



## Hennepin County Planting Project 2020-2022 Initial Project Design Document

### Table of Contents

PROTOCOL REQUIREMENTS	2
INSTRUCTIONS	5
PROJECT OVERVIEW	6
LOCATION (Section 1.4)	6
OWNERSHIP OR ELIGIBILITY TO RECEIVE POTENTIAL CREDITS (Section 1.7)	7
PROJECT DURATION (Section 1.3, 2.2)	7
ATTESTATION OF PLANTING AND PLANTING AFFIRMATION (Section 3)	7
ADDITIONALITY (Section 4)	7
PLANTING DESIGN AND CARBON QUANTIFICATION DOCUMENTATION (1.2, 10, Appendix A)	8
CO-BENEFITS QUANTIFICATION DOCUMENTATION (Section 10 and Appendix A)	9
ATTESTATION OF NO DOUBLE COUNTING OF CREDITS AND NO NET HARM (Section 5)	9
SOCIAL IMPACTS (Section 11)	10
MONITORING AND REPORTING (Section 7)	10
PROJECT OPERATOR SIGNATURE	11
ATTACHMENTS	12

# PROTOCOL REQUIREMENTS

## **Project Operator (Section 1.1)**

Identify a Project Operator for the project. A Project requires one Project Operator, which can be an entity organized and licensed under the laws of its jurisdiction or a governmental body. This is the entity who takes legal responsibility for the project and its reporting.

## **Commit to 26-year Project Duration in the Project Implementation Agreement (Section 1.3, 2.2)**

Sign the Project Implementation Agreement. This is the 26-year agreement between the Project Operator and City Forest Credits (the “Registry”) for an urban forest carbon project.

## **Project Location (Section 1.4)**

Project must be located in or along the boundary of one of the following:

- A. “Urban Area” per Census Bureau maps;
- B. The boundary of any incorporated city or town created under the law of its state;
- C. The boundary of any unincorporated city, town, or unincorporated urban area created or designated under the law of its state;
- D. The boundary of any regional metropolitan planning agency or council established by legislative action or public charter;
- E. The boundary of land owned, designated, and used by a municipal or quasi-municipal entity for source water or watershed protection;
- F. A transportation, power transmission, or utility right of way, provided the right of way begins, ends, or passes through some portion of above criteria.

## **Ownership or Eligibility to Receive Potential Credits (Section 1.7)**

The Project Operator must demonstrate ownership of property and eligibility to receive potential credits by meeting at least one of the following:

- A. Own the land, the trees, and potential credits upon which the Project trees are located; or
- B. Own an easement or equivalent property interest for a public right of way within which Project trees are located, own the Project trees and credits within that easement, and accept ownership of those Project trees by assuming responsibility for maintenance and liability for them; or
- C. Have a written and signed agreement from the landowner granting ownership to the Project Operator of any credits for carbon storage or other benefits delivered by Project trees on that landowner’s land. If Project trees are on private property, this agreement, or notice thereof, must be recorded in the property records of the county in which the land containing Project trees is located.

## **Defining the Project Area (Section 1.5)**

Project Operators may include more than one planting site in a project. The initial planting of trees for all properties in a project must occur within a 36-month period or less. Project Operators may include multiple properties under one project.

## **Additionality (Section 4)**

Project Operators must demonstrate compliance with the following additionality requirements:

- A Legal Requirements Test that declares city trees planted due to an enacted law or ordinance not eligible (Section 1.8);

- Either 1) a project-specific baseline or 2) the current version of the Registry's performance standard baseline developed in adherence with the WRI GHG Protocol (CFC Standard);
- Sign and comply with a Project Implementation Agreement with the Registry that requires a 26-year Project Duration.

Project Operators must also sign an Attestation of Additionality stating that its 26-year Project Duration commitment is additional to and longer than any commitment it makes to non-carbon project tree plantings.

### **Planting Designs and Quantification for Credits (Section 1.2, 10, Appendix A)**

All Projects must use one of three different methods for quantifying CO<sub>2</sub>. The quantification method used depends on the planting design. The Registry has developed spreadsheets and methods for Project Operators. The quantification methods include:

- **Single Tree Quantification Method:** trees planted in a dispersed or scattered design that are planted at least 10 feet apart (i.e. street trees). This method requires tracking of individual trees and tree survival for sampling and quantification.
- **Clustered Quantification Method:** trees planted at least 10 feet apart but are relatively contiguous and designed to create canopy over an area (i.e. park-like settings). This method requires tracking change in canopy, not individual tree survival.
- **Area Reforestation Quantification Method:** tree planting areas greater than 5 acres and where many trees are planted closer than 10 feet. Higher tree mortality is expected and the goals are to create canopy and a forest ecosystem. Project Operators have several quantification models to choose from, all of which produce a carbon index on a per-acre basis.

### **Attestation of No Net Harm and No Double Counting (Section 5)**

Project Operators must sign an attestation that no project shall cause net harm and no project shall seek credits on trees, properties, or projects that have already received credits. The Project Operator must submit documentation showing no overlap of Project Trees or Project Area with any other registered urban forest carbon project.

### **Social Impacts (Section 11)**

Project Operators will describe how the Project impacts contribute towards achievement of the global UN Sustainable Development Goals (SDGs). The Registry will supply a template to evaluate how the Project aligns with the SDGs.

### **Validation and Verification by Third-Party Verifiers (Sections 12)**

Project compliance and quantification must be verified by a third-party verifier known as a Validation and Verification Body approved by the Registry. Protocol Appendix B provides more detail.

### **Issuance of Ex Ante City Forest Carbon Forward Removal Credits to Project Operator (Section 6)**

The forecasted amount of CO<sub>2</sub> stored during the project duration is the value from which the Registry issues ex ante City Forest Carbon Forward Removal Credits<sup>™</sup>. To ensure performance of the credits, the Registry issues credits at five times during the 26-year Project Duration:

- 10% of projected credits after planting
- 30% of projected credits at Year 4
- 30% of projected credits at Year 6

[info@cityforestcredits.org](mailto:info@cityforestcredits.org) | PO Box 20396, Seattle, WA 98102 | [www.cityforestcredits.org](http://www.cityforestcredits.org)

- 10% of projected credits at Year 14
- Remaining credits issued based on quantification of CO<sub>2</sub>e at Year 26

### **Credits for Reversal Pool Account (Section 6.2)**

The Registry will issue 95% of Project credits earned and requested and will hold 5% in the Registry's Reversal Pool Account.

### **Understand Reversals (Section 8)**

If the Project Area loses credited carbon stock, the Project Operator must return or compensate for those credits if the tree loss is due to intentional acts or gross negligence of Project Operator. If tree loss is due to fire, pests, or other acts of god (i.e., not due to the Project Operator's intentional acts or gross negligence), the Registry covers the reversed credits from its Reversal Pool Account of credits held back from all projects.

### **Commit to Monitoring and Reporting (Section 7)**

Project Operators must submit an annual monitoring report to the Registry every year for the Project Duration. The reports must be in writing, and the Project Operator must attest to the accuracy of the reports.

### **Tree Sampling, Measurement, and Imaging Requirements (Appendix A)**

To ensure performance of the credits, Project Operators must commit to the following at Years 4, 6, 14, and 26 based on the appropriate quantification method.

#### **Single Tree**

- 1) Initial Credit: Use the carbon quantification tool which contains a worksheet called "Data Collection" for use in tracking each tree. In that file or another tree inventory system, document the GPS coordinates for each tree planted.
- 2) Years 4 and 6: Project Operators must generate a random sample of project tree sites using the Single Tree Quantification Tool. Project Operators must visit those sampled tree sites and collect data on whether the sample contains a live tree, standing dead tree, or no tree. Provide geocoded photos or imaging of a minimum sample of 20% of the trees. The tracking file includes a column where each tree is assigned a unique serial number to help with tracking each coordinate and tree picture or image.
  - a. Based on this data, the number and species of project trees is adjusted and a new CO<sub>2</sub> projected amount by Year 26 is generated.
- 3) Year 14: Project Operators must follow the same process as stated above for Years 4 and 6, except they must also measure DBH on the sample of trees. The DBH will be used to ensure growth curve consistent with the projected CO<sub>2</sub> storage at Year 26.
  - a. If the actual growth curves of project trees are less than was projected, the number of credits issued at Year 14 will be adjusted downward.
- 4) Year 26: Project Operators must generate a random sample of project trees and measure DBH on the sample of trees. The DBH will be used to calculate CO<sub>2</sub> storage at that time. Project Operators must also submit geocoded photos of the sampled trees.
  - a. Credits may be issued based on the actual CO<sub>2</sub> storage at Year 26, minus credits already issued.



## INSTRUCTIONS

*Project Operators must complete and submit this Initial Credit Project Design Document (PDD) to request credits after the last tree in a project has been planted. City Forest Credits then reviews this PDD as part of the validation process along with all other required project documents. An approved third-party verifier then does an independent check of all documents and compliance with the Protocol known as verification. An amendment to the Project Design Document will need to be submitted for future verification at years 4, 6, 14, and 26.*

*The Protocol Requirements below are a list of eligibility requirements for informational purposes which are also found in more detail in the CFC Afforestation/Reforestation Protocol Version 11, dated February 24, 2023.*

*Project Operators should enter data and supporting attachments starting on page 9 under Project Overview where you find “[Enter text here]” as thoroughly as possible and provide numbered attachments for maps and other documentation (ex: 1 – Regional Map). Keep all instructions in the document.*

*Below is a list of documents that are needed to complete a successful project:*

1. Geospatial Location Map
2. Regional Map
3. Project Area Map
4. Project Area Geospatial Data (shapefile or KML file)
5. Attestation of Land Ownership or Agreement to Transfer Credits
6. Attestation of Planting
7. Attestation of Planting Affirmation
8. Attestation of Additionality
9. Attestation of No Net Harm and Attestation of No Double Counting of Credits
10. No Double Counting Map
11. Carbon Quantification Initial Credits Tool
12. Tree Data (list of trees planted with species, date of planting, GPS coordinates, tree ID and site ID)
13. Project or Performance Standard Baseline (Appendix A)
14. Quantifying Carbon Dioxide Storage and Co-Benefits (Appendix A)

## PROJECT OVERVIEW

**Project Name:** Hennepin County Planting Project 2020-2022

**Project Number:** 039

**Project Type:** Planting Project (under the Afforestation and Reforestation Protocol – version 11, dated February 24, 2023)

**Project Start Date:** November 3, 2022

**Project Location:** Hennepin County, Minnesota

**Project Operator Name:** Green Minneapolis

**Project Operator Contact Information:**

Michaela Neu

Director of Programs & Operations

mneu@greenminneapolis.org

904-404-2669

### Project Description

*Describe overall project goals as summarized in the Project Application (2 paragraphs max). Include how many trees were planted, where trees were planted, and the date range for when trees were planted.*

Green Minneapolis and Hennepin County are partnering on our first urban tree planting project together, to issue carbon credits in the State of Minnesota. This project includes 968 trees that were planted within the County limits from May 4, 2020 - November 3, 2022. The trees have been planted in public right-of-way along County streets as well as on Hennepin County Facility or tax forfeited land where Hennepin County has the authority to plant and maintain trees. The method of planting is single-tree dispersed.

## LOCATION (Section 1.4)

### Project Location

*Describe the city, town, or jurisdiction where the Project is located. State which urban location criteria is met from Protocol Section 1.4.*

This project is located at multiple sites within Hennepin County, MN, meeting the project area eligibility criteria of being a boundary of any regional metropolitan planning agency (locally called Metropolitan Council) or council established by legislative action or public charter.

### Project Area Maps

*Provide three maps of the Project Area that illustrate the location: geospatial location, regional, and detailed. Maps should include project title, relevant urban or town boundaries, and indicate where trees were planted, and a legend. If the number of trees planted is too dense to show as single points, they can be represented as a heat map or graduated colors map. Include numbered filename of attachments (Ex: 1 Regional Map).*

- Geospatial Location Map

*Location of planting sites for Single Tree, boundaries of Project Area for Cluster or Area Reforestation, provide as KML, KMZ, or shapefile format*  
Attachment: 1 Hennepin County Data 2020-2022 Shapefile

- Regional Map  
Attachment: 2 Hennepin County 2020-2022 Regional Map
- Detailed Map  
Attachment: 3 Hennepin County 2020-2022 Project Area Map

## **OWNERSHIP OR ELIGIBILITY TO RECEIVE POTENTIAL CREDITS (Section 1.7)**

*Project Operator must demonstrate ownership of potential credits or eligibility to receive potential credits. If the Project Operator is not the same as the landowner of the Project Area, provide agreement(s) between Project Operator and landowner authorizing Project Operator to execute this project. Include relevant documentation including numbered filename as an attachment.*

### **Name of landowner of Project Area and explanation:**

Property is owned by Hennepin County and all trees in this project are owned, planted and maintained by the County.

Attachment: 4 Hennepin County Agreement to Collaborate

## **PROJECT DURATION (Section 1.3, 2.2)**

*Project Operator commits to the 26-year project duration requirement through a signed Project Implementation Agreement with City Forest Credits and agrees to the statement below.*

Project Operator has committed to the 26-year project duration and signed a Project Implementation Agreement with City Forest Credits on June 26, 2023.

## **ATTESTATION OF PLANTING AND PLANTING AFFIRMATION (Section 3)**

*Complete and attach the following attestations: 1) Attestation of Planting, including supporting documentary evidence of how trees were paid for and who planted them such as invoices and event photos, 2) Attestation of Planting Affirmation, signed by a representative of a participating organization that can attest to the tree planting. Provide any additional notes as relevant.*

Project Operator has signed the Attestation of Planting and provided supporting documentary evidence of planting. A participating organization in the tree planting, Hennepin County, has signed the Planting Affirmation.

Attachments: 5 Hennepin County 2020-2022 Attestation of Planting  
6 Hennepin County 2020-2022 Attestation of Planting Affirmation

## **ADDITIONALITY (Section 4)**

*Additionality is demonstrated by the Project in several ways, as described in the City Forest Credits Standard Section 4.9.2 and Afforestation and Reforestation Protocol. Complete and attach 1) Attestation*  
[info@cityforestcredits.org](mailto:info@cityforestcredits.org) | PO Box 20396, Seattle, WA 98102 | [www.cityforestcredits.org](http://www.cityforestcredits.org)

*of Additionality and 2) Project-specific baseline or Performance Standard Baseline. If Project Operator elects to use it, the Performance Standard Baseline is provided as Attachment 11 to this PDD.*

Additionality is demonstrated by Project Operators per the Protocol in the following ways and in the Attestation of Additionality.

- Project trees are not required by law or ordinance to be planted (Protocol Section 1.8). See Attestation of Planting.
- The Project did not plant trees on sites that were forested and then cleared of trees within the prior ten years (Protocol Section 1.9)
- Project trees are additional based on a project-specific baseline or the Performance Standard Baseline attached to this PDD.
- Project Operator has signed a Project Implementation Agreement with City Forest Credits for 26 years.
- The 26-year Project Duration commitment is additional to and longer than any commitment our organization makes to non-carbon project tree plantings.
- Project Operator has signed the Attestation of Additionality.

Attachment: 7 Hennepin County 2020-2022 Attestation of Additionality

Attachment: Project trees are additional based on the performance standard baseline attached to this PDD, see attachment 13.

## **PLANTING DESIGN AND CARBON QUANTIFICATION DOCUMENTATION (1.2, 10, Appendix A)**

*Describe the planting design and appropriate quantification method for the project – Single Tree, Clustered, or Area Reforestation. Include the project's climate zone and data collection. Outline the estimated total number of credits to be issued to the project over 26 years as well as the amount to be issued upon successful validation and verification in Year 1. Attach the quantification tool and provide the data you have collected for Project Trees.*

Total number of trees planted	968
Project area (acres), if applicable	N/A
Total number of trees per acre, if applicable	N/A
Credits attributed to the project (tCO <sub>2</sub> e)	2,690
Credits after mortality deduction (20%)	2,152
Contribution to Registry Reversal Pool Account (5%) (tCO <sub>2</sub> e)	108
<b>Total credits to be issued to the Project Operator (tCO<sub>2</sub>e)</b>	<b>2045</b>
<b>Total credits requested to be issued in Year 1 (10% of above)</b>	<b>204</b>

### **GHG Assertion:**

Project Operator asserts that the Project results in GHG emissions mitigation of 2,045 tons CO<sub>2</sub>e over the 26-year Project Duration. Project Operator will provide tree survival and growth data, quantify tons CO<sub>2</sub>e, and submit documentation for validation, verification, and credit issuance at Years 4, 6, 14, and 26, per the Afforestation and Reforestation Planting Protocol and Single Tree Planting Design and Quantification Method.

Project Operator asserts that the Project results in GHG emissions mitigation of 204 tons CO<sub>2</sub>e after initial tree planting.

#### **Explanation of Planting Design:**

968 trees were planted from May 2020 - November 2022 using the single-tree dispersed design (spaced 10' or more apart, i.e, street trees or linear plantings). The plantings solely took place on County Road ROW, County Facility land, or County tax forfeited lots.

Attachment: 9 Hennepin County Carbon Quantification Initial Credit Tool  
10 Hennepin County 2020-2022 Tree Data

## **CO-BENEFITS QUANTIFICATION DOCUMENTATION (Section 10 and Appendix A)**

*Summarize co-benefit quantification per year and provide supporting documentation. The Single Tree Initial Credit tool includes a Co-Benefits Quantification calculator for quantifying rainfall interception, reduction of certain air compounds, and energy savings.*

<i><b>Ecosystem Services</b></i>	<i><b>Resource Units</b></i>	<i><b>Value</b></i>
Rainfall Interception (m3/yr)	5,186.01	\$37,126.97
Air Quality (t/yr)	.1512	\$649.33
Cooling – Electricity (kWh/yr)	156,599.61	\$11,885.91
Heating – Natural Gas (kBtu/yr)	2,262,061.54	\$22,020.56
<b>Grand Total (\$/yr)</b>		<b>\$71,682.77</b>

Co-benefits were quantified using CFC's Co-Benefits Quantification Calculator. These ecosystem services represent values in avoided costs of \$71,682.77 annually when the trees reach 25 years of age.

Attachment: 9 Hennepin County Carbon Quantification Initial Credit Tool

## **ATTESTATION OF NO DOUBLE COUNTING OF CREDITS AND NO NET HARM (Section 5)**

*Complete and attach the following attestation: 1) Attestation of No Double Counting of Credits and Attestation of No Net Harm. Provide a map that includes both the Project Area and the closest registered urban forest afforestation or reforestation project based on the registered urban forest planting project database KML/Shapefile provided by CFC to demonstrate that the Project does not overlap with any existing urban forest carbon projects.*

Project Operator has mapped the Project Trees against the registered urban forest planting project database and determined that there is no overlap of Project Trees with any registered urban forest afforestation or reforestation carbon project.

Project Operator has signed the Attestation of No Double Counting of Credits and No Net Harm on May 1, 2023.

Attachment: 8 Hennepin County 2020-2022 Attestation of No Double Counting and No Net Harm

## SOCIAL IMPACTS (Section 11)

*Project Operators shall use the Carbon Project Social Impacts template to evaluate how their Project aligns with the UN Sustainable Development Goals (SDGs). CFC will provide the template. Summarize the three to five main SDGs attributed to this Project.*

**Good Health and Well-Being:** The trees planted through the Hennepin County Planting Project 2020-2022 were all planted in Hennepin County, a very developed and impervious landscape. In addition to carbon sequestration, these trees provide other co-benefits to the urban core including the reduction of air pollution, urban heat effects and stormwater runoff. Most trees were planted as street trees, acting as a screen for particulate air pollution, specifically from traffic. These trees also increase the stormwater infiltration rate of the urban soils.

**Sustainable Cities and Communities:** The trees planted through the Hennepin County Planting Project 2020-2022 were all planted in Hennepin County, a very developed and impervious landscape. In addition to carbon sequestration, these trees provide other co-benefits to the urban core including the reduction of air pollution, urban heat effects and stormwater runoff. Most trees were planted as street trees, acting as a screen for particulate air pollution, specifically from traffic. These trees also increase the stormwater infiltration rate of the urban soils. Also, this project planted trees specifically in areas of limited tree coverage that have a high correlation with areas of concentrated poverty. These areas display the highest vulnerability to impacts from climate change and are in need of assistance in greening projects.

**Climate Action:** The trees planted through the Hennepin County Planting Project 2020-2022 were all planted in Hennepin County, a very developed and impervious landscape. In addition to carbon sequestration, these trees provide other co-benefits to the urban core including the reduction of air pollution, urban heat effects and stormwater runoff. Most trees were planted as street trees and will shade homes and buildings, reducing heating and cooling costs over time. These trees also increase the stormwater infiltration rate of the urban soils and habitat diversity throughout the County.

Attachment: 12 Hennepin County 2020-2022 Project Social Impacts

## MONITORING AND REPORTING (Section 7)

*Throughout the Project Duration, the Project Operator must report on tree conditions across the Project Area through annual reports and with more detailed data at Years 4, 6, 14, and 26.*

### **Monitoring Reports**

*Project Operator is required to submit an annual monitoring report on the anniversary of the date of the first Verification Report. For example, if the verification report is dated January 31, 2023, the first monitoring report will be due by January 31, 2024 and each January 31<sup>st</sup> thereafter for the duration of the project. CFC will provide the due dates for future monitoring reports to Project Operators after the first verification report is approved. Project Operators must submit reports in writing and must attest to the accuracy of the reports. The reports must contain any changes in eligibility status of the Project Operator and any significant tree loss. The information includes updates to land ownership, changes to project design, changes in implementation or management and changes in tree or canopy loss.*

**Future Project Design Documents and Reporting**

*Project Operator is required to submit an updated Project Design Document at Years 4, 6, 14, and 26, as well as sampling, measurement of trees or canopy coverage, and/or quantification of CO<sub>2</sub>e. Project Operators will submit the updated documentation for request of credit issuance in lieu of a monitoring report that year.*

**Monitoring Plans**

*Confirm and describe your plans for annual monitoring of this project and specifics on how sampling, measurement, and imaging (see Protocol Requirements and Appendix A) will be conducted based on your project's quantification method.*

Green Minneapolis will work in coordination with Hennepin County to submit monitoring reports. MPRB inspects and records significant tree or canopy loss annually utilizing GIS software. This data, and any significant elements will be requested by Green Minneapolis for monitoring reports.

For imaging at years 4, 6, 14 and 26 years, Green Minneapolis will work in coordination with seasonal staff to obtain geocoded photos for a sample of trees requested by City Forest Credits, recorded and assigned a unique serial number. Green Minneapolis anticipates using one summer intern for roughly 8 work weeks to complete this work.

**PROJECT OPERATOR SIGNATURE**

Signed on June 26 in 2023, by Michaela Neu, Director of Programs and Operations, for Green Minneapolis.

*Michaela Neu*

\_\_\_\_\_  
Signature

\_\_\_\_Michaela Neu\_\_\_\_\_  
Printed Name

\_\_\_\_904-404-2669\_\_\_\_\_  
Phone

\_\_\_\_mneu@greenminneapolis.org\_\_\_\_\_  
Email

## ATTACHMENTS

*Update the attachments list as appropriate for your project.*

1. Hennepin County Data 2020-2022 Shapefile
2. Hennepin County 2020-2022 Regional Map
3. Hennepin County 2020-2022 Project Area Map
4. Hennepin County Agreement to Collaborate
5. Hennepin County 2020-2022 Attestation of Planting
6. Hennepin County 2020-2022 Attestation of Planting Affirmation
7. Hennepin County 2020-2022 Attestation of Additionality
8. Hennepin County 2020-2022 Attestation of No Double Counting and No Net Harm
9. Hennepin County 2020-2022 Carbon Quantification Initial Credits Tool
10. Hennepin County 2020-2022 Tree Data
11. Hennepin County 2020-2022 No Double Counting Evidence
12. Hennepin County 2020-2022 Project Social Impacts
13. Project or Performance Standard Baseline
14. Quantifying Carbon Dioxide Storage and Co-Benefits for Urban Tree Planting Projects (Appendix A)



## Attachment 13

### PERFORMANCE STANDARD BASELINE METHODOLOGY (Section 4)

There is a second additionality methodology set out in the WRI GHG Protocol guidelines – the Performance Standard methodology. This Performance Standard essentially allows the project developer, or in our case, the developers of the protocol, to create a performance standard baseline using the data from similar activities over geographic and temporal ranges.

The common perception, particularly in the United States, is that projects must meet a project specific test. Project-specific additionality is easy to grasp conceptually. The 2014 Climate Action Reserve urban forest protocol essentially uses project-specific requirements and methods.

However, the WRI GHG Protocol clearly states that either a project-specific test or a performance standard baseline is acceptable.<sup>1</sup> One key reason for this is that regional or national data can give a more accurate picture of existing activity than a narrow focus on one project or organization.

Narrowing the lens of additionality to one project or one tree-planting entity can give excellent data on that project or entity, which data can also be compared to other projects or entities (common practice). But plucking one project or entity out of its regional or national context ignores all comparable regional or national data. And that regional or national data may give a more accurate standard than data from one project or entity.

By analogy: one pixel on a screen may be dark. If all you look at is the dark pixel, you see darkness. But the rest of screen may consist of white pixels and be white. Similarly, one active tree-planting organization does not mean its trees are additional on a regional basis. If the region is losing trees, the baseline of activity may be negative regardless of what one active project or entity is doing. Here is the methodology described in the WRI GHG Protocol to determine a Performance Standard baseline, together with the application of each factor to urban forestry:

**Table 2.1 Performance Standard Factors**

WRI Performance Standard Factor	As Applied to Urban Forestry
Describe the project activity	Increase in urban trees
Identify the types of candidates	Cities and towns, quasi-governmental entities like utilities, watersheds, and educational institutions, and private property owners
Set the geographic scope (a national scope is explicitly approved as the starting point)	Could use national data for urban forestry, or regional data
Set the temporal scope (start with 5-7 years and justify longer or shorter)	Use 4-7 years for urban forestry

---

<sup>1</sup> WRI GHG Protocol, Chapter 2.14 at 16 and Chapter 3.2 at 19.

Identify a list of multiple baseline candidates	Many urban areas, which could be blended mathematically to produce a performance standard baseline
---	--

The Performance Standard methodology approves of the use of data from many different baseline candidates. In the case of urban forestry, those baseline candidates are other urban areas.<sup>2</sup>

As stated above, the project activity defined is obtaining an increase in urban trees. The best data to show the increase in urban trees via urban forest project activities is national or regional data on tree canopy in urban areas. National or regional data will give a more comprehensive picture of the relevant activity (increase in urban trees) than data from one city, in the same way that a satellite photo of a city shows a more accurate picture of tree canopy in a city than an aerial photo of one neighborhood. Tree canopy data measures the tree cover in urban areas, so it includes multiple baseline candidates such as city governments and private property owners. Tree canopy data, over time, would show the increase or decrease in tree cover.

#### *Data on Tree Canopy Change over Time in Urban Areas*

The CFC quantitative team determined that there were data on urban tree canopy cover with a temporal range of four to six years available from four geographic regions. The data are set forth below:

**Table 2.2 Changes in Urban Tree Canopy (UTC) by Region (from Nowak and Greenfield, 2012, see footnote 7)**

City	Abs Change UTC (%)	Relative Change UTC (%)	Ann. Rate (ha UTC/yr)	Ann. Rate (m2 UTC/cap/yr)	Data Years
<b>EAST</b>					
Baltimore, MD	-1.9	-6.3	-100	-1.5	(2001–2005)
Boston, MA	-0.9	-3.2	-20	-0.3	(2003–2008)
New York, NY	-1.2	-5.5	-180	-0.2	(2004–2009)
Pittsburgh, PA	-0.3	-0.8	-10	-0.3	(2004–2008)
Syracuse, NY	1.0	4.0	10	0.7	(2003–2009)
Mean changes	-0.7	-2.4	-60.0	-0.3	
Std Error	0.5	1.9	35.4	0.3	
<b>SOUTH</b>					
Atlanta, GA	-1.8	-3.4	-150	-3.1	(2005–2009)
Houston, TX	-3.0	-9.8	-890	-4.3	(2004–2009)
Miami, FL	-1.7	-7.1	-30	-0.8	(2003–2009)
Nashville, TN	-1.2	-2.4	-300	-5.3	(2003–2008)
New Orleans, LA	-9.6	-29.2	-1120	-24.6	(2005–2009)
Mean changes	-3.5	-10.4	-160.0	-7.6	
Std Error	1.6	4.9	60.5	4.3	

<sup>2</sup> See Nowak, et al. "Tree and Impervious Cover Change in U.S. Cities," Urban Forestry and Urban Greening, 11 (2012), 21-30

City	Abs Change UTC (%)	Relative Change UTC (%)	Ann. Rate (ha UTC/yr)	Ann. Rate (m2 UTC/cap/yr)	Data Years
<b>MIDWEST</b>					
Chicago, IL	-0.5	-2.7	-70	-0.2	(2005–2009)
Detroit, MI	-0.7	-3.0	-60	-0.7	(2005–2009)
Kansas City, MO	-1.2	-4.2	-160	-3.5	(2003–2009)
Minneapolis, MN	-1.1	-3.1	-30	-0.8	(2003–2008)
Mean changes	-0.9	-3.3	-80.0	-1.3	
Std Error	0.2	0.3	28.0	0.7	
<b>WEST</b>					
Albuquerque, NM	-2.7	-6.6	-420	-8.3	(2006–2009)
Denver, CO	-0.3	-3.1	-30	-0.5	(2005–2009)
Los Angeles, CA	-0.9	-4.2	-270	-0.7	(2005–2009)
Portland, OR	-0.6	-1.9	-50	-0.9	(2005–2009)
Spokane, WA	-0.6	-2.5	-20	-1.0	(2002–2007)
Tacoma, WA	-1.4	-5.8	-50	-2.6	(2001–2005)
Mean changes	-1.1	-4.0	-140.0	-2.3	
Std Error	0.4	0.8	67.8	1.2	

These data have been updated by Nowak and Greenfield.<sup>3</sup> The 2012 data show that urban tree canopy is experiencing negative growth in all four regions. The 2018 data document continued loss of urban tree cover.

Table 3 of the 2018 article shows data for all states, with a national loss of urban and community tree cover of 175,000 acres per year during the study years of 2009-2014.

To put this loss in perspective, the total land area of urban and community tree cover loss during the study years totals 1,367 square miles – equal to the combined land area of New York City, Atlanta, Philadelphia, Miami, Boston, Cleveland, Pittsburgh, St. Louis, Portland, OR, San Francisco, Seattle, and Boise.

Even though there may be individual tree planting activities that increase the number of urban trees within small geographic locations, the performance of activities to increase tree cover shows a negative baseline. The Drafting Group did not use negative baselines for the Tree Planting Protocol, but determined to use baselines of zero.

Deployment of the Performance Standard baseline methodology for a City Forest Planting Protocol is supported by conclusions that make sense and are anchored in the real world:

- With the data showing that tree loss exceeds gains from planting, new plantings are justified as additional to that decreasing canopy baseline. In fact, the negative baseline would justify as additional any trees that are protected from removal.
- Because almost no urban trees are planted now with carbon as a decisive factor, urban tree planting done to sequester carbon is additional;

<sup>3</sup> Nowak et al. 2018. "Declining Urban and Community Tree Cover in the United States," *Urban Forestry and Urban Greening*, 32, 32-55

- Almost no urban trees are currently planted with a contractual commitment for monitoring. Maintenance of trees is universally an intention, one that is frequently reached when budgets are cut, as in the Covid-19 era. The 25-year commitment required by this Protocol is entirely additional to any practice in place in the U.S. and will result in substantial additional trees surviving to maturity;
- Because the urban forest is a public resource, and because public funding falls far short of maintaining tree cover and stocking, carbon revenues will result in additional trees planted or in maintenance that will result in additional trees surviving to maturity;
- Because virtually all new large-scale urban tree planting is conducted by governmental entities or non-profits, or by private property developers complying with governmental regulations (which would not be eligible for carbon credits under our protocol), and because any carbon revenues will defray only a portion of the costs of tree planting, there is little danger of unjust enrichment to developers of city forest carbon projects.

Last, The WRI GHG Protocol recognizes explicitly that the principles underlying carbon protocols need to be adapted to different types of projects. The WRI Protocol further approves of balancing the stringency of requirements with the need to encourage participation in desirable carbon projects:

*Setting the stringency of additionality rules involves a balancing act. Additionality criteria that are too lenient and grant recognition for “non-additional” GHG reductions will undermine the GHG program’s effectiveness. On the other hand, making the criteria for additionality too stringent could unnecessarily limit the number of recognized GHG reductions, in some cases excluding project activities that are truly additional and highly desirable. In practice, no approach to additionality can completely avoid these kinds of errors. Generally, reducing one type of error will result in an increase of the other. Ultimately, there is no technically correct level of stringency for additionality rules. GHG programs may decide based on their policy objectives that it is better to avoid one type of error than the other.<sup>4</sup>*

The policy considerations weigh heavily in favor of “highly desirable” planting projects to reverse tree loss for the public resource of city forests.

---

<sup>4</sup> WRI GHG Protocol, Chapter 3.1 at 19.

## Attachment 14

# QUANTIFYING CARBON DIOXIDE STORAGE AND CO-BENEFITS FOR URBAN TREE PLANTING PROJECTS (Appendix A)

### Introduction

Ecoservices provided by trees to human beneficiaries are classified according to their spatial scale as global and local (Costanza 2008) (citations for Part Two are listed in References). Removal of carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) from the atmosphere by urban forests is global because the atmosphere is so well-mixed it does not matter where the trees are located. The effects of urban forests on building energy use is a local-scale service because it depends on the proximity of trees to buildings.

To quantify these and other ecoservices City Forest Credits (CFC) has relied on peer-reviewed research that has combined measurements and modeling of urban tree biomass, and effects of trees on building energy use, rainfall interception, and air quality. CFC has used the most current science available on urban tree growth in its estimates of CO<sub>2</sub> storage (McPherson et al., 2016a). CFC's quantification tools provide estimates of co-benefits after 25 years in Resource Units (i.e., kWh of electricity saved) and dollars per year. Values for co-benefits are first-order approximations extracted from the i-Tree Streets (i-Tree Eco) datasets for each of the 16 U.S. reference cities/climate zones (<https://www.itreetools.org/tools/i-tree-eco>) (Maco and McPherson, 2003). Modeling approaches and error estimates associated with quantification of CO<sub>2</sub> storage and co-benefits have been documented in numerous publications (see References below) and are summarized here.

### Carbon Dioxide Storage

Project Operators must use one of three different methods for quantifying carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) storage in urban forest carbon projects. Selection of the quantification method depends on the planting project design:

- Single Tree Method - trees planted in a dispersed or scattered design and that are planted at least 10 feet apart (i.e. street trees). This method requires tracking of individual trees and tree survival for sampling and quantification.
- Clustered Method - to trees planted at least 10 feet apart but are relatively contiguous and designed to create canopy over an area (i.e park-like settings). This method requires tracking change in canopy, not individual tree survival
- Area Reforestation Method – tree planting areas greater than 5 acres and where many trees are planted closer than 10 feet. Higher tree mortality is expected and the goals are to create canopy and a forest ecosystem. Project Operators have several quantification models to choose from, all of which produce a carbon index on a per-acre basis.

In all cases, the estimated amount of CO<sub>2</sub> stored 26-years after planting is calculated. The forecasted amount of CO<sub>2</sub> stored during this time is the value from which the Registry issues ex ante Carbon Forward Removal Credits.TM

To ensure performance of the credits, the Registry issues Carbon Forward Removal Credits at five times during the 26-year Project Duration:

- 10% after planting

- 30% in Year 4, after sampling and mortality check or imaging and calculating canopy
- 30% in Year 6, after sampling and mortality check or imaging and calculating canopy
- 10% in Year 14, after measuring sampled trees or imaging and calculating canopy and
- “True-up” credits at the end of the initial Project Duration in Year 26, when CO<sub>2</sub>e is quantified from tree measurement and final credits are issued for CO<sub>2</sub>e stored minus credits already issued.

The mortality checks at Years 4 and 6 correspond to national mortality data that shows increased survival rates after three years and six years.

The Registry will issue 95% of Project Credits earned and will hold 5% of total credits in the Registry’s Reversal Pool Account. This 5% Reversal Pool Account deduction is applied in all three quantification methods before calculation of any crediting, with these funds going into a program-wide pool to insure against unavoidable reversals due to catastrophic loss of trees.

All ex-ante Carbon Forward Removal Credits convert to ex post City Forest Carbon+ Credits at Year 26 and are marked in the registry of credits.

#### Scientific Basis for Carbon Dioxide Quantification

Estimates of stored (amount accumulated over many years) and sequestered CO<sub>2</sub> (i.e., net amount stored by tree growth over one year) are based on the U.S. Forest Service’s recently published technical manual and the extensive Urban Tree Database (UTD), which catalogs urban trees with their projected growth tailored to specific geographic regions (McPherson et al. 2016a, b). The products are a culmination of 14 years of work, analyzing more than 14,000 trees across the United States. Whereas prior growth models typically featured only a few species specific to a given city or region, the newly released database features 171 distinct species across 16 U.S. climate zones. The trees studied also spanned a range of ages with data collected from a consistent set of measurements. Advances in statistical modeling have given the projected growth dimensions a level of accuracy never before seen. Moving beyond just calculating a tree’s diameter or age to determine expected growth, the research incorporates 365 sets of tree growth equations to project growth.

Users select their climate zone from the 16 U.S. climate zones (Fig. 1). Calculations of CO<sub>2</sub> stored are for a representative species for each tree-type that was one of the predominant street tree species per reference city (Peper et al., 2001). The “Reference city” refers to the city selected for intensive study within each climate zone (McPherson, 2010). About 20 of the most abundant species were selected for sampling in each reference city. The sample was stratified into nine diameter at breast height (DBH) classes (0 to 7.6, 7.6 to 15.2, 15.2 to 30.5, 30.5 to 45.7, 45.7 to 61.0, 61.0 to 76.2, 76.2 to 91.4, 91.4 to 106.7, and >106.7 cm). Typically 10 to 15 trees per DBH class were randomly chosen. Data were collected for 16 to 74 trees in total from each species. Measurements included: species name, age, DBH [to the nearest 0.1 cm (0.39 in)], tree height [to the nearest 0.5 m (1.64 ft.)], crown height [to the nearest 0.5 m (1.64 ft.)], and crown diameter in two directions [parallel and perpendicular to nearest street to the nearest 0.5 m (1.64 ft.)]. Tree age was determined from local residents, the city’s urban forester, street and home construction dates, historical planting records, and aerial and historical photos.




Figure 1. Climate zones of the United States and Puerto Rico were aggregated from 45 Sunset climate zones into 16 zones. Each zone has a reference city where tree data were collected. Sacramento, California was added as a second reference city (with Modesto) to the Inland Valleys zone. Zones for Alaska, Puerto Rico and Hawaii are shown in the insets (map courtesy of Pacific Southwest Research Station).

### Species Assignment by Tree-Type

Representative species for each tree-type in the South climate zone (reference city is Charlotte, NC) are shown in Table 1. They were chosen because extensive measurements were taken on them to generate growth equations, and their mature size and form was deemed typical of other trees in that tree-type. Representative species were not available for some tree-types because none were measured. In that case, a species of similar mature size and form from the same climate zone was selected, or one from another climate zone was selected. For example, no Broadleaf Evergreen Large (BEL) species was measured in the South reference city. Because of its large mature size, *Quercus nigra* was selected to represent the BEL tree-type, although it is deciduous for a short time. *Pinus contorta*, which was measured in the PNW climate zone, was selected for the CES tree-type, because no CES species was measured in the South.

Table 1. Nine tree-types and abbreviations. Representative species assigned to each tree-type in the South climate zone are listed. The biomass equations (species, urban general broadleaf [UGB], urban general conifer [UGC]) and dry weight density (kg/m<sup>3</sup>) used to calculate biomass are listed for each tree-type.

Tree-Type	Tree-Type Abbreviation	Species Assigned	DW Density	Biomass Equations
Brdlf Decid Large (>50 ft)	BDL	<i>Quercus phellos</i>	600	<i>Quercus macrocarpa</i> <sup>1</sup> .
Brdlf Decid Med (30-50 ft)	BDM	<i>Pyrus calleryana</i>	600	UGB <sup>2</sup> .
Brdlf Decid Small (<30 ft)	BDS	<i>Cornus florida</i>	545	UGB <sup>2</sup> .
Brdlf Evgrn Large (>50 ft)	BEL	<i>Quercus nigra</i>	797	UGB <sup>2</sup> .



Brdlf Evgrn Med (30-50 ft)	BEM	<i>Magnolia grandiflora</i>	523	UGB <sup>2</sup> .
Brdlf Evgrn Small (<30 ft)	BES	<i>Ilex opaca</i>	580	UGB <sup>2</sup> .
Conif Evgrn Large (>50 ft)	CEL	<i>Pinus taeda</i>	389	UGC <sup>2</sup> .
Conif Evgrn Med (30-50 ft)	CEM	<i>Juniperus virginiana</i>	393	UGC <sup>2</sup> .
Conif Evgrn Small (<30 ft)	CES	<i>Pinus contorta</i>	397	UGC <sup>2</sup> .
<sup>1</sup> from Lefsky, M., & McHale, M., 2008.				
<sup>2</sup> from Aguaron, E., & McPherson, E. G., 2012				

### Calculating Biomass and Carbon Dioxide Stored

To estimate CO<sub>2</sub> stored, the biomass for each tree-type was calculated using urban-based allometric equations because open-growing city trees partition carbon differently than forest trees (McPherson et al., 2017a). Input variables included climate zone, species, and DBH. To project tree size at 25-years after planting, we used DBH obtained from UTD growth curves for each representative species.

Biomass equations were compiled for 26 open-grown urban trees species from literature sources (Aguaron and McPherson, 2012). General equations (Urban Gen Broadleaf and Urban Gen Conifer) were developed from the 26 urban-based equations that were species specific (McPherson et al., 2016a). These equations were used if the species of interest could not be matched taxonomically or through wood form to one of the urban species with a biomass equation. Hence, urban general equations were an alternative to applying species-specific equations because many species did not have an equation.

These allometric equations yielded aboveground wood volume. Species-specific dry weight (DW) density factors (Table 1) were used to convert green volume into dry weight (Za). The urban general equations required looking up a dry weight density factor (in Jenkins et al. 2004 first, but if not available then the Global Wood Density Database). The amount of belowground biomass in roots of urban trees is not well researched. This work assumed that root biomass was 28% of total tree biomass (Cairns et al., 1997; Husch et al., 2003; Wenger, 1984). Wood volume (dry weight) was converted to C by multiplying by the constant 0.50 (Leith, 1975), and C was converted to CO<sub>2</sub> by multiplying by 3.667.

### Error Estimates and Limitations

The lack of biometric data from the field remains a serious limitation to our ability to calibrate biomass equations and assign error estimates for urban trees. Differences between modeled and actual tree growth adds uncertainty to CO<sub>2</sub> sequestration estimates. Species assignment errors result from matching species planted with the tree-type used for biomass and growth calculations. The magnitude of this error depends on the goodness of fit in terms of matching size and growth rate. In previous urban studies the prediction bias for estimates of CO<sub>2</sub> storage ranged from -9% to +15%, with inaccuracies as much as 51% RMSE (Timilsina et al., 2014). Hence, a conservative estimate of error of ± 20% can be applied to estimates of total CO<sub>2</sub> stored as an indicator of precision.

### Co-Benefit: Energy Savings

Trees and forests can offer energy savings in two important ways. In warmer climates or hotter months, trees can reduce air conditioning bills by keeping buildings cooler through reducing regional air temperatures and offering shade. In colder climates or cooler months, trees can confer savings on the fuel needed to heat buildings by reducing the amount of cold winds that can strip away heat.

Energy conservation by trees is important because building energy use is a major contributor to greenhouse gas emissions. Oil or gas furnaces and most forms of electricity generation produce CO<sub>2</sub> and



other pollutants as by-products. Reducing the amount of energy consumed by buildings in urban areas is one of the most effective methods of combatting climate change. Energy consumption is also a costly burden on many low-income families, especially during mid-summer or mid-winter. Furthermore, electricity consumption during mid-summer can sometimes over-extend local power grids leading to rolling brownouts and other problems.

Energy savings are calculated through numerical models and simulations built from observational data on proximity of trees to buildings, tree shapes, tree sizes, building age classes, and meteorological data from McPherson et al. (2017) and McPherson and Simpson (2003). The main parameters affecting the overall amount of energy savings are crown shape, building proximity, azimuth, local climate, and season. Shading effects are based on the distribution of street trees with respect to buildings recorded from aerial photographs for each reference city ([McPherson and Simpson, 2003](#)). If a sampled tree was located within 18 m of a conditioned building, information on its distance and compass bearing relative to a building, building age class (which influences energy use) and types of heating and cooling equipment were collected and used as inputs to calculate effects of shade on annual heating and cooling energy effects. Because these distributions were unique to each city, energy values are considered first-order approximations.

In addition to localized shade effects, which were assumed to accrue only to trees within 18 m of a building, lowered air temperatures and windspeeds from increased neighborhood tree cover (referred to as climate effects) can produce a net decrease in demand for winter heating and summer cooling (reduced wind speeds by themselves may increase or decrease cooling demand, depending on the circumstances). Climate effects on energy use, air temperature, and wind speed, as a function of neighborhood canopy cover, were estimated from published values for each reference city. The percentages of canopy cover increase were calculated for 20-year-old large, medium, and small trees, based on their crown projection areas and effective lot size (actual lot size plus a portion of adjacent street and other rights-of-way) of 10,000 ft<sup>2</sup> (929 m<sup>2</sup>), and one tree on average was assumed per lot. Climate effects were estimated by simulating effects of wind and air-temperature reductions on building energy use.

In the case of urban Tree Preservation Projects, trees may not be close enough to buildings to provide shading effects, but they may influence neighborhood climate. Because these effects are highly site-specific, we conservatively apply an 80% reduction to the energy effects of trees for Preservation Projects.

Energy savings are calculated as a real-dollar amount. This is calculated by applying overall reductions in oil and gas usage or electricity usage to the regional cost of oil and gas or electricity for residential customers. Colder regions tend to see larger savings in heating and warmer regions tend to see larger savings in cooling.

#### Error Estimates and Limitations

Formulaic errors occur in modeling of energy effects. For example, relations between different levels of tree canopy cover and summertime air temperatures are not well-researched. Another source of error stems from differences between the airport climate data (i.e., Los Angeles International Airport) used to model energy effects and the actual climate of the study area (i.e., Los Angeles urban area). Because of the uncertainty associated with modeling effects of trees on building energy use, energy estimates may be accurate within  $\pm 25$  percent ([Hildebrandt & Sarkovich, 1998](#)).

### Co-Benefit: Rainfall Interception

Forest canopies normally intercept 10-40% of rainfall before it hits the ground, thereby reducing stormwater runoff. The large amount of water that a tree crown can capture during a rainfall event makes tree planting a best management practice for urban stormwater control.

City Forest Credits uses a numerical interception model to calculate the amount of annual rainfall intercepted by trees, as well as throughfall and stem flow ([Xiao et al., 2000](#)). This model uses species-specific leaf surface areas and other parameters from the Urban Tree Database. For example, deciduous trees in climate zones with longer “in-leaf” seasons will tend to intercept more rainfall than similar species in colder areas shorter foliation periods. Model results were compared to observed patterns of rainfall interception and found to be accurate. This method quantifies only the amount of rainfall intercepted by the tree crown, and does not incorporate surface and subsurface effects on overland flow.

The rainfall interception benefit was priced by estimating costs of controlling stormwater runoff. Water quality and/or flood control costs were calculated per unit volume of runoff controlled and this price was multiplied by the amount of rainfall intercepted annually.

### Error Estimates and Limitations

Estimates of rainfall interception are sensitive to uncertainties regarding rainfall patterns, tree leaf area and surface storage capacities. Rainfall amount, intensity and duration can vary considerably within a climate zone, a factor not considered by the model. Although tree leaf area estimates were derived from extensive measurements on over 14,000 street trees across the U.S. ([McPherson et al., 2016a](#)), actual leaf area may differ because of differences in tree health and management. Leaf surface storage capacity, the depth of water that foliage can capture, was recently found to vary threefold among 20 tree species ([Xiao & McPherson, 2016](#)). A shortcoming is that this model used the same value (1 mm) for all species. Given these limitations, interception estimates may have uncertainty as great as  $\pm 20$  percent.

### Co-Benefit: Air Quality

The uptake of air pollutants by urban forests can lower concentrations and affect human health ([Derksen et al., 2015](#); [Nowak et al., 2014](#)). However, pollutant concentrations can be increased if the tree canopy restricts polluted air from mixing with the surrounding atmosphere ([Vos et al., 2013](#)). Urban forests are capable of improving air quality by lowering pollutant concentrations enough to significantly affect human health. Generally, trees are able to reduce ozone, nitric oxides, and particulate matter. Some trees can reduce net volatile organic compounds (VOCs), but others can increase them through natural processes. Regardless of the net VOC production, urban forests usually confer a net positive benefit to air quality. Urban forests reduce pollutants through dry deposition on surfaces and uptake of pollutants into leaf stomata.

A numerical model calculated hourly pollutant dry deposition per tree at the regional scale using deposition velocities, hourly meteorological data and pollutant concentrations from local monitoring stations ([Scott et al., 1998](#)). The monetary value of tree effects on air quality reflects the value that society places on clean air, as indicated by willingness to pay for pollutant reductions. The monetary value of air quality effects were derived from models that calculated the marginal damage control costs of different pollutants to meet air quality standards (Wang and Santini 1995). Higher costs were associated with higher pollutant concentrations and larger populations exposed to these contaminants.

### Error Estimates and Limitations

Pollutant deposition estimates are sensitive to uncertainties associated with canopy resistance, resuspension rates and the spatial distribution of air pollutants and trees. For example, deposition to urban forests during warm periods may be underestimated if the stomata of well-watered trees remain open. In the model, hourly meteorological data from a single station for each climate zone may not be spatially representative of conditions in local atmospheric surface layers. Estimates of air pollutant uptake may be accurate within  $\pm 25$  percent.

### Conclusions

Our estimates of carbon dioxide storage and co-benefits reflect an incomplete understanding of the processes by which ecoservices are generated and valued ([Schulp et al., 2014](#)). Our choice of co-benefits to quantify was limited to those for which numerical models were available. There are many important benefits produced by trees that are not quantified and monetized. These include effects of urban forests on local economies, wildlife, biodiversity and human health and well-being. For instance, effects of urban trees on increased property values have proven to be substantial ([Anderson & Cordell, 1988](#)). Previous analyses modeled these “other” benefits of trees by applying the contribution to residential sales prices of a large front yard tree (0.88%) ([McPherson et al., 2005](#)). We have not incorporated this benefit because property values are highly variable. It is likely that co-benefits reported here are conservative estimates of the actual ecoservices resulting from local tree planting projects.

### References

Aguaron, E., & McPherson, E. G. (2012). Comparison of methods for estimating carbon dioxide storage by Sacramento's urban forest. In R. Lal & B. Augustin (Eds.), *Carbon sequestration in urban ecosystems* (pp. 43-71). Dordrecht, Netherlands: Springer.

Anderson, L. M., & Cordell, H. K. (1988). Influence of trees on residential property values in Athens, Georgia: A survey based on actual sales prices. *Landscape and Urban Planning*, 15, 153-164.

Cairns, M. A., Brown, S., Helmer, E. H., & Baumgardner, G. A. (1997). Root biomass allocation in the world's upland forests. *Oecologia* 111, 1-11.

Costanza, R. (2008). Ecosystem services: Multiple classification systems are needed. *Biological Conservation*, 141(2), 350-352. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2007.12.020>

Derkzen, M. L., van Teeffelen, A. J. A., & Verburg, P. H. (2015). Quantifying urban ecosystem services based on high-resolution data of urban green space: an assessment for Rotterdam, the Netherlands. *Journal of Applied Ecology*, 52(4), 1020-1032. doi: 10.1111/1365-2664.12469

Hildebrandt, E. W., & Sarkovich, M. (1998). Assessing the cost-effectiveness of SMUD's shade tree program. *Atmospheric Environment*, 32, 85-94.

Husch, B., Beers, T. W., & Kershaw, J. A. (2003). *Forest Mensuration* (4th ed.). New York, NY: John Wiley and Sons.

Jenkins, J.C.; Chojnacky, D.C.; Heath, L.S.; Birdsey, R.A. (2004). Comprehensive database of diameter-based biomass regressions for North American tree species. Gen. Tech. Rep. NE-319. Newtown Square, PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Research Station. 45 p.

Lefsky, M., & McHale, M. (2008). Volume estimates of trees with complex architecture from terrestrial laser scanning. *Journal of Applied Remote Sensing*, 2, 1-19. doi: 02352110.1117/1.2939008

Leith, H. (1975). Modeling the primary productivity of the world. *Ecological Studies*, 14, 237-263.

Maco, S.E., & McPherson, E.G. (2003). A practical approach to assessing structure, function, and value of street tree populations in small communities. *Journal of Arboriculture*. 29(2): 84-97.

McPherson, E. G. (2010). Selecting reference cities for i-Tree Streets. *Arboriculture and Urban Forestry*, 36(5), 230-240.

McPherson, E. Gregory; van Doorn, Natalie S.; Peper, Paula J. (2016a). Urban tree database and allometric equations. General Technical Report PSW-253. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Southwest Research Station, Albany, CA. 86 p. TreeSearch #52933

McPherson, E. Gregory; van Doorn, Natalie S.; Peper, Paula J. (2016b). Urban tree database. Fort Collins, CO: Forest Service Research Data Archive. <http://dx.doi.org/10.2737/RDS-2016-0005>

McPherson, G., Q. Xiao, N. S. van Doorn, J. de Goede, J. Bjorkman, A. Hollander, R. M. Boynton, J.F. Quinn and J. H. Thorne. (2017). The structure, function and value of urban forests in California communities. *Urban Forestry & Urban Greening*. 28 (2017): 43-53.

McPherson, E. G., & Simpson, J. R. (2003). Potential energy saving in buildings by an urban tree planting programme in California. *Urban Forestry & Urban Greening*, 3, 73-86.

McPherson, E. G., Simpson, J. R., Peper, P. J., Maco, S. E., & Xiao, Q. (2005). Municipal forest benefits and costs in five U.S. cities. *Journal of Forestry*, 103, 411-416.

Nowak, D. J., Hirabayashi, S., Bodine, A., & Greenfield, E. (2014). Tree and forest effects on air quality and human health in the United States. *Environmental Pollution*, 193, 119-129.

Peper, P. J., McPherson, E. G., & Mori, S. M. (2001). Equations for predicting diameter, height, crown width and leaf area of San Joaquin Valley street trees. *Journal of Arboriculture*, 27(6), 306-317.

Schulp, C. J. E., Burkhard, B., Maes, J., Van Vliet, J., & Verburg, P. H. (2014). Uncertainties in ecosystem service maps: A comparison on the European scale. *PLoS ONE* 9(10), e109643.

Scott, K. I., McPherson, E. G., & Simpson, J. R. (1998). Air pollutant uptake by Sacramento's urban forest. *Journal of Arboriculture*, 24(4), 224-234.

Smith, James E.; Heath, Linda S.; Skog, Kenneth E.; Birdsey, Richard A. 2006. Methods for calculating forest ecosystem and harvested carbon with standard estimates for forest types of the United States. Gen. Tech. Rep. NE-343. Newtown Square, PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Research Station. 216 p.

Timilsina, N., Staudhammer, C.L., Escobedo, F.J., Lawrence, A. (2014). Tree biomass, wood waste yield and carbon storage changes in an urban forest. *Landscape and Urban Planning*. 127: 18-27.

Vos, P. E. J., Maiheu, B., Vankerkom, J., & Janssen, S. (2013). Improving local air quality in cities: To tree or not to tree? *Environmental Pollution*, 183, 113-122. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2012.10.021>

Wang, M.Q.; Santini, D.J. (1995). Monetary values of air pollutant emissions in various U.S. regions. *Transportation Research Record* 1475. Washington DC: Transportation Research Board.

Wenger, K. F. (1984). *Forestry Handbook*. New York, NY: John Wiley and Sons.

Xiao, Q., E. G. McPherson, S. L. Ustin, and M. E. Grismer. A new approach to modeling tree rainfall interception. *Journal of Geophysical Research*. 105 (2000): 29,173-29,188.

Xiao, Q., & McPherson, E. G. (2016). Surface water storage capacity of twenty tree species in Davis, California. *Journal of Environmental Quality*, 45, 188-198.

## **Attachments**

[Agreement to Collaborate](#)

[Project Area Map](#)

[Regional Area Map](#)

[Attestation of Planting](#)

[Attestation of Planting Affirmation](#)

[Attestation of No Double Counting and No Net Harm](#)

[Attestation of Additionality](#)

[Carbon Quantification Initial Credit Tool](#)

[Tree Planting Data](#)

[Social Impacts](#)

## Agreement to Collaborate



**Agreement to Collaborate on Tree Planting Project  
Hennepin County Planting Project 2020-2022**

This Agreement to Collaborate on Tree Planting Project (“Agreement”) is entered in to this 20th day of June, 2023 (the “Effective Date”) by the County of Hennepin, State of Minnesota, A-2300 Government Center, Minneapolis, Minnesota 55487, on behalf of its Environment & Energy Department, 701 Fourth Avenue South, Suite 700, Minneapolis, Minnesota 55415 (“County”), an independently elected municipal corporation and Green Minneapolis, 81 South 9<sup>th</sup> Street, Suite 260, Minneapolis, Minnesota 55402, a 501(c)(3) non-profit corporation organized under the laws of Minnesota with the mission to advance the vibrancy of Minneapolis through parks and greening (“Project Operator”) (each a “Party” and together the “Parties”).

On behalf of County, Project Operator is collaborating with the Urban Forest Carbon Registry, doing business as City Forest Credits, a Washington non-profit corporation (the “Registry”) in furtherance of the development of the Hennepin County Planting Project 2020-2022 (Registry project number “039”) carbon reduction project (the “Project”), more fully described in Exhibit A. The Project consists of 968 trees planted within the boundary of Hennepin County, MN. County is the owner of the trees submitted for the Project set forth in Exhibit B (the “Trees”), and the entity responsible and liable for the funding required to purchase, plant and maintain the Trees, the tree planting and ongoing maintenance of the Trees and associated Carbon Stock as defined herein, including, without limitation, the establishment, growth, protection, replacement, and maintenance of such Carbon Stock, as further detailed below in Section 3, (“Tree Management”). County desires Project Operator to develop potential carbon and environmental credits that Project Operator can attempt to sell on the County’s behalf, to help the County defray project costs and to fund the planting and maintaining of additional trees.

**Definitions**

**Greenhouse Gas (GHG):** Greenhouse gases are gases in the earth's atmosphere that trap heat.

**Co-benefits:** Benefits in addition to carbon sequestration from urban tree planting, such as storm water reductions, air quality benefits, and energy savings.

**Environmental Attributes:** Means GHG emission reduction, recognition in any form, including, without limitation, verified emission reductions, voluntary emission reductions, offsets, carbon credits, and any other credits or allowances, emission rights and authorizations under any law or regulation, or any emission reduction or tracking registry, trading system, or reporting or reduction program for greenhouse gas emissions that is established, certified, maintained, or recognized by any international, governmental, or non-governmental agency. Additionally, Environmental Attributes means any and all credits, certificates, claims, benefits,



reporting and marketing rights, identifiers, and/or transferable, tradable, and monetizable environmental instruments or environmental commodities and/or any other indicia of environmental protection or improvement, including, without limitation, protection, improvement, and/or avoided negative impacts to the climate, local or regional air, soil, water, ecosystems, biodiversity, wetlands, or watersheds, and/or the provision of ecosystem services, Co-Benefits, and/or community or social benefits, howsoever entitled, attributable to the Project. Environmental Attributes may be generated, originated, issued, allocated, distributed, granted, approved, recognized, created and/or arise generally in the present or future through international, federal, state, regional, and/or local law, legislation, regulation, program, and/or agreement and/or through voluntary standard, protocol, certification, methodology, and/or attestation.

**Project Administration:** The registration, reporting, verification, operation, and facilitation of the Project with the Registry, and the marketing, sale, transfer, and/or retirement of any resulting Credits.

**Tree Management:** The funding for tree planting and maintenance, tree planting, data capture for trees planted, tree maintenance, and Carbon Stock, including, without limitation, the establishment, growth, protection, replacement, and maintenance of such Carbon Stock.

**Carbon Stock:** The amount of carbon that has been sequestered from the atmosphere and is stored within a tree.

**CFC Carbon Protocol or Protocol:** The comprehensive set of rules and requirements developed by City Forest Credits, including quantification methodologies, monitoring, and reporting for Projects. This project is implemented under the Afforestation and Reforestation Carbon Protocol Version 11 dated February 24, 2023.

**Urban Forest Carbon Registry or City Forest Credits (“Registry”):** National nonprofit carbon registry that establishes standards for quantifying and verifying GHG emission reduction and removal in urban forest projects, and issues and tracks the transfer and retirement of credits in a secure online database.

**Project Duration or Project Crediting Period:** Defines the time period for which a project’s GHG reductions or removals are valid and eligible to be verified for credits.

**City Forest Carbon Forward Removal Credits™ (“Credits”):** A unit representing one metric ton of CO<sub>2</sub>e.

**Project Operator Indemnified Parties:** Project Operator, and its directors, officials, agents, contractors, and employees.

Standard: The City Forest Credits (CFC) Standard is a national standard for GHG emission reduction and removal projects involving forests and trees in cities and towns. The Standard details the rules and requirements governing the CFC Program for project registration, carbon and co-benefit quantification methodology, monitoring and reporting, validation and verification requirements, and issuance of carbon credits. The version of the City Forest Credits Standard in effect at this time is Version 3 dated February 22, 2023.

### **Recitals**

- A. County desires to have the GHG reduction and related Co-benefits associated with its urban forestry activities monetized, exclusively in furtherance of funding additional urban forestry activities;
- B. As part of its urban forestry activities, County desires to undertake the Project, including performing all Tree Management and related activities;
- C. County desires to engage Project Operator to assist in undertaking the Project, specifically the GHG administrative aspects of the Project, with the Registry, including registration, reporting, verification, operation, and facilitation of the Project with the Registry, and the marketing, sale, transfer, and/or retirement of any resulting Credits ("Project Administration"). For the avoidance of doubt, Project Administration does not include Tree Management and vice versa;
- D. Project Operator is collaborating with the Registry that establishes standards in protocols for the:
  - (i) development and implementation of projects that seek to sequester greenhouse gas ("GHG") emissions and provide other benefits, such as storm water reductions, air quality benefits, and energy savings ("Co-benefits") from tree planting and tree preservation on land in metropolitan areas ("City Forest Carbon Projects");
  - (ii) calculation of GHG emission sequestration and Co-benefits by City Forest Carbon Projects; and
  - (iii) verification of GHG emission sequestration and Co-benefits produced by City Forest Carbon Projects, such as the Project. The Registry also issues carbon credits to City Forest Carbon Projects, such as the Project, per the Registry's Protocols. In addition, the Registry tracks the issuance, transfer, and retirement of Credits over time in a secure database.
- E. The Registry has developed an Afforestation and Reforestation Protocol Version 11 dated February 24, 2023 (the "Protocol") and all defined terms used in the Protocol have the same meaning in this Agreement. Notwithstanding anything to the contrary, the terms of this Agreement shall govern any conflict that arises in connection with

Registry-produced documents such as the City Forest Credit Standard 3.0 and the Protocol.

F. As part of the Project Administration, Project Operator has applied to, and been initially approved by, the Registry to conduct the Project under the Protocol. Further, Project Operator and County will enter into a Project Implementation Agreement with Registry.

G. This Agreement sets forth certain rights, obligations, and restrictions relating to the Project, to ensure, among other issues, that Project Operator and County remain in compliance with the Protocol, this Agreement, and the Project Implementation Agreement for the Project Duration, as defined in the Protocol, and any extensions thereof.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants, terms, conditions, and restrictions contained herein, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, the Parties hereby agree as follows:

## **1. Purpose and Intent**

In furtherance of the Project's development and the issuance and monetization of associated Credits, County agrees to provide Tree Management and Project Operator agrees to provide Project Administration for the Project Duration, and any extensions thereof. County shall pay all costs, and assume all responsibilities and liabilities, for the Tree Management, and hereby releases Project Operator from any such costs, responsibilities, and/or liabilities. Project Operator shall pay all costs related to the Registry on behalf of the County, and, to the extent enabled or supported by County's performance hereunder, assume responsibilities and liabilities, for the Project Administration.

## **2. Credit and Project Administration Rights Granted; Non-Interference**

(a) County hereby exclusively, perpetually, and irrevocably transfers the title and rights to, and beneficial interest in, any and all Credits issued to the Project, including, all associated Environmental Attributes (as defined below) fully bundled and intact, to Project Operator in furtherance of Project Operator providing the Project Administration. County shall not undertake or allow any transactions, sales, assignments, transfers, claims, or certifications that interfere with, encumber, or otherwise impair the Credits or their associated Environmental Attributes, or Project Operator's ownership of, or ability to validate, verify, substantiate, transfer, sell, retire, and/or demonstrate the permanence and integrity of such Credits or associated Environmental Attributes, including, without limitation, ensuring no unbundling, selling, altering, claiming, reporting, transferring, disaggregating, encumbering, or otherwise transforming or modifying of such Environmental Attributes or Credits to occur, and that any Avoidable Reversals by County, in the context of Tree Management or otherwise, are promptly addressed, remedied,



replaced, and/or compensated by County. Nothing in this Agreement shall limit or prevent County from complying with any law, including the Minnesota Government Data Practices Act, or court order.

(b) County hereby authorizes Project Operator to undertake the Project Administration and grants Project Operator any and all rights, licenses, and authorizations necessary and/or reasonably required for Project Operator to perform the Project Administration, in accordance with this Agreement, the Project Implementation Agreement, the Protocol, and Registry-produced and required documents, including, without limitation, rights, licenses, and authorizations to access, register, assess, audit, measure, document, substantiate, validate, and/or verify the Project, the condition of the Trees and Carbon Stock, the condition of Tree Management, and/or related documents and information, rights to request issuance and sell, transfer, and/or retire the associated Credits (and all associated Environmental Attributes), and rights to share any access, verification, measurements, registration, validations, audits, documents, and/or information in connection with this Project with the Registry, verifiers, Credit buyers, and other third parties in Project Operator's sole and reasonable discretion. Notwithstanding the above, Project Operator shall comply with County's rules, policy, and direction regarding use of County facilities. If physical access to County property is requested by Project Operator or its subcontractors, County will work with Project Operator to grant such access, provided that Project Operator requests such access with at least a fifteen (15) day notice.

### **3. Certain Obligations of County; Tree Management; Avoidable Reversals**

(a) County shall undertake the Tree Management in accordance with prudent and good industry practice, this Agreement, the Project Implementation Agreement, and the Protocol. County may use contractors, subcontractors, organizations, individuals, volunteers, or other third parties for the provision of Tree Management; *provided, that*, County shall remain responsible and liable for such provision by such third parties.

(b) Tree Management by County shall also include, without limitation, ensuring the funding, establishment, tree growth, integrity, maintenance, replacement, and preservation of the Project, its trees, and associated Carbon Stock (allowing for forecasted mortality rates), including, without limitation: (i) the growth, protection, replacement, and maintenance of such Carbon Stock; and (ii) that the County will not cut, harvest, or damage the Project's trees, except in cases of emergency including, but not limited to, emergencies involving fire, flooding, Acts of God, or to mitigate a hazard if such trees are identified as a hazard by a certified arborist, or pursuant to court order, or due to the negligent or intentional acts of a third party over whom the County has no control.

(c) Tree Management by County shall also include, without limitation: (i) preparation of a map(s) of the Project, the Tree and sites demonstrating the Project area; (ii)

preparation of a map(s) showing the Project at regional scale; (iii) maintaining tools and processes for monitoring tree growth during the Project Duration; (iv) providing evidence of County's fee ownership of the Tree, (v) providing the date range of the Project's tree planting; (vi) providing the list of third parties that participated in planting; (vii) photos of planting; (viii) providing the number of trees planted, species (tree data), and Planting Method; and (ix) providing proof of tree planting, including, without limitation, via third party invoices. Notwithstanding the above, County is not obligated to provide data on individuals that violates the MGDPA.

(d) Tree Management by County shall also include, without limitation, County being responsible and liable for certain Reversals of, decreases in, and reversals of the Project's Carbon Stock, including, without limitation: (i) ensuring that any "Avoidable Reversal", defined herein as County's actions and/or omissions that were negligent, grossly negligent, or undertaken with willful intent that resulted in a Reversal, promptly has such Avoidable Reversal's associated shortfall addressed, remedied, replaced, and/or compensated for by County, including, without limitation, any compensation for, and/or replacement of, the associated shortfall due to the Registry (e.g. submitting Credits and/or the payment of the \$20 per tonne shortfall fee to the Registry to cover the shortfall), and/or due to the ultimate buyers of the Credits under the respective Credit purchase agreements (including, without limitation, buyers for which Project Operator retires Credits); and (ii) reversals in connection with a breach of County's obligations, representations, or warranties hereunder. County shall immediately provide verbal and written notice to Project Operator any time it becomes aware of an actual or potential event that creates, or may create, an Avoidable Reversal. County hereby agrees to release Project Operator from any liability associated with an Avoidable Reversal and/or a reversal described in this section, except County does not release Project Operator from liability for Project Operator's own actions or omissions related to an Avoidable Reversal and/or reversal described in this section. Additionally, County agrees to indemnify Project Operator, and its directors, officials, agents, contractors, and employees ("Project Operator Indemnified Parties"), and defend and hold them harmless from all losses, liabilities, and claims including, without limitation, reasonable attorneys' fees and costs of court ("Claims") arising from claims and/or actions in connection with an Avoidable Reversal and/or a reversal described in Section 3(d)(ii) above. For clarification, Avoidable Reversals do not include the circumstances described in paragraph (b) of this section.

(e) Upon the request of Project Operator, County shall provide any commercially reasonable data and documentation related to the Project, the Tree Management, and/or in connection with this Agreement. Nothing in this Agreement shall be interpreted, however, to require County to provide any data that is considered private, non-public, or confidential under the Minnesota Government Data Practices Act, or other applicable law or regulation, that violates a County contract, or that violates a court order.



**4. Certain Obligations of Project Operator; Suspension of Project Administration; Credit Sale Proceeds**

(a) Project Operator shall undertake the Project Administration in accordance with prudent and good industry practice, this Agreement, the Project Implementation Agreement, and the Protocol. Project Operator may use contractors, subcontractors, or other third parties for the provision of Project Administration; *provided that*, Project Operator shall remain responsible and liable for such provision by such third parties.

(b) Notwithstanding anything to the contrary, the Parties hereby acknowledge and agree that Project Operator's provision of Project Administration is reliant on, and enabled and supported by, County's provisions of Tree Management in accordance with this Agreement. Therefore, Project Operator shall be entitled to elect to suspend Project Administration in the event, and for the length of time, it determines, in its sole and reasonable discretion, County is not performing Tree Management in accordance with this Agreement, the Protocol, or is otherwise in breach of its obligations, representations, and/or warranties hereunder. County hereby releases Project Operator from any liability associated with County's Tree Management and/or Project Operator's non-performance of Project Administration to the extent caused by County's Tree Management. Additionally, County agrees to indemnify Project Operator and its Indemnified Parties, and to defend and hold them harmless from all Claims arising from claims and/or actions in connection with County's Tree Management and/or Project Operator's non-performance of Project Administration to the extent caused by County's Tree Management.

(c) Project Operator shall keep safe and preserve all proceeds from the sale and/or retirement by Project Operator of credits into a separate fund. Upon request, County is entitled to information about the balance of the separate fund and the types of investment in the fund. Within sixty (60) days of Project Operator receiving proceeds from any sale and/or retirement by Project Operator of Credits issued to the Project, after deducting the Project Administration Fee, Credit Issuance Fee, and/or Application, Validation and Verification fees, as set forth in Exhibit C ("Deducted Fees"), and for any unplanned, required, and commercially reasonable legal, audit, and/or other third party fees or costs, any remaining proceeds from the fund shall be transferred to County. County shall use such proceeds exclusively for the funding of urban forestry activities defined as tree purchase, tree planting and tree maintenance.

**5. Mutual Representations and Warranties**

Each Party represents and warrants to the other Party on the Effective Date that:

(a) it is duly organized and validly exists under the laws of its governing jurisdiction and is qualified to conduct its business in that jurisdiction;

(b) it has the power and authority to execute and deliver this Agreement and to perform its obligations under it and has taken all necessary actions to authorize the entry into, and the observance and performance of its obligations under, this Agreement;

(c) the entry into and observance and performance of its obligations under this Agreement do not violate or conflict with or require any consent or waiver under any of the terms or conditions in its governing documents or any contract to which it is a party or by which any of its assets are bound or affected, or any applicable law; and

(d) this Agreement constitutes a legal, valid, and binding obligation and is enforceable in accordance with its terms.

## **6. County Representations and Warranties**

County represents and warrants that:

(a) the Project Trees are free from any liens, claims, encumbrances, tenancies, or restrictions, that would prevent or interfere with: (i) the rights of Project Operator under this Agreement; (ii) the Parties ability to undertake and assist with the Project; (iii) Tree Management and/or Project Administration; and (iv) the integrity, validity, verifiability, substantiation, permanence, transfer, sale, and/or retirement of Credits (including, without limitation, all associated Environmental Attributes);

(b) County is the fee owner of the Trees submitted for the Project set forth in Exhibit B, or administers the land on which the Trees have been planted, title of which land is held by the State of Minnesota in trust for the County, as per Minnesota Statute Section 281.25;

(c) the Project is voluntary and County is not required to undertake the Project pursuant to an obligation under any law, regulation, decree, or order by a governmental authority;

(d) the carbon reductions, Co-benefits, or Environmental Attributes represented by the Credits issued to the Project have not been previously sold, assigned, transferred, or retired by County or any third party, and County has the right to convey, and is transferring good, clean, and merchantable title to any and all Credits issued to the Project free and clear of all liens, encumbrances, and claims; and

(e) County has not undertaken, enabled, or allowed, and will not undertake, enable, or allow any transactions, sales, assignments, transfers, claims, certifications, unbundling, disaggregation, double-counting, that interfere with, encumber, alter, modify, transform, impair, or impact the permanence or integrity of: (i) the Credits issued to the Project; (ii) the Environmental Attributes associated with such Credits; (iii) the ability of the Project to issue such Credits; (iii) Project Operator having good, clean title to such Credits; (iv) Project Operator's ability to market, transfer, sell,



retire, and/or monetize such Credits; and (v) the performance of Tree Management and/or Project Administration.

## **7. Project Operator Representations and Warranties**

Project Operator represents and warrants that it has the capacities necessary to provide Project Administration under this Agreement and will continue to have those capacities throughout the duration of this Agreement. Project Operator shall comply with all applicable law, conditions of any funding sources, regulations, rules and ordinances currently in force or later enacted. Project Operator certifies that it is not prohibited from doing business with either the federal government or the state of Minnesota as a result of debarment or suspension proceedings. Project Operator shall immediately notify County if Project Operator is debarred or suspended during the term of this Agreement. Nothing in this section shall prevent Project Operator from assigning this agreement in accordance with Section 22.

## **8. Default**

If either Party is in default of its obligations, representations, or warranties under this Agreement, the other party may notify the defaulting party of the specific nature of the default. The defaulting Party has eighty (80) days from the receipt of such notice to cure the default. If the default is not cured within such time period, the non-defaulting party may suspend its performance under this Agreement, until such time a cure of the default is enacted. If a default remains uncured for a time period exceeding two-hundred and twenty (220) days, then the non-defaulting Party may terminate this Agreement.

Any termination of this Agreement shall not prejudice, terminate, or otherwise affect any rights or obligations which had arisen or accrued hereunder prior to such termination or any rights or obligations surviving the termination of this Agreement.

## **9. Term of Agreement and Option to Renew**

This Agreement is effective upon execution and shall expire and terminate at the conclusion of the Project Duration as defined in the Protocol, or after Project Operator has fulfilled all aspects of Project Administration as mutually agreed to by the parties, whichever is later. The Parties may agree to renew this Agreement for a specified time period.

## **10. Indemnification; Limitations of Liability; Warranty Disclaimer**

(a) Project Operator agrees to indemnify County, its present and former officials, officers, agents, volunteers and employees, and defend and hold them harmless from all Claims from any and all third persons arising from claims and/or actions for direct damages, losses, personal injury, death, and/or property damage attributable to Project Operator's willful or negligent acts or omissions, breach of obligations, representations, and/or warranties under this Agreement, except to the extent, that



such claims and/or actions arise from the willful actions or omissions, or negligence, or willful misconduct, of County and/or the Registry, including, without limitation, their contractors, directors, agents, employees, and/or applicable third parties (e.g. organizations and individuals participating in Tree Management or Registry-related activities).

(b) County agrees to indemnify Project Operator and its Indemnified Parties and defend and hold them harmless from all Claims from any and all third persons arising from claims and/or actions for direct damages, losses, personal injury, death, and/or property damage attributable to County's willful or negligent acts or omissions, breach of obligations, representations, and/or warranties under this Agreement, except to the extent that such claims and/or actions arise from the willful actions or omissions, or negligence of Project Operator or its Indemnified Parties, including, without limitation, their contractors, directors, agents, employees, and/or applicable third parties (e.g. organizations and individuals participating in Project Administration or Registry-related activities). Nothing in this Agreement constitutes a waiver by County of any statutory or common law defenses, immunities, or limits on liability, including without limitation, Minnesota Statutes, Chapter 466.

(c) Notwithstanding anything to the contrary, and with the exception of the indemnification obligations hereunder, the Parties' liability hereunder shall be limited to direct actual damages only and neither Party shall have any liability hereunder in connection with any special, punitive, consequential, indirect, incidental, or exemplary damages of any nature, whether conditioned or applied by statute, by regulation, by directive, in tort, by agreement, or otherwise.

(d) In no event shall the total aggregate liability of Project Operator arising out of or relating to this Agreement or its implementation exceed the aggregate of the deducted fees received by Project Operator under section 4(c) in connection with any previous sales of Credits.

(e) With the exception of those representations and warranties expressly set forth in this Agreement, neither Party makes, and the Parties hereby disclaim, any and all representations or warranties, either express or implied, including, without limitation, a warranty of fitness for a particular purpose or merchantability.

## **11. Disputes**

Any dispute regarding any aspect of this Agreement or the Project, including, without limitation, the application of a remedy, shall be first submitted to executive officers of the Parties who shall undertake best efforts to resolve such dispute within two (2) months. If such efforts are unsuccessful, then such dispute may be submitted by either Party to AAA commercial arbitration in Minneapolis, MN before an experienced arbitrator selected by mutual agreement. The decision of the arbitrator shall be the exclusive process for resolution of any dispute, and be conclusive and binding upon

the Parties. Should any Party to this Agreement pursue any dispute by any method other than said arbitration, the responding Party shall be entitled to recover from the initiating Party all damages, costs, expenses and attorney fees incurred as a result of such action or proceeding.

## **12. Notices**

All notices, instructions, requests, or other communications required or permitted under this Agreement shall be in writing and sent by (i) certified or registered mail, return receipt requested, postage prepaid, (ii) overnight delivery service or (iii) personal delivery to the parties identified below.

## **13. Entire Agreement**

This Agreement is the entire agreement and understanding of the Parties with respect to the subject matter of this Agreement and supersedes and extinguishes any agreements, understandings, representations, or obligations previously given or made with respect to its subject matter.

## **14. Governing Law**

This Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of the State of Minnesota without reference to any conflict of laws principles that would require the application of the laws of any other jurisdiction. The appropriate venue and jurisdiction for any litigation will be those courts located within the County of Hennepin, state of Minnesota. Litigation, however, in the federal courts involving the parties will be in the appropriate federal court within the state of Minnesota.

## **15. Counterparts**

This Agreement may be executed in one or more counterparts, and all of the counterparts shall constitute but one and the same agreement.

## **16. Modification and Amendment**

This Agreement may not be amended, supplemented, or modified unless such amendment, supplement, or modification is in writing and signed by the Parties.

## **17. Interpretation**

Unless otherwise specifically defined or required by the context in which the term appears, in this Agreement: (a) the singular includes the plural and vice versa; (b) the words "this Agreement," "herein," "hereto," "hereof," and "hereunder" refer to this Agreement as a whole, including, without limitation, all exhibits, the preamble, and Recitals, and not to any particular section or subsection of this Agreement; (b) references to any agreement, document or instrument mean such agreement,

document or instrument as amended, modified, supplemented, restated or replaced from time to time; and (c) the captions or headings in this Agreement are strictly for convenience and shall not be considered in interpreting this Agreement. References to persons, Parties, or entities include permitted successors and assigns. References to exhibits or Sections shall mean those of this Agreement. Any time period set forth herein that concludes on a non-business day shall be automatically extended to conclude on the next business day.

#### **18. Good Faith**

The Parties will perform this Agreement in good faith and with fair dealings. Further, the Parties agree to negotiate any amendments, modifications, or supplements to this Agreement in good faith and with fair dealings.

#### **19. Relationship of the Parties; Third Party Beneficiaries**

Nothing in this Agreement shall be construed to constitute a joint venture, fiduciary relationship, partnership, or other joint undertaking between the Parties. The Parties acknowledge and agree that there are no third party beneficiaries to this Agreement.

#### **20. Survival**

Any indemnification obligations, releases, and Sections 2, 3, 4, 6, and 10 through 22 shall survive the termination or expiration of this Agreement. Additionally, any provisions that by their nature must survive to serve their purpose shall survive the termination or expiration of this Agreement.

#### **21. Waiver; Severability**

No provision of this Agreement may be waived unless the waiver is in writing and the waiver is signed by the Party granting the waiver. No delay or omission by a Party in the exercise of any right under this Agreement shall be taken, construed, or considered as a waiver or relinquishment thereof. If any terms and conditions herein are breached and thereafter waived in writing by a Party, such waiver is limited to the particular breach so waived and is not deemed to waive any other breach hereunder. If any provision or portion of this Agreement is found to be unenforceable, the remainder shall be enforced as fully as possible and the unenforceable provision shall be deemed modified to the limited extent required to permit its enforcement in a manner most closely representing the intention of the Parties as expressed herein.

#### **22. Assignment**

This Agreement shall be binding upon the Parties' transferees and assigns. A Party may not transfer their rights or obligations hereunder without the other's written consent; provided that, Project Operator may transfer, assign, delegate, or contract



out ("Transfer") rights or obligations under this Agreement without such written consent if Project Operator and their transferee agree to comply with each of the following (a) through (c):

(a) The transferee receiving or assuming rights or obligations agrees to assume and be bound by this Agreement without modification or amendment, unless the Parties agree in writing to a modification or amendment prior to assignment;

(b) Project Operator and transferee shall execute a written agreement setting forth the terms of the Transfer (a "Transfer Agreement"); and

(c) Following the execution of a Transfer Agreement, Project Operator shall be released of its obligations hereunder.

Any Transfer of rights or obligations of this Agreement in violation of this Section 22 shall be void. Any future transfers by a transferee shall comply with this Section 22. For the avoidance of doubt, the sale, transfer, and/or retirement of Credits shall not be construed as a Transfer under this Section 22.

### **23. Force Majeure**

"Force Majeure" means an event or circumstance which prevents or substantively hinders a Party (the "Claiming Party") from performing its obligations under this Agreement; provided, that, such event or circumstance is not within the reasonable control of, or the result of negligence or willful misconduct by, the Claiming Party, and which the Claiming Party is unable to overcome or avoid or cause to be avoided, by the exercise of reasonable care. Force Majeure shall include, without limitation, the following events, or circumstances: acts of God; fire; flood; earthquake; war; extreme weather; explosions; pandemics or epidemics (including, without limitation, COVID-19); or acts of terrorism. Notwithstanding the foregoing, Force Majeure shall not include Unavoidable Reversals as defined in the Protocol.

If a Claiming Party is rendered unable, wholly or in part, by Force Majeure to carry out its obligations with respect to this Agreement, then the obligations of the Claiming Party will, to the extent, and only to the extent, they are affected by such Force Majeure event, be suspended during the period of time that the Force Majeure event renders the Claiming Party unable, wholly or in part, to carry out its obligations. The Claiming Party must promptly give written notice and full particulars of such Force Majeure event to the other Party as soon as practical after the occurrence of such Force Majeure event.

**24. Data Privacy and Security.** Project Operator, its officers, agents, owners, partners, employees, volunteers and subcontractors shall, to the extent applicable, abide by the provisions of the Minnesota Government Data Practices Act, Minnesota Statutes, chapter 13 (MGDPA) and all other applicable law, rules, regulations and orders relating to data or the privacy, confidentiality or security of data. For

clarification and not limitation, County hereby notifies Project Operator that the requirements of Minnesota Statutes section 13.05, subd. 11, apply to this Agreement. Project Operator shall promptly notify County if Project Operator becomes aware of any potential claims, or facts giving rise to such claims, under the MGDPA or other data, data security, privacy or confidentiality laws, and shall also comply with the other requirements of this Section. Classification of data, including trade secret data, will be determined pursuant to applicable law and, accordingly, merely labeling data as “trade secret” by Project Operator does not necessarily make the data protected as such under any applicable law.

**25. Record - Availability/Access.** Subject to the requirements of Minnesota Statutes section 16C.05, subd. 5, County, the State Auditor, or any of their authorized representatives, at any time during normal business hours, and as often as they may reasonably deem necessary, shall have access to and the right to examine, audit, excerpt, and transcribe any books, documents, papers, records, etc., which are pertinent to the accounting practices and procedures of Project Operator and involve transactions relating to this Agreement. Project Operator shall maintain these materials and allow access during the period of this Agreement and for six (6) years after its expiration, cancellation or termination.

[Signature page follows]

COUNTY BOARD AUTHORIZATION

Reviewed by the County Attorney's  
Office by:

Britany McCois

Assistant County Attorney

Date: Jun 20, 2023

COUNTY OF HENNEPIN  
STATE OF MINNESOTA

By: Ene Jernard

Chair of Its County Board

ATTEST: Karen Keller

Karen Keller (Jun 21, 2023 07:32 CDT)

Deputy/Clerk of County Board

Date: Jun 21, 2023

By: David J. [Signature]

County Administrator

Date: Jun 20, 2023

Recommended for Approval

By: [Signature]

Director,  
Environment and Energy Department

Date: Jun 20, 2023

GRANTEE:

Green Minneapolis	
Name:	David A. Wilson
Title:	Board Chair
Address:	81 South 9th Street, Suite 260, Minneapolis, MN 55402
Phone:	(612) 839-3725
Email:	dwilson@greenminneapolis.org
Signature:	<u>David A. Wilson</u> <small>David A. Wilson (Jun 20, 2023 15:11 CDT)</small>
Date:	Jun 20, 2023



## EXHIBIT A



March 9, 2023

Green Minneapolis  
81 South 9<sup>th</sup> Street, Suite 260  
Minneapolis, MN 55402  
Attn: Michaela Meu

Re: Approval of City Forest Credits Carbon Planting Application

Dear Michaela,

Thank you for submitting your application for the Hennepin County Planting Project 2020-2022. I'm writing to let you know that City Forest Credits has approved your application dated March 9, 2023. We look forward to working with you.

Sincerely,



Jen Kullgren  
Program Manager, City Forest Credits



## City Forest Credits

### Afforestation and Reforestation Project Application

#### 1. Project Name

*For example: Ballinger Open Space Planting Project*

Hennepin County Planting Project 2020-2022

#### 2. Project Operator

*Provide the name of organization/entity and contact information for the Project Lead*

Organization/Entity: Green Minneapolis

Address: 81 South 9th Street, Suite 260

City: Minneapolis

State: MN

Zip: 55402

Contact(s): Michaela Neu

Phone: 320-309-3158

Email: mneu@greenminneapolis.org

#### 3. Project Location

*Project must be in or adjacent to one of the following. Describe which one of the criteria the project meets and provide name of city, town, or jurisdiction where project is located.*

- "Urban Area" per Census Bureau maps
- An incorporated or unincorporated city or town
- A planning area for a regional metropolitan planning agency or entity
- Land owned, designated, and used by a municipal or quasi-municipal entity for source water or watershed protection
- A transportation or utility right of way through one of above

This project is located at multiple sites within Hennepin County, MN, meeting the project area eligibility criteria of being in a planning area for a regional metropolitan planning entity, the Metropolitan Council.

#### 4. Project Description

*Provide short narrative of the overall project goals, location where trees will be planted, land ownership or eligibility to receive credits, approximate number of trees or acres, main tree species, and project timeframe.*

Green Minneapolis and Hennepin County are partnering on our first urban tree planting project together, to issue carbon credits in the State of Minnesota. Green Minneapolis will serve as the Project Operator and Hennepin County will plant and maintain the trees. This project includes 969 trees that

were planted within the County limits from May 2020 - November 2022. The trees have been planted in public right-of-way along County streets as well as on Hennepin County Facility or tax forfeited land where Hennepin County has the authority to plant and maintain trees. The method of planting is single-tree dispersed.

## **5. Project Impacts**

*Provide short narrative of the environmental, social, and health impacts this project will achieve.*

*Examples include how the project addresses increased access to green spaces for under-resourced communities, flood control or watershed protection, benefits for human health and wellbeing, improved recreation opportunities, or protection of bird and wildlife habitat.*

In addition to sequestering carbon, this project has many other positive impacts on the residents of Hennepin County. This project helps address environmental equity disparities by prioritizing tree-plantings in areas of the County that have low percentage tree canopy cover. Trees planted in this project will reduce heat island effects, reduce stormwater runoff and capture particulate air pollution. Proceeds from the sale of carbon credits from this project will be reinvested in additional tree planting and maintenance performed by Hennepin County.

## **6. Planting Design and Quantification Method**

*Provide short narrative about the planting design and quantification method you will use for the project. Refer to Protocol Appendix A for more detail.*

- *Single Tree Quantification Method: trees planted in a dispersed or scattered design that are planted at least 10 feet apart (i.e. street trees). This method requires tracking of individual trees and tree survival for sampling and quantification.*
- *Clustered Quantification Method: trees planted at least 10 feet apart but are relatively contiguous and designed to create canopy over an area (i.e. park-like settings). This method requires tracking change in canopy, not individual tree survival.*
- *Area Reforestation Quantification Method: tree planting areas greater than 5 acres and where many trees are planted closer than 10 feet. Higher tree mortality is expected and the goals are to create canopy and a forest ecosystem. Project Operators have several quantification models to choose from, all of which produce a carbon index on a per-acre basis.*

969 trees were planted from May 2020 - November 2022 using the single-tree dispersed design (spaced 10' or more apart, i.e. street trees or linear plantings). The plantings solely took place on County Road ROW, County Facility land, or County tax forfeited lots.

## **7. Additional Information**

*Provide additional information about your project. If the Project is part of a larger program or planting effort, include one sentence with more information. Examples include collaboration with other partners or how this project fits into a regional initiative.*

This project is a part of a Green Minneapolis' Twin Cities Climate Resiliency Initiative, a public/private partnership focused on significantly expanding the urban tree canopy across Minneapolis and the 7 county Twin Cities metropolitan area. Designed to address the most harmful impacts of climate change on our region's residents, it is a 20-year vision to increase the Metro area's tree canopy by 30% through planting and maintaining millions of additional trees on public and private lands. This initiative includes



identifying new funding sources for tree planting and maintenance, including establishing Minnesota's first urban tree carbon offset program.

Green Minneapolis has formed a coalition of environmentally focused organizations to support the initiative, including the Minneapolis Park and Recreation Board, Trust for Public Land, The Nature Conservancy, Minneapolis Parks Foundation, Friends of the Mississippi River, Mississippi Park Connection, Mississippi Watershed Management Organization, Sagiliti and the Minneapolis Regional Chamber.

Specifically, the Twin Cities Climate Resiliency Initiative goals are to:

- Significantly increase tree canopy coverage across the Twin Cities. The University of Minnesota's Twin Cities Metropolitan Area Urban Tree Canopy Assessment estimates that tree canopy coverage can be increased on average 30% across the metro area.
- Mitigate the Metro's major heat islands and equalize tree canopy coverage across environmentally disadvantaged parts of the metro area.
- Increase carbon sequestration and establish a local Carbon Offset Program to fund ongoing investments in climate resiliency.
- Significantly increase the amount of stormwater captured by trees.
- Significantly increase capture of particulate air pollution.
- Increase percentage of native and adapted tree species planted on public and private land to improve habitat for wildlife and pollinators.
- Develop a Green Economy urban arborist workforce recruited from local communities, trained to plant and maintain the Twin Cities tree canopy infrastructure.

## **8. Map**

*Provide a map of the Project Area.*

See attached maps.

Signed on March 3 in 2023, by Michaela Neu, Director of Program and Operations, for Green Minneapolis.

*Michaela Neu*

Signature

Michaela Neu

Printed Name


320-309-3158

Phone

mneu@greenminneapolis.org


Email

# Hennepin County 2020-2022 Project 1 Area Map



12/22/2022


- Hennepin County Trees 2020\_2022
- Hennepin County Municipalities





Metropolitan Council, MetroGIS, Esri, HERE, Garmin, SafeGraph, FAO, MET/NASA, USGS, EPA, NPS



# Hennepin County 2020-2022 Planting Project 1 Trees Planted




12/22/2022




Metropolitan Council, MetroGIS, Esri, HERE, Garmin, SafeGraph, FAO, METI/NASA, USGS, EPA, NPS




# Hennepin County 2020-2022 Planting Project 1 Tree Density



12/22/2022



Hennepin County Municipalities



Metropolitan Council, MetroGIS, Esri, HERE, Garmin, SafeGraph, FAO, METI/NASA, USGS, EPA, NPS

## EXHIBIT B

**Table 1. Planting List**

Scientific Name	Common Name	Tree-Type Abbreviation	No. Sites Planted
<i>Acer ginnala</i>	Amur maple	BDS	
<i>Acer negundo</i>	boxelder	BDM	
<i>Acer nigrum</i>	black maple	BDL	
<i>Acer palmatum</i>	Japanese maple	BDS	
<i>Acer platanoides</i>	Norway maple	BDL	
<i>Acer rubrum</i>	red maple	BDL	1
<i>Acer saccharinum</i>	silver maple	BDL	
<i>Acer saccharum</i>	sugar maple	BDL	
<i>Acer species</i>	maple	BDL	1
<i>Aesculus glabra</i>	Ohio buckeye	BDL	26
<i>Albizia julibrissin</i>	mimosa	BDS	
<i>Alnus species</i>	alder	BDM	3
<i>Amelanchier canadensis</i>	serviceberry, shadblow	BDS	
<i>Amelanchier laevis</i>	serviceberry, Allegheny	BDM	
<i>Amelanchier spp.</i>	serviceberry, spp.	BDS	35
<i>Betula nigra</i>	river birch	BDM	23
<i>Betula papyrifera</i>	paper birch	BDL	
<i>Betula species</i>	birch	BDM	
<i>Broadleaf Deciduous Large</i>	broadleaf deciduous large	BDL	
<i>Broadleaf Deciduous Medium</i>	broadleaf deciduous medium	BDM	
<i>Broadleaf Deciduous Small</i>	broadleaf deciduous small	BDS	
<i>Broadleaf Evergreen Large</i>	broadleaf evergreen large	BEL	
<i>Broadleaf Evergreen Medium</i>	broadleaf evergreen medium	BEM	
<i>Broadleaf Evergreen Small</i>	broadleaf evergreen small	BES	
<i>Carya species</i>	hickory	BDL	4
<i>Castanea dentata</i>	American chestnut	BDL	
<i>Catalpa species</i>	catalpa	BDL	
<i>Catalpa speciosa</i>	northern catalpa	BDL	43
<i>Celtis occidentalis</i>	northern hackberry	BDL	75
<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	katsuratree	BDM	7
<i>Cercis canadensis</i>	eastern redbud	BDS	2



<i>Cladrastis kentukea</i>	yellowwood	BDM	3
<i>Conifer Evergreen Large</i>	conifer evergreen large	CEL	
<i>Conifer Evergreen Medium</i>	conifer evergreen medium	CEM	
<i>Conifer Evergreen Small</i>	conifer evergreen small	CES	
<i>Cornus florida</i>	flowering dogwood	BDS	
<i>Cornus species</i>	dogwood	BDS	
<i>Crataegus crusgalli</i>	hawthorn, cockspur	BDS	6
<i>Crataegus spp.</i>	hawthorn, spp.	BDS	18
<i>Crataegus viridis</i>	hawthorn, green	BDM	
<i>Fraxinus americana</i>	white ash	BDL	
<i>Fraxinus nigra</i>	black ash	BDM	
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	green ash	BDL	
<i>Fraxinus species</i>	ash	BDM	
<i>Ginkgo biloba</i>	ginkgo	BDM	57
<i>Gleditsia triacanthos</i>	honeylocust	BDM	18
<i>Gleditsia triacanthos inermis</i>	honeylocust, thornless	BDL	
<i>Gymnocladus dioica</i>	Kentucky coffeetree	BDL	81
<i>Hibiscus syriacus</i>	rose-of-sharon	BDS	
<i>Ilex opaca</i>	American holly	BES	
<i>Ilex species</i>	holly	BES	
<i>Juglans nigra</i>	black walnut	BDL	
<i>Juniperus species</i>	juniper	CEM	
<i>Juniperus virginiana</i>	eastern red cedar	CEM	
<i>Liquidambar styraciflua</i>	sweetgum	BDL	
<i>Liriodendron tulipifera</i>	tulip tree	BDL	
<i>Magnolia grandiflora</i>	southern magnolia	BEM	
<i>Magnolia virginiana</i>	sweetbay	BEM	
<i>Malus species</i>	apple	BDS	
<i>Malus spp.</i>	crabapple, flowering	BDS	67
<i>Morus alba</i>	white mulberry	BDM	
<i>Morus species</i>	mulberry	BDM	
<i>Nyssa sylvatica</i>	blackgum	BDM	5
<i>Ostrya virginiana</i>	eastern hophornbeam	BDM	5
<i>Parrotia persica</i>	persian ironwood	BDS	
<i>Phellodendron amurense</i>	Amur corktree	BDM	

<i>Picea abies</i>	Norway spruce	CEL	
<i>Picea mariana</i>	black spruce	CEM	
<i>Picea pungens</i>	blue spruce	CEM	
<i>Picea species</i>	spruce	CEL	17
<i>Pinus contorta</i>	Bolander beach pine	CES	
<i>Pinus nigra</i>	Austrian pine	CEM	3
<i>Pinus ponderosa</i>	ponderosa pine	CEL	
<i>Pinus resinosa</i>	red pine	CEL	
<i>Pinus strobus</i>	eastern white pine	CEL	4
<i>Pinus sylvestris</i>	Scotch pine	CEM	
<i>Pinus virginiana</i>	Virginia pine	CEM	
<i>Platanus occidentalis</i>	American sycamore	BDL	
<i>Platanus x acerifolia</i>	planetree, London	BDL	5
<i>Populus deltoides</i>	eastern cottonwood	BDL	
<i>Populus nigra</i>	black poplar	BDL	
<i>Populus species</i>	cottonwood	BDL	
<i>Populus tremuloides</i>	quaking aspen	BDL	
<i>Prunus cerasifera</i>	cherry plum	BDS	
<i>Prunus serotina</i>	black cherry	BDL	
<i>Prunus serrulata</i>	Kwanzan cherry	BDS	
<i>Prunus species</i>	plum	BDS	
<i>Prunus virginiana</i>	common chokecherry	BDS	
<i>Pyrus calleryana</i>	Callery pear	BDM	
<i>Pyrus species</i>	pear	BDM	
<i>Quercus alba</i>	white oak	BDL	
<i>Quercus bicolor</i>	swamp white oak	BDL	69
<i>Quercus coccinea</i>	scarlet oak	BDL	
<i>Quercus ellipsoidalis</i>	northern pin oak	BDL	
<i>Quercus macrocarpa</i>	bur oak	BDL	15
<i>Quercus nigra</i>	water oak	BEL	
<i>Quercus palustris</i>	pin oak	BDL	3
<i>Quercus rubra</i>	northern red oak	BDL	
<i>Quercus species</i>	oak	BDL	5
<i>Rhamnus species</i>	buckthorn	BDS	
<i>Rhus species</i>	sumac	BDS	



[illegible]

**Table 2. Summary of Planting Sites**

Tree-Type	Tree-Type Abbreviation	No. Sites Planted
Brdlf Decid Large (>50 ft)	BDL	534
Brdlf Decid Med (30-50 ft)	BDM	132
Brdlf Decid Small (<30 ft)	BDS	276
Brdlf Evgrn Large (>50 ft)	BEL	0
Brdlf Evgrn Med (30-50 ft)	BEM	0
Brdlf Evgrn Small (<30 ft)	BES	0
Conif Evgrn Large (>50 ft)	CEL	21
Conif Evgrn Med (30-50 ft)	CEM	5
Conif Evgrn Small (<30 ft)	CES	0
<b>Total Sites Planted</b>		<b>968</b>

**Exhibit C**  
**Deducted Fees**

**Project Administration Fee:** 10% of any credit sale proceeds. To be deducted upon Project Operator's receipt of credit sale proceeds.

**Registry Fees:**

1) Application Fee: \$1,500

2) Validation and Verification Fees:


- Single Tree Quantification Method- planting less than 5,000 trees
  - \$750 after planting
  - \$750 at Year 4
  - \$750 at Year 6
  - \$2,000 at Year 14
  - \$6,000 at Year 26
- Total for all five credit issuances is \$10,250 over 26 years
- Invoiced by CFC five times during Project Duration, after Validation and Verification and before each credit issuance

3) Credit Issuance Fee: Greater of \$4.00 per credit or 10% of the sales price of credits, due when sold






Project Area Map


# Hennepin County 2020-2022 Planting Project 1 Area Map




7/11/2023

-  Hennepin County
-  Metro planning org area

-  Hennepin County Data 2020\_2022
- World Hillshade




# Hennepin County 2020-2022 Planting Project 1 Trees Planted




7/11/2023

- Metro planning org area
- Hennepin County Municipalities



Trees Planted	
	0 – 10
	> 10 – 40
	> 40 – 60
	> 60 – 100
	> 100 – 276




# Hennepin County 2020-2022 Project 1 Tree Density



7/11/2023

-  Hennepin County
-  Metro planning org area




Metropolitan Council, MetroGIS, Esri, HERE, Garmin, SafeGraph, FAO, METI/NASA, USGS, EPA, NPS








Regional Area Map




# Hennepin County 2020-2022 Planting Project 1 Regional Map



12/22/2022

- |  |   |
|--|---|
|  Hennepin_County |  Ramsey_County     |
|  Anoka_County    |  Scott_County      |
|  Carver_County   |  Washington_County |
|  Dakota_County   |   |



Metropolitan Council, MetroGIS, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, EPA, NPS

## Attestation of Planting



## Hennepin County Planting Project 2022 Project Operator Attestation of Planting

I, the undersigned Project Operator for the Planting Project named Hennepin County Planting Project 2022, located on County Road ROW, County Facility land, or County tax forfeited lots, and submitted to City Forest Credits by application dated March 3, 2023, attest to the following in order to confirm the planting of trees under this Project:

- Trees planted were not required by any law or ordinance to be planted;
- Trees were planted under this project on the following date (s): May 2020 - November 2022;
- The organizations or groups that participated in the planting event(s) are listed in the attached documents; Hennepin County Sentence to Serve Crew
- Planting events are shown in photos attached, which can include photos of tree stock and planting activities;
- The number of trees planted by species are, to a reasonable certainty, 968.

These planting numbers are confirmed by one or more of the following supporting and attached documents:

1. Invoices for trees planted, or
2. Invoices or a statement from the party who funded the tree purchase or supplied the trees attesting to the number of trees purchased, or
3. Any reporting to the owner or public body regarding the planting, invoices, costs, or other data regarding the planting, or
4. Any other reliable estimate of trees planted that is approved by the Registry

Signed on June 16 in 2023, by Michaela Neu, Director of Programs and Operations, for Green Minneapolis.

*Michaela Neu*

\_\_\_\_\_  
Signature

\_\_\_\_ Michaela Neu \_\_\_\_\_  
Printed Name

\_\_\_\_ 904-404-2669 \_\_\_\_\_  
Phone

\_\_\_\_ mneu@greenminneapolis.org \_\_\_\_\_  
Email



## Exhibit A















## **Exhibit B – Invoices**

The following documents represent the majority of invoices for trees planted as part of this project. All invoices are on file with Hennepin County.



**SCHICHTEL'S NURSERY, INC.**

7420 PETERS ROAD • SPRINGVILLE, NY 14141

SALES / SHIPPING: (716) 592-9383 • FAX (716) 592-4282

**ACKNOWLEDGMENT**REQUESTED  
SHIP DATE

ORDER NO.

PAGE NO.

PRT DATE: 1/08/20

7/15/20

0022261 1

S  
H  
I  
P  
T  
OATTN: DUSTIN ELLIS  
HENNEPIN COUNTY  
FORESTER, LAND AND WATER UNIT  
701 4TH AVENUE SOUTH, SUITE 700  
MINNEAPOLIS MN 55415

612-348-2259

CUSTOMER P.O./ORDER  
SPRING 2020ORDER DATE  
9/10/19TERMS  
NET 30 DAYS

LAUREN ARNO

SALESMAN

B  
I  
L  
L  
T  
OATTN: SARAH LEE  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS MN 55440

612-348-4295

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

Your order to be processed upon receipt of a signed copy of this acknowledgment in our office. Please sign and fax this acknowledgment back to us at 716-592-4282.

ORDER QTY.	ITEM / DESCRIPTION		PRICE	PRICE EXTENSION
	DELIVERED			
20	AESCULUS GLABRA	1"	B.R. 60.00	1200.00
20	CARYA OVATA	1"	B.R. 79.00	1580.00
50	CELTIS OCC. 'PRAIRIE SENTINEL'	1"	B.R. 41.00	2050.00
20	CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM	1"	B.R. 38.00	760.00
20	CLADRASTIS K. 'PERKINS PINK'	1"	B.R. 66.00	1320.00
40	CORYLUS COLURNA	1"	B.R. 43.00	1720.00
20	CRATAEGUS V. 'WINTER KING'	1"	B.R. 41.00	820.00
20	GLEDITSIA 'SHADEMASTER'	1"	B.R. 38.00	760.00
100	GYMNOCLADUS D. 'ESPRESSO'	1"	B.R. 46.00	4600.00
20	QUERCUS BI. 'AMERICAN DREAM'	1"	B.R. 45.00	900.00
20	QUERCUS BICOLOR	1"	B.R. 45.00	900.00
10	QUERCUS BICOLOR 'BEACON'	1"	B.R. 45.00	450.00
20	SORBUS DECORA	1"	B.R. 38.00	760.00
** CONTINUED ON NEXT PAGE **				

Purchaser hereby agrees to purchase and Seller hereby agrees to sell the items listed above at the prices shown only in accordance with the terms and provisions set forth on the reverse side hereof.

Purchaser X

Seller \_\_\_\_\_

**TOTAL**



**SCHICHTEL'S NURSERY, INC.**

7420 PETERS ROAD • SPRINGVILLE, NY 14141

SALES / SHIPPING: (716) 592-9383 • FAX (716) 592-4282

**ACKNOWLEDGMENT**REQUESTED  
SHIP DATE

ORDER NO.

PAGE NO.

PRT DATE: 1/08/20

7/15/20

0022261 2

S  
H  
I  
P  
T  
O

ATTN: DUSTIN ELLIS  
HENNEPIN COUNTY  
FORESTER, LAND AND WATER UNIT  
701 4TH AVENUE SOUTH, SUITE 700  
MINNEAPOLIS MN 55415

612-348-2259

CUSTOMER P.O./ORDER  
SPRING 2020ORDER DATE  
9/10/19TERMS  
NET 30 DAYS

LAUREN ARNO

SALESMAN

B  
I  
L  
L  
T  
O

ATTN: SARAH LEE  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS MN 55440

612-348-4295

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

Your order to be processed upon receipt of a signed copy of this acknowledgment in our office. Please sign and fax this acknowledgment back to us at 716-592-4282.

ORDER QTY.	ITEM / DESCRIPTION		PRICE	PRICE EXTENSION
20	SORBUS X HYBRIDA 'OAK-LEAF'	1"	B.R. 38.00	760.00
50	SYRINGA RET. 'SNOWDANCE'	1"	B.R. 39.00	1950.00
20	TILIA CORDATA 'GLENLEVEN'	1"	B.R. 39.00	780.00
10	ULMUS AMER. 'JEFFERSON'	1"	B.R. 39.00	390.00
25	ULMUS AMER. 'PRINCETON'	1"	B.R. 39.00	975.00
25	ULMUS AMER. 'ST. CROIX'	1"	B.R. 43.00	1075.00
10	ULMUS DAV. 'DISCOVERY' REPLACEMENTS FROM SPRING 2019	1 1/4"	B.R. N/C	
10	ULMUS X 'ACCOLADE'	1"	B.R. 39.00	390.00
20	ULMUS X 'NEW HORIZON'	1"	B.R. 39.00	780.00
10	ULMUS X 'PATRIOT'	1"	B.R. 39.00	390.00

Purchaser hereby agrees to purchase and Seller hereby agrees to sell the items listed above at the prices shown only in accordance with the terms and provisions set forth on the reverse side hereof.

Purchaser XSeller sa**TOTAL**

\$25,310.00

Jim Whiting Nursery & Garden Center,  
Inc.  
3430 19TH St NW  
Rochester, MN. 55901

# Invoice

Date	Invoice #
7/8/2021	13690

Bill To
Hennepin County AP P.O. Box 1388 Minneapolis MN 55440-1388

P.O. No.	Due Date	Rep
	7/8/2021	Chris

Qty	Description	Rate	U/M	Amount
4	American Larch #10	169.99	ea	679.96
	30% Discount	-30.00%		-203.99

<b>Subtotal</b>		\$475.97
<b>Sales Tax (8.125%)</b>		\$0.00
<b>Total</b>		\$475.97
<b>Payments/Credits</b>		\$0.00
<b>Balance Due</b>		\$475.97

Phone #	Fax #
507-289-3741	

<a href="http://www.jimwhitingnursery.com">www.jimwhitingnursery.com</a>
--



Knecht's Nurseries & Landscaping

PO Box 241

Northfield, MN 55057

# Invoice

DATE	INVOICE #
9/30/2020	18341

**BILL TO**

Hennepin County AP  
PO Box 1388  
Minneapolis MN 55440-1388

		TERMS	PROJECT
DESCRIPTION	QTY	RATE	AMOUNT
Trees from May/June			
Princeton Sentry Ginkgo - #15 ap pot	10	169.00	1,690.00
State Sales Tax		7.375%	0.00
		<b>Subtotal</b>	\$1,690.00

Overdue accts. will be charged late fee of 1.5% per month - 18% annually

<b>Total</b>	\$1,690.00
<b>Payments/Credits</b>	\$0.00
<b>Balance Due</b>	\$1,690.00

Phone #	Fax #
507-645-5015	507-645-5518

Web Site
<a href="http://www.knechts.net">www.knechts.net</a>

Jim Whiting Nursery & Garden Center, Inc.  
3430 19TH St NW  
Rochester, MN. 55901

# Bareroot Sales Order

Date	S.O. No.
4/7/2021	1199

Name / Address	
Hennepin County AP P.O. Box 1388 Minneapolis MN 55440-1388	JW-335 1145 Shenandoah Ln Plymouth , MN 55447

Rev Date	Ship Date	Shipping	Terms
4/7/2021			

Item	Description	Ordered	U/M	Rate	Amount
AC-S-S2.4	Sugar 2 Yr 9/10' Wh	50		16.90	845.00
PYR-CLEV4	Cleveland Select 2Yr 1- 1 1/4 Br	50		18.90	945.00
QU-PI9.2	Pin Oak 2Yr 1 1/4- 1 1/2" Br	40		27.90	1,116.00
TIL-SS1	Sterling Silver 2Yr 1" P.fee	10		18.90	189.00
TIL-SSPF	Pat Fee.TILIA TOMENTOSA 'STERLING SILVER LINDEN'	10		0.50	5.00
UL-FR6	Frontier 2Yr 6/8' BR	65		19.90	1,293.50
CR-CRC4	Crimson Cloud 1" Br	20		19.90	398.00
AM-AB6	Autumn Brilliance 2Yr 6/7' Br P.fee	22		61.60	1,355.20
AM-ABPF	Pat Fee.AMELANCHIER GRANDIFLORA 'AUTUMN BRILLIANCE'	22		0.75	16.50
BE-RI2	Birch River 2Yr 1" Br	20		41.00	820.00
Ironwood	Ironwood 1"	15	ea	67.00	1,005.00
				<b>Total</b>	\$7,988.20

Phone #	Fax #	E-mail	Web Site
507-289-3741		barb@jimwhitingnursery.com	www.cheapbareroot.com





**SCHICHTEL'S NURSERY, INC.**  
7420 PETERS ROAD • SPRINGVILLE, NY 14141  
SALES/SHIPPING: (716) 592-9383 • FAX (716) 592-4282

# ACKNOWLEDGMENT

REQUESTED SHIP DATE: 7/15/21  
ORDER NO.: 0023338  
PAGE NO.: 1

PRT DATE: 11/12/20

S  
H  
I  
P  
T  
O

ATTN: DUSTIN ELLIS  
HENNEPIN COUNTY  
FORESTER, LAND AND WATER UNIT  
701 4TH AVENUE SOUTH, SUITE 700  
MINNEAPOLIS MN 55415

612-348-2259

CUSTOMER PO./ORDER  
CONTRACT# CM00000622

ORDER DATE: 8/31/20

TERMS  
NET 30 DAYS

LAUREN ARNO

SALESMAN

B  
I  
L  
L  
T  
O

ATTN: SARAH LEE  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS MN 55440

612-348-4295

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

Your order to be processed upon receipt of a signed copy of this acknowledgment in our office. Please sign and fax this acknowledgment back to us at 716-592-4282.

ORDER QTY.	ITEM / DESCRIPTION		PRICE	PRICE EXTENSION
DELIVERED				
10	ACER FREE. 'SIENNA GLEN'	1 1/2"	B.R. 58.00	580.00
10	ACER SACCHARUM 'FALL FIESTA'	1 1/2"	B.R. 69.00	690.00
15	AESCLUS GLABRA	1"	B.R. 60.00	900.00
5	AESCLUS HIPPOCASTANUM	1"	B.R. 49.00	245.00
20	AMELANCHIER 'A. BRILLIANCE'	1 1/2"	B.R. 74.00	1480.00
5	BETULA NIGRA	1 1/2"	B.R. 58.00	290.00
15	BETULA PAP. 'PRAIRIE DREAM'	1 1/2"	B.R. 70.00	1050.00
10	BETULA PLAT. DAKOTA PINNACLE	1"	B.R. 43.00	430.00
5	CARPINUS CAROLINIANA	1"	B.R. 39.00	195.00
20	CATALPA SPECIOSA	1"	B.R. 31.00	620.00
30	CELTIS OCC. 'PRAIRIE PRIDE'	1 1/2"	B.R. 68.00	2040.00
5	CRATAEGUS C. INERMIS	1"	B.R. 36.00	180.00
25	GINKGO 'AUTUMN GOLD'	15 GAL	CONT 176.00	4400.00
** CONTINUED ON NEXT PAGE **				

Purchaser hereby agrees to purchase and Seller hereby agrees to sell the items listed above at the prices shown only in accordance with the terms and provisions set forth on the reverse side hereof.

Purchaser X

Seller \_\_\_\_\_

**TOTAL**

--	--

# SCHICHTEL'S NURSERY, INC.

## ORDERING TERMS AND INFORMATION

### PRICES

Prices are F.O.B. Schichtel's Nursery, Springville, New York, unless otherwise specified. Prices are subject to change without notice. The most recent published Price Guide shall supersede any previous ones.

### TERMS OF SALE

We will ship on open account to customers who have established a prompt payment record. Normal terms of payment are net 30 days, with a 2% discount for payments received within 10 days of invoice date. The 2% discount will apply only when prior balances are paid in full.

New accounts or accounts not active within the past year, must supply us with satisfactory credit references or cash payment prior to our acknowledging the order.

Credit references are reviewed in writing only. Please allow 30 days. However, no credit references will be reviewed after April 1st for Spring orders, or October 1st for Fall orders.

We will extend a 2% discount for customers making prepayments. Freight and sales tax, if applicable, must be included in payment.

Accounts invoiced with normal terms are considered past due 31 days from invoicing date. On any other invoices, terms are considered past due the day after due date. Overdue accounts are subject to a service charge of 1½% per month (18% per annum), plus costs of any collection fees.

### SALES TAX

The New York State Department of Taxation & Finance requires us to collect 8% tax on nursery stock sold and picked up at our nursery, including out of state customers, unless we have, in advance, proper documentation that the sale is exempt. However, stock sold and picked up at sources other than our nursery, shall be taxed at the prevailing tax rate for that county.

For customers located in New York, New Jersey, Maryland, and Ohio which require deliveries, the applicable sales tax of their county will be charged.

### ACKNOWLEDGEMENT OF ORDER

Each order must be for a minimum of \$250.00. We mail acknowledgements of all orders in duplicate. One copy of the acknowledgement is for the customer; the duplicate is to be reviewed for accuracy, signed and returned to us. Your order will not be processed until a signed copy of the acknowledgement or prepayment is in our office.

### CANCELLATIONS

Cancellations must be made in writing a reasonable time before digging date. Cancellations are subject to a 15% charge. However, we cannot accept cancellations on orders after the plant material has been dug.

### GUARANTEE

We book all orders with the understanding that same shall be void should injury befall the stock from flood, drought, frost, or other causes beyond our control. We give no warranty, express or implied as to description, quality, productiveness or any other matter of nursery stock.

### CANADIAN ACCOUNTS

Prices are payable in U.S. funds, and do not include duty or brokerage fees. Grading is according to American Association of Nurserymen standards.

### SHIPPING

When possible, shipping dates and requirements should be given at time of order. We suggest that you allow at least 10 days for shipment once you notify our shipping department. Direct your inquiries to:

Schichtel's Nursery - Shipping Department  
Peters Road  
Springville, NY 14141  
Telephone (716) 592-9383  
FAX (716) 592-4282

If you would like Schichtel's Nursery to arrange shipment for you, we will do so through common carrier. Unless previously arranged, freight will be payable to the carrier upon receipt. When invoiced, freight shall be separate, non-discountable, and payable in 7 days. If the carrier does not have an adequate tarp, our tarpaulin policy is to furnish and invoice the customer the cost of this tarp. We will credit the customer's account if returned in good condition within 10 days, plus UPS costs for return. We will not pay for costs exceeding UPS rates.

There will be additional charges for boxing or packaging any order.

Pickups must be scheduled in advance through our shipping department. Customers will receive confirmation of readiness by telephone.

If customer is late, he will be loaded at such a time as not to disrupt the rest of the schedule for that day, or re-scheduled for another day. If the customer does not have adequate covering, we will furnish one under the conditions of the aforementioned tarpaulin policy.

Schichtel's Nursery will not be responsible for plant materials not picked up or shipped within 10 days of the scheduled date, if delay is caused by the customer. The customer is responsible for any additional costs of maintaining or re-burlapping, if necessary, under such situations.

### CLAIMS

Once material leaves the nursery, the customer assumes all responsibility. Prior to signing for delivery, inspect the shipment for possible damage or shortages. Make comments on the delivery receipt and notify us in writing within 10 days after shipment.



**SCHICHTEL'S NURSERY, INC.**  
7420 PETERS ROAD • SPRINGVILLE, NY 14141  
SALES/SHIPPING: (716) 592-9383 • FAX (716) 592-4282

# ACKNOWLEDGMENT

REQUESTED SHIP DATE: 7/15/21  
ORDER NO.: 0023338  
PAGE NO.: 2

PRT DATE: 11/12/20

S  
H  
I  
P  
T  
O

ATTN: DUSTIN ELLIS  
HENNEPIN COUNTY  
FORESTER, LAND AND WATER UNIT  
701 4TH AVENUE SOUTH, SUITE 700  
MINNEAPOLIS MN 55415

612-348-2259

CUSTOMER PO./ORDER  
CONTRACT#CM00000622

ORDER DATE: 8/31/20

NET 30 <sup>TERMS</sup> DAYS

LAUREN ARNO

SALESMAN

B  
I  
L  
L  
T  
O

ATTN: SARAH LEE  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS MN 55440

612-348-4295

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

Your order to be processed upon receipt of a signed copy of this acknowledgment in our office. Please sign and fax this acknowledgment back to us at 716-592-4282.

ORDER QTY.	ITEM / DESCRIPTION		PRICE	PRICE EXTENSION
15	GLEDITSIA 'SKYLINE'	1 1/2"	B.R. 64.00	960.00
30	GYMNOCLADUS DIOICUS	1 1/2"	B.R. 90.00	2700.00
10	LARIX LARICINA	15 GAL EVERGN CONT	84.00	840.00
5	MAACKIA AMURENSIS	1"	B.R. 37.00	185.00
5	MALUS 'RED JEWEL'	1"	B.R. 32.00	160.00
15	OSTRYA VIRGINIANA	1"	B.R. 41.00	615.00
10	PLATANUS ACER. 'BLOODGOOD'	1"	B.R. 34.00	340.00
10	POPULUS DEL. 'SIOUXLAND'	1 1/2"	B.R. 48.00	480.00
20	POPULUS TREMULOIDES	1 1/2"	B.R. 56.00	1120.00
10	QUERCUS ALBA	1"	B.R. 38.00	380.00
15	QUERCUS ALBA	15 GAL CONT	84.00	1260.00
30	QUERCUS BICOLOR	1 1/2"	B.R. 71.00	2130.00
10	QUERCUS MACROCARPA	1"	B.R. 43.00	430.00
26	QUERCUS MACROCARPA	15 GAL CONT	84.00	2184.00
** CONTINUED ON NEXT PAGE **				

Purchaser hereby agrees to purchase and Seller hereby agrees to sell the items listed above at the prices shown only in accordance with the terms and provisions set forth on the reverse side hereof.

Purchaser X

Seller \_\_\_\_\_

**TOTAL**

# SCHICHTEL'S NURSERY, INC.

## ORDERING TERMS AND INFORMATION

### PRICES

Prices are F.O.B. Schichtel's Nursery, Springville, New York, unless otherwise specified. Prices are subject to change without notice. The most recent published Price Guide shall supersede any previous ones.

### TERMS OF SALE

We will ship on open account to customers who have established a prompt payment record. Normal terms of payment are net 30 days, with a 2% discount for payments received within 10 days of invoice date. The 2% discount will apply only when prior balances are paid in full.

New accounts or accounts not active within the past year, must supply us with satisfactory credit references or cash payment prior to our acknowledging the order.

Credit references are reviewed in writing only. Please allow 30 days. However, no credit references will be reviewed after April 1st for Spring orders, or October 1st for Fall orders.

We will extend a 2% discount for customers making prepayments. Freight and sales tax, if applicable, must be included in payment.

Accounts invoiced with normal terms are considered past due 31 days from invoicing date. On any other invoices, terms are considered past due the day after due date. Overdue accounts are subject to a service charge of 1½% per month (18% per annum), plus costs of any collection fees.

### SALES TAX

The New York State Department of Taxation & Finance requires us to collect 8% tax on nursery stock sold and picked up at our nursery, including out of state customers, unless we have, in advance, proper documentation that the sale is exempt. However, stock sold and picked up at sources other than our nursery, shall be taxed at the prevailing tax rate for that county.

For customers located in New York, New Jersey, Maryland, and Ohio which require deliveries, the applicable sales tax of their county will be charged.

### ACKNOWLEDGEMENT OF ORDER

Each order must be for a minimum of \$250.00. We mail acknowledgements of all orders in duplicate. One copy of the acknowledgement is for the customer; the duplicate is to be reviewed for accuracy, signed and returned to us. Your order will not be processed until a signed copy of the acknowledgement or prepayment is in our office.

### CANCELLATIONS

Cancellations must be made in writing a reasonable time before digging date. Cancellations are subject to a 15% charge. However, we cannot accept cancellations on orders after the plant material has been dug.

### GUARANTEE

We book all orders with the understanding that same shall be void should injury befall the stock from flood, drought, frost, or other causes beyond our control. We give no warranty, express or implied as to description, quality, productiveness or any other matter of nursery stock.

### CANADIAN ACCOUNTS

Prices are payable in U.S. funds, and do not include duty or brokerage fees. Grading is according to American Association of Nurserymen standards.

### SHIPPING

When possible, shipping dates and requirements should be given at time of order. We suggest that you allow at least 10 days for shipment once you notify our shipping department. Direct your inquiries to:

Schichtel's Nursery -Shipping Department  
Peters Road  
Springville, NY 14141  
Telephone (716) 592-9383  
FAX (716) 592-4282

If you would like Schichtel's Nursery to arrange shipment for you, we will do so through common carrier. Unless previously arranged, freight will be payable to the carrier upon receipt. When invoiced, freight shall be separate, non-discountable, and payable in 7 days. If the carrier does not have an adequate tarp, our tarpaulin policy is to furnish and invoice the customer the cost of this tarp. We will credit the customer's account if returned in good condition within 10 days, plus UPS costs for return. We will not pay for costs exceeding UPS rates.

There will be additional charges for boxing or packaging any order.

Pickups must be scheduled in advance through our shipping department. Customers will receive confirmation of readiness by telephone.

If customer is late, he will be loaded at such a time as not to disrupt the rest of the schedule for that day, or re-scheduled for another day. If the customer does not have adequate covering, we will furnish one under the conditions of the aforementioned tarpaulin policy.

Schichtel's Nursery will not be responsible for plant materials not picked up or shipped within 10 days of the scheduled date, if delay is caused by the customer. The customer is responsible for any additional costs of maintaining or re-burlapping, if necessary, under such situations.

### CLAIMS

Once material leaves the nursery, the customer assumes all responsibility. Prior to signing for delivery, inspect the shipment for possible damage or shortages. Make comments on the delivery receipt and notify us in writing within 10 days after shipment.





**SCHICHTEL'S NURSERY, INC.**  
7420 PETERS ROAD • SPRINGVILLE, NY 14141  
SALES/SHIPPING: (716) 592-9383 • FAX (716) 592-4282

# ACKNOWLEDGMENT

REQUESTED SHIP DATE      ORDER NO.      PAGE NO

PRT DATE: 11/12/20      7/15/21      0023338      3

S  
H  
I  
P  
T  
O

ATTN: DUSTIN ELLIS  
HENNEPIN COUNTY  
FORESTER, LAND AND WATER UNIT  
701 4TH AVENUE SOUTH, SUITE 700  
MINNEAPOLIS MN 55415

612-348-2259

CUSTOMER PO./ORDER  
CONTRACT#CM00000622

ORDER DATE  
8/31/20

TERMS  
NET 30 DAYS

LAUREN ARNO

SALESMAN

B  
I  
L  
L  
T  
O

ATTN: SARAH LEE  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS MN 55440

612-348-4295

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

Your order to be processed upon receipt of a signed copy of this acknowledgment in our office. Please sign and fax this acknowledgment back to us at 716-592-4282.

ORDER QTY.	ITEM / DESCRIPTION		PRICE	PRICE EXTENSION
10	QUERCUS ROB X 'REGAL PRINCE'	1 1/2"	B.R. 71.00	710.00
10	QUERCUS RUBRA	1"	B.R. 38.00	380.00
5	QUERCUS X BIM. PRAIRIE STATURE	1 1/2"	B.R. 71.00	355.00
5	SORBUS X HYBRIDA 'OAK-LEAF'	1"	B.R. 75.00	375.00
20	TILIA AMER. 'REDMONDI'	1 1/2"	B.R. 64.00	1280.00
5	ULMUS X 'ACCOLADE'	1"	B.R. 37.00	185.00
20	ULMUS X 'NEW HORIZON'	1"	B.R. 37.00	740.00
10	ULMUS X 'PATRIOT'	1 1/2"	B.R. 80.00	800.00

Purchaser hereby agrees to purchase and Seller hereby agrees to sell the items listed above at the prices shown only in accordance with the terms and provisions set forth on the reverse side hereof.

## TOTAL

\$31,709.00

Purchaser X

Seller [Signature]

# SCHICHTEL'S NURSERY, INC.

## ORDERING TERMS AND INFORMATION

---

### PRICES

Prices are F.O.B. Schichtel's Nursery, Springville, New York, unless otherwise specified. Prices are subject to change without notice. The most recent published Price Guide shall supersede any previous ones.

### TERMS OF SALE

We will ship on open account to customers who have established a prompt payment record. Normal terms of payment are net 30 days, with a 2% discount for payments received within 10 days of invoice date. The 2% discount will apply only when prior balances are paid in full.

New accounts or accounts not active within the past year, must supply us with satisfactory credit references or cash payment prior to our acknowledging the order.

Credit references are reviewed in writing only. Please allow 30 days. However, no credit references will be reviewed after April 1st for Spring orders, or October 1st for Fall orders.

We will extend a 2% discount for customers making prepayments. Freight and sales tax, if applicable, must be included in payment.

Accounts invoiced with normal terms are considered past due 31 days from invoicing date. On any other invoices, terms are considered past due the day after due date. Overdue accounts are subject to a service charge of 1½% per month (18% per annum), plus costs of any collection fees.

### SALES TAX

The New York State Department of Taxation & Finance requires us to collect 8% tax on nursery stock sold and picked up at our nursery, including out of state customers, unless we have, in advance, proper documentation that the sale is exempt. However, stock sold and picked up at sources other than our nursery, shall be taxed at the prevailing tax rate for that county.

For customers located in New York, New Jersey, Maryland, and Ohio which require deliveries, the applicable sales tax of their county will be charged.

### ACKNOWLEDGEMENT OF ORDER

Each order must be for a minimum of \$250.00. We mail acknowledgements of all orders in duplicate. One copy of the acknowledgement is for the customer; the duplicate is to be reviewed for accuracy, signed and returned to us. Your order will not be processed until a signed copy of the acknowledgement or prepayment is in our office.

### CANCELLATIONS

Cancellations must be made in writing a reasonable time before digging date. Cancellations are subject to a 15% charge. However, we cannot accept cancellations on orders after the plant material has been dug.

### GUARANTEE

We book all orders with the understanding that same shall be void should injury befall the stock from flood, drought, frost, or other causes beyond our control. We give no warranty, express or implied as to description, quality, productiveness or any other matter of nursery stock.

### CANADIAN ACCOUNTS

Prices are payable in U.S. funds, and do not include duty or brokerage fees. Grading is according to American Association of Nurserymen standards.

### SHIPPING

When possible, shipping dates and requirements should be given at time of order. We suggest that you allow at least 10 days for shipment once you notify our shipping department. Direct your inquiries to:

Schichtel's Nursery -Shipping Department  
Peters Road  
Springville, NY 14141  
Telephone (716) 592-9383  
FAX (716) 592-4282

If you would like Schichtel's Nursery to arrange shipment for you, we will do so through common carrier. Unless previously arranged, freight will be payable to the carrier upon receipt. When invoiced, freight shall be separate, non-discountable, and payable in 7 days. If the carrier does not have an adequate tarp, our tarpaulin policy is to furnish and invoice the customer the cost of this tarp. We will credit the customer's account if returned in good condition within 10 days, plus UPS costs for return. We will not pay for costs exceeding UPS rates.

There will be additional charges for boxing or packaging any order.

Pickups must be scheduled in advance through our shipping department. Customers will receive confirmation of readiness by telephone.

If customer is late, he will be loaded at such a time as not to disrupt the rest of the schedule for that day, or re-scheduled for another day. If the customer does not have adequate covering, we will furnish one under the conditions of the aforementioned tarpaulin policy.

Schichtel's Nursery will not be responsible for plant materials not picked up or shipped within 10 days of the scheduled date, if delay is caused by the customer. The customer is responsible for any additional costs of maintaining or re-burlapping, if necessary, under such situations.

### CLAIMS

Once material leaves the nursery, the customer assumes all responsibility. Prior to signing for delivery, inspect the shipment for possible damage or shortages. Make comments on the delivery receipt and notify us in writing within 10 days after shipment.



**SCHICHEL'S NURSERY, INC.**  
**7420 PETERS ROAD • SPRINGVILLE, NY 14141**  
**Office (716) 592-9383 • Fax (716) 592-4282**

# INVOICE

INVOICE NO.

INVOICE DATE

ORDER NO.

PAGE NO.

002498201

4/22/22

0024982

1

CUSTOMER PO.

ORDER DATE

PO# 462145

11/08/21

TERMS

TERR./SLSMN

NET 30 DAYS

LS

\*\*\*\*\*

\*REPRINT\*

\*\*\*\*\*

4/27/2022 DB

\$23,478.00

Receipt #

0000969691

**SHIP TO**  
 0006343-000  
 HENNEPIN COUNTY  
 ACCOUNTS PAYABLE  
 PO BOX 1388  
 MINNEAPOLIS MN 55440

**BILL TO**  
 0006343-000  
 HENNEPIN COUNTY  
 ACCOUNTS PAYABLE  
 PO BOX 1388  
 MINNEAPOLIS MN 55440

ITEM NUMBER / DESCRIPTION	ORDER QTY.	B/O QTY.	SHIP QTY.	PRICE	U/M	PRICE EXTENSION	PROMO	OUT OF STOCK
PARTIAL PREPAY REC CK#61189973 SHIPPED FROM WHSE. SPV ON 4/22 REF 0024982-01 1051-TF-BR-010 ACER PENSYLVANICUM 1"	15		15	74.00	EA	1110.00		
1178-TF-BR-010-V ACER SACCHARUM 'FALL FIESTA' 1"	20		20	74.00	EA	1480.00		
1218-TF-BR-010-V AESCULUS H. 'BAUMANNII' 1"	15		15	59.00	EA	885.00		
1214-TF-BR-015-V AESCULUS X. 'AUTUMN SPLENDOR' 1 1/2"	25		25	110.00	EA	2750.00		
1278-TF-BR-015 BETULA PAPHYRIFERA 1 1/2"	5		5	89.00	EA	445.00		
1237-TF-BR-015 AMELANCHIER 'A. BRILLIANCE' 1 1/2"	30		30	94.00	EA	2820.00		
1275-TF-BR-015-V BETULA NIGRA 1 1/2"	40		40	50.00	EA	2000.00		
1311-TF-BR-015-V CARPINUS CAROLINIANA 1 1/2"	20		20	68.00	EA	1360.00		
1320-TF-BR-015-V	40		40	68.00	EA	2720.00		

A SERVICE CHARGE OF 1% PER MONTH WILL BE ADDED TO ALL ACCOUNTS NOT PAID WITHIN THE TERMS STATED ABOVE (ANNUAL PERCENTAGE RATE OF 12%)

-- CONTINUED ON NEXT PAGE --

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

**TOTAL**



**SCHICHTEL'S NURSERY, INC.**  
7420 PETERS ROAD • SPRINGVILLE, NY 14141  
Office (716) 592-9383 • Fax (716) 592-4282

# INVOICE

INVOICE NO.

INVOICE DATE

ORDER NO.

PAGE

002498201

4/22/22

0024982

2

CUSTOMER RO.

ORDER DATE

PO#462145

TERMS

11/08/21

TERR./SLSMN

SHIP TO

0006343-000  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS

MN 55440

NET 30 DAYS

LS

\*\*\*\*\*

\*REPRINT\*

\*\*\*\*\*

BILL TO

0006343-000  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS

MN 55440

ITEM NUMBER / DESCRIPTION	ORDER QTY.	B/O QTY.	SHIP QTY.	PRICE	U/M	PRICE EXTENSION	PROMO	OUT OF STOCK
CATALPA SPECIOSA 1 1/2"								
1329-TF-BR-015-V CELTIS OCCIDENTALIS 1 1/2"	55		55	64.00	EA	3520.00		
1332-TF-BR-015 CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM 1 1/2"	10		10	76.00	EA	760.00		
1335-TF-BR-015-V CERCIS CANADENSIS 1 1/2"	20		20	68.00	EA	1360.00		
1398-TF-BR-015-V CORYLUS COLUMNA 1 1/2"	25		25	76.00	EA	1900.00		
1425-TF-BR-015 CRATAEGUS C. INERMIS 1 1/2"	15		15	76.00	EA	1140.00		
1569-TF-BR-010-V GINKGO 'PRINCETON SENTRY' 1"	40		40	110.00	EA	4400.00		
1590-TF-BR-010-V GLEDITSIA 'SKYLINE' 1"	30		30	60.00	EA	1800.00		
1597-TF-BR-015-V GYMNOCLADUS D. 'ESPRESSO' 1 1/2"	60		60	76.00	EA	4560.00		

A SERVICE CHARGE OF 1% PER MONTH WILL BE ADDED TO ALL ACCOUNTS NOT PAID  
WITHIN THE TERMS STATED ABOVE (ANNUAL PERCENTAGE RATE OF 12%)

-- CONTINUED ON NEXT PAGE --

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

**TOTAL**





**SCHICHTEL'S NURSERY, INC.**  
**7420 PETERS ROAD • SPRINGVILLE, NY 14141**  
**Office (716) 592-9383 • Fax (716) 592-4282**

# INVOICE

INVOICE NO.

INVOICE DATE

ORDER NO.

PAGE N

002498201

4/22/22

0024982

3

CUSTOMER P.O.

ORDER DATE

PO# 462145

TERMS

11/08/21

TERR./SLSMN

SHIP TO

0006343-000  
 HENNEPIN COUNTY  
 ACCOUNTS PAYABLE  
 PO BOX 1388  
 MINNEAPOLIS

MN 55440

NET 30 DAYS

LS

\*\*\*\*\*

\*REPRINT\*

\*\*\*\*\*

BILL TO

0006343-000  
 HENNEPIN COUNTY  
 ACCOUNTS PAYABLE  
 PO BOX 1388  
 MINNEAPOLIS

MN 55440

ITEM NUMBER / DESCRIPTION	ORDER QTY.	B/O QTY.	SHIP QTY.	PRICE	U/M	PRICE EXTENSION	PROMO	OUT OF STOCK
1715-EV-CN-005 LARIX LARICINA 5 GAL	10		10	64.00	EA	640.00		
1751-TF-BR-012-V MAACKIA AMURENSIS 1 1/4"	15		15	64.00	EA	960.00		
1755-TF-CN-003-V MAGNOLIA ACUMINATA 3 GAL	10		10	68.00	EA	680.00		
1876-TF-BR-015-V MALUS 'RED JEWEL' 1 1/2"	25		25	76.00	EA	1900.00		
1965-BR-BR-005-V METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES 5'	10		10	48.00	EA	480.00		
1977-TF-BR-015-V OSTRYA VIRGINIANA 1 1/2"	25		25	76.00	EA	1900.00		
2071-TF-BR-015-V PLATANUS ACER. 'BLOODGOOD' 1 1/2"	20		20	60.00	EA	1200.00		
2198-TF-BR-015-V QUERCUS ALBA 1 1/2"	10		10	74.00	EA	740.00		
2201-TF-BR-015-V QUERCUS BICOLOR 1 1/2"	40		40	64.00	EA	2560.00		

A SERVICE CHARGE OF 1% PER MONTH WILL BE ADDED TO ALL ACCOUNTS NOT PAID  
 WITHIN THE TERMS STATED ABOVE (ANNUAL PERCENTAGE RATE OF 12%)

-- CONTINUED ON NEXT PAGE --

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

TOTAL



**SCHICHTEL'S NURSERY, INC.**  
7420 PETERS ROAD • SPRINGVILLE, NY 14141  
Office (716) 592-9383 • Fax (716) 592-4282

# INVOICE

INVOICE NO.

INVOICE DATE

ORDER NO.

PAGE

002498201

4/22/22

0024982

4

CUSTOMER P.O.

ORDER DATE

PO#462145

11/08/21

TERR./SLSMN

TERMS

NET 30 DAYS

LS

\*\*\*\*\*

\*REPRINT\*

\*\*\*\*\*

SHIP TO

0006343-000  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS

MN 55440

BILL TO

0006343-000  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS

MN 55440

ITEM NUMBER / DESCRIPTION	ORDER QTY.	B/O QTY.	SHIP QTY.	PRICE	U/M	PRICE EXTENSION	P O M O	OUT OF STOC
2210-TF-CN-007-V QUERCUS MACROCARPA 7 GAL	20		20	74.00	EA	1480.00		
2229-TF-BR-015-V QUERCUS ROB X 'REGAL PRINCE' 1 1/2"	7		7	89.00	EA	623.00		
1864-TF-BR-015-V MALUS 'PROFUSION' 1 1/2"	25		25	76.00	EA	1900.00		
2334-TF-BR-010-V SORBUS DECORA 1"	30		30	64.00	EA	1920.00		
2388-TF-BR-015-V SYRINGA RET. 'SNOWDANCE' 1 1/2"	45		45	76.00	EA	3420.00		
2396-TF-BR-010-V TAXODIUM DISTICHUM 1"	10		10	51.00	EA	510.00		
2444-TF-BR-010-V TILIA AMERICANA 1"	20		20	51.00	EA	1020.00		
2443-TF-BR-015-V TILIA AMER. 'BOULEVARD' 1 1/2"	15		15	64.00	EA	960.00		
2485-TF-BR-010-V TILIA AMER. 'PRINCETON'	30		30	49.00	EA	1470.00		

A SERVICE CHARGE OF 1% PER MONTH WILL BE ADDED TO ALL ACCOUNTS NOT PAID  
WITHIN THE TERMS STATED ABOVE (ANNUAL PERCENTAGE RATE OF 12%)

-- CONTINUED ON NEXT PAGE --

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

**TOTAL**



**SCHICHTEL'S NURSERY, INC.**  
7420 PETERS ROAD • SPRINGVILLE, NY 14141  
Office (716) 592-9383 • Fax (716) 592-4282

# INVOICE

INVOICE NO.

INVOICE DATE

ORDER NO.

PAGE NO.

002498201

4/22/22

0024982

5

CUSTOMER P.O.

ORDER DATE

PO#462145

11/08/21

TERR./SLSMN

TERMS

NET 30 DAYS

LS

\*\*\*\*\*

\*REPRINT\*

\*\*\*\*\*

SHIP TO

0006343-000  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS

MN 55440

BILL TO

0006343-000  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS

MN 55440

ITEM NUMBER / DESCRIPTION	ORDER QTY.	B/O QTY.	SHIP QTY.	PRICE	U/M	PRICE EXTENSION	PROMO	OUT OF STOCK
1" 4866-TF-BR-010-V ULMUS AMER. 'ST. CROIX' 1"	45		45	50.00	EA	2250.00		
2500-TF-BR-015-V ULMUS X 'ACCOLADE' 1 1/2"	30		30	60.00	EA	1800.00		
2493-TF-BR-015-V ULMUS X 'NEW HORIZON' 1 1/2"	30		30	60.00	EA	1800.00		
TOTAL THIS ORDER						65223.00		
- - - - PAYMENT INFORMATION ( .00% DISCOUNT) - - -								
NET PMT	NET DUE DATE	GROSS AMT	GROSS DUE DATE					
65223.00	5/22/22	65223.00	5/22/22					
						Prepay CK 61189973 39,985.00		
						<hr/>		
						\$25,238.00		
						Balance		

A SERVICE CHARGE OF 1% PER MONTH WILL BE ADDED TO ALL ACCOUNTS NOT PAID  
WITHIN THE TERMS STATED ABOVE (ANNUAL PERCENTAGE RATE OF 12%)

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

TOTAL

25,238.00

~~65223.00~~





**SCHICHTEL'S NURSERY, INC.**  
7420 PETERS ROAD • SPRINGVILLE, NY 14141  
Office (716) 592-9383 • Fax (716) 592-4282

**INVOICE**

INVOICE NO. INVOICE DATE ORDER NO. PAGE

002543801 4/27/22 0025438 1  
CUSTOMER P.O. ORDER DATE

CREDIT 4/27/22  
TERMS TERR./SLSMN

NET 30 DAYS LS

**SHIP TO**  
0006343-000  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS MN 55440

**BILL TO**  
0006343-000  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS MN 55440

ITEM NUMBER / DESCRIPTION	ORDER QTY.	B/O QTY.	SHIP QTY.	PRICE	U/M	PRICE EXTENSION	PROMO	QUANTITY ON HAND
PRICE ADJUSTMENT DUE TO SIZE REFER TO ORDER #2498201								
1051-TF-BR-010 ACER PENSYLVANICUM 1"	15-		15-	19.00	EA	285.00-		
1569-TF-BR-010-V GINKGO 'PRINCETON SENTRY' 1"	1-		1-	110.00	EA	110.00-		
1569-TF-BR-010-V GINKGO 'PRINCETON SENTRY' 1"	39-		39-	35.00	EA	1365.00-		
TOTAL THIS ORDER						1760.00-		
- - - - PAYMENT INFORMATION ( .00% DISCOUNT) - - - -								
NET PMT	NET DUE DATE	GROSS AMT	GROSS DUE DATE					
1760.00-	5/27/22	1760.00-	5/27/22					

A SERVICE CHARGE OF 1% PER MONTH WILL BE ADDED TO ALL ACCOUNTS NOT PAID  
WITHIN THE TERMS STATED ABOVE (ANNUAL PERCENTAGE RATE OF 12%)

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

TOTAL
\$1760.00-





**SCHICHTEL'S NURSERY, INC.**  
7420 PETERS ROAD • SPRINGVILLE, NY 14141  
Office (716) 592-9383 • Fax (716) 592-4282

# INVOICE

SHIP TO

ATTN: SARAH LEE  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS

MN 55440

INVOICE NO.  
**24982**

INVOICE DATE  
**12-07-21**

ORDER NO. PAGE

0024982 1  
ORDER DATE

612-348-4295

CUSTOMER P.O.  
**CM00000839**

TERMS

11/08/21

NET 30 DAYS

LAUREN ARNO

BILL TO

ATTN: SARAH LEE  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS

MN 55440

612-348-4295

ITEM NUMBER / DESCRIPTION	ORDER QTY.	B/O QTY.	SHIP QTY.	PRICE	U/M	PRICE EXTENSION	PROMO	OUT OF STOCK
DELIVERED								
15 ACER PENSYLVANICUM			1"	B.R.	74.00	1110.00		
20 ACER SACCHARUM 'FALL FIESTA'			1"	B.R.	74.00	1480.00		
15 AESCULUS H. 'BAUMANNII'			1"	B.R.	59.00	885.00		
25 AESCULUS X. 'AUTUMN SPLENDOR'			1 1/2"	B.R.	110.00	2750.00		
40 ALNUS X SPAETHII			1"	B.R.	64.00	2560.00		
30 AMELANCHIER 'A. BRILLIANCE'			1 1/2"	B.R.	94.00	2820.00		
40 BETULA NIGRA			1 1/2"	B.R.	50.00	2000.00		
20 CARPINUS CAROLINIANA			1 1/2"	B.R.	68.00	1360.00		
40 CATALPA SPECIOSA			1 1/2"	B.R.	68.00	2720.00		
55 CELTIS OCCIDENTALIS			1 1/2"	B.R.	64.00	3520.00		
10 CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM			1 1/2"	B.R.	76.00	760.00		
20 CERCIS CANADENSIS			1 1/2"	B.R.	68.00	1360.00		
25 CORYLUS COLURNA			1 1/2"	B.R.	76.00	1900.00		

\*\* CONTINUED ON NEXT PAGE \*\*

A SERVICE CHARGE OF 1% PER MONTH WILL BE ADDED TO ALL ACCOUNTS NOT PAID  
WITHIN THE TERMS STATED ABOVE (ANNUAL PERCENTAGE RATE OF 12%)

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

TOTAL



**SCHICHTEL'S NURSERY, INC.**  
7420 PETERS ROAD • SPRINGVILLE, NY 14141  
Office (716) 592-9383 • Fax (716) 592-4282

# INVOICE

INVOICE NO.  
24982

INVOICE DATE  
12-07-21

ORDER NO. PAGE NO.

0024982 2  
ORDER DATE

SHIP TO

ATTN: SARAH LEE  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS

612-348-4295

CUSTOMER P.O.  
CM00000839

TERMS

11/08/21

MN 55440

NET 30 DAYS

LAUREN ARNO

BILL TO

ATTN: SARAH LEE  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS

612-348-4295

MN 55440

ITEM NUMBER / DESCRIPTION	ORDER QTY.	B/O QTY.	SHIP QTY.	PRICE	U/M	PRICE EXTENSION	PROMO	OUT OF STOCK
15 CRATAEGUS C. INERMIS			1 1/2"	B.R.	76.00	1140.00		
40 GINKGO 'PRINCETON SENTRY'			1"	B.R.	110.00	4400.00		
30 GLEDITSIA 'SKYLINE'			1"	B.R.	60.00	1800.00		
60 GYMNOCLADUS D. 'ESPRESSO'			1 1/2"	B.R.	76.00	4560.00		
10 LARIX LARICINA			5 GAL	EVERGN CONT	64.00	640.00		
15 MAACKIA AMURENSIS			1 1/4"	B.R.	64.00	960.00		
10 MAGNOLIA ACUMINATA			3 GAL	CONT	68.00	680.00		
25 MALUS 'RED JEWEL'			1 1/2"	B.R.	76.00	1900.00		
25 MALUS 'SPRING SNOW'			1 1/2"	B.R.	76.00	1900.00		
10 METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES			5'	BRANCH B.R.	48.00	480.00		
25 OSTRYA VIRGINIANA			1 1/2"	B.R.	76.00	1900.00		
20 PLATANUS ACER. 'BLOODGOOD'			1 1/2"	B.R.	60.00	1200.00		
10 QUERCUS ALBA			1 1/2"	B.R.	74.00	740.00		
40 QUERCUS BICOLOR			1 1/2"	B.R.	64.00	2560.00		

**\*\* CONTINUED ON NEXT PAGE \*\***  
A SERVICE CHARGE OF 1% PER MONTH WILL BE ADDED TO ALL ACCOUNTS NOT PAID  
WITHIN THE TERMS STATED ABOVE (ANNUAL PERCENTAGE RATE OF 12%)

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

**TOTAL**



**SCHICHTEL'S NURSERY, INC.**  
7420 PETERS ROAD • SPRINGVILLE, NY 14141  
Office (716) 592-9383 • Fax (716) 592-4282

# INVOICE

INVOICE NO.

24982

INVOICE DATE

12-07-21

ORDER NO.

0024982

PAGE NO.

3

SHIP TO

ATTN: SARAH LEE  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS

MN 55440

612-348-4295

CUSTOMER P.O.

Cn00000839

TERMS

11/08/21

NET 30 DAYS

LAUREN ARNO

BILL TO

ATTN: SARAH LEE  
HENNEPIN COUNTY  
ACCOUNTS PAYABLE  
PO BOX 1388  
MINNEAPOLIS

MN 55440

612-348-4295

ITEM NUMBER / DESCRIPTION	ORDER QTY.	B/O QTY.	SHIP QTY.	PRICE	U/M	PRICE EXTENSION	PROMO	OUT OF STOCK
20 QUERCUS MACROCARPA			7 GAL	CONT	74.00	1480.00		
35 QUERCUS X BIM. PRAIRIE STATURE			1 1/2"	B.R.	71.00	2485.00		
30 SORBUS DECORA			1"	B.R.	64.00	1920.00		
45 SYRINGA RET. 'SNOWDANCE'			1 1/2"	B.R.	76.00	3420.00		
10 TAXODIUM DISTICHUM			1"	B.R.	51.00	510.00		
15 TILIA AMER. 'BOULEVARD'			1 1/2"	B.R.	64.00	960.00		
20 TILIA AMERICANA			1"	B.R.	51.00	1020.00		
30 ULMUS AMER. 'PRINCETON'			1"	B.R.	49.00	1470.00		
45 ULMUS AMER. 'ST. CROIX'			1 1/2"	B.R.	60.00	2700.00		
30 ULMUS X 'ACCOLADE'			1 1/2"	B.R.	60.00	1800.00		
30 ULMUS X 'NEW HORIZON'			1 1/2"	B.R.	60.00	1800.00		

A **SERVICE CHARGE** OF 1% PER MONTH WILL BE ADDED TO ALL ACCOUNTS NOT PAID  
WITHIN THE TERMS STATED ABOVE (**ANNUAL PERCENTAGE RATE OF 12%**)

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

**TOTAL**

\$69,650.00

ESTIMATE

Hennepin County Order

Jim Whiting Nursery

3430 19th St. N.W  
Rochester, Mn 55901  
Phone: (507) 289-3741  
Email: chris@jimwhitingnursery.com  
Fax: (507) 289-4165  
Web: jimwhitingnursery.com

Estimate # 000397  
Date 02/20/2020

Description	Quantity	Rate	Total
ORNAMENTALS: Red Bud Br	10.0	\$90.00	\$900.00
ORNAMENTALS:SERVICEBERRY:Autumn Brill 1 1-4" Br	15.0	\$27.00	\$405.00
EVERGREENS:SPRUCE: NORWAY #10	5.0	\$109.00	\$545.00
EVERGREENS:SPRUCE:Black Hills #10	5.0	\$109.00	\$545.00
Concolor Fir #10	5.0	\$109.00	\$545.00
EVERGREENS:PINE:Austrain #10	5.0	\$109.00	\$545.00

Subtotal	\$3,485.00
<b>Total</b>	<b>\$3,485.00</b>

Quality you can trust

Hennepin County Order



## Attestation of Planting Affirmation



## Hennepin County Planting Project 2020-2022 Attestation of Planting Affirmation

I, the undersigned working on behalf of the Environment and Energy Department at Hennepin County, attest and confirm that tree planting(s) occurred on the following dates under the project named in the City Forest Credits Registry Hennepin County Planting Project 2020-2022 by the Project Operator, Green Minneapolis.

Trees were planted under this project on the following date(s): May 4, 2020 - November 3, 2022;

The approximate number of trees planted is: 968

Signed on June 27th in 2023, by Rosemary A. Lavin, Director, Environment and Energy Department, for Hennepin County.

---

Signature

Rosemary A. Lavin

Printed Name

612/348-8596

Phone

Rosemary.lavin@hennepin.us

Email

## Attestation of No Double Counting and No Net Harm



## Hennepin County Planting Project 2020-2022

### Attestation of No Double Counting of Credits and No Net Harm

I am the Director of Programs and Operations of Green Minneapolis and make this attestation regarding no double counting of credits and no net harm from this tree planting project, Hennepin County Planting Project 2020-2022.

#### 1. Project Description

The Project that is the subject of this Attestation is described more fully in both our Application and our Project Design Document (PDD), both of which are incorporated into this Attestation.

#### 2. No Double Counting by Applying for Credits from another Registry

Green Minneapolis has not and will not seek credits for CO<sub>2</sub> for the project trees or for this project from any other organization or registry issuing credits for CO<sub>2</sub> storage.

#### 3. No Double Counting by Seeking Credits for the Same Trees or Same CO<sub>2</sub> Storage

Green Minneapolis has not and will not apply for a project including the same trees as this project nor will it seek credits for CO<sub>2</sub> storage for the project trees or for this project in any other project or more than once. Green Minneapolis has checked the location of the Project Area against the Registry-provided geospatial database, which contains geospatial data on the project areas of all registered urban forest carbon afforestation and reforestation projects to date. Project Operator has determined that there is no overlap of Project Area or Project Trees with any registered urban forest carbon afforestation and reforestation project.

#### 4. No Net Harm

The trees planted in this project will produce many benefits, as described in our Application and PDD. Like almost all urban trees, the project trees are planted not for harvest but for the benefits they deliver to people, communities, and the environment as living trees in a metropolitan area.

The project trees will produce many benefits and will not cause net harm. Specifically, they will not:

- Displace native or indigenous populations
- Deprive any communities of food sources
- Degrade a landscape or cause environmental damage

Signed on May 1 in 2023, by Michaela Neu, Director of Programs and Operations, for Green Minneapolis.

*Michaela Neu*

Signature

\_\_\_\_904-404-2669\_\_\_\_\_

Phone

\_\_\_\_mneu@greenminneapolis.org\_\_\_\_\_

Email



Latitude	Longitude	Planting Entity	Distinct Count of Planting Entity
44.80793862	-93.364775	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.80795148	-93.364486	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.80795241	-93.364641	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.80798902	-93.370912	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.80799315	-93.386869	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.82393095	-93.41202	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.82398481	-93.412144	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.82404516	-93.412251	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.82408617	-93.41237	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.83140829	-93.298636	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.83770359	-93.49126	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.83786074	-93.490273	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.83787828	-93.490182	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.8378858	-93.490096	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.8500648	-93.427787	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.8500939	-93.427649	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.85020382	-93.42768	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.85022359	-93.427744	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.850332	-93.428656	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.85033468	-93.428702	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.85036381	-93.428652	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.85036902	-93.428692	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.85038884	-93.428647	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.85040049	-93.428683	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.85040889	-93.428636	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.85041768	-93.428673	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.85042821	-93.428628	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.85043426	-93.428826	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.85043915	-93.428665	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.85044756	-93.428613	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.85045779	-93.428649	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.85057944	-93.428602	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.85060609	-93.428734	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.85060643	-93.428644	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.8631825	-93.268023	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.86328255	-93.26802	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.8749473	-93.321221	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.87506027	-93.321195	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.87518452	-93.321224	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.87528887	-93.321215	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.87536174	-93.321221	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.875416	-93.321236	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.87551747	-93.321236	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.87561605	-93.321243	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.87570466	-93.321241	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.87579896	-93.321248	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.87588618	-93.321234	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.8759719	-93.321241	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.87679515	-93.321209	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.87687948	-93.321202	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.87697235	-93.321212	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.87704239	-93.321206	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.8771467	-93.321209	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.87726959	-93.321214	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.87736249	-93.32121	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.87744532	-93.321233	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.87754243	-93.321255	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.87764536	-93.321244	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88620437	-93.26777	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88634587	-93.267764	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88643734	-93.267758	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88657275	-93.267759	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88671852	-93.267756	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.8874474	-93.267764	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88763032	-93.267765	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88771037	-93.267757	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88784754	-93.267737	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88802903	-93.267742	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88815626	-93.267722	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88830485	-93.267737	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88844209	-93.267744	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88857831	-93.267751	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88869072	-93.267757	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88879934	-93.267754	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88890796	-93.26775	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88903371	-93.267751	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88915662	-93.267752	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88926808	-93.267752	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88935099	-93.267744	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88964252	-93.267744	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88974255	-93.267748	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88982545	-93.267743	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88990833	-93.267743	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.88998551	-93.267739	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1

Per Lat & Long Combo, the number of planting entities was counted

Count of Trees	Sum of Distinct Count of Planting Entity
33318	33318

TRUE

The number of trees is equal to the sum of distinct count of planting entities for every lat & long combo. In other words, each tree was planted by only one planting entity (MPRB, OR, Hennepin County).

**No double counting across projects.**

Planting Entity	Hennepin County Planting Project 2020-2022
-----------------	--

Count of Trees	Distinct Lat & Long Combo
968	968

TRUE

For all trees planted by Hennepin County, the number of trees is equal to the distinct lat & long combo.

**No double counting within project.**

44.89067537	-93.281497 MPRB	1
44.89067987	-93.28175 MPRB	1
44.89073365	-93.298693 MPRB	1
44.89074117	-93.299404 MPRB	1
44.89075131	-93.299704 MPRB	1
44.890767	-93.255285 MPRB	1
44.89076744	-93.258344 MPRB	1
44.89076831	-93.253825 MPRB	1
44.89076897	-93.254404 MPRB	1
44.89077	-93.300007 MPRB	1
44.89077126	-93.25826 MPRB	1
44.89078295	-93.290075 MPRB	1
44.89078803	-93.290249 MPRB	1
44.89078996	-93.290817 MPRB	1
44.89079818	-93.289924 MPRB	1
44.89079997	-93.292163 MPRB	1
44.89081734	-93.254107 MPRB	1
44.89082475	-93.258085 MPRB	1
44.89082756	-93.300342 MPRB	1
44.89090911	-93.252973 MPRB	1
44.89098658	-93.261623 MPRB	1
44.89102852	-93.254102 MPRB	1
44.89104347	-93.254248 MPRB	1
44.89104474	-93.315086 MPRB	1
44.89106475	-93.28075 MPRB	1
44.891077	-93.260538 MPRB	1
44.89109371	-93.269537 MPRB	1
44.89110055	-93.262126 MPRB	1
44.89110565	-93.301767 MPRB	1
44.89111012	-93.289693 MPRB	1
44.89112745	-93.269318 MPRB	1
44.89113475	-93.293469 MPRB	1
44.89113943	-93.254246 MPRB	1
44.8911583	-93.280745 MPRB	1
44.89117244	-93.28143 MPRB	1
44.89118168	-93.260384 MPRB	1
44.89121312	-93.254098 MPRB	1
44.89122881	-93.293388 MPRB	1
44.89123683	-93.307324 MPRB	1
44.89123812	-93.317469 MPRB	1
44.89126695	-93.269052 MPRB	1
44.89127384	-93.252964 MPRB	1
44.8912816	-93.279857 MPRB	1
44.89129094	-93.261755 MPRB	1
44.89135692	-93.293577 MPRB	1
44.8913964	-93.252959 MPRB	1
44.89140672	-93.254239 MPRB	1
44.89144105	-93.317479 MPRB	1
44.89144797	-93.273044 MPRB	1
44.89146083	-93.279847 MPRB	1
44.89147281	-93.310012 MPRB	1
44.89148799	-93.317486 MPRB	1
44.89148943	-93.252957 MPRB	1
44.8914903	-93.260375 MPRB	1
44.89150179	-93.260543 MPRB	1
44.89151585	-93.254091 MPRB	1
44.89151595	-93.315086 MPRB	1
44.89151651	-93.290197 MPRB	1
44.89152032	-93.289991 MPRB	1
44.89152102	-93.290352 MPRB	1
44.89152637	-93.313806 MPRB	1
44.89152725	-93.276933 MPRB	1
44.89153463	-93.280851 MPRB	1
44.89153528	-93.290969 MPRB	1
44.89153596	-93.291774 MPRB	1
44.89154003	-93.291455 MPRB	1
44.89154164	-93.291293 MPRB	1
44.89154746	-93.317477 MPRB	1
44.89156758	-93.31636 MPRB	1
44.8915804	-93.279855 MPRB	1
44.89158236	-93.291909 MPRB	1
44.89158555	-93.311136 MPRB	1
44.89158836	-93.254234 MPRB	1
44.89158984	-93.315081 MPRB	1
44.89160818	-93.317476 MPRB	1
44.89161345	-93.289876 MPRB	1
44.89161672	-93.30733 MPRB	1
44.89161754	-93.290346 MPRB	1
44.89162394	-93.288477 MPRB	1
44.89162945	-93.289685 MPRB	1
44.89163651	-93.276923 MPRB	1
44.89166109	-93.293522 MPRB	1
44.89167132	-93.29185 MPRB	1
44.8916768	-93.254084 MPRB	1
44.8916799	-93.254232 MPRB	1
44.89168331	-93.301382 MPRB	1
44.89168952	-93.266709 MPRB	1

44.89169227	-93.266557 MPRB	1
44.8917023	-93.266362 MPRB	1
44.89170651	-93.266191 MPRB	1
44.89171076	-93.266061 MPRB	1
44.89171941	-93.26593 MPRB	1
44.89173062	-93.291907 MPRB	1
44.8917356	-93.27305 MPRB	1
44.89174414	-93.265794 MPRB	1
44.89174773	-93.317474 MPRB	1
44.89176812	-93.302705 MPRB	1
44.89177621	-93.265691 MPRB	1
44.89178906	-93.281426 MPRB	1
44.89179391	-93.267285 MPRB	1
44.89179523	-93.267147 MPRB	1
44.8917995	-93.267038 MPRB	1
44.89180279	-93.305627 MPRB	1
44.89180719	-93.291916 MPRB	1
44.89181704	-93.265609 MPRB	1
44.89182299	-93.307457 MPRB	1
44.89182632	-93.266098 MPRB	1
44.89182994	-93.260366 MPRB	1
44.89183127	-93.292047 MPRB	1
44.89184657	-93.265866 MPRB	1
44.89185791	-93.26553 MPRB	1
44.89187272	-93.291914 MPRB	1
44.89188468	-93.26904 MPRB	1
44.89188781	-93.273052 MPRB	1
44.89191502	-93.276917 MPRB	1
44.89193698	-93.265635 MPRB	1
44.89196877	-93.260364 MPRB	1
44.89200131	-93.27691 MPRB	1
44.8920203	-93.259302 MPRB	1
44.89202202	-93.307453 MPRB	1
44.89202678	-93.288469 MPRB	1
44.89202986	-93.255494 MPRB	1
44.89203094	-93.260515 MPRB	1
44.89205149	-93.304489 MPRB	1
44.8920618	-93.293321 MPRB	1
44.89206814	-93.258056 MPRB	1
44.89207813	-93.314944 MPRB	1
44.89207992	-93.254069 MPRB	1
44.89209899	-93.288466 MPRB	1
44.89212691	-93.293249 MPRB	1
44.89213258	-93.261729 MPRB	1
44.89214155	-93.3124 MPRB	1
44.89215247	-93.252939 MPRB	1
44.89216361	-93.317626 MPRB	1
44.8921687	-93.293369 MPRB	1
44.89217499	-93.288466 MPRB	1
44.89219529	-93.295048 MPRB	1
44.89219659	-93.254067 MPRB	1
44.89219763	-93.261735 MPRB	1
44.8922152	-93.291905 MPRB	1
44.89221699	-93.260511 MPRB	1
44.89223885	-93.315091 MPRB	1
44.89224233	-93.255342 MPRB	1
44.89224393	-93.293097 MPRB	1
44.89224445	-93.29329 MPRB	1
44.89224621	-93.295756 MPRB	1
44.89228537	-93.252932 MPRB	1
44.89228666	-93.254062 MPRB	1
44.8923266	-93.276937 MPRB	1
44.89233173	-93.295586 MPRB	1
44.89233254	-93.315089 MPRB	1
44.89234864	-93.254016 MPRB	1
44.89235055	-93.288576 MPRB	1
44.89235447	-93.307453 MPRB	1
44.8923559	-93.289651 MPRB	1
44.89235622	-93.289067 MPRB	1
44.89235756	-93.306064 MPRB	1
44.8923585	-93.291167 MPRB	1
44.89235871	-93.289218 MPRB	1
44.89236278	-93.292842 MPRB	1
44.89236319	-93.291692 MPRB	1
44.89236367	-93.295727 MPRB	1
44.8923645	-93.29024 MPRB	1
44.89236544	-93.274336 MPRB	1
44.89236705	-93.291477 MPRB	1
44.89236786	-93.292661 MPRB	1
44.89236821	-93.280912 MPRB	1
44.89237011	-93.280832 MPRB	1
	-93.28029 MPRB	1
	-93.280193 MPRB	1
44.89237201	-93.280507 MPRB	1
	-93.280105 MPRB	1
44.89237332	-93.292153 MPRB	1
44.89237391	-93.281113 MPRB	1



44.89237391	-93.281011 MPRB	1
	-93.2804 MPRB	1
44.89237391	-93.279527 MPRB	1
44.89237402	-93.292295 MPRB	1
44.89237507	-93.305565 MPRB	1
44.89237536	-93.291826 MPRB	1
44.89237539	-93.306165 MPRB	1
44.89237581	-93.2798 MPRB	1
44.89237704	-93.292442 MPRB	1
44.89237771	-93.281223 MPRB	1
44.89237772	-93.279145 MPRB	1
44.89237772	-93.279035 MPRB	1
44.89237961	-93.279901 MPRB	1
44.89237962	-93.279253 MPRB	1
	-93.278874 MPRB	1
44.89238341	-93.278615 MPRB	1
44.89239631	-93.277874 MPRB	1
44.89239773	-93.277709 MPRB	1
44.8924036	-93.27722 MPRB	1
44.89240647	-93.276648 MPRB	1
44.89240717	-93.265425 MPRB	1
44.89241251	-93.288016 MPRB	1
	-93.287718 MPRB	1
44.89241441	-93.287847 MPRB	1
44.89241631	-93.286722 MPRB	1
44.89241932	-93.253848 MPRB	1
44.89241951	-93.286338 MPRB	1
44.89242141	-93.286172 MPRB	1
44.89242201	-93.286943 MPRB	1
44.89242202	-93.286531 MPRB	1
44.89242202	-93.286835 MPRB	1
44.89242521	-93.286014 MPRB	1
44.89244817	-93.289251 MPRB	1
44.89245289	-93.289064 MPRB	1
44.89245341	-93.268674 MPRB	1
44.89245744	-93.290916 MPRB	1
44.89245769	-93.289426 MPRB	1
44.89245926	-93.269606 MPRB	1
44.89246047	-93.253663 MPRB	1
44.89246111	-93.263231 MPRB	1
44.89246221	-93.264281 MPRB	1
44.89246244	-93.264504 MPRB	1
44.89246286	-93.289861 MPRB	1
44.892463	-93.289646 MPRB	1
44.8924635	-93.268805 MPRB	1
44.89246729	-93.253175 MPRB	1
44.89247371	-93.291346 MPRB	1
44.89247497	-93.290243 MPRB	1
44.89247849	-93.290471 MPRB	1
44.89248602	-93.308305 MPRB	1
44.89249226	-93.308448 MPRB	1
44.89250058	-93.277896 MPRB	1
44.89250101	-93.311625 MPRB	1
44.89250118	-93.277574 MPRB	1
44.89250218	-93.277649 MPRB	1
44.89250361	-93.277176 MPRB	1
44.89250893	-93.276445 MPRB	1
44.89251848	-93.279459 MPRB	1
44.89252765	-93.315489 MPRB	1
44.89253047	-93.315937 MPRB	1
44.89253237	-93.31604 MPRB	1
44.89253332	-93.316134 MPRB	1
44.89253582	-93.272774 MPRB	1
44.89253885	-93.295375 MPRB	1
44.89257209	-93.255207 MPRB	1
44.89257267	-93.263949 MPRB	1
44.89257582	-93.306159 MPRB	1
44.8925786	-93.267068 MPRB	1
44.89258854	-93.308082 MPRB	1
44.89261938	-93.3135 MPRB	1
44.89264712	-93.269166 MPRB	1
44.8926601	-93.267717 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.89266294	-93.266644 MPRB	1
44.89266815	-93.254489 MPRB	1
44.8926794	-93.317495 MPRB	1
44.89271466	-93.2605 MPRB	1
44.89273727	-93.267717 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.89273986	-93.317484 MPRB	1
44.89277393	-93.266642 MPRB	1
44.89277898	-93.306128 MPRB	1
44.8927901	-93.269036 MPRB	1
44.8927928	-93.312402 MPRB	1
44.8927944	-93.315088 MPRB	1
44.89279571	-93.271727 MPRB	1
44.89279667	-93.29513 MPRB	1
44.89279899	-93.279313 MPRB	1
44.89280086	-93.254317 MPRB	1



44.89281157	-93.267723	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.89283464	-93.295257	MPRB	1
44.89284678	-93.306095	MPRB	1
44.89285532	-93.255474	MPRB	1
44.89288304	-93.267718	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.89288334	-93.279464	MPRB	1
44.89290012	-93.313672	MPRB	1
44.89291105	-93.260493	MPRB	1
44.89291904	-93.266501	MPRB	1
44.89295878	-93.267718	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.89297034	-93.255322	MPRB	1
44.8929796	-93.279449	MPRB	1
44.89303102	-93.280748	MPRB	1
44.89304166	-93.267718	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.89305264	-93.26033	MPRB	1
44.89305833	-93.267923	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.8930621	-93.31509	MPRB	1
44.89306339	-93.314941	MPRB	1
44.89307979	-93.255463	MPRB	1
44.89308256	-93.255317	MPRB	1
44.89308318	-93.264034	MPRB	1
44.89308548	-93.279314	MPRB	1
44.89308969	-93.31128	MPRB	1
44.89309603	-93.260512	MPRB	1
44.89310619	-93.266495	MPRB	1
44.8931121	-93.303712	MPRB	1
44.89312313	-93.267715	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.89313129	-93.307466	MPRB	1
44.89313795	-93.262782	MPRB	1
44.89315441	-93.262965	MPRB	1
44.89315713	-93.295877	MPRB	1
44.89316843	-93.315081	MPRB	1
44.89317982	-93.303554	MPRB	1
44.89319202	-93.255463	MPRB	1
44.89319795	-93.254185	MPRB	1
44.89319902	-93.260486	MPRB	1
44.89320743	-93.267721	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.89320766	-93.2745	MPRB	1
44.8932149	-93.294896	MPRB	1
44.89322284	-93.255315	MPRB	1
44.89322926	-93.31367	MPRB	1
44.89323215	-93.3037	MPRB	1
44.89323342	-93.266494	MPRB	1
44.89323891	-93.279314	MPRB	1
44.8932393	-93.280631	MPRB	1
44.89325559	-93.314957	MPRB	1
44.89327031	-93.271724	MPRB	1
44.89327346	-93.270459	MPRB	1
44.89328605	-93.267713	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.89328918	-93.257849	MPRB	1
44.89329409	-93.316209	MPRB	1
44.89330005	-93.261725	MPRB	1
44.8933069	-93.303706	MPRB	1
44.89331259	-93.31508	MPRB	1
44.89332052	-93.25418	MPRB	1
44.89333459	-93.280748	MPRB	1
44.89334152	-93.279317	MPRB	1
44.89334489	-93.262968	MPRB	1
44.89335057	-93.265262	MPRB	1
44.89336728	-93.306054	MPRB	1
44.89337382	-93.279446	MPRB	1
44.89337417	-93.267919	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.89338401	-93.25418	MPRB	1
44.89338906	-93.314964	MPRB	1
44.89339174	-93.294535	MPRB	1
44.89340556	-93.280633	MPRB	1
44.8934074	-93.296061	MPRB	1
44.89342182	-93.26771	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.89343097	-93.303706	MPRB	1
44.89343959	-93.266494	MPRB	1
44.8934519	-93.31509	MPRB	1
44.89345278	-93.274565	MPRB	1
44.89345992	-93.267915	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.89346117	-93.274474	MPRB	1
44.8934671	-93.267916	MPRB	1
44.89348411	-93.314972	MPRB	1
44.89351468	-93.264167	MPRB	1
44.89353907	-93.254178	MPRB	1
44.89354926	-93.26649	MPRB	1
44.89355043	-93.267715	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.89359339	-93.257845	MPRB	1
44.89360299	-93.288254	MPRB	1
44.89363189	-93.255306	MPRB	1
44.89364005	-93.266631	MPRB	1
44.8936432	-93.262959	MPRB	1
44.89364375	-93.308753	MPRB	1
44.89364447	-93.311138	MPRB	1

44.89364481	-93.264159	MPRB	1
44.89364571	-93.279451	MPRB	1
44.893656	-93.266485	MPRB	1
44.89365923	-93.262768	MPRB	1
44.89367622	-93.306047	MPRB	1
44.89367858	-93.267912	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.89368664	-93.28169	MPRB	1
44.89369041	-93.294175	MPRB	1
44.89370008	-93.278713	MPRB	1
44.89370033	-93.27899	MPRB	1
44.8937008	-93.272882	MPRB	1
44.89372136	-93.307459	MPRB	1
44.893736	-93.288252	MPRB	1
44.89374095	-93.266631	MPRB	1
44.89374577	-93.315082	MPRB	1
44.89376166	-93.26276	MPRB	1
44.89377238	-93.254169	MPRB	1
44.89378669	-93.294272	MPRB	1
44.89379498	-93.294081	MPRB	1
44.89379731	-93.278539	MPRB	1
44.89379759	-93.311135	MPRB	1
44.89379793	-93.279219	MPRB	1
44.8938002	-93.281199	MPRB	1
	-93.280909	MPRB	1
44.89380064	-93.281495	MPRB	1
44.89380305	-93.280766	MPRB	1
44.89380305	-93.281387	MPRB	1
44.89380353	-93.280511	MPRB	1
44.8938371	-93.317485	MPRB	1
44.89384154	-93.262749	MPRB	1
44.89390339	-93.260466	MPRB	1
44.89393086	-93.255305	MPRB	1
44.89393834	-93.262763	MPRB	1
44.89395325	-93.293902	MPRB	1
44.89396505	-93.264162	MPRB	1
44.89396651	-93.29478	MPRB	1
44.89397183	-93.260325	MPRB	1
44.89398266	-93.254162	MPRB	1
44.89399975	-93.255438	MPRB	1
44.89402597	-93.315085	MPRB	1
44.89402779	-93.256727	MPRB	1
44.89404663	-93.260461	MPRB	1
44.89407962	-93.269021	MPRB	1
44.89408018	-93.316217	MPRB	1
44.89408748	-93.262761	MPRB	1
44.89408764	-93.262945	MPRB	1
44.89409051	-93.307323	MPRB	1
44.8941395	-93.260307	MPRB	1
44.89414467	-93.297218	MPRB	1
44.89414969	-93.262948	MPRB	1
44.89415703	-93.293676	MPRB	1
44.8941787	-93.286385	MPRB	1
44.89417893	-93.306185	MPRB	1
44.8941796	-93.30746	MPRB	1
44.8941806	-93.286066	MPRB	1
44.8941825	-93.28676	MPRB	1
44.8941844	-93.2869	MPRB	1
44.89418484	-93.317628	MPRB	1
44.89420795	-93.26048	MPRB	1
44.89421907	-93.296046	MPRB	1
44.894229	-93.317484	MPRB	1
44.89423125	-93.30413	MPRB	1
44.89424487	-93.305594	MPRB	1
44.89424659	-93.307643	MPRB	1
44.89425094	-93.306618	MPRB	1
44.89426723	-93.308231	MPRB	1
44.89428544	-93.310877	MPRB	1
44.89428563	-93.297165	MPRB	1
44.89430148	-93.296343	MPRB	1
44.89430779	-93.29525	MPRB	1
44.89431023	-93.295145	MPRB	1
44.89431696	-93.315627	MPRB	1
44.89431884	-93.254236	MPRB	1
44.89436885	-93.255763	MPRB	1
44.89436968	-93.258792	MPRB	1
44.89437118	-93.302381	MPRB	1
44.89437356	-93.302855	MPRB	1
44.89437621	-93.302965	MPRB	1
44.89437665	-93.253993	MPRB	1
44.8943939	-93.307771	MPRB	1
44.89440325	-93.307904	MPRB	1
44.89444988	-93.269269	MPRB	1
44.89445117	-93.295902	MPRB	1
44.89445931	-93.318595	MPRB	1
44.89446394	-93.272203	MPRB	1
44.89450514	-93.314947	MPRB	1
44.8945138	-93.462284	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1

44.89451716	-93.317484	MPRB	1
44.89453116	-93.308605	MPRB	1
44.89453823	-93.318746	MPRB	1
44.89458082	-93.312407	MPRB	1
44.89458105	-93.261678	MPRB	1
44.89458879	-93.269269	MPRB	1
44.89458895	-93.25542	MPRB	1
44.89459867	-93.274329	MPRB	1
44.89460637	-93.30198	MPRB	1
44.89463276	-93.308753	MPRB	1
44.8946512	-93.317482	MPRB	1
44.89465152	-93.308605	MPRB	1
44.89467043	-93.30605	MPRB	1
44.89467976	-93.265251	MPRB	1
44.89468693	-93.307466	MPRB	1
44.89472423	-93.308766	MPRB	1
44.89472551	-93.294613	MPRB	1
44.89473803	-93.304806	MPRB	1
44.89474082	-93.269223	MPRB	1
44.89476492	-93.274345	MPRB	1
44.89477319	-93.317488	MPRB	1
44.89477344	-93.313681	MPRB	1
44.89477857	-93.295883	MPRB	1
44.89477874	-93.30604	MPRB	1
44.89478357	-93.314944	MPRB	1
44.89478634	-93.315089	MPRB	1
44.89480269	-93.260437	MPRB	1
44.89481878	-93.261673	MPRB	1
44.8948201	-93.261528	MPRB	1
44.89483421	-93.307468	MPRB	1
44.89485962	-93.265257	MPRB	1
44.89488875	-93.308765	MPRB	1
44.89488951	-93.295884	MPRB	1
44.8948953	-93.304809	MPRB	1
44.89491905	-93.261523	MPRB	1
44.89494877	-93.317484	MPRB	1
44.89499155	-93.260283	MPRB	1
44.89500138	-93.265407	MPRB	1
44.89500603	-93.307465	MPRB	1
44.89506769	-93.255426	MPRB	1
44.89508555	-93.317629	MPRB	1
44.89508815	-93.317483	MPRB	1
44.89510467	-93.25781	MPRB	1
44.89511578	-93.293355	MPRB	1
44.89512003	-93.265386	MPRB	1
44.89513479	-93.260276	MPRB	1
44.89514639	-93.294758	MPRB	1
44.8951471	-93.30732	MPRB	1
44.89515863	-93.266474	MPRB	1
44.89517963	-93.304664	MPRB	1
44.89518407	-93.317637	MPRB	1
44.89518883	-93.294763	MPRB	1
44.89525291	-93.233763	MPRB	1
44.89525643	-93.234898	MPRB	1
44.89527354	-93.288428	MPRB	1
44.8952886	-93.232339	MPRB	1
44.89529106	-93.232524	MPRB	1
44.89529399	-93.294616	MPRB	1
44.89529905	-93.315087	MPRB	1
44.89530403	-93.317628	MPRB	1
44.89531846	-93.313676	MPRB	1
44.89532675	-93.288425	MPRB	1
44.89534322	-93.311283	MPRB	1
44.89536402	-93.292071	MPRB	1
44.89537514	-93.232343	MPRB	1
44.89538128	-93.262933	MPRB	1
44.89540299	-93.294752	MPRB	1
44.89540803	-93.256268	MPRB	1
44.89540964	-93.256413	MPRB	1
44.89541267	-93.2325	MPRB	1
44.89541476	-93.282021	MPRB	1
44.89542128	-93.260271	MPRB	1
44.89544074	-93.307468	MPRB	1
44.89545601	-93.232336	MPRB	1
44.89545758	-93.266593	MPRB	1
44.89547116	-93.311135	MPRB	1
44.89547311	-93.260421	MPRB	1
44.89547491	-93.272059	MPRB	1
44.89548251	-93.271909	MPRB	1
44.89548412	-93.265389	MPRB	1
44.89548597	-93.317487	MPRB	1
44.89548915	-93.270861	MPRB	1
44.89549105	-93.271198	MPRB	1
44.89549295	-93.271037	MPRB	1
44.89549295	-93.270713	MPRB	1
44.89550112	-93.307312	MPRB	1
44.89550186	-93.282028	MPRB	1

44.89552431	-93.232511	MPRB	1
44.89552874	-93.262714	MPRB	1
44.89553005	-93.288422	MPRB	1
44.89553599	-93.29589	MPRB	1
44.89554073	-93.261505	MPRB	1
44.89554306	-93.281781	MPRB	1
44.89554687	-93.281679	MPRB	1
44.89555126	-93.265267	MPRB	1
44.89555214	-93.301033	MPRB	1
44.89555252	-93.282025	MPRB	1
44.89555737	-93.257782	MPRB	1
44.8955592	-93.279806	MPRB	1
44.89556169	-93.279995	MPRB	1
44.89556258	-93.316211	MPRB	1
44.89556811	-93.232354	MPRB	1
44.89557845	-93.270942	MPRB	1
44.89557874	-93.314945	MPRB	1
44.8955813	-93.271441	MPRB	1
44.89558225	-93.271677	MPRB	1
44.89560955	-93.317485	MPRB	1
44.89562576	-93.256408	MPRB	1
44.89562576	-93.256172	MPRB	1
44.89563367	-93.233615	MPRB	1
44.89563403	-93.301182	MPRB	1
44.89563404	-93.304666	MPRB	1
44.89563716	-93.255657	MPRB	1
44.89564286	-93.255883	MPRB	1
44.895669	-93.232517	MPRB	1
44.89567311	-93.232332	MPRB	1
44.89568104	-93.262924	MPRB	1
44.8956825	-93.261505	MPRB	1
44.89568846	-93.256572	MPRB	1
44.89569387	-93.314945	MPRB	1
44.89569986	-93.255797	MPRB	1
44.89570176	-93.256266	MPRB	1
44.89570936	-93.256052	MPRB	1
44.89571584	-93.234902	MPRB	1
44.89573982	-93.261673	MPRB	1
44.89576005	-93.311281	MPRB	1
44.89577034	-93.232321	MPRB	1
44.89577552	-93.314945	MPRB	1
44.89577623	-93.293345	MPRB	1
44.89578535	-93.280737	MPRB	1
44.89578765	-93.311132	MPRB	1
44.8957925	-93.307321	MPRB	1
44.89580045	-93.262708	MPRB	1
44.89581072	-93.232521	MPRB	1
44.89581252	-93.298497	MPRB	1
44.8958572	-93.314945	MPRB	1
44.89586593	-93.260412	MPRB	1
44.8958757	-93.31113	MPRB	1
44.89588392	-93.297512	MPRB	1
44.89591265	-93.298251	MPRB	1
44.89591352	-93.280737	MPRB	1
44.89591426	-93.232316	MPRB	1
44.89591998	-93.279309	MPRB	1
44.89592065	-93.306197	MPRB	1
44.89592645	-93.300247	MPRB	1
44.89592686	-93.233629	MPRB	1
44.89593121	-93.318732	MPRB	1
44.89593762	-93.312406	MPRB	1
44.89594514	-93.232516	MPRB	1
44.89594781	-93.272315	MPRB	1
44.89596752	-93.317628	MPRB	1
44.89597555	-93.291692	MPRB	1
44.8959765	-93.291811	MPRB	1
44.8959784	-93.291554	MPRB	1
	-93.291404	MPRB	1
44.8959811	-93.316215	MPRB	1
44.89599187	-93.279311	MPRB	1
44.89599291	-93.260409	MPRB	1
44.89599379	-93.266592	MPRB	1
44.89600126	-93.316356	MPRB	1
44.89600626	-93.232522	MPRB	1
44.89602048	-93.232314	MPRB	1
44.89602994	-93.306197	MPRB	1
44.89603041	-93.280737	MPRB	1
44.89603498	-93.300101	MPRB	1
44.89604147	-93.309981	MPRB	1
44.8960475	-93.302301	MPRB	1
44.89605648	-93.234461	MPRB	1
44.89606468	-93.314947	MPRB	1
44.8960651	-93.316202	MPRB	1
44.8960673	-93.234575	MPRB	1
44.89606962	-93.258362	MPRB	1
44.89609965	-93.266598	MPRB	1
44.89610287	-93.293715	MPRB	1



44.89610447	-93.307322	MPRB	1
44.8961479	-93.301907	MPRB	1
44.89616382	-93.303945	MPRB	1
44.89616574	-93.305253	MPRB	1
44.89616652	-93.258896	MPRB	1
44.89617026	-93.258592	MPRB	1
44.89617833	-93.23229	MPRB	1
44.89618741	-93.266588	MPRB	1
44.89620629	-93.279328	MPRB	1
44.8962228	-93.30224	MPRB	1
44.89623225	-93.266714	MPRB	1
44.8962325	-93.266957	MPRB	1
44.89623305	-93.297363	MPRB	1
44.89623822	-93.317247	MPRB	1
44.89625517	-93.293475	MPRB	1
44.89626169	-93.283106	MPRB	1
44.8962725	-93.307319	MPRB	1
44.89627959	-93.30352	MPRB	1
44.89628993	-93.256903	MPRB	1
44.89628997	-93.260411	MPRB	1
44.89631613	-93.266326	MPRB	1
44.89633448	-93.311137	MPRB	1
44.89633808	-93.280735	MPRB	1
44.89633944	-93.262696	MPRB	1
44.89635661	-93.315089	MPRB	1
44.89636615	-93.2615	MPRB	1
44.89636993	-93.314942	MPRB	1
44.89637231	-93.299374	MPRB	1
44.89637498	-93.302228	MPRB	1
44.89637725	-93.301401	MPRB	1
44.89638234	-93.283838	MPRB	1
44.8963925	-93.306053	MPRB	1
44.8963932	-93.316358	MPRB	1
44.89639392	-93.285073	MPRB	1
44.89639443	-93.256898	MPRB	1
44.89639723	-93.317474	MPRB	1
44.89640261	-93.232327	MPRB	1
44.89642877	-93.301138	MPRB	1
44.89643276	-93.266449	MPRB	1
44.8964419	-93.265391	MPRB	1
44.89644208	-93.257926	MPRB	1
44.89644728	-93.279312	MPRB	1
44.89646131	-93.302229	MPRB	1
44.89646541	-93.317473	MPRB	1
44.89646925	-93.284709	MPRB	1
44.89647633	-93.232313	MPRB	1
44.89648401	-93.302368	MPRB	1
44.89649893	-93.256903	MPRB	1
44.89651478	-93.296015	MPRB	1
44.89653912	-93.272173	MPRB	1
44.89654	-93.297359	MPRB	1
44.89654811	-93.282157	MPRB	1
44.89655761	-93.304662	MPRB	1
44.89656995	-93.284709	MPRB	1
44.89657468	-93.317627	MPRB	1
44.89658218	-93.232313	MPRB	1
44.89658614	-93.316365	MPRB	1
44.89658928	-93.287104	MPRB	1
44.89659326	-93.261629	MPRB	1
44.89659773	-93.256901	MPRB	1
44.8966136	-93.284557	MPRB	1
44.89662199	-93.317481	MPRB	1
44.89662628	-93.288402	MPRB	1
44.89663058	-93.313688	MPRB	1
44.89663229	-93.314944	MPRB	1
44.89664237	-93.261484	MPRB	1
44.89664529	-93.261644	MPRB	1
44.89665825	-93.232317	MPRB	1
44.8966593	-93.287102	MPRB	1
44.89666098	-93.208893	MPRB	1
44.8966729	-93.286982	MPRB	1
44.89669579	-93.302239	MPRB	1
44.8967062	-93.266444	MPRB	1
44.89670781	-93.313608	MPRB	1
44.89671749	-93.311137	MPRB	1
44.89672785	-93.232304	MPRB	1
44.89673389	-93.293334	MPRB	1
44.89675555	-93.302368	MPRB	1
44.89676538	-93.287112	MPRB	1
44.89679622	-93.279441	MPRB	1
44.89679724	-93.256898	MPRB	1
44.89680096	-93.282017	MPRB	1
44.89680822	-93.257906	MPRB	1
44.89683281	-93.279304	MPRB	1
44.89684026	-93.285682	MPRB	1
44.89684177	-93.232304	MPRB	1
44.89684299	-93.301061	MPRB	1

44.89684305	-93.307471 MPRB	1
44.89684526	-93.302243 MPRB	1
44.89684536	-93.265273 MPRB	1
44.89687496	-93.282007 MPRB	1
44.89687953	-93.300542 MPRB	1
44.89689981	-93.280724 MPRB	1
44.89690534	-93.211586 MPRB	1
44.89691201	-93.262903 MPRB	1
44.89692884	-93.300645 MPRB	1
44.896935	-93.31509 MPRB	1
44.89693738	-93.287105 MPRB	1
44.89694045	-93.262684 MPRB	1
44.89695402	-93.317627 MPRB	1
44.89697165	-93.280599 MPRB	1
44.89698166	-93.28583 MPRB	1
44.89698427	-93.308276 MPRB	1
44.89698525	-93.308411 MPRB	1
44.89698712	-93.308159 MPRB	1
44.89699022	-93.308838 MPRB	1
44.89699206	-93.286962 MPRB	1
44.89699572	-93.279302 MPRB	1
44.89700624	-93.256895 MPRB	1
44.89702288	-93.290785 MPRB	1
44.89703382	-93.294766 MPRB	1
44.89704469	-93.287097 MPRB	1
44.89704941	-93.318725 MPRB	1
44.89705314	-93.265409 MPRB	1
44.89706533	-93.302241 MPRB	1
44.89708438	-93.266577 MPRB	1
44.89711122	-93.300228 MPRB	1
44.8971146	-93.211432 MPRB	1
44.89711549	-93.256897 MPRB	1
44.89713539	-93.262678 MPRB	1
44.8971413	-93.301243 MPRB	1
44.89715064	-93.280604 MPRB	1
44.89715194	-93.302239 MPRB	1
44.89717004	-93.279305 MPRB	1
44.89717637	-93.307318 MPRB	1
44.89718877	-93.262894 MPRB	1
44.8972005	-93.279446 MPRB	1
44.89720219	-93.261614 MPRB	1
44.89720255	-93.285825 MPRB	1
44.89721205	-93.207746 MPRB	1
44.89721422	-93.257731 MPRB	1
44.89721999	-93.256894 MPRB	1
44.89722429	-93.300259 MPRB	1
44.89724373	-93.302248 MPRB	1
44.89726094	-93.317628 MPRB	1
44.89726932	-93.294742 MPRB	1
44.8972782	-93.245143 MPRB	1
44.89729491	-93.314949 MPRB	1
44.89730533	-93.27967 MPRB	1
44.89732259	-93.256892 MPRB	1
44.89732515	-93.27946 MPRB	1
44.89732574	-93.280723 MPRB	1
44.89732606	-93.261466 MPRB	1
44.89733114	-93.315088 MPRB	1
44.89733212	-93.260222 MPRB	1
44.89734413	-93.294601 MPRB	1
44.89734608	-93.298081 MPRB	1
44.89736325	-93.258981 MPRB	1
44.89736491	-93.302238 MPRB	1
44.89738439	-93.294743 MPRB	1
44.89738694	-93.317626 MPRB	1
44.89739116	-93.211571 MPRB	1
44.89739473	-93.316217 MPRB	1
44.89739905	-93.288414 MPRB	1
44.8973994	-93.266556 MPRB	1
44.8974007	-93.317108 MPRB	1
44.89740549	-93.307318 MPRB	1
44.89740727	-93.280719 MPRB	1
44.89741098	-93.266426 MPRB	1
44.89741768	-93.317485 MPRB	1
44.89741936	-93.257888 MPRB	1
44.89741957	-93.313667 MPRB	1
44.89742798	-93.256892 MPRB	1
44.89744242	-93.301256 MPRB	1
44.8974502	-93.314949 MPRB	1
44.89746198	-93.259011 MPRB	1
44.89746646	-93.28072 MPRB	1
44.89747505	-93.288409 MPRB	1
44.89750651	-93.315094 MPRB	1
44.8975248	-93.308583 MPRB	1
44.89752576	-93.308743 MPRB	1
44.89753491	-93.301109 MPRB	1
44.89753562	-93.317481 MPRB	1
44.89755467	-93.317016 MPRB	1

44.89757151	-93.280601 MPRB	1
44.89757768	-93.293325 MPRB	1
44.89759036	-93.281865 MPRB	1
44.89760005	-93.211434 MPRB	1
44.89760262	-93.318734 MPRB	1
44.89761128	-93.208878 MPRB	1
44.89762021	-93.314943 MPRB	1
44.89763079	-93.317484 MPRB	1
44.89763979	-93.317359 MPRB	1
44.89764479	-93.302239 MPRB	1
44.89764928	-93.301088 MPRB	1
44.89765237	-93.266545 MPRB	1
44.89767376	-93.317628 MPRB	1
44.89768944	-93.28582 MPRB	1
44.89770045	-93.283265 MPRB	1
44.89770914	-93.280298 MPRB	1
44.89772727	-93.318732 MPRB	1
44.89777358	-93.28776 MPRB	1
44.89778429	-93.254461 MPRB	1
44.89778439	-93.254642 MPRB	1
44.89778486	-93.286123 MPRB	1
44.89778514	-93.285057 MPRB	1
44.89778813	-93.254809 MPRB	1
44.89778921	-93.292343 MPRB	1
44.89778999	-93.254119 MPRB	1
44.89779525	-93.292494 MPRB	1
44.89780938	-93.277584 MPRB	1
44.89781231	-93.277484 MPRB	1
44.89781235	-93.245154 MPRB	1
44.89781558	-93.27624 MPRB	1
44.89782049	-93.280055 MPRB	1
44.89782147	-93.280229 MPRB	1
44.89782602	-93.277165 MPRB	1
44.89782636	-93.273583 MPRB	1
44.89783943	-93.252773 MPRB	1
44.89784152	-93.313823 MPRB	1
44.89784366	-93.303748 MPRB	1
44.89784466	-93.302527 MPRB	1
44.89785145	-93.252636 MPRB	1
44.89785189	-93.315091 MPRB	1
44.89785653	-93.255228 MPRB	1
44.89785653	-93.25556 MPRB	1
44.89785715	-93.25329 MPRB	1
44.89785715	-93.253168 MPRB	1
	-93.252879 MPRB	1
44.89785748	-93.255746 MPRB	1
44.89785748	-93.2549 MPRB	1
	-93.254727 MPRB	1
44.89785839	-93.254195 MPRB	1
44.89785843	-93.254554 MPRB	1
44.89785905	-93.253041 MPRB	1
44.89785938	-93.255379 MPRB	1
44.89786001	-93.252499 MPRB	1
44.89786096	-93.252187 MPRB	1
44.8978619	-93.252353 MPRB	1
	-93.252035 MPRB	1
	-93.25167 MPRB	1
44.89786229	-93.251893 MPRB	1
44.89786322	-93.306355 MPRB	1
44.89786419	-93.251525 MPRB	1
44.89786432	-93.211423 MPRB	1
44.89786575	-93.306527 MPRB	1
44.89786686	-93.306996 MPRB	1
44.89786687	-93.305831 MPRB	1
44.89786747	-93.305046 MPRB	1
44.89786962	-93.307568 MPRB	1
44.8978765	-93.307737 MPRB	1
44.89787859	-93.30906 MPRB	1
44.8978787	-93.309228 MPRB	1
44.89788282	-93.309921 MPRB	1
44.8978885	-93.310387 MPRB	1
44.89788962	-93.310203 MPRB	1
44.89789208	-93.311403 MPRB	1
44.89789312	-93.286506 MPRB	1
44.89789363	-93.286682 MPRB	1
44.89789388	-93.312142 MPRB	1
44.89789578	-93.312018 MPRB	1
44.89789743	-93.28685 MPRB	1
44.89789841	-93.284642 MPRB	1
44.89789896	-93.284835 MPRB	1
44.89790391	-93.266365 MPRB	1
44.89790468	-93.282105 MPRB	1
44.89790548	-93.313376 MPRB	1
44.89790732	-93.280923 MPRB	1
44.89790748	-93.281008 MPRB	1
44.89790931	-93.285504 MPRB	1
44.89791145	-93.314866 MPRB	1

44.89791529	-93.279796	MPRB	1
44.89791605	-93.279527	MPRB	1
44.89791742	-93.279142	MPRB	1
44.89792434	-93.275923	MPRB	1
44.89792444	-93.279888	MPRB	1
44.89792719	-93.275787	MPRB	1
44.89792928	-93.244569	MPRB	1
44.89793203	-93.244858	MPRB	1
44.89793282	-93.31708	MPRB	1
44.89793773	-93.243973	MPRB	1
44.89794409	-93.300202	MPRB	1
44.89794853	-93.300514	MPRB	1
44.89795005	-93.31802	MPRB	1
44.89795055	-93.300665	MPRB	1
44.89795179	-93.264008	MPRB	1
44.8979536	-93.301926	MPRB	1
44.89795369	-93.301992	MPRB	1
44.89795461	-93.266489	MPRB	1
44.89796492	-93.240455	MPRB	1
44.89796733	-93.262387	MPRB	1
44.89796806	-93.239738	MPRB	1
44.8979699	-93.293322	MPRB	1
44.89797384	-93.237871	MPRB	1
44.89797519	-93.258705	MPRB	1
44.8979809	-93.308412	MPRB	1
44.89798149	-93.21029	MPRB	1
44.89798299	-93.253747	MPRB	1
44.89798347	-93.254176	MPRB	1
44.89798422	-93.23833	MPRB	1
44.89798739	-93.252437	MPRB	1
44.8979875	-93.30987	MPRB	1
44.89798851	-93.210738	MPRB	1
44.8979898	-93.308218	MPRB	1
44.89799744	-93.311332	MPRB	1
44.89799806	-93.309047	MPRB	1
44.89799899	-93.297758	MPRB	1
44.89800241	-93.30942	MPRB	1
44.89801246	-93.210439	MPRB	1
44.8980138	-93.313394	MPRB	1
44.89801492	-93.313612	MPRB	1
44.89802254	-93.314227	MPRB	1
44.89802302	-93.314098	MPRB	1
44.8980268	-93.298018	MPRB	1
44.89803019	-93.245837	MPRB	1
44.89803463	-93.244698	MPRB	1
44.89803622	-93.244253	MPRB	1
44.89804255	-93.242903	MPRB	1
44.89804403	-93.318039	MPRB	1
44.89804508	-93.24393	MPRB	1
44.89804542	-93.306778	MPRB	1
44.89804683	-93.318304	MPRB	1
44.89805553	-93.242058	MPRB	1
44.89805617	-93.309117	MPRB	1
44.89806283	-93.240532	MPRB	1
44.89807067	-93.281988	MPRB	1
44.89807247	-93.239725	MPRB	1
44.89807337	-93.274221	MPRB	1
44.89809591	-93.280711	MPRB	1
44.89809845	-93.236694	MPRB	1
44.8980999	-93.235679	MPRB	1
44.89810509	-93.236044	MPRB	1
44.89810764	-93.290924	MPRB	1
44.89810968	-93.235398	MPRB	1
44.89811482	-93.233448	MPRB	1
44.89811829	-93.279457	MPRB	1
44.89812246	-93.232695	MPRB	1
44.89813759	-93.232145	MPRB	1
44.89814062	-93.23183	MPRB	1
44.89814326	-93.307783	MPRB	1
44.89814828	-93.231052	MPRB	1
44.89814975	-93.230857	MPRB	1
44.89815303	-93.299845	MPRB	1
44.89815404	-93.230167	MPRB	1
44.89815617	-93.318735	MPRB	1
44.89815728	-93.230013	MPRB	1
44.8981599	-93.229372	MPRB	1
44.89816054	-93.229796	MPRB	1
44.89816147	-93.2642	MPRB	1
44.89816178	-93.22971	MPRB	1
44.89816313	-93.229204	MPRB	1
44.89816632	-93.228989	MPRB	1
44.89816749	-93.228573	MPRB	1
44.89816876	-93.228238	MPRB	1
44.89816944	-93.228741	MPRB	1
44.89817558	-93.286956	MPRB	1
44.89817776	-93.304773	MPRB	1
44.89817808	-93.225918	MPRB	1



44.8981788	-93.248392 MPRB	1
44.89818326	-93.296302 MPRB	1
44.89818609	-93.28199 MPRB	1
44.89818657	-93.315091 MPRB	1
44.89818852	-93.227099 MPRB	1
44.89818947	-93.225016 MPRB	1
	-93.223337 MPRB	1
44.8982088	-93.314941 MPRB	1
44.89821875	-93.248252 MPRB	1
44.89822843	-93.235014 MPRB	1
44.89823083	-93.303506 MPRB	1
44.89823146	-93.230107 MPRB	1
44.89824168	-93.246249 MPRB	1
44.89824731	-93.264956 MPRB	1
44.89825069	-93.296507 MPRB	1
44.89825156	-93.22918 MPRB	1
44.89825517	-93.243848 MPRB	1
44.89825847	-93.225324 MPRB	1
44.89826074	-93.279473 MPRB	1
44.8982658	-93.230494 MPRB	1
44.89826983	-93.260197 MPRB	1
44.89827696	-93.229768 MPRB	1
44.89827978	-93.231088 MPRB	1
44.89828194	-93.307147 MPRB	1
44.89828419	-93.286955 MPRB	1
44.89828611	-93.23994 MPRB	1
44.89828878	-93.238667 MPRB	1
44.89829159	-93.240089 MPRB	1
44.89829344	-93.29655 MPRB	1
44.89830148	-93.226535 MPRB	1
44.89830173	-93.315103 MPRB	1
44.89830367	-93.241194 MPRB	1
44.89831091	-93.293463 MPRB	1
44.89831192	-93.281995 MPRB	1
44.89831304	-93.294603 MPRB	1
44.89832534	-93.244993 MPRB	1
44.89833318	-93.261443 MPRB	1
44.8983338	-93.276774 MPRB	1
44.89833944	-93.281853 MPRB	1
44.8983421	-93.235016 MPRB	1
44.89834916	-93.285823 MPRB	1
44.89835405	-93.280741 MPRB	1
44.89835632	-93.283263 MPRB	1
44.8983665	-93.301123 MPRB	1
44.8983799	-93.296304 MPRB	1
44.8983823	-93.286953 MPRB	1
44.89838416	-93.227444 MPRB	1
44.89838781	-93.311277 MPRB	1
44.89838942	-93.284546 MPRB	1
44.89839553	-93.300959 MPRB	1
44.89840272	-93.312404 MPRB	1
44.89840772	-93.302235 MPRB	1
44.89840824	-93.239938 MPRB	1
44.89840899	-93.315086 MPRB	1
44.89841336	-93.285686 MPRB	1
44.89841672	-93.299681 MPRB	1
44.89842147	-93.313631 MPRB	1
44.89842541	-93.240089 MPRB	1
44.89842543	-93.266083 MPRB	1
44.898441	-93.313818 MPRB	1
44.89844663	-93.283138 MPRB	1
44.89845295	-93.302376 MPRB	1
44.89845433	-93.285819 MPRB	1
44.89846963	-93.236295 MPRB	1
44.89847148	-93.303507 MPRB	1
44.89847381	-93.311127 MPRB	1
44.89848465	-93.227459 MPRB	1
44.89849629	-93.24133 MPRB	1
44.89850692	-93.22049 MPRB	1
44.89851219	-93.298328 MPRB	1
44.89851453	-93.315087 MPRB	1
44.89851657	-93.235007 MPRB	1
44.89851788	-93.280721 MPRB	1
44.89852381	-93.227426 MPRB	1
44.89852413	-93.28186 MPRB	1
44.89852516	-93.279293 MPRB	1
44.89853208	-93.265996 MPRB	1
44.89854354	-93.318737 MPRB	1
44.89854373	-93.236295 MPRB	1
44.89854376	-93.266144 MPRB	1
44.89854438	-93.267833 MPRB	1
44.89854818	-93.267799 MPRB	1
44.89855151	-93.298402 MPRB	1
44.89855388	-93.267756 MPRB	1
44.898554	-93.311273 MPRB	1
44.89855828	-93.267916 MPRB	1
44.89855915	-93.262868 MPRB	1

44.89856	-93.240077	MPRB	1
44.8985603	-93.242451	MPRB	1
44.89856299	-93.255155	MPRB	1
44.89856841	-93.285675	MPRB	1
44.89857085	-93.236137	MPRB	1
44.8985784	-93.303506	MPRB	1
44.89857952	-93.301104	MPRB	1
44.89859131	-93.280584	MPRB	1
44.89859919	-93.241172	MPRB	1
44.89860538	-93.234864	MPRB	1
44.89861278	-93.239914	MPRB	1
44.89861848	-93.267847	MPRB	1
44.89864373	-93.255148	MPRB	1
44.89865469	-93.296543	MPRB	1
44.89866377	-93.262648	MPRB	1
44.89866377	-93.233732	MPRB	1
44.89866468	-93.235005	MPRB	1
44.89866787	-93.26777	MPRB	1
44.89868537	-93.242421	MPRB	1
44.89869033	-93.302228	MPRB	1
44.8986925	-93.255147	MPRB	1
44.89869946	-93.242568	MPRB	1
44.89870055	-93.306047	MPRB	1
44.89870693	-93.241184	MPRB	1
44.89871158	-93.287096	MPRB	1
44.89871455	-93.237424	MPRB	1
44.89872463	-93.280708	MPRB	1
44.8987352	-93.281852	MPRB	1
44.89873632	-93.303652	MPRB	1
44.89874366	-93.267558	MPRB	1
44.89874627	-93.279441	MPRB	1
44.89875921	-93.316212	MPRB	1
44.89875994	-93.308839	MPRB	1
44.8987682	-93.243693	MPRB	1
44.89877928	-93.235002	MPRB	1
44.89878653	-93.223066	MPRB	1
44.8987905	-93.28199	MPRB	1
44.89879465	-93.287089	MPRB	1
44.89879828	-93.267455	MPRB	1
44.89879968	-93.315087	MPRB	1
44.89880631	-93.256566	MPRB	1
44.8988079	-93.224278	MPRB	1
44.89883061	-93.304771	MPRB	1
44.89883302	-93.220497	MPRB	1
44.89883343	-93.267419	MPRB	1
44.89883818	-93.267472	MPRB	1
44.89884323	-93.263565	MPRB	1
44.89884471	-93.267139	MPRB	1
44.89885755	-93.248448	MPRB	1
44.89886863	-93.280717	MPRB	1
44.8988715	-93.227426	MPRB	1
44.89887311	-93.236282	MPRB	1
44.89888945	-93.317486	MPRB	1
44.8988935	-93.230241	MPRB	1
44.89889822	-93.287098	MPRB	1
44.89890258	-93.234837	MPRB	1
44.89890496	-93.307308	MPRB	1
44.89890523	-93.306196	MPRB	1
44.89890537	-93.230143	MPRB	1
44.89890935	-93.314941	MPRB	1
44.89891091	-93.211557	MPRB	1
44.89892445	-93.256557	MPRB	1
44.89892451	-93.255284	MPRB	1
44.89893206	-93.290763	MPRB	1
44.89893457	-93.236129	MPRB	1
44.89894524	-93.265743	MPRB	1
44.89894891	-93.279304	MPRB	1
44.89895285	-93.315081	MPRB	1
44.89895443	-93.250462	MPRB	1
44.8989685	-93.256424	MPRB	1
44.89897456	-93.311285	MPRB	1
44.89897489	-93.287097	MPRB	1
44.89897825	-93.234855	MPRB	1
44.89898447	-93.262888	MPRB	1
44.89898705	-93.279444	MPRB	1
44.89899894	-93.267335	MPRB	1
44.89902062	-93.26731	MPRB	1
44.8990235	-93.22745	MPRB	1
44.89902412	-93.230274	MPRB	1
44.89903505	-93.308795	MPRB	1
44.89903716	-93.279309	MPRB	1
44.89904556	-93.233726	MPRB	1
44.89904806	-93.298427	MPRB	1
44.89904829	-93.235009	MPRB	1
44.89904838	-93.242569	MPRB	1
44.89905818	-93.264105	MPRB	1
44.89906387	-93.315085	MPRB	1

<a href="#">44.89906598</a>	-93.314939 MPRB	1
<a href="#">44.89906684</a>	-93.246247 MPRB	1
<a href="#">44.89907272</a>	-93.307335 MPRB	1
<a href="#">44.89907827</a>	-93.230113 MPRB	1
<a href="#">44.89907922</a>	-93.230331 MPRB	1
<a href="#">44.89907955</a>	-93.255279 MPRB	1
<a href="#">44.89908097</a>	-93.285822 MPRB	1
<a href="#">44.89908207</a>	-93.294766 MPRB	1
<a href="#">44.89908253</a>	-93.263524 MPRB	1
<a href="#">44.89908464</a>	-93.287098 MPRB	1
<a href="#">44.89908828</a>	-93.253856 MPRB	1
<a href="#">44.89909023</a>	-93.311282 MPRB	1
<a href="#">44.89909478</a>	-93.234849 MPRB	1
<a href="#">44.89909592</a>	-93.228816 MPRB	1
<a href="#">44.89909917</a>	-93.230221 MPRB	1
<a href="#">44.89910097</a>	-93.29646 MPRB	1
<a href="#">44.89910582</a>	-93.29837 MPRB	1
<a href="#">44.89910801</a>	-93.233598 MPRB	1
<a href="#">44.89911388</a>	-93.263821 MPRB	1
<a href="#">44.89912236</a>	-93.240064 MPRB	1
<a href="#">44.89912386</a>	-93.23007 MPRB	1
<a href="#">44.89912481</a>	-93.230448 MPRB	1
<a href="#">44.89912886</a>	-93.29092 MPRB	1
<a href="#">44.89914137</a>	-93.244968 MPRB	1
<a href="#">44.89915145</a>	-93.232121 MPRB	1
<a href="#">44.89915844</a>	-93.315084 MPRB	1
<a href="#">44.89915996</a>	-93.230016 MPRB	1
<a href="#">44.89916254</a>	-93.258958 MPRB	1
<a href="#">44.89916329</a>	-93.286957 MPRB	1
<a href="#">44.89916342</a>	-93.307369 MPRB	1
<a href="#">44.89916686</a>	-93.222881 MPRB	1
<a href="#">44.89916874</a>	-93.31748 MPRB	1
<a href="#">44.89917174</a>	-93.284555 MPRB	1
<a href="#">44.89917896</a>	-93.230516 MPRB	1
<a href="#">44.89918283</a>	-93.283135 MPRB	1
<a href="#">44.89918301</a>	-93.307511 MPRB	1
<a href="#">44.89918424</a>	-93.287098 MPRB	1
<a href="#">44.89919195</a>	-93.308594 MPRB	1
<a href="#">44.89919941</a>	-93.241321 MPRB	1
<a href="#">44.89920556</a>	-93.22997 MPRB	1
<a href="#">44.89921131</a>	-93.234849 MPRB	1
<a href="#">44.89921388</a>	-93.301101 MPRB	1
<a href="#">44.89921601</a>	-93.230598 MPRB	1
<a href="#">44.89922434</a>	-93.252727 MPRB	1
<a href="#">44.89922465</a>	-93.257698 MPRB	1
<a href="#">44.89922836</a>	-93.240066 MPRB	1
<a href="#">44.89923924</a>	-93.239919 MPRB	1
<a href="#">44.89925077</a>	-93.210135 MPRB	1
<a href="#">44.89925227</a>	-93.308859 MPRB	1
<a href="#">44.89925651</a>	-93.215236 MPRB	1
<a href="#">44.89926</a>	-93.307572 MPRB	1
<a href="#">44.89926541</a>	-93.230704 MPRB	1
<a href="#">44.89926555</a>	-93.30492 MPRB	1
<a href="#">44.89926795</a>	-93.274221 MPRB	1
<a href="#">44.89927487</a>	-93.279313 MPRB	1
<a href="#">44.89927984</a>	-93.290777 MPRB	1
<a href="#">44.89928132</a>	-93.227439 MPRB	1
<a href="#">44.89928876</a>	-93.228885 MPRB	1
<a href="#">44.89929947</a>	-93.257832 MPRB	1
<a href="#">44.8993019</a>	-93.315109 MPRB	1
<a href="#">44.89931268</a>	-93.24132 MPRB	1
<a href="#">44.89931937</a>	-93.234849 MPRB	1
<a href="#">44.89931956</a>	-93.229838 MPRB	1
<a href="#">44.89932906</a>	-93.229938 MPRB	1
<a href="#">44.89933801</a>	-93.239916 MPRB	1
<a href="#">44.89934109</a>	-93.31748 MPRB	1
<a href="#">44.89934109</a>	-93.287093 MPRB	1
<a href="#">44.89934824</a>	-93.298302 MPRB	1
<a href="#">44.89934859</a>	-93.302227 MPRB	1
<a href="#">44.89934938</a>	-93.223039 MPRB	1
<a href="#">44.8993511</a>	-93.267121 MPRB	1
<a href="#">44.89935691</a>	-93.297046 MPRB	1
<a href="#">44.89935932</a>	-93.262642 MPRB	1
<a href="#">44.89936099</a>	-93.267056 MPRB	1
<a href="#">44.89936249</a>	-93.267016 MPRB	1
<a href="#">44.89937625</a>	-93.30492 MPRB	1
<a href="#">44.89937941</a>	-93.229844 MPRB	1
<a href="#">44.89938969</a>	-93.281993 MPRB	1
<a href="#">44.89939767</a>	-93.211409 MPRB	1
<a href="#">44.89939936</a>	-93.229972 MPRB	1
<a href="#">44.89941855</a>	-93.26142 MPRB	1
<a href="#">44.89942081</a>	-93.228901 MPRB	1
<a href="#">44.89942167</a>	-93.243679 MPRB	1
<a href="#">44.899433</a>	-93.239919 MPRB	1
<a href="#">44.89943587</a>	-93.302368 MPRB	1
<a href="#">44.89944762</a>	-93.241167 MPRB	1
<a href="#">44.89945139</a>	-93.257664 MPRB	1

<u>44.89945251</u>	-93.266969 MPRB	1
<u>44.89945471</u>	-93.266651 MPRB	1
<u>44.89945546</u>	-93.220336 MPRB	1
<u>44.89945682</u>	-93.264337 MPRB	1
<u>44.89945884</u>	-93.256396 MPRB	1
<u>44.89946629</u>	-93.292056 MPRB	1
<u>44.89946785</u>	-93.304932 MPRB	1
<u>44.89946949</u>	-93.267106 MPRB	1
<u>44.89947032</u>	-93.262883 MPRB	1
<u>44.89948723</u>	-93.230333 MPRB	1
<u>44.89948723</u>	-93.230166 MPRB	1
<u>44.89948789</u>	-93.263913 MPRB	1
<u>44.89949074</u>	-93.262635 MPRB	1
<u>44.89949388</u>	-93.230497 MPRB	1
<u>44.89949815</u>	-93.284396 MPRB	1
<u>44.89950208</u>	-93.231151 MPRB	1
<u>44.8995022</u>	-93.307805 MPRB	1
<u>44.8995048</u>	-93.230923 MPRB	1
<u>44.89951145</u>	-93.230649 MPRB	1
<u>44.8995204</u>	-93.272818 MPRB	1
<u>44.89952976</u>	-93.236264 MPRB	1
<u>44.89953805</u>	-93.229989 MPRB	1
<u>44.89953859</u>	-93.294758 MPRB	1
<u>44.89954613</u>	-93.23078 MPRB	1
<u>44.89954627</u>	-93.234991 MPRB	1
<u>44.8995548</u>	-93.241163 MPRB	1
<u>44.8995564</u>	-93.236113 MPRB	1
<u>44.89955736</u>	-93.314936 MPRB	1
<u>44.89955776</u>	-93.227442 MPRB	1
<u>44.89955779</u>	-93.256392 MPRB	1
<u>44.89956243</u>	-93.210273 MPRB	1
<u>44.89956451</u>	-93.267038 MPRB	1
<u>44.89956565</u>	-93.222871 MPRB	1
<u>44.89957172</u>	-93.264526 MPRB	1
<u>44.89957415</u>	-93.230101 MPRB	1
<u>44.89958964</u>	-93.287396 MPRB	1
<u>44.89959184</u>	-93.287241 MPRB	1
<u>44.8995922</u>	-93.230866 MPRB	1
<u>44.89959972</u>	-93.287499 MPRB	1
<u>44.89960205</u>	-93.284054 MPRB	1
<u>44.89961368</u>	-93.311274 MPRB	1
<u>44.8996188</u>	-93.231218 MPRB	1
<u>44.89961975</u>	-93.229993 MPRB	1
<u>44.89962094</u>	-93.282324 MPRB	1
<u>44.8996264</u>	-93.230949 MPRB	1
<u>44.89963168</u>	-93.241287 MPRB	1
<u>44.89963224</u>	-93.279726 MPRB	1
<u>44.89963262</u>	-93.280145 MPRB	1
<u>44.89963302</u>	-93.299297 MPRB	1
<u>44.89963479</u>	-93.298764 MPRB	1
<u>44.89963644</u>	-93.295267 MPRB	1
<u>44.89963689</u>	-93.299175 MPRB	1
<u>44.89963853</u>	-93.299599 MPRB	1
<u>44.89964219</u>	-93.296185 MPRB	1
<u>44.89964283</u>	-93.243212 MPRB	1
<u>44.89964627</u>	-93.276422 MPRB	1
<u>44.89964673</u>	-93.278465 MPRB	1
<u>44.8996473</u>	-93.231003 MPRB	1
<u>44.89964738</u>	-93.297004 MPRB	1
<u>44.89964805</u>	-93.27702 MPRB	1
<u>44.89965015</u>	-93.230094 MPRB	1
<u>44.89965027</u>	-93.300112 MPRB	1
<u>44.89965266</u>	-93.276016 MPRB	1
<u>44.89965275</u>	-93.223035 MPRB	1
<u>44.89965526</u>	-93.256389 MPRB	1
<u>44.89965599</u>	-93.303089 MPRB	1
<u>44.89965691</u>	-93.25513 MPRB	1
<u>44.8996587</u>	-93.231403 MPRB	1
<u>44.8996607</u>	-93.305142 MPRB	1
<u>44.89966124</u>	-93.305027 MPRB	1
<u>44.89966173</u>	-93.30281 MPRB	1
<u>44.8996625</u>	-93.231235 MPRB	1
<u>44.89967005</u>	-93.266841 MPRB	1
<u>44.8996701</u>	-93.231037 MPRB	1
<u>44.89967249</u>	-93.315084 MPRB	1
<u>44.89968055</u>	-93.229995 MPRB	1
<u>44.89969645</u>	-93.262234 MPRB	1
<u>44.89969796</u>	-93.28664 MPRB	1
<u>44.89970052</u>	-93.260498 MPRB	1
<u>44.8997024</u>	-93.231326 MPRB	1
<u>44.89970629</u>	-93.286099 MPRB	1
<u>44.89970697</u>	-93.312056 MPRB	1
<u>44.89970708</u>	-93.222856 MPRB	1
<u>44.89970714</u>	-93.231507 MPRB	1
<u>44.89970934</u>	-93.286835 MPRB	1
<u>44.89971013</u>	-93.24574 MPRB	1
<u>44.89971189</u>	-93.23108 MPRB	1



<a href="#">44.89971193</a>	-93.256076 MPRB	1
<a href="#">44.89971487</a>	-93.284137 MPRB	1
<a href="#">44.89971761</a>	-93.259705 MPRB	1
<a href="#">44.899718</a>	-93.253606 MPRB	1
<a href="#">44.89971976</a>	-93.283417 MPRB	1
<a href="#">44.8997231</a>	-93.282329 MPRB	1
<a href="#">44.89972329</a>	-93.231397 MPRB	1
<a href="#">44.89972339</a>	-93.284954 MPRB	1
<a href="#">44.89972463</a>	-93.314691 MPRB	1
<a href="#">44.89972748</a>	-93.283524 MPRB	1
<a href="#">44.89972823</a>	-93.282197 MPRB	1
<a href="#">44.89973089</a>	-93.230089 MPRB	1
<a href="#">44.89973163</a>	-93.266855 MPRB	1
<a href="#">44.89973287</a>	-93.283965 MPRB	1
<a href="#">44.89973291</a>	-93.231127 MPRB	1
<a href="#">44.8997337</a>	-93.279096 MPRB	1
<a href="#">44.89973422</a>	-93.279555 MPRB	1
<a href="#">44.89973476</a>	-93.244835 MPRB	1
<a href="#">44.89973625</a>	-93.242805 MPRB	1
<a href="#">44.8997378</a>	-93.297705 MPRB	1
<a href="#">44.89973856</a>	-93.244491 MPRB	1
<a href="#">44.8997388</a>	-93.279178 MPRB	1
<a href="#">44.89973941</a>	-93.278994 MPRB	1
<a href="#">44.89973995</a>	-93.242668 MPRB	1
<a href="#">44.89974072</a>	-93.298968 MPRB	1
<a href="#">44.89974372</a>	-93.29621 MPRB	1
<a href="#">44.89974438</a>	-93.296364 MPRB	1
<a href="#">44.89974514</a>	-93.231194 MPRB	1
<a href="#">44.89974647</a>	-93.299993 MPRB	1
<a href="#">44.89975369</a>	-93.229995 MPRB	1
<a href="#">44.89975707</a>	-93.233716 MPRB	1
<a href="#">44.89976609</a>	-93.305038 MPRB	1
<a href="#">44.89976785</a>	-93.223033 MPRB	1
<a href="#">44.89977666</a>	-93.240383 MPRB	1
<a href="#">44.89977768</a>	-93.307164 MPRB	1
<a href="#">44.89978446</a>	-93.219203 MPRB	1
<a href="#">44.89978709</a>	-93.221752 MPRB	1
<a href="#">44.89978758</a>	-93.305367 MPRB	1
<a href="#">44.89979359</a>	-93.231261 MPRB	1
<a href="#">44.89979372</a>	-93.262872 MPRB	1
<a href="#">44.89979519</a>	-93.222866 MPRB	1
<a href="#">44.89980083</a>	-93.260925 MPRB	1
<a href="#">44.89980318</a>	-93.281854 MPRB	1
<a href="#">44.89980881</a>	-93.258114 MPRB	1
<a href="#">44.89981158</a>	-93.257939 MPRB	1
<a href="#">44.89981274</a>	-93.222866 MPRB	1
<a href="#">44.89981376</a>	-93.280564 MPRB	1
<a href="#">44.89981493</a>	-93.256955 MPRB	1
<a href="#">44.89981575</a>	-93.257229 MPRB	1
<a href="#">44.89981639</a>	-93.230087 MPRB	1
<a href="#">44.89981796</a>	-93.280719 MPRB	1
<a href="#">44.89981831</a>	-93.259695 MPRB	1
<a href="#">44.89982173</a>	-93.252497 MPRB	1
<a href="#">44.89982174</a>	-93.284547 MPRB	1
<a href="#">44.89982305</a>	-93.252364 MPRB	1
<a href="#">44.89982343</a>	-93.288204 MPRB	1
<a href="#">44.89982449</a>	-93.257573 MPRB	1
<a href="#">44.89982462</a>	-93.256104 MPRB	1
<a href="#">44.89982785</a>	-93.25742 MPRB	1
<a href="#">44.89983175</a>	-93.302221 MPRB	1
<a href="#">44.8998323</a>	-93.287093 MPRB	1
<a href="#">44.89983514</a>	-93.254682 MPRB	1
<a href="#">44.89983671</a>	-93.264848 MPRB	1
<a href="#">44.89984626</a>	-93.250066 MPRB	1
<a href="#">44.89985344</a>	-93.23 MPRB	1
<a href="#">44.89986245</a>	-93.263108 MPRB	1
<a href="#">44.89987097</a>	-93.240141 MPRB	1
<a href="#">44.89987372</a>	-93.240279 MPRB	1
<a href="#">44.89987859</a>	-93.220458 MPRB	1
<a href="#">44.89988043</a>	-93.279442 MPRB	1
<a href="#">44.89988125</a>	-93.266738 MPRB	1
<a href="#">44.89988247</a>	-93.231347 MPRB	1
<a href="#">44.89988902</a>	-93.249326 MPRB	1
<a href="#">44.89989363</a>	-93.231299 MPRB	1
<a href="#">44.8998957</a>	-93.26298 MPRB	1
<a href="#">44.89989773</a>	-93.21184 MPRB	1
<a href="#">44.89990535</a>	-93.222867 MPRB	1
<a href="#">44.89991408</a>	-93.281858 MPRB	1
<a href="#">44.89992057</a>	-93.234544 MPRB	1
<a href="#">44.89992664</a>	-93.22078 MPRB	1
<a href="#">44.89992922</a>	-93.266768 MPRB	1
<a href="#">44.89992959</a>	-93.219522 MPRB	1
<a href="#">44.89993026</a>	-93.220101 MPRB	1
<a href="#">44.89993476</a>	-93.264535 MPRB	1
<a href="#">44.89994026</a>	-93.233149 MPRB	1
<a href="#">44.89994032</a>	-93.23326 MPRB	1
<a href="#">44.89994361</a>	-93.241141 MPRB	1

44.89995012	-93.266719 MPRB	1
44.89995688	-93.265227 MPRB	1
44.89996092	-93.276758 MPRB	1
44.89996933	-93.230013 MPRB	1
44.89998239	-93.227417 MPRB	1
44.89999157	-93.288206 MPRB	1
44.89999441	-93.21748 MPRB	1
44.89999768	-93.258905 MPRB	1
44.8999981	-93.213834 MPRB	1
44.89999938	-93.213165 MPRB	1
44.90000467	-93.306039 MPRB	1
44.90001171	-93.244929 MPRB	1
44.90002201	-93.265304 MPRB	1
44.90002523	-93.308939 MPRB	1
44.900027	-93.219648 MPRB	1
44.90002947	-93.264598 MPRB	1
44.90003098	-93.220048 MPRB	1
44.90003412	-93.281843 MPRB	1
44.90004183	-93.292195 MPRB	1
44.90005207	-93.241129 MPRB	1
44.90006062	-93.314938 MPRB	1
44.90006302	-93.312271 MPRB	1
44.90006776	-93.223025 MPRB	1
44.90007343	-93.23192 MPRB	1
44.90007758	-93.266634 MPRB	1
44.90009951	-93.233566 MPRB	1
44.90010112	-93.28071 MPRB	1
44.90010268	-93.256376 MPRB	1
44.90010376	-93.239879 MPRB	1
44.90010661	-93.315075 MPRB	1
44.90010825	-93.283264 MPRB	1
44.90010907	-93.292047 MPRB	1
44.90010998	-93.294593 MPRB	1
44.90011037	-93.27676 MPRB	1
44.90012733	-93.266718 MPRB	1
44.90014269	-93.263009 MPRB	1
44.90014593	-93.312287 MPRB	1
44.90015686	-93.318731 MPRB	1
44.90016653	-93.231795 MPRB	1
44.90016687	-93.26668 MPRB	1
44.90017016	-93.265213 MPRB	1
44.90017846	-93.30224 MPRB	1
44.90018302	-93.266551 MPRB	1
44.90018608	-93.242393 MPRB	1
44.90018882	-93.251296 MPRB	1
44.90020106	-93.266681 MPRB	1
44.9002051	-93.283271 MPRB	1
44.90020535	-93.280712 MPRB	1
44.90020581	-93.266573 MPRB	1
44.90021109	-93.262945 MPRB	1
44.90021356	-93.276749 MPRB	1
44.90021534	-93.288204 MPRB	1
44.90021844	-93.261422 MPRB	1
44.90022101	-93.266562 MPRB	1
44.90022753	-93.255114 MPRB	1
44.90022876	-93.23356 MPRB	1
44.90024587	-93.266576 MPRB	1
44.90024882	-93.29983 MPRB	1
44.90025073	-93.223022 MPRB	1
44.9002533	-93.256374 MPRB	1
44.90025434	-93.280573 MPRB	1
44.900269	-93.241124 MPRB	1
44.90027385	-93.286949 MPRB	1
44.90028506	-93.222856 MPRB	1
44.90030088	-93.208849 MPRB	1
44.90030401	-93.236257 MPRB	1
44.900309	-93.287088 MPRB	1
44.90030997	-93.231818 MPRB	1
44.90031491	-93.234838 MPRB	1
44.90031546	-93.280723 MPRB	1
44.90031974	-93.219051 MPRB	1
44.90031996	-93.266552 MPRB	1
44.90032193	-93.240026 MPRB	1
44.90032462	-93.230075 MPRB	1
44.90033239	-93.28199 MPRB	1
44.90033306	-93.244928 MPRB	1
44.90033896	-93.259039 MPRB	1
44.90034455	-93.262866 MPRB	1
44.90034617	-93.210132 MPRB	1
44.90035229	-93.266535 MPRB	1
44.9003526	-93.215365 MPRB	1
44.9003526	-93.241261 MPRB	1
44.90036702	-93.294734 MPRB	1
44.90037699	-93.238793 MPRB	1
44.90037781	-93.228913 MPRB	1
44.90038403	-93.287092 MPRB	1
44.90038933	-93.280715 MPRB	1

44.90039301	-93.228816 MPRB	1
44.90039357	-93.231916 MPRB	1
44.90039404	-93.232028 MPRB	1
44.90039739	-93.256527 MPRB	1
44.90039979	-93.266524 MPRB	1
44.90040004	-93.284397 MPRB	1
44.90040377	-93.258894 MPRB	1
44.90040439	-93.302229 MPRB	1
44.90040797	-93.227875 MPRB	1
44.90041362	-93.24112 MPRB	1
44.90042089	-93.302371 MPRB	1
44.90042341	-93.229162 MPRB	1
44.90042728	-93.289767 MPRB	1
44.90042911	-93.231177 MPRB	1
44.90043129	-93.265707 MPRB	1
44.90043835	-93.281989 MPRB	1
44.90043861	-93.231035 MPRB	1
44.90044479	-93.214091 MPRB	1
44.90044751	-93.23498 MPRB	1
44.90045001	-93.229031 MPRB	1
44.90045381	-93.230922 MPRB	1
44.90045728	-93.28312 MPRB	1
44.90045929	-93.27931 MPRB	1
44.90045951	-93.228916 MPRB	1
44.90046046	-93.229846 MPRB	1
44.90046141	-93.228819 MPRB	1
44.90046624	-93.25142 MPRB	1
44.90046653	-93.220467 MPRB	1
44.90047091	-93.231477 MPRB	1
44.90047197	-93.286956 MPRB	1
44.90047331	-93.223023 MPRB	1
44.90047561	-93.26653 MPRB	1
44.90047767	-93.313809 MPRB	1
44.90048041	-93.22909 MPRB	1
44.90048162	-93.299682 MPRB	1
44.90048176	-93.21013 MPRB	1
44.90048231	-93.231357 MPRB	1
44.90048468	-93.231585 MPRB	1
44.90048856	-93.302226 MPRB	1
44.90048991	-93.23041 MPRB	1
44.90049566	-93.256512 MPRB	1
44.90049625	-93.297275 MPRB	1
44.90049636	-93.220325 MPRB	1
44.90049841	-93.2114 MPRB	1
44.9004999	-93.281975 MPRB	1
44.90050465	-93.265879 MPRB	1
44.90051162	-93.290406 MPRB	1
44.90051461	-93.229299 MPRB	1
44.90051651	-93.229171 MPRB	1
44.90051845	-93.266626 MPRB	1
44.90052601	-93.229026 MPRB	1
44.90052643	-93.239891 MPRB	1
44.90052791	-93.231273 MPRB	1
44.90052886	-93.251411 MPRB	1
44.90053265	-93.287091 MPRB	1
44.90053502	-93.262862 MPRB	1
44.9005359	-93.236246 MPRB	1
44.90053836	-93.255089 MPRB	1
44.90053931	-93.228932 MPRB	1
44.90054098	-93.240043 MPRB	1
44.90054121	-93.231126 MPRB	1
	-93.228849 MPRB	1
44.90054216	-93.23148 MPRB	1
44.90054363	-93.23485 MPRB	1
44.9005446	-93.23498 MPRB	1
44.90054501	-93.231402 MPRB	1
	-93.230992 MPRB	1
44.90054691	-93.228768 MPRB	1
44.90055128	-93.274223 MPRB	1
44.90055857	-93.265535 MPRB	1
44.90055862	-93.298552 MPRB	1
44.9005604	-93.266611 MPRB	1
44.90056298	-93.222852 MPRB	1
44.90056549	-93.220468 MPRB	1
44.90057143	-93.279304 MPRB	1
44.90057387	-93.281987 MPRB	1
44.90058734	-93.302368 MPRB	1
44.90058735	-93.251417 MPRB	1
44.90059594	-93.261384 MPRB	1
44.9005975	-93.223027 MPRB	1
44.90060189	-93.281849 MPRB	1
44.90061213	-93.25636 MPRB	1
44.90061961	-93.253815 MPRB	1
44.90062127	-93.265784 MPRB	1
44.90062214	-93.266605 MPRB	1
44.90062786	-93.210128 MPRB	1
44.90062811	-93.281983 MPRB	1

44.90063911	-93.284395 MPRB	1
44.90064689	-93.28951 MPRB	1
44.90065921	-93.239889 MPRB	1
44.9006628	-93.23007 MPRB	1
44.90066674	-93.259028 MPRB	1
44.90067948	-93.262868 MPRB	1
44.90068046	-93.222862 MPRB	1
44.9006895	-93.287091 MPRB	1
44.90069065	-93.233559 MPRB	1
44.90069161	-93.28058 MPRB	1
44.90069783	-93.302381 MPRB	1
44.90070075	-93.266507 MPRB	1
44.90070552	-93.212812 MPRB	1
44.90071076	-93.262931 MPRB	1
44.9007248	-93.313833 MPRB	1
44.90073028	-93.256356 MPRB	1
44.90073304	-93.234971 MPRB	1
44.9007341	-93.299829 MPRB	1
44.90073778	-93.266117 MPRB	1
44.90074111	-93.265988 MPRB	1
44.90074475	-93.315077 MPRB	1
44.90074671	-93.28438 MPRB	1
44.90074842	-93.224461 MPRB	1
44.90075372	-93.284544 MPRB	1
44.90075932	-93.222861 MPRB	1
44.90075954	-93.239867 MPRB	1
44.90076679	-93.232156 MPRB	1
44.90077318	-93.223016 MPRB	1
44.90077869	-93.294729 MPRB	1
44.90077999	-93.297286 MPRB	1
44.90078021	-93.246052 MPRB	1
44.9007856	-93.303647 MPRB	1
44.90079052	-93.299682 MPRB	1
44.90079645	-93.216488 MPRB	1
44.90079771	-93.246127 MPRB	1
44.90080209	-93.241128 MPRB	1
44.90080507	-93.266501 MPRB	1
44.90080613	-93.246343 MPRB	1
44.90080645	-93.287095 MPRB	1
44.90081543	-93.280711 MPRB	1
44.90081584	-93.289506 MPRB	1
44.90081998	-93.224462 MPRB	1
44.9008202	-93.276744 MPRB	1
44.90082262	-93.283261 MPRB	1
44.90083596	-93.265945 MPRB	1
44.9008381	-93.23497 MPRB	1
44.90084045	-93.245073 MPRB	1
44.90084156	-93.245708 MPRB	1
44.90084477	-93.281856 MPRB	1
44.90084762	-93.24126 MPRB	1
44.90085618	-93.223046 MPRB	1
44.90085845	-93.314932 MPRB	1
44.90086348	-93.248928 MPRB	1
44.90086683	-93.266559 MPRB	1
44.9008707	-93.251265 MPRB	1
44.90087224	-93.303649 MPRB	1
44.90087665	-93.239866 MPRB	1
44.90088353	-93.248354 MPRB	1
44.90088534	-93.309088 MPRB	1
44.90088538	-93.309398 MPRB	1
44.90088544	-93.252532 MPRB	1
44.90088547	-93.310014 MPRB	1
44.90088966	-93.294733 MPRB	1
44.90089675	-93.248143 MPRB	1
44.90089793	-93.290923 MPRB	1
44.90089987	-93.262843 MPRB	1
44.90090179	-93.211539 MPRB	1
44.90090715	-93.299682 MPRB	1
44.90090833	-93.224461 MPRB	1
44.90091242	-93.266621 MPRB	1
44.90091284	-93.280713 MPRB	1
44.90091504	-93.223018 MPRB	1
44.90091532	-93.293323 MPRB	1
44.90091892	-93.220464 MPRB	1
44.90092496	-93.283265 MPRB	1
44.90092564	-93.266493 MPRB	1
44.90092579	-93.220319 MPRB	1
44.90094763	-93.251404 MPRB	1
44.90094866	-93.279443 MPRB	1
44.9009512	-93.26296 MPRB	1
44.90095305	-93.241126 MPRB	1
44.90095443	-93.230027 MPRB	1
44.90096168	-93.23497 MPRB	1
44.90096916	-93.262851 MPRB	1
44.90097121	-93.309689 MPRB	1
44.90097485	-93.303509 MPRB	1
44.90100354	-93.266555 MPRB	1



44.90100475	-93.299678 MPRB	1
44.90100533	-93.220319 MPRB	1
44.90100615	-93.274218 MPRB	1
44.90100807	-93.256497 MPRB	1
44.90101255	-93.21791 MPRB	1
44.90101938	-93.228526 MPRB	1
44.90102471	-93.251254 MPRB	1
44.90103087	-93.224453 MPRB	1
44.9010366	-93.317477 MPRB	1
44.90103883	-93.22285 MPRB	1
44.90104334	-93.256349 MPRB	1
44.90104845	-93.30491 MPRB	1
44.90104921	-93.266495 MPRB	1
44.90104972	-93.236276 MPRB	1
44.90105844	-93.295873 MPRB	1
44.90106101	-93.290765 MPRB	1
44.90106525	-93.30972 MPRB	1
44.90106641	-93.227192 MPRB	1
44.90106738	-93.217763 MPRB	1
44.90107316	-93.301099 MPRB	1
44.90107405	-93.210125 MPRB	1
44.90107494	-93.232166 MPRB	1
44.90107741	-93.236102 MPRB	1
44.90108172	-93.303505 MPRB	1
44.90108895	-93.23355 MPRB	1
44.90109194	-93.243171 MPRB	1
44.90109196	-93.266492 MPRB	1
44.90109286	-93.318738 MPRB	1
44.90109377	-93.31508 MPRB	1
44.9011061	-93.30983 MPRB	1
44.90110947	-93.26285 MPRB	1
44.90111157	-93.280574 MPRB	1
44.90111342	-93.228291 MPRB	1
44.90111593	-93.300955 MPRB	1
44.90113234	-93.22032 MPRB	1
44.90113416	-93.283262 MPRB	1
44.90114303	-93.243571 MPRB	1
44.90114584	-93.314939 MPRB	1
44.90114933	-93.31621 MPRB	1
44.90115044	-93.248337 MPRB	1
44.90115138	-93.224445 MPRB	1
44.90115254	-93.216485 MPRB	1
44.90115329	-93.223021 MPRB	1
44.90116608	-93.276898 MPRB	1
44.90117512	-93.30237 MPRB	1
44.90117546	-93.296002 MPRB	1
44.9011756	-93.243792 MPRB	1
44.90117974	-93.292191 MPRB	1
44.90118071	-93.255069 MPRB	1
44.9011842	-93.315079 MPRB	1
44.90119103	-93.248054 MPRB	1
44.90119205	-93.220458 MPRB	1
44.90120237	-93.303499 MPRB	1
44.90120392	-93.284543 MPRB	1
44.90121752	-93.232161 MPRB	1
44.90122239	-93.210118 MPRB	1
44.90122667	-93.248218 MPRB	1
44.90122791	-93.25634 MPRB	1
44.90122906	-93.211531 MPRB	1
44.90123483	-93.244772 MPRB	1
44.90123529	-93.279442 MPRB	1
44.90123561	-93.302216 MPRB	1
44.90123869	-93.246621 MPRB	1
44.90123991	-93.216639 MPRB	1
44.90124174	-93.219187 MPRB	1
44.90125519	-93.287098 MPRB	1
44.90126576	-93.283126 MPRB	1
44.90126859	-93.223021 MPRB	1
44.90127305	-93.275626 MPRB	1
44.90127322	-93.31493 MPRB	1
44.90127396	-93.210266 MPRB	1
44.90127631	-93.302359 MPRB	1
44.9012777	-93.242364 MPRB	1
44.90128915	-93.307306 MPRB	1
44.90129033	-93.234823 MPRB	1
44.90129199	-93.281986 MPRB	1
44.9012957	-93.236238 MPRB	1
44.90129791	-93.316361 MPRB	1
44.90130099	-93.286951 MPRB	1
44.90130568	-93.302209 MPRB	1
44.90130687	-93.221735 MPRB	1
44.90130788	-93.255212 MPRB	1
44.9013082	-93.220319 MPRB	1
44.90132211	-93.266619 MPRB	1
44.90134213	-93.220455 MPRB	1
44.90135316	-93.236129 MPRB	1
44.90136315	-93.286946 MPRB	1

44.90137385	-93.314935 MPRB	1
44.90137395	-93.2666 MPRB	1
44.9013762	-93.230058 MPRB	1
44.90137682	-93.23878 MPRB	1
44.90138345	-93.284539 MPRB	1
44.90138701	-93.24285 MPRB	1
44.9013895	-93.230164 MPRB	1
44.90139406	-93.280716 MPRB	1
44.90139865	-93.266632 MPRB	1
44.90140041	-93.248905 MPRB	1
44.90140464	-93.263843 MPRB	1
44.90141124	-93.286623 MPRB	1
44.90141324	-93.276894 MPRB	1
44.90141389	-93.285973 MPRB	1
44.90141453	-93.283255 MPRB	1
44.90141541	-93.245656 MPRB	1
44.9014167	-93.291948 MPRB	1
44.90141984	-93.264586 MPRB	1
44.90142364	-93.265779 MPRB	1
44.90142433	-93.256336 MPRB	1
44.90142459	-93.264142 MPRB	1
44.90142487	-93.21408 MPRB	1
44.90142898	-93.294888 MPRB	1
44.90142934	-93.265079 MPRB	1
44.90143615	-93.234962 MPRB	1
44.90143651	-93.245431 MPRB	1
44.90143834	-93.213946 MPRB	1
44.90143841	-93.297969 MPRB	1
44.9014411	-93.298087 MPRB	1
44.90144434	-93.298193 MPRB	1
44.90144444	-93.29831 MPRB	1
44.90144483	-93.297406 MPRB	1
44.9014491	-93.299337 MPRB	1
44.90144982	-93.299216 MPRB	1
44.90145107	-93.249916 MPRB	1
44.90145126	-93.30186 MPRB	1
44.90145214	-93.263548 MPRB	1
44.90145553	-93.30247 MPRB	1
44.90145673	-93.224298 MPRB	1
44.90145888	-93.302018 MPRB	1
44.90145913	-93.244386 MPRB	1
44.90145968	-93.301755 MPRB	1
44.90145973	-93.301485 MPRB	1
44.90145975	-93.266562 MPRB	1
44.90146004	-93.243409 MPRB	1
44.90146077	-93.278699 MPRB	1
44.90146247	-93.248005 MPRB	1
44.90146434	-93.301565 MPRB	1
44.90146645	-93.220454 MPRB	1
44.90146655	-93.307569 MPRB	1
44.9014669	-93.306245 MPRB	1
44.90146773	-93.225738 MPRB	1
44.90147241	-93.266746 MPRB	1
44.90147382	-93.306628 MPRB	1
44.90147443	-93.279182 MPRB	1
44.90147605	-93.307646 MPRB	1
44.90147617	-93.256481 MPRB	1
44.90147795	-93.30777 MPRB	1
44.90148222	-93.236242 MPRB	1
44.9014831	-93.306935 MPRB	1
44.90148362	-93.266002 MPRB	1
44.901485	-93.306388 MPRB	1
44.90148527	-93.248059 MPRB	1
44.90148777	-93.265742 MPRB	1
44.90148789	-93.265864 MPRB	1
44.90148944	-93.308416 MPRB	1
44.90149127	-93.310265 MPRB	1
44.90149235	-93.26445 MPRB	1
44.9014925	-93.265486 MPRB	1
44.90149348	-93.264111 MPRB	1
44.90149375	-93.232153 MPRB	1
44.90149482	-93.263977 MPRB	1
44.90149512	-93.264267 MPRB	1
44.90149542	-93.263833 MPRB	1
44.90149601	-93.263696 MPRB	1
44.90149864	-93.263384 MPRB	1
44.90149952	-93.265224 MPRB	1
44.90150198	-93.311023 MPRB	1
44.90150322	-93.245328 MPRB	1
44.90150472	-93.264918 MPRB	1
44.90150966	-93.227586 MPRB	1
44.90151202	-93.311198 MPRB	1
44.901513	-93.312285 MPRB	1
44.90151576	-93.311635 MPRB	1
44.90151645	-93.286819 MPRB	1
44.90151669	-93.286705 MPRB	1
44.90151749	-93.286525 MPRB	1

<a href="#">44.90151947</a>	-93.248357 MPRB	1
<a href="#">44.90151977</a>	-93.313563 MPRB	1
<a href="#">44.90152234</a>	-93.286265 MPRB	1
<a href="#">44.90152629</a>	-93.229873 MPRB	1
<a href="#">44.90152677</a>	-93.292856 MPRB	1
<a href="#">44.90153003</a>	-93.260921 MPRB	1
<a href="#">44.90153326</a>	-93.234962 MPRB	1
<a href="#">44.90153567</a>	-93.259313 MPRB	1
<a href="#">44.90153579</a>	-93.229964 MPRB	1
<a href="#">44.90154141</a>	-93.223008 MPRB	1
<a href="#">44.9015448</a>	-93.297768 MPRB	1
<a href="#">44.90154568</a>	-93.281461 MPRB	1
<a href="#">44.901546</a>	-93.281056 MPRB	1
<a href="#">44.90154719</a>	-93.23005 MPRB	1
<a href="#">44.90154836</a>	-93.254748 MPRB	1
<a href="#">44.90154843</a>	-93.211527 MPRB	1
<a href="#">44.90154877</a>	-93.227172 MPRB	1
<a href="#">44.90155558</a>	-93.300219 MPRB	1
<a href="#">44.90155844</a>	-93.301984 MPRB	1
<a href="#">44.90155852</a>	-93.238756 MPRB	1
<a href="#">44.90155892</a>	-93.302127 MPRB	1
<a href="#">44.90156146</a>	-93.280456 MPRB	1
<a href="#">44.901563</a>	-93.242581 MPRB	1
<a href="#">44.90156431</a>	-93.280232 MPRB	1
<a href="#">44.90156531</a>	-93.304135 MPRB	1
<a href="#">44.90156754</a>	-93.232139 MPRB	1
<a href="#">44.90156866</a>	-93.304464 MPRB	1
<a href="#">44.9015717</a>	-93.304371 MPRB	1
<a href="#">44.90157436</a>	-93.304649 MPRB	1
<a href="#">44.90157456</a>	-93.248223 MPRB	1
<a href="#">44.90157532</a>	-93.241941 MPRB	1
<a href="#">44.90157555</a>	-93.304566 MPRB	1
<a href="#">44.90157569</a>	-93.229903 MPRB	1
<a href="#">44.901576</a>	-93.305709 MPRB	1
<a href="#">44.9015795</a>	-93.308406 MPRB	1
<a href="#">44.90158014</a>	-93.307886 MPRB	1
<a href="#">44.90158294</a>	-93.308886 MPRB	1
<a href="#">44.90158303</a>	-93.231069 MPRB	1
<a href="#">44.90158472</a>	-93.243278 MPRB	1
<a href="#">44.90158786</a>	-93.24848 MPRB	1
<a href="#">44.90158805</a>	-93.239732 MPRB	1
<a href="#">44.90158952</a>	-93.295871 MPRB	1
<a href="#">44.9015896</a>	-93.231284 MPRB	1
<a href="#">44.90158976</a>	-93.248097 MPRB	1
<a href="#">44.90159226</a>	-93.231723 MPRB	1
<a href="#">44.90159307</a>	-93.231478 MPRB	1
<a href="#">44.90159343</a>	-93.220455 MPRB	1
<a href="#">44.90159481</a>	-93.230267 MPRB	1
<a href="#">44.90159546</a>	-93.249874 MPRB	1
<a href="#">44.9015981</a>	-93.286956 MPRB	1
<a href="#">44.90161313</a>	-93.216639 MPRB	1
<a href="#">44.9016135</a>	-93.225748 MPRB	1
<a href="#">44.90161464</a>	-93.238264 MPRB	1
<a href="#">44.90161554</a>	-93.225881 MPRB	1
<a href="#">44.90161647</a>	-93.238142 MPRB	1
<a href="#">44.90162446</a>	-93.263526 MPRB	1
<a href="#">44.90162446</a>	-93.236384 MPRB	1
<a href="#">44.90162759</a>	-93.236677 MPRB	1
<a href="#">44.90162772</a>	-93.266733 MPRB	1
<a href="#">44.90163237</a>	-93.210126 MPRB	1
<a href="#">44.90163322</a>	-93.234385 MPRB	1
<a href="#">44.90163939</a>	-93.233447 MPRB	1
<a href="#">44.90164106</a>	-93.248386 MPRB	1
<a href="#">44.90164505</a>	-93.223007 MPRB	1
<a href="#">44.9016453</a>	-93.221728 MPRB	1
<a href="#">44.90164648</a>	-93.280574 MPRB	1
<a href="#">44.90164841</a>	-93.21025 MPRB	1
<a href="#">44.90164862</a>	-93.26665 MPRB	1
<a href="#">44.90164879</a>	-93.233105 MPRB	1
<a href="#">44.90165852</a>	-93.294731 MPRB	1
<a href="#">44.90165932</a>	-93.245162 MPRB	1
<a href="#">44.90166006</a>	-93.248249 MPRB	1
<a href="#">44.90166141</a>	-93.250077 MPRB	1
<a href="#">44.90166165</a>	-93.243107 MPRB	1
<a href="#">44.90166745</a>	-93.304759 MPRB	1
<a href="#">44.90167677</a>	-93.280709 MPRB	1
<a href="#">44.90167831</a>	-93.22693 MPRB	1
<a href="#">44.90167903</a>	-93.241996 MPRB	1
<a href="#">44.9016873</a>	-93.224783 MPRB	1
<a href="#">44.90168942</a>	-93.224595 MPRB	1
<a href="#">44.90170032</a>	-93.224197 MPRB	1
<a href="#">44.90170069</a>	-93.239013 MPRB	1
<a href="#">44.90170848</a>	-93.289507 MPRB	1
<a href="#">44.90170949</a>	-93.237827 MPRB	1
<a href="#">44.90171036</a>	-93.266702 MPRB	1
<a href="#">44.90171167</a>	-93.286946 MPRB	1
<a href="#">44.90171188</a>	-93.237675 MPRB	1

44.90172588	-93.242962 MPRB	1
44.90173002	-93.288147 MPRB	1
44.90173859	-93.234656 MPRB	1
44.9017431	-93.250098 MPRB	1
44.9017431	-93.250012 MPRB	1
44.9017585	-93.302366 MPRB	1
44.90175886	-93.290762 MPRB	1
44.90176117	-93.25647 MPRB	1
44.90176626	-93.285674 MPRB	1
44.90177263	-93.250146 MPRB	1
44.90177863	-93.299675 MPRB	1
44.90177935	-93.280578 MPRB	1
44.90177983	-93.227728 MPRB	1
44.9017814	-93.229461 MPRB	1
44.90179699	-93.286946 MPRB	1
44.90180209	-93.223122 MPRB	1
44.90180462	-93.224141 MPRB	1
44.90180645	-93.28179 MPRB	1
44.90182038	-93.289504 MPRB	1
44.9018286	-93.249733 MPRB	1
44.90182864	-93.245277 MPRB	1
44.90183217	-93.306168 MPRB	1
44.90183427	-93.299823 MPRB	1
44.90183484	-93.250089 MPRB	1
44.90184596	-93.266745 MPRB	1
44.90186089	-93.249699 MPRB	1
44.9018689	-93.243773 MPRB	1
44.90187288	-93.212659 MPRB	1
44.90187449	-93.290763 MPRB	1
44.90188779	-93.266754 MPRB	1
44.90191059	-93.266668 MPRB	1
44.90192556	-93.220451 MPRB	1
44.90192575	-93.313806 MPRB	1
44.90193363	-93.286944 MPRB	1
44.90194058	-93.21025 MPRB	1
44.90194455	-93.245025 MPRB	1
44.90194988	-93.266702 MPRB	1
44.90195083	-93.238804 MPRB	1
44.90195578	-93.224314 MPRB	1
44.9019573	-93.294729 MPRB	1
44.90196263	-93.30222 MPRB	1
44.90196464	-93.306175 MPRB	1
44.90197014	-93.223008 MPRB	1
44.90197052	-93.306035 MPRB	1
44.90198285	-93.225875 MPRB	1
44.90198312	-93.266641 MPRB	1
44.9019969	-93.222832 MPRB	1
44.90199768	-93.24445 MPRB	1
44.90200164	-93.284547 MPRB	1
44.90200866	-93.248231 MPRB	1
44.90200972	-93.26666 MPRB	1
44.90201819	-93.211382 MPRB	1
44.90203631	-93.256324 MPRB	1
44.90203763	-93.244648 MPRB	1
44.90203913	-93.286946 MPRB	1
44.90204129	-93.244589 MPRB	1
44.90204207	-93.307449 MPRB	1
44.90204445	-93.224311 MPRB	1
44.9020445	-93.248638 MPRB	1
44.90204761	-93.304764 MPRB	1
44.90205152	-93.266635 MPRB	1
44.90205408	-93.279392 MPRB	1
44.90205437	-93.238795 MPRB	1
44.90205437	-93.279257 MPRB	1
44.90205786	-93.207703 MPRB	1
44.9020673	-93.227185 MPRB	1
44.90206781	-93.262803 MPRB	1
44.90207008	-93.299823 MPRB	1
44.90207813	-93.313806 MPRB	1
44.90210642	-93.266699 MPRB	1
44.9021091	-93.220445 MPRB	1
44.90210959	-93.281795 MPRB	1
44.90211083	-93.283127 MPRB	1
44.90211192	-93.280574 MPRB	1
44.90211217	-93.260099 MPRB	1
44.90211318	-93.242246 MPRB	1
44.90212585	-93.247691 MPRB	1
44.9021318	-93.256457 MPRB	1
44.90214684	-93.28815 MPRB	1
44.90217372	-93.280701 MPRB	1
44.90218053	-93.296 MPRB	1
44.90219077	-93.244095 MPRB	1
44.90219336	-93.300954 MPRB	1
44.90220013	-93.247684 MPRB	1
44.90220342	-93.276871 MPRB	1
44.90220609	-93.266789 MPRB	1
44.90220774	-93.247307 MPRB	1



44.9022104	-93.299821 MPRB	1
44.90221308	-93.220304 MPRB	1
44.9022166	-93.227167 MPRB	1
44.90221676	-93.287092 MPRB	1
44.90222158	-93.284394 MPRB	1
44.90222311	-93.249371 MPRB	1
44.90222801	-93.315077 MPRB	1
44.90223045	-93.311112 MPRB	1
44.90224602	-93.302215 MPRB	1
44.90225578	-93.283262 MPRB	1
44.90226784	-93.266819 MPRB	1
44.90226803	-93.288145 MPRB	1
44.90227304	-93.207702 MPRB	1
44.90227857	-93.295999 MPRB	1
44.90228577	-93.247098 MPRB	1
44.90228954	-93.293321 MPRB	1
44.90229479	-93.285821 MPRB	1
44.90230868	-93.2152 MPRB	1
44.90231494	-93.25645 MPRB	1
44.90231646	-93.279245 MPRB	1
44.90232091	-93.21407 MPRB	1
44.90232104	-93.266807 MPRB	1
44.90232428	-93.210108 MPRB	1
44.90232597	-93.222849 MPRB	1
44.90233352	-93.250115 MPRB	1
44.90233759	-93.301093 MPRB	1
44.90234295	-93.299822 MPRB	1
44.90234372	-93.243181 MPRB	1
44.90234427	-93.243723 MPRB	1
44.90234433	-93.238776 MPRB	1
44.90234827	-93.210247 MPRB	1
44.90235838	-93.266702 MPRB	1
44.90237234	-93.236091 MPRB	1
44.90237515	-93.281778 MPRB	1
44.90237974	-93.241395 MPRB	1
44.90239945	-93.308746 MPRB	1
44.90241629	-93.239488 MPRB	1
44.90242107	-93.246046 MPRB	1
44.90242681	-93.247148 MPRB	1
44.90242807	-93.250132 MPRB	1
44.90243187	-93.250014 MPRB	1
44.90243472	-93.249521 MPRB	1
44.90243578	-93.266735 MPRB	1
44.90243674	-93.217752 MPRB	1
44.90244072	-93.233536 MPRB	1
44.90244462	-93.250756 MPRB	1
44.90244959	-93.315071 MPRB	1
44.90245081	-93.284391 MPRB	1
44.90245467	-93.249578 MPRB	1
44.90245942	-93.249464 MPRB	1
44.9024614	-93.317479 MPRB	1
44.90246658	-93.300947 MPRB	1
44.90246693	-93.280573 MPRB	1
44.90246808	-93.266735 MPRB	1
44.90247473	-93.281933 MPRB	1
44.90247964	-93.210245 MPRB	1
44.90248024	-93.280729 MPRB	1
44.9024822	-93.234953 MPRB	1
44.90248366	-93.242801 MPRB	1
44.90248559	-93.247215 MPRB	1
44.90250416	-93.227168 MPRB	1
44.90250607	-93.266724 MPRB	1
44.90251233	-93.295867 MPRB	1
44.90253938	-93.227306 MPRB	1
44.90254027	-93.294729 MPRB	1
44.90254378	-93.228576 MPRB	1
44.90254537	-93.276747 MPRB	1
44.9025573	-93.280716 MPRB	1
44.90256307	-93.266759 MPRB	1
44.90256448	-93.256443 MPRB	1
44.90257269	-93.315069 MPRB	1
44.90257721	-93.265148 MPRB	1
44.9025809	-93.23114 MPRB	1
44.90258459	-93.306031 MPRB	1
44.90258782	-93.229715 MPRB	1
44.90259813	-93.242384 MPRB	1
44.90260114	-93.216614 MPRB	1
44.9026096	-93.213908 MPRB	1
44.90261521	-93.249375 MPRB	1
44.90261673	-93.280568 MPRB	1
44.90261779	-93.287094 MPRB	1
44.90261855	-93.295868 MPRB	1
44.90262062	-93.31492 MPRB	1
44.90262351	-93.296 MPRB	1
44.9026473	-93.266808 MPRB	1
44.90264821	-93.294724 MPRB	1
44.90265863	-93.281783 MPRB	1

44.90265917	-93.227306	MPRB	1
44.90265968	-93.266835	MPRB	1
44.90266175	-93.249348	MPRB	1
44.90266487	-93.266801	MPRB	1
44.90267655	-93.256298	MPRB	1
44.90267707	-93.247327	MPRB	1
44.90267931	-93.246525	MPRB	1
44.90270057	-93.229857	MPRB	1
44.90270295	-93.295869	MPRB	1
44.90270782	-93.299675	MPRB	1
44.90271273	-93.293314	MPRB	1
44.9027173	-93.231143	MPRB	1
44.90272404	-93.315075	MPRB	1
44.90272954	-93.262814	MPRB	1
44.90272971	-93.258974	MPRB	1
44.90272983	-93.283123	MPRB	1
44.90273125	-93.229711	MPRB	1
44.9027316	-93.266844	MPRB	1
44.90273655	-93.262575	MPRB	1
44.90273787	-93.302362	MPRB	1
44.90275024	-93.238641	MPRB	1
44.90275194	-93.314925	MPRB	1
44.90277122	-93.299671	MPRB	1
44.90277257	-93.284393	MPRB	1
44.90277269	-93.304759	MPRB	1
44.9027734	-93.266863	MPRB	1
44.90278427	-93.237498	MPRB	1
44.90278673	-93.234948	MPRB	1
44.90278698	-93.265144	MPRB	1
44.90279683	-93.302217	MPRB	1
44.90280531	-93.233674	MPRB	1
44.9028057	-93.281795	MPRB	1
44.90281953	-93.229708	MPRB	1
44.90282102	-93.315077	MPRB	1
44.90282223	-93.266602	MPRB	1
44.9028313	-93.24671	MPRB	1
44.90284902	-93.304759	MPRB	1
44.90285971	-93.302366	MPRB	1
44.9028642	-93.266942	MPRB	1
44.90286757	-93.280574	MPRB	1
44.90288247	-93.281929	MPRB	1
44.90288793	-93.26514	MPRB	1
44.90289415	-93.241522	MPRB	1
44.90289457	-93.31493	MPRB	1
44.9028951	-93.287095	MPRB	1
44.9028967	-93.279395	MPRB	1
44.90290054	-93.24137	MPRB	1
44.90290151	-93.234944	MPRB	1
44.90290219	-93.266934	MPRB	1
44.90291121	-93.299676	MPRB	1
44.90292059	-93.246831	MPRB	1
44.90292879	-93.266953	MPRB	1
44.9029328	-93.294722	MPRB	1
44.90294363	-93.241447	MPRB	1
44.9029459	-93.280711	MPRB	1
44.90294843	-93.293321	MPRB	1
44.90295098	-93.241872	MPRB	1
44.90295303	-93.266973	MPRB	1
44.90297157	-93.284544	MPRB	1
44.90298647	-93.285668	MPRB	1
44.9029947	-93.210095	MPRB	1
44.90299904	-93.24138	MPRB	1
44.90299993	-93.2421	MPRB	1
44.90300003	-93.211373	MPRB	1
44.90300028	-93.247269	MPRB	1
44.90300129	-93.210249	MPRB	1
44.90300877	-93.265337	MPRB	1
44.90301005	-93.265143	MPRB	1
44.90302556	-93.241335	MPRB	1
44.90303803	-93.267029	MPRB	1
44.90304553	-93.24169	MPRB	1
44.90305114	-93.21025	MPRB	1
44.90305452	-93.228585	MPRB	1
44.90305453	-93.247059	MPRB	1
44.9030605	-93.256286	MPRB	1
44.90306307	-93.228446	MPRB	1
44.90306653	-93.267048	MPRB	1
44.90307407	-93.241351	MPRB	1
44.90308263	-93.22283	MPRB	1
44.90308519	-93.294596	MPRB	1
44.90308552	-93.314923	MPRB	1
44.90308563	-93.241139	MPRB	1
44.90308686	-93.240899	MPRB	1
44.90309282	-93.241992	MPRB	1
44.90309349	-93.247109	MPRB	1
44.90309461	-93.306025	MPRB	1
44.90309912	-93.241085	MPRB	1

44.90310129	-93.285666 MPRB	1
44.90310655	-93.234801 MPRB	1
44.90311225	-93.22972 MPRB	1
44.90311334	-93.234941 MPRB	1
44.90311972	-93.267099 MPRB	1
44.9031209	-93.315075 MPRB	1
44.90313223	-93.241203 MPRB	1
44.9031586	-93.24717 MPRB	1
44.9031607	-93.293457 MPRB	1
44.90317289	-93.294726 MPRB	1
44.90317322	-93.276886 MPRB	1
44.90317482	-93.267134 MPRB	1
44.90318155	-93.222832 MPRB	1
44.90318232	-93.251261 MPRB	1
44.90318282	-93.234798 MPRB	1
44.90320462	-93.281936 MPRB	1
44.903205	-93.216605 MPRB	1
44.90321033	-93.31507 MPRB	1
44.90322476	-93.291 MPRB	1
44.90322577	-93.288666 MPRB	1
44.90322841	-93.289433 MPRB	1
44.90322878	-93.291149 MPRB	1
44.90323216	-93.290092 MPRB	1
44.90323383	-93.291309 MPRB	1
44.90323411	-93.291954 MPRB	1
44.90323441	-93.289872 MPRB	1
44.90323689	-93.292935 MPRB	1
44.90323902	-93.229848 MPRB	1
44.90323954	-93.241942 MPRB	1
44.90324269	-93.290021 MPRB	1
44.90324297	-93.29563 MPRB	1
44.90324371	-93.295732 MPRB	1
44.90324542	-93.283714 MPRB	1
44.90324735	-93.224425 MPRB	1
44.90324971	-93.285468 MPRB	1
44.90325036	-93.285582 MPRB	1
44.90325182	-93.285194 MPRB	1
44.9032536	-93.300662 MPRB	1
44.90325499	-93.28341 MPRB	1
44.90325517	-93.210099 MPRB	1
44.9032575	-93.300837 MPRB	1
44.90325853	-93.301409 MPRB	1
44.90325921	-93.285322 MPRB	1
44.90325937	-93.302527 MPRB	1
44.90325947	-93.296636 MPRB	1
44.9032644	-93.276887 MPRB	1
44.90326745	-93.267281 MPRB	1
44.90326764	-93.263882 MPRB	1
44.90326774	-93.305614 MPRB	1
44.90326825	-93.304994 MPRB	1
44.90326878	-93.30577 MPRB	1
44.90326916	-93.264028 MPRB	1
44.90327151	-93.238596 MPRB	1
44.90327323	-93.306918 MPRB	1
44.90327413	-93.305131 MPRB	1
44.90327601	-93.308137 MPRB	1
44.90327602	-93.308356 MPRB	1
44.90328196	-93.308962 MPRB	1
44.90328389	-93.309108 MPRB	1
44.90328517	-93.229702 MPRB	1
44.90330102	-93.248031 MPRB	1
44.90330117	-93.309516 MPRB	1
44.90330381	-93.252537 MPRB	1
44.90331113	-93.267414 MPRB	1
44.90332397	-93.289271 MPRB	1
44.90332573	-93.291019 MPRB	1
44.90332578	-93.275605 MPRB	1
44.90332589	-93.289393 MPRB	1
44.90332612	-93.313203 MPRB	1
44.90332623	-93.288609 MPRB	1
44.90332785	-93.291208 MPRB	1
44.90332802	-93.288528 MPRB	1
44.9033282	-93.313565 MPRB	1
44.90333213	-93.293233 MPRB	1
44.90333266	-93.293029 MPRB	1
44.90333271	-93.293967 MPRB	1
44.90333403	-93.313844 MPRB	1
44.90333428	-93.293836 MPRB	1
44.90333513	-93.294503 MPRB	1
44.90333686	-93.31399 MPRB	1
44.90333689	-93.295069 MPRB	1
44.90333694	-93.297722 MPRB	1
44.90333903	-93.314795 MPRB	1
44.9033391	-93.291747 MPRB	1
44.90333983	-93.26743 MPRB	1
44.90334158	-93.287638 MPRB	1
44.90334474	-93.291607 MPRB	1

44.90334553	-93.267441 MPRB	1
44.90334779	-93.315482 MPRB	1
44.90334876	-93.297543 MPRB	1
44.9033493	-93.297389 MPRB	1
44.90334983	-93.298209 MPRB	1
44.90335061	-93.315353 MPRB	1
44.90335159	-93.263624 MPRB	1
44.90335187	-93.298383 MPRB	1
44.90335323	-93.263778 MPRB	1
44.90335336	-93.29926 MPRB	1
44.90335347	-93.299415 MPRB	1
44.90335624	-93.280711 MPRB	1
44.90335783	-93.317085 MPRB	1
44.90335799	-93.271712 MPRB	1
44.90335817	-93.28478 MPRB	1
44.90335898	-93.283517 MPRB	1
44.90336079	-93.284645 MPRB	1
44.90336263	-93.267465 MPRB	1
44.90336304	-93.302567 MPRB	1
44.90336596	-93.260453 MPRB	1
44.90336988	-93.305329 MPRB	1
44.90337148	-93.304991 MPRB	1
44.9033737	-93.261575 MPRB	1
44.90337721	-93.306646 MPRB	1
44.90337758	-93.307186 MPRB	1
44.90337844	-93.258335 MPRB	1
44.90337885	-93.258703 MPRB	1
44.90337932	-93.308414 MPRB	1
44.90338015	-93.255864 MPRB	1
44.90338102	-93.254012 MPRB	1
44.90338284	-93.259683 MPRB	1
44.9033833	-93.256036 MPRB	1
44.90338414	-93.247957 MPRB	1
44.90338714	-93.2273 MPRB	1
44.90338881	-93.281794 MPRB	1
44.90339077	-93.294594 MPRB	1
44.90339385	-93.270532 MPRB	1
44.90339397	-93.255428 MPRB	1
44.90339453	-93.309683 MPRB	1
44.90340025	-93.217737 MPRB	1
44.90340057	-93.210104 MPRB	1
44.90340808	-93.270418 MPRB	1
44.90340892	-93.207692 MPRB	1
44.9034097	-93.311498 MPRB	1
44.90341342	-93.312149 MPRB	1
44.90341733	-93.312031 MPRB	1
44.90342351	-93.312675 MPRB	1
44.9034258	-93.276892 MPRB	1
44.90342932	-93.275609 MPRB	1
44.90343055	-93.252861 MPRB	1
44.9034332	-93.236347 MPRB	1
44.90343649	-93.236621 MPRB	1
44.90343846	-93.235854 MPRB	1
44.90343932	-93.236517 MPRB	1
44.9034402	-93.31435 MPRB	1
44.90344352	-93.276744 MPRB	1
44.90344356	-93.216397 MPRB	1
44.90344633	-93.266028 MPRB	1
44.90344666	-93.235343 MPRB	1
44.90344845	-93.215666 MPRB	1
44.90344874	-93.26574 MPRB	1
44.90344936	-93.307284 MPRB	1
44.90344945	-93.23521 MPRB	1
44.90344995	-93.315251 MPRB	1
44.90345067	-93.266678 MPRB	1
44.90345095	-93.23411 MPRB	1
44.90345423	-93.232107 MPRB	1
44.9034549	-93.315824 MPRB	1
44.90345862	-93.263578 MPRB	1
44.9034598	-93.263405 MPRB	1
44.90346404	-93.26189 MPRB	1
44.90346692	-93.230556 MPRB	1
44.90346935	-93.261684 MPRB	1
44.9034711	-93.263043 MPRB	1
44.90347129	-93.231291 MPRB	1
44.90347184	-93.260873 MPRB	1
44.90347231	-93.26158 MPRB	1
44.90347356	-93.262886 MPRB	1
44.90347623	-93.299822 MPRB	1
44.90347711	-93.289496 MPRB	1
44.90347741	-93.229586 MPRB	1
44.90348069	-93.210107 MPRB	1
44.90348385	-93.254332 MPRB	1
44.90348406	-93.254519 MPRB	1
44.90348533	-93.254204 MPRB	1
44.90348602	-93.280705 MPRB	1
44.90348609	-93.254884 MPRB	1



44.90348693	-93.255633	MPRB	1
44.9034873	-93.257416	MPRB	1
44.90348976	-93.256737	MPRB	1
44.90349022	-93.281783	MPRB	1
44.90349367	-93.226664	MPRB	1
44.90349549	-93.270374	MPRB	1
44.90349747	-93.226182	MPRB	1
44.90350011	-93.225589	MPRB	1
44.90350402	-93.270231	MPRB	1
44.90350503	-93.267823	MPRB	1
44.90350782	-93.294737	MPRB	1
44.90350844	-93.224087	MPRB	1
44.90351	-93.219975	MPRB	1
44.90351077	-93.225393	MPRB	1
44.9035115	-93.252904	MPRB	1
44.9035173	-93.221799	MPRB	1
44.90351753	-93.219581	MPRB	1
44.90351789	-93.221426	MPRB	1
44.90351797	-93.211661	MPRB	1
44.90351886	-93.221295	MPRB	1
44.9035191	-93.220675	MPRB	1
44.90351938	-93.212215	MPRB	1
44.90352067	-93.211937	MPRB	1
44.903521	-93.210664	MPRB	1
44.90352203	-93.221944	MPRB	1
44.90352219	-93.210948	MPRB	1
44.90352317	-93.211105	MPRB	1
44.90352365	-93.209415	MPRB	1
44.90352382	-93.215046	MPRB	1
44.90352421	-93.213793	MPRB	1
44.90352516	-93.239011	MPRB	1
44.90352675	-93.312472	MPRB	1
44.90352795	-93.23887	MPRB	1
44.90353515	-93.23757	MPRB	1
44.90353871	-93.262777	MPRB	1
44.90354694	-93.235268	MPRB	1
44.90355109	-93.233927	MPRB	1
44.90355384	-93.233765	MPRB	1
44.90355911	-93.233851	MPRB	1
44.90356047	-93.236484	MPRB	1
44.90356165	-93.316195	MPRB	1
44.90356221	-93.233399	MPRB	1
44.90356478	-93.271571	MPRB	1
44.90356496	-93.233233	MPRB	1
44.90356562	-93.255141	MPRB	1
44.90357708	-93.23142	MPRB	1
44.90357791	-93.23187	MPRB	1
44.90357811	-93.272838	MPRB	1
44.90357997	-93.23121	MPRB	1
44.90358023	-93.267718	MPRB	1
44.90358293	-93.280573	MPRB	1
44.90358756	-93.239314	MPRB	1
44.90358758	-93.285671	MPRB	1
44.90359046	-93.270065	MPRB	1
44.90359328	-93.283114	MPRB	1
44.90359358	-93.229082	MPRB	1
44.90359721	-93.22894	MPRB	1
44.90359903	-93.27015	MPRB	1
44.90359989	-93.299672	MPRB	1
44.90360256	-93.228173	MPRB	1
44.90360288	-93.280705	MPRB	1
44.90360303	-93.228046	MPRB	1
44.90360337	-93.22746	MPRB	1
44.90360475	-93.225554	MPRB	1
44.90360652	-93.224692	MPRB	1
44.90360916	-93.224573	MPRB	1
44.90361287	-93.223755	MPRB	1
44.90361668	-93.223866	MPRB	1
44.90362015	-93.281793	MPRB	1
44.9036211	-93.279256	MPRB	1
44.90362116	-93.215924	MPRB	1
44.90362234	-93.219071	MPRB	1
44.90362272	-93.216993	MPRB	1
44.90362418	-93.216455	MPRB	1
44.90362421	-93.213406	MPRB	1
44.90362533	-93.214922	MPRB	1
44.90362544	-93.267993	MPRB	1
44.90362672	-93.213567	MPRB	1
44.90362684	-93.211251	MPRB	1
44.9036272	-93.214648	MPRB	1
44.90362846	-93.209841	MPRB	1
44.90362869	-93.208002	MPRB	1
44.90362884	-93.208094	MPRB	1
44.90363096	-93.268148	MPRB	1
44.90363208	-93.296001	MPRB	1
44.90363245	-93.267921	MPRB	1
44.90363701	-93.239429	MPRB	1

44.90363815	-93.267875	MPRB	1
44.90364092	-93.294712	MPRB	1
44.90365204	-93.26799	MPRB	1
44.90365509	-93.241181	MPRB	1
44.90366369	-93.254992	MPRB	1
44.90366665	-93.249597	MPRB	1
44.90366843	-93.271577	MPRB	1
44.90367294	-93.268208	MPRB	1
44.903674	-93.267803	MPRB	1
44.9036756	-93.268112	MPRB	1
44.9036794	-93.239568	MPRB	1
44.90368096	-93.267535	MPRB	1
44.9036828	-93.253063	MPRB	1
44.90368496	-93.240868	MPRB	1
44.90369001	-93.24966	MPRB	1
44.90369962	-93.268358	MPRB	1
44.90369971	-93.293325	MPRB	1
44.90370018	-93.234793	MPRB	1
44.9037009	-93.240143	MPRB	1
44.9037048	-93.285675	MPRB	1
44.90370566	-93.267912	MPRB	1
44.90370579	-93.262767	MPRB	1
44.90370816	-93.256271	MPRB	1
44.90371373	-93.217732	MPRB	1
44.90372048	-93.241049	MPRB	1
44.90372529	-93.269832	MPRB	1
44.90372754	-93.299674	MPRB	1
44.90373434	-93.294597	MPRB	1
44.90373954	-93.269953	MPRB	1
44.90374305	-93.249192	MPRB	1
44.90374814	-93.29982	MPRB	1
44.90375027	-93.252986	MPRB	1
44.90375063	-93.25499	MPRB	1
44.90376608	-93.293323	MPRB	1
44.90380067	-93.22282	MPRB	1
44.90380567	-93.23113	MPRB	1
44.90380701	-93.249322	MPRB	1
44.90381093	-93.236209	MPRB	1
44.90381867	-93.256259	MPRB	1
44.9038356	-93.256417	MPRB	1
44.903843	-93.252033	MPRB	1
44.90384487	-93.293453	MPRB	1
44.90384542	-93.299829	MPRB	1
44.90384713	-93.251721	MPRB	1
44.9038518	-93.294719	MPRB	1
44.90385411	-93.28709	MPRB	1
44.90386301	-93.22282	MPRB	1
44.90387122	-93.279251	MPRB	1
44.90388997	-93.234793	MPRB	1
44.90389077	-93.262772	MPRB	1
44.90389615	-93.302214	MPRB	1
44.90389961	-93.268588	MPRB	1
44.90390536	-93.258937	MPRB	1
44.90390815	-93.281933	MPRB	1
44.90393227	-93.29982	MPRB	1
44.90394011	-93.30236	MPRB	1
44.90395658	-93.294714	MPRB	1
44.90396082	-93.252048	MPRB	1
44.90396185	-93.304898	MPRB	1
44.90396353	-93.239694	MPRB	1
44.90396696	-93.240771	MPRB	1
44.90397108	-93.267751	MPRB	1
44.90398237	-93.254978	MPRB	1
44.9039825	-93.285674	MPRB	1
44.90398372	-93.284555	MPRB	1
44.90399518	-93.210096	MPRB	1
44.90399521	-93.225865	MPRB	1
44.90401177	-93.240868	MPRB	1
44.90401198	-93.241115	MPRB	1
44.90402533	-93.269827	MPRB	1
44.90402562	-93.299672	MPRB	1
44.90405788	-93.314501	MPRB	1
44.90405926	-93.240818	MPRB	1
44.90406507	-93.222814	MPRB	1
44.90406976	-93.314659	MPRB	1
44.90407062	-93.256394	MPRB	1
44.90407283	-93.251998	MPRB	1
44.90407608	-93.211502	MPRB	1
44.90407664	-93.30236	MPRB	1
44.90407845	-93.299821	MPRB	1
44.90408128	-93.222986	MPRB	1
44.9040828	-93.281796	MPRB	1
44.90409048	-93.26132	MPRB	1
44.90410278	-93.239843	MPRB	1
44.90410321	-93.225864	MPRB	1
44.9041091	-93.285681	MPRB	1
44.90412104	-93.225707	MPRB	1

<a href="#">44.90414064</a>	-93.28439 MPRB	1
<a href="#">44.90414688</a>	-93.314503 MPRB	1
<a href="#">44.90416242</a>	-93.233504 MPRB	1
<a href="#">44.90416485</a>	-93.257686 MPRB	1
<a href="#">44.90417484</a>	-93.317623 MPRB	1
<a href="#">44.90417798</a>	-93.30349 MPRB	1
<a href="#">44.90417897</a>	-93.251547 MPRB	1
<a href="#">44.90417962</a>	-93.293466 MPRB	1
<a href="#">44.90418119</a>	-93.302213 MPRB	1
<a href="#">44.90418611</a>	-93.26132 MPRB	1
<a href="#">44.90418671</a>	-93.225851 MPRB	1
<a href="#">44.90418673</a>	-93.233661 MPRB	1
<a href="#">44.90418752</a>	-93.304754 MPRB	1
<a href="#">44.90418938</a>	-93.227292 MPRB	1
<a href="#">44.90419419</a>	-93.210224 MPRB	1
<a href="#">44.90419427</a>	-93.229842 MPRB	1
<a href="#">44.90419937</a>	-93.251994 MPRB	1
<a href="#">44.90420657</a>	-93.237507 MPRB	1
<a href="#">44.90421648</a>	-93.289493 MPRB	1
<a href="#">44.90422705</a>	-93.281932 MPRB	1
<a href="#">44.90423472</a>	-93.262764 MPRB	1
<a href="#">44.90423803</a>	-93.211498 MPRB	1
<a href="#">44.90424373</a>	-93.261316 MPRB	1
<a href="#">44.90424881</a>	-93.269432 MPRB	1
<a href="#">44.90424921</a>	-93.251206 MPRB	1
<a href="#">44.90424951</a>	-93.240964 MPRB	1
<a href="#">44.90425587</a>	-93.267816 MPRB	1
<a href="#">44.90426937</a>	-93.254993 MPRB	1
<a href="#">44.90427443</a>	-93.229706 MPRB	1
<a href="#">44.90429552</a>	-93.237819 MPRB	1
<a href="#">44.90429824</a>	-93.240874 MPRB	1
<a href="#">44.90429976</a>	-93.262548 MPRB	1
<a href="#">44.9043063</a>	-93.240262 MPRB	1
<a href="#">44.90430872</a>	-93.252045 MPRB	1
<a href="#">44.90431473</a>	-93.269498 MPRB	1
<a href="#">44.9043164</a>	-93.225864 MPRB	1
<a href="#">44.90431939</a>	-93.251595 MPRB	1
<a href="#">44.90432509</a>	-93.251495 MPRB	1
<a href="#">44.90432998</a>	-93.31277 MPRB	1
<a href="#">44.90433183</a>	-93.262764 MPRB	1
<a href="#">44.90433971</a>	-93.304754 MPRB	1
<a href="#">44.90434415</a>	-93.237764 MPRB	1
<a href="#">44.90434605</a>	-93.23761 MPRB	1
<a href="#">44.90435015</a>	-93.251072 MPRB	1
<a href="#">44.90435081</a>	-93.267706 MPRB	1
<a href="#">44.90435713</a>	-93.252079 MPRB	1
<a href="#">44.90435747</a>	-93.269833 MPRB	1
<a href="#">44.90436168</a>	-93.261458 MPRB	1
<a href="#">44.90436903</a>	-93.251183 MPRB	1
<a href="#">44.90437366</a>	-93.30236 MPRB	1
<a href="#">44.90438487</a>	-93.274166 MPRB	1
<a href="#">44.90438492</a>	-93.253861 MPRB	1
<a href="#">44.90439127</a>	-93.310226 MPRB	1
<a href="#">44.90439387</a>	-93.269638 MPRB	1
<a href="#">44.90439637</a>	-93.251524 MPRB	1
<a href="#">44.90439821</a>	-93.240665 MPRB	1
<a href="#">44.90440597</a>	-93.269946 MPRB	1
<a href="#">44.90440907</a>	-93.283265 MPRB	1
<a href="#">44.90441228</a>	-93.267662 MPRB	1
<a href="#">44.90441541</a>	-93.269544 MPRB	1
<a href="#">44.90441652</a>	-93.19596 MPRB	1
<a href="#">44.90442174</a>	-93.194077 MPRB	1
<a href="#">44.90443909</a>	-93.314659 MPRB	1
<a href="#">44.90443932</a>	-93.25245 MPRB	1
<a href="#">44.90444056</a>	-93.293307 MPRB	1
<a href="#">44.90444347</a>	-93.268097 MPRB	1
<a href="#">44.90444745</a>	-93.255109 MPRB	1
<a href="#">44.90444922</a>	-93.31762 MPRB	1
<a href="#">44.90446232</a>	-93.295997 MPRB	1
<a href="#">44.9044711</a>	-93.211356 MPRB	1
<a href="#">44.90447202</a>	-93.251094 MPRB	1
<a href="#">44.90448246</a>	-93.265307 MPRB	1
<a href="#">44.90448777</a>	-93.196047 MPRB	1
<a href="#">44.90448875</a>	-93.250899 MPRB	1
<a href="#">44.90450137</a>	-93.302224 MPRB	1
<a href="#">44.90451218</a>	-93.229704 MPRB	1
<a href="#">44.90451478</a>	-93.252253 MPRB	1
<a href="#">44.90451594</a>	-93.236199 MPRB	1
<a href="#">44.9045246</a>	-93.294596 MPRB	1
<a href="#">44.90452708</a>	-93.222159 MPRB	1
<a href="#">44.90453063</a>	-93.268328 MPRB	1
<a href="#">44.90453146</a>	-93.196066 MPRB	1
<a href="#">44.90453677</a>	-93.256237 MPRB	1
<a href="#">44.9045371</a>	-93.302362 MPRB	1
<a href="#">44.90454461</a>	-93.269763 MPRB	1
<a href="#">44.90454666</a>	-93.196066 MPRB	1
<a href="#">44.90454683</a>	-93.268482 MPRB	1

44.90455057	-93.250992 MPRB	1
44.90456597	-93.233654 MPRB	1
44.90456766	-93.234925 MPRB	1
44.90456923	-93.26276 MPRB	1
44.90459652	-93.19416 MPRB	1
44.90460047	-93.23736 MPRB	1
44.9046096	-93.239258 MPRB	1
44.90461231	-93.250902 MPRB	1
44.90461231	-93.251656 MPRB	1
44.90461421	-93.274162 MPRB	1
44.90462677	-93.295866 MPRB	1
44.90462954	-93.294588 MPRB	1
44.90464076	-93.30094 MPRB	1
44.90466271	-93.269418 MPRB	1
44.90466762	-93.269235 MPRB	1
44.904674	-93.222808 MPRB	1
44.90467691	-93.252137 MPRB	1
44.90468809	-93.307438 MPRB	1
44.90468833	-93.269569 MPRB	1
44.90468988	-93.311303 MPRB	1
44.90469444	-93.290764 MPRB	1
44.9046959	-93.252215 MPRB	1
44.90470328	-93.240017 MPRB	1
44.90472898	-93.294599 MPRB	1
44.90473919	-93.262759 MPRB	1
44.90473924	-93.234772 MPRB	1
44.90474187	-93.229833 MPRB	1
44.9047434	-93.252161 MPRB	1
44.90474792	-93.256229 MPRB	1
44.90475056	-93.240099 MPRB	1
44.90475294	-93.300939 MPRB	1
44.90475347	-93.222975 MPRB	1
44.90475462	-93.299667 MPRB	1
44.90476999	-93.251506 MPRB	1
44.90477093	-93.294727 MPRB	1
44.90477291	-93.234921 MPRB	1
44.90477762	-93.225845 MPRB	1
44.90477877	-93.269404 MPRB	1
44.90478324	-93.239951 MPRB	1
44.90478566	-93.208944 MPRB	1
44.90480229	-93.251122 MPRB	1
44.90480989	-93.251955 MPRB	1
44.90481733	-93.316343 MPRB	1
44.90481994	-93.250605 MPRB	1
44.90482293	-93.299815 MPRB	1
44.90482753	-93.21786 MPRB	1
44.9048416	-93.240023 MPRB	1
44.90485052	-93.255102 MPRB	1
44.90485685	-93.236051 MPRB	1
44.90486356	-93.250766 MPRB	1
44.90486856	-93.239899 MPRB	1
44.90487295	-93.254954 MPRB	1
44.90487596	-93.251869 MPRB	1
44.90487883	-93.234919 MPRB	1
44.90488222	-93.28313 MPRB	1
44.90488286	-93.240622 MPRB	1
44.90488547	-93.252005 MPRB	1
44.90489931	-93.234768 MPRB	1
44.90491057	-93.251355 MPRB	1
44.90491501	-93.249839 MPRB	1
44.904932	-93.236198 MPRB	1
44.90493793	-93.27415 MPRB	1
44.9049455	-93.30475 MPRB	1
44.90495602	-93.292039 MPRB	1
44.90497105	-93.249909 MPRB	1
44.90497301	-93.299814 MPRB	1
44.90497517	-93.251974 MPRB	1
44.90498156	-93.234928 MPRB	1
44.90498573	-93.223 MPRB	1
44.9049881	-93.222797 MPRB	1
44.9049957	-93.250013 MPRB	1
44.90500278	-93.254949 MPRB	1
44.90501506	-93.251256 MPRB	1
44.90502076	-93.292239 MPRB	1
44.90502266	-93.292671 MPRB	1
44.90502516	-93.292426 MPRB	1
44.90503406	-93.29286 MPRB	1
44.9050365	-93.24982 MPRB	1
44.90504523	-93.249893 MPRB	1
44.90504658	-93.29565 MPRB	1
44.90504879	-93.301786 MPRB	1
44.90505395	-93.299609 MPRB	1
44.90505544	-93.302117 MPRB	1
44.90505639	-93.301319 MPRB	1
44.90506129	-93.249991 MPRB	1
44.90506146	-93.302802 MPRB	1
44.90506369	-93.250458 MPRB	1



44.90506811	-93.305234 MPRB	1
44.90506906	-93.304651 MPRB	1
44.90507079	-93.249969 MPRB	1
44.90507191	-93.238928 MPRB	1
44.90507881	-93.22421 MPRB	1
44.90508291	-93.22299 MPRB	1
44.90508973	-93.254949 MPRB	1
44.90509329	-93.255093 MPRB	1
44.90509991	-93.261298 MPRB	1
44.90510109	-93.210078 MPRB	1
44.90511576	-93.27713 MPRB	1
44.90511729	-93.276976 MPRB	1
44.90511885	-93.276858 MPRB	1
44.90511994	-93.27621 MPRB	1
44.90512131	-93.275888 MPRB	1
44.90512226	-93.276589 MPRB	1
44.90512312	-93.27603 MPRB	1
44.90512516	-93.222786 MPRB	1
44.90513385	-93.314941 MPRB	1
44.90513461	-93.276428 MPRB	1
44.90513544	-93.273105 MPRB	1
44.9051378	-93.315405 MPRB	1
44.90514083	-93.315846 MPRB	1
44.90514275	-93.229841 MPRB	1
44.90514895	-93.267464 MPRB	1
44.90514951	-93.31652 MPRB	1
44.90514987	-93.272212 MPRB	1
44.90515315	-93.195185 MPRB	1
44.90515535	-93.317033 MPRB	1
44.9051607	-93.294203 MPRB	1
44.90516514	-93.293489 MPRB	1
44.90516894	-93.25153 MPRB	1
44.90517286	-93.318621 MPRB	1
44.90517951	-93.30033 MPRB	1
44.90518298	-93.318297 MPRB	1
44.90518494	-93.30304 MPRB	1
44.90518892	-93.228554 MPRB	1
44.90519134	-93.222985 MPRB	1
44.90519974	-93.234927 MPRB	1
44.90521038	-93.269349 MPRB	1
44.90521366	-93.2311 MPRB	1
44.90521532	-93.211491 MPRB	1
44.90521617	-93.222785 MPRB	1
44.90521681	-93.238997 MPRB	1
44.90523797	-93.249839 MPRB	1
44.90523904	-93.302213 MPRB	1
44.9052461	-93.274009 MPRB	1
44.90524842	-93.249934 MPRB	1
44.90525383	-93.19534 MPRB	1
44.90525996	-93.315526 MPRB	1
44.9052627	-93.272425 MPRB	1
44.90526611	-93.271333 MPRB	1
44.90526704	-93.314959 MPRB	1
44.90527521	-93.269351 MPRB	1
44.90528043	-93.286944 MPRB	1
44.90528803	-93.195448 MPRB	1
44.90529116	-93.249886 MPRB	1
44.90529718	-93.31761 MPRB	1
44.90530564	-93.315172 MPRB	1
44.90531032	-93.322091 MPRB	1
44.90531082	-93.195547 MPRB	1
44.90531166	-93.315485 MPRB	1
44.90531478	-93.314051 MPRB	1
44.90531624	-93.313972 MPRB	1
44.90531704	-93.315781 MPRB	1
44.90532138	-93.215894 MPRB	1
44.90532324	-93.21983 MPRB	1
44.90532385	-93.314955 MPRB	1
44.90532641	-93.239415 MPRB	1
44.90532653	-93.315781 MPRB	1
44.90532851	-93.316156 MPRB	1
44.90532913	-93.320329 MPRB	1
44.90533007	-93.215655 MPRB	1
44.90533491	-93.286951 MPRB	1
44.90533639	-93.207853 MPRB	1
44.90533801	-93.208074 MPRB	1
44.90533871	-93.271712 MPRB	1
44.90534063	-93.325358 MPRB	1
44.90534307	-93.326998 MPRB	1
44.90534363	-93.31563 MPRB	1
44.90534743	-93.31596 MPRB	1
44.90534933	-93.315437 MPRB	1
44.90534946	-93.269383 MPRB	1
44.90535046	-93.31607 MPRB	1
44.90536317	-93.296003 MPRB	1
44.90536484	-93.295858 MPRB	1
44.905372	-93.235798 MPRB	1

44.90537462	-93.315118 MPRB	1
44.90538017	-93.286952 MPRB	1
44.90539194	-93.195981 MPRB	1
44.90539574	-93.196427 MPRB	1
44.9053978	-93.23324 MPRB	1
44.90540252	-93.315778 MPRB	1
44.90541047	-93.263846 MPRB	1
44.90541166	-93.269403 MPRB	1
44.90541604	-93.265303 MPRB	1
44.90541773	-93.258897 MPRB	1
44.90541879	-93.287083 MPRB	1
44.90541893	-93.317787 MPRB	1
44.90542142	-93.240243 MPRB	1
44.90542773	-93.239468 MPRB	1
44.90542912	-93.316054 MPRB	1
44.90543446	-93.3154 MPRB	1
44.90543454	-93.250645 MPRB	1
44.90543592	-93.217514 MPRB	1
44.90543793	-93.279907 MPRB	1
44.90543982	-93.290914 MPRB	1
44.90544301	-93.315475 MPRB	1
44.90544301	-93.212969 MPRB	1
44.90544622	-93.315869 MPRB	1
44.90544652	-93.209586 MPRB	1
44.90544972	-93.317823 MPRB	1
44.90545234	-93.206647 MPRB	1
44.90545273	-93.196252 MPRB	1
44.90545361	-93.205244 MPRB	1
44.90545437	-93.205729 MPRB	1
44.90545437	-93.206844 MPRB	1
44.90545468	-93.205926 MPRB	1
44.90545504	-93.203951 MPRB	1
44.90545556	-93.204751 MPRB	1
44.9054557	-93.205472 MPRB	1
44.90545641	-93.203721 MPRB	1
44.90545678	-93.204254 MPRB	1
44.90545694	-93.204493 MPRB	1
44.9054574	-93.19663 MPRB	1
44.905459	-93.315794 MPRB	1
44.90546263	-93.29586 MPRB	1
44.90546312	-93.257651 MPRB	1
44.90547083	-93.327799 MPRB	1
44.90547643	-93.265087 MPRB	1
44.90547703	-93.302215 MPRB	1
44.90547741	-93.279432 MPRB	1
44.9054787	-93.223077 MPRB	1
44.90548489	-93.230969 MPRB	1
44.90549715	-93.297277 MPRB	1
44.9055065	-93.279367 MPRB	1
44.9055078	-93.256211 MPRB	1
44.90550978	-93.239331 MPRB	1
44.90551359	-93.284371 MPRB	1
44.90551729	-93.302363 MPRB	1
44.90551747	-93.30348 MPRB	1
44.90551946	-93.222808 MPRB	1
44.90552566	-93.280109 MPRB	1
44.90552961	-93.269878 MPRB	1
44.90553073	-93.228566 MPRB	1
44.90553404	-93.279311 MPRB	1
44.90553784	-93.279264 MPRB	1
44.90553914	-93.279767 MPRB	1
44.90553974	-93.279522 MPRB	1
44.90554499	-93.315248 MPRB	1
44.9055472	-93.211483 MPRB	1
44.90554772	-93.196679 MPRB	1
44.90554924	-93.279564 MPRB	1
44.90555017	-93.313925 MPRB	1
44.90555124	-93.315136 MPRB	1
44.90555125	-93.208932 MPRB	1
44.90555328	-93.220271 MPRB	1
44.90555818	-93.321242 MPRB	1
44.90556919	-93.279457 MPRB	1
44.90556955	-93.283129 MPRB	1
44.90557315	-93.280605 MPRB	1
44.90557932	-93.294728 MPRB	1
44.90557938	-93.223013 MPRB	1
44.90557964	-93.279517 MPRB	1
44.90558183	-93.272989 MPRB	1
44.90558928	-93.315329 MPRB	1
44.90559198	-93.279336 MPRB	1
44.90559503	-93.274141 MPRB	1
44.9056092	-93.228566 MPRB	1
44.90561066	-93.228422 MPRB	1
44.90561258	-93.280742 MPRB	1
44.90561803	-93.280672 MPRB	1
44.905623	-93.222774 MPRB	1
44.90562324	-93.314769 MPRB	1

44.90562333	-93.279273	MPRB	1
44.90562737	-93.280835	MPRB	1
44.90563158	-93.280027	MPRB	1
44.90563318	-93.211483	MPRB	1
44.90563735	-93.216583	MPRB	1
44.90564894	-93.263849	MPRB	1
44.90564914	-93.28016	MPRB	1
44.90565668	-93.239983	MPRB	1
44.90565673	-93.323836	MPRB	1
44.90566005	-93.287096	MPRB	1
44.90566206	-93.240174	MPRB	1
44.90566458	-93.307294	MPRB	1
44.90567262	-93.280165	MPRB	1
44.9056779	-93.198643	MPRB	1
44.90567852	-93.279305	MPRB	1
44.90568637	-93.26986	MPRB	1
44.90569003	-93.198343	MPRB	1
44.90569184	-93.19829	MPRB	1
44.90569233	-93.292177	MPRB	1
44.90569591	-93.272836	MPRB	1
44.90570484	-93.280259	MPRB	1
44.90570605	-93.278516	MPRB	1
44.90571017	-93.23973	MPRB	1
44.90571708	-93.307447	MPRB	1
44.90572021	-93.278783	MPRB	1
44.90572455	-93.198353	MPRB	1
44.90572551	-93.258896	MPRB	1
44.90573181	-93.31382	MPRB	1
44.90573932	-93.231106	MPRB	1
44.90574115	-93.206371	MPRB	1
44.90574721	-93.327651	MPRB	1
44.90575235	-93.198409	MPRB	1
44.90575254	-93.328917	MPRB	1
44.90575416	-93.222975	MPRB	1
44.90575841	-93.313797	MPRB	1
44.90576442	-93.233495	MPRB	1
44.90577089	-93.26253	MPRB	1
44.90577191	-93.206253	MPRB	1
44.90577639	-93.19836	MPRB	1
44.90577868	-93.280536	MPRB	1
44.90578438	-93.221684	MPRB	1
44.90578669	-93.234767	MPRB	1
44.90579207	-93.297134	MPRB	1
44.90579414	-93.234912	MPRB	1
44.90579632	-93.294585	MPRB	1
44.90579847	-93.279928	MPRB	1
44.90579994	-93.299815	MPRB	1
44.90580531	-93.198425	MPRB	1
44.90581227	-93.327655	MPRB	1
44.90581665	-93.279301	MPRB	1
44.905819	-93.278587	MPRB	1
44.90581937	-93.281112	MPRB	1
44.90582152	-93.222797	MPRB	1
44.90583045	-93.324001	MPRB	1
44.90583465	-93.302361	MPRB	1
44.90583512	-93.228565	MPRB	1
44.90583876	-93.28093	MPRB	1
44.90584689	-93.279198	MPRB	1
44.90584899	-93.274137	MPRB	1
44.90585319	-93.261313	MPRB	1
44.90585574	-93.207521	MPRB	1
44.90586076	-93.3049	MPRB	1
44.90586471	-93.284505	MPRB	1
44.90587531	-93.256222	MPRB	1
44.90588096	-93.219137	MPRB	1
44.90588871	-93.275581	MPRB	1
44.90589485	-93.26253	MPRB	1
44.90589772	-93.28144	MPRB	1
44.90590248	-93.197748	MPRB	1
44.90590456	-93.234914	MPRB	1
44.90590696	-93.270088	MPRB	1
44.90590837	-93.301086	MPRB	1
44.90591033	-93.208924	MPRB	1
44.90591113	-93.278425	MPRB	1
44.90591175	-93.321438	MPRB	1
44.90591269	-93.302363	MPRB	1
44.90591427	-93.320025	MPRB	1
44.90591655	-93.230963	MPRB	1
44.90592448	-93.304759	MPRB	1
44.9059251	-93.279813	MPRB	1
44.90592563	-93.290762	MPRB	1
44.905927	-93.28022	MPRB	1
44.90593123	-93.263861	MPRB	1
44.9059346	-93.280293	MPRB	1
44.90595072	-93.280353	MPRB	1
44.90595648	-93.280411	MPRB	1
44.90596707	-93.19778	MPRB	1

44.90596863	-93.239384 MPRB	1
44.90598022	-93.280579 MPRB	1
44.9059834	-93.26847 MPRB	1
44.90598782	-93.280646 MPRB	1
44.90599205	-93.216579 MPRB	1
44.90599262	-93.281799 MPRB	1
44.90599732	-93.280678 MPRB	1
44.90600087	-93.288442 MPRB	1
44.90600166	-93.307305 MPRB	1
44.90600207	-93.280728 MPRB	1
44.90600289	-93.268904 MPRB	1
44.90600302	-93.280774 MPRB	1
44.90600578	-93.282885 MPRB	1
44.90601347	-93.222983 MPRB	1
44.90601561	-93.28165 MPRB	1
44.90601593	-93.256212 MPRB	1
44.90601646	-93.197866 MPRB	1
44.90601646	-93.197898 MPRB	1
44.90601672	-93.302215 MPRB	1
44.90601773	-93.309264 MPRB	1
44.90601815	-93.309144 MPRB	1
44.90602581	-93.281183 MPRB	1
44.90603036	-93.307449 MPRB	1
44.90603334	-93.222801 MPRB	1
44.90603431	-93.280248 MPRB	1
44.90603603	-93.220405 MPRB	1
44.9060362	-93.280213 MPRB	1
44.90604753	-93.311287 MPRB	1
44.90604886	-93.278537 MPRB	1
44.90605101	-93.288277 MPRB	1
44.90605444	-93.211469 MPRB	1
44.90605664	-93.236495 MPRB	1
44.90605809	-93.290913 MPRB	1
44.90606311	-93.278548 MPRB	1
44.90606404	-93.227122 MPRB	1
44.90606565	-93.280488 MPRB	1
44.90606668	-93.313357 MPRB	1
44.90606883	-93.278322 MPRB	1
44.90606978	-93.230964 MPRB	1
44.90607449	-93.2396 MPRB	1
44.90607971	-93.288446 MPRB	1
44.90608186	-93.222987 MPRB	1
44.90608737	-93.260034 MPRB	1
44.90608876	-93.278454 MPRB	1
44.90609548	-93.26824 MPRB	1
44.90609998	-93.281294 MPRB	1
44.90610382	-93.233496 MPRB	1
44.90610585	-93.278456 MPRB	1
44.90610606	-93.294715 MPRB	1
44.90610608	-93.284503 MPRB	1
44.90611124	-93.280833 MPRB	1
44.90611311	-93.301089 MPRB	1
44.90611505	-93.231103 MPRB	1
44.90611996	-93.315309 MPRB	1
44.90612087	-93.250912 MPRB	1
44.90612837	-93.279146 MPRB	1
44.90613056	-93.302363 MPRB	1
44.9061333	-93.316571 MPRB	1
44.90613914	-93.20258 MPRB	1
44.90614715	-93.208795 MPRB	1
44.90614915	-93.32767 MPRB	1
44.90615397	-93.222824 MPRB	1
44.90615493	-93.269599 MPRB	1
44.90615906	-93.278374 MPRB	1
44.90617227	-93.216431 MPRB	1
44.90617497	-93.24925 MPRB	1
44.9061835	-93.222981 MPRB	1
44.9061837	-93.282071 MPRB	1
44.90618479	-93.299674 MPRB	1
44.90619179	-93.288445 MPRB	1
44.90620553	-93.282401 MPRB	1
44.90620757	-93.23866 MPRB	1
44.90620883	-93.264004 MPRB	1
44.90621317	-93.251189 MPRB	1
44.90621606	-93.27833 MPRB	1
44.90622246	-93.292181 MPRB	1
44.90622269	-93.267864 MPRB	1
44.90622366	-93.23491 MPRB	1
44.90622545	-93.296002 MPRB	1
44.90622716	-93.278903 MPRB	1
44.90622791	-93.236305 MPRB	1
44.9062288	-93.262535 MPRB	1
44.9062363	-93.263851 MPRB	1
44.90623821	-93.276501 MPRB	1
44.90623906	-93.224958 MPRB	1
44.90624172	-93.316776 MPRB	1
44.90624669	-93.284371 MPRB	1



44.90625212	-93.282897 MPRB	1
44.90625863	-93.281163 MPRB	1
44.90625873	-93.282115 MPRB	1
44.9062595	-93.249232 MPRB	1
44.90626019	-93.274136 MPRB	1
44.90626172	-93.216422 MPRB	1
44.90626563	-93.218981 MPRB	1
44.90626881	-93.23772 MPRB	1
44.9062699	-93.27887 MPRB	1
44.90627774	-93.255084 MPRB	1
44.90627783	-93.25134 MPRB	1
44.90628136	-93.200494 MPRB	1
44.90629272	-93.281991 MPRB	1
44.90630342	-93.230955 MPRB	1
44.90630381	-93.263994 MPRB	1
44.90630515	-93.281514 MPRB	1
44.90630602	-93.281069 MPRB	1
44.90632042	-93.278286 MPRB	1
44.9063207	-93.233631 MPRB	1
44.90632526	-93.282831 MPRB	1
44.90632891	-93.277849 MPRB	1
44.90633068	-93.200597 MPRB	1
44.90633071	-93.282276 MPRB	1
44.90633482	-93.275572 MPRB	1
44.90634512	-93.30476 MPRB	1
44.90634694	-93.281227 MPRB	1
44.90635599	-93.214025 MPRB	1
44.90637133	-93.304901 MPRB	1
44.90638282	-93.249219 MPRB	1
44.90638332	-93.239326 MPRB	1
44.90638583	-93.219125 MPRB	1
44.90638771	-93.294587 MPRB	1
44.90638802	-93.217855 MPRB	1
44.90639435	-93.206364 MPRB	1
44.90639562	-93.2311 MPRB	1
44.90639799	-93.260017 MPRB	1
44.90640494	-93.234777 MPRB	1
44.90640566	-93.311517 MPRB	1
44.90640652	-93.225084 MPRB	1
44.90641348	-93.327659 MPRB	1
44.90641428	-93.249212 MPRB	1
44.90641599	-93.256353 MPRB	1
44.90641683	-93.238263 MPRB	1
44.9064174	-93.326535 MPRB	1
44.90642127	-93.20265 MPRB	1
44.90642728	-93.207653 MPRB	1
44.90642823	-93.238992 MPRB	1
44.90643184	-93.278775 MPRB	1
44.90643221	-93.208917 MPRB	1
44.90644374	-93.282544 MPRB	1
44.90645508	-93.213878 MPRB	1
44.90645523	-93.290906 MPRB	1
44.90646282	-93.28146 MPRB	1
44.90646326	-93.238696 MPRB	1
44.90646348	-93.214028 MPRB	1
44.9064661	-93.222809 MPRB	1
44.90646953	-93.286321 MPRB	1
44.90647002	-93.238483 MPRB	1
44.90647054	-93.294727 MPRB	1
44.90647412	-93.285977 MPRB	1
44.90648538	-93.228406 MPRB	1
44.90649043	-93.282473 MPRB	1
44.90649258	-93.206356 MPRB	1
44.90649702	-93.281412 MPRB	1
44.90649795	-93.323836 MPRB	1
44.90651969	-93.262752 MPRB	1
44.90653031	-93.207524 MPRB	1
44.90654286	-93.327656 MPRB	1
44.90654706	-93.271509 MPRB	1
44.90655698	-93.238856 MPRB	1
44.90656261	-93.282336 MPRB	1
44.90657659	-93.316352 MPRB	1
44.90657974	-93.286317 MPRB	1
44.90658455	-93.28608 MPRB	1
44.90659981	-93.237632 MPRB	1
44.90660395	-93.238205 MPRB	1
44.90660651	-93.278446 MPRB	1
44.90660807	-93.281556 MPRB	1
44.90661042	-93.325265 MPRB	1
44.90661099	-93.228412 MPRB	1
44.90661519	-93.29091 MPRB	1
44.90662372	-93.284497 MPRB	1
44.90662893	-93.234905 MPRB	1
44.9066308	-93.249289 MPRB	1
44.90663349	-93.327806 MPRB	1
44.90664286	-93.25622 MPRB	1
44.90664344	-93.206243 MPRB	1

44.90664693	-93.228557 MPRB	1
44.9066472	-93.326533 MPRB	1
44.90664923	-93.278466 MPRB	1
44.90664955	-93.238486 MPRB	1
44.90665186	-93.238838 MPRB	1
44.90667272	-93.306037 MPRB	1
44.90668345	-93.238789 MPRB	1
44.90668451	-93.295998 MPRB	1
44.90668463	-93.302217 MPRB	1
44.9066904	-93.238975 MPRB	1
44.90669508	-93.302362 MPRB	1
44.90669984	-93.250238 MPRB	1
44.90670875	-93.231101 MPRB	1
44.90671045	-93.24908 MPRB	1
44.90671415	-93.256222 MPRB	1
44.90671489	-93.261441 MPRB	1
44.90671942	-93.218979 MPRB	1
44.90672688	-93.281552 MPRB	1
44.90673215	-93.27827 MPRB	1
44.90673713	-93.249031 MPRB	1
44.90673784	-93.284499 MPRB	1
44.90674617	-93.254936 MPRB	1
44.90674831	-93.282664 MPRB	1
44.90675564	-93.30094 MPRB	1
44.90675756	-93.307318 MPRB	1
44.90676642	-93.247443 MPRB	1
44.90676933	-93.235562 MPRB	1
44.90676952	-93.278525 MPRB	1
44.90677409	-93.275576 MPRB	1
44.90678525	-93.248992 MPRB	1
44.90679396	-93.28243 MPRB	1
44.90681194	-93.262534 MPRB	1
44.90681522	-93.225218 MPRB	1
44.90682049	-93.221531 MPRB	1
44.90682229	-93.2228 MPRB	1
44.90682725	-93.262753 MPRB	1
44.90683284	-93.206362 MPRB	1
44.90684028	-93.207641 MPRB	1
44.90685335	-93.327658 MPRB	1
44.90685601	-93.263858 MPRB	1
44.90685715	-93.284497 MPRB	1
44.90686447	-93.298829 MPRB	1
44.90686502	-93.299571 MPRB	1
44.90686681	-93.299207 MPRB	1
44.90686694	-93.299385 MPRB	1
44.90686743	-93.300045 MPRB	1
44.90687253	-93.301381 MPRB	1
44.90687353	-93.302778 MPRB	1
44.90687641	-93.307554 MPRB	1
44.9068796	-93.302486 MPRB	1
44.9068803	-93.307653 MPRB	1
44.90688253	-93.306842 MPRB	1
44.90688263	-93.306991 MPRB	1
44.90688271	-93.252554 MPRB	1
44.90688274	-93.30716 MPRB	1
44.90688306	-93.307778 MPRB	1
44.90688701	-93.230955 MPRB	1
44.90688743	-93.357812 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90689637	-93.247562 MPRB	1
44.90690084	-93.308402 MPRB	1
44.90690288	-93.220396 MPRB	1
44.90690746	-93.284293 MPRB	1
44.90690928	-93.206365 MPRB	1
44.90691378	-93.247591 MPRB	1
44.90691627	-93.215295 MPRB	1
44.90691857	-93.278592 MPRB	1
44.90692061	-93.28456 MPRB	1
44.90693193	-93.314517 MPRB	1
44.90693612	-93.284866 MPRB	1
44.90693775	-93.323839 MPRB	1
44.90693918	-93.239392 MPRB	1
44.90694477	-93.282648 MPRB	1
44.90694497	-93.326536 MPRB	1
44.90695581	-93.238199 MPRB	1
44.90695896	-93.247666 MPRB	1
44.90695967	-93.327804 MPRB	1
44.9069612	-93.237938 MPRB	1
44.90696223	-93.248646 MPRB	1
44.9069635	-93.357708 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90696576	-93.282227 MPRB	1
44.90696677	-93.30505 MPRB	1
44.90696894	-93.300284 MPRB	1
44.90697003	-93.28227 MPRB	1
44.90697182	-93.282464 MPRB	1
44.90697425	-93.301904 MPRB	1
44.90697481	-93.302693 MPRB	1
44.90697523	-93.256353 MPRB	1

44.90697707	-93.302987 MPRB	1
44.90698167	-93.306674 MPRB	1
44.90698188	-93.307626 MPRB	1
44.90698308	-93.305673 MPRB	1
44.90698385	-93.30681 MPRB	1
44.90698421	-93.307879 MPRB	1
44.90698479	-93.318321 MPRB	1
44.90698494	-93.211321 MPRB	1
44.90698581	-93.304323 MPRB	1
44.90698591	-93.307412 MPRB	1
44.90698671	-93.308021 MPRB	1
44.90698726	-93.248569 MPRB	1
44.90698772	-93.319088 MPRB	1
44.90698836	-93.325252 MPRB	1
44.90699095	-93.252094 MPRB	1
44.90699272	-93.282314 MPRB	1
44.90699274	-93.319186 MPRB	1
44.9069929	-93.282671 MPRB	1
44.90699297	-93.206357 MPRB	1
44.90699715	-93.320396 MPRB	1
44.90699728	-93.3045 MPRB	1
44.9069975	-93.304655 MPRB	1
44.90700032	-93.282395 MPRB	1
44.90700156	-93.283942 MPRB	1
44.90700222	-93.207638 MPRB	1
44.90700358	-93.266294 MPRB	1
44.90700524	-93.321553 MPRB	1
44.90700621	-93.266391 MPRB	1
44.90700657	-93.321679 MPRB	1
44.90700791	-93.262262 MPRB	1
44.9070081	-93.269995 MPRB	1
44.90700825	-93.281179 MPRB	1
44.90701197	-93.322483 MPRB	1
44.90701388	-93.21403 MPRB	1
44.90701581	-93.247709 MPRB	1
44.90701678	-93.285243 MPRB	1
44.90702157	-93.278643 MPRB	1
44.90702683	-93.262847 MPRB	1
44.90702773	-93.324091 MPRB	1
44.90702795	-93.284858 MPRB	1
44.90702953	-93.323134 MPRB	1
44.9070308	-93.255342 MPRB	1
44.90703184	-93.324738 MPRB	1
44.90703316	-93.325393 MPRB	1
44.90703324	-93.32498 MPRB	1
44.90704004	-93.326004 MPRB	1
44.90704176	-93.281516 MPRB	1
44.90704542	-93.326665 MPRB	1
44.90704734	-93.297275 MPRB	1
44.90704787	-93.328227 MPRB	1
44.90704809	-93.326964 MPRB	1
44.90705	-93.283189 MPRB	1
44.90705069	-93.314793 MPRB	1
44.90705181	-93.327922 MPRB	1
44.9070527	-93.290911 MPRB	1
44.9070536	-93.230953 MPRB	1
44.90705384	-93.247776 MPRB	1
44.90705401	-93.304777 MPRB	1
44.907055	-93.219121 MPRB	1
44.90705584	-93.278889 MPRB	1
44.90705622	-93.273088 MPRB	1
44.90705654	-93.326763 MPRB	1
44.9070613	-93.231096 MPRB	1
44.90706142	-93.328481 MPRB	1
44.90706158	-93.328834 MPRB	1
44.90706527	-93.35761 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90706749	-93.316463 MPRB	1
44.9070683	-93.216422 MPRB	1
44.90706965	-93.199193 MPRB	1
44.90707033	-93.284993 MPRB	1
44.90707215	-93.281714 MPRB	1
44.90707333	-93.277824 MPRB	1
44.90707476	-93.278763 MPRB	1
44.90707713	-93.277878 MPRB	1
44.907079	-93.238898 MPRB	1
44.90707959	-93.278921 MPRB	1
44.90708039	-93.247883 MPRB	1
44.90708145	-93.317763 MPRB	1
44.90708552	-93.318346 MPRB	1
44.90708629	-93.317936 MPRB	1
44.90708794	-93.318072 MPRB	1
44.9070902	-93.269553 MPRB	1
44.90709164	-93.21657 MPRB	1
44.9070921	-93.239336 MPRB	1
44.90709462	-93.319023 MPRB	1
44.90709778	-93.265525 MPRB	1
44.90710041	-93.319114 MPRB	1

44.9071025	-93.278911 MPRB	1
44.90710279	-93.320293 MPRB	1
44.90710392	-93.264282 MPRB	1
44.90711037	-93.277807 MPRB	1
44.90711102	-93.321698 MPRB	1
44.90711498	-93.322126 MPRB	1
44.90711618	-93.229971 MPRB	1
44.90711636	-93.322398 MPRB	1
44.90711638	-93.284817 MPRB	1
44.90712031	-93.322811 MPRB	1
44.90712212	-93.199273 MPRB	1
44.90712513	-93.227989 MPRB	1
44.90712587	-93.2558 MPRB	1
44.90712714	-93.255977 MPRB	1
44.90712819	-93.281657 MPRB	1
44.90713076	-93.323743 MPRB	1
44.90713241	-93.258995 MPRB	1
44.90713266	-93.316217 MPRB	1
44.90713347	-93.281538 MPRB	1
44.90713475	-93.25224 MPRB	1
44.90713507	-93.277872 MPRB	1
44.90713651	-93.325012 MPRB	1
44.90713661	-93.257938 MPRB	1
44.90713674	-93.247122 MPRB	1
44.90713891	-93.217522 MPRB	1
44.90713897	-93.32488 MPRB	1
44.90714303	-93.221245 MPRB	1
44.90714359	-93.221987 MPRB	1
44.90714417	-93.21997 MPRB	1
44.90714431	-93.214159 MPRB	1
44.90714455	-93.325977 MPRB	1
44.90714486	-93.219247 MPRB	1
44.90714647	-93.222658 MPRB	1
44.9071482	-93.237207 MPRB	1
44.90714828	-93.237044 MPRB	1
44.9071501	-93.326996 MPRB	1
44.90715137	-93.214294 MPRB	1
44.90715574	-93.281749 MPRB	1
44.90715875	-93.326118 MPRB	1
44.90715943	-93.328075 MPRB	1
44.90715993	-93.32626 MPRB	1
44.90716255	-93.205244 MPRB	1
44.90716268	-93.27876 MPRB	1
44.90716766	-93.28476 MPRB	1
44.90716823	-93.303645 MPRB	1
44.90717131	-93.35752 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.9071786	-93.235682 MPRB	1
44.90718073	-93.260018 MPRB	1
44.90718424	-93.282152 MPRB	1
44.90718731	-93.277841 MPRB	1
44.90719183	-93.282304 MPRB	1
44.90719206	-93.27779 MPRB	1
44.9071926	-93.250633 MPRB	1
44.90719427	-93.231942 MPRB	1
44.9071977	-93.281446 MPRB	1
44.90719792	-93.278774 MPRB	1
44.90719854	-93.231546 MPRB	1
44.90719919	-93.278387 MPRB	1
44.90720286	-93.231203 MPRB	1
44.90720392	-93.247807 MPRB	1
44.90720662	-93.32512 MPRB	1
44.90721157	-93.229417 MPRB	1
44.90721309	-93.316213 MPRB	1
44.90723006	-93.277771 MPRB	1
44.90723197	-93.277845 MPRB	1
44.90723209	-93.237348 MPRB	1
44.90723313	-93.22109 MPRB	1
44.90723375	-93.217541 MPRB	1
44.90723402	-93.220123 MPRB	1
44.90723417	-93.238453 MPRB	1
44.90723544	-93.218706 MPRB	1
44.90723652	-93.218259 MPRB	1
44.90723658	-93.221921 MPRB	1
44.90723659	-93.219506 MPRB	1
44.90723793	-93.251532 MPRB	1
44.90724254	-93.200193 MPRB	1
44.90724357	-93.247076 MPRB	1
44.90724377	-93.283484 MPRB	1
44.90724623	-93.250853 MPRB	1
44.90724715	-93.277865 MPRB	1
44.90725008	-93.208497 MPRB	1
44.90725177	-93.207863 MPRB	1
44.90725232	-93.283509 MPRB	1
44.907254	-93.205869 MPRB	1
44.90725592	-93.299678 MPRB	1
44.90725671	-93.2788 MPRB	1
44.90725869	-93.208134 MPRB	1



44.90726656	-93.283735	MPRB	1
44.90727226	-93.283734	MPRB	1
44.90727755	-93.277892	MPRB	1
44.90728051	-93.327654	MPRB	1
44.90728131	-93.316217	MPRB	1
44.90728732	-93.357436	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90728801	-93.231095	MPRB	1
44.90728973	-93.283272	MPRB	1
44.90729588	-93.23862	MPRB	1
44.90730562	-93.274132	MPRB	1
44.90730586	-93.278316	MPRB	1
44.90731536	-93.278332	MPRB	1
44.9073184	-93.304767	MPRB	1
44.90732194	-93.238532	MPRB	1
44.90732356	-93.293451	MPRB	1
44.90732392	-93.236836	MPRB	1
44.9073252	-93.278726	MPRB	1
44.90732624	-93.283673	MPRB	1
44.90732684	-93.24785	MPRB	1
44.90733157	-93.247712	MPRB	1
44.90733226	-93.222961	MPRB	1
44.90733591	-93.247883	MPRB	1
44.90734216	-93.311553	MPRB	1
44.90734262	-93.283805	MPRB	1
44.90734489	-93.327664	MPRB	1
44.90734731	-93.320176	MPRB	1
44.90735668	-93.216419	MPRB	1
44.90735763	-93.284116	MPRB	1
44.90735821	-93.199955	MPRB	1
44.90736294	-93.283841	MPRB	1
44.90736765	-93.246996	MPRB	1
44.90737584	-93.316371	MPRB	1
44.90738329	-93.357366	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90738517	-93.284165	MPRB	1
44.90738527	-93.270639	MPRB	1
44.90738535	-93.278372	MPRB	1
44.9073855	-93.199832	MPRB	1
44.90738694	-93.231095	MPRB	1
44.9073897	-93.277665	MPRB	1
44.90740248	-93.27284	MPRB	1
44.9074064	-93.199904	MPRB	1
44.9074098	-93.207637	MPRB	1
44.90741177	-93.284106	MPRB	1
44.90741306	-93.227099	MPRB	1
44.90741418	-93.199992	MPRB	1
44.90741445	-93.325122	MPRB	1
44.90741828	-93.278637	MPRB	1
44.90742206	-93.211323	MPRB	1
44.90742417	-93.284421	MPRB	1
44.90742994	-93.275564	MPRB	1
44.9074312	-93.302364	MPRB	1
44.90743357	-93.283579	MPRB	1
44.90743849	-93.203852	MPRB	1
44.90743875	-93.203979	MPRB	1
44.90743996	-93.204752	MPRB	1
44.90744335	-93.30902	MPRB	1
44.90744417	-93.327665	MPRB	1
44.90744612	-93.216419	MPRB	1
44.90744686	-93.230952	MPRB	1
44.90744715	-93.308902	MPRB	1
44.90745059	-93.283334	MPRB	1
44.90745405	-93.290913	MPRB	1
44.90745428	-93.278673	MPRB	1
44.90745628	-93.278562	MPRB	1
44.90745866	-93.306264	MPRB	1
44.90746234	-93.308854	MPRB	1
44.9074689	-93.357296	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90748198	-93.301092	MPRB	1
44.90748649	-93.283278	MPRB	1
44.90749008	-93.31636	MPRB	1
44.90749304	-93.238124	MPRB	1
44.90749316	-93.224386	MPRB	1
44.90749715	-93.290753	MPRB	1
44.90749855	-93.306184	MPRB	1
44.90750126	-93.25366	MPRB	1
44.90751106	-93.32781	MPRB	1
44.9075124	-93.285123	MPRB	1
44.90751306	-93.357682	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90752278	-93.283271	MPRB	1
44.90752553	-93.277944	MPRB	1
44.90752618	-93.277705	MPRB	1
44.90752743	-93.277648	MPRB	1
44.90752954	-93.211319	MPRB	1
44.90753242	-93.217841	MPRB	1
44.90753442	-93.283804	MPRB	1
44.90753553	-93.262537	MPRB	1
44.90754424	-93.200833	MPRB	1

44.90754529	-93.200952 MPRB	1
44.90754786	-93.222951 MPRB	1
44.90754984	-93.305929 MPRB	1
44.90755174	-93.305851 MPRB	1
44.90755918	-93.357218 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90755934	-93.306028 MPRB	1
44.90756249	-93.24684 MPRB	1
44.90756646	-93.277712 MPRB	1
44.90756655	-93.284833 MPRB	1
44.90756676	-93.301092 MPRB	1
44.90756846	-93.320036 MPRB	1
44.90757001	-93.284742 MPRB	1
44.90757057	-93.238014 MPRB	1
44.90757074	-93.306122 MPRB	1
44.90757241	-93.283779 MPRB	1
44.90757449	-93.22439 MPRB	1
44.90757644	-93.306391 MPRB	1
44.90758165	-93.278372 MPRB	1
44.90758459	-93.284689 MPRB	1
44.90759219	-93.284604 MPRB	1
44.90759495	-93.278326 MPRB	1
44.9075966	-93.284855 MPRB	1
44.9076023	-93.285159 MPRB	1
44.90760303	-93.306192 MPRB	1
44.90761014	-93.287966 MPRB	1
44.90761034	-93.284702 MPRB	1
44.90761205	-93.2538 MPRB	1
44.90761323	-93.228622 MPRB	1
44.90762203	-93.306458 MPRB	1
44.90762252	-93.321287 MPRB	1
44.9076232	-93.284764 MPRB	1
44.90762341	-93.290907 MPRB	1
44.9076309	-93.237369 MPRB	1
44.90763113	-93.285338 MPRB	1
44.9076313	-93.283729 MPRB	1
44.90763413	-93.228292 MPRB	1
44.90763725	-93.222796 MPRB	1
44.90763738	-93.357685 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90763801	-93.246798 MPRB	1
44.90764138	-93.302364 MPRB	1
44.90764292	-93.306267 MPRB	1
44.90764347	-93.214015 MPRB	1
44.90764538	-93.285435 MPRB	1
44.90764732	-93.302213 MPRB	1
44.90764847	-93.28493 MPRB	1
44.90765291	-93.316222 MPRB	1
44.90765313	-93.227991 MPRB	1
44.90765321	-93.230949 MPRB	1
44.90765506	-93.277751 MPRB	1
44.90765963	-93.285393 MPRB	1
44.90766269	-93.327811 MPRB	1
44.90767231	-93.357142 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90767775	-93.305385 MPRB	1
44.90768053	-93.284876 MPRB	1
44.90768058	-93.269882 MPRB	1
44.9076863	-93.305838 MPRB	1
44.90768812	-93.285413 MPRB	1
44.90769841	-93.308452 MPRB	1
44.90769905	-93.216418 MPRB	1
44.90769994	-93.201276 MPRB	1
44.90770902	-93.284182 MPRB	1
44.90770946	-93.246737 MPRB	1
44.90771077	-93.285448 MPRB	1
44.90771271	-93.237851 MPRB	1
44.907714	-93.27709 MPRB	1
44.90771994	-93.277431 MPRB	1
44.90772716	-93.314527 MPRB	1
44.90773117	-93.306014 MPRB	1
44.90773371	-93.285558 MPRB	1
44.90773561	-93.285495 MPRB	1
44.90773818	-93.262537 MPRB	1
44.90774036	-93.285589 MPRB	1
44.90774505	-93.274131 MPRB	1
44.90774519	-93.305335 MPRB	1
44.90774559	-93.277335 MPRB	1
44.90774741	-93.306216 MPRB	1
44.90775183	-93.305476 MPRB	1
44.90775547	-93.200773 MPRB	1
44.90775745	-93.21386 MPRB	1
44.90776109	-93.357086 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90776437	-93.326544 MPRB	1
44.90777077	-93.200772 MPRB	1
44.90777496	-93.25764 MPRB	1
44.90778165	-93.249754 MPRB	1
44.90779501	-93.269635 MPRB	1
44.90779883	-93.237622 MPRB	1
44.90780187	-93.298399 MPRB	1

44.90780195	-93.294971 MPRB	1
44.90781221	-93.305383 MPRB	1
44.90781497	-93.322721 MPRB	1
44.90781769	-93.306281 MPRB	1
44.90781876	-93.284276 MPRB	1
44.90781971	-93.284648 MPRB	1
44.90782315	-93.278275 MPRB	1
44.90783301	-93.284688 MPRB	1
44.90783487	-93.278339 MPRB	1
44.90783587	-93.308385 MPRB	1
44.90784112	-93.30607 MPRB	1
44.90784446	-93.256224 MPRB	1
44.90784666	-93.285485 MPRB	1
44.90784727	-93.308069 MPRB	1
44.90784856	-93.285613 MPRB	1
44.9078535	-93.306142 MPRB	1
44.90785649	-93.326541 MPRB	1
44.90785707	-93.357012 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90786056	-93.284471 MPRB	1
44.90786255	-93.305379 MPRB	1
44.90786387	-93.261445 MPRB	1
44.90786391	-93.306369 MPRB	1
44.90786693	-93.326401 MPRB	1
44.90786725	-93.253795 MPRB	1
44.90786816	-93.284549 MPRB	1
44.90786996	-93.276992 MPRB	1
44.9078726	-93.217697 MPRB	1
44.90788007	-93.246356 MPRB	1
44.90788099	-93.284828 MPRB	1
44.90788315	-93.249636 MPRB	1
44.90788378	-93.327666 MPRB	1
44.90789	-93.284577 MPRB	1
44.90789574	-93.246337 MPRB	1
44.90789803	-93.285597 MPRB	1
44.90789848	-93.220254 MPRB	1
44.90790302	-93.280453 MPRB	1
44.90791171	-93.247445 MPRB	1
44.9079126	-93.222937 MPRB	1
44.90791271	-93.357385 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90791523	-93.326402 MPRB	1
44.90791527	-93.201824 MPRB	1
44.90791622	-93.301092 MPRB	1
44.90792152	-93.200705 MPRB	1
44.90792175	-93.246688 MPRB	1
44.90792241	-93.237892 MPRB	1
44.90792341	-93.326534 MPRB	1
44.90792549	-93.285689 MPRB	1
44.90792609	-93.284479 MPRB	1
44.90793133	-93.284848 MPRB	1
44.90793145	-93.231088 MPRB	1
44.90793207	-93.249143 MPRB	1
44.90793702	-93.262538 MPRB	1
44.90794367	-93.237149 MPRB	1
44.90794889	-93.28468 MPRB	1
44.90795127	-93.237199 MPRB	1
44.90795153	-93.293507 MPRB	1
44.90795364	-93.284626 MPRB	1
44.9079544	-93.356963 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90795649	-93.284512 MPRB	1
	-93.284439 MPRB	1
44.90795768	-93.312269 MPRB	1
44.90796147	-93.312591 MPRB	1
	-93.312395 MPRB	1
44.90796837	-93.284785 MPRB	1
44.90796944	-93.277514 MPRB	1
44.90797437	-93.29857 MPRB	1
44.90797458	-93.201151 MPRB	1
44.9079754	-93.213879 MPRB	1
44.90797692	-93.26992 MPRB	1
44.9079772	-93.220243 MPRB	1
44.9079788	-93.281229 MPRB	1
44.90797928	-93.284656 MPRB	1
44.90798072	-93.284836 MPRB	1
44.90798122	-93.22439 MPRB	1
44.90798237	-93.313592 MPRB	1
44.90798299	-93.27775 MPRB	1
44.90798312	-93.321449 MPRB	1
44.90798509	-93.327671 MPRB	1
44.90798547	-93.285125 MPRB	1
44.90798807	-93.313766 MPRB	1
44.90799063	-93.303646 MPRB	1
44.90799434	-93.357328 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90799439	-93.247809 MPRB	1
44.90799592	-93.285054 MPRB	1
44.90799687	-93.285024 MPRB	1
44.90799738	-93.286213 MPRB	1
44.90800061	-93.261317 MPRB	1

44.90800423	-93.237294 MPRB	1
44.90800473	-93.222941 MPRB	1
44.90800921	-93.23748 MPRB	1
44.90800968	-93.284201 MPRB	1
44.90801021	-93.262758 MPRB	1
44.90801207	-93.28496 MPRB	1
44.90801918	-93.284268 MPRB	1
44.90802059	-93.248416 MPRB	1
44.90802174	-93.356907 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90802773	-93.28382 MPRB	1
44.90802914	-93.231088 MPRB	1
44.90803058	-93.284333 MPRB	1
44.90803662	-93.286306 MPRB	1
44.90803866	-93.285079 MPRB	1
44.90803901	-93.293107 MPRB	1
44.90804387	-93.284385 MPRB	1
44.90804577	-93.284177 MPRB	1
44.90804862	-93.283706 MPRB	1
44.90804935	-93.290207 MPRB	1
44.90805052	-93.283867 MPRB	1
44.90805074	-93.290907 MPRB	1
44.90805264	-93.291147 MPRB	1
44.90805359	-93.291023 MPRB	1
44.90805717	-93.284247 MPRB	1
44.90805885	-93.290301 MPRB	1
44.90806044	-93.308183 MPRB	1
44.90806192	-93.284117 MPRB	1
44.90806218	-93.274134 MPRB	1
44.9080671	-93.307325 MPRB	1
44.90806813	-93.306008 MPRB	1
44.9080693	-93.290479 MPRB	1
44.90807069	-93.291311 MPRB	1
44.90807158	-93.267029 MPRB	1
44.90807375	-93.206352 MPRB	1
44.90807522	-93.284523 MPRB	1
44.90807595	-93.289904 MPRB	1
44.90807711	-93.293735 MPRB	1
44.90807837	-93.276823 MPRB	1
44.90807901	-93.293848 MPRB	1
44.90808209	-93.291432 MPRB	1
44.90808239	-93.316219 MPRB	1
44.90808477	-93.356859 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90808544	-93.289679 MPRB	1
44.90808745	-93.29727 MPRB	1
44.90808829	-93.207504 MPRB	1
44.90808974	-93.222795 MPRB	1
44.90809019	-93.290707 MPRB	1
44.90809318	-93.286411 MPRB	1
44.90809369	-93.307045 MPRB	1
44.90809391	-93.314676 MPRB	1
44.90809444	-93.291878 MPRB	1
44.90810087	-93.285014 MPRB	1
44.90810307	-93.276745 MPRB	1
44.90810307	-93.276792 MPRB	1
44.90810393	-93.291564 MPRB	1
44.90810488	-93.292012 MPRB	1
44.90810657	-93.284521 MPRB	1
44.90810868	-93.292108 MPRB	1
44.90811014	-93.290567 MPRB	1
44.90811058	-93.29175 MPRB	1
44.90811343	-93.29194 MPRB	1
44.90811343	-93.291679 MPRB	1
44.90811901	-93.305377 MPRB	1
44.90811986	-93.284368 MPRB	1
44.90812008	-93.29221 MPRB	1
44.90812081	-93.284505 MPRB	1
44.90812534	-93.289446 MPRB	1
44.90812573	-93.267023 MPRB	1
44.90812936	-93.2844 MPRB	1
44.90813127	-93.295277 MPRB	1
44.90813441	-93.277081 MPRB	1
	-93.276728 MPRB	1
44.90813528	-93.291895 MPRB	1
44.90814361	-93.284506 MPRB	1
44.9081437	-93.305408 MPRB	1
44.90814573	-93.29195 MPRB	1
44.90814668	-93.292245 MPRB	1
44.90814741	-93.284433 MPRB	1
44.90815048	-93.292162 MPRB	1
44.90815341	-93.277011 MPRB	1
44.90815427	-93.292074 MPRB	1
44.90815715	-93.292298 MPRB	1
44.90815911	-93.27684 MPRB	1
44.90816237	-93.292351 MPRB	1
44.90816291	-93.277063 MPRB	1
44.90816422	-93.276154 MPRB	1
44.90816488	-93.257635 MPRB	1



44.90816742	-93.276636 MPRB	1
44.9081695	-93.236745 MPRB	1
44.90817087	-93.23472 MPRB	1
44.90817261	-93.262539 MPRB	1
44.90817411	-93.285652 MPRB	1
44.90818026	-93.305369 MPRB	1
44.90818043	-93.289352 MPRB	1
44.90818079	-93.317639 MPRB	1
44.90818147	-93.306261 MPRB	1
44.9081819	-93.276745 MPRB	1
44.90818351	-93.295374 MPRB	1
44.90818527	-93.306349 MPRB	1
44.9081853	-93.222796 MPRB	1
44.90818541	-93.284566 MPRB	1
44.90818642	-93.276591 MPRB	1
44.90818857	-93.326404 MPRB	1
44.90818898	-93.285599 MPRB	1
44.90819	-93.253651 MPRB	1
44.90819385	-93.275968 MPRB	1
44.90819427	-93.230942 MPRB	1
44.90819874	-93.208772 MPRB	1
44.908199	-93.293159 MPRB	1
44.90820132	-93.289961 MPRB	1
44.90820219	-93.324 MPRB	1
44.90820351	-93.276544 MPRB	1
44.90820429	-93.292545 MPRB	1
44.90820755	-93.276822 MPRB	1
44.90821268	-93.237472 MPRB	1
44.90821817	-93.286489 MPRB	1
44.9082187	-93.327812 MPRB	1
44.90821926	-93.356694 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90822053	-93.267047 MPRB	1
44.90822085	-93.276697 MPRB	1
44.90822726	-93.276506 MPRB	1
44.90822741	-93.292304 MPRB	1
44.90822931	-93.290984 MPRB	1
44.90823026	-93.291393 MPRB	1
44.90823121	-93.292103 MPRB	1
44.90823233	-93.249881 MPRB	1
44.90823406	-93.291878 MPRB	1
44.90823501	-93.291244 MPRB	1
44.90823551	-93.292687 MPRB	1
44.90823584	-93.207629 MPRB	1
44.90823715	-93.292215 MPRB	1
44.90823786	-93.291533 MPRB	1
44.90823808	-93.246592 MPRB	1
44.9082386	-93.295218 MPRB	1
44.90823931	-93.289588 MPRB	1
44.90823976	-93.291103 MPRB	1
44.90824234	-93.276899 MPRB	1
44.90824839	-93.276749 MPRB	1
44.908251	-93.276448 MPRB	1
44.9082529	-93.276629 MPRB	1
44.90825762	-93.222957 MPRB	1
44.90825785	-93.35715 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.9082583	-93.292595 MPRB	1
44.90826258	-93.236676 MPRB	1
44.90826781	-93.289416 MPRB	1
44.90826971	-93.290655 MPRB	1
44.90827095	-93.276413 MPRB	1
44.90827525	-93.231082 MPRB	1
44.90827878	-93.276785 MPRB	1
44.90827881	-93.235834 MPRB	1
44.90827955	-93.356608 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90828069	-93.293204 MPRB	1
44.90828655	-93.294574 MPRB	1
44.90829214	-93.356694 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.9082928	-93.276557 MPRB	1
44.90830133	-93.29385 MPRB	1
44.90830135	-93.276637 MPRB	1
44.90830249	-93.2511 MPRB	1
44.90830295	-93.292805 MPRB	1
44.90830405	-93.208772 MPRB	1
44.90830906	-93.276039 MPRB	1
44.908311	-93.253795 MPRB	1
44.90831203	-93.293454 MPRB	1
44.90831288	-93.201554 MPRB	1
44.9083172	-93.289242 MPRB	1
44.90831761	-93.326398 MPRB	1
44.90831884	-93.294723 MPRB	1
44.90831938	-93.357124 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90832334	-93.291868 MPRB	1
44.90832397	-93.222795 MPRB	1
44.90832414	-93.276451 MPRB	1
44.90832532	-93.293325 MPRB	1
44.90832783	-93.276673 MPRB	1
44.90832944	-93.276626 MPRB	1

44.90833569	-93.291781 MPRB	1
44.90833978	-93.356542 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90834	-93.289108 MPRB	1
44.90834257	-93.208906 MPRB	1
44.90834314	-93.276525 MPRB	1
44.90834828	-93.285078 MPRB	1
44.9083487	-93.323852 MPRB	1
44.90835453	-93.276354 MPRB	1
44.90835683	-93.28506 MPRB	1
44.90835804	-93.292252 MPRB	1
44.90836253	-93.294645 MPRB	1
44.90836255	-93.206365 MPRB	1
44.90836326	-93.236614 MPRB	1
44.90836823	-93.285018 MPRB	1
44.90837398	-93.276296 MPRB	1
44.90837729	-93.286609 MPRB	1
44.90837923	-93.27644 MPRB	1
44.90837938	-93.292157 MPRB	1
44.90838228	-93.227267 MPRB	1
44.90838392	-93.295372 MPRB	1
44.90838546	-93.246613 MPRB	1
44.90838611	-93.271388 MPRB	1
44.90839013	-93.276241 MPRB	1
44.90839167	-93.202088 MPRB	1
44.9084053	-93.258903 MPRB	1
44.90840553	-93.292244 MPRB	1
44.90840622	-93.294488 MPRB	1
44.90841659	-93.208776 MPRB	1
44.90841906	-93.295103 MPRB	1
44.90841957	-93.276195 MPRB	1
44.90842044	-93.294962 MPRB	1
44.90842242	-93.276325 MPRB	1
44.90842432	-93.276361 MPRB	1
44.90842815	-93.356615 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90842869	-93.249779 MPRB	1
44.90842902	-93.294393 MPRB	1
44.90843119	-93.257624 MPRB	1
44.90843187	-93.294036 MPRB	1
44.90843234	-93.207621 MPRB	1
44.90843567	-93.293833 MPRB	1
44.90843741	-93.293655 MPRB	1
44.90844097	-93.276448 MPRB	1
44.9084411	-93.327815 MPRB	1
44.90844237	-93.276316 MPRB	1
44.90844403	-93.306056 MPRB	1
44.90844422	-93.294267 MPRB	1
44.90844693	-93.249941 MPRB	1
44.90845112	-93.29263 MPRB	1
44.90846083	-93.283629 MPRB	1
44.90846136	-93.246164 MPRB	1
44.90846516	-93.276259 MPRB	1
44.90846691	-93.289392 MPRB	1
44.90846991	-93.276121 MPRB	1
44.90847183	-93.208901 MPRB	1
44.90847276	-93.276203 MPRB	1
44.90847553	-93.295651 MPRB	1
44.90847656	-93.276348 MPRB	1
44.90847708	-93.292871 MPRB	1
44.90848179	-93.28929 MPRB	1
44.90849062	-93.306072 MPRB	1
44.90849081	-93.276237 MPRB	1
44.90849366	-93.276316 MPRB	1
44.90849908	-93.323854 MPRB	1
44.90849914	-93.293254 MPRB	1
44.908506	-93.276056 MPRB	1
44.90850837	-93.258901 MPRB	1
44.90850913	-93.271302 MPRB	1
44.90851125	-93.301097 MPRB	1
44.9085123	-93.202042 MPRB	1
44.90851556	-93.305512 MPRB	1
44.90852282	-93.287167 MPRB	1
44.90852509	-93.28908 MPRB	1
44.90852859	-93.292784 MPRB	1
44.90854309	-93.236573 MPRB	1
44.90854734	-93.211452 MPRB	1
44.90854813	-93.278173 MPRB	1
44.90854839	-93.201995 MPRB	1
44.90855159	-93.246168 MPRB	1
44.90855352	-93.327817 MPRB	1
44.90855512	-93.287682 MPRB	1
44.90855512	-93.323851 MPRB	1
44.90856204	-93.27617 MPRB	1
44.90856394	-93.275998 MPRB	1
44.90857323	-93.293127 MPRB	1
44.90857616	-93.246496 MPRB	1
44.90857879	-93.288917 MPRB	1
44.90858054	-93.29513 MPRB	1

44.90858727	-93.286825	MPRB	1
44.90859408	-93.298388	MPRB	1
44.90859526	-93.215283	MPRB	1
44.90859533	-93.316373	MPRB	1
44.90859603	-93.293059	MPRB	1
44.90859846	-93.322726	MPRB	1
44.90859931	-93.326401	MPRB	1
44.90860048	-93.29536	MPRB	1
44.90860148	-93.302226	MPRB	1
44.90860462	-93.287754	MPRB	1
44.90860563	-93.27557	MPRB	1
44.90860563	-93.275543	MPRB	1
44.90860583	-93.356923	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90860711	-93.278866	MPRB	1
44.90860837	-93.293291	MPRB	1
44.90860902	-93.294883	MPRB	1
44.90860997	-93.295453	MPRB	1
44.90861139	-93.267185	MPRB	1
44.90861503	-93.24981	MPRB	1
44.90861579	-93.214033	MPRB	1
44.90861747	-93.222805	MPRB	1
44.90861988	-93.275595	MPRB	1
44.90862472	-93.271176	MPRB	1
44.90863102	-93.202207	MPRB	1
44.90863402	-93.293189	MPRB	1
44.90864859	-93.327671	MPRB	1
44.90865607	-93.32782	MPRB	1
44.90865811	-93.249969	MPRB	1
44.90866003	-93.298832	MPRB	1
44.90866545	-93.278164	MPRB	1
44.90866603	-93.207629	MPRB	1
44.90867187	-93.202332	MPRB	1
44.90867497	-93.275453	MPRB	1
44.90867871	-93.356466	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90868076	-93.298993	MPRB	1
44.90868409	-93.278894	MPRB	1
44.90868754	-93.221521	MPRB	1
44.90868976	-93.229522	MPRB	1
44.9086902	-93.203951	MPRB	1
44.90869399	-93.272985	MPRB	1
44.90869718	-93.204014	MPRB	1
44.90869872	-93.275437	MPRB	1
44.90870177	-93.356861	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.90870603	-93.305108	MPRB	1
44.90870663	-93.28292	MPRB	1
44.90870758	-93.322722	MPRB	1
44.90871296	-93.275416	MPRB	1
44.90871366	-93.202491	MPRB	1
44.90871674	-93.312055	MPRB	1
44.90872587	-93.280122	MPRB	1
44.90872686	-93.280014	MPRB	1
44.90872743	-93.31324	MPRB	1
44.90872997	-93.290897	MPRB	1
44.90873003	-93.31344	MPRB	1
44.90873103	-93.253793	MPRB	1
44.90873249	-93.258901	MPRB	1
44.9087327	-93.313735	MPRB	1
44.9087369	-93.27882	MPRB	1
44.90874051	-93.278692	MPRB	1
44.90874227	-93.278576	MPRB	1
44.90874315	-93.227329	MPRB	1
44.90874487	-93.289611	MPRB	1
44.9087469	-93.202282	MPRB	1
44.90874751	-93.246438	MPRB	1
44.90874811	-93.275346	MPRB	1
44.90874828	-93.24982	MPRB	1
44.90874842	-93.256199	MPRB	1
44.9087507	-93.202479	MPRB	1
44.90875296	-93.249971	MPRB	1
44.9087595	-93.275326	MPRB	1
44.90876238	-93.263996	MPRB	1
44.90876305	-93.26277	MPRB	1
44.90876351	-93.327674	MPRB	1
44.9087659	-93.20234	MPRB	1
44.90876865	-93.317738	MPRB	1
44.9087732	-93.299008	MPRB	1
44.90877386	-93.295674	MPRB	1
44.9087748	-93.272742	MPRB	1
44.90877659	-93.246387	MPRB	1
44.90877866	-93.272258	MPRB	1
44.90877937	-93.261438	MPRB	1
44.90878015	-93.202384	MPRB	1
44.90878132	-93.256342	MPRB	1
44.90878136	-93.272592	MPRB	1
44.90878195	-93.317866	MPRB	1
44.90878244	-93.214021	MPRB	1
44.90878379	-93.229498	MPRB	1

44.90878472	-93.271691 MPRB	1
44.90878729	-93.272474 MPRB	1
44.90879181	-93.272366 MPRB	1
44.90879437	-93.281225 MPRB	1
44.90880199	-93.20245 MPRB	1
44.90880619	-93.295624 MPRB	1
44.90880975	-93.295537 MPRB	1
44.90881046	-93.249532 MPRB	1
44.90881083	-93.208779 MPRB	1
44.90881219	-93.311936 MPRB	1
44.90881492	-93.264193 MPRB	1
44.90881672	-93.251384 MPRB	1
44.90881746	-93.312072 MPRB	1
44.90882006	-93.275567 MPRB	1
44.90882011	-93.312321 MPRB	1
44.90882105	-93.2909 MPRB	1
44.90882454	-93.259771 MPRB	1
44.90882518	-93.257933 MPRB	1
44.90882653	-93.312675 MPRB	1
44.90882954	-93.202859 MPRB	1
44.90883054	-93.304962 MPRB	1
44.90883085	-93.295669 MPRB	1
44.90883241	-93.275524 MPRB	1
44.90883286	-93.312218 MPRB	1
44.90883484	-93.259379 MPRB	1
44.90883526	-93.275741 MPRB	1
44.9088381	-93.325585 MPRB	1
44.90884275	-93.213853 MPRB	1
44.90884404	-93.326143 MPRB	1
44.90884617	-93.225803 MPRB	1
44.90884641	-93.204187 MPRB	1
44.9088476	-93.275484 MPRB	1
44.90885089	-93.285383 MPRB	1
44.90885107	-93.315223 MPRB	1
44.90885233	-93.202579 MPRB	1
44.9088533	-93.224377 MPRB	1
44.90885778	-93.315352 MPRB	1
44.90885903	-93.307467 MPRB	1
44.90886056	-93.290749 MPRB	1
44.90886228	-93.293866 MPRB	1
44.90886318	-93.295777 MPRB	1
44.90886495	-93.216408 MPRB	1
44.90886614	-93.227486 MPRB	1
44.90887375	-93.317938 MPRB	1
44.90887387	-93.303495 MPRB	1
44.90887449	-93.305864 MPRB	1
44.90888048	-93.272951 MPRB	1
44.90888146	-93.272692 MPRB	1
44.90888223	-93.318526 MPRB	1
44.90889196	-93.267288 MPRB	1
44.90889236	-93.29732 MPRB	1
44.90890062	-93.234302 MPRB	1
44.90890404	-93.227865 MPRB	1
44.90891023	-93.231515 MPRB	1
44.90891232	-93.321187 MPRB	1
44.90891556	-93.230535 MPRB	1
44.90891929	-93.270618 MPRB	1
44.90892387	-93.248817 MPRB	1
44.90892629	-93.250342 MPRB	1
44.90892642	-93.228462 MPRB	1
44.90892787	-93.257958 MPRB	1
44.9089283	-93.323178 MPRB	1
44.90893231	-93.251381 MPRB	1
44.90893879	-93.25466 MPRB	1
44.90894148	-93.216847 MPRB	1
44.90894403	-93.222331 MPRB	1
44.90894407	-93.220485 MPRB	1
44.90894646	-93.223775 MPRB	1
44.90895143	-93.30551 MPRB	1
44.90895188	-93.220152 MPRB	1
44.90895693	-93.211132 MPRB	1
44.90896758	-93.267057 MPRB	1
44.90896918	-93.288393 MPRB	1
44.90897748	-93.249817 MPRB	1
44.90899567	-93.296864 MPRB	1
44.90900747	-93.311281 MPRB	1
44.90900824	-93.282552 MPRB	1
44.90902888	-93.290752 MPRB	1
44.9090384	-93.236773 MPRB	1
44.9090402	-93.227528 MPRB	1
44.90904141	-93.227696 MPRB	1
44.90904336	-93.225965 MPRB	1
44.90904965	-93.22668 MPRB	1
44.90905213	-93.217931 MPRB	1
44.90906025	-93.297106 MPRB	1
44.90906257	-93.267094 MPRB	1
44.90906418	-93.20993 MPRB	1



<a href="#">44.9090649</a>	-93.208659 MPRB	1
<a href="#">44.90906607</a>	-93.211177 MPRB	1
<a href="#">44.90906613</a>	-93.207726 MPRB	1
<a href="#">44.90907093</a>	-93.210866 MPRB	1
<a href="#">44.909079</a>	-93.321314 MPRB	1
<a href="#">44.90908688</a>	-93.262543 MPRB	1
<a href="#">44.90908946</a>	-93.29472 MPRB	1
<a href="#">44.90909602</a>	-93.233604 MPRB	1
<a href="#">44.90909646</a>	-93.288389 MPRB	1
<a href="#">44.90909825</a>	-93.297352 MPRB	1
<a href="#">44.90909962</a>	-93.249968 MPRB	1
<a href="#">44.90910024</a>	-93.222783 MPRB	1
<a href="#">44.9091042</a>	-93.311283 MPRB	1
<a href="#">44.90910616</a>	-93.228517 MPRB	1
<a href="#">44.90911015</a>	-93.277934 MPRB	1
<a href="#">44.90911842</a>	-93.236012 MPRB	1
<a href="#">44.90912394</a>	-93.311145 MPRB	1
<a href="#">44.90912435</a>	-93.313686 MPRB	1
<a href="#">44.90912791</a>	-93.290749 MPRB	1
<a href="#">44.90913055</a>	-93.267636 MPRB	1
<a href="#">44.9091334</a>	-93.315097 MPRB	1
<a href="#">44.90913508</a>	-93.302373 MPRB	1
<a href="#">44.90914004</a>	-93.297449 MPRB	1
<a href="#">44.90914972</a>	-93.215271 MPRB	1
<a href="#">44.90915574</a>	-93.254919 MPRB	1
<a href="#">44.90916106</a>	-93.216401 MPRB	1
<a href="#">44.90916297</a>	-93.305847 MPRB	1
<a href="#">44.90916688</a>	-93.246541 MPRB	1
<a href="#">44.90917125</a>	-93.233461 MPRB	1
<a href="#">44.90918163</a>	-93.208908 MPRB	1
<a href="#">44.9091857</a>	-93.214017 MPRB	1
<a href="#">44.90918943</a>	-93.297323 MPRB	1
<a href="#">44.90919621</a>	-93.295956 MPRB	1
<a href="#">44.90919844</a>	-93.257636 MPRB	1
<a href="#">44.90919976</a>	-93.228369 MPRB	1
<a href="#">44.90920507</a>	-93.29597 MPRB	1
<a href="#">44.90921748</a>	-93.228515 MPRB	1
<a href="#">44.90921769</a>	-93.312416 MPRB	1
<a href="#">44.90921888</a>	-93.320038 MPRB	1
<a href="#">44.90922264</a>	-93.256193 MPRB	1
<a href="#">44.90922537</a>	-93.29686 MPRB	1
<a href="#">44.90922552</a>	-93.297425 MPRB	1
<a href="#">44.90922553</a>	-93.326547 MPRB	1
<a href="#">44.90923466</a>	-93.313829 MPRB	1
<a href="#">44.90923879</a>	-93.290749 MPRB	1
<a href="#">44.90924002</a>	-93.32767 MPRB	1
<a href="#">44.90924592</a>	-93.297131 MPRB	1
<a href="#">44.9092591</a>	-93.213871 MPRB	1
<a href="#">44.9092626</a>	-93.282478 MPRB	1
<a href="#">44.90926313</a>	-93.277936 MPRB	1
<a href="#">44.9092633</a>	-93.30237 MPRB	1
<a href="#">44.90927137</a>	-93.327821 MPRB	1
<a href="#">44.90927532</a>	-93.26714 MPRB	1
<a href="#">44.90928039</a>	-93.256336 MPRB	1
<a href="#">44.90928578</a>	-93.230918 MPRB	1
<a href="#">44.90929341</a>	-93.301096 MPRB	1
<a href="#">44.90929463</a>	-93.254922 MPRB	1
<a href="#">44.90929773</a>	-93.208897 MPRB	1
<a href="#">44.90930821</a>	-93.320184 MPRB	1
<a href="#">44.90930859</a>	-93.228369 MPRB	1
<a href="#">44.90930976</a>	-93.296281 MPRB	1
<a href="#">44.90931007</a>	-93.261444 MPRB	1
<a href="#">44.90931115</a>	-93.247431 MPRB	1
<a href="#">44.90931572</a>	-93.322577 MPRB	1
<a href="#">44.9093162</a>	-93.297222 MPRB	1
<a href="#">44.9093178</a>	-93.246395 MPRB	1
<a href="#">44.90932071</a>	-93.327665 MPRB	1
<a href="#">44.90932661</a>	-93.267269 MPRB	1
<a href="#">44.90932756</a>	-93.321314 MPRB	1
<a href="#">44.90934263</a>	-93.305713 MPRB	1
<a href="#">44.90934941</a>	-93.267124 MPRB	1
<a href="#">44.9093497</a>	-93.217679 MPRB	1
<a href="#">44.90935404</a>	-93.296997 MPRB	1
<a href="#">44.90937401</a>	-93.265335 MPRB	1
<a href="#">44.90938324</a>	-93.302373 MPRB	1
<a href="#">44.90938516</a>	-93.214008 MPRB	1
<a href="#">44.90938769</a>	-93.227251 MPRB	1
<a href="#">44.90939278</a>	-93.222785 MPRB	1
<a href="#">44.90939663</a>	-93.277935 MPRB	1
<a href="#">44.90939683</a>	-93.231063 MPRB	1
<a href="#">44.90940511</a>	-93.213869 MPRB	1
<a href="#">44.90940862</a>	-93.248695 MPRB	1
<a href="#">44.90940992</a>	-93.296141 MPRB	1
<a href="#">44.90941226</a>	-93.271558 MPRB	1
<a href="#">44.9094163</a>	-93.309881 MPRB	1
<a href="#">44.90941631</a>	-93.261303 MPRB	1
<a href="#">44.90942085</a>	-93.308609 MPRB	1

44.90942407	-93.247432 MPRB	1
44.90942688	-93.297334 MPRB	1
44.90944127	-93.29787 MPRB	1
44.90944791	-93.296167 MPRB	1
44.90944819	-93.267325 MPRB	1
44.90945107	-93.296146 MPRB	1
44.90945199	-93.267194 MPRB	1
44.90945295	-93.2868 MPRB	1
44.90946685	-93.296822 MPRB	1
44.90946806	-93.251237 MPRB	1
44.90947826	-93.222783 MPRB	1
44.90948464	-93.249974 MPRB	1
44.90948672	-93.249812 MPRB	1
44.90948884	-93.327823 MPRB	1
44.90948956	-93.246336 MPRB	1
44.9094916	-93.296197 MPRB	1
44.9094944	-93.21655 MPRB	1
44.9094946	-93.305723 MPRB	1
44.90949534	-93.296834 MPRB	1
44.90950141	-93.29618 MPRB	1
44.9095103	-93.296311 MPRB	1
44.90951978	-93.288392 MPRB	1
44.90952678	-93.300947 MPRB	1
44.90952841	-93.321317 MPRB	1
44.9095292	-93.296241 MPRB	1
44.90952994	-93.256336 MPRB	1
44.90953055	-93.309881 MPRB	1
44.90953111	-93.294722 MPRB	1
44.90953177	-93.267467 MPRB	1
44.90953259	-93.305737 MPRB	1
44.90953477	-93.260182 MPRB	1
44.90953826	-93.304769 MPRB	1
44.90954014	-93.21385 MPRB	1
44.90954454	-93.251099 MPRB	1
44.90954845	-93.246325 MPRB	1
44.90955056	-93.247167 MPRB	1
44.90955067	-93.296361 MPRB	1
44.90955193	-93.323996 MPRB	1
44.909552	-93.296308 MPRB	1
44.9095534	-93.296033 MPRB	1
44.90955408	-93.20711 MPRB	1
44.90956024	-93.279533 MPRB	1
44.90956067	-93.284641 MPRB	1
44.9095704	-93.316233 MPRB	1
44.90957281	-93.2164 MPRB	1
44.9095753	-93.233463 MPRB	1
44.90957546	-93.267384 MPRB	1
44.90959148	-93.305756 MPRB	1
44.90959187	-93.256191 MPRB	1
44.909592	-93.208758 MPRB	1
44.90959468	-93.214008 MPRB	1
44.90959604	-93.222764 MPRB	1
44.90959695	-93.297707 MPRB	1
44.90959718	-93.305702 MPRB	1
44.90959784	-93.246315 MPRB	1
44.90959795	-93.207175 MPRB	1
44.90959881	-93.260039 MPRB	1
44.90959901	-93.228512 MPRB	1
44.90960149	-93.296427 MPRB	1
44.90960197	-93.297971 MPRB	1
44.90960205	-93.267529 MPRB	1
44.90960874	-93.29632 MPRB	1
44.90961265	-93.297778 MPRB	1
44.90961365	-93.298337 MPRB	1
44.90961621	-93.284039 MPRB	1
44.90961665	-93.219106 MPRB	1
44.90961902	-93.321308 MPRB	1
44.90961977	-93.296914 MPRB	1
44.90962505	-93.247435 MPRB	1
44.90963178	-93.283149 MPRB	1
44.90963274	-93.304969 MPRB	1
44.90963383	-93.258896 MPRB	1
44.90963499	-93.282683 MPRB	1
44.9096385	-93.282534 MPRB	1
44.90964106	-93.231065 MPRB	1
44.9096446	-93.288158 MPRB	1
44.90964634	-93.29745 MPRB	1
44.90964794	-93.294719 MPRB	1
44.90965256	-93.236288 MPRB	1
44.90965314	-93.261304 MPRB	1
44.90965351	-93.257463 MPRB	1
44.90966494	-93.29823 MPRB	1
44.90966631	-93.324012 MPRB	1
44.90967066	-93.290896 MPRB	1
44.90967595	-93.27794 MPRB	1
44.90968382	-93.305907 MPRB	1
44.9096853	-93.314957 MPRB	1

44.90968764	-93.311149 MPRB	1
44.90969195	-93.326394 MPRB	1
44.90969263	-93.327677 MPRB	1
44.90969478	-93.297693 MPRB	1
44.90969803	-93.274362 MPRB	1
44.90969929	-93.235102 MPRB	1
44.90970091	-93.273414 MPRB	1
44.90970312	-93.321305 MPRB	1
44.90970791	-93.274258 MPRB	1
44.90971048	-93.298351 MPRB	1
44.90971381	-93.222775 MPRB	1
44.90971698	-93.236611 MPRB	1
44.90971837	-93.284154 MPRB	1
44.90972112	-93.296942 MPRB	1
44.90972198	-93.305911 MPRB	1
44.90972447	-93.307472 MPRB	1
44.90972691	-93.274188 MPRB	1
44.90972909	-93.304987 MPRB	1
44.90972988	-93.312432 MPRB	1
44.9097308	-93.249962 MPRB	1
44.90973344	-93.208885 MPRB	1
44.90973801	-93.310022 MPRB	1
44.90974298	-93.271183 MPRB	1
44.90974391	-93.2968 MPRB	1
44.90974494	-93.247431 MPRB	1
44.90974494	-93.233606 MPRB	1
44.90974799	-93.274044 MPRB	1
44.9097512	-93.305835 MPRB	1
44.90975467	-93.305889 MPRB	1
44.90975838	-93.252339 MPRB	1
44.90975874	-93.274211 MPRB	1
44.90975929	-93.274348 MPRB	1
44.90975937	-93.271024 MPRB	1
44.90976084	-93.273997 MPRB	1
44.90976643	-93.213846 MPRB	1
44.90976941	-93.298342 MPRB	1
44.90977108	-93.290871 MPRB	1
44.90977338	-93.254915 MPRB	1
44.90977751	-93.304969 MPRB	1
44.90977606	-93.297967 MPRB	1
44.90977764	-93.305747 MPRB	1
44.90977926	-93.296772 MPRB	1
44.90978029	-93.274081 MPRB	1
44.90978167	-93.305872 MPRB	1
44.90978173	-93.273962 MPRB	1
44.909782	-93.274447 MPRB	1
44.90978646	-93.207627 MPRB	1
44.90978863	-93.274033 MPRB	1
44.90979389	-93.321459 MPRB	1
44.90979623	-93.289471 MPRB	1
44.90979695	-93.313689 MPRB	1
44.90980073	-93.273921 MPRB	1
44.90980158	-93.228368 MPRB	1
44.909807	-93.274053 MPRB	1
44.90980749	-93.273982 MPRB	1
44.90981154	-93.248538 MPRB	1
44.90981711	-93.213991 MPRB	1
44.90982353	-93.273881 MPRB	1
44.90982423	-93.297607 MPRB	1
44.90982448	-93.273937 MPRB	1
44.90982514	-93.273469 MPRB	1
44.9098254	-93.228508 MPRB	1
44.90983095	-93.321318 MPRB	1
44.90983458	-93.274013 MPRB	1
44.90984396	-93.304945 MPRB	1
44.90984537	-93.27384 MPRB	1
44.90984821	-93.226211 MPRB	1
44.90984868	-93.226554 MPRB	1
44.90984967	-93.22558 MPRB	1
44.90985116	-93.224979 MPRB	1
44.90985119	-93.23346 MPRB	1
44.9098518	-93.225438 MPRB	1
44.9098523	-93.323864 MPRB	1
44.90985434	-93.223383 MPRB	1
44.90985532	-93.314955 MPRB	1
44.90985655	-93.273899 MPRB	1
44.90985813	-93.273982 MPRB	1
44.909862	-93.260015 MPRB	1
44.90987197	-93.273308 MPRB	1
44.90987247	-93.304959 MPRB	1
44.90987274	-93.228365 MPRB	1
44.90987593	-93.302206 MPRB	1
44.90987755	-93.270505 MPRB	1
44.90988043	-93.273867 MPRB	1
44.90988183	-93.273938 MPRB	1
44.90988277	-93.29813 MPRB	1
44.90988638	-93.290747 MPRB	1

<a href="#">44.90988682</a>	-93.326549 MPRB	1
<a href="#">44.90989237</a>	-93.272208 MPRB	1
<a href="#">44.90989516</a>	-93.273207 MPRB	1
<a href="#">44.90989516</a>	-93.320046 MPRB	1
<a href="#">44.90989617</a>	-93.27211 MPRB	1
<a href="#">44.90989703</a>	-93.288143 MPRB	1
<a href="#">44.90990278</a>	-93.273891 MPRB	1
<a href="#">44.90990586</a>	-93.315103 MPRB	1
<a href="#">44.90990653</a>	-93.326405 MPRB	1
<a href="#">44.909916</a>	-93.316235 MPRB	1
<a href="#">44.90992606</a>	-93.300955 MPRB	1
<a href="#">44.9099323</a>	-93.313687 MPRB	1
<a href="#">44.90993761</a>	-93.228363 MPRB	1
<a href="#">44.90993838</a>	-93.316374 MPRB	1
<a href="#">44.90994131</a>	-93.322591 MPRB	1
<a href="#">44.90994384</a>	-93.303502 MPRB	1
<a href="#">44.90995471</a>	-93.30447 MPRB	1
<a href="#">44.90996041</a>	-93.304494 MPRB	1
<a href="#">44.90996527</a>	-93.31002 MPRB	1
<a href="#">44.90996805</a>	-93.256335 MPRB	1
<a href="#">44.90997668</a>	-93.246139 MPRB	1
<a href="#">44.90998063</a>	-93.320049 MPRB	1
<a href="#">44.90998072</a>	-93.220228 MPRB	1
<a href="#">44.90998418</a>	-93.297901 MPRB	1
<a href="#">44.90998937</a>	-93.290747 MPRB	1
<a href="#">44.90998977</a>	-93.26018 MPRB	1
<a href="#">44.90999518</a>	-93.305687 MPRB	1
<a href="#">44.91000147</a>	-93.297417 MPRB	1
<a href="#">44.91000534</a>	-93.290892 MPRB	1
<a href="#">44.9100086</a>	-93.314958 MPRB	1
<a href="#">44.91001065</a>	-93.288376 MPRB	1
<a href="#">44.91001513</a>	-93.263863 MPRB	1
<a href="#">44.91001987</a>	-93.305655 MPRB	1
<a href="#">44.91002172</a>	-93.207764 MPRB	1
<a href="#">44.91002399</a>	-93.303509 MPRB	1
<a href="#">44.91002705</a>	-93.273784 MPRB	1
<a href="#">44.91002937</a>	-93.305663 MPRB	1
<a href="#">44.91003171</a>	-93.286774 MPRB	1
<a href="#">44.91003281</a>	-93.272558 MPRB	1
<a href="#">44.91003871</a>	-93.234868 MPRB	1
<a href="#">44.9100393</a>	-93.228506 MPRB	1
<a href="#">44.91004335</a>	-93.325136 MPRB	1
<a href="#">44.91004574</a>	-93.263992 MPRB	1
<a href="#">44.9100543</a>	-93.246532 MPRB	1
<a href="#">44.91005775</a>	-93.24703 MPRB	1
<a href="#">44.91005893</a>	-93.273781 MPRB	1
<a href="#">44.91005959</a>	-93.327676 MPRB	1
<a href="#">44.91006524</a>	-93.222944 MPRB	1
<a href="#">44.91006535</a>	-93.326398 MPRB	1
<a href="#">44.9100727</a>	-93.272413 MPRB	1
<a href="#">44.91007295</a>	-93.230911 MPRB	1
<a href="#">44.9100764</a>	-93.273737 MPRB	1
<a href="#">44.91007656</a>	-93.246646 MPRB	1
<a href="#">44.91007758</a>	-93.285008 MPRB	1
<a href="#">44.91007853</a>	-93.273712 MPRB	1
<a href="#">44.91007945</a>	-93.216396 MPRB	1
<a href="#">44.91007988</a>	-93.213994 MPRB	1
<a href="#">44.91008043</a>	-93.222761 MPRB	1
<a href="#">44.91008174</a>	-93.273457 MPRB	1
<a href="#">44.91008321</a>	-93.256336 MPRB	1
<a href="#">44.91008392</a>	-93.287623 MPRB	1
<a href="#">44.91008505</a>	-93.287722 MPRB	1
<a href="#">44.91008984</a>	-93.273759 MPRB	1
<a href="#">44.91009056</a>	-93.221661 MPRB	1
<a href="#">44.91009209</a>	-93.288051 MPRB	1
<a href="#">44.91009512</a>	-93.287912 MPRB	1
<a href="#">44.91009733</a>	-93.246472 MPRB	1
<a href="#">44.91010527</a>	-93.234739 MPRB	1
<a href="#">44.91010586</a>	-93.216544 MPRB	1
<a href="#">44.91010663</a>	-93.2737 MPRB	1
<a href="#">44.91011367</a>	-93.273723 MPRB	1
<a href="#">44.91011505</a>	-93.29982 MPRB	1
<a href="#">44.91011612</a>	-93.270465 MPRB	1
<a href="#">44.91011624</a>	-93.311295 MPRB	1
<a href="#">44.91011793</a>	-93.228363 MPRB	1
<a href="#">44.91012528</a>	-93.273868 MPRB	1
<a href="#">44.91012821</a>	-93.271451 MPRB	1
<a href="#">44.91012822</a>	-93.273758 MPRB	1
<a href="#">44.91012933</a>	-93.304491 MPRB	1
<a href="#">44.91013297</a>	-93.273672 MPRB	1
<a href="#">44.91013566</a>	-93.270401 MPRB	1
<a href="#">44.91013692</a>	-93.298079 MPRB	1
<a href="#">44.91013728</a>	-93.271923 MPRB	1
<a href="#">44.91013861</a>	-93.321463 MPRB	1
<a href="#">44.91013883</a>	-93.22151 MPRB	1
<a href="#">44.91014268</a>	-93.298255 MPRB	1
<a href="#">44.91014319</a>	-93.273707 MPRB	1



44.91014678	-93.27172 MPRB	1
44.91014832	-93.302375 MPRB	1
44.91014868	-93.272556 MPRB	1
44.91014912	-93.273737 MPRB	1
44.91014998	-93.313694 MPRB	1
44.91015447	-93.273404 MPRB	1
44.91015577	-93.273657 MPRB	1
44.91015738	-93.271363 MPRB	1
44.91015881	-93.273069 MPRB	1
44.91015971	-93.273353 MPRB	1
44.91016446	-93.302198 MPRB	1
44.91016629	-93.273822 MPRB	1
44.91016912	-93.222943 MPRB	1
44.91017531	-93.273694 MPRB	1
44.91017619	-93.321318 MPRB	1
44.91017623	-93.271137 MPRB	1
44.9101763	-93.230913 MPRB	1
44.91017691	-93.270348 MPRB	1
44.91017718	-93.271866 MPRB	1
44.91018063	-93.292163 MPRB	1
44.91018236	-93.273736 MPRB	1
44.91018248	-93.309887 MPRB	1
44.91018259	-93.213994 MPRB	1
44.91018521	-93.27366 MPRB	1
44.91018531	-93.264011 MPRB	1
44.91018723	-93.235985 MPRB	1
44.91018996	-93.316412 MPRB	1
44.91019148	-93.249959 MPRB	1
44.9101949	-93.272871 MPRB	1
44.9101952	-93.28678 MPRB	1
44.91019552	-93.287847 MPRB	1
44.91019667	-93.272324 MPRB	1
44.91019678	-93.286536 MPRB	1
44.91019952	-93.256334 MPRB	1
44.91019963	-93.287127 MPRB	1
44.91020222	-93.273796 MPRB	1
44.91020515	-93.273701 MPRB	1
44.91020591	-93.272408 MPRB	1
44.91020689	-93.320047 MPRB	1
44.9102093	-93.290892 MPRB	1
44.91020989	-93.312423 MPRB	1
44.91021275	-93.273728 MPRB	1
44.91021471	-93.229635 MPRB	1
44.91022305	-93.245715 MPRB	1
44.910227	-93.273664 MPRB	1
44.91022843	-93.300617 MPRB	1
44.91022895	-93.235519 MPRB	1
44.91023699	-93.271152 MPRB	1
44.91023904	-93.286311 MPRB	1
44.91024704	-93.260016 MPRB	1
44.91024845	-93.315102 MPRB	1
44.9102532	-93.228507 MPRB	1
44.91025506	-93.271906 MPRB	1
44.91026529	-93.229771 MPRB	1
44.91026646	-93.27174 MPRB	1
44.9102665	-93.317506 MPRB	1
44.91026914	-93.261462 MPRB	1
44.91027053	-93.228363 MPRB	1
44.91027215	-93.272432 MPRB	1
44.91027405	-93.316377 MPRB	1
44.91027952	-93.327681 MPRB	1
44.91028768	-93.213987 MPRB	1
44.91028974	-93.26401 MPRB	1
44.91029099	-93.302377 MPRB	1
44.91029259	-93.280954 MPRB	1
44.91029483	-93.231053 MPRB	1
44.91029695	-93.297706 MPRB	1
44.91030087	-93.288151 MPRB	1
44.91030102	-93.249957 MPRB	1
44.91030154	-93.256192 MPRB	1
44.91030538	-93.208759 MPRB	1
44.91031626	-93.290889 MPRB	1
44.91032503	-93.322739 MPRB	1
44.91032528	-93.298223 MPRB	1
44.91032728	-93.297759 MPRB	1
44.91033642	-93.30461 MPRB	1
44.91034329	-93.30445 MPRB	1
44.91035729	-93.249809 MPRB	1
44.91036316	-93.208886 MPRB	1
44.91036845	-93.31497 MPRB	1
44.91037282	-93.261462 MPRB	1
44.91037506	-93.286454 MPRB	1
44.91037672	-93.308763 MPRB	1
44.91037836	-93.327678 MPRB	1
44.91037991	-93.251225 MPRB	1
44.9103873	-93.236408 MPRB	1
44.91039052	-93.246909 MPRB	1

44.91039441	-93.292023	MPRB	1
44.91039571	-93.304797	MPRB	1
44.91039648	-93.272139	MPRB	1
44.91039766	-93.305959	MPRB	1
44.91039994	-93.21399	MPRB	1
44.91040312	-93.25364	MPRB	1
44.91040336	-93.305897	MPRB	1
44.91040727	-93.24678	MPRB	1
44.91041053	-93.302355	MPRB	1
44.91041369	-93.216393	MPRB	1
44.91041878	-93.27206	MPRB	1
44.91041977	-93.300596	MPRB	1
44.91042788	-93.208893	MPRB	1
44.91042885	-93.314973	MPRB	1
44.91042978	-93.304924	MPRB	1
44.91043257	-93.29809	MPRB	1
44.9104331	-93.272783	MPRB	1
44.91043376	-93.222769	MPRB	1
44.91043403	-93.327831	MPRB	1
44.9104342	-93.289948	MPRB	1
44.91043562	-93.313848	MPRB	1
44.91043866	-93.288146	MPRB	1
44.91044118	-93.288665	MPRB	1
44.91044164	-93.289797	MPRB	1
44.91044301	-93.2885	MPRB	1
44.91044325	-93.309886	MPRB	1
44.91044325	-93.305948	MPRB	1
44.91044325	-93.222928	MPRB	1
44.91044362	-93.272713	MPRB	1
44.91044388	-93.290423	MPRB	1
44.91044397	-93.290529	MPRB	1
44.91044457	-93.272639	MPRB	1
44.91044533	-93.291025	MPRB	1
44.91044747	-93.291356	MPRB	1
44.91044927	-93.290069	MPRB	1
44.9104527	-93.235968	MPRB	1
44.91045779	-93.273526	MPRB	1
44.91046217	-93.305201	MPRB	1
44.9104636	-93.305026	MPRB	1
44.91046366	-93.305618	MPRB	1
44.91046936	-93.305388	MPRB	1
44.91047076	-93.264004	MPRB	1
44.91047276	-93.273495	MPRB	1
44.91047475	-93.245732	MPRB	1
44.91047497	-93.207054	MPRB	1
44.91047712	-93.235286	MPRB	1
44.91047803	-93.300063	MPRB	1
44.9104839	-93.28383	MPRB	1
44.91049084	-93.302371	MPRB	1
44.91049746	-93.273377	MPRB	1
44.91050386	-93.306313	MPRB	1
44.91050396	-93.3072	MPRB	1
44.91050408	-93.306637	MPRB	1
44.91050478	-93.270195	MPRB	1
44.91050488	-93.327684	MPRB	1
44.91050615	-93.314969	MPRB	1
44.91050851	-93.29957	MPRB	1
44.91050857	-93.307908	MPRB	1
44.91050875	-93.308182	MPRB	1
44.91051483	-93.310443	MPRB	1
44.91051644	-93.311034	MPRB	1
44.91051886	-93.298088	MPRB	1
44.9105267	-93.246022	MPRB	1
44.91053355	-93.207121	MPRB	1
44.9105376	-93.208755	MPRB	1
44.91053907	-93.327825	MPRB	1
44.91053955	-93.272486	MPRB	1
44.9105396	-93.301645	MPRB	1
44.91054107	-93.289947	MPRB	1
44.91054215	-93.288623	MPRB	1
44.91054376	-93.289135	MPRB	1
44.91054425	-93.28334	MPRB	1
44.91054471	-93.231049	MPRB	1
44.91054569	-93.235906	MPRB	1
44.91054764	-93.290077	MPRB	1
44.91054876	-93.291685	MPRB	1
44.91054883	-93.291015	MPRB	1
44.91054895	-93.29116	MPRB	1
44.91055343	-93.222946	MPRB	1
	-93.22278	MPRB	1
44.91055402	-93.292864	MPRB	1
44.91055428	-93.291921	MPRB	1
44.9105572	-93.314586	MPRB	1
44.91055821	-93.272476	MPRB	1
	-93.272456	MPRB	1
44.91056007	-93.299381	MPRB	1
44.91056519	-93.286945	MPRB	1

44.91057105	-93.271095 MPRB	1
44.91057448	-93.24562 MPRB	1
44.91058309	-93.307908 MPRB	1
44.91058575	-93.235744 MPRB	1
44.91058725	-93.298125 MPRB	1
44.91058729	-93.2363 MPRB	1
44.91058824	-93.235309 MPRB	1
44.91059182	-93.299288 MPRB	1
44.91059214	-93.207198 MPRB	1
44.91059343	-93.274115 MPRB	1
44.91059511	-93.304382 MPRB	1
44.91059807	-93.300549 MPRB	1
44.91059942	-93.299187 MPRB	1
44.91059997	-93.300468 MPRB	1
44.91060176	-93.309224 MPRB	1
44.91060178	-93.277778 MPRB	1
44.91060377	-93.300409 MPRB	1
44.91060414	-93.272081 MPRB	1
44.91060927	-93.213835 MPRB	1
44.91060984	-93.272028 MPRB	1
44.91061484	-93.251965 MPRB	1
44.91061691	-93.32783 MPRB	1
44.91061774	-93.253366 MPRB	1
44.91062013	-93.252932 MPRB	1
44.91062123	-93.271977 MPRB	1
44.9106228	-93.272772 MPRB	1
44.91062846	-93.228501 MPRB	1
44.91063046	-93.259308 MPRB	1
44.91063269	-93.312026 MPRB	1
44.91063385	-93.260464 MPRB	1
44.91063783	-93.297441 MPRB	1
44.91064098	-93.27272 MPRB	1
44.91064117	-93.236179 MPRB	1
44.91064311	-93.312824 MPRB	1
44.91064353	-93.272279 MPRB	1
44.91066107	-93.272739 MPRB	1
44.91066107	-93.269985 MPRB	1
44.9106636	-93.222928 MPRB	1
44.91066401	-93.314683 MPRB	1
44.91066519	-93.327967 MPRB	1
44.9106693	-93.222777 MPRB	1
44.91067159	-93.277428 MPRB	1
44.91067235	-93.303654 MPRB	1
44.91067273	-93.29818 MPRB	1
44.91067307	-93.328848 MPRB	1
44.9106788	-93.287053 MPRB	1
44.91068536	-93.297846 MPRB	1
44.91069102	-93.272239 MPRB	1
44.91070324	-93.28947 MPRB	1
44.91070752	-93.300855 MPRB	1
44.91070811	-93.249534 MPRB	1
44.9107101	-93.236183 MPRB	1
44.91071231	-93.249085 MPRB	1
44.91072186	-93.248428 MPRB	1
44.91072242	-93.253545 MPRB	1
44.91072268	-93.250984 MPRB	1
44.91072418	-93.253213 MPRB	1
44.91072561	-93.271093 MPRB	1
44.9107268	-93.300604 MPRB	1
44.9107283	-93.247142 MPRB	1
44.91073609	-93.26008 MPRB	1
44.91073621	-93.228655 MPRB	1
44.91074424	-93.297858 MPRB	1
44.91074978	-93.325556 MPRB	1
44.91075006	-93.221736 MPRB	1
44.91075036	-93.221944 MPRB	1
44.91075702	-93.218244 MPRB	1
44.91075953	-93.300031 MPRB	1
44.91076063	-93.214197 MPRB	1
44.91076097	-93.262259 MPRB	1
44.91076275	-93.304929 MPRB	1
44.91076755	-93.224318 MPRB	1
44.91076756	-93.212445 MPRB	1
44.91077036	-93.26366 MPRB	1
44.91077131	-93.23571 MPRB	1
44.91077737	-93.270101 MPRB	1
44.91077802	-93.30281 MPRB	1
44.91077852	-93.299975 MPRB	1
44.91077881	-93.32005 MPRB	1
44.91078292	-93.293289 MPRB	1
44.91078537	-93.256184 MPRB	1
44.91078628	-93.245428 MPRB	1
44.91078768	-93.2358 MPRB	1
44.91078985	-93.281205 MPRB	1
44.91078986	-93.285633 MPRB	1
44.91079851	-93.310031 MPRB	1
44.91080302	-93.327688 MPRB	1

44.91080656	-93.264007 MPRB	1
44.91080755	-93.252518 MPRB	1
44.91080781	-93.289597 MPRB	1
44.91080863	-93.261223 MPRB	1
44.91081023	-93.249953 MPRB	1
44.91081678	-93.27127 MPRB	1
44.91082009	-93.31369 MPRB	1
44.91084068	-93.321325 MPRB	1
44.9108462	-93.313841 MPRB	1
44.91085416	-93.303492 MPRB	1
44.91085447	-93.223975 MPRB	1
44.91085971	-93.323862 MPRB	1
44.91086196	-93.22264 MPRB	1
44.91086459	-93.245589 MPRB	1
44.91086621	-93.222455 MPRB	1
44.9108668	-93.310036 MPRB	1
44.91086707	-93.213516 MPRB	1
44.91086781	-93.215645 MPRB	1
44.91086932	-93.21183 MPRB	1
44.91086933	-93.299969 MPRB	1
44.91086958	-93.297766 MPRB	1
44.91087071	-93.216984 MPRB	1
44.91087079	-93.270059 MPRB	1
44.91087089	-93.324021 MPRB	1
44.91087129	-93.211551 MPRB	1
44.91087167	-93.213399 MPRB	1
44.91087305	-93.260798 MPRB	1
44.91087449	-93.293293 MPRB	1
44.91087685	-93.262133 MPRB	1
44.91088064	-93.262477 MPRB	1
44.91088547	-93.252516 MPRB	1
44.91088634	-93.260859 MPRB	1
44.91088776	-93.325294 MPRB	1
44.91088913	-93.30008 MPRB	1
44.91089031	-93.260855 MPRB	1
44.910891	-93.248528 MPRB	1
44.91089151	-93.256183 MPRB	1
44.91089467	-93.271694 MPRB	1
44.91089823	-93.32767 MPRB	1
44.91089964	-93.251084 MPRB	1
44.91091289	-93.299815 MPRB	1
44.9109162	-93.249803 MPRB	1
44.91092122	-93.294572 MPRB	1
44.91092231	-93.328932 MPRB	1
44.91092511	-93.270379 MPRB	1
44.91092796	-93.231046 MPRB	1
44.91092931	-93.301172 MPRB	1
44.9109303	-93.266581 MPRB	1
44.91093275	-93.216387 MPRB	1
44.9109343	-93.221651 MPRB	1
44.9109355	-93.313707 MPRB	1
44.91093604	-93.262116 MPRB	1
44.91093763	-93.263237 MPRB	1
44.91093763	-93.262361 MPRB	1
44.91093868	-93.228502 MPRB	1
44.91093948	-93.302314 MPRB	1
44.91094378	-93.310029 MPRB	1
44.91094639	-93.260831 MPRB	1
44.91095648	-93.29666 MPRB	1
44.91095782	-93.284507 MPRB	1
44.91095843	-93.283822 MPRB	1
44.91096148	-93.247023 MPRB	1
44.9109664	-93.316242 MPRB	1
44.91096746	-93.260642 MPRB	1
44.91097696	-93.282409 MPRB	1
44.91097844	-93.327824 MPRB	1
44.91097937	-93.302354 MPRB	1
44.91098029	-93.264769 MPRB	1
44.91098579	-93.260717 MPRB	1
44.91099077	-93.302453 MPRB	1
44.91099739	-93.264796 MPRB	1
44.91099794	-93.270406 MPRB	1
44.91099853	-93.303508 MPRB	1
44.91100023	-93.272983 MPRB	1
44.91100646	-93.301758 MPRB	1
44.91100974	-93.245455 MPRB	1
44.91101186	-93.245202 MPRB	1
44.9110123	-93.230908 MPRB	1
44.91101639	-93.299717 MPRB	1
44.91101872	-93.247414 MPRB	1
44.91102223	-93.301094 MPRB	1
44.91102277	-93.234606 MPRB	1
44.91102897	-93.320055 MPRB	1
44.91102948	-93.260639 MPRB	1
44.91103268	-93.249951 MPRB	1
44.91103684	-93.272836 MPRB	1
44.911037	-93.249798 MPRB	1



44.91104184	-93.256332 MPRB	1
44.91104427	-93.309893 MPRB	1
44.91104609	-93.221649 MPRB	1
44.91104704	-93.274121 MPRB	1
44.91104854	-93.297911 MPRB	1
44.91105349	-93.245489 MPRB	1
44.91105526	-93.322743 MPRB	1
44.91106177	-93.327685 MPRB	1
44.91106528	-93.315112 MPRB	1
44.91106636	-93.282434 MPRB	1
44.91107422	-93.222771 MPRB	1
44.91107669	-93.256181 MPRB	1
44.91107818	-93.304782 MPRB	1
44.91108384	-93.302553 MPRB	1
44.91109574	-93.270447 MPRB	1
44.91109619	-93.260517 MPRB	1
44.91110156	-93.323865 MPRB	1
44.91110766	-93.272983 MPRB	1
44.91110899	-93.23592 MPRB	1
44.91112256	-93.260325 MPRB	1
44.91112343	-93.216383 MPRB	1
44.91113156	-93.308603 MPRB	1
44.91113233	-93.260823 MPRB	1
44.91113238	-93.228355 MPRB	1
44.91113295	-93.301097 MPRB	1
44.91113404	-93.247091 MPRB	1
44.91113581	-93.215101 MPRB	1
44.91114088	-93.263785 MPRB	1
44.91114155	-93.270419 MPRB	1
44.91114901	-93.221648 MPRB	1
44.91115167	-93.320066 MPRB	1
44.91115465	-93.264061 MPRB	1
44.91116228	-93.315105 MPRB	1
44.91116511	-93.228497 MPRB	1
44.9111675	-93.244877 MPRB	1
44.9111692	-93.222771 MPRB	1
44.91117401	-93.263871 MPRB	1
44.91117486	-93.244973 MPRB	1
44.91117847	-93.256327 MPRB	1
44.91117911	-93.220364 MPRB	1
44.91117942	-93.283289 MPRB	1
44.91118044	-93.299 MPRB	1
44.91118248	-93.29895 MPRB	1
44.91119191	-93.283527 MPRB	1
44.91119683	-93.284222 MPRB	1
44.91119691	-93.260577 MPRB	1
44.91119766	-93.298915 MPRB	1
44.91120834	-93.283955 MPRB	1
44.91121324	-93.22022 MPRB	1
44.91121454	-93.262048 MPRB	1
44.91121805	-93.244827 MPRB	1
44.91122499	-93.261967 MPRB	1
44.9112257	-93.215092 MPRB	1
44.91123329	-93.324013 MPRB	1
44.9112351	-93.320051 MPRB	1
44.91123706	-93.287053 MPRB	1
44.91123743	-93.244137 MPRB	1
44.91124	-93.278135 MPRB	1
44.91124581	-93.207217 MPRB	1
44.91124651	-93.298942 MPRB	1
44.91124736	-93.302779 MPRB	1
44.91125096	-93.328939 MPRB	1
44.91125278	-93.222781 MPRB	1
44.91125354	-93.213835 MPRB	1
44.91126699	-93.28306 MPRB	1
44.91127153	-93.26177 MPRB	1
44.91127881	-93.265219 MPRB	1
44.91128075	-93.315111 MPRB	1
44.91128147	-93.244796 MPRB	1
44.9112885	-93.258935 MPRB	1
44.91129622	-93.261723 MPRB	1
44.91129745	-93.218944 MPRB	1
44.91129752	-93.265236 MPRB	1
44.91129859	-93.287051 MPRB	1
44.91129952	-93.323867 MPRB	1
44.91130509	-93.221647 MPRB	1
44.91130545	-93.272831 MPRB	1
44.91131461	-93.265263 MPRB	1
44.91131709	-93.266572 MPRB	1
44.91131944	-93.262116 MPRB	1
44.91131971	-93.272978 MPRB	1
44.91132083	-93.263334 MPRB	1
44.91132116	-93.222763 MPRB	1
44.91132695	-93.270371 MPRB	1
44.9113377	-93.314967 MPRB	1
44.91133941	-93.244666 MPRB	1
44.91134681	-93.270683 MPRB	1

44.91135176	-93.244749 MPRB	1
44.91135702	-93.220373 MPRB	1
44.91135942	-93.216386 MPRB	1
44.91136704	-93.303495 MPRB	1
44.91136812	-93.326413 MPRB	1
44.91137281	-93.315127 MPRB	1
44.91138056	-93.289466 MPRB	1
44.91138217	-93.24457 MPRB	1
44.91138461	-93.272819 MPRB	1
44.91138476	-93.294717 MPRB	1
44.91138833	-93.256176 MPRB	1
44.91140162	-93.264004 MPRB	1
44.91140779	-93.244718 MPRB	1
44.91140789	-93.325147 MPRB	1
44.91140854	-93.222765 MPRB	1
44.91140952	-93.261267 MPRB	1
44.91141519	-93.321457 MPRB	1
44.91142618	-93.292021 MPRB	1
44.91142961	-93.265493 MPRB	1
44.9114306	-93.314972 MPRB	1
44.91143622	-93.326556 MPRB	1
44.91143721	-93.261886 MPRB	1
44.91144035	-93.321326 MPRB	1
44.91144567	-93.311165 MPRB	1
44.91144838	-93.219084 MPRB	1
44.91144914	-93.249797 MPRB	1
44.91146461	-93.260817 MPRB	1
44.9114779	-93.312431 MPRB	1
44.91147791	-93.313846 MPRB	1
44.91148452	-93.222771 MPRB	1
44.91148922	-93.272827 MPRB	1
44.91149762	-93.294719 MPRB	1
44.91150449	-93.244556 MPRB	1
44.91150745	-93.280215 MPRB	1
44.91150827	-93.282086 MPRB	1
44.91150829	-93.230896 MPRB	1
44.91151036	-93.321468 MPRB	1
44.91151219	-93.247418 MPRB	1
44.91151499	-93.298227 MPRB	1
44.91151711	-93.303506 MPRB	1
44.91151765	-93.272978 MPRB	1
44.91151976	-93.231044 MPRB	1
44.91152789	-93.261151 MPRB	1
44.91152851	-93.256327 MPRB	1
44.91152931	-93.281962 MPRB	1
44.91153248	-93.280482 MPRB	1
44.91153789	-93.259996 MPRB	1
44.91154365	-93.327685 MPRB	1
44.91154643	-93.22835 MPRB	1
44.91156037	-93.27978 MPRB	1
44.91156125	-93.246739 MPRB	1
44.9115681	-93.222934 MPRB	1
44.9115684	-93.298383 MPRB	1
44.91156868	-93.254901 MPRB	1
44.91157745	-93.280898 MPRB	1
44.91157993	-93.213976 MPRB	1
44.9115833	-93.222781 MPRB	1
44.91158923	-93.281852 MPRB	1
44.91159383	-93.272831 MPRB	1
44.9116026	-93.244896 MPRB	1
44.91160403	-93.259051 MPRB	1
44.91160782	-93.260728 MPRB	1
44.91160994	-93.261954 MPRB	1
44.91161079	-93.208347 MPRB	1
44.9116116	-93.230896 MPRB	1
44.91161446	-93.255056 MPRB	1
44.91161518	-93.314972 MPRB	1
44.91161747	-93.317515 MPRB	1
44.91162213	-93.233399 MPRB	1
44.91162793	-93.272978 MPRB	1
44.91163218	-93.323871 MPRB	1
44.91163386	-93.221495 MPRB	1
44.91163464	-93.26186 MPRB	1
44.91164134	-93.313701 MPRB	1
44.91164675	-93.217672 MPRB	1
44.9116517	-93.262765 MPRB	1
44.9116549	-93.274123 MPRB	1
44.91165659	-93.310032 MPRB	1
44.91165748	-93.261763 MPRB	1
44.91165757	-93.259218 MPRB	1
44.91165898	-93.225325 MPRB	1
44.9116626	-93.223751 MPRB	1
44.91166672	-93.244209 MPRB	1
44.91167258	-93.222765 MPRB	1
44.91167648	-93.261685 MPRB	1
44.91168296	-93.321332 MPRB	1
44.91169699	-93.261832 MPRB	1

<a href="#">44.91169777</a>	-93.228348 MPRB	1
<a href="#">44.91170315</a>	-93.260692 MPRB	1
<a href="#">44.91171452</a>	-93.313847 MPRB	1
<a href="#">44.91171522</a>	-93.308628 MPRB	1
<a href="#">44.91171537</a>	-93.26175 MPRB	1
<a href="#">44.91171695</a>	-93.260704 MPRB	1
<a href="#">44.91172004</a>	-93.281942 MPRB	1
<a href="#">44.91172577</a>	-93.222757 MPRB	1
<a href="#">44.91173239</a>	-93.27283 MPRB	1
<a href="#">44.91173441</a>	-93.26168 MPRB	1
<a href="#">44.91174174</a>	-93.256177 MPRB	1
<a href="#">44.9117529</a>	-93.288153 MPRB	1
<a href="#">44.91175338</a>	-93.28837 MPRB	1
<a href="#">44.91175647</a>	-93.277925 MPRB	1
<a href="#">44.91175797</a>	-93.321325 MPRB	1
<a href="#">44.91175823</a>	-93.225736 MPRB	1
<a href="#">44.91175858</a>	-93.22431 MPRB	1
<a href="#">44.91176067</a>	-93.224161 MPRB	1
<a href="#">44.91176336</a>	-93.265801 MPRB	1
<a href="#">44.91176691</a>	-93.261991 MPRB	1
<a href="#">44.91177001</a>	-93.233481 MPRB	1
<a href="#">44.91177177</a>	-93.228492 MPRB	1
<a href="#">44.91177366</a>	-93.261549 MPRB	1
<a href="#">44.91177723</a>	-93.259902 MPRB	1
<a href="#">44.91177915</a>	-93.261848 MPRB	1
<a href="#">44.91178235</a>	-93.265809 MPRB	1
<a href="#">44.91178298</a>	-93.213979 MPRB	1
<a href="#">44.91179355</a>	-93.262352 MPRB	1
<a href="#">44.91179807</a>	-93.221636 MPRB	1
<a href="#">44.91179969</a>	-93.281879 MPRB	1
<a href="#">44.91180161</a>	-93.22835 MPRB	1
<a href="#">44.9118046</a>	-93.297865 MPRB	1
<a href="#">44.91181027</a>	-93.216528 MPRB	1
<a href="#">44.91181142</a>	-93.25915 MPRB	1
<a href="#">44.91181552</a>	-93.326561 MPRB	1
<a href="#">44.91182118</a>	-93.322745 MPRB	1
<a href="#">44.9118225</a>	-93.276814 MPRB	1
<a href="#">44.91182264</a>	-93.22293 MPRB	1
<a href="#">44.91182661</a>	-93.265206 MPRB	1
<a href="#">44.91183245</a>	-93.282085 MPRB	1
<a href="#">44.91183326</a>	-93.265263 MPRB	1
<a href="#">44.91183899</a>	-93.256321 MPRB	1
<a href="#">44.91183937</a>	-93.327702 MPRB	1
<a href="#">44.91184026</a>	-93.327833 MPRB	1
<a href="#">44.9118442</a>	-93.294719 MPRB	1
<a href="#">44.91184794</a>	-93.269679 MPRB	1
<a href="#">44.91184941</a>	-93.258808 MPRB	1
<a href="#">44.91184941</a>	-93.259768 MPRB	1
<a href="#">44.91186081</a>	-93.259583 MPRB	1
<a href="#">44.91186461</a>	-93.265212 MPRB	1
<a href="#">44.91186822</a>	-93.261054 MPRB	1
<a href="#">44.91186822</a>	-93.222769 MPRB	1
<a href="#">44.91187261</a>	-93.258071 MPRB	1
<a href="#">44.91187692</a>	-93.276677 MPRB	1
<a href="#">44.9118772</a>	-93.262768 MPRB	1
<a href="#">44.91188224</a>	-93.272828 MPRB	1
<a href="#">44.91188247</a>	-93.278138 MPRB	1
<a href="#">44.91188926</a>	-93.265281 MPRB	1
<a href="#">44.91189146</a>	-93.253765 MPRB	1
<a href="#">44.91189842</a>	-93.25634 MPRB	1
<a href="#">44.91190436</a>	-93.249944 MPRB	1
<a href="#">44.91190445</a>	-93.227223 MPRB	1
<a href="#">44.91190592</a>	-93.220217 MPRB	1
<a href="#">44.91192249</a>	-93.247439 MPRB	1
<a href="#">44.91193016</a>	-93.292147 MPRB	1
<a href="#">44.91193276</a>	-93.262548 MPRB	1
<a href="#">44.9119455</a>	-93.276809 MPRB	1
<a href="#">44.91194588</a>	-93.234889 MPRB	1
<a href="#">44.91195062</a>	-93.256173 MPRB	1
<a href="#">44.91195431</a>	-93.307352 MPRB	1
<a href="#">44.91195551</a>	-93.24979 MPRB	1
<a href="#">44.91195734</a>	-93.323868 MPRB	1
<a href="#">44.91196473</a>	-93.313851 MPRB	1
<a href="#">44.91196681</a>	-93.217806 MPRB	1
<a href="#">44.91196814</a>	-93.258139 MPRB	1
<a href="#">44.91196963</a>	-93.230907 MPRB	1
<a href="#">44.9119822</a>	-93.222769 MPRB	1
<a href="#">44.91198982</a>	-93.279374 MPRB	1
<a href="#">44.91199187</a>	-93.258447 MPRB	1
<a href="#">44.91199278</a>	-93.251212 MPRB	1
<a href="#">44.91199757</a>	-93.258592 MPRB	1
<a href="#">44.91199783</a>	-93.282093 MPRB	1
<a href="#">44.91200383</a>	-93.272832 MPRB	1
<a href="#">44.91201374</a>	-93.258874 MPRB	1
<a href="#">44.91201639</a>	-93.222925 MPRB	1
<a href="#">44.91201948</a>	-93.231035 MPRB	1
<a href="#">44.91202098</a>	-93.215088 MPRB	1

<a href="#">44.91204082</a>	-93.292155 MPRB	1
<a href="#">44.91204092</a>	-93.27554 MPRB	1
<a href="#">44.91204236</a>	-93.313848 MPRB	1
<a href="#">44.91204506</a>	-93.259252 MPRB	1
<a href="#">44.91204847</a>	-93.260695 MPRB	1
<a href="#">44.91206128</a>	-93.256173 MPRB	1
<a href="#">44.91206366</a>	-93.315122 MPRB	1
<a href="#">44.91208574</a>	-93.304936 MPRB	1
<a href="#">44.9120858</a>	-93.272824 MPRB	1
<a href="#">44.9120861</a>	-93.247109 MPRB	1
<a href="#">44.91209037</a>	-93.282157 MPRB	1
<a href="#">44.91211516</a>	-93.222777 MPRB	1
<a href="#">44.91211675</a>	-93.24442 MPRB	1
<a href="#">44.91212001</a>	-93.24994 MPRB	1
<a href="#">44.91212846</a>	-93.222938 MPRB	1
<a href="#">44.91214093</a>	-93.290731 MPRB	1
<a href="#">44.91214739</a>	-93.262543 MPRB	1
<a href="#">44.91214881</a>	-93.262768 MPRB	1
<a href="#">44.91215408</a>	-93.315123 MPRB	1
<a href="#">44.9121586</a>	-93.234924 MPRB	1
<a href="#">44.91216853</a>	-93.259281 MPRB	1
<a href="#">44.91216974</a>	-93.260043 MPRB	1
<a href="#">44.91217277</a>	-93.254897 MPRB	1
<a href="#">44.91217518</a>	-93.249789 MPRB	1
<a href="#">44.9121784</a>	-93.321468 MPRB	1
<a href="#">44.91218148</a>	-93.31385 MPRB	1
<a href="#">44.91218717</a>	-93.298857 MPRB	1
<a href="#">44.91218732</a>	-93.32643 MPRB	1
<a href="#">44.91219076</a>	-93.294715 MPRB	1
<a href="#">44.91219132</a>	-93.26024 MPRB	1
<a href="#">44.91219172</a>	-93.217657 MPRB	1
<a href="#">44.91219358</a>	-93.213835 MPRB	1
<a href="#">44.91219619</a>	-93.213971 MPRB	1
<a href="#">44.91220747</a>	-93.259128 MPRB	1
<a href="#">44.91220988</a>	-93.260498 MPRB	1
<a href="#">44.91221071</a>	-93.255702 MPRB	1
<a href="#">44.91221204</a>	-93.222777 MPRB	1
<a href="#">44.91221321</a>	-93.272981 MPRB	1
<a href="#">44.91221708</a>	-93.255811 MPRB	1
<a href="#">44.91221931</a>	-93.207867 MPRB	1
<a href="#">44.91222799</a>	-93.323878 MPRB	1
<a href="#">44.91223188</a>	-93.266945 MPRB	1
<a href="#">44.91223216</a>	-93.262542 MPRB	1
<a href="#">44.91223839</a>	-93.290433 MPRB	1
<a href="#">44.91224043</a>	-93.276822 MPRB	1
<a href="#">44.91224266</a>	-93.290587 MPRB	1
<a href="#">44.91225211</a>	-93.258903 MPRB	1
<a href="#">44.91225763</a>	-93.222938 MPRB	1
<a href="#">44.91225856</a>	-93.247053 MPRB	1
<a href="#">44.91225869</a>	-93.282376 MPRB	1
<a href="#">44.91226069</a>	-93.228347 MPRB	1
<a href="#">44.91227448</a>	-93.324024 MPRB	1
<a href="#">44.91228367</a>	-93.284657 MPRB	1
<a href="#">44.91228675</a>	-93.20791 MPRB	1
<a href="#">44.91228718</a>	-93.259879 MPRB	1
<a href="#">44.91228802</a>	-93.222761 MPRB	1
<a href="#">44.9122891</a>	-93.256392 MPRB	1
<a href="#">44.91231667</a>	-93.321477 MPRB	1
<a href="#">44.912325</a>	-93.213816 MPRB	1
<a href="#">44.9123251</a>	-93.256363 MPRB	1
<a href="#">44.91232666</a>	-93.256443 MPRB	1
<a href="#">44.91233268</a>	-93.221641 MPRB	1
<a href="#">44.91233346</a>	-93.254411 MPRB	1
<a href="#">44.91233453</a>	-93.254556 MPRB	1
<a href="#">44.91233536</a>	-93.254485 MPRB	1
<a href="#">44.91236187</a>	-93.276411 MPRB	1
<a href="#">44.91236343</a>	-93.256401 MPRB	1
<a href="#">44.91236458</a>	-93.267979 MPRB	1
<a href="#">44.91236566</a>	-93.276255 MPRB	1
<a href="#">44.91236835</a>	-93.282388 MPRB	1
<a href="#">44.9123777</a>	-93.275721 MPRB	1
<a href="#">44.91238092</a>	-93.262768 MPRB	1
<a href="#">44.91238222</a>	-93.228489 MPRB	1
<a href="#">44.91238367</a>	-93.26255 MPRB	1
<a href="#">44.91239053</a>	-93.279256 MPRB	1
<a href="#">44.91239439</a>	-93.22293 MPRB	1
<a href="#">44.91239643</a>	-93.246869 MPRB	1
<a href="#">44.91239709</a>	-93.243908 MPRB	1
<a href="#">44.91240268</a>	-93.273104 MPRB	1
<a href="#">44.91241685</a>	-93.251621 MPRB	1
<a href="#">44.91243016</a>	-93.208017 MPRB	1
<a href="#">44.9124342</a>	-93.26022 MPRB	1
<a href="#">44.91243485</a>	-93.259885 MPRB	1
<a href="#">44.91243635</a>	-93.300396 MPRB	1
<a href="#">44.91243755</a>	-93.300166 MPRB	1
<a href="#">44.91243907</a>	-93.278426 MPRB	1
<a href="#">44.91244319</a>	-93.299481 MPRB	1



44.91244355	-93.300756 MPRB	1
44.91244625	-93.30062 MPRB	1
44.91244661	-93.246981 MPRB	1
44.912447	-93.213963 MPRB	1
44.91245568	-93.269352 MPRB	1
44.91245846	-93.299124 MPRB	1
44.91246138	-93.268677 MPRB	1
44.91247117	-93.243857 MPRB	1
44.91248068	-93.298932 MPRB	1
44.9124808	-93.24682 MPRB	1
44.91249189	-93.208031 MPRB	1
44.91249899	-93.234417 MPRB	1
44.91250044	-93.208067 MPRB	1
44.91250194	-93.282387 MPRB	1
44.91250817	-93.248165 MPRB	1
44.91250903	-93.300736 MPRB	1
44.91251017	-93.231759 MPRB	1
44.91251377	-93.30046 MPRB	1
44.91251717	-93.281323 MPRB	1
44.91251795	-93.269053 MPRB	1
44.9125199	-93.228635 MPRB	1
44.9125254	-93.25271 MPRB	1
44.91252587	-93.208599 MPRB	1
44.91252631	-93.276593 MPRB	1
44.91252695	-93.283745 MPRB	1
44.91252736	-93.316561 MPRB	1
44.91252913	-93.316856 MPRB	1
44.91253005	-93.243806 MPRB	1
44.91253008	-93.31675 MPRB	1
44.91253049	-93.221934 MPRB	1
44.91253181	-93.26924 MPRB	1
44.91253198	-93.317347 MPRB	1
44.91253293	-93.317211 MPRB	1
44.91253319	-93.219704 MPRB	1
44.91253388	-93.317072 MPRB	1
44.91254595	-93.215915 MPRB	1
44.91255262	-93.212018 MPRB	1
44.91255413	-93.269356 MPRB	1
44.91255471	-93.216111 MPRB	1
44.91255596	-93.214478 MPRB	1
44.91256078	-93.212466 MPRB	1
44.91256132	-93.214232 MPRB	1
44.91256236	-93.27846 MPRB	1
44.91256369	-93.214614 MPRB	1
44.91256647	-93.266401 MPRB	1
44.91258029	-93.262547 MPRB	1
44.91258077	-93.286908 MPRB	1
44.91258084	-93.252252 MPRB	1
44.91258411	-93.283474 MPRB	1
44.91258665	-93.208607 MPRB	1
44.91259528	-93.257244 MPRB	1
44.91260017	-93.208114 MPRB	1
44.91260309	-93.281634 MPRB	1
44.91262582	-93.266534 MPRB	1
44.9126263	-93.309906 MPRB	1
44.91263504	-93.299494 MPRB	1
44.91263524	-93.327689 MPRB	1
44.91263532	-93.266503 MPRB	1
44.91263588	-93.283742 MPRB	1
44.91263694	-93.299269 MPRB	1
44.91264733	-93.252018 MPRB	1
44.91264788	-93.249938 MPRB	1
44.9126491	-93.258686 MPRB	1
44.91264955	-93.208141 MPRB	1
44.9126523	-93.283327 MPRB	1
44.91265667	-93.268396 MPRB	1
44.91265972	-93.294723 MPRB	1
44.91266695	-93.24656 MPRB	1
44.91266761	-93.266354 MPRB	1
44.91266807	-93.268667 MPRB	1
44.91268015	-93.298881 MPRB	1
44.91268478	-93.227545 MPRB	1
44.9126876	-93.226206 MPRB	1
44.9126897	-93.289606 MPRB	1
44.91269211	-93.262547 MPRB	1
44.91271252	-93.232558 MPRB	1
44.91271407	-93.28292 MPRB	1
44.91271883	-93.259667 MPRB	1
44.91271893	-93.31244 MPRB	1
44.91272247	-93.322606 MPRB	1
44.91272592	-93.302235 MPRB	1
44.91273368	-93.283737 MPRB	1
44.91273488	-93.269245 MPRB	1
44.91273883	-93.2082 MPRB	1
44.91274541	-93.268918 MPRB	1
44.91274821	-93.262768 MPRB	1
44.91274858	-93.268658 MPRB	1

44.9127487	-93.268783	MPRB	1
44.91275661	-93.292026	MPRB	1
44.91275947	-93.324021	MPRB	1
44.91275951	-93.327848	MPRB	1
44.91276248	-93.228486	MPRB	1
44.91276545	-93.293318	MPRB	1
44.91277303	-93.25226	MPRB	1
44.91277395	-93.297262	MPRB	1
44.91277586	-93.249777	MPRB	1
44.91277831	-93.249929	MPRB	1
44.91278125	-93.303665	MPRB	1
44.91278312	-93.276905	MPRB	1
44.91278988	-93.259426	MPRB	1
44.9127922	-93.217669	MPRB	1
44.91280278	-93.222751	MPRB	1
44.91280513	-93.251379	MPRB	1
44.91280965	-93.269142	MPRB	1
44.91281116	-93.262541	MPRB	1
44.91284422	-93.327699	MPRB	1
44.91284431	-93.297084	MPRB	1
44.91284995	-93.208253	MPRB	1
44.91285772	-93.313705	MPRB	1
44.91286111	-93.310048	MPRB	1
44.91286177	-93.271698	MPRB	1
44.91286631	-93.32403	MPRB	1
44.91286963	-93.30227	MPRB	1
44.91287204	-93.315121	MPRB	1
44.91287291	-93.243165	MPRB	1
44.91287644	-93.302387	MPRB	1
44.91288553	-93.32784	MPRB	1
44.91288674	-93.292165	MPRB	1
44.91288815	-93.261436	MPRB	1
44.91289381	-93.308789	MPRB	1
44.91289925	-93.233626	MPRB	1
44.91291375	-93.24308	MPRB	1
44.91291539	-93.317529	MPRB	1
44.91292815	-93.222777	MPRB	1
44.91293005	-93.222922	MPRB	1
44.91294096	-93.267914	MPRB	1
44.9129434	-93.266433	MPRB	1
44.91295494	-93.289606	MPRB	1
44.9129711	-93.258205	MPRB	1
44.91297387	-93.258467	MPRB	1
44.91297911	-93.313703	MPRB	1
44.91298077	-93.243249	MPRB	1
44.91298078	-93.312601	MPRB	1
44.91299186	-93.298631	MPRB	1
44.91299233	-93.233604	MPRB	1
44.91299267	-93.249781	MPRB	1
44.91299347	-93.234775	MPRB	1
44.91299584	-93.292026	MPRB	1
44.91299621	-93.208272	MPRB	1
44.91299653	-93.222928	MPRB	1
	-93.222764	MPRB	1
44.91301629	-93.298937	MPRB	1
44.91301824	-93.324019	MPRB	1
44.91303042	-93.308789	MPRB	1
44.91303314	-93.272977	MPRB	1
44.9130438	-93.255589	MPRB	1
44.91304407	-93.258272	MPRB	1
44.91304736	-93.256818	MPRB	1
44.91304788	-93.316401	MPRB	1
44.9130495	-93.255618	MPRB	1
44.91305034	-93.2083	MPRB	1
44.91305154	-93.252594	MPRB	1
44.9130561	-93.308635	MPRB	1
44.91305824	-93.262541	MPRB	1
44.91306346	-93.258579	MPRB	1
44.91307189	-93.323877	MPRB	1
44.91308405	-93.261436	MPRB	1
44.91308551	-93.258124	MPRB	1
44.91308753	-93.257619	MPRB	1
44.9130929	-93.314971	MPRB	1
44.91309371	-93.249787	MPRB	1
44.91309768	-93.258496	MPRB	1
44.91310174	-93.224342	MPRB	1
44.91311127	-93.298921	MPRB	1
44.91311332	-93.302384	MPRB	1
44.9131203	-93.258392	MPRB	1
44.91312777	-93.257959	MPRB	1
44.91313062	-93.215093	MPRB	1
44.91313272	-93.252594	MPRB	1
44.91313519	-93.222914	MPRB	1
44.91313687	-93.255972	MPRB	1
44.91314234	-93.258754	MPRB	1
44.91315948	-93.233596	MPRB	1
44.91316103	-93.261434	MPRB	1

44.91316384	-93.293319 MPRB	1
44.91316832	-93.262765 MPRB	1
44.91316897	-93.249927 MPRB	1
44.91316955	-93.252253 MPRB	1
44.91317339	-93.289616 MPRB	1
44.91317888	-93.222737 MPRB	1
44.91317906	-93.257201 MPRB	1
44.91318035	-93.321334 MPRB	1
44.91318141	-93.20833 MPRB	1
44.91318286	-93.25779 MPRB	1
44.91318668	-93.25491 MPRB	1
44.91319207	-93.213823 MPRB	1
44.91319216	-93.313704 MPRB	1
44.91319339	-93.284918 MPRB	1
44.91319761	-93.231027 MPRB	1
44.91320264	-93.272816 MPRB	1
44.91320507	-93.233631 MPRB	1
44.91321299	-93.260164 MPRB	1
44.91321612	-93.302381 MPRB	1
44.91321749	-93.298921 MPRB	1
44.91322235	-93.255422 MPRB	1
44.91322286	-93.22036 MPRB	1
44.91323002	-93.252275 MPRB	1
44.9132308	-93.208353 MPRB	1
44.91323514	-93.255014 MPRB	1
44.91324468	-93.289471 MPRB	1
44.91324496	-93.233599 MPRB	1
44.91325549	-93.208373 MPRB	1
44.91325589	-93.254289 MPRB	1
44.91326979	-93.292011 MPRB	1
44.9132763	-93.308796 MPRB	1
44.91328027	-93.262763 MPRB	1
44.9132839	-93.313845 MPRB	1
44.91328522	-93.300959 MPRB	1
44.91328953	-93.233715 MPRB	1
44.91329206	-93.24993 MPRB	1
44.91329268	-93.313695 MPRB	1
44.91329451	-93.271543 MPRB	1
44.91329594	-93.272815 MPRB	1
44.91331564	-93.222895 MPRB	1
44.91331751	-93.221634 MPRB	1
44.91332611	-93.254593 MPRB	1
44.91333611	-93.287054 MPRB	1
44.91334269	-93.294575 MPRB	1
44.91334388	-93.220357 MPRB	1
44.91335571	-93.257182 MPRB	1
44.91335825	-93.303534 MPRB	1
44.91336547	-93.327701 MPRB	1
44.91338316	-93.255141 MPRB	1
44.9133842	-93.254512 MPRB	1
44.91338988	-93.208608 MPRB	1
44.91339922	-93.222922 MPRB	1
44.91340599	-93.262761 MPRB	1
44.91341233	-93.300945 MPRB	1
44.91341323	-93.243729 MPRB	1
44.9134219	-93.255311 MPRB	1
44.91342312	-93.20862 MPRB	1
44.91342344	-93.278173 MPRB	1
44.91343031	-93.23454 MPRB	1
44.91343493	-93.324029 MPRB	1
44.91343993	-93.32021 MPRB	1
44.91344245	-93.286923 MPRB	1
44.91344401	-93.208648 MPRB	1
44.9134446	-93.302383 MPRB	1
44.91344463	-93.209286 MPRB	1
44.91344862	-93.272815 MPRB	1
44.91345256	-93.208673 MPRB	1
44.91345765	-93.25469 MPRB	1
44.91346457	-93.213964 MPRB	1
44.91347721	-93.218933 MPRB	1
44.91348271	-93.310058 MPRB	1
44.91348375	-93.227211 MPRB	1
44.91348712	-93.327701 MPRB	1
44.91349041	-93.267904 MPRB	1
44.91349245	-93.208689 MPRB	1
44.91349522	-93.251492 MPRB	1
44.91349818	-93.271689 MPRB	1
44.91350179	-93.222917 MPRB	1
44.91350259	-93.249928 MPRB	1
44.91350673	-93.254146 MPRB	1
44.91350873	-93.233796 MPRB	1
44.91350902	-93.303682 MPRB	1
44.91352277	-93.256936 MPRB	1
44.91352633	-93.243912 MPRB	1
44.91352901	-93.262537 MPRB	1
44.91353556	-93.242927 MPRB	1
44.9135431	-93.271543 MPRB	1

44.91354405	-93.253656 MPRB	1
44.91355805	-93.228479 MPRB	1
44.91356264	-93.316401 MPRB	1
44.91356663	-93.252225 MPRB	1
44.91357893	-93.221628 MPRB	1
44.9135813	-93.267905 MPRB	1
44.91358252	-93.222746 MPRB	1
44.913595	-93.254574 MPRB	1
44.91359591	-93.221477 MPRB	1
44.91359669	-93.253379 MPRB	1
44.91362199	-93.253126 MPRB	1
44.91362526	-93.288155 MPRB	1
44.91362717	-93.222912 MPRB	1
44.91362753	-93.253676 MPRB	1
44.91362819	-93.219078 MPRB	1
44.91362918	-93.242924 MPRB	1
44.91363202	-93.251793 MPRB	1
44.91363273	-93.25537 MPRB	1
44.9136336	-93.262532 MPRB	1
44.91363499	-93.254209 MPRB	1
44.91364263	-93.255708 MPRB	1
44.91364832	-93.220209 MPRB	1
44.91364939	-93.251399 MPRB	1
44.91364947	-93.235157 MPRB	1
44.91366591	-93.293309 MPRB	1
44.91366687	-93.228477 MPRB	1
44.91366878	-93.326429 MPRB	1
44.91367031	-93.302253 MPRB	1
44.91367636	-93.308807 MPRB	1
44.91367875	-93.253468 MPRB	1
44.91368067	-93.230879 MPRB	1
44.91369877	-93.313706 MPRB	1
44.91370599	-93.234556 MPRB	1
44.91371091	-93.233952 MPRB	1
44.91371215	-93.235245 MPRB	1
44.91372526	-93.221624 MPRB	1
44.91372634	-93.261432 MPRB	1
44.91372659	-93.292029 MPRB	1
44.91372736	-93.222912 MPRB	1
44.91372824	-93.293455 MPRB	1
44.91373207	-93.246548 MPRB	1
44.91374001	-93.272968 MPRB	1
44.91374637	-93.262758 MPRB	1
44.91374775	-93.300947 MPRB	1
44.91375628	-93.262532 MPRB	1
44.91375854	-93.231025 MPRB	1
44.91378433	-93.234969 MPRB	1
44.91378749	-93.277918 MPRB	1
44.91378767	-93.234623 MPRB	1
44.91379259	-93.266422 MPRB	1
44.91379392	-93.266567 MPRB	1
44.91379942	-93.25354 MPRB	1
44.91380406	-93.313705 MPRB	1
44.91381378	-93.27817 MPRB	1
44.91381719	-93.230877 MPRB	1
44.9138302	-93.253429 MPRB	1
44.91383126	-93.222904 MPRB	1
44.91383198	-93.207988 MPRB	1
44.91383329	-93.323879 MPRB	1
44.91383929	-93.22833 MPRB	1
44.91384217	-93.243526 MPRB	1
44.91384701	-93.235039 MPRB	1
44.91384742	-93.252247 MPRB	1
44.91384902	-93.235296 MPRB	1
44.91385859	-93.272808 MPRB	1
44.91385863	-93.249787 MPRB	1
44.91385992	-93.322759 MPRB	1
44.91386237	-93.208001 MPRB	1
44.91386728	-93.23557 MPRB	1
44.91387839	-93.246704 MPRB	1
44.9138809	-93.209586 MPRB	1
44.91388782	-93.271537 MPRB	1
44.91389499	-93.246946 MPRB	1
44.9138968	-93.253059 MPRB	1
44.91390701	-93.208046 MPRB	1
44.91391371	-93.32403 MPRB	1
44.91392329	-93.323882 MPRB	1
44.91392899	-93.222908 MPRB	1
44.91392955	-93.224179 MPRB	1
44.9139298	-93.20807 MPRB	1
44.9139298	-93.20805 MPRB	1
44.91392991	-93.230873 MPRB	1
44.91394206	-93.228474 MPRB	1
44.91394641	-93.253222 MPRB	1
44.91395265	-93.29808 MPRB	1
44.91395449	-93.208133 MPRB	1
44.9139589	-93.23102 MPRB	1



<a href="#">44.91395921</a>	-93.243485 MPRB	1
<a href="#">44.91396019</a>	-93.208082 MPRB	1
<a href="#">44.91396117</a>	-93.233807 MPRB	1
<a href="#">44.91396512</a>	-93.308651 MPRB	1
<a href="#">44.91397175</a>	-93.266565 MPRB	1
<a href="#">44.91397342</a>	-93.327852 MPRB	1
<a href="#">44.91398041</a>	-93.301098 MPRB	1
<a href="#">44.91398773</a>	-93.208133 MPRB	1
<a href="#">44.91401148</a>	-93.208164 MPRB	1
<a href="#">44.91401284</a>	-93.298085 MPRB	1
<a href="#">44.91401432</a>	-93.208114 MPRB	1
<a href="#">44.91401501</a>	-93.222737 MPRB	1
<a href="#">44.91402295</a>	-93.233721 MPRB	1
<a href="#">44.91402999</a>	-93.267898 MPRB	1
<a href="#">44.91403231</a>	-93.285638 MPRB	1
<a href="#">44.91403268</a>	-93.271537 MPRB	1
<a href="#">44.91403672</a>	-93.272812 MPRB	1
<a href="#">44.91404773</a>	-93.235047 MPRB	1
<a href="#">44.91405342</a>	-93.215814 MPRB	1
<a href="#">44.91405706</a>	-93.208162 MPRB	1
<a href="#">44.91405721</a>	-93.324035 MPRB	1
<a href="#">44.91406316</a>	-93.310072 MPRB	1
<a href="#">44.91407229</a>	-93.263857 MPRB	1
<a href="#">44.91407401</a>	-93.215455 MPRB	1
<a href="#">44.9140741</a>	-93.313707 MPRB	1
<a href="#">44.91407578</a>	-93.221471 MPRB	1
<a href="#">44.91409356</a>	-93.233574 MPRB	1
<a href="#">44.91409782</a>	-93.301397 MPRB	1
<a href="#">44.91409961</a>	-93.299074 MPRB	1
<a href="#">44.91410362</a>	-93.320213 MPRB	1
<a href="#">44.91410596</a>	-93.262755 MPRB	1
<a href="#">44.91410995</a>	-93.284553 MPRB	1
<a href="#">44.91411267</a>	-93.247103 MPRB	1
<a href="#">44.91411368</a>	-93.306928 MPRB	1
<a href="#">44.91411452</a>	-93.20907 MPRB	1
<a href="#">44.9141151</a>	-93.31626 MPRB	1
<a href="#">44.91412048</a>	-93.21065 MPRB	1
<a href="#">44.91412639</a>	-93.208115 MPRB	1
<a href="#">44.91412822</a>	-93.282123 MPRB	1
<a href="#">44.91413168</a>	-93.281573 MPRB	1
<a href="#">44.91413188</a>	-93.28179 MPRB	1
<a href="#">44.91413436</a>	-93.252057 MPRB	1
<a href="#">44.91413562</a>	-93.31076 MPRB	1
<a href="#">44.91414114</a>	-93.30929 MPRB	1
<a href="#">44.91414876</a>	-93.247148 MPRB	1
<a href="#">44.91415796</a>	-93.312714 MPRB	1
<a href="#">44.91416438</a>	-93.208131 MPRB	1
<a href="#">44.91416882</a>	-93.313007 MPRB	1
<a href="#">44.91417177</a>	-93.221472 MPRB	1
<a href="#">44.91417657</a>	-93.252857 MPRB	1
<a href="#">44.9141789</a>	-93.323887 MPRB	1
<a href="#">44.91418126</a>	-93.260004 MPRB	1
<a href="#">44.91418184</a>	-93.246964 MPRB	1
<a href="#">44.91418529</a>	-93.295013 MPRB	1
<a href="#">44.9141871</a>	-93.32404 MPRB	1
<a href="#">44.91419188</a>	-93.247108 MPRB	1
<a href="#">44.91419261</a>	-93.295608 MPRB	1
<a href="#">44.91419327</a>	-93.222905 MPRB	1
<a href="#">44.91419713</a>	-93.315545 MPRB	1
<a href="#">44.91419857</a>	-93.208131 MPRB	1
<a href="#">44.91420643</a>	-93.317814 MPRB	1
<a href="#">44.91420878</a>	-93.284007 MPRB	1
<a href="#">44.91421033</a>	-93.251913 MPRB	1
<a href="#">44.91421226</a>	-93.316716 MPRB	1
<a href="#">44.91421827</a>	-93.243289 MPRB	1
<a href="#">44.91421881</a>	-93.326595 MPRB	1
<a href="#">44.91422202</a>	-93.292033 MPRB	1
<a href="#">44.91422205</a>	-93.308279 MPRB	1
<a href="#">44.91422486</a>	-93.28196 MPRB	1
<a href="#">44.91422511</a>	-93.247033 MPRB	1
<a href="#">44.91422937</a>	-93.255455 MPRB	1
<a href="#">44.91423217</a>	-93.256999 MPRB	1
<a href="#">44.914233</a>	-93.270146 MPRB	1
<a href="#">44.91423411</a>	-93.255259 MPRB	1
<a href="#">44.91423431</a>	-93.322183 MPRB	1
<a href="#">44.91423751</a>	-93.20819 MPRB	1
<a href="#">44.91423909</a>	-93.322884 MPRB	1
<a href="#">44.91423952</a>	-93.258319 MPRB	1
<a href="#">44.91424139</a>	-93.26216 MPRB	1
<a href="#">44.91424177</a>	-93.260389 MPRB	1
<a href="#">44.91424529</a>	-93.26888 MPRB	1
<a href="#">44.91424582</a>	-93.260947 MPRB	1
<a href="#">44.91424612</a>	-93.261221 MPRB	1
<a href="#">44.91424658</a>	-93.261652 MPRB	1
<a href="#">44.91424778</a>	-93.279452 MPRB	1
<a href="#">44.91424792</a>	-93.266132 MPRB	1
<a href="#">44.91424816</a>	-93.261037 MPRB	1

44.91425013	-93.26564 MPRB	1
44.91425057	-93.324752 MPRB	1
44.91425324	-93.312179 MPRB	1
44.91425553	-93.263408 MPRB	1
44.91425557	-93.230871 MPRB	1
44.91425663	-93.236321 MPRB	1
44.9142577	-93.264441 MPRB	1
44.91426154	-93.263012 MPRB	1
44.91426656	-93.266023 MPRB	1
44.91427062	-93.27834 MPRB	1
44.91427203	-93.235313 MPRB	1
44.9142736	-93.208129 MPRB	1
44.91427652	-93.277688 MPRB	1
44.91428015	-93.276192 MPRB	1
44.91428087	-93.277608 MPRB	1
44.91428095	-93.275949 MPRB	1
44.91428856	-93.228471 MPRB	1
44.91429138	-93.222909 MPRB	1
44.91429456	-93.233595 MPRB	1
44.91429549	-93.315992 MPRB	1
44.91430071	-93.247038 MPRB	1
44.91430772	-93.220199 MPRB	1
44.91431166	-93.272684 MPRB	1
44.91431242	-93.206055 MPRB	1
44.91431438	-93.243017 MPRB	1
44.91431566	-93.292021 MPRB	1
44.91431692	-93.216512 MPRB	1
44.91432134	-93.271424 MPRB	1
44.91432489	-93.271203 MPRB	1
44.91432921	-93.270554 MPRB	1
44.91433025	-93.255259 MPRB	1
44.91433213	-93.257149 MPRB	1
44.91433317	-93.270154 MPRB	1
44.91433538	-93.256958 MPRB	1
44.91433834	-93.258054 MPRB	1
44.91433854	-93.249778 MPRB	1
44.91434018	-93.234072 MPRB	1
44.91434144	-93.257707 MPRB	1
44.91434165	-93.257893 MPRB	1
44.91434286	-93.234434 MPRB	1
44.91434392	-93.261849 MPRB	1
44.91434455	-93.321731 MPRB	1
44.9143446	-93.259014 MPRB	1
44.91434709	-93.2115 MPRB	1
44.91434812	-93.262278 MPRB	1
44.91434848	-93.261001 MPRB	1
44.91435035	-93.26299 MPRB	1
44.91435303	-93.250765 MPRB	1
44.91435357	-93.264915 MPRB	1
44.91435454	-93.322964 MPRB	1
44.91435465	-93.265959 MPRB	1
44.91435519	-93.23297 MPRB	1
44.91435855	-93.267193 MPRB	1
44.9143617	-93.23619 MPRB	1
44.91436222	-93.324227 MPRB	1
44.91436323	-93.245995 MPRB	1
44.91436335	-93.209636 MPRB	1
44.91436425	-93.26243 MPRB	1
44.91436747	-93.265518 MPRB	1
44.91436786	-93.226252 MPRB	1
44.91437616	-93.288397 MPRB	1
44.91437617	-93.208422 MPRB	1
44.91437635	-93.294578 MPRB	1
44.91437912	-93.212933 MPRB	1
44.91438516	-93.221154 MPRB	1
44.91438702	-93.222466 MPRB	1
44.9143872	-93.222594 MPRB	1
44.91439737	-93.221689 MPRB	1
44.91440306	-93.243143 MPRB	1
44.91440446	-93.274241 MPRB	1
44.91441656	-93.307129 MPRB	1
44.91441796	-93.208444 MPRB	1
44.91441821	-93.262528 MPRB	1
44.91442455	-93.327709 MPRB	1
44.91443812	-93.298435 MPRB	1
44.91444014	-93.247537 MPRB	1
44.91444324	-93.254867 MPRB	1
44.91444393	-93.212906 MPRB	1
44.91445036	-93.232837 MPRB	1
44.91445507	-93.251949 MPRB	1
44.91445737	-93.209546 MPRB	1
44.91445796	-93.232998 MPRB	1
44.91446017	-93.209818 MPRB	1
44.91446267	-93.244317 MPRB	1
44.91446366	-93.233198 MPRB	1
44.91446423	-93.205472 MPRB	1
44.91446687	-93.210454 MPRB	1

44.91447432	-93.316256	MPRB	1
44.91448301	-93.327711	MPRB	1
44.91449117	-93.23366	MPRB	1
44.91449267	-93.25188	MPRB	1
44.91449408	-93.220488	MPRB	1
44.91450631	-93.242943	MPRB	1
44.91450842	-93.262533	MPRB	1
44.91451009	-93.32531	MPRB	1
44.91451917	-93.251827	MPRB	1
44.91451975	-93.228319	MPRB	1
44.91452009	-93.247086	MPRB	1
44.91452682	-93.254873	MPRB	1
44.91452726	-93.236389	MPRB	1
44.9145288	-93.246636	MPRB	1
44.91453119	-93.298436	MPRB	1
44.91453247	-93.251755	MPRB	1
44.9145343	-93.210328	MPRB	1
44.91453454	-93.247543	MPRB	1
44.91454164	-93.29845	MPRB	1
44.91454589	-93.30703	MPRB	1
44.91454802	-93.251794	MPRB	1
44.91455429	-93.27296	MPRB	1
44.91456598	-93.316257	MPRB	1
44.91457283	-93.287069	MPRB	1
44.91457376	-93.260005	MPRB	1
44.91457574	-93.260157	MPRB	1
44.91457857	-93.222729	MPRB	1
44.91459135	-93.251827	MPRB	1
44.91459657	-93.272809	MPRB	1
44.91459939	-93.297891	MPRB	1
44.91460556	-93.271539	MPRB	1
44.91460655	-93.25169	MPRB	1
44.91460967	-93.211863	MPRB	1
44.91461302	-93.26253	MPRB	1
44.91461842	-93.267647	MPRB	1
44.9146242	-93.325161	MPRB	1
44.91463254	-93.23087	MPRB	1
44.91463354	-93.208708	MPRB	1
44.91463621	-93.216526	MPRB	1
44.9146398	-93.243332	MPRB	1
44.91465458	-93.247552	MPRB	1
44.91466678	-93.208739	MPRB	1
44.91466733	-93.25161	MPRB	1
44.91466753	-93.298431	MPRB	1
44.91466843	-93.243226	MPRB	1
44.91467271	-93.206387	MPRB	1
44.91467608	-93.298342	MPRB	1
44.91467633	-93.228463	MPRB	1
44.9146872	-93.219063	MPRB	1
44.91469622	-93.208747	MPRB	1
44.91469779	-93.262525	MPRB	1
44.91470124	-93.288413	MPRB	1
44.91470763	-93.252504	MPRB	1
44.91470784	-93.262747	MPRB	1
44.91470801	-93.243503	MPRB	1
44.91472032	-93.253742	MPRB	1
44.91472209	-93.221464	MPRB	1
44.91472888	-93.251299	MPRB	1
44.91473659	-93.208868	MPRB	1
44.91473853	-93.299822	MPRB	1
44.91474446	-93.243441	MPRB	1
44.91474893	-93.20886	MPRB	1
44.91475173	-93.231011	MPRB	1
44.91475189	-93.243182	MPRB	1
44.91475317	-93.247566	MPRB	1
44.91475351	-93.298145	MPRB	1
44.91475662	-93.321342	MPRB	1
44.91476567	-93.246669	MPRB	1
44.91476845	-93.243491	MPRB	1
44.91477516	-93.222725	MPRB	1
44.91478452	-93.235283	MPRB	1
44.91478518	-93.327862	MPRB	1
44.91479061	-93.251225	MPRB	1
44.91480471	-93.211324	MPRB	1
44.91481006	-93.3126	MPRB	1
44.91481325	-93.321489	MPRB	1
44.91481624	-93.261282	MPRB	1
44.91481795	-93.307022	MPRB	1
44.91482055	-93.297266	MPRB	1
44.91482254	-93.209583	MPRB	1
44.91482444	-93.209545	MPRB	1
44.91483267	-93.326443	MPRB	1
44.9148427	-93.272956	MPRB	1
44.91487097	-93.209257	MPRB	1
44.91487754	-93.22418	MPRB	1
44.91488211	-93.243955	MPRB	1
44.91488227	-93.247766	MPRB	1

44.91488233	-93.292173 MPRB	1
44.9148858	-93.28266 MPRB	1
44.91489024	-93.244488 MPRB	1
44.91489964	-93.222891 MPRB	1
44.91490435	-93.233607 MPRB	1
44.91490475	-93.272804 MPRB	1
44.9149055	-93.243803 MPRB	1
44.91490833	-93.236079 MPRB	1
44.91491516	-93.262746 MPRB	1
44.91492022	-93.237626 MPRB	1
44.91494151	-93.228463 MPRB	1
44.91494585	-93.206456 MPRB	1
44.91495018	-93.25376 MPRB	1
44.91495479	-93.244141 MPRB	1
44.91496004	-93.292179 MPRB	1
44.9149718	-93.286933 MPRB	1
44.91497713	-93.222727 MPRB	1
44.91497988	-93.285032 MPRB	1
44.91498938	-93.212273 MPRB	1
44.91499291	-93.262749 MPRB	1
44.9149936	-93.262521 MPRB	1
44.9149949	-93.266553 MPRB	1
44.91500426	-93.304449 MPRB	1
44.91500521	-93.304466 MPRB	1
44.91500683	-93.302376 MPRB	1
44.91501185	-93.304485 MPRB	1
44.91501346	-93.242062 MPRB	1
44.91501514	-93.251661 MPRB	1
44.91501921	-93.313713 MPRB	1
44.91502198	-93.210068 MPRB	1
44.91502528	-93.292024 MPRB	1
44.91502642	-93.285073 MPRB	1
44.91502828	-93.304238 MPRB	1
44.91503169	-93.327864 MPRB	1
44.91503385	-93.209916 MPRB	1
44.9150371	-93.238165 MPRB	1
44.91505148	-93.254872 MPRB	1
44.91505203	-93.244492 MPRB	1
44.91505266	-93.244061 MPRB	1
44.91505504	-93.311344 MPRB	1
44.91505556	-93.30465 MPRB	1
44.91505893	-93.281111 MPRB	1
44.91506708	-93.302377 MPRB	1
44.91507011	-93.285157 MPRB	1
44.91507468	-93.210102 MPRB	1
44.91507777	-93.262744 MPRB	1
44.91508002	-93.222889 MPRB	1
44.91508479	-93.233594 MPRB	1
44.91508878	-93.224173 MPRB	1
44.91509339	-93.256167 MPRB	1
44.91510598	-93.245851 MPRB	1
44.91511442	-93.304408 MPRB	1
44.91511661	-93.244433 MPRB	1
44.91511808	-93.251504 MPRB	1
44.91512169	-93.206556 MPRB	1
44.9151258	-93.311345 MPRB	1
44.91512687	-93.235825 MPRB	1
44.91512751	-93.266402 MPRB	1
44.91513317	-93.208135 MPRB	1
44.91513475	-93.29458 MPRB	1
44.91513863	-93.285791 MPRB	1
44.91513863	-93.292037 MPRB	1
44.91514101	-93.30439 MPRB	1
44.91514524	-93.272961 MPRB	1
44.91514835	-93.238556 MPRB	1
44.91515486	-93.208426 MPRB	1
44.91515511	-93.285519 MPRB	1
44.91516319	-93.327721 MPRB	1
44.91516487	-93.272806 MPRB	1
44.91517591	-93.281467 MPRB	1
44.91517714	-93.284372 MPRB	1
44.91518637	-93.243731 MPRB	1
44.91519335	-93.238697 MPRB	1
44.91519429	-93.254894 MPRB	1
44.9151991	-93.302378 MPRB	1
44.91520295	-93.280903 MPRB	1
44.91520604	-93.23676 MPRB	1
44.91520844	-93.207429 MPRB	1
44.91520866	-93.304678 MPRB	1
44.91520939	-93.285268 MPRB	1
44.91521055	-93.247697 MPRB	1
44.91521235	-93.238783 MPRB	1
44.9152145	-93.247593 MPRB	1
44.91521671	-93.22846 MPRB	1
44.91521724	-93.28963 MPRB	1
44.91521943	-93.248083 MPRB	1
44.91521953	-93.204289 MPRB	1



44.91522057	-93.231009 MPRB	1
44.91522414	-93.250126 MPRB	1
44.91523091	-93.210165 MPRB	1
44.91523263	-93.269119 MPRB	1
44.91523543	-93.30475 MPRB	1
44.91523789	-93.247801 MPRB	1
44.91524358	-93.304659 MPRB	1
44.91524591	-93.308675 MPRB	1
44.91524839	-93.267622 MPRB	1
44.91525116	-93.236871 MPRB	1
44.91525289	-93.233601 MPRB	1
44.91525549	-93.272957 MPRB	1
44.91526072	-93.265069 MPRB	1
44.91527232	-93.272802 MPRB	1
44.915286	-93.221602 MPRB	1
44.91528866	-93.250145 MPRB	1
44.91528953	-93.326589 MPRB	1
44.91529183	-93.216702 MPRB	1
44.91529222	-93.313879 MPRB	1
44.91529546	-93.249804 MPRB	1
44.91529664	-93.327723 MPRB	1
44.91530196	-93.250306 MPRB	1
44.91530436	-93.304541 MPRB	1
44.91530531	-93.304398 MPRB	1
44.9153058	-93.304922 MPRB	1
44.91530626	-93.304465 MPRB	1
44.91530774	-93.311209 MPRB	1
44.91531171	-93.222885 MPRB	1
44.91531966	-93.248827 MPRB	1
44.91532025	-93.207405 MPRB	1
44.91532336	-93.305943 MPRB	1
44.9153247	-93.305792 MPRB	1
44.9153266	-93.306157 MPRB	1
44.9153285	-93.306087 MPRB	1
44.91533001	-93.305424 MPRB	1
44.91533051	-93.301838 MPRB	1
44.91533134	-93.248035 MPRB	1
44.91533638	-93.29218 MPRB	1
44.91533749	-93.272957 MPRB	1
44.91533989	-93.248914 MPRB	1
44.9153418	-93.306562 MPRB	1
44.91534311	-93.242915 MPRB	1
44.9153437	-93.306377 MPRB	1
44.91534489	-93.298447 MPRB	1
44.91534766	-93.236315 MPRB	1
44.915349	-93.304332 MPRB	1
44.91535319	-93.306409 MPRB	1
	-93.30624 MPRB	1
44.91535666	-93.206428 MPRB	1
44.91535799	-93.247878 MPRB	1
44.91535987	-93.207521 MPRB	1
44.9153604	-93.305692 MPRB	1
44.91536079	-93.306471 MPRB	1
44.91536146	-93.221454 MPRB	1
44.91536492	-93.248881 MPRB	1
44.91536561	-93.261432 MPRB	1
44.91536704	-93.3052 MPRB	1
44.91537219	-93.306342 MPRB	1
44.91537413	-93.249974 MPRB	1
44.91537599	-93.30602 MPRB	1
44.91537661	-93.236222 MPRB	1
44.91537984	-93.242807 MPRB	1
44.91538553	-93.25007 MPRB	1
44.91538961	-93.238133 MPRB	1
44.91539092	-93.206436 MPRB	1
44.91539144	-93.292025 MPRB	1
44.91539484	-93.205254 MPRB	1
44.91539491	-93.243052 MPRB	1
44.91539592	-93.245352 MPRB	1
44.91539656	-93.307041 MPRB	1
44.91540511	-93.307064 MPRB	1
44.91540701	-93.307105 MPRB	1
44.91541234	-93.261275 MPRB	1
44.91542069	-93.23632 MPRB	1
44.9154241	-93.307162 MPRB	1
44.91542695	-93.307245 MPRB	1
44.91542838	-93.238171 MPRB	1
44.91542981	-93.209054 MPRB	1
44.91543131	-93.236023 MPRB	1
44.9154355	-93.307327 MPRB	1
44.9154355	-93.30738 MPRB	1
44.91543571	-93.267624 MPRB	1
44.9154374	-93.307425 MPRB	1
44.91544119	-93.307186 MPRB	1
44.91544215	-93.307512 MPRB	1
44.91544246	-93.306025 MPRB	1
	-93.30594 MPRB	1

44.91544596	-93.284993 MPRB	1
44.91544709	-93.30238 MPRB	1
44.91544966	-93.261428 MPRB	1
44.915454	-93.2741 MPRB	1
44.91545829	-93.307546 MPRB	1
44.91546771	-93.236717 MPRB	1
44.91546874	-93.307893 MPRB	1
44.91546969	-93.280661 MPRB	1
44.91546977	-93.262518 MPRB	1
44.91547005	-93.293482 MPRB	1
44.91547254	-93.30773 MPRB	1
44.91547326	-93.245854 MPRB	1
44.91547386	-93.266559 MPRB	1
44.91547418	-93.228315 MPRB	1
44.91547446	-93.238481 MPRB	1
44.91547634	-93.272954 MPRB	1
44.91547672	-93.326448 MPRB	1
44.91548385	-93.245243 MPRB	1
44.91548564	-93.220193 MPRB	1
44.9154881	-93.25029 MPRB	1
44.91549199	-93.246039 MPRB	1
44.91549248	-93.307675 MPRB	1
44.91550666	-93.246206 MPRB	1
44.91551005	-93.250465 MPRB	1
44.91551086	-93.249225 MPRB	1
44.91551364	-93.249779 MPRB	1
44.91551383	-93.245963 MPRB	1
44.91551975	-93.248945 MPRB	1
44.91552034	-93.284994 MPRB	1
44.91552565	-93.222738 MPRB	1
44.91552841	-93.297142 MPRB	1
44.91553083	-93.250163 MPRB	1
44.915531	-93.258859 MPRB	1
44.91553267	-93.325053 MPRB	1
44.91553315	-93.225602 MPRB	1
44.91554467	-93.246115 MPRB	1
44.91556372	-93.308664 MPRB	1
44.91556455	-93.240678 MPRB	1
44.91556635	-93.272801 MPRB	1
44.91556777	-93.237962 MPRB	1
44.91556882	-93.250041 MPRB	1
44.91557067	-93.257589 MPRB	1
44.91557226	-93.308633 MPRB	1
44.91557915	-93.245378 MPRB	1
44.91557978	-93.262518 MPRB	1
44.91558461	-93.308868 MPRB	1
44.9155946	-93.248388 MPRB	1
44.91559636	-93.248849 MPRB	1
44.91559688	-93.285356 MPRB	1
44.9156093	-93.248664 MPRB	1
44.91561436	-93.241636 MPRB	1
44.91561501	-93.24912 MPRB	1
44.9156156	-93.244724 MPRB	1
44.91561735	-93.303931 MPRB	1
44.91562245	-93.208427 MPRB	1
44.9156332	-93.298047 MPRB	1
44.91564009	-93.297142 MPRB	1
44.91564754	-93.238278 MPRB	1
44.91565208	-93.212014 MPRB	1
44.915653	-93.309293 MPRB	1
44.91565496	-93.209216 MPRB	1
44.91565664	-93.248915 MPRB	1
44.91566199	-93.244541 MPRB	1
44.91566489	-93.244785 MPRB	1
44.91566793	-93.283059 MPRB	1
44.91567018	-93.211976 MPRB	1
44.91567053	-93.325202 MPRB	1
44.9156738	-93.225603 MPRB	1
44.91567439	-93.24447 MPRB	1
44.91567809	-93.237636 MPRB	1
44.91568006	-93.309292 MPRB	1
44.91568054	-93.32391 MPRB	1
44.91568756	-93.206233 MPRB	1
44.91568793	-93.272797 MPRB	1
44.91568869	-93.309279 MPRB	1
44.9156898	-93.230999 MPRB	1
44.91569103	-93.243107 MPRB	1
44.91569193	-93.309346 MPRB	1
44.91569254	-93.292044 MPRB	1
44.91569677	-93.211921 MPRB	1
44.91569763	-93.309363 MPRB	1
44.9157	-93.309316 MPRB	1
44.91570083	-93.249779 MPRB	1
44.9157076	-93.309302 MPRB	1
44.91570855	-93.309318 MPRB	1
44.91570872	-93.249647 MPRB	1
44.91571276	-93.242865 MPRB	1

<u>44.91571664</u>	-93.308705 MPRB	1
<u>44.91571827</u>	-93.209283 MPRB	1
<u>44.91571867</u>	-93.247084 MPRB	1
<u>44.91571998</u>	-93.244403 MPRB	1
<u>44.91572229</u>	-93.245611 MPRB	1
<u>44.91572288</u>	-93.212268 MPRB	1
<u>44.91572318</u>	-93.209543 MPRB	1
<u>44.91572388</u>	-93.244731 MPRB	1
<u>44.91572768</u>	-93.244674 MPRB	1
<u>44.9157288</u>	-93.248892 MPRB	1
<u>44.91573106</u>	-93.237696 MPRB	1
<u>44.9157318</u>	-93.211768 MPRB	1
<u>44.91573245</u>	-93.320219 MPRB	1
<u>44.91574041</u>	-93.244455 MPRB	1
<u>44.91574138</u>	-93.297142 MPRB	1
<u>44.91574144</u>	-93.206222 MPRB	1
<u>44.91574547</u>	-93.249791 MPRB	1
<u>44.91575021</u>	-93.249455 MPRB	1
<u>44.91575023</u>	-93.324082 MPRB	1
<u>44.91575157</u>	-93.246391 MPRB	1
<u>44.91575483</u>	-93.24703 MPRB	1
<u>44.91575629</u>	-93.208048 MPRB	1
<u>44.91575962</u>	-93.220182 MPRB	1
<u>44.91576415</u>	-93.244336 MPRB	1
<u>44.91576648</u>	-93.309082 MPRB	1
<u>44.91577174</u>	-93.244273 MPRB	1
<u>44.91577182</u>	-93.237428 MPRB	1
<u>44.91577334</u>	-93.228455 MPRB	1
<u>44.91577873</u>	-93.206179 MPRB	1
<u>44.9157805</u>	-93.23952 MPRB	1
<u>44.91578403</u>	-93.211889 MPRB	1
<u>44.91578705</u>	-93.272946 MPRB	1
<u>44.91578949</u>	-93.206346 MPRB	1
<u>44.91579457</u>	-93.244161 MPRB	1
<u>44.9157976</u>	-93.239783 MPRB	1
<u>44.91580346</u>	-93.245499 MPRB	1
<u>44.91580356</u>	-93.244646 MPRB	1
<u>44.91580388</u>	-93.326595 MPRB	1
<u>44.91580769</u>	-93.20741 MPRB	1
<u>44.91581027</u>	-93.312473 MPRB	1
<u>44.9158105</u>	-93.249009 MPRB	1
<u>44.9158237</u>	-93.256299 MPRB	1
<u>44.91582489</u>	-93.268974 MPRB	1
<u>44.91582517</u>	-93.292044 MPRB	1
<u>44.91582649</u>	-93.272797 MPRB	1
<u>44.9158273</u>	-93.244367 MPRB	1
<u>44.91583045</u>	-93.247933 MPRB	1
<u>44.915833</u>	-93.244279 MPRB	1
<u>44.91583595</u>	-93.287066 MPRB	1
<u>44.91583605</u>	-93.236347 MPRB	1
<u>44.91584129</u>	-93.220181 MPRB	1
<u>44.91584334</u>	-93.258717 MPRB	1
<u>44.91584408</u>	-93.233629 MPRB	1
<u>44.91585019</u>	-93.206403 MPRB	1
<u>44.91585059</u>	-93.248907 MPRB	1
<u>44.91585655</u>	-93.248468 MPRB	1
<u>44.91585689</u>	-93.244131 MPRB	1
<u>44.91586232</u>	-93.303279 MPRB	1
<u>44.91586309</u>	-93.206192 MPRB	1
<u>44.91586525</u>	-93.309579 MPRB	1
<u>44.91586631</u>	-93.24853 MPRB	1
<u>44.91586821</u>	-93.27296 MPRB	1
<u>44.91587301</u>	-93.216853 MPRB	1
<u>44.91587961</u>	-93.267631 MPRB	1
<u>44.91588065</u>	-93.247556 MPRB	1
<u>44.91588121</u>	-93.214778 MPRB	1
<u>44.91588385</u>	-93.287197 MPRB	1
<u>44.91588391</u>	-93.222728 MPRB	1
<u>44.91588505</u>	-93.221447 MPRB	1
<u>44.91589188</u>	-93.291503 MPRB	1
<u>44.91589323</u>	-93.29062 MPRB	1
<u>44.91589391</u>	-93.234541 MPRB	1
<u>44.9158958</u>	-93.216932 MPRB	1
<u>44.91589617</u>	-93.221592 MPRB	1
<u>44.91589629</u>	-93.313867 MPRB	1
<u>44.9158965</u>	-93.294856 MPRB	1
<u>44.91589843</u>	-93.295596 MPRB	1
<u>44.91590363</u>	-93.240008 MPRB	1
<u>44.91590757</u>	-93.316406 MPRB	1
<u>44.91590815</u>	-93.217576 MPRB	1
<u>44.91590877</u>	-93.312468 MPRB	1
<u>44.91591221</u>	-93.248391 MPRB	1
<u>44.91591991</u>	-93.244836 MPRB	1
<u>44.91592405</u>	-93.252493 MPRB	1
<u>44.91592594</u>	-93.282741 MPRB	1
<u>44.91592632</u>	-93.214849 MPRB	1
<u>44.91592892</u>	-93.207015 MPRB	1

44.91593094	-93.217466	MPRB	1
44.91593438	-93.245184	MPRB	1
44.91593843	-93.281146	MPRB	1
44.91593898	-93.217152	MPRB	1
44.91594144	-93.281041	MPRB	1
44.91594399	-93.217339	MPRB	1
44.91594473	-93.217244	MPRB	1
44.91595081	-93.248676	MPRB	1
44.91595093	-93.265072	MPRB	1
44.91595533	-93.279196	MPRB	1
44.9159606	-93.314046	MPRB	1
44.91596068	-93.314177	MPRB	1
44.91596256	-93.278587	MPRB	1
44.91596573	-93.217193	MPRB	1
44.91596603	-93.278815	MPRB	1
44.91596773	-93.217381	MPRB	1
44.91596825	-93.233079	MPRB	1
44.91597158	-93.23416	MPRB	1
44.91597248	-93.217296	MPRB	1
44.91597371	-93.231635	MPRB	1
44.91597634	-93.231756	MPRB	1
44.9159772	-93.231475	MPRB	1
44.91597973	-93.214891	MPRB	1
44.91598016	-93.217122	MPRB	1
44.91598051	-93.276779	MPRB	1
44.91598237	-93.293687	MPRB	1
44.91598352	-93.230619	MPRB	1
44.91598434	-93.230507	MPRB	1
44.91598545	-93.227545	MPRB	1
44.91598557	-93.293843	MPRB	1
44.91598653	-93.234008	MPRB	1
44.91598999	-93.323984	MPRB	1
44.9159925	-93.287934	MPRB	1
44.91599303	-93.28784	MPRB	1
44.91599359	-93.227429	MPRB	1
44.91599392	-93.226674	MPRB	1
44.91599449	-93.23985	MPRB	1
44.91599597	-93.244702	MPRB	1
44.91599883	-93.218665	MPRB	1
44.91600086	-93.294497	MPRB	1
44.91600257	-93.293557	MPRB	1
44.91600628	-93.298186	MPRB	1
44.91600816	-93.316769	MPRB	1
44.9160086	-93.244237	MPRB	1
44.91601043	-93.247959	MPRB	1
	-93.247916	MPRB	1
44.91601206	-93.20638	MPRB	1
44.91601231	-93.24692	MPRB	1
44.91601388	-93.285549	MPRB	1
44.91601445	-93.312479	MPRB	1
44.91601598	-93.271986	MPRB	1
44.91601771	-93.31863	MPRB	1
44.91602072	-93.318485	MPRB	1
44.91602092	-93.284682	MPRB	1
44.91602369	-93.316475	MPRB	1
44.91602377	-93.285959	MPRB	1
44.91602472	-93.214525	MPRB	1
44.91602625	-93.244997	MPRB	1
44.91602911	-93.310276	MPRB	1
44.91603245	-93.283616	MPRB	1
44.91603292	-93.310293	MPRB	1
44.91603364	-93.253514	MPRB	1
44.91603458	-93.321896	MPRB	1
44.91603583	-93.322044	MPRB	1
44.91603617	-93.322439	MPRB	1
44.91603764	-93.206334	MPRB	1
44.91603961	-93.254426	MPRB	1
44.9160398	-93.254598	MPRB	1
44.91604002	-93.284192	MPRB	1
44.91604299	-93.324842	MPRB	1
44.91604323	-93.322951	MPRB	1
44.91604361	-93.282146	MPRB	1
44.91604473	-93.32458	MPRB	1
44.91604506	-93.282025	MPRB	1
44.9160467	-93.323246	MPRB	1
44.91604722	-93.323982	MPRB	1
44.91604776	-93.217215	MPRB	1
44.91604828	-93.282889	MPRB	1
44.91604857	-93.260275	MPRB	1
44.91604924	-93.249524	MPRB	1
44.91604924	-93.326101	MPRB	1
44.91604931	-93.326255	MPRB	1
44.91605005	-93.312621	MPRB	1
44.9160505	-93.324408	MPRB	1
44.91605149	-93.268037	MPRB	1
44.91605195	-93.263448	MPRB	1
44.9160532	-93.264643	MPRB	1



<a href="#">44.91605587</a>	-93.280194 MPRB	1
<a href="#">44.91605678</a>	-93.32827 MPRB	1
<a href="#">44.916058</a>	-93.310312 MPRB	1
<a href="#">44.91605898</a>	-93.214577 MPRB	1
<a href="#">44.91607317</a>	-93.242044 MPRB	1
<a href="#">44.91607851</a>	-93.238363 MPRB	1
<a href="#">44.91608407</a>	-93.235122 MPRB	1
<a href="#">44.91608773</a>	-93.233272 MPRB	1
<a href="#">44.91610108</a>	-93.31053 MPRB	1
<a href="#">44.91610127</a>	-93.233889 MPRB	1
<a href="#">44.91610222</a>	-93.206287 MPRB	1
<a href="#">44.91610559</a>	-93.273723 MPRB	1
<a href="#">44.9161126</a>	-93.295864 MPRB	1
<a href="#">44.9161134</a>	-93.226165 MPRB	1
<a href="#">44.91611349</a>	-93.275666 MPRB	1
<a href="#">44.9161173</a>	-93.23448 MPRB	1
<a href="#">44.91612027</a>	-93.2338 MPRB	1
<a href="#">44.91612194</a>	-93.226215 MPRB	1
<a href="#">44.91612388</a>	-93.235019 MPRB	1
<a href="#">44.91612428</a>	-93.236027 MPRB	1
<a href="#">44.9161249</a>	-93.22543 MPRB	1
<a href="#">44.91612651</a>	-93.284522 MPRB	1
<a href="#">44.91612814</a>	-93.315965 MPRB	1
<a href="#">44.91612825</a>	-93.316152 MPRB	1
<a href="#">44.91613155</a>	-93.221969 MPRB	1
<a href="#">44.91613639</a>	-93.28437 MPRB	1
<a href="#">44.91613751</a>	-93.251278 MPRB	1
<a href="#">44.91613763</a>	-93.252596 MPRB	1
<a href="#">44.91613775</a>	-93.251483 MPRB	1
<a href="#">44.91613837</a>	-93.293485 MPRB	1
<a href="#">44.91614341</a>	-93.319094 MPRB	1
<a href="#">44.9161439</a>	-93.225271 MPRB	1
<a href="#">44.91614477</a>	-93.218905 MPRB	1
<a href="#">44.91614592</a>	-93.319776 MPRB	1
<a href="#">44.91614602</a>	-93.312615 MPRB	1
<a href="#">44.91614652</a>	-93.220957 MPRB	1
<a href="#">44.91614664</a>	-93.203976 MPRB	1
<a href="#">44.91614986</a>	-93.26082 MPRB	1
<a href="#">44.91615134</a>	-93.259851 MPRB	1
<a href="#">44.91615265</a>	-93.269216 MPRB	1
<a href="#">44.91615339</a>	-93.321806 MPRB	1
<a href="#">44.91615347</a>	-93.321951 MPRB	1
<a href="#">44.9161563</a>	-93.268805 MPRB	1
<a href="#">44.91615708</a>	-93.226195 MPRB	1
<a href="#">44.91615802</a>	-93.218462 MPRB	1
<a href="#">44.916161</a>	-93.225851 MPRB	1
<a href="#">44.916162</a>	-93.243675 MPRB	1
<a href="#">44.91616235</a>	-93.243561 MPRB	1
<a href="#">44.91616406</a>	-93.24381 MPRB	1
<a href="#">44.91616595</a>	-93.292186 MPRB	1
<a href="#">44.9161664</a>	-93.244138 MPRB	1
<a href="#">44.91616772</a>	-93.265474 MPRB	1
<a href="#">44.91616806</a>	-93.325306 MPRB	1
<a href="#">44.9161692</a>	-93.322914 MPRB	1
<a href="#">44.91617026</a>	-93.221229 MPRB	1
<a href="#">44.91617117</a>	-93.323195 MPRB	1
<a href="#">44.9161767</a>	-93.320905 MPRB	1
<a href="#">44.91617819</a>	-93.324243 MPRB	1
<a href="#">44.9161783</a>	-93.277881 MPRB	1
<a href="#">44.91617904</a>	-93.226036 MPRB	1
<a href="#">44.91618001</a>	-93.233842 MPRB	1
<a href="#">44.91618087</a>	-93.324555 MPRB	1
<a href="#">44.91618376</a>	-93.235006 MPRB	1
<a href="#">44.91618473</a>	-93.221756 MPRB	1
<a href="#">44.91618556</a>	-93.239521 MPRB	1
<a href="#">44.91618558</a>	-93.272798 MPRB	1
<a href="#">44.91618592</a>	-93.220955 MPRB	1
<a href="#">44.91618759</a>	-93.224413 MPRB	1
<a href="#">44.91619511</a>	-93.247508 MPRB	1
<a href="#">44.91619861</a>	-93.254872 MPRB	1
<a href="#">44.91619899</a>	-93.226081 MPRB	1
<a href="#">44.91620478</a>	-93.228972 MPRB	1
<a href="#">44.91621133</a>	-93.226741 MPRB	1
<a href="#">44.91621191</a>	-93.212615 MPRB	1
<a href="#">44.91621289</a>	-93.313723 MPRB	1
<a href="#">44.91622318</a>	-93.302229 MPRB	1
<a href="#">44.9162233</a>	-93.231517 MPRB	1
<a href="#">44.91622389</a>	-93.302213 MPRB	1
<a href="#">44.91622946</a>	-93.24318 MPRB	1
<a href="#">44.91623024</a>	-93.237285 MPRB	1
<a href="#">44.91623192</a>	-93.243087 MPRB	1
<a href="#">44.91623201</a>	-93.241512 MPRB	1
<a href="#">44.91623222</a>	-93.226045 MPRB	1
<a href="#">44.91623524</a>	-93.239716 MPRB	1
<a href="#">44.91623554</a>	-93.223998 MPRB	1
<a href="#">44.91623887</a>	-93.230119 MPRB	1
<a href="#">44.9162394</a>	-93.241324 MPRB	1

<a href="#">44.91624097</a>	-93.226992 MPRB	1
<a href="#">44.91624336</a>	-93.226417 MPRB	1
<a href="#">44.91625206</a>	-93.325414 MPRB	1
<a href="#">44.916254</a>	-93.238806 MPRB	1
<a href="#">44.91625456</a>	-93.234376 MPRB	1
<a href="#">44.91625731</a>	-93.242251 MPRB	1
<a href="#">44.91625863</a>	-93.203892 MPRB	1
<a href="#">44.91626272</a>	-93.23815 MPRB	1
<a href="#">44.91626295</a>	-93.237128 MPRB	1
<a href="#">44.91626998</a>	-93.288425 MPRB	1
<a href="#">44.91627222</a>	-93.238308 MPRB	1
<a href="#">44.91627263</a>	-93.321496 MPRB	1
<a href="#">44.91627673</a>	-93.236049 MPRB	1
<a href="#">44.91628139</a>	-93.283063 MPRB	1
<a href="#">44.91628164</a>	-93.22231 MPRB	1
<a href="#">44.91628355</a>	-93.289648 MPRB	1
<a href="#">44.91628561</a>	-93.226924 MPRB	1
<a href="#">44.91628586</a>	-93.244775 MPRB	1
<a href="#">44.91628655</a>	-93.228231 MPRB	1
<a href="#">44.91628826</a>	-93.239027 MPRB	1
<a href="#">44.9162885</a>	-93.284369 MPRB	1
<a href="#">44.91628892</a>	-93.23332 MPRB	1
<a href="#">44.91629073</a>	-93.231334 MPRB	1
<a href="#">44.91629121</a>	-93.238522 MPRB	1
<a href="#">44.91629272</a>	-93.232853 MPRB	1
<a href="#">44.91629278</a>	-93.239413 MPRB	1
<a href="#">44.91629369</a>	-93.245763 MPRB	1
<a href="#">44.91629596</a>	-93.317672 MPRB	1
<a href="#">44.91629666</a>	-93.233819 MPRB	1
<a href="#">44.9163085</a>	-93.228744 MPRB	1
<a href="#">44.91630877</a>	-93.231619 MPRB	1
<a href="#">44.91631247</a>	-93.22963 MPRB	1
<a href="#">44.91631309</a>	-93.313734 MPRB	1
<a href="#">44.91631335</a>	-93.242426 MPRB	1
<a href="#">44.91631522</a>	-93.300045 MPRB	1
<a href="#">44.91631946</a>	-93.220412 MPRB	1
<a href="#">44.91632082</a>	-93.244242 MPRB	1
<a href="#">44.9163235</a>	-93.238297 MPRB	1
<a href="#">44.91632547</a>	-93.244892 MPRB	1
<a href="#">44.91632642</a>	-93.224442 MPRB	1
<a href="#">44.9163273</a>	-93.23808 MPRB	1
<a href="#">44.9163292</a>	-93.238504 MPRB	1
<a href="#">44.91632979</a>	-93.243106 MPRB	1
<a href="#">44.9163311</a>	-93.238364 MPRB	1
<a href="#">44.91633214</a>	-93.227147 MPRB	1
<a href="#">44.916333</a>	-93.2386 MPRB	1
<a href="#">44.91633649</a>	-93.205705 MPRB	1
<a href="#">44.91633655</a>	-93.224801 MPRB	1
<a href="#">44.9163402</a>	-93.238902 MPRB	1
<a href="#">44.91634298</a>	-93.312618 MPRB	1
<a href="#">44.91634374</a>	-93.242277 MPRB	1
<a href="#">44.91634795</a>	-93.220141 MPRB	1
<a href="#">44.91634864</a>	-93.263972 MPRB	1
<a href="#">44.91635114</a>	-93.227085 MPRB	1
<a href="#">44.91635173</a>	-93.22045 MPRB	1
<a href="#">44.91635637</a>	-93.240952 MPRB	1
<a href="#">44.91636456</a>	-93.224486 MPRB	1
<a href="#">44.91636822</a>	-93.223909 MPRB	1
<a href="#">44.91636916</a>	-93.224393 MPRB	1
<a href="#">44.91637072</a>	-93.31132 MPRB	1
<a href="#">44.91637182</a>	-93.2205 MPRB	1
<a href="#">44.91637562</a>	-93.225583 MPRB	1
<a href="#">44.91637657</a>	-93.241911 MPRB	1
<a href="#">44.91637694</a>	-93.322776 MPRB	1
<a href="#">44.91637761</a>	-93.293488 MPRB	1
<a href="#">44.91637916</a>	-93.240892 MPRB	1
<a href="#">44.91638896</a>	-93.242266 MPRB	1
<a href="#">44.91638924</a>	-93.2664 MPRB	1
<a href="#">44.91639167</a>	-93.242618 MPRB	1
<a href="#">44.91639169</a>	-93.205684 MPRB	1
<a href="#">44.91639435</a>	-93.242536 MPRB	1
<a href="#">44.9163953</a>	-93.242682 MPRB	1
<a href="#">44.91640084</a>	-93.279352 MPRB	1
<a href="#">44.91640104</a>	-93.313737 MPRB	1
<a href="#">44.91640734</a>	-93.274069 MPRB	1
<a href="#">44.91640997</a>	-93.321491 MPRB	1
<a href="#">44.9164149</a>	-93.31142 MPRB	1
<a href="#">44.91641684</a>	-93.254872 MPRB	1
<a href="#">44.91641836</a>	-93.241848 MPRB	1
<a href="#">44.91642455</a>	-93.297276 MPRB	1
<a href="#">44.9164269</a>	-93.234834 MPRB	1
<a href="#">44.9164307</a>	-93.234957 MPRB	1
<a href="#">44.91643431</a>	-93.212858 MPRB	1
<a href="#">44.91643496</a>	-93.251049 MPRB	1
<a href="#">44.91643747</a>	-93.26653 MPRB	1
<a href="#">44.9164383</a>	-93.234654 MPRB	1
<a href="#">44.9164396</a>	-93.237778 MPRB	1

44.91644003	-93.237539	MPRB	1
44.9164402	-93.234751	MPRB	1
44.91644101	-93.238887	MPRB	1
44.91644226	-93.214857	MPRB	1
44.91644256	-93.237897	MPRB	1
44.91644289	-93.239305	MPRB	1
44.9164434	-93.212681	MPRB	1
44.91644351	-93.238772	MPRB	1
44.91644484	-93.256296	MPRB	1
44.9164476	-93.311679	MPRB	1
44.91645034	-93.205395	MPRB	1
44.91645081	-93.214812	MPRB	1
44.91645205	-93.237134	MPRB	1
44.91645296	-93.216029	MPRB	1
44.91645381	-93.311528	MPRB	1
44.91645395	-93.237406	MPRB	1
44.9164549	-93.236786	MPRB	1
44.91645661	-93.244877	MPRB	1
44.91645841	-93.214921	MPRB	1
44.91645902	-93.311405	MPRB	1
44.91647111	-93.227261	MPRB	1
44.91647158	-93.269094	MPRB	1
44.9164746	-93.267616	MPRB	1
44.91647749	-93.224805	MPRB	1
44.9164793	-93.214728	MPRB	1
44.91648405	-93.214841	MPRB	1
44.91648614	-93.24073	MPRB	1
44.9164869	-93.214648	MPRB	1
44.9164925	-93.221396	MPRB	1
44.91649679	-93.289651	MPRB	1
44.9164979	-93.279349	MPRB	1
44.91650258	-93.321355	MPRB	1
44.91650589	-93.214462	MPRB	1
44.91650626	-93.216391	MPRB	1
44.91650675	-93.212783	MPRB	1
44.91651089	-93.215923	MPRB	1
44.91651415	-93.237327	MPRB	1
44.91651478	-93.266531	MPRB	1
44.91651564	-93.242439	MPRB	1
44.91651606	-93.301173	MPRB	1
44.9165208	-93.240779	MPRB	1
44.91652128	-93.256146	MPRB	1
44.91652187	-93.242555	MPRB	1
44.91652507	-93.212399	MPRB	1
44.91652602	-93.212528	MPRB	1
44.91652679	-93.214356	MPRB	1
44.9165285	-93.300294	MPRB	1
44.91652922	-93.241723	MPRB	1
44.91652963	-93.214591	MPRB	1
44.91653153	-93.214668	MPRB	1
44.91653172	-93.237259	MPRB	1
44.91653533	-93.214833	MPRB	1
44.91653694	-93.237409	MPRB	1
44.91653706	-93.235605	MPRB	1
44.91653892	-93.313683	MPRB	1
44.91653912	-93.239193	MPRB	1
44.91654008	-93.214881	MPRB	1
44.91654021	-93.217048	MPRB	1
44.91654312	-93.212692	MPRB	1
44.91654642	-93.243017	MPRB	1
44.91655036	-93.240005	MPRB	1
44.91655107	-93.241586	MPRB	1
44.91655125	-93.301095	MPRB	1
44.91655221	-93.288179	MPRB	1
44.91655235	-93.223103	MPRB	1
44.9165534	-93.271676	MPRB	1
44.91655528	-93.214748	MPRB	1
44.91655635	-93.217524	MPRB	1
	-93.217117	MPRB	1
44.91655831	-93.22181	MPRB	1
44.91655841	-93.251197	MPRB	1
44.9165595	-93.297137	MPRB	1
44.91656081	-93.241899	MPRB	1
44.91656116	-93.221739	MPRB	1
44.91656192	-93.214312	MPRB	1
44.91656192	-93.21439	MPRB	1
44.91656295	-93.278074	MPRB	1
44.91656407	-93.242261	MPRB	1
44.91656477	-93.214634	MPRB	1
44.91657039	-93.236506	MPRB	1
44.91658123	-93.223073	MPRB	1
44.91658158	-93.240945	MPRB	1
44.91658398	-93.322631	MPRB	1
44.9165874	-93.240641	MPRB	1
	-93.240539	MPRB	1
44.91658757	-93.214024	MPRB	1
44.91658915	-93.235561	MPRB	1

44.91658946	-93.214807 MPRB	1
44.91659078	-93.216294 MPRB	1
44.91659161	-93.242451 MPRB	1
44.91659326	-93.214519 MPRB	1
44.91659395	-93.274073 MPRB	1
44.91659421	-93.214739 MPRB	1
44.91659665	-93.241669 MPRB	1
44.91659814	-93.321367 MPRB	1
44.91659847	-93.301023 MPRB	1
44.91660001	-93.268964 MPRB	1
44.91660086	-93.214395 MPRB	1
44.91660086	-93.214104 MPRB	1
44.9166011	-93.24226 MPRB	1
44.91660363	-93.223236 MPRB	1
44.91660764	-93.217135 MPRB	1
44.91660877	-93.239685 MPRB	1
44.91660941	-93.214615 MPRB	1
44.91661268	-93.2576 MPRB	1
44.91661404	-93.234369 MPRB	1
44.91661443	-93.25105 MPRB	1
44.91661606	-93.214315 MPRB	1
44.91661796	-93.214154 MPRB	1
44.91661811	-93.289514 MPRB	1
44.91662093	-93.217555 MPRB	1
44.91662262	-93.223406 MPRB	1
44.91662338	-93.220302 MPRB	1
44.91662585	-93.31753 MPRB	1
44.91662674	-93.212531 MPRB	1
44.91662758	-93.217041 MPRB	1
44.91662793	-93.213783 MPRB	1
44.91662954	-93.212471 MPRB	1
44.91663153	-93.212412 MPRB	1
44.91663188	-93.223559 MPRB	1
44.91663315	-93.21399 MPRB	1
44.91663446	-93.216309 MPRB	1
44.91663505	-93.214658 MPRB	1
44.91663577	-93.216176 MPRB	1
44.91663592	-93.22345 MPRB	1
44.91663663	-93.223586 MPRB	1
44.91664075	-93.214378 MPRB	1
44.91664568	-93.260141 MPRB	1
44.91664645	-93.214122 MPRB	1
44.91665168	-93.243437 MPRB	1
44.91665277	-93.223646 MPRB	1
44.91665396	-93.223509 MPRB	1
44.91665417	-93.217091 MPRB	1
44.91665657	-93.223547 MPRB	1
44.91665744	-93.211988 MPRB	1
44.91665789	-93.223099 MPRB	1
44.91665897	-93.313317 MPRB	1
44.91666117	-93.213751 MPRB	1
44.91666575	-93.269088 MPRB	1
44.9166681	-93.32263 MPRB	1
44.9166703	-93.300233 MPRB	1
44.91667192	-93.216221 MPRB	1
44.91667684	-93.214521 MPRB	1
44.91667791	-93.217151 MPRB	1
44.91667968	-93.214424 MPRB	1
44.91668411	-93.223621 MPRB	1
44.91668605	-93.251053 MPRB	1
44.91668902	-93.321374 MPRB	1
44.91669772	-93.311995 MPRB	1
44.91669835	-93.22368 MPRB	1
44.9167026	-93.217462 MPRB	1
44.9167069	-93.223725 MPRB	1
	-93.223611 MPRB	1
44.91670829	-93.300163 MPRB	1
44.9167159	-93.217164 MPRB	1
44.91672009	-93.272938 MPRB	1
44.91672409	-93.234556 MPRB	1
44.91672717	-93.21446 MPRB	1
44.9167273	-93.21723 MPRB	1
44.91672753	-93.216268 MPRB	1
44.91672874	-93.223766 MPRB	1
44.91672907	-93.214008 MPRB	1
44.91672997	-93.262509 MPRB	1
44.91673097	-93.214155 MPRB	1
44.91673152	-93.316264 MPRB	1
44.91673194	-93.317534 MPRB	1
44.91673538	-93.22383 MPRB	1
44.91673918	-93.223788 MPRB	1
44.91674004	-93.223615 MPRB	1
44.91674141	-93.21373 MPRB	1
44.91674366	-93.316405 MPRB	1
44.91674533	-93.275494 MPRB	1
44.91674677	-93.223892 MPRB	1
44.91674761	-93.234047 MPRB	1



44.91674818	-93.300214	MPRB	1
44.91675101	-93.269107	MPRB	1
44.91675294	-93.217286	MPRB	1
44.91675661	-93.214291	MPRB	1
44.91676088	-93.213822	MPRB	1
44.91676136	-93.21435	MPRB	1
44.91676343	-93.288424	MPRB	1
44.91676387	-93.223918	MPRB	1
44.91676409	-93.288193	MPRB	1
44.9167671	-93.263963	MPRB	1
44.91676813	-93.217237	MPRB	1
44.91676895	-93.213674	MPRB	1
44.9167699	-93.214189	MPRB	1
44.91677147	-93.223892	MPRB	1
44.9167718	-93.21412	MPRB	1
44.91677419	-93.21633	MPRB	1
44.9167756	-93.213986	MPRB	1
44.91678273	-93.213878	MPRB	1
44.91678582	-93.312156	MPRB	1
44.91678656	-93.229577	MPRB	1
44.91679175	-93.21373	MPRB	1
44.91679651	-93.217755	MPRB	1
44.91679702	-93.223561	MPRB	1
44.91680062	-93.287085	MPRB	1
44.91680135	-93.242666	MPRB	1
44.91680282	-93.284372	MPRB	1
44.91680358	-93.211049	MPRB	1
44.91680655	-93.312637	MPRB	1
44.91680726	-93.235177	MPRB	1
44.91680945	-93.224007	MPRB	1
44.91681933	-93.321356	MPRB	1
44.91681964	-93.276768	MPRB	1
44.91682373	-93.2348	MPRB	1
44.91682404	-93.214055	MPRB	1
44.91683168	-93.223227	MPRB	1
44.9168371	-93.209007	MPRB	1
44.91683851	-93.263825	MPRB	1
44.91684113	-93.214145	MPRB	1
44.91684735	-93.312666	MPRB	1
44.91685218	-93.224145	MPRB	1
44.91685283	-93.267849	MPRB	1
44.91685539	-93.217752	MPRB	1
44.91685558	-93.317536	MPRB	1
44.91685995	-93.278078	MPRB	1
44.91686012	-93.214084	MPRB	1
	-93.213624	MPRB	1
44.91686677	-93.213681	MPRB	1
44.91687736	-93.316267	MPRB	1
44.91688002	-93.243443	MPRB	1
44.9168816	-93.322775	MPRB	1
44.91688365	-93.234003	MPRB	1
44.9168848	-93.203761	MPRB	1
44.91688748	-93.25487	MPRB	1
44.91688814	-93.313081	MPRB	1
44.91689287	-93.26383	MPRB	1
44.9168933	-93.204746	MPRB	1
44.91689454	-93.29714	MPRB	1
44.91689557	-93.224145	MPRB	1
44.91690001	-93.213648	MPRB	1
44.91690394	-93.217355	MPRB	1
44.91690617	-93.274085	MPRB	1
44.91690821	-93.281921	MPRB	1
44.91691228	-93.292196	MPRB	1
44.9169141	-93.222435	MPRB	1
44.9169224	-93.25759	MPRB	1
44.91692736	-93.221658	MPRB	1
44.91692834	-93.222282	MPRB	1
44.91692923	-93.324067	MPRB	1
44.91693244	-93.22158	MPRB	1
44.91693259	-93.21774	MPRB	1
44.91693736	-93.208882	MPRB	1
44.91693757	-93.223753	MPRB	1
44.91693974	-93.225481	MPRB	1
44.91694123	-93.256143	MPRB	1
44.91694141	-93.313014	MPRB	1
44.91694164	-93.225393	MPRB	1
44.91694276	-93.224435	MPRB	1
44.91694373	-93.224693	MPRB	1
44.91694502	-93.32136	MPRB	1
44.91694571	-93.245897	MPRB	1
44.91694579	-93.229719	MPRB	1
44.91694605	-93.221436	MPRB	1
44.91694734	-93.225293	MPRB	1
44.9169497	-93.224169	MPRB	1
44.9169501	-93.224839	MPRB	1
44.91695037	-93.224795	MPRB	1
44.91695265	-93.224551	MPRB	1

44.9169535	-93.224139	MPRB	1
44.91695699	-93.213673	MPRB	1
44.91695856	-93.204821	MPRB	1
44.91695891	-93.208562	MPRB	1
44.91695987	-93.225133	MPRB	1
44.91696071	-93.326461	MPRB	1
44.91696177	-93.2249	MPRB	1
44.91696489	-93.224159	MPRB	1
44.91696562	-93.298408	MPRB	1
44.91697522	-93.316268	MPRB	1
44.91697788	-93.21373	MPRB	1
44.91697887	-93.24585	MPRB	1
44.91698042	-93.287084	MPRB	1
44.91698152	-93.225507	MPRB	1
44.91698627	-93.225365	MPRB	1
44.91698699	-93.263975	MPRB	1
44.91699026	-93.22497	MPRB	1
44.9169967	-93.268957	MPRB	1
44.91700151	-93.225188	MPRB	1
44.91700361	-93.297136	MPRB	1
44.91700417	-93.312567	MPRB	1
44.91700624	-93.300464	MPRB	1
44.91700688	-93.225281	MPRB	1
44.91700824	-93.254883	MPRB	1
44.91701395	-93.203792	MPRB	1
44.91702266	-93.221569	MPRB	1
44.91703058	-93.312641	MPRB	1
44.91703376	-93.225444	MPRB	1
44.91703428	-93.230989	MPRB	1
44.91703855	-93.225226	MPRB	1
44.91704218	-93.312618	MPRB	1
44.9170461	-93.225325	MPRB	1
44.91704724	-93.225098	MPRB	1
44.91704833	-93.274209	MPRB	1
44.9170556	-93.22497	MPRB	1
44.91705574	-93.211102	MPRB	1
44.91705764	-93.2792	MPRB	1
44.91706295	-93.274081	MPRB	1
44.91706811	-93.31627	MPRB	1
44.91707573	-93.225039	MPRB	1
44.91708575	-93.251052	MPRB	1
44.91708694	-93.225486	MPRB	1
44.91708737	-93.234099	MPRB	1
44.91708852	-93.252509	MPRB	1
44.91709136	-93.268954	MPRB	1
44.91709279	-93.262526	MPRB	1
44.91709596	-93.233979	MPRB	1
44.91709816	-93.300198	MPRB	1
44.91710784	-93.322632	MPRB	1
44.9171087	-93.263963	MPRB	1
44.91712999	-93.205161	MPRB	1
44.91713162	-93.281932	MPRB	1
44.91713325	-93.212771	MPRB	1
44.91713461	-93.225179	MPRB	1
44.91713989	-93.212634	MPRB	1
44.91714432	-93.233647	MPRB	1
44.91714939	-93.212898	MPRB	1
	-93.212512	MPRB	1
44.91715171	-93.225065	MPRB	1
44.91715472	-93.289654	MPRB	1
44.91715792	-93.211609	MPRB	1
44.91716196	-93.221597	MPRB	1
44.91716199	-93.223245	MPRB	1
44.91716213	-93.223694	MPRB	1
44.91716468	-93.272943	MPRB	1
44.91716492	-93.229572	MPRB	1
44.91717149	-93.223196	MPRB	1
44.91717275	-93.221842	MPRB	1
44.91717288	-93.23398	MPRB	1
44.91717463	-93.316268	MPRB	1
44.91717545	-93.22507	MPRB	1
44.91717635	-93.203814	MPRB	1
44.9171764	-93.225136	MPRB	1
44.91717797	-93.272774	MPRB	1
44.91718519	-93.3	MPRB	1
44.91718524	-93.262503	MPRB	1
44.91718584	-93.321352	MPRB	1
44.917187	-93.221788	MPRB	1
44.9171908	-93.255014	MPRB	1
44.9171954	-93.225124	MPRB	1
44.91719755	-93.265295	MPRB	1
44.91720319	-93.249939	MPRB	1
44.91720394	-93.225506	MPRB	1
44.91720551	-93.26908	MPRB	1
44.91720582	-93.322775	MPRB	1
44.91720594	-93.326618	MPRB	1
44.91721154	-93.225529	MPRB	1

44.91721693	-93.21093 MPRB	1
44.91721929	-93.221827 MPRB	1
44.91722246	-93.300178 MPRB	1
44.91722294	-93.225507 MPRB	1
44.91722357	-93.210782 MPRB	1
44.91722383	-93.203834 MPRB	1
44.91723963	-93.323908 MPRB	1
44.91724014	-93.204292 MPRB	1
44.91724234	-93.222324 MPRB	1
44.91724234	-93.222501 MPRB	1
44.91724953	-93.225352 MPRB	1
44.91725085	-93.281779 MPRB	1
44.91725179	-93.205708 MPRB	1
44.91725333	-93.225372 MPRB	1
44.91725677	-93.210668 MPRB	1
44.91726198	-93.223906 MPRB	1
44.91726303	-93.228433 MPRB	1
44.9172712	-93.2233 MPRB	1
44.91727258	-93.279197 MPRB	1
44.91727576	-93.284526 MPRB	1
44.91727609	-93.223781 MPRB	1
44.91727991	-93.320081 MPRB	1
44.91728372	-93.225476 MPRB	1
44.91728517	-93.206131 MPRB	1
44.91729129	-93.223544 MPRB	1
44.91729183	-93.292056 MPRB	1
44.91729321	-93.225415 MPRB	1
44.91729506	-93.20401 MPRB	1
44.91729538	-93.234665 MPRB	1
44.91729606	-93.225391 MPRB	1
44.91729857	-93.223986 MPRB	1
44.91730052	-93.206391 MPRB	1
44.91730366	-93.22543 MPRB	1
44.91730527	-93.225507 MPRB	1
44.91730936	-93.22545 MPRB	1
44.91731505	-93.267845 MPRB	1
44.91731543	-93.271646 MPRB	1
44.91731703	-93.327879 MPRB	1
44.91731729	-93.225441 MPRB	1
44.91731771	-93.212158 MPRB	1
44.91731895	-93.322781 MPRB	1
44.91732034	-93.251202 MPRB	1
44.91732388	-93.325566 MPRB	1
44.91733212	-93.224084 MPRB	1
44.91733264	-93.300063 MPRB	1
44.91733656	-93.223909 MPRB	1
44.91733907	-93.222287 MPRB	1
44.91733938	-93.293336 MPRB	1
44.91734449	-93.323914 MPRB	1
44.91734978	-93.321364 MPRB	1
44.91735152	-93.224934 MPRB	1
44.91735369	-93.229712 MPRB	1
44.91735978	-93.281779 MPRB	1
44.91736007	-93.225062 MPRB	1
44.91736342	-93.288437 MPRB	1
44.91736396	-93.313119 MPRB	1
44.91736529	-93.224812 MPRB	1
44.91736785	-93.211754 MPRB	1
44.91736852	-93.204012 MPRB	1
44.91736919	-93.217702 MPRB	1
44.91736935	-93.295863 MPRB	1
44.91737097	-93.300056 MPRB	1
44.91739226	-93.233543 MPRB	1
44.91739255	-93.204297 MPRB	1
44.91739287	-93.322627 MPRB	1
44.91739643	-93.206381 MPRB	1
44.91740446	-93.206131 MPRB	1
44.9174103	-93.234904 MPRB	1
44.91742241	-93.211584 MPRB	1
44.91742422	-93.316408 MPRB	1
44.91742647	-93.235402 MPRB	1
44.91743237	-93.299985 MPRB	1
44.91743434	-93.325581 MPRB	1
44.91743468	-93.255016 MPRB	1
44.91743525	-93.27277 MPRB	1
44.91743615	-93.323922 MPRB	1
44.91743859	-93.25105 MPRB	1
44.9174478	-93.226018 MPRB	1
44.91744879	-93.224051 MPRB	1
44.91745344	-93.2512 MPRB	1
44.91745451	-93.204697 MPRB	1
44.91745921	-93.234458 MPRB	1
44.9174593	-93.29334 MPRB	1
44.91746402	-93.27805 MPRB	1
44.91747424	-93.321364 MPRB	1
44.91747554	-93.235338 MPRB	1
44.91748	-93.206403 MPRB	1

44.91748801	-93.224782	MPRB	1
44.91748948	-93.211021	MPRB	1
44.91749133	-93.316261	MPRB	1
44.91749908	-93.221735	MPRB	1
44.91750029	-93.284372	MPRB	1
44.91750124	-93.211285	MPRB	1
44.91750676	-93.205975	MPRB	1
44.91750931	-93.292207	MPRB	1
44.91752144	-93.257414	MPRB	1
44.91752824	-93.222352	MPRB	1
44.91753708	-93.234318	MPRB	1
44.91754378	-93.299684	MPRB	1
44.9175485	-93.224238	MPRB	1
44.91754943	-93.32262	MPRB	1
44.91756206	-93.230986	MPRB	1
44.9175639	-93.316265	MPRB	1
44.91756823	-93.206107	MPRB	1
44.91757907	-93.263816	MPRB	1
44.9175807	-93.274057	MPRB	1
44.91758181	-93.316414	MPRB	1
44.91758788	-93.320084	MPRB	1
44.91759467	-93.266518	MPRB	1
44.91759578	-93.281925	MPRB	1
44.91759949	-93.278063	MPRB	1
44.91760088	-93.263959	MPRB	1
44.91760821	-93.206461	MPRB	1
44.9176121	-93.225293	MPRB	1
44.91761707	-93.269078	MPRB	1
44.9176175	-93.22412	MPRB	1
44.91762323	-93.293494	MPRB	1
44.91763341	-93.294753	MPRB	1
44.91763804	-93.313381	MPRB	1
44.91764107	-93.234802	MPRB	1
44.91764117	-93.224816	MPRB	1
44.9176453	-93.287098	MPRB	1
44.91766394	-93.224532	MPRB	1
44.91766457	-93.292187	MPRB	1
44.91766688	-93.224208	MPRB	1
44.91766878	-93.224046	MPRB	1
44.917672	-93.251047	MPRB	1
44.91767279	-93.206477	MPRB	1
44.91767431	-93.281918	MPRB	1
44.91767436	-93.233512	MPRB	1
44.9176815	-93.266516	MPRB	1
44.91768498	-93.262508	MPRB	1
44.91768734	-93.322785	MPRB	1
44.91768918	-93.205831	MPRB	1
44.91769425	-93.234419	MPRB	1
44.91769537	-93.224584	MPRB	1
44.91769585	-93.27662	MPRB	1
44.91769733	-93.288108	MPRB	1
44.91769841	-93.224968	MPRB	1
44.91770084	-93.287948	MPRB	1
44.91770297	-93.224311	MPRB	1
44.91770477	-93.295465	MPRB	1
44.9177062	-93.287793	MPRB	1
44.91770697	-93.206478	MPRB	1
44.9177095	-93.204289	MPRB	1
44.91771132	-93.286754	MPRB	1
44.91771272	-93.286847	MPRB	1
44.91771402	-93.286208	MPRB	1
44.91771534	-93.285888	MPRB	1
44.91771549	-93.313566	MPRB	1
44.91771591	-93.275488	MPRB	1
44.91771618	-93.2056	MPRB	1
44.91772084	-93.272769	MPRB	1
44.91772586	-93.284636	MPRB	1
44.91772766	-93.22442	MPRB	1
44.91772957	-93.225027	MPRB	1
44.9177305	-93.23359	MPRB	1
44.91773789	-93.283395	MPRB	1
44.91773806	-93.283592	MPRB	1
44.91773809	-93.282303	MPRB	1
44.9177403	-93.221579	MPRB	1
44.91774311	-93.282691	MPRB	1
44.91774366	-93.282027	MPRB	1
44.91774426	-93.262714	MPRB	1
44.91774468	-93.282166	MPRB	1
44.91775363	-93.281501	MPRB	1
44.91775567	-93.281677	MPRB	1
44.91775606	-93.221966	MPRB	1
44.91775872	-93.317531	MPRB	1
44.91776247	-93.279722	MPRB	1
44.91776667	-93.27884	MPRB	1
44.9177682	-93.26784	MPRB	1
44.91776862	-93.278962	MPRB	1
44.91777023	-93.224213	MPRB	1



<a href="#">44.91777219</a>	-93.279074 MPRB	1
<a href="#">44.91777386</a>	-93.279802 MPRB	1
<a href="#">44.91777424</a>	-93.278513 MPRB	1
<a href="#">44.91777993</a>	-93.20654 MPRB	1
<a href="#">44.91778205</a>	-93.277441 MPRB	1
<a href="#">44.91778559</a>	-93.251051 MPRB	1
<a href="#">44.9177885</a>	-93.276503 MPRB	1
<a href="#">44.91778884</a>	-93.322783 MPRB	1
<a href="#">44.91779014</a>	-93.231507 MPRB	1
<a href="#">44.91779076</a>	-93.275717 MPRB	1
<a href="#">44.91779255</a>	-93.276353 MPRB	1
<a href="#">44.91779791</a>	-93.223581 MPRB	1
<a href="#">44.91779948</a>	-93.275829 MPRB	1
<a href="#">44.91780138</a>	-93.275641 MPRB	1
<a href="#">44.91780451</a>	-93.235341 MPRB	1
<a href="#">44.91780536</a>	-93.233503 MPRB	1
<a href="#">44.9178068</a>	-93.286633 MPRB	1
<a href="#">44.91780798</a>	-93.223765 MPRB	1
<a href="#">44.91780947</a>	-93.296298 MPRB	1
<a href="#">44.91780962</a>	-93.286744 MPRB	1
<a href="#">44.91781007</a>	-93.316269 MPRB	1
<a href="#">44.91781096</a>	-93.296445 MPRB	1
<a href="#">44.9178118</a>	-93.287186 MPRB	1
<a href="#">44.91781667</a>	-93.296719 MPRB	1
<a href="#">44.91781735</a>	-93.286029 MPRB	1
<a href="#">44.91782071</a>	-93.223904 MPRB	1
<a href="#">44.91782535</a>	-93.272084 MPRB	1
<a href="#">44.91782767</a>	-93.22158 MPRB	1
<a href="#">44.91782802</a>	-93.28482 MPRB	1
<a href="#">44.91782933</a>	-93.284625 MPRB	1
<a href="#">44.91782955</a>	-93.285532 MPRB	1
<a href="#">44.91783065</a>	-93.271357 MPRB	1
<a href="#">44.91783298</a>	-93.222005 MPRB	1
<a href="#">44.91783438</a>	-93.27108 MPRB	1
<a href="#">44.91784359</a>	-93.282611 MPRB	1
<a href="#">44.91784361</a>	-93.24708 MPRB	1
<a href="#">44.91784398</a>	-93.257027 MPRB	1
<a href="#">44.91784477</a>	-93.246881 MPRB	1
<a href="#">44.91784532</a>	-93.246748 MPRB	1
<a href="#">44.91784667</a>	-93.257301 MPRB	1
<a href="#">44.91784675</a>	-93.249035 MPRB	1
<a href="#">44.91784871</a>	-93.258084 MPRB	1
<a href="#">44.91785009</a>	-93.233361 MPRB	1
<a href="#">44.91785029</a>	-93.259529 MPRB	1
<a href="#">44.91785411</a>	-93.281338 MPRB	1
<a href="#">44.91785807</a>	-93.235423 MPRB	1
<a href="#">44.91785989</a>	-93.26456 MPRB	1
<a href="#">44.91786211</a>	-93.315835 MPRB	1
<a href="#">44.91786222</a>	-93.323153 MPRB	1
<a href="#">44.91786399</a>	-93.318073 MPRB	1
<a href="#">44.91786407</a>	-93.268524 MPRB	1
<a href="#">44.91786465</a>	-93.267237 MPRB	1
<a href="#">44.91786468</a>	-93.280124 MPRB	1
<a href="#">44.91786469</a>	-93.328565 MPRB	1
<a href="#">44.91786478</a>	-93.268819 MPRB	1
<a href="#">44.91786484</a>	-93.280307 MPRB	1
<a href="#">44.91786493</a>	-93.280405 MPRB	1
<a href="#">44.91786527</a>	-93.221928 MPRB	1
<a href="#">44.91786597</a>	-93.260834 MPRB	1
<a href="#">44.91786883</a>	-93.263203 MPRB	1
<a href="#">44.91786947</a>	-93.278947 MPRB	1
<a href="#">44.91786965</a>	-93.321276 MPRB	1
<a href="#">44.9178698</a>	-93.319316 MPRB	1
<a href="#">44.91787194</a>	-93.320945 MPRB	1
<a href="#">44.91787584</a>	-93.279117 MPRB	1
<a href="#">44.91787636</a>	-93.228151 MPRB	1
<a href="#">44.91787655</a>	-93.278769 MPRB	1
<a href="#">44.91787725</a>	-93.288435 MPRB	1
<a href="#">44.91788599</a>	-93.277204 MPRB	1
<a href="#">44.91788872</a>	-93.211008 MPRB	1
<a href="#">44.91788875</a>	-93.277016 MPRB	1
<a href="#">44.91788992</a>	-93.314523 MPRB	1
<a href="#">44.91789015</a>	-93.225312 MPRB	1
<a href="#">44.91789131</a>	-93.235332 MPRB	1
<a href="#">44.91789272</a>	-93.276533 MPRB	1
<a href="#">44.91789654</a>	-93.275937 MPRB	1
<a href="#">44.91789791</a>	-93.275819 MPRB	1
<a href="#">44.9179147</a>	-93.314335 MPRB	1
<a href="#">44.91792047</a>	-93.234816 MPRB	1
<a href="#">44.91792373</a>	-93.223746 MPRB	1
<a href="#">44.91792691</a>	-93.229547 MPRB	1
<a href="#">44.91793113</a>	-93.299546 MPRB	1
<a href="#">44.91793499</a>	-93.235168 MPRB	1
<a href="#">44.91793656</a>	-93.281781 MPRB	1
<a href="#">44.91793897</a>	-93.211079 MPRB	1
<a href="#">44.91793926</a>	-93.229464 MPRB	1
<a href="#">44.91794169</a>	-93.279191 MPRB	1

44.9179424	-93.270484	MPRB	1
44.91794734	-93.234261	MPRB	1
44.91794929	-93.253478	MPRB	1
44.917958	-93.206947	MPRB	1
44.91795818	-93.206337	MPRB	1
44.91795819	-93.288447	MPRB	1
44.91796183	-93.235258	MPRB	1
44.91796188	-93.268509	MPRB	1
44.91796371	-93.263095	MPRB	1
44.91796371	-93.264074	MPRB	1
44.91796387	-93.264227	MPRB	1
44.91796494	-93.26624	MPRB	1
44.91796617	-93.315629	MPRB	1
44.91796623	-93.268097	MPRB	1
44.91796652	-93.261002	MPRB	1
44.91796695	-93.221509	MPRB	1
44.91796764	-93.265924	MPRB	1
44.91797162	-93.316665	MPRB	1
44.91797169	-93.320501	MPRB	1
44.9179725	-93.234715	MPRB	1
44.91797275	-93.318619	MPRB	1
44.91797328	-93.267353	MPRB	1
44.91797661	-93.267217	MPRB	1
44.91797691	-93.323793	MPRB	1
44.91797805	-93.313789	MPRB	1
44.91797932	-93.326216	MPRB	1
44.9179801	-93.326842	MPRB	1
44.917982	-93.235424	MPRB	1
44.91798769	-93.231373	MPRB	1
44.91799086	-93.284531	MPRB	1
44.91799292	-93.235014	MPRB	1
44.918005	-93.230832	MPRB	1
44.91800534	-93.235308	MPRB	1
44.91800755	-93.230499	MPRB	1
44.91801017	-93.289524	MPRB	1
44.91801999	-93.233579	MPRB	1
44.91802283	-93.314234	MPRB	1
44.91802453	-93.234659	MPRB	1
44.91803035	-93.260696	MPRB	1
44.9180316	-93.251049	MPRB	1
44.91803544	-93.21912	MPRB	1
44.91803678	-93.235257	MPRB	1
44.91803856	-93.325426	MPRB	1
44.91804034	-93.263813	MPRB	1
44.91804364	-93.230314	MPRB	1
44.91804702	-93.269064	MPRB	1
44.91804955	-93.208713	MPRB	1
44.91805006	-93.210854	MPRB	1
44.91805356	-93.327747	MPRB	1
44.91805509	-93.263956	MPRB	1
44.9180632	-93.234178	MPRB	1
44.91806523	-93.266365	MPRB	1
44.91808124	-93.234587	MPRB	1
44.91808235	-93.21073	MPRB	1
44.91808433	-93.231173	MPRB	1
44.91808656	-93.230442	MPRB	1
44.91808697	-93.320239	MPRB	1
44.91808697	-93.313806	MPRB	1
44.91808808	-93.220321	MPRB	1
44.91809001	-93.221833	MPRB	1
44.91809119	-93.27676	MPRB	1
44.91809494	-93.281923	MPRB	1
44.91810706	-93.227163	MPRB	1
44.91810734	-93.231575	MPRB	1
44.91811208	-93.234924	MPRB	1
44.91811257	-93.230217	MPRB	1
44.91811752	-93.235187	MPRB	1
44.91811752	-93.235114	MPRB	1
44.91811912	-93.20718	MPRB	1
44.91811942	-93.221285	MPRB	1
44.91812862	-93.22631	MPRB	1
44.91812888	-93.210558	MPRB	1
44.91813456	-93.321372	MPRB	1
44.91813621	-93.256311	MPRB	1
44.91814468	-93.251197	MPRB	1
44.918146	-93.322796	MPRB	1
44.91814949	-93.219964	MPRB	1
44.91815145	-93.269061	MPRB	1
44.91815171	-93.235107	MPRB	1
44.91815708	-93.220611	MPRB	1
44.91815886	-93.210239	MPRB	1
44.91816183	-93.220707	MPRB	1
44.91817002	-93.231826	MPRB	1
44.91817041	-93.272762	MPRB	1
44.91817588	-93.218965	MPRB	1
44.91817925	-93.234443	MPRB	1
44.91818592	-93.221756	MPRB	1

44.91818673	-93.27787 MPRB	1
44.91818973	-93.227027 MPRB	1
44.91819298	-93.218778 MPRB	1
44.91819549	-93.281925 MPRB	1
44.91819824	-93.221008 MPRB	1
44.91819934	-93.211067 MPRB	1
44.91820192	-93.230182 MPRB	1
44.91820196	-93.229837 MPRB	1
44.91820516	-93.225285 MPRB	1
44.91820889	-93.260409 MPRB	1
44.91820918	-93.231076 MPRB	1
44.91821531	-93.288451 MPRB	1
44.91821786	-93.22059 MPRB	1
44.91821835	-93.219026 MPRB	1
44.91822071	-93.220531 MPRB	1
44.91822166	-93.220064 MPRB	1
44.91822546	-93.220169 MPRB	1
44.91822903	-93.298808 MPRB	1
44.9182378	-93.220405 MPRB	1
44.91823821	-93.2314 MPRB	1
44.91823989	-93.256309 MPRB	1
44.91824075	-93.204936 MPRB	1
44.91824082	-93.2525 MPRB	1
44.91824255	-93.219903 MPRB	1
44.9182435	-93.22026 MPRB	1
44.91824547	-93.313903 MPRB	1
44.91824825	-93.219989 MPRB	1
44.91824923	-93.284531 MPRB	1
44.91825257	-93.231337 MPRB	1
44.91825276	-93.252308 MPRB	1
44.91825833	-93.235006 MPRB	1
44.91826891	-93.251199 MPRB	1
44.91826947	-93.212686 MPRB	1
44.91827251	-93.231298 MPRB	1
44.91827829	-93.225277 MPRB	1
44.91827888	-93.225398 MPRB	1
44.91827916	-93.230798 MPRB	1
44.91828083	-93.278061 MPRB	1
44.91828266	-93.211128 MPRB	1
44.91828786	-93.326469 MPRB	1
44.91828865	-93.231372 MPRB	1
44.91829388	-93.234893 MPRB	1
44.91829424	-93.221499 MPRB	1
44.91829446	-93.225361 MPRB	1
44.91830366	-93.209195 MPRB	1
44.91830913	-93.207317 MPRB	1
44.91831004	-93.326613 MPRB	1
44.91831509	-93.207329 MPRB	1
44.91831521	-93.327747 MPRB	1
44.91832325	-93.321519 MPRB	1
44.91832757	-93.284533 MPRB	1
44.91834873	-93.252508 MPRB	1
44.91834985	-93.2342 MPRB	1
44.9183515	-93.231032 MPRB	1
44.91836146	-93.251194 MPRB	1
44.91836273	-93.230719 MPRB	1
44.91836435	-93.225386 MPRB	1
44.91836854	-93.225282 MPRB	1
44.91837216	-93.230957 MPRB	1
44.91838077	-93.231014 MPRB	1
44.91838375	-93.321372 MPRB	1
44.91838749	-93.209073 MPRB	1
44.91839156	-93.268933 MPRB	1
44.91840104	-93.320241 MPRB	1
44.91840325	-93.232472 MPRB	1
44.91840735	-93.211192 MPRB	1
44.91841102	-93.209517 MPRB	1
44.91841887	-93.225292 MPRB	1
44.91842263	-93.226279 MPRB	1
44.91842306	-93.230577 MPRB	1
44.91842653	-93.321517 MPRB	1
44.91843141	-93.287087 MPRB	1
44.91843934	-93.232627 MPRB	1
44.91843965	-93.230479 MPRB	1
44.91844275	-93.229244 MPRB	1
44.91844367	-93.231667 MPRB	1
44.91844478	-93.272907 MPRB	1
44.91844611	-93.208982 MPRB	1
44.91844702	-93.214308 MPRB	1
44.91844917	-93.292208 MPRB	1
44.91845091	-93.209448 MPRB	1
44.91846303	-93.225299 MPRB	1
44.91847012	-93.220342 MPRB	1
44.91847927	-93.233658 MPRB	1
44.91847939	-93.209512 MPRB	1
44.91848672	-93.251196 MPRB	1
44.91848923	-93.220986 MPRB	1

44.91848947	-93.220698	MPRB	1
44.91848974	-93.327895	MPRB	1
44.91849378	-93.326473	MPRB	1
44.91849519	-93.288216	MPRB	1
44.91850193	-93.267831	MPRB	1
44.91850573	-93.234093	MPRB	1
44.91850584	-93.22078	MPRB	1
44.91850584	-93.221075	MPRB	1
44.91850632	-93.209224	MPRB	1
44.91850668	-93.313969	MPRB	1
44.91850784	-93.208848	MPRB	1
44.91850986	-93.293346	MPRB	1
44.91851131	-93.220615	MPRB	1
44.91851596	-93.326613	MPRB	1
44.91851685	-93.209322	MPRB	1
44.91851964	-93.281929	MPRB	1
44.91851998	-93.29882	MPRB	1
44.91852872	-93.225326	MPRB	1
44.91852903	-93.220119	MPRB	1
44.91854454	-93.27547	MPRB	1
44.91854517	-93.219976	MPRB	1
44.91854855	-93.322786	MPRB	1
44.91854992	-93.219844	MPRB	1
44.91855658	-93.29855	MPRB	1
44.91856007	-93.20874	MPRB	1
44.91856631	-93.234065	MPRB	1
44.91856878	-93.292211	MPRB	1
44.91856906	-93.229177	MPRB	1
44.91857191	-93.229337	MPRB	1
44.9185729	-93.247206	MPRB	1
44.91857904	-93.220312	MPRB	1
44.91858266	-93.23433	MPRB	1
44.91858396	-93.220424	MPRB	1
44.91858671	-93.209042	MPRB	1
44.91858693	-93.22096	MPRB	1
44.91858759	-93.314093	MPRB	1
44.9185893	-93.298799	MPRB	1
44.91859128	-93.233231	MPRB	1
44.91859428	-93.220549	MPRB	1
44.91860148	-93.224249	MPRB	1
44.91860178	-93.227149	MPRB	1
44.91861189	-93.234157	MPRB	1
44.91861607	-93.321374	MPRB	1
44.9186173	-93.266373	MPRB	1
44.91861834	-93.229565	MPRB	1
44.91863837	-93.32543	MPRB	1
44.91864238	-93.3228	MPRB	1
44.91864263	-93.218334	MPRB	1
44.91864603	-93.208464	MPRB	1
44.91864608	-93.294597	MPRB	1
44.91864612	-93.320237	MPRB	1
44.91865542	-93.327747	MPRB	1
44.91866377	-93.326474	MPRB	1
44.91866432	-93.29868	MPRB	1
44.91866759	-93.292211	MPRB	1
44.91867339	-93.268916	MPRB	1
44.91869236	-93.23243	MPRB	1
44.91869388	-93.229555	MPRB	1
44.91870632	-93.227003	MPRB	1
44.91870714	-93.233467	MPRB	1
44.91871218	-93.314146	MPRB	1
44.91871694	-93.249935	MPRB	1
44.91872525	-93.218474	MPRB	1
44.91872742	-93.287102	MPRB	1
44.91872859	-93.252508	MPRB	1
44.91872925	-93.275476	MPRB	1
44.91874798	-93.211394	MPRB	1
44.91875092	-93.326622	MPRB	1
44.91876599	-93.225657	MPRB	1
44.91876641	-93.292207	MPRB	1
44.9187683	-93.226292	MPRB	1
44.9187722	-93.314149	MPRB	1
44.91877715	-93.268927	MPRB	1
44.9187781	-93.292077	MPRB	1
44.91877892	-93.283069	MPRB	1
44.91877903	-93.209943	MPRB	1
44.91878825	-93.226357	MPRB	1
44.91879068	-93.225705	MPRB	1
44.91879698	-93.229139	MPRB	1
44.91879951	-93.280479	MPRB	1
44.91880171	-93.229454	MPRB	1
44.91880278	-93.298405	MPRB	1
44.91880298	-93.234228	MPRB	1
44.91880732	-93.225375	MPRB	1
44.9188088	-93.275477	MPRB	1
44.91881009	-93.226424	MPRB	1
44.91881203	-93.252494	MPRB	1



44.91881406	-93.26381 MPRB	1
44.91881649	-93.267817 MPRB	1
44.91881824	-93.252308 MPRB	1
44.91881931	-93.228002 MPRB	1
44.91882101	-93.227691 MPRB	1
44.91882109	-93.225245 MPRB	1
44.91882297	-93.225746 MPRB	1
44.91882454	-93.229697 MPRB	1
44.91883147	-93.314124 MPRB	1
44.91883182	-93.272921 MPRB	1
44.91883337	-93.285672 MPRB	1
44.91883367	-93.288226 MPRB	1
44.91883832	-93.207755 MPRB	1
44.91883882	-93.234103 MPRB	1
44.91884113	-93.226563 MPRB	1
44.91884206	-93.298959 MPRB	1
44.91884447	-93.228069 MPRB	1
44.91885064	-93.293503 MPRB	1
44.91885207	-93.227737 MPRB	1
44.91885307	-93.314277 MPRB	1
44.91885348	-93.227227 MPRB	1
44.91885918	-93.226881 MPRB	1
44.91886152	-93.287089 MPRB	1
44.9188667	-93.233098 MPRB	1
44.91887009	-93.26905 MPRB	1
44.91887402	-93.321522 MPRB	1
44.91887929	-93.207793 MPRB	1
44.91888197	-93.284381 MPRB	1
44.91889765	-93.22806 MPRB	1
44.91890203	-93.251198 MPRB	1
44.91890571	-93.226893 MPRB	1
44.91890885	-93.226231 MPRB	1
44.91891046	-93.227007 MPRB	1
44.91891936	-93.28453 MPRB	1
44.91891971	-93.263943 MPRB	1
44.9189228	-93.207756 MPRB	1
44.91892755	-93.226934 MPRB	1
44.91892832	-93.298565 MPRB	1
44.91893307	-93.298505 MPRB	1
44.9189424	-93.294601 MPRB	1
44.91895926	-93.223023 MPRB	1
44.91896788	-93.267569 MPRB	1
44.91897445	-93.22546 MPRB	1
44.91898168	-93.28439 MPRB	1
44.91898714	-93.207746 MPRB	1
44.91899888	-93.21889 MPRB	1
44.91900108	-93.294597 MPRB	1
44.91900322	-93.325433 MPRB	1
44.91900328	-93.249917 MPRB	1
44.91902073	-93.218818 MPRB	1
44.91902613	-93.227644 MPRB	1
44.9190268	-93.219609 MPRB	1
44.91902814	-93.233506 MPRB	1
44.91903608	-93.229695 MPRB	1
44.91903813	-93.29885 MPRB	1
44.91903943	-93.218965 MPRB	1
44.91903961	-93.226992 MPRB	1
44.91904139	-93.281921 MPRB	1
44.91904714	-93.292071 MPRB	1
44.91905043	-93.225606 MPRB	1
44.91905157	-93.228892 MPRB	1
44.91905177	-93.228225 MPRB	1
44.91905828	-93.225395 MPRB	1
44.91906484	-93.279174 MPRB	1
44.9190771	-93.326617 MPRB	1
44.91907818	-93.316278 MPRB	1
44.91909493	-93.254875 MPRB	1
44.91910325	-93.326478 MPRB	1
44.91914161	-93.207749 MPRB	1
44.91914178	-93.281775 MPRB	1
44.9191487	-93.229561 MPRB	1
44.91915924	-93.281921 MPRB	1
44.91916291	-93.2627 MPRB	1
44.91916303	-93.224387 MPRB	1
44.91916745	-93.207839 MPRB	1
44.91917262	-93.280493 MPRB	1
44.91917726	-93.275462 MPRB	1
44.91917903	-93.298361 MPRB	1
44.91918159	-93.325575 MPRB	1
44.91918425	-93.226936 MPRB	1
44.91918662	-93.22033 MPRB	1
44.91919802	-93.298441 MPRB	1
44.91919964	-93.288449 MPRB	1
44.91920793	-93.316274 MPRB	1
44.91920927	-93.27403 MPRB	1
44.9192108	-93.225514 MPRB	1
44.91922095	-93.31385 MPRB	1

<a href="#">44.91923443</a>	-93.207752 MPRB	1
<a href="#">44.91923576</a>	-93.232923 MPRB	1
<a href="#">44.91924569</a>	-93.326624 MPRB	1
<a href="#">44.91925265</a>	-93.207486 MPRB	1
<a href="#">44.91925889</a>	-93.20404 MPRB	1
<a href="#">44.9192673</a>	-93.276602 MPRB	1
<a href="#">44.91927485</a>	-93.267575 MPRB	1
<a href="#">44.9192813</a>	-93.284529 MPRB	1
<a href="#">44.91928444</a>	-93.287114 MPRB	1
<a href="#">44.91928553</a>	-93.262699 MPRB	1
<a href="#">44.91929195</a>	-93.298085 MPRB	1
<a href="#">44.91929571</a>	-93.207517 MPRB	1
<a href="#">44.91929902</a>	-93.207758 MPRB	1
<a href="#">44.91930378</a>	-93.233064 MPRB	1
<a href="#">44.91930645</a>	-93.281777 MPRB	1
<a href="#">44.91931426</a>	-93.221602 MPRB	1
<a href="#">44.91931697</a>	-93.204293 MPRB	1
<a href="#">44.91932077</a>	-93.204145 MPRB	1
<a href="#">44.91932296</a>	-93.227991 MPRB	1
<a href="#">44.91932612</a>	-93.251198 MPRB	1
<a href="#">44.91933113</a>	-93.313836 MPRB	1
<a href="#">44.91933267</a>	-93.271467 MPRB	1
<a href="#">44.91933626</a>	-93.227901 MPRB	1
<a href="#">44.91934519</a>	-93.326621 MPRB	1
<a href="#">44.91934794</a>	-93.207399 MPRB	1
<a href="#">44.91934937</a>	-93.274051 MPRB	1
<a href="#">44.91934984</a>	-93.20775 MPRB	1
<a href="#">44.91935201</a>	-93.325445 MPRB	1
<a href="#">44.91936279</a>	-93.26649 MPRB	1
<a href="#">44.91936516</a>	-93.298337 MPRB	1
<a href="#">44.91937064</a>	-93.293356 MPRB	1
<a href="#">44.91937149</a>	-93.252514 MPRB	1
<a href="#">44.91937153</a>	-93.263944 MPRB	1
<a href="#">44.91937778</a>	-93.227966 MPRB	1
<a href="#">44.91937949</a>	-93.275455 MPRB	1
<a href="#">44.91938073</a>	-93.313676 MPRB	1
<a href="#">44.91938849</a>	-93.227355 MPRB	1
<a href="#">44.91940076</a>	-93.207758 MPRB	1
<a href="#">44.91940497</a>	-93.261795 MPRB	1
<a href="#">44.91940574</a>	-93.313765 MPRB	1
<a href="#">44.91940738</a>	-93.227258 MPRB	1
<a href="#">44.91941192</a>	-93.287114 MPRB	1
<a href="#">44.91941269</a>	-93.269046 MPRB	1
<a href="#">44.9194188</a>	-93.265272 MPRB	1
<a href="#">44.91941972</a>	-93.227136 MPRB	1
<a href="#">44.91942024</a>	-93.298219 MPRB	1
<a href="#">44.91942141</a>	-93.232978 MPRB	1
<a href="#">44.91942214</a>	-93.298272 MPRB	1
<a href="#">44.91942654</a>	-93.2216 MPRB	1
<a href="#">44.91942922</a>	-93.22738 MPRB	1
<a href="#">44.91943202</a>	-93.284541 MPRB	1
<a href="#">44.91943552</a>	-93.314173 MPRB	1
<a href="#">44.91943777</a>	-93.227496 MPRB	1
<a href="#">44.9194398</a>	-93.31429 MPRB	1
<a href="#">44.91944458</a>	-93.27918 MPRB	1
<a href="#">44.91945092</a>	-93.314456 MPRB	1
<a href="#">44.91945101</a>	-93.325439 MPRB	1
<a href="#">44.91945112</a>	-93.20776 MPRB	1
<a href="#">44.91945145</a>	-93.207324 MPRB	1
<a href="#">44.9194554</a>	-93.221736 MPRB	1
<a href="#">44.91946443</a>	-93.263939 MPRB	1
<a href="#">44.9194701</a>	-93.226112 MPRB	1
<a href="#">44.91947711</a>	-93.226346 MPRB	1
<a href="#">44.91948536</a>	-93.233644 MPRB	1
<a href="#">44.91948867</a>	-93.208879 MPRB	1
<a href="#">44.91948914</a>	-93.313701 MPRB	1
<a href="#">44.91948933</a>	-93.226454 MPRB	1
<a href="#">44.91949126</a>	-93.288643 MPRB	1
<a href="#">44.9194932</a>	-93.275459 MPRB	1
<a href="#">44.91949472</a>	-93.289281 MPRB	1
<a href="#">44.91949575</a>	-93.205853 MPRB	1
<a href="#">44.91949689</a>	-93.291952 MPRB	1
<a href="#">44.91949881</a>	-93.291474 MPRB	1
<a href="#">44.91950117</a>	-93.327902 MPRB	1
<a href="#">44.91950505</a>	-93.314399 MPRB	1
<a href="#">44.91951037</a>	-93.207742 MPRB	1
<a href="#">44.91951197</a>	-93.227722 MPRB	1
<a href="#">44.9195179</a>	-93.229692 MPRB	1
<a href="#">44.91951928</a>	-93.272913 MPRB	1
<a href="#">44.91951976</a>	-93.316275 MPRB	1
<a href="#">44.91952554</a>	-93.226176 MPRB	1
<a href="#">44.91953052</a>	-93.221737 MPRB	1
<a href="#">44.91953269</a>	-93.313679 MPRB	1
<a href="#">44.91953337</a>	-93.285271 MPRB	1
<a href="#">44.91953668</a>	-93.256149 MPRB	1
<a href="#">44.91953938</a>	-93.262701 MPRB	1
<a href="#">44.9195415</a>	-93.314308 MPRB	1

44.9195418	-93.205996 MPRB	1
44.91954369	-93.298157 MPRB	1
44.91954693	-93.280826 MPRB	1
44.91955134	-93.321384 MPRB	1
44.91955562	-93.228112 MPRB	1
44.91955565	-93.314175 MPRB	1
44.91955998	-93.266509 MPRB	1
44.9195615	-93.22695 MPRB	1
44.91956268	-93.298216 MPRB	1
44.91957318	-93.327899 MPRB	1
44.91958168	-93.298135 MPRB	1
44.91958333	-93.295112 MPRB	1
44.91958348	-93.316415 MPRB	1
44.91958594	-93.2512 MPRB	1
44.91959117	-93.298194 MPRB	1
44.91959288	-93.29662 MPRB	1
44.91959386	-93.296292 MPRB	1
44.9195982	-93.228051 MPRB	1
44.91959906	-93.314213 MPRB	1
44.91959956	-93.296239 MPRB	1
44.91960089	-93.225849 MPRB	1
44.91960247	-93.293818 MPRB	1
44.91960294	-93.297565 MPRB	1
44.91960435	-93.296791 MPRB	1
44.91960645	-93.314091 MPRB	1
44.91960665	-93.297873 MPRB	1
44.91960702	-93.232823 MPRB	1
44.919611	-93.296556 MPRB	1
44.91961198	-93.294088 MPRB	1
44.91961647	-93.261462 MPRB	1
44.91962286	-93.296674 MPRB	1
44.91962344	-93.247052 MPRB	1
44.9196235	-93.313634 MPRB	1
44.91963212	-93.292853 MPRB	1
44.91963494	-93.291728 MPRB	1
44.91963654	-93.233124 MPRB	1
44.91963816	-93.29326 MPRB	1
44.91963906	-93.290656 MPRB	1
44.91964977	-93.315857 MPRB	1
44.91965161	-93.316865 MPRB	1
44.91965322	-93.284959 MPRB	1
44.91965324	-93.322001 MPRB	1
44.91965357	-93.284671 MPRB	1
44.91965405	-93.32354 MPRB	1
44.9196542	-93.284772 MPRB	1
44.9196543	-93.319368 MPRB	1
44.91965437	-93.321111 MPRB	1
44.91965505	-93.322365 MPRB	1
44.91965514	-93.322527 MPRB	1
44.91965579	-93.284857 MPRB	1
44.91965733	-93.320704 MPRB	1
44.91966232	-93.28358 MPRB	1
44.91966524	-93.298162 MPRB	1
44.91966904	-93.298125 MPRB	1
44.91966907	-93.324826 MPRB	1
44.91967129	-93.283714 MPRB	1
44.91968329	-93.20595 MPRB	1
44.91968857	-93.298503 MPRB	1
44.91969864	-93.228052 MPRB	1
44.91970133	-93.298149 MPRB	1
44.91970154	-93.278329 MPRB	1
44.91970342	-93.278512 MPRB	1
44.91970893	-93.205676 MPRB	1
44.91971177	-93.24586 MPRB	1
44.91971266	-93.204953 MPRB	1
44.9197132	-93.246235 MPRB	1
44.91971556	-93.247025 MPRB	1
	-93.246877 MPRB	1
44.91971557	-93.246354 MPRB	1
44.91973073	-93.284368 MPRB	1
44.9197545	-93.232925 MPRB	1
44.91977709	-93.323413 MPRB	1
44.91978004	-93.220107 MPRB	1
44.91978326	-93.323275 MPRB	1
44.91978555	-93.229692 MPRB	1
44.91978918	-93.321894 MPRB	1
44.91979666	-93.213673 MPRB	1
44.91980292	-93.221737 MPRB	1
44.91980625	-93.298451 MPRB	1
44.91981352	-93.20521 MPRB	1
44.91982384	-93.326624 MPRB	1
44.91983021	-93.326481 MPRB	1
44.91983484	-93.221595 MPRB	1
44.91984497	-93.253752 MPRB	1
44.91985537	-93.292212 MPRB	1
44.91985797	-93.272737 MPRB	1
44.91985897	-93.284517 MPRB	1

<a href="#">44.91986242</a>	-93.272887 MPRB	1
<a href="#">44.9198694</a>	-93.233108 MPRB	1
<a href="#">44.91987209</a>	-93.314899 MPRB	1
<a href="#">44.91988333</a>	-93.322801 MPRB	1
<a href="#">44.91988547</a>	-93.233488 MPRB	1
<a href="#">44.91988857</a>	-93.262692 MPRB	1
<a href="#">44.91989858</a>	-93.313424 MPRB	1
<a href="#">44.91989972</a>	-93.210128 MPRB	1
<a href="#">44.91990352</a>	-93.221738 MPRB	1
<a href="#">44.91991104</a>	-93.26634 MPRB	1
<a href="#">44.91991137</a>	-93.326626 MPRB	1
<a href="#">44.91993113</a>	-93.232519 MPRB	1
<a href="#">44.91994305</a>	-93.313478 MPRB	1
<a href="#">44.91994634</a>	-93.314907 MPRB	1
<a href="#">44.91994927</a>	-93.251055 MPRB	1
<a href="#">44.91995547</a>	-93.292213 MPRB	1
<a href="#">44.91995855</a>	-93.298369 MPRB	1
<a href="#">44.91995997</a>	-93.232845 MPRB	1
<a href="#">44.91996339</a>	-93.253606 MPRB	1
<a href="#">44.91996657</a>	-93.289535 MPRB	1
<a href="#">44.91996899</a>	-93.253753 MPRB	1
<a href="#">44.91997575</a>	-93.285661 MPRB	1
<a href="#">44.91997958</a>	-93.269038 MPRB	1
<a href="#">44.91998519</a>	-93.254879 MPRB	1
<a href="#">44.91998797</a>	-93.28845 MPRB	1
<a href="#">44.9199904</a>	-93.317688 MPRB	1
<a href="#">44.9199932</a>	-93.233428 MPRB	1
<a href="#">44.92000638</a>	-93.320108 MPRB	1
<a href="#">44.92005199</a>	-93.287107 MPRB	1
<a href="#">44.92005431</a>	-93.205219 MPRB	1
<a href="#">44.92006248</a>	-93.262693 MPRB	1
<a href="#">44.9200626</a>	-93.292215 MPRB	1
<a href="#">44.92006597</a>	-93.232333 MPRB	1
<a href="#">44.92007779</a>	-93.284362 MPRB	1
<a href="#">44.92008421</a>	-93.251056 MPRB	1
<a href="#">44.92009409</a>	-93.324079 MPRB	1
<a href="#">44.92009469</a>	-93.295644 MPRB	1
<a href="#">44.92010093</a>	-93.228273 MPRB	1
<a href="#">44.92011291</a>	-93.298311 MPRB	1
<a href="#">44.9201291</a>	-93.262441 MPRB	1
<a href="#">44.92013076</a>	-93.271454 MPRB	1
<a href="#">44.92013582</a>	-93.272731 MPRB	1
<a href="#">44.9201371</a>	-93.326627 MPRB	1
<a href="#">44.92014064</a>	-93.221594 MPRB	1
<a href="#">44.92014433</a>	-93.274023 MPRB	1
<a href="#">44.92014534</a>	-93.206319 MPRB	1
<a href="#">44.92014993</a>	-93.287107 MPRB	1
<a href="#">44.92015096</a>	-93.23233 MPRB	1
<a href="#">44.92015526</a>	-93.204569 MPRB	1
<a href="#">44.92015719</a>	-93.255015 MPRB	1
<a href="#">44.92016102</a>	-93.232836 MPRB	1
<a href="#">44.92016241</a>	-93.251204 MPRB	1
<a href="#">44.92016287</a>	-93.216798 MPRB	1
<a href="#">44.92016399</a>	-93.313409 MPRB	1
<a href="#">44.92016929</a>	-93.278051 MPRB	1
<a href="#">44.92017376</a>	-93.288231 MPRB	1
<a href="#">44.92018164</a>	-93.284517 MPRB	1
<a href="#">44.92018971</a>	-93.253604 MPRB	1
<a href="#">44.92019553</a>	-93.285676 MPRB	1
<a href="#">44.92019812</a>	-93.22827 MPRB	1
<a href="#">44.92020116</a>	-93.292213 MPRB	1
<a href="#">44.92020192</a>	-93.29556 MPRB	1
<a href="#">44.9202041</a>	-93.233309 MPRB	1
<a href="#">44.92021106</a>	-93.266335 MPRB	1
<a href="#">44.92021207</a>	-93.289543 MPRB	1
<a href="#">44.92022237</a>	-93.212831 MPRB	1
<a href="#">44.92022338</a>	-93.313294 MPRB	1
<a href="#">44.92022356</a>	-93.204416 MPRB	1
<a href="#">44.92022425</a>	-93.229687 MPRB	1
<a href="#">44.9202302</a>	-93.232719 MPRB	1
<a href="#">44.9202323</a>	-93.272728 MPRB	1
<a href="#">44.92023641</a>	-93.271457 MPRB	1
<a href="#">44.9202473</a>	-93.276734 MPRB	1
<a href="#">44.92024955</a>	-93.278052 MPRB	1
<a href="#">44.92025009</a>	-93.204542 MPRB	1
<a href="#">44.92025326</a>	-93.322802 MPRB	1
<a href="#">44.92025959</a>	-93.267803 MPRB	1
<a href="#">44.92027731</a>	-93.233044 MPRB	1
<a href="#">44.92028099</a>	-93.288439 MPRB	1
<a href="#">44.92028467</a>	-93.232937 MPRB	1
<a href="#">44.9202893</a>	-93.266333 MPRB	1
<a href="#">44.92030832</a>	-93.232841 MPRB	1
<a href="#">44.92030921</a>	-93.253605 MPRB	1
<a href="#">44.92031161</a>	-93.284514 MPRB	1
<a href="#">44.9203117</a>	-93.289533 MPRB	1
<a href="#">44.92031859</a>	-93.26525 MPRB	1
<a href="#">44.92032116</a>	-93.269032 MPRB	1



44.92032339	-93.272732 MPRB	1
44.92032384	-93.229687 MPRB	1
44.92032498	-93.326484 MPRB	1
44.9203254	-93.210273 MPRB	1
44.92032557	-93.212822 MPRB	1
44.92032761	-93.285807 MPRB	1
44.92032937	-93.211407 MPRB	1
44.92033162	-93.272882 MPRB	1
44.9203362	-93.316283 MPRB	1
44.920347	-93.232644 MPRB	1
44.92034754	-93.232323 MPRB	1
44.92034818	-93.316422 MPRB	1
44.92035563	-93.232464 MPRB	1
44.92036137	-93.279313 MPRB	1
44.92036455	-93.320244 MPRB	1
44.92037062	-93.251055 MPRB	1
44.92037304	-93.263961 MPRB	1
44.92037321	-93.278049 MPRB	1
44.92037488	-93.284362 MPRB	1
44.92038904	-93.316282 MPRB	1
44.92038916	-93.24722 MPRB	1
44.92039537	-93.25488 MPRB	1
44.92039617	-93.286965 MPRB	1
44.92040458	-93.284511 MPRB	1
44.92040803	-93.232457 MPRB	1
44.92041066	-93.326488 MPRB	1
44.92041124	-93.293483 MPRB	1
44.92041832	-93.221595 MPRB	1
44.92041868	-93.285666 MPRB	1
44.92042204	-93.289688 MPRB	1
44.92042355	-93.281763 MPRB	1
44.92042525	-93.289536 MPRB	1
44.92042721	-93.279308 MPRB	1
44.9204283	-93.225615 MPRB	1
44.92045577	-93.316282 MPRB	1
44.92046561	-93.208999 MPRB	1
44.9204954	-93.252304 MPRB	1
44.9204985	-93.32776 MPRB	1
44.92050455	-93.284524 MPRB	1
44.92050999	-93.2858 MPRB	1
44.92051189	-93.204356 MPRB	1
44.92051371	-93.21513 MPRB	1
44.92051859	-93.2512 MPRB	1
44.92052468	-93.295511 MPRB	1
44.92052545	-93.262689 MPRB	1
44.92052613	-93.221732 MPRB	1
44.92053132	-93.278048 MPRB	1
44.92055837	-93.272728 MPRB	1
44.92055995	-93.272889 MPRB	1
44.92056206	-93.271592 MPRB	1
44.92056734	-93.224248 MPRB	1
44.9205699	-93.224384 MPRB	1
44.92057919	-93.314816 MPRB	1
44.92058163	-93.327762 MPRB	1
44.92058599	-93.279318 MPRB	1
44.92059449	-93.298045 MPRB	1
44.92059846	-93.267795 MPRB	1
44.92060205	-93.284543 MPRB	1
44.92061683	-93.251201 MPRB	1
44.92063006	-93.251079 MPRB	1
44.92063347	-93.281898 MPRB	1
44.92064525	-93.271592 MPRB	1
44.92065407	-93.292209 MPRB	1
44.92066277	-93.212676 MPRB	1
44.92066629	-93.272726 MPRB	1
44.92066981	-93.27288 MPRB	1
44.92068643	-93.279172 MPRB	1
44.92068853	-93.326624 MPRB	1
44.92069653	-93.251056 MPRB	1
44.92070944	-93.22159 MPRB	1
44.92071068	-93.278048 MPRB	1
44.92071726	-93.314801 MPRB	1
44.92072189	-93.313225 MPRB	1
44.92072399	-93.297973 MPRB	1
44.92072726	-93.263776 MPRB	1
44.92072801	-93.276736 MPRB	1
44.92073576	-93.28436 MPRB	1
44.92074154	-93.26755 MPRB	1
44.92074356	-93.281907 MPRB	1
44.92074558	-93.419181 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.92074731	-93.417345 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.92074875	-93.203906 MPRB	1
44.92075078	-93.288461 MPRB	1
44.92075202	-93.417619 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.92075208	-93.419366 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.9207542	-93.314935 MPRB	1
44.92075527	-93.204543 MPRB	1

44.9207553	-93.418871 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.92075888	-93.272724 MPRB	1
44.92076574	-93.28696 MPRB	1
44.92076586	-93.287106 MPRB	1
44.92076942	-93.313198 MPRB	1
44.92077281	-93.262681 MPRB	1
44.92077662	-93.325603 MPRB	1
44.92077901	-93.204473 MPRB	1
44.92078004	-93.232408 MPRB	1
44.92078668	-93.27805 MPRB	1
44.92078756	-93.204231 MPRB	1
44.92078848	-93.272878 MPRB	1
44.92079801	-93.204594 MPRB	1
44.92079801	-93.20446 MPRB	1
44.92080039	-93.221729 MPRB	1
44.92080508	-93.264997 MPRB	1
44.92080736	-93.267788 MPRB	1
44.92080747	-93.232468 MPRB	1
44.92081251	-93.232339 MPRB	1
44.92082567	-93.255013 MPRB	1
44.92082612	-93.203943 MPRB	1
44.92084525	-93.281907 MPRB	1
44.92084967	-93.274014 MPRB	1
44.92085723	-93.29333 MPRB	1
44.92086099	-93.232783 MPRB	1
44.92086489	-93.279168 MPRB	1
44.92086792	-93.284374 MPRB	1
44.92087492	-93.204413 MPRB	1
44.92087543	-93.278048 MPRB	1
44.92088348	-93.204162 MPRB	1
44.92088632	-93.204612 MPRB	1
44.92088714	-93.228266 MPRB	1
44.92088727	-93.204318 MPRB	1
44.92089048	-93.285645 MPRB	1
44.92089673	-93.232305 MPRB	1
44.92091926	-93.268876 MPRB	1
44.92092097	-93.317695 MPRB	1
44.92092811	-93.204411 MPRB	1
44.92093042	-93.267788 MPRB	1
44.92093974	-93.22714 MPRB	1
44.92094545	-93.232807 MPRB	1
44.92095138	-93.206308 MPRB	1
44.92095185	-93.20429 MPRB	1
44.92096719	-93.204448 MPRB	1
44.92096799	-93.204421 MPRB	1
44.92097841	-93.272877 MPRB	1
44.92098135	-93.228266 MPRB	1
44.9209852	-93.416574 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.92098775	-93.416268 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.92098824	-93.284361 MPRB	1
44.92098882	-93.416365 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.92099934	-93.413477 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.9210006	-93.274017 MPRB	1
44.92100185	-93.208997 MPRB	1
44.92100923	-93.417995 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.92100963	-93.41721 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.92100993	-93.223005 MPRB	1
44.921011	-93.327906 MPRB	1
44.92101138	-93.417796 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.92102172	-93.268873 MPRB	1
44.92102379	-93.313208 MPRB	1
44.92102713	-93.326628 MPRB	1
44.92103025	-93.278048 MPRB	1
44.92103724	-93.288442 MPRB	1
44.92103865	-93.245706 MPRB	1
44.92104505	-93.314736 MPRB	1
44.92104755	-93.320111 MPRB	1
44.9210517	-93.313863 MPRB	1
44.92105273	-93.284521 MPRB	1
44.9210658	-93.204431 MPRB	1
44.92107289	-93.297069 MPRB	1
44.92108492	-93.226982 MPRB	1
44.92110542	-93.268874 MPRB	1
44.92110705	-93.232584 MPRB	1
44.92110995	-93.272879 MPRB	1
44.92111793	-93.274027 MPRB	1
44.92111864	-93.29221 MPRB	1
44.9211226	-93.288444 MPRB	1
44.92113059	-93.286961 MPRB	1
44.92113458	-93.267786 MPRB	1
44.92113526	-93.232429 MPRB	1
44.92113778	-93.314815 MPRB	1
44.92114062	-93.285666 MPRB	1
44.92114762	-93.292064 MPRB	1
44.92115321	-93.26902 MPRB	1
44.92115718	-93.314074 MPRB	1
44.92115858	-93.217177 MPRB	1

44.92116395	-93.251199 MPRB	1
44.92117581	-93.229545 MPRB	1
44.92117925	-93.279166 MPRB	1
44.92119018	-93.32393 MPRB	1
44.92119707	-93.31354 MPRB	1
44.92120239	-93.31318 MPRB	1
44.92120736	-93.313512 MPRB	1
44.92121351	-93.27402 MPRB	1
44.92121508	-93.326631 MPRB	1
44.9212191	-93.313535 MPRB	1
44.92122702	-93.275444 MPRB	1
44.92123661	-93.288439 MPRB	1
44.9212367	-93.272721 MPRB	1
44.921243	-93.263913 MPRB	1
44.92124543	-93.211408 MPRB	1
44.92126417	-93.321388 MPRB	1
44.92126902	-93.269015 MPRB	1
44.92127262	-93.295145 MPRB	1
44.9212732	-93.29698 MPRB	1
44.92127417	-93.285666 MPRB	1
44.92128184	-93.293342 MPRB	1
44.9212865	-93.271435 MPRB	1
44.92129399	-93.248509 MPRB	1
44.92129764	-93.232313 MPRB	1
44.9213045	-93.212827 MPRB	1
44.92131289	-93.276732 MPRB	1
44.92133253	-93.272874 MPRB	1
44.92133418	-93.286583 MPRB	1
44.92134136	-93.321528 MPRB	1
44.92135797	-93.283508 MPRB	1
44.92136345	-93.283347 MPRB	1
44.92136878	-93.282402 MPRB	1
44.92137479	-93.271436 MPRB	1
44.92137869	-93.314936 MPRB	1
44.92138024	-93.32408 MPRB	1
44.92138685	-93.278737 MPRB	1
44.92138802	-93.279577 MPRB	1
44.92139419	-93.20421 MPRB	1
44.9214029	-93.277373 MPRB	1
44.92140352	-93.277132 MPRB	1
44.92141192	-93.314899 MPRB	1
44.92141349	-93.231704 MPRB	1
44.92141709	-93.321529 MPRB	1
44.92142104	-93.273894 MPRB	1
44.9214243	-93.273728 MPRB	1
44.92142522	-93.314829 MPRB	1
44.92143637	-93.272283 MPRB	1
44.92143661	-93.31486 MPRB	1
44.92143697	-93.292646 MPRB	1
44.92143866	-93.273172 MPRB	1
44.92144178	-93.286163 MPRB	1
44.92144368	-93.27134 MPRB	1
44.92144436	-93.273073 MPRB	1
44.92144673	-93.232376 MPRB	1
44.92145855	-93.269689 MPRB	1
44.92145865	-93.252796 MPRB	1
44.92146961	-93.265609 MPRB	1
44.92147069	-93.266661 MPRB	1
44.92147165	-93.32165 MPRB	1
44.92147335	-93.321812 MPRB	1
44.92147342	-93.32194 MPRB	1
44.92147566	-93.323154 MPRB	1
44.92147572	-93.323271 MPRB	1
44.92147758	-93.323772 MPRB	1
44.92148118	-93.324541 MPRB	1
44.92148193	-93.282697 MPRB	1
44.92148429	-93.280972 MPRB	1
44.92148699	-93.279638 MPRB	1
44.92149353	-93.204329 MPRB	1
44.92149771	-93.21481 MPRB	1
44.92149809	-93.27852 MPRB	1
44.92149953	-93.278375 MPRB	1
44.92150098	-93.276466 MPRB	1
44.92150465	-93.22754 MPRB	1
44.92150716	-93.276296 MPRB	1
44.92150994	-93.313678 MPRB	1
44.921529	-93.273735 MPRB	1
44.92154432	-93.272388 MPRB	1
44.92154438	-93.209376 MPRB	1
44.92155285	-93.205679 MPRB	1
44.92155365	-93.206199 MPRB	1
44.92156168	-93.269998 MPRB	1
44.92156202	-93.269731 MPRB	1
44.92156595	-93.245975 MPRB	1
44.92157204	-93.268754 MPRB	1
44.92157262	-93.316604 MPRB	1
44.92157554	-93.321805 MPRB	1

<a href="#">44.92157604</a>	-93.263507 MPRB	1
<a href="#">44.92157626</a>	-93.323481 MPRB	1
<a href="#">44.92157711</a>	-93.264256 MPRB	1
<a href="#">44.92157779</a>	-93.323039 MPRB	1
<a href="#">44.92157835</a>	-93.321655 MPRB	1
<a href="#">44.92157839</a>	-93.324183 MPRB	1
<a href="#">44.92157887</a>	-93.265708 MPRB	1
<a href="#">44.92158009</a>	-93.266899 MPRB	1
<a href="#">44.92158083</a>	-93.266657 MPRB	1
<a href="#">44.92158738</a>	-93.279178 MPRB	1
<a href="#">44.92158822</a>	-93.23267 MPRB	1
<a href="#">44.92160713</a>	-93.288442 MPRB	1
<a href="#">44.92161069</a>	-93.279338 MPRB	1
<a href="#">44.92161332</a>	-93.221582 MPRB	1
<a href="#">44.921625</a>	-93.271434 MPRB	1
<a href="#">44.92162998</a>	-93.211783 MPRB	1
<a href="#">44.92164186</a>	-93.209355 MPRB	1
<a href="#">44.9216458</a>	-93.284352 MPRB	1
<a href="#">44.9216501</a>	-93.279171 MPRB	1
<a href="#">44.92165104</a>	-93.316289 MPRB	1
<a href="#">44.92165452</a>	-93.204963 MPRB	1
<a href="#">44.92165594</a>	-93.2536 MPRB	1
<a href="#">44.92166133</a>	-93.272729 MPRB	1
<a href="#">44.92166441</a>	-93.207874 MPRB	1
<a href="#">44.92167215</a>	-93.284511 MPRB	1
<a href="#">44.9216764</a>	-93.265232 MPRB	1
<a href="#">44.921683</a>	-93.204237 MPRB	1
<a href="#">44.9217113</a>	-93.217663 MPRB	1
<a href="#">44.9217166</a>	-93.272717 MPRB	1
<a href="#">44.92172519</a>	-93.271434 MPRB	1
<a href="#">44.92173125</a>	-93.225614 MPRB	1
<a href="#">44.92173235</a>	-93.32652 MPRB	1
<a href="#">44.92173463</a>	-93.245989 MPRB	1
<a href="#">44.92174277</a>	-93.289524 MPRB	1
<a href="#">44.9217531</a>	-93.215242 MPRB	1
<a href="#">44.92176429</a>	-93.208995 MPRB	1
<a href="#">44.92176929</a>	-93.285798 MPRB	1
<a href="#">44.92177258</a>	-93.284514 MPRB	1
<a href="#">44.92178392</a>	-93.265244 MPRB	1
<a href="#">44.92178592</a>	-93.266308 MPRB	1
<a href="#">44.92179169</a>	-93.228408 MPRB	1
<a href="#">44.92179446</a>	-93.272716 MPRB	1
<a href="#">44.92179953</a>	-93.217698 MPRB	1
<a href="#">44.92182253</a>	-93.27401 MPRB	1
<a href="#">44.92182948</a>	-93.251201 MPRB	1
<a href="#">44.92183597</a>	-93.293497 MPRB	1
<a href="#">44.92183843</a>	-93.272866 MPRB	1
<a href="#">44.9218385</a>	-93.206462 MPRB	1
<a href="#">44.92184435</a>	-93.208996 MPRB	1
<a href="#">44.92184447</a>	-93.271577 MPRB	1
<a href="#">44.92185171</a>	-93.284503 MPRB	1
<a href="#">44.92185603</a>	-93.207563 MPRB	1
<a href="#">44.92185615</a>	-93.285798 MPRB	1
<a href="#">44.92186368</a>	-93.208852 MPRB	1
<a href="#">44.92186497</a>	-93.268858 MPRB	1
<a href="#">44.92186554</a>	-93.297305 MPRB	1
<a href="#">44.92187377</a>	-93.284351 MPRB	1
<a href="#">44.92187708</a>	-93.249938 MPRB	1
<a href="#">44.92188056</a>	-93.249773 MPRB	1
<a href="#">44.92188865</a>	-93.221578 MPRB	1
<a href="#">44.9218927</a>	-93.323931 MPRB	1
<a href="#">44.92189423</a>	-93.224236 MPRB	1
<a href="#">44.9218945</a>	-93.251053 MPRB	1
<a href="#">44.92189743</a>	-93.292061 MPRB	1
<a href="#">44.9218977</a>	-93.265232 MPRB	1
<a href="#">44.92190102</a>	-93.255009 MPRB	1
<a href="#">44.92190159</a>	-93.313696 MPRB	1
<a href="#">44.92190854</a>	-93.321382 MPRB	1
<a href="#">44.92191227</a>	-93.297281 MPRB	1
<a href="#">44.92194635</a>	-93.272868 MPRB	1
<a href="#">44.92196409</a>	-93.277864 MPRB	1
<a href="#">44.92196582</a>	-93.248509 MPRB	1
<a href="#">44.92197089</a>	-93.262429 MPRB	1
<a href="#">44.9219862</a>	-93.252299 MPRB	1
<a href="#">44.92199042</a>	-93.280608 MPRB	1
<a href="#">44.92199255</a>	-93.215242 MPRB	1
<a href="#">44.92200292</a>	-93.255021 MPRB	1
<a href="#">44.92200705</a>	-93.284512 MPRB	1
<a href="#">44.92200765</a>	-93.217819 MPRB	1
<a href="#">44.92201372</a>	-93.296713 MPRB	1
<a href="#">44.92201584</a>	-93.251197 MPRB	1
<a href="#">44.92202923</a>	-93.23277 MPRB	1
<a href="#">44.92203271</a>	-93.325588 MPRB	1
<a href="#">44.92204015</a>	-93.320104 MPRB	1
<a href="#">44.92204966</a>	-93.267767 MPRB	1
<a href="#">44.92204978</a>	-93.28696 MPRB	1
<a href="#">44.92205375</a>	-93.245615 MPRB	1



44.92205452	-93.245825 MPRB	1
44.92205917	-93.26498 MPRB	1
44.92205964	-93.266446 MPRB	1
44.92207155	-93.284371 MPRB	1
44.92207645	-93.272717 MPRB	1
44.92208596	-93.316292 MPRB	1
44.92208664	-93.279166 MPRB	1
44.92210869	-93.263907 MPRB	1
44.92211112	-93.293323 MPRB	1
44.92211333	-93.326481 MPRB	1
44.92211537	-93.210271 MPRB	1
44.92211822	-93.312078 MPRB	1
44.92211896	-93.297163 MPRB	1
44.92211942	-93.315019 MPRB	1
44.92212527	-93.213958 MPRB	1
44.92212634	-93.255024 MPRB	1
44.92213333	-93.251198 MPRB	1
44.92213774	-93.251051 MPRB	1
44.92213798	-93.224234 MPRB	1
44.92215084	-93.286955 MPRB	1
44.9221604	-93.232862 MPRB	1
44.92216043	-93.267764 MPRB	1
44.92216856	-93.283048 MPRB	1
44.92217674	-93.264982 MPRB	1
44.92217739	-93.271573 MPRB	1
44.92220108	-93.280608 MPRB	1
44.9222021	-93.279309 MPRB	1
44.92220517	-93.232746 MPRB	1
44.92220614	-93.31643 MPRB	1
44.9222076	-93.272716 MPRB	1
44.92220813	-93.208855 MPRB	1
44.92222211	-93.215238 MPRB	1
44.9222232	-93.255024 MPRB	1
44.9222266	-93.321381 MPRB	1
44.92223087	-93.274003 MPRB	1
44.92223136	-93.272863 MPRB	1
44.92223599	-93.285657 MPRB	1
44.92223854	-93.268852 MPRB	1
44.92223966	-93.229536 MPRB	1
44.92224236	-93.217942 MPRB	1
44.92224241	-93.265225 MPRB	1
44.92224414	-93.232624 MPRB	1
44.92224739	-93.32648 MPRB	1
44.92226565	-93.264995 MPRB	1
44.92228037	-93.286955 MPRB	1
44.92228476	-93.252491 MPRB	1
44.92228523	-93.204268 MPRB	1
44.92229923	-93.24597 MPRB	1
44.92230152	-93.277853 MPRB	1
44.92230378	-93.284368 MPRB	1
44.9223096	-93.208851 MPRB	1
44.92231758	-93.249787 MPRB	1
44.92231788	-93.313517 MPRB	1
44.92232704	-93.272713 MPRB	1
44.92233776	-93.311918 MPRB	1
44.92233933	-93.232816 MPRB	1
44.92234035	-93.24579 MPRB	1
44.92234068	-93.228396 MPRB	1
44.92234483	-93.267512 MPRB	1
44.92234774	-93.317559 MPRB	1
44.92234922	-93.321528 MPRB	1
44.92234966	-93.326476 MPRB	1
44.92235094	-93.265228 MPRB	1
44.92236026	-93.284355 MPRB	1
44.92237137	-93.264976 MPRB	1
44.92239156	-93.272862 MPRB	1
44.92239372	-93.245886 MPRB	1
44.92239801	-93.211406 MPRB	1
44.92240488	-93.232371 MPRB	1
44.92240776	-93.252493 MPRB	1
44.92240841	-93.287095 MPRB	1
44.92241656	-93.232619 MPRB	1
44.92243061	-93.280457 MPRB	1
44.92243836	-93.249939 MPRB	1
44.92243968	-93.262424 MPRB	1
44.9224476	-93.253607 MPRB	1
44.92246832	-93.285659 MPRB	1
44.92246946	-93.272728 MPRB	1
44.92247905	-93.297031 MPRB	1
44.92248147	-93.317557 MPRB	1
44.92249229	-93.208997 MPRB	1
44.9224949	-93.324088 MPRB	1
44.92249891	-93.326476 MPRB	1
44.92249914	-93.247401 MPRB	1
44.92251264	-93.265221 MPRB	1
44.92251509	-93.283048 MPRB	1
44.92252529	-93.292196 MPRB	1

44.92253214	-93.280601 MPRB	1
44.92253405	-93.284502 MPRB	1
44.92255561	-93.29568 MPRB	1
44.9225586	-93.27271 MPRB	1
44.92256067	-93.325589 MPRB	1
44.92256186	-93.251052 MPRB	1
44.92256664	-93.251197 MPRB	1
44.92257641	-93.292055 MPRB	1
44.92258323	-93.324077 MPRB	1
44.92258809	-93.320256 MPRB	1
44.92259215	-93.245955 MPRB	1
44.92259703	-93.289516 MPRB	1
44.92259758	-93.29347 MPRB	1
44.92260352	-93.268844 MPRB	1
44.92260748	-93.268994 MPRB	1
44.92261523	-93.22173 MPRB	1
44.92261619	-93.266291 MPRB	1
44.92261661	-93.265221 MPRB	1
44.92261901	-93.2845 MPRB	1
44.92262227	-93.232389 MPRB	1
44.92264181	-93.232704 MPRB	1
44.92264203	-93.286943 MPRB	1
44.9226428	-93.272708 MPRB	1
44.92265503	-93.285653 MPRB	1
44.92266558	-93.25105 MPRB	1
44.92266609	-93.274003 MPRB	1
44.92267847	-93.225608 MPRB	1
44.92268154	-93.262663 MPRB	1
44.92269485	-93.211406 MPRB	1
44.92270018	-93.284351 MPRB	1
44.92270112	-93.292194 MPRB	1
44.92270359	-93.267506 MPRB	1
44.92271069	-93.245712 MPRB	1
44.92271581	-93.296934 MPRB	1
44.9227176	-93.232364 MPRB	1
44.92273597	-93.229539 MPRB	1
44.92273891	-93.266288 MPRB	1
44.92274268	-93.271418 MPRB	1
44.92274479	-93.262425 MPRB	1
44.92274609	-93.274022 MPRB	1
44.92274867	-93.245708 MPRB	1
44.92275214	-93.29362 MPRB	1
44.92275532	-93.27931 MPRB	1
44.9227652	-93.286943 MPRB	1
44.92276723	-93.245806 MPRB	1
44.92277903	-93.296474 MPRB	1
44.92278494	-93.251051 MPRB	1
44.92278648	-93.326159 MPRB	1
44.92278816	-93.247233 MPRB	1
44.92279585	-93.326963 MPRB	1
44.92280736	-93.311237 MPRB	1
44.92281246	-93.288185 MPRB	1
44.92281441	-93.326835 MPRB	1
44.92281961	-93.284362 MPRB	1
44.92282278	-93.208995 MPRB	1
44.92282473	-93.266288 MPRB	1
44.92282895	-93.274003 MPRB	1
44.92283316	-93.262423 MPRB	1
44.92284482	-93.321384 MPRB	1
44.92284649	-93.229525 MPRB	1
44.92285273	-93.285796 MPRB	1
44.92286221	-93.251197 MPRB	1
44.92286637	-93.229669 MPRB	1
44.92287042	-93.272718 MPRB	1
44.92287123	-93.311644 MPRB	1
44.9228773	-93.278084 MPRB	1
44.92293568	-93.321386 MPRB	1
44.92293812	-93.215233 MPRB	1
44.92293986	-93.208852 MPRB	1
44.92294664	-93.284496 MPRB	1
44.92295133	-93.279307 MPRB	1
44.92295295	-93.317559 MPRB	1
44.92297054	-93.251199 MPRB	1
44.92297247	-93.313527 MPRB	1
44.92297401	-93.272718 MPRB	1
44.92297495	-93.251051 MPRB	1
44.92297788	-93.218345 MPRB	1
44.92297893	-93.249777 MPRB	1
44.92297951	-93.296849 MPRB	1
44.92298148	-93.232307 MPRB	1
44.92300034	-93.292193 MPRB	1
44.92301556	-93.285793 MPRB	1
44.92301609	-93.271416 MPRB	1
44.92302554	-93.284506 MPRB	1
44.92302625	-93.279311 MPRB	1
44.92302874	-93.316439 MPRB	1
44.92303221	-93.206468 MPRB	1

44.92303597	-93.268989	MPRB	1
44.92304145	-93.25249	MPRB	1
44.92304558	-93.311791	MPRB	1
44.9230478	-93.245733	MPRB	1
44.92304814	-93.246123	MPRB	1
44.92305012	-93.248657	MPRB	1
44.9230567	-93.279168	MPRB	1
44.92306152	-93.268853	MPRB	1
44.92306211	-93.288434	MPRB	1
44.92307429	-93.296828	MPRB	1
44.92308267	-93.313678	MPRB	1
44.92309474	-93.284513	MPRB	1
44.9230967	-93.313547	MPRB	1
44.92311457	-93.325069	MPRB	1
44.92311479	-93.245757	MPRB	1
44.923116	-93.211551	MPRB	1
44.9231174	-93.264964	MPRB	1
44.92312308	-93.287861	MPRB	1
44.92312363	-93.249779	MPRB	1
44.92312576	-93.325336	MPRB	1
44.92312783	-93.287729	MPRB	1
44.92312795	-93.265214	MPRB	1
44.92312834	-93.262657	MPRB	1
44.92312879	-93.225613	MPRB	1
44.9231312	-93.31174	MPRB	1
44.92314019	-93.292876	MPRB	1
44.92314221	-93.285212	MPRB	1
44.92314283	-93.2284	MPRB	1
44.92314906	-93.312513	MPRB	1
44.92314999	-93.311056	MPRB	1
44.92315314	-93.28368	MPRB	1
44.92315884	-93.296825	MPRB	1
44.92316088	-93.312643	MPRB	1
44.92316197	-93.253745	MPRB	1
44.92316296	-93.222856	MPRB	1
44.92316509	-93.313033	MPRB	1
44.92316584	-93.271559	MPRB	1
44.92317258	-93.321533	MPRB	1
44.92317292	-93.281083	MPRB	1
44.92317534	-93.27271	MPRB	1
44.92318872	-93.278225	MPRB	1
44.92320505	-93.262428	MPRB	1
44.92321883	-93.249779	MPRB	1
44.92322519	-93.314002	MPRB	1
44.92323214	-93.272636	MPRB	1
44.92323288	-93.223911	MPRB	1
44.92323444	-93.22377	MPRB	1
44.92323488	-93.272066	MPRB	1
44.92323547	-93.271939	MPRB	1
44.92323661	-93.271795	MPRB	1
44.92324727	-93.259653	MPRB	1
44.92324878	-93.259786	MPRB	1
44.92324889	-93.259886	MPRB	1
44.92324891	-93.324982	MPRB	1
44.92324952	-93.24561	MPRB	1
44.92325031	-93.245465	MPRB	1
44.92325035	-93.259967	MPRB	1
44.92325071	-93.256543	MPRB	1
44.92325078	-93.261645	MPRB	1
44.92325082	-93.24589	MPRB	1
44.9232518	-93.313123	MPRB	1
44.92325255	-93.245734	MPRB	1
44.92325564	-93.269289	MPRB	1
44.92325867	-93.252588	MPRB	1
44.92326004	-93.28622	MPRB	1
44.92326045	-93.286026	MPRB	1
44.92326075	-93.249304	MPRB	1
44.9232628	-93.268457	MPRB	1
44.92326489	-93.264671	MPRB	1
44.92326502	-93.263071	MPRB	1
44.92326566	-93.262926	MPRB	1
44.92326601	-93.264832	MPRB	1
44.92326622	-93.263454	MPRB	1
44.92326672	-93.265588	MPRB	1
44.92326767	-93.265422	MPRB	1
44.9232687	-93.326474	MPRB	1
44.92327408	-93.324641	MPRB	1
44.92327501	-93.314356	MPRB	1
44.92327798	-93.262822	MPRB	1
44.92327877	-93.315471	MPRB	1
44.9232888	-93.324881	MPRB	1
44.92330148	-93.215486	MPRB	1
44.92330992	-93.296785	MPRB	1
44.92331045	-93.288173	MPRB	1
44.92331301	-93.324462	MPRB	1
44.92331803	-93.293332	MPRB	1
44.92331871	-93.324694	MPRB	1

<a href="#">44.92331966</a>	-93.324381 MPRB	1
<a href="#">44.92332186</a>	-93.232862 MPRB	1
<a href="#">44.92332223</a>	-93.229764 MPRB	1
<a href="#">44.92333443</a>	-93.225383 MPRB	1
<a href="#">44.92333572</a>	-93.225486 MPRB	1
<a href="#">44.92334245</a>	-93.210543 MPRB	1
<a href="#">44.92335201</a>	-93.222746 MPRB	1
<a href="#">44.92336507</a>	-93.271564 MPRB	1
<a href="#">44.92336571</a>	-93.206575 MPRB	1
<a href="#">44.92336591</a>	-93.273275 MPRB	1
<a href="#">44.92336639</a>	-93.205182 MPRB	1
<a href="#">44.92336654</a>	-93.271694 MPRB	1
<a href="#">44.9233723</a>	-93.270743 MPRB	1
<a href="#">44.92337862</a>	-93.257106 MPRB	1
<a href="#">44.92337877</a>	-93.257242 MPRB	1
<a href="#">44.92337959</a>	-93.246195 MPRB	1
<a href="#">44.92337991</a>	-93.254028 MPRB	1
<a href="#">44.92338026</a>	-93.260492 MPRB	1
<a href="#">44.92338109</a>	-93.270528 MPRB	1
<a href="#">44.92338288</a>	-93.26212 MPRB	1
<a href="#">44.92338293</a>	-93.262382 MPRB	1
<a href="#">44.92338343</a>	-93.315623 MPRB	1
<a href="#">44.92338409</a>	-93.262297 MPRB	1
<a href="#">44.92338489</a>	-93.270633 MPRB	1
<a href="#">44.92338513</a>	-93.262773 MPRB	1
<a href="#">44.92338589</a>	-93.263258 MPRB	1
<a href="#">44.92338603</a>	-93.263515 MPRB	1
<a href="#">44.92338632</a>	-93.26304 MPRB	1
<a href="#">44.92338647</a>	-93.326487 MPRB	1
<a href="#">44.92338658</a>	-93.259299 MPRB	1
<a href="#">44.92338679</a>	-93.27107 MPRB	1
<a href="#">44.92338701</a>	-93.264719 MPRB	1
<a href="#">44.92338703</a>	-93.263374 MPRB	1
<a href="#">44.92338722</a>	-93.264183 MPRB	1
<a href="#">44.9233879</a>	-93.266513 MPRB	1
<a href="#">44.92338818</a>	-93.264056 MPRB	1
<a href="#">44.92338823</a>	-93.264561 MPRB	1
<a href="#">44.92338847</a>	-93.264352 MPRB	1
<a href="#">44.92338873</a>	-93.259498 MPRB	1
<a href="#">44.92338902</a>	-93.26486 MPRB	1
<a href="#">44.92339093</a>	-93.266661 MPRB	1
<a href="#">44.92339229</a>	-93.249354 MPRB	1
<a href="#">44.92339314</a>	-93.207275 MPRB	1
<a href="#">44.92339735</a>	-93.284504 MPRB	1
<a href="#">44.92340096</a>	-93.2662 MPRB	1
<a href="#">44.92340431</a>	-93.31143 MPRB	1
<a href="#">44.92340489</a>	-93.283233 MPRB	1
<a href="#">44.92340523</a>	-93.266007 MPRB	1
<a href="#">44.92340618</a>	-93.265865 MPRB	1
<a href="#">44.92341757</a>	-93.28304 MPRB	1
<a href="#">44.92342587</a>	-93.296759 MPRB	1
<a href="#">44.92343845</a>	-93.272699 MPRB	1
<a href="#">44.92344145</a>	-93.257403 MPRB	1
<a href="#">44.92344609</a>	-93.310781 MPRB	1
<a href="#">44.92344646</a>	-93.295031 MPRB	1
<a href="#">44.92344662</a>	-93.248511 MPRB	1
<a href="#">44.92344845</a>	-93.261212 MPRB	1
<a href="#">44.92345099</a>	-93.32647 MPRB	1
<a href="#">44.92345391</a>	-93.224227 MPRB	1
<a href="#">44.92345779</a>	-93.272852 MPRB	1
<a href="#">44.92346057</a>	-93.265871 MPRB	1
<a href="#">44.92346952</a>	-93.284501 MPRB	1
<a href="#">44.92346968</a>	-93.25868 MPRB	1
<a href="#">44.92347827</a>	-93.310946 MPRB	1
<a href="#">44.92348273</a>	-93.263745 MPRB	1
<a href="#">44.92348582</a>	-93.326156 MPRB	1
<a href="#">44.92349711</a>	-93.203755 MPRB	1
<a href="#">44.92349924</a>	-93.259938 MPRB	1
<a href="#">44.92350108</a>	-93.283232 MPRB	1
<a href="#">44.92350605</a>	-93.261349 MPRB	1
<a href="#">44.92351584</a>	-93.272855 MPRB	1
<a href="#">44.92351849</a>	-93.261209 MPRB	1
<a href="#">44.92352051</a>	-93.249939 MPRB	1
<a href="#">44.9235351</a>	-93.224222 MPRB	1
<a href="#">44.92353786</a>	-93.251203 MPRB	1
<a href="#">44.92354009</a>	-93.325613 MPRB	1
<a href="#">44.92354043</a>	-93.251052 MPRB	1
<a href="#">44.92355615</a>	-93.310767 MPRB	1
<a href="#">44.92356547</a>	-93.328017 MPRB	1
<a href="#">44.92356681</a>	-93.328567 MPRB	1
<a href="#">44.92356696</a>	-93.263884 MPRB	1
<a href="#">44.92356931</a>	-93.259939 MPRB	1
<a href="#">44.9235766</a>	-93.283221 MPRB	1
<a href="#">44.92358281</a>	-93.272705 MPRB	1
<a href="#">44.92358311</a>	-93.292178 MPRB	1
<a href="#">44.92359659</a>	-93.2662 MPRB	1
<a href="#">44.92360513</a>	-93.26265 MPRB	1



<a href="#">44.92360795</a>	-93.278038 MPRB	1
<a href="#">44.92363901</a>	-93.272854 MPRB	1
<a href="#">44.92365872</a>	-93.310812 MPRB	1
<a href="#">44.92366278</a>	-93.262434 MPRB	1
<a href="#">44.92366585</a>	-93.273994 MPRB	1
<a href="#">44.92367117</a>	-93.284357 MPRB	1
<a href="#">44.92367232</a>	-93.326615 MPRB	1
<a href="#">44.9236747</a>	-93.272699 MPRB	1
<a href="#">44.92368406</a>	-93.289508 MPRB	1
<a href="#">44.92368761</a>	-93.289652 MPRB	1
<a href="#">44.92369027</a>	-93.310847 MPRB	1
<a href="#">44.92369486</a>	-93.247227 MPRB	1
<a href="#">44.92369571</a>	-93.215389 MPRB	1
<a href="#">44.92370262</a>	-93.28565 MPRB	1
<a href="#">44.92371095</a>	-93.287084 MPRB	1
<a href="#">44.92372119</a>	-93.263739 MPRB	1
<a href="#">44.92376425</a>	-93.252499 MPRB	1
<a href="#">44.92376464</a>	-93.326275 MPRB	1
<a href="#">44.92376583</a>	-93.204323 MPRB	1
<a href="#">44.92376912</a>	-93.272698 MPRB	1
<a href="#">44.9237832</a>	-93.249781 MPRB	1
<a href="#">44.92378552</a>	-93.257558 MPRB	1
<a href="#">44.92379236</a>	-93.28818 MPRB	1
<a href="#">44.92379301</a>	-93.286942 MPRB	1
<a href="#">44.92379398</a>	-93.247234 MPRB	1
<a href="#">44.92379637</a>	-93.257398 MPRB	1
<a href="#">44.92381006</a>	-93.32035 MPRB	1
<a href="#">44.92381069</a>	-93.292189 MPRB	1
<a href="#">44.92381974</a>	-93.261211 MPRB	1
<a href="#">44.92382354</a>	-93.284495 MPRB	1
<a href="#">44.92382833</a>	-93.229526 MPRB	1
<a href="#">44.92382849</a>	-93.288422 MPRB	1
<a href="#">44.92383825</a>	-93.26265 MPRB	1
<a href="#">44.92384312</a>	-93.321349 MPRB	1
<a href="#">44.92384612</a>	-93.251051 MPRB	1
<a href="#">44.9238477</a>	-93.256133 MPRB	1
<a href="#">44.92384836</a>	-93.310732 MPRB	1
<a href="#">44.92385055</a>	-93.285649 MPRB	1
<a href="#">44.92385502</a>	-93.272859 MPRB	1
<a href="#">44.9238588</a>	-93.205044 MPRB	1
<a href="#">44.92386306</a>	-93.319988 MPRB	1
<a href="#">44.92386334</a>	-93.249941 MPRB	1
<a href="#">44.92386772</a>	-93.293615 MPRB	1
<a href="#">44.92386786</a>	-93.272697 MPRB	1
<a href="#">44.92386984</a>	-93.257398 MPRB	1
<a href="#">44.92387066</a>	-93.319821 MPRB	1
<a href="#">44.9238773</a>	-93.319766 MPRB	1
<a href="#">44.92388982</a>	-93.252483 MPRB	1
<a href="#">44.92389187</a>	-93.278048 MPRB	1
<a href="#">44.92389272</a>	-93.244706 MPRB	1
<a href="#">44.92390581</a>	-93.287088 MPRB	1
<a href="#">44.92390766</a>	-93.262648 MPRB	1
<a href="#">44.92391005</a>	-93.21538 MPRB	1
<a href="#">44.92391863</a>	-93.205002 MPRB	1
<a href="#">44.92392384</a>	-93.251216 MPRB	1
<a href="#">44.92392405</a>	-93.228393 MPRB	1
<a href="#">44.92392851</a>	-93.319981 MPRB	1
<a href="#">44.92393161</a>	-93.262428 MPRB	1
<a href="#">44.92393282</a>	-93.229519 MPRB	1
<a href="#">44.92393581</a>	-93.252323 MPRB	1
<a href="#">44.9239413</a>	-93.264973 MPRB	1
<a href="#">44.92395039</a>	-93.286935 MPRB	1
<a href="#">44.92395327</a>	-93.319864 MPRB	1
<a href="#">44.92395423</a>	-93.261205 MPRB	1
<a href="#">44.92395831</a>	-93.248515 MPRB	1
<a href="#">44.92395896</a>	-93.319651 MPRB	1
<a href="#">44.92396467</a>	-93.272694 MPRB	1
<a href="#">44.92397933</a>	-93.321337 MPRB	1
<a href="#">44.92398368</a>	-93.272848 MPRB	1
<a href="#">44.92398386</a>	-93.257556 MPRB	1
<a href="#">44.92400342</a>	-93.278046 MPRB	1
<a href="#">44.92401056</a>	-93.262646 MPRB	1
<a href="#">44.92401133</a>	-93.249942 MPRB	1
<a href="#">44.9240146</a>	-93.259931 MPRB	1
<a href="#">44.92401907</a>	-93.286942 MPRB	1
<a href="#">44.92402238</a>	-93.288173 MPRB	1
<a href="#">44.92402568</a>	-93.25487 MPRB	1
<a href="#">44.92403058</a>	-93.260082 MPRB	1
<a href="#">44.92403087</a>	-93.228249 MPRB	1
<a href="#">44.92403266</a>	-93.204402 MPRB	1
<a href="#">44.92404684</a>	-93.261345 MPRB	1
<a href="#">44.92405155</a>	-93.229522 MPRB	1
<a href="#">44.92405837</a>	-93.257399 MPRB	1
<a href="#">44.92406227</a>	-93.273988 MPRB	1
<a href="#">44.9240666</a>	-93.251198 MPRB	1
<a href="#">44.92406989</a>	-93.224362 MPRB	1
<a href="#">44.92407111</a>	-93.284357 MPRB	1

44.92407299	-93.310596 MPRB	1
44.92407802	-93.227113 MPRB	1
44.92407831	-93.20414 MPRB	1
44.92409603	-93.278041 MPRB	1
44.92411838	-93.293459 MPRB	1
44.92411962	-93.204144 MPRB	1
44.92414571	-93.272691 MPRB	1
44.92414893	-93.285782 MPRB	1
44.9241523	-93.229663 MPRB	1
44.92416404	-93.273988 MPRB	1
44.92416637	-93.211415 MPRB	1
44.92418469	-93.284498 MPRB	1
44.92418541	-93.264959 MPRB	1
44.92421027	-93.266263 MPRB	1
44.92422333	-93.246122 MPRB	1
44.92423791	-93.210268 MPRB	1
44.92423853	-93.26135 MPRB	1
44.92424111	-93.322775 MPRB	1
44.92424223	-93.323904 MPRB	1
44.92425427	-93.267476 MPRB	1
44.924262	-93.284494 MPRB	1
44.92426541	-93.289507 MPRB	1
44.92426957	-93.229664 MPRB	1
44.9242787	-93.224357 MPRB	1
44.92428869	-93.26266 MPRB	1
44.92428997	-93.257555 MPRB	1
44.92429958	-93.257395 MPRB	1
44.92430192	-93.292044 MPRB	1
44.92430418	-93.266179 MPRB	1
44.92431355	-93.251197 MPRB	1
44.92433929	-93.261353 MPRB	1
44.92434913	-93.272842 MPRB	1
44.92435469	-93.279155 MPRB	1
44.92435882	-93.262644 MPRB	1
44.9243644	-93.272693 MPRB	1
44.92437752	-93.327153 MPRB	1
44.92438336	-93.263873 MPRB	1
44.92439335	-93.268817 MPRB	1
44.92439613	-93.225596 MPRB	1
44.92441606	-93.258809 MPRB	1
44.92441735	-93.31059 MPRB	1
44.92441943	-93.24486 MPRB	1
44.92442129	-93.262425 MPRB	1
44.9244258	-93.288413 MPRB	1
44.92442681	-93.285654 MPRB	1
44.92442731	-93.252483 MPRB	1
44.9244274	-93.325336 MPRB	1
44.9244312	-93.249783 MPRB	1
44.92443231	-93.279165 MPRB	1
44.92443343	-93.266258 MPRB	1
44.92443681	-93.394203 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.92444366	-93.27269 MPRB	1
44.92444818	-93.251051 MPRB	1
44.92444962	-93.392975 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.92446711	-93.229523 MPRB	1
44.92446726	-93.212679 MPRB	1
44.92447269	-93.264944 MPRB	1
44.92447315	-93.392368 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.92448148	-93.279299 MPRB	1
44.92448196	-93.392214 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.92448802	-93.261198 MPRB	1
44.92449286	-93.272849 MPRB	1
44.92450405	-93.289647 MPRB	1
44.92450636	-93.226966 MPRB	1
44.92450908	-93.267716 MPRB	1
44.92451919	-93.251198 MPRB	1
44.92452053	-93.249942 MPRB	1
44.92452208	-93.244713 MPRB	1
44.92454479	-93.275421 MPRB	1
44.92456111	-93.225739 MPRB	1
44.92456785	-93.285634 MPRB	1
44.92457615	-93.267717 MPRB	1
44.92457923	-93.234388 MPRB	1
44.92458043	-93.279299 MPRB	1
44.92458126	-93.234054 MPRB	1
44.92458561	-93.249783 MPRB	1
44.92458976	-93.243808 MPRB	1
44.92458991	-93.281749 MPRB	1
44.92459195	-93.272845 MPRB	1
44.92459251	-93.262419 MPRB	1
44.92459345	-93.261193 MPRB	1
44.92459402	-93.286927 MPRB	1
44.92460462	-93.215383 MPRB	1
44.92461463	-93.2964 MPRB	1
44.92461755	-93.279169 MPRB	1
44.92462255	-93.284329 MPRB	1
44.92462972	-93.274138 MPRB	1

44.92462988	-93.254865	MPRB	1
44.92464256	-93.258811	MPRB	1
44.92464576	-93.29508	MPRB	1
44.92465391	-93.328071	MPRB	1
44.92466049	-93.293459	MPRB	1
44.92466327	-93.324053	MPRB	1
44.92467047	-93.390582	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.92468221	-93.312404	MPRB	1
44.92468491	-93.263884	MPRB	1
44.92468617	-93.210273	MPRB	1
44.92469039	-93.284329	MPRB	1
44.92469887	-93.272848	MPRB	1
44.92469917	-93.212679	MPRB	1
44.92470122	-93.278035	MPRB	1
44.92470221	-93.230932	MPRB	1
44.92470473	-93.296434	MPRB	1
44.92470903	-93.28694	MPRB	1
44.92473202	-93.272689	MPRB	1
44.92473383	-93.251054	MPRB	1
44.9247339	-93.244479	MPRB	1
44.92473783	-93.27414	MPRB	1
44.92475157	-93.293491	MPRB	1
44.92475216	-93.263867	MPRB	1
44.92475523	-93.257558	MPRB	1
44.92475563	-93.312047	MPRB	1
44.92476041	-93.390192	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.92476493	-93.284327	MPRB	1
44.92476936	-93.312353	MPRB	1
44.92477707	-93.257394	MPRB	1
44.92477838	-93.253596	MPRB	1
44.92478414	-93.262422	MPRB	1
44.92478424	-93.272845	MPRB	1
44.92481268	-93.22574	MPRB	1
44.92481578	-93.279157	MPRB	1
44.92483225	-93.263865	MPRB	1
44.92483672	-93.249944	MPRB	1
44.92483717	-93.326286	MPRB	1
44.92484143	-93.321327	MPRB	1
44.92484257	-93.254866	MPRB	1
44.92484425	-93.22825	MPRB	1
44.92484568	-93.32866	MPRB	1
44.92484582	-93.257561	MPRB	1
44.92485447	-93.272835	MPRB	1
44.92485449	-93.292045	MPRB	1
44.92486909	-93.288413	MPRB	1
44.92487219	-93.266396	MPRB	1
44.9248754	-93.26771	MPRB	1
44.92487712	-93.215382	MPRB	1
44.92488265	-93.32151	MPRB	1
44.92489165	-93.256129	MPRB	1
44.92489493	-93.296222	MPRB	1
44.9249098	-93.296049	MPRB	1
44.92491091	-93.27929	MPRB	1
44.924911	-93.249784	MPRB	1
44.92492708	-93.253592	MPRB	1
44.92494032	-93.284417	MPRB	1
44.92494419	-93.289122	MPRB	1
44.9249467	-93.288536	MPRB	1
44.92494792	-93.290013	MPRB	1
44.92495072	-93.272832	MPRB	1
44.92495228	-93.21524	MPRB	1
44.92495511	-93.286243	MPRB	1
44.92495533	-93.293202	MPRB	1
44.92495538	-93.286564	MPRB	1
44.92495598	-93.292397	MPRB	1
44.92495608	-93.292512	MPRB	1
44.92498563	-93.260071	MPRB	1
44.92498817	-93.321502	MPRB	1
44.92499188	-93.272683	MPRB	1
44.92499564	-93.316127	MPRB	1
44.92499889	-93.280199	MPRB	1
44.92499931	-93.242456	MPRB	1
44.92500605	-93.257397	MPRB	1
44.92500942	-93.388989	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.92501798	-93.251085	MPRB	1
44.92502191	-93.227962	MPRB	1
44.92502337	-93.257557	MPRB	1
44.9250304	-93.230505	MPRB	1
44.92503066	-93.263861	MPRB	1
44.92503163	-93.230672	MPRB	1
44.92504197	-93.273862	MPRB	1
44.92504643	-93.211409	MPRB	1
44.92504841	-93.289319	MPRB	1
44.92505073	-93.236248	MPRB	1
44.92505335	-93.291357	MPRB	1
44.92505535	-93.291229	MPRB	1
44.92505933	-93.294676	MPRB	1

44.9250652	-93.29412 MPRB	1
44.92506758	-93.243543 MPRB	1
44.92506834	-93.250322 MPRB	1
44.92506834	-93.323496 MPRB	1
44.92506874	-93.323401 MPRB	1
44.92507001	-93.323642 MPRB	1
44.92507097	-93.223462 MPRB	1
44.92507263	-93.24575 MPRB	1
44.92507296	-93.28555 MPRB	1
44.92507457	-93.246769 MPRB	1
44.92507613	-93.252025 MPRB	1
44.92507614	-93.255264 MPRB	1
44.92507784	-93.251892 MPRB	1
44.9250779	-93.25437 MPRB	1
44.92507939	-93.250834 MPRB	1
44.92508014	-93.264827 MPRB	1
44.92508082	-93.248965 MPRB	1
44.92508103	-93.26816 MPRB	1
44.92508115	-93.257276 MPRB	1
44.92508133	-93.263084 MPRB	1
44.92508187	-93.256685 MPRB	1
44.92508207	-93.267846 MPRB	1
44.92508233	-93.261778 MPRB	1
44.92508277	-93.264083 MPRB	1
44.92508301	-93.266629 MPRB	1
44.92508696	-93.268057 MPRB	1
44.92508746	-93.257055 MPRB	1
44.92509091	-93.267275 MPRB	1
44.92509122	-93.267949 MPRB	1
44.92509198	-93.248807 MPRB	1
44.9251183	-93.215804 MPRB	1
44.92512125	-93.277086 MPRB	1
44.92512276	-93.214958 MPRB	1
44.92512336	-93.277201 MPRB	1
44.92513169	-93.213287 MPRB	1
44.92513379	-93.225112 MPRB	1
44.92513957	-93.288415 MPRB	1
44.9251432	-93.212271 MPRB	1
44.92515149	-93.234407 MPRB	1
44.92515345	-93.235707 MPRB	1
44.92516158	-93.31955 MPRB	1
44.9251639	-93.240421 MPRB	1
44.925164	-93.235815 MPRB	1
44.92516538	-93.319678 MPRB	1
44.92517003	-93.326702 MPRB	1
44.92517463	-93.240569 MPRB	1
44.92517475	-93.240485 MPRB	1
44.92517703	-93.249056 MPRB	1
44.92517771	-93.24533 MPRB	1
44.92517826	-93.250907 MPRB	1
44.92517839	-93.245894 MPRB	1
44.92517841	-93.253444 MPRB	1
44.92517853	-93.248773 MPRB	1
44.92518057	-93.251315 MPRB	1
44.92518096	-93.26106 MPRB	1
44.92518202	-93.26021 MPRB	1
44.92518473	-93.253869 MPRB	1
44.92518843	-93.26333 MPRB	1
44.92518872	-93.267069 MPRB	1
44.92518895	-93.267294 MPRB	1
44.92518926	-93.264525 MPRB	1
44.92519425	-93.284492 MPRB	1
44.92520305	-93.296457 MPRB	1
44.92520569	-93.21705 MPRB	1
44.92520604	-93.296689 MPRB	1
44.92522745	-93.28433 MPRB	1
44.92522786	-93.321076 MPRB	1
44.92522813	-93.320631 MPRB	1
44.92523386	-93.214806 MPRB	1
44.92523726	-93.288415 MPRB	1
44.92523786	-93.243453 MPRB	1
44.92523829	-93.323912 MPRB	1
44.92524049	-93.292041 MPRB	1
44.92524184	-93.325199 MPRB	1
44.9252437	-93.245977 MPRB	1
44.92524633	-93.310346 MPRB	1
44.9252466	-93.230794 MPRB	1
44.92525724	-93.28449 MPRB	1
44.92525833	-93.238536 MPRB	1
44.92526509	-93.247411 MPRB	1
44.92528485	-93.328592 MPRB	1
44.92529427	-93.249777 MPRB	1
44.9253041	-93.320396 MPRB	1
44.92530952	-93.21665 MPRB	1
44.9253127	-93.285774 MPRB	1
44.92531995	-93.315985 MPRB	1
44.9253208	-93.312647 MPRB	1



44.92532284	-93.212608 MPRB	1
44.92532592	-93.314259 MPRB	1
44.92532761	-93.323902 MPRB	1
44.92533028	-93.284493 MPRB	1
44.92533241	-93.272831 MPRB	1
44.92533981	-93.325369 MPRB	1
44.92534804	-93.247417 MPRB	1
44.92535043	-93.238542 MPRB	1
44.9253534	-93.245985 MPRB	1
44.92535655	-93.210905 MPRB	1
44.92535905	-93.284335 MPRB	1
44.92536029	-93.246129 MPRB	1
44.92537222	-93.29507 MPRB	1
44.9253725	-93.254866 MPRB	1
44.92537794	-93.262632 MPRB	1
44.92537946	-93.257393 MPRB	1
44.92537996	-93.296895 MPRB	1
44.9253873	-93.249941 MPRB	1
44.92539637	-93.21524 MPRB	1
44.92540307	-93.262419 MPRB	1
44.92540507	-93.273977 MPRB	1
44.92540615	-93.266387 MPRB	1
44.92541974	-93.284489 MPRB	1
44.92542046	-93.25105 MPRB	1
44.92542261	-93.285777 MPRB	1
44.92542419	-93.310207 MPRB	1
44.92542667	-93.272829 MPRB	1
44.92543804	-93.268799 MPRB	1
44.92544576	-93.312622 MPRB	1
44.92544935	-93.319071 MPRB	1
44.92545799	-93.257554 MPRB	1
44.9254589	-93.29204 MPRB	1
44.92546569	-93.296391 MPRB	1
44.92546603	-93.283201 MPRB	1
44.92546633	-93.255016 MPRB	1
44.92546643	-93.315994 MPRB	1
44.92546884	-93.257394 MPRB	1
44.92546936	-93.28707 MPRB	1
44.92548359	-93.218022 MPRB	1
44.92548489	-93.251199 MPRB	1
44.92548566	-93.235909 MPRB	1
44.92549061	-93.279164 MPRB	1
44.92549073	-93.279298 MPRB	1
44.92549282	-93.249782 MPRB	1
44.92549391	-93.249942 MPRB	1
44.92549612	-93.226963 MPRB	1
44.9255019	-93.253736 MPRB	1
44.9255058	-93.284333 MPRB	1
44.92550995	-93.238538 MPRB	1
44.92551689	-93.243599 MPRB	1
44.92552053	-93.261193 MPRB	1
44.92552057	-93.285784 MPRB	1
44.92552669	-93.27283 MPRB	1
44.92552822	-93.292043 MPRB	1
44.92553041	-93.296541 MPRB	1
44.92553193	-93.262646 MPRB	1
44.92553391	-93.22711 MPRB	1
44.92553963	-93.28707 MPRB	1
44.92554112	-93.243453 MPRB	1
44.92555126	-93.284492 MPRB	1
44.92555168	-93.324051 MPRB	1
44.9255555	-93.327424 MPRB	1
44.92555932	-93.236015 MPRB	1
44.92556506	-93.286921 MPRB	1
44.92557703	-93.257409 MPRB	1
44.92558016	-93.283024 MPRB	1
44.92559633	-93.252294 MPRB	1
44.92559788	-93.288411 MPRB	1
44.9255981	-93.224213 MPRB	1
44.92559861	-93.273977 MPRB	1
44.9256109	-93.215242 MPRB	1
44.92561414	-93.26625 MPRB	1
44.92561697	-93.215391 MPRB	1
44.92561732	-93.239815 MPRB	1
44.92562097	-93.211958 MPRB	1
44.92562499	-93.238397 MPRB	1
44.9256301	-93.216533 MPRB	1
44.92563308	-93.211675 MPRB	1
44.92563638	-93.238537 MPRB	1
44.92564238	-93.324058 MPRB	1
44.925648	-93.21396 MPRB	1
44.92565189	-93.310039 MPRB	1
44.92565351	-93.272826 MPRB	1
44.92566074	-93.268791 MPRB	1
44.92567127	-93.314722 MPRB	1
44.92567213	-93.230787 MPRB	1
44.92567504	-93.321322 MPRB	1

44.92568443	-93.323913	MPRB	1
44.92569075	-93.317379	MPRB	1
44.92569106	-93.257388	MPRB	1
44.92569181	-93.261325	MPRB	1
44.9256981	-93.263854	MPRB	1
44.92570678	-93.314128	MPRB	1
44.92570994	-93.258664	MPRB	1
44.92571333	-93.265171	MPRB	1
44.92571477	-93.247236	MPRB	1
44.92571643	-93.267449	MPRB	1
44.92571733	-93.274138	MPRB	1
44.92572025	-93.296922	MPRB	1
44.92572505	-93.262409	MPRB	1
44.92572624	-93.279294	MPRB	1
44.92573049	-93.262628	MPRB	1
44.92573107	-93.321229	MPRB	1
44.92573704	-93.272676	MPRB	1
44.92573947	-93.260074	MPRB	1
44.92574195	-93.207732	MPRB	1
44.925747	-93.321175	MPRB	1
44.92574727	-93.251051	MPRB	1
44.925758	-93.276567	MPRB	1
44.92576028	-93.248523	MPRB	1
44.92577071	-93.253594	MPRB	1
44.92578565	-93.261191	MPRB	1
44.92578662	-93.296315	MPRB	1
44.92578673	-93.29699	MPRB	1
44.92578712	-93.319597	MPRB	1
44.92578967	-93.314076	MPRB	1
44.9257912	-93.265179	MPRB	1
44.92579185	-93.286921	MPRB	1
44.92579732	-93.236014	MPRB	1
44.9257977	-93.284337	MPRB	1
44.92579821	-93.238397	MPRB	1
44.92579943	-93.257393	MPRB	1
44.92580225	-93.224209	MPRB	1
44.92580257	-93.249782	MPRB	1
44.92580734	-93.210136	MPRB	1
44.92581149	-93.215239	MPRB	1
44.92581207	-93.284496	MPRB	1
44.92581347	-93.295025	MPRB	1
44.92581884	-93.239662	MPRB	1
44.92582034	-93.317379	MPRB	1
44.92582164	-93.312336	MPRB	1
44.92583241	-93.272826	MPRB	1
44.92583705	-93.216673	MPRB	1
44.92584018	-93.251202	MPRB	1
44.92585328	-93.31419	MPRB	1
44.9258578	-93.276566	MPRB	1
44.92587392	-93.266379	MPRB	1
44.92587912	-93.284483	MPRB	1
44.92588806	-93.249783	MPRB	1
44.92588881	-93.25739	MPRB	1
44.92589443	-93.325328	MPRB	1
44.92589525	-93.255001	MPRB	1
44.92589528	-93.245985	MPRB	1
44.92590156	-93.235893	MPRB	1
44.92590362	-93.28433	MPRB	1
44.92590437	-93.243602	MPRB	1
44.92590911	-93.325185	MPRB	1
44.92591075	-93.285634	MPRB	1
44.92591381	-93.242346	MPRB	1
44.92591477	-93.262627	MPRB	1
44.92591682	-93.216671	MPRB	1
44.92592904	-93.295012	MPRB	1
44.92592995	-93.314134	MPRB	1
44.92593226	-93.24472	MPRB	1
44.92594342	-93.24742	MPRB	1
44.92594362	-93.280449	MPRB	1
44.92594813	-93.243457	MPRB	1
44.92595435	-93.226979	MPRB	1
44.92595505	-93.246129	MPRB	1
44.92595528	-93.233448	MPRB	1
44.92595818	-93.272677	MPRB	1
44.92596185	-93.208858	MPRB	1
44.92596318	-93.244866	MPRB	1
44.92596404	-93.234615	MPRB	1
44.92597722	-93.284487	MPRB	1
44.92598605	-93.24723	MPRB	1
44.92598816	-93.257553	MPRB	1
44.92598891	-93.292047	MPRB	1
44.92599116	-93.241062	MPRB	1
44.9260019	-93.311986	MPRB	1
44.92600194	-93.24093	MPRB	1
44.92600266	-93.257391	MPRB	1
44.92601266	-93.266379	MPRB	1
44.92601556	-93.268934	MPRB	1

<a href="#">44.92601687</a>	-93.262624 MPRB	1
<a href="#">44.92603551</a>	-93.26132 MPRB	1
<a href="#">44.92603598</a>	-93.24613 MPRB	1
<a href="#">44.92603953</a>	-93.243585 MPRB	1
<a href="#">44.92604548</a>	-93.233323 MPRB	1
<a href="#">44.92604807</a>	-93.326416 MPRB	1
<a href="#">44.9260493</a>	-93.251055 MPRB	1
<a href="#">44.92605184</a>	-93.249942 MPRB	1
<a href="#">44.92605353</a>	-93.243457 MPRB	1
<a href="#">44.92606157</a>	-93.208857 MPRB	1
<a href="#">44.92606265</a>	-93.279299 MPRB	1
<a href="#">44.92606503</a>	-93.22838 MPRB	1
<a href="#">44.92608507</a>	-93.296911 MPRB	1
<a href="#">44.92608731</a>	-93.26623 MPRB	1
<a href="#">44.92609273</a>	-93.268787 MPRB	1
<a href="#">44.92609427</a>	-93.262624 MPRB	1
<a href="#">44.92611813</a>	-93.317378 MPRB	1
<a href="#">44.92612048</a>	-93.266375 MPRB	1
<a href="#">44.92612167</a>	-93.264918 MPRB	1
<a href="#">44.92612538</a>	-93.31398 MPRB	1
<a href="#">44.92612674</a>	-93.326494 MPRB	1
<a href="#">44.92613117</a>	-93.251201 MPRB	1
<a href="#">44.92614169</a>	-93.279149 MPRB	1
<a href="#">44.9261457</a>	-93.284342 MPRB	1
<a href="#">44.92615574</a>	-93.296958 MPRB	1
<a href="#">44.92615843</a>	-93.215385 MPRB	1
<a href="#">44.92616561</a>	-93.253735 MPRB	1
<a href="#">44.92616612</a>	-93.28842 MPRB	1
<a href="#">44.92617362</a>	-93.215255 MPRB	1
<a href="#">44.92617378</a>	-93.243601 MPRB	1
<a href="#">44.92618405</a>	-93.235897 MPRB	1
<a href="#">44.92618498</a>	-93.246146 MPRB	1
<a href="#">44.92618993</a>	-93.296989 MPRB	1
<a href="#">44.92620066</a>	-93.26007 MPRB	1
<a href="#">44.92620554</a>	-93.326552 MPRB	1
<a href="#">44.92620784</a>	-93.251053 MPRB	1
<a href="#">44.92621492</a>	-93.261182 MPRB	1
<a href="#">44.92621919</a>	-93.228377 MPRB	1
<a href="#">44.92622191</a>	-93.264916 MPRB	1
<a href="#">44.92622377</a>	-93.263844 MPRB	1
<a href="#">44.92623065</a>	-93.233453 MPRB	1
<a href="#">44.92623501</a>	-93.323896 MPRB	1
<a href="#">44.92623718</a>	-93.230921 MPRB	1
<a href="#">44.92624683</a>	-93.297675 MPRB	1
<a href="#">44.92625225</a>	-93.244867 MPRB	1
<a href="#">44.92625414</a>	-93.27282 MPRB	1
<a href="#">44.92625904</a>	-93.216519 MPRB	1
<a href="#">44.92626768</a>	-93.326434 MPRB	1
<a href="#">44.92627412</a>	-93.243457 MPRB	1
<a href="#">44.92627669</a>	-93.249776 MPRB	1
<a href="#">44.92628436</a>	-93.318778 MPRB	1
<a href="#">44.92628487</a>	-93.215255 MPRB	1
<a href="#">44.92628676</a>	-93.29753 MPRB	1
<a href="#">44.92628982</a>	-93.251053 MPRB	1
<a href="#">44.92630054</a>	-93.239667 MPRB	1
<a href="#">44.92630265</a>	-93.267434 MPRB	1
<a href="#">44.92630506</a>	-93.234612 MPRB	1
<a href="#">44.92632253</a>	-93.272671 MPRB	1
<a href="#">44.92632546</a>	-93.285633 MPRB	1
<a href="#">44.92633325</a>	-93.257389 MPRB	1
<a href="#">44.92633979</a>	-93.297774 MPRB	1
<a href="#">44.92634205</a>	-93.267685 MPRB	1
<a href="#">44.92634518</a>	-93.21666 MPRB	1
<a href="#">44.92634902</a>	-93.264926 MPRB	1
<a href="#">44.92635073</a>	-93.24978 MPRB	1
<a href="#">44.92635273</a>	-93.262622 MPRB	1
<a href="#">44.92635668</a>	-93.276566 MPRB	1
<a href="#">44.9263571</a>	-93.237285 MPRB	1
<a href="#">44.9263603</a>	-93.239674 MPRB	1
<a href="#">44.92636154</a>	-93.252482 MPRB	1
<a href="#">44.92636313</a>	-93.243603 MPRB	1
<a href="#">44.92636403</a>	-93.297669 MPRB	1
<a href="#">44.92636424</a>	-93.251082 MPRB	1
<a href="#">44.92636722</a>	-93.244867 MPRB	1
<a href="#">44.92637426</a>	-93.274124 MPRB	1
<a href="#">44.92637876</a>	-93.27282 MPRB	1
<a href="#">44.92638272</a>	-93.261187 MPRB	1
<a href="#">44.92638305</a>	-93.27541 MPRB	1
<a href="#">44.9263834</a>	-93.22838 MPRB	1
<a href="#">44.92639072</a>	-93.29783 MPRB	1
<a href="#">44.92639278</a>	-93.286933 MPRB	1
<a href="#">44.92640181</a>	-93.257385 MPRB	1
<a href="#">44.92640473</a>	-93.228236 MPRB	1
<a href="#">44.92641231</a>	-93.294969 MPRB	1
<a href="#">44.9264169</a>	-93.287081 MPRB	1
<a href="#">44.92641692</a>	-93.283193 MPRB	1
<a href="#">44.92642212</a>	-93.262621 MPRB	1

44.92642671	-93.203512 MPRB	1
44.92642723	-93.253733 MPRB	1
44.92643574	-93.233444 MPRB	1
44.92643606	-93.249946 MPRB	1
44.92644518	-93.313547 MPRB	1
44.92644725	-93.264923 MPRB	1
44.92645473	-93.276565 MPRB	1
44.92645842	-93.2637 MPRB	1
44.92646008	-93.23092 MPRB	1
44.92646278	-93.244876 MPRB	1
44.92646632	-93.224523 MPRB	1
44.92646848	-93.20327 MPRB	1
44.92646945	-93.243599 MPRB	1
44.92647037	-93.257381 MPRB	1
44.9264726	-93.256123 MPRB	1
44.92647378	-93.297912 MPRB	1
44.92647927	-93.262406 MPRB	1
44.92648523	-93.257547 MPRB	1
44.92648616	-93.279287 MPRB	1
44.92648661	-93.225719 MPRB	1
44.92648891	-93.210468 MPRB	1
44.92649286	-93.251201 MPRB	1
44.92649379	-93.309748 MPRB	1
44.92649417	-93.267686 MPRB	1
44.9265026	-93.215241 MPRB	1
44.92650734	-93.286936 MPRB	1
44.92651575	-93.239668 MPRB	1
44.92652273	-93.283194 MPRB	1
44.92652873	-93.22838 MPRB	1
44.92652931	-93.23078 MPRB	1
44.92653628	-93.218578 MPRB	1
44.92653955	-93.309497 MPRB	1
44.92654709	-93.287082 MPRB	1
44.92655787	-93.244887 MPRB	1
44.92655811	-93.249784 MPRB	1
44.92655835	-93.309759 MPRB	1
44.92656006	-93.272668 MPRB	1
44.92656037	-93.283016 MPRB	1
44.92656113	-93.216657 MPRB	1
44.92656587	-93.257381 MPRB	1
44.92656915	-93.29811 MPRB	1
44.92657179	-93.262616 MPRB	1
44.92657181	-93.297895 MPRB	1
44.92657402	-93.264907 MPRB	1
44.92657834	-93.216519 MPRB	1
44.92658194	-93.2588 MPRB	1
44.92658402	-93.253585 MPRB	1
44.92658779	-93.288402 MPRB	1
44.92660064	-93.241079 MPRB	1
44.92660081	-93.252482 MPRB	1
44.92660307	-93.255002 MPRB	1
44.92661087	-93.286924 MPRB	1
44.92661317	-93.293314 MPRB	1
44.92661987	-93.249945 MPRB	1
44.9266221	-93.284495 MPRB	1
44.92663516	-93.298243 MPRB	1
44.9266538	-93.319098 MPRB	1
44.92665944	-93.276563 MPRB	1
44.9266646	-93.260061 MPRB	1
44.92666547	-93.245986 MPRB	1
44.92666621	-93.24487 MPRB	1
44.92666633	-93.2588 MPRB	1
44.92667501	-93.319106 MPRB	1
44.92667637	-93.236027 MPRB	1
44.92667859	-93.253585 MPRB	1
44.92668331	-93.240947 MPRB	1
44.9266902	-93.314572 MPRB	1
44.92670805	-93.215385 MPRB	1
44.92671188	-93.242356 MPRB	1
44.92671228	-93.274124 MPRB	1
44.92671644	-93.298267 MPRB	1
44.92671682	-93.25248 MPRB	1
44.92672554	-93.230781 MPRB	1
44.9267341	-93.216657 MPRB	1
44.92673637	-93.293994 MPRB	1
44.92673776	-93.24346 MPRB	1
44.92673826	-93.293863 MPRB	1
44.92673844	-93.294386 MPRB	1
44.92674128	-93.294156 MPRB	1
44.92674238	-93.251052 MPRB	1
44.92674307	-93.294553 MPRB	1
44.92674317	-93.294677 MPRB	1
44.92675493	-93.314719 MPRB	1
44.92675557	-93.316119 MPRB	1
44.92675627	-93.287158 MPRB	1
44.9267564	-93.290555 MPRB	1
44.92675742	-93.297646 MPRB	1



44.9267575	-93.212687	MPRB	1
44.9267605	-93.291891	MPRB	1
44.92676556	-93.260063	MPRB	1
44.92676715	-93.22712	MPRB	1
44.92676998	-93.284838	MPRB	1
44.92677092	-93.23601	MPRB	1
44.92677211	-93.291548	MPRB	1
44.92677311	-93.242184	MPRB	1
44.9267751	-93.283474	MPRB	1
44.92678018	-93.251198	MPRB	1
44.92678033	-93.286857	MPRB	1
44.92678116	-93.297588	MPRB	1
44.92678247	-93.298399	MPRB	1
44.92678518	-93.309903	MPRB	1
44.92678631	-93.297496	MPRB	1
44.92680002	-93.22438	MPRB	1
44.92680059	-93.21524	MPRB	1
44.92680192	-93.224277	MPRB	1
44.92680287	-93.224169	MPRB	1
44.92680436	-93.279678	MPRB	1
44.92680481	-93.297531	MPRB	1
44.92680523	-93.309695	MPRB	1
44.92680898	-93.279566	MPRB	1
44.92681451	-93.279444	MPRB	1
44.92682001	-93.228572	MPRB	1
44.9268207	-93.257544	MPRB	1
44.92682144	-93.229372	MPRB	1
44.92682189	-93.229871	MPRB	1
44.92682712	-93.230014	MPRB	1
44.92682869	-93.225125	MPRB	1
44.92682904	-93.231122	MPRB	1
44.9268309	-93.229075	MPRB	1
44.9268332	-93.30936	MPRB	1
44.92684354	-93.237779	MPRB	1
44.92684362	-93.211543	MPRB	1
44.92685324	-93.241782	MPRB	1
44.92685909	-93.293712	MPRB	1
44.92685947	-93.322898	MPRB	1
44.92686175	-93.324215	MPRB	1
44.92686395	-93.244295	MPRB	1
44.92686427	-93.243719	MPRB	1
44.92686521	-93.324689	MPRB	1
44.92686728	-93.245266	MPRB	1
44.92686806	-93.258251	MPRB	1
44.9268694	-93.256521	MPRB	1
44.92686965	-93.265996	MPRB	1
44.92686985	-93.25782	MPRB	1
44.92687001	-93.257067	MPRB	1
44.92687033	-93.254706	MPRB	1
44.92687097	-93.263006	MPRB	1
44.92687111	-93.263971	MPRB	1
44.92687146	-93.248788	MPRB	1
44.92687163	-93.262771	MPRB	1
44.9268718	-93.261465	MPRB	1
44.9268721	-93.26408	MPRB	1
44.92687211	-93.264631	MPRB	1
44.92687211	-93.249342	MPRB	1
44.92687229	-93.220984	MPRB	1
44.92687247	-93.263408	MPRB	1
44.92687247	-93.262089	MPRB	1
44.92687295	-93.264733	MPRB	1
44.92687331	-93.264214	MPRB	1
44.92687373	-93.24902	MPRB	1
44.92687576	-93.26674	MPRB	1
44.92687605	-93.253321	MPRB	1
44.92687723	-93.267136	MPRB	1
44.92687982	-93.293821	MPRB	1
44.92688298	-93.328328	MPRB	1
44.92688386	-93.267013	MPRB	1
44.92688439	-93.255708	MPRB	1
44.9268867	-93.29405	MPRB	1
44.92688735	-93.291727	MPRB	1
44.9268877	-93.262879	MPRB	1
44.92688777	-93.291497	MPRB	1
44.92688851	-93.295626	MPRB	1
44.92688865	-93.293151	MPRB	1
44.92689066	-93.219023	MPRB	1
44.92689067	-93.291396	MPRB	1
44.92689691	-93.297354	MPRB	1
44.92690166	-93.293903	MPRB	1
44.9269027	-93.282801	MPRB	1
44.92690901	-93.311472	MPRB	1
44.92691113	-93.216408	MPRB	1
44.92691173	-93.309877	MPRB	1
44.9269188	-93.298544	MPRB	1
44.92691952	-93.28706	MPRB	1
44.92692964	-93.316991	MPRB	1

44.92694093	-93.278278	MPRB	1
44.92694199	-93.203102	MPRB	1
44.92694689	-93.298684	MPRB	1
44.92694947	-93.227996	MPRB	1
44.92695207	-93.292027	MPRB	1
44.92695525	-93.228696	MPRB	1
44.92695716	-93.228839	MPRB	1
44.9269619	-93.228584	MPRB	1
44.92696241	-93.229255	MPRB	1
44.92696309	-93.231095	MPRB	1
44.92696314	-93.232934	MPRB	1
44.92696686	-93.225249	MPRB	1
44.9269673	-93.285623	MPRB	1
44.926968	-93.231386	MPRB	1
44.92696954	-93.235144	MPRB	1
44.92697087	-93.322219	MPRB	1
44.92697125	-93.23646	MPRB	1
44.92697403	-93.238269	MPRB	1
44.92697529	-93.237559	MPRB	1
44.92697761	-93.237979	MPRB	1
44.9269806	-93.238693	MPRB	1
44.92698429	-93.239201	MPRB	1
44.92698453	-93.207473	MPRB	1
44.92698514	-93.241167	MPRB	1
44.92698532	-93.207859	MPRB	1
44.92698534	-93.241333	MPRB	1
44.92698596	-93.294863	MPRB	1
44.92698624	-93.242055	MPRB	1
44.92698765	-93.242483	MPRB	1
44.92698809	-93.238799	MPRB	1
44.92698821	-93.20737	MPRB	1
44.92698915	-93.326698	MPRB	1
44.92698938	-93.240282	MPRB	1
44.92699003	-93.207268	MPRB	1
44.92699181	-93.203846	MPRB	1
44.92699231	-93.243381	MPRB	1
44.92699326	-93.204898	MPRB	1
44.92699371	-93.203983	MPRB	1
44.92699422	-93.206906	MPRB	1
44.92699422	-93.206986	MPRB	1
44.92699466	-93.203707	MPRB	1
	-93.2036	MPRB	1
44.92699466	-93.203394	MPRB	1
44.92699561	-93.204186	MPRB	1
	-93.204086	MPRB	1
44.92699563	-93.207129	MPRB	1
44.92699576	-93.205795	MPRB	1
44.92699611	-93.204756	MPRB	1
44.92699667	-93.245533	MPRB	1
44.92699694	-93.205601	MPRB	1
44.92699706	-93.204832	MPRB	1
44.92699707	-93.205699	MPRB	1
44.92699751	-93.203192	MPRB	1
44.92699798	-93.206057	MPRB	1
44.92699817	-93.240573	MPRB	1
44.92699824	-93.207064	MPRB	1
44.92699846	-93.203503	MPRB	1
44.92699874	-93.252866	MPRB	1
44.92699895	-93.204547	MPRB	1
44.92699904	-93.205865	MPRB	1
44.92699941	-93.205273	MPRB	1
44.92700065	-93.205954	MPRB	1
44.92700164	-93.297224	MPRB	1
44.92700174	-93.250434	MPRB	1
44.92700198	-93.206148	MPRB	1
44.92700214	-93.257707	MPRB	1
44.92700226	-93.202967	MPRB	1
44.92700236	-93.224854	MPRB	1
44.92700243	-93.244031	MPRB	1
44.92700259	-93.255102	MPRB	1
44.92700305	-93.255508	MPRB	1
44.92700308	-93.250615	MPRB	1
44.92700315	-93.258385	MPRB	1
44.92700357	-93.255977	MPRB	1
44.92700383	-93.260284	MPRB	1
44.92700398	-93.255342	MPRB	1
44.92700432	-93.261792	MPRB	1
44.92700434	-93.25972	MPRB	1
44.9270046	-93.250958	MPRB	1
44.92700497	-93.253234	MPRB	1
44.9270052	-93.294042	MPRB	1
44.92700562	-93.224672	MPRB	1
44.92700593	-93.269775	MPRB	1
44.9270064	-93.264104	MPRB	1
44.92700664	-93.265305	MPRB	1
44.92700709	-93.264766	MPRB	1
44.92700835	-93.255221	MPRB	1

44.92700855	-93.295687 MPRB	1
44.92700928	-93.267268 MPRB	1
44.92701067	-93.263964 MPRB	1
44.92701182	-93.260723 MPRB	1
44.92701215	-93.260943 MPRB	1
	-93.26084 MPRB	1
44.92701235	-93.224446 MPRB	1
44.92701291	-93.266595 MPRB	1
44.92701398	-93.262111 MPRB	1
44.92701433	-93.251605 MPRB	1
44.92701449	-93.251463 MPRB	1
44.92701474	-93.297226 MPRB	1
44.92701949	-93.248119 MPRB	1
44.92702348	-93.27735 MPRB	1
44.92702399	-93.284497 MPRB	1
44.92703069	-93.298714 MPRB	1
44.92703298	-93.277284 MPRB	1
44.92703383	-93.293456 MPRB	1
44.92703881	-93.309617 MPRB	1
44.92703897	-93.298864 MPRB	1
44.92704436	-93.285768 MPRB	1
44.9270488	-93.295329 MPRB	1
44.92705037	-93.214786 MPRB	1
44.92705049	-93.327733 MPRB	1
44.92705393	-93.29487 MPRB	1
44.92705896	-93.275922 MPRB	1
44.92705938	-93.309845 MPRB	1
44.92705979	-93.295699 MPRB	1
44.92706458	-93.313149 MPRB	1
44.92706865	-93.276455 MPRB	1
44.9270804	-93.295253 MPRB	1
44.92708851	-93.254857 MPRB	1
44.92709574	-93.253581 MPRB	1
44.92709683	-93.293456 MPRB	1
44.9270987	-93.245999 MPRB	1
44.92710911	-93.207902 MPRB	1
44.92710975	-93.256135 MPRB	1
44.92710992	-93.264903 MPRB	1
44.92711118	-93.244722 MPRB	1
44.9271127	-93.208115 MPRB	1
44.92711748	-93.277517 MPRB	1
44.92711825	-93.233321 MPRB	1
44.92711938	-93.277386 MPRB	1
44.92712253	-93.2989 MPRB	1
44.92712748	-93.289485 MPRB	1
44.92713089	-93.242361 MPRB	1
44.9271337	-93.275541 MPRB	1
44.92713411	-93.251053 MPRB	1
44.92714086	-93.228382 MPRB	1
44.92714571	-93.297245 MPRB	1
44.92714817	-93.295159 MPRB	1
44.92715444	-93.279166 MPRB	1
44.92715653	-93.259907 MPRB	1
44.92715739	-93.273961 MPRB	1
44.9271678	-93.308973 MPRB	1
44.92717079	-93.255004 MPRB	1
44.92717264	-93.239672 MPRB	1
44.92718015	-93.277132 MPRB	1
44.92718363	-93.272817 MPRB	1
44.92718759	-93.246001 MPRB	1
44.92718844	-93.297346 MPRB	1
44.92718916	-93.262629 MPRB	1
44.92719032	-93.29203 MPRB	1
44.92719123	-93.309473 MPRB	1
44.92719182	-93.202449 MPRB	1
44.92719944	-93.267688 MPRB	1
44.92719985	-93.249781 MPRB	1
44.92721217	-93.296882 MPRB	1
44.9272129	-93.248522 MPRB	1
44.92721545	-93.253581 MPRB	1
44.92721644	-93.228237 MPRB	1
44.92721805	-93.216515 MPRB	1
44.92721942	-93.216662 MPRB	1
44.92721978	-93.29742 MPRB	1
44.92722047	-93.233467 MPRB	1
44.92722192	-93.32149 MPRB	1
44.92722375	-93.317369 MPRB	1
44.92722545	-93.252619 MPRB	1
44.92722742	-93.274113 MPRB	1
44.92722787	-93.266359 MPRB	1
44.92723071	-93.204581 MPRB	1
44.9272308	-93.299199 MPRB	1
44.92723708	-93.261178 MPRB	1
44.92723897	-93.288166 MPRB	1
44.92724352	-93.255001 MPRB	1
44.92724446	-93.297485 MPRB	1
44.92725075	-93.262606 MPRB	1

44.92725249	-93.284337 MPRB	1
44.92725645	-93.244714 MPRB	1
44.92725836	-93.205426 MPRB	1
44.92725964	-93.252574 MPRB	1
44.92726102	-93.234735 MPRB	1
44.9272621	-93.213967 MPRB	1
44.92726344	-93.29685 MPRB	1
44.92726347	-93.249962 MPRB	1
44.92727348	-93.317513 MPRB	1
44.92727624	-93.211412 MPRB	1
44.92727645	-93.297097 MPRB	1
44.92728185	-93.272659 MPRB	1
44.92728194	-93.284479 MPRB	1
44.92729721	-93.251054 MPRB	1
44.92729762	-93.252295 MPRB	1
44.92729921	-93.297099 MPRB	1
44.92730034	-93.256118 MPRB	1
44.92730304	-93.297063 MPRB	1
44.92730661	-93.221704 MPRB	1
44.92731769	-93.243475 MPRB	1
44.92732504	-93.262616 MPRB	1
44.92733183	-93.243606 MPRB	1
44.92733422	-93.21539 MPRB	1
44.92733578	-93.266214 MPRB	1
44.92733811	-93.244719 MPRB	1
44.92734008	-93.20442 MPRB	1
44.92734011	-93.228383 MPRB	1
44.9273508	-93.296764 MPRB	1
44.92735095	-93.252289 MPRB	1
44.92735862	-93.261184 MPRB	1
44.92736387	-93.287068 MPRB	1
44.92736776	-93.25628 MPRB	1
44.92737201	-93.295008 MPRB	1
44.92737738	-93.295488 MPRB	1
44.92738315	-93.211561 MPRB	1
44.92738372	-93.29692 MPRB	1
44.92738474	-93.234594 MPRB	1
44.92738702	-93.204583 MPRB	1
44.92738799	-93.296988 MPRB	1
44.92738821	-93.251197 MPRB	1
44.92738829	-93.210282 MPRB	1
44.92738837	-93.246136 MPRB	1
44.92739022	-93.205423 MPRB	1
44.92739353	-93.296725 MPRB	1
44.92739609	-93.296892 MPRB	1
44.9274025	-93.284322 MPRB	1
44.92740324	-93.252294 MPRB	1
44.9274038	-93.264915 MPRB	1
44.92740891	-93.233468 MPRB	1
44.92741044	-93.249961 MPRB	1
44.92741326	-93.293732 MPRB	1
44.92741351	-93.268782 MPRB	1
44.92741469	-93.241085 MPRB	1
44.92741556	-93.262398 MPRB	1
44.92742807	-93.225584 MPRB	1
44.92743241	-93.249788 MPRB	1
44.92743568	-93.296685 MPRB	1
44.9274378	-93.248665 MPRB	1
44.92743857	-93.215386 MPRB	1
44.92744073	-93.248522 MPRB	1
44.92744644	-93.286913 MPRB	1
44.92744948	-93.228376 MPRB	1
44.92745174	-93.314565 MPRB	1
44.92745284	-93.287083 MPRB	1
44.92745654	-93.263836 MPRB	1
44.92746487	-93.246142 MPRB	1
44.92746515	-93.256135 MPRB	1
44.92747031	-93.294452 MPRB	1
44.92747242	-93.21156 MPRB	1
44.92747518	-93.296633 MPRB	1
44.92747621	-93.299516 MPRB	1
44.9274773	-93.273971 MPRB	1
44.92748031	-93.257547 MPRB	1
44.92748605	-93.210146 MPRB	1
44.92748654	-93.232025 MPRB	1
44.92748751	-93.279291 MPRB	1
44.92748971	-93.258797 MPRB	1
44.92749018	-93.311775 MPRB	1
44.92749394	-93.253727 MPRB	1
44.92749687	-93.226955 MPRB	1
44.92749713	-93.237287 MPRB	1
44.92749867	-93.221866 MPRB	1
44.92750055	-93.257379 MPRB	1
44.92750473	-93.220952 MPRB	1
44.92750595	-93.284322 MPRB	1
44.92750778	-93.202971 MPRB	1
44.92750831	-93.310281 MPRB	1



44.92750842	-93.285771 MPRB	1
44.92751157	-93.294709 MPRB	1
44.92751342	-93.225588 MPRB	1
44.92751903	-93.279146 MPRB	1
44.9275205	-93.217941 MPRB	1
44.92752561	-93.284471 MPRB	1
44.92753523	-93.216663 MPRB	1
44.92753591	-93.253588 MPRB	1
44.92753617	-93.216519 MPRB	1
44.92753746	-93.251052 MPRB	1
44.92754138	-93.262616 MPRB	1
44.92754481	-93.248662 MPRB	1
44.92754532	-93.256125 MPRB	1
44.9275506	-93.287052 MPRB	1
44.92755304	-93.296573 MPRB	1
44.92755595	-93.263695 MPRB	1
44.92755742	-93.249962 MPRB	1
44.92756196	-93.264903 MPRB	1
44.92757098	-93.266359 MPRB	1
44.9275721	-93.220983 MPRB	1
44.9275754	-93.313129 MPRB	1
44.92758147	-93.22192 MPRB	1
44.92758384	-93.281734 MPRB	1
44.92759037	-93.251196 MPRB	1
44.92759316	-93.228377 MPRB	1
44.9275932	-93.243605 MPRB	1
44.92759419	-93.21156 MPRB	1
44.92759535	-93.204569 MPRB	1
44.92759862	-93.296531 MPRB	1
44.92759899	-93.267695 MPRB	1
44.92760117	-93.258797 MPRB	1
44.92760624	-93.279291 MPRB	1
44.9276081	-93.294469 MPRB	1
44.92760833	-93.24599 MPRB	1
44.92761123	-93.293482 MPRB	1
44.92762008	-93.261187 MPRB	1
44.9276217	-93.252294 MPRB	1
44.92762224	-93.299902 MPRB	1
44.92762239	-93.293675 MPRB	1
44.92762435	-93.284474 MPRB	1
44.92762736	-93.22559 MPRB	1
44.92763059	-93.217795 MPRB	1
44.92763423	-93.296489 MPRB	1
44.92763575	-93.262615 MPRB	1
44.92763591	-93.293428 MPRB	1
44.92763613	-93.26892 MPRB	1
44.927639	-93.289482 MPRB	1
44.92764084	-93.256271 MPRB	1
44.92764287	-93.324037 MPRB	1
44.92764454	-93.299934 MPRB	1
44.92764729	-93.207733 MPRB	1
44.92765277	-93.277208 MPRB	1
44.92765308	-93.272825 MPRB	1
44.92766247	-93.251049 MPRB	1
44.92766683	-93.221969 MPRB	1
44.92766947	-93.251197 MPRB	1
44.9276709	-93.314562 MPRB	1
44.92767309	-93.262396 MPRB	1
44.92767599	-93.294553 MPRB	1
44.92767647	-93.267688 MPRB	1
44.92767882	-93.243606 MPRB	1
44.92768091	-93.215387 MPRB	1
44.92768521	-93.288402 MPRB	1
44.92768692	-93.296446 MPRB	1
44.927687	-93.28706 MPRB	1
44.92769144	-93.311227 MPRB	1
44.92769392	-93.211561 MPRB	1
44.92769736	-93.308909 MPRB	1
44.92769952	-93.22559 MPRB	1
44.92770095	-93.261313 MPRB	1
44.92770456	-93.234742 MPRB	1
44.92771294	-93.259905 MPRB	1
44.92771353	-93.277243 MPRB	1
44.9277149	-93.235862 MPRB	1
44.92771652	-93.245989 MPRB	1
44.92771916	-93.284476 MPRB	1
44.92772035	-93.220897 MPRB	1
44.92772113	-93.294305 MPRB	1
44.9277247	-93.28562 MPRB	1
44.92772833	-93.217939 MPRB	1
44.92773466	-93.252294 MPRB	1
44.92773799	-93.254857 MPRB	1
44.92773915	-93.296398 MPRB	1
44.9277447	-93.29513 MPRB	1
44.92775423	-93.309063 MPRB	1
44.92776827	-93.216661 MPRB	1
44.92777006	-93.262397 MPRB	1

<a href="#">44.92777037</a>	-93.21652 MPRB	1
<a href="#">44.92777168</a>	-93.225598 MPRB	1
<a href="#">44.92778069</a>	-93.289617 MPRB	1
<a href="#">44.92778803</a>	-93.293969 MPRB	1
<a href="#">44.92778966</a>	-93.220954 MPRB	1
<a href="#">44.92779251</a>	-93.2884 MPRB	1
<a href="#">44.92779899</a>	-93.253305 MPRB	1
<a href="#">44.92779984</a>	-93.309796 MPRB	1
<a href="#">44.9278076</a>	-93.234595 MPRB	1
<a href="#">44.92781019</a>	-93.228382 MPRB	1
<a href="#">44.92781096</a>	-93.268772 MPRB	1
<a href="#">44.92781378</a>	-93.286908 MPRB	1
<a href="#">44.92781968</a>	-93.295947 MPRB	1
<a href="#">44.92782392</a>	-93.279291 MPRB	1
<a href="#">44.92782554</a>	-93.262613 MPRB	1
<a href="#">44.92782604</a>	-93.251062 MPRB	1
<a href="#">44.92783412</a>	-93.268915 MPRB	1
<a href="#">44.92784131</a>	-93.249961 MPRB	1
<a href="#">44.92784243</a>	-93.308737 MPRB	1
<a href="#">44.92784327</a>	-93.320046 MPRB	1
<a href="#">44.9278488</a>	-93.288154 MPRB	1
<a href="#">44.92784947</a>	-93.294249 MPRB	1
<a href="#">44.92784994</a>	-93.309267 MPRB	1
<a href="#">44.92785045</a>	-93.261324 MPRB	1
<a href="#">44.92785118</a>	-93.296958 MPRB	1
<a href="#">44.92785374</a>	-93.284482 MPRB	1
<a href="#">44.92785514</a>	-93.261178 MPRB	1
<a href="#">44.92786284</a>	-93.225593 MPRB	1
<a href="#">44.92786395</a>	-93.294712 MPRB	1
<a href="#">44.9278685</a>	-93.272661 MPRB	1
<a href="#">44.9278735</a>	-93.295945 MPRB	1
<a href="#">44.92787485</a>	-93.216515 MPRB	1
<a href="#">44.9278774</a>	-93.216664 MPRB	1
<a href="#">44.92788317</a>	-93.279146 MPRB	1
<a href="#">44.92788393</a>	-93.294039 MPRB	1
<a href="#">44.92789008</a>	-93.249783 MPRB	1
<a href="#">44.92789173</a>	-93.211577 MPRB	1
<a href="#">44.92789691</a>	-93.227112 MPRB	1
<a href="#">44.9278989</a>	-93.215388 MPRB	1
<a href="#">44.927899</a>	-93.251199 MPRB	1
<a href="#">44.92789913</a>	-93.279296 MPRB	1
<a href="#">44.92789983</a>	-93.300832 MPRB	1
<a href="#">44.92790261</a>	-93.235861 MPRB	1
<a href="#">44.92791535</a>	-93.289624 MPRB	1
<a href="#">44.92791564</a>	-93.23854 MPRB	1
<a href="#">44.92791611</a>	-93.287048 MPRB	1
<a href="#">44.9279213</a>	-93.243605 MPRB	1
<a href="#">44.92792264</a>	-93.261178 MPRB	1
<a href="#">44.92792591</a>	-93.284481 MPRB	1
<a href="#">44.92792709</a>	-93.264914 MPRB	1
<a href="#">44.92793288</a>	-93.254989 MPRB	1
<a href="#">44.9279331</a>	-93.225596 MPRB	1
<a href="#">44.92793477</a>	-93.27735 MPRB	1
<a href="#">44.92793782</a>	-93.229652 MPRB	1
<a href="#">44.92793987</a>	-93.253587 MPRB	1
<a href="#">44.92794148</a>	-93.311238 MPRB	1
<a href="#">44.92794751</a>	-93.297376 MPRB	1
<a href="#">44.92794804</a>	-93.273966 MPRB	1
<a href="#">44.92795514</a>	-93.294089 MPRB	1
<a href="#">44.92796365</a>	-93.297368 MPRB	1
<a href="#">44.92796653</a>	-93.29443 MPRB	1
<a href="#">44.92797361</a>	-93.238553 MPRB	1
<a href="#">44.9279756</a>	-93.277172 MPRB	1
<a href="#">44.92797694</a>	-93.297368 MPRB	1
<a href="#">44.92797921</a>	-93.257543 MPRB	1
<a href="#">44.92797965</a>	-93.249961 MPRB	1
<a href="#">44.92798031</a>	-93.296821 MPRB	1
<a href="#">44.92798169</a>	-93.297351 MPRB	1
<a href="#">44.92798304</a>	-93.216662 MPRB	1
<a href="#">44.92798529</a>	-93.202778 MPRB	1
<a href="#">44.92798583</a>	-93.294975 MPRB	1
<a href="#">44.9279867</a>	-93.251053 MPRB	1
<a href="#">44.92798876</a>	-93.241067 MPRB	1
<a href="#">44.92799592</a>	-93.227113 MPRB	1
<a href="#">44.92799867</a>	-93.228396 MPRB	1
<a href="#">44.92799878</a>	-93.297329 MPRB	1
<a href="#">44.92801073</a>	-93.276074 MPRB	1
<a href="#">44.92801168</a>	-93.276237 MPRB	1
<a href="#">44.92801251</a>	-93.289486 MPRB	1
<a href="#">44.92801603</a>	-93.215388 MPRB	1
<a href="#">44.92801766</a>	-93.266357 MPRB	1
<a href="#">44.92801855</a>	-93.225601 MPRB	1
<a href="#">44.92801921</a>	-93.263693 MPRB	1
<a href="#">44.92802033</a>	-93.295362 MPRB	1
<a href="#">44.92802631</a>	-93.297318 MPRB	1
<a href="#">44.92802687</a>	-93.277384 MPRB	1
<a href="#">44.92802991</a>	-93.258654 MPRB	1

<a href="#">44.92803296</a>	-93.297305 MPRB	1
<a href="#">44.92803352</a>	-93.275923 MPRB	1
<a href="#">44.92803352</a>	-93.275506 MPRB	1
<a href="#">44.92803716</a>	-93.256262 MPRB	1
<a href="#">44.92803826</a>	-93.27564 MPRB	1
<a href="#">44.92803826</a>	-93.277123 MPRB	1
<a href="#">44.92804825</a>	-93.228241 MPRB	1
<a href="#">44.92805116</a>	-93.246138 MPRB	1
<a href="#">44.92805782</a>	-93.205542 MPRB	1
<a href="#">44.92805885</a>	-93.261322 MPRB	1
<a href="#">44.92806134</a>	-93.247226 MPRB	1
<a href="#">44.92806368</a>	-93.273973 MPRB	1
<a href="#">44.9280685</a>	-93.217938 MPRB	1
<a href="#">44.9280686</a>	-93.228397 MPRB	1
<a href="#">44.92807222</a>	-93.314723 MPRB	1
<a href="#">44.92807458</a>	-93.276075 MPRB	1
<a href="#">44.92807476</a>	-93.242346 MPRB	1
<a href="#">44.92807654</a>	-93.276959 MPRB	1
<a href="#">44.92807814</a>	-93.296051 MPRB	1
<a href="#">44.92808189</a>	-93.301496 MPRB	1
<a href="#">44.92808778</a>	-93.252299 MPRB	1
<a href="#">44.92809331</a>	-93.297259 MPRB	1
<a href="#">44.92810243</a>	-93.293585 MPRB	1
<a href="#">44.92810672</a>	-93.271364 MPRB	1
<a href="#">44.92811161</a>	-93.227111 MPRB	1
<a href="#">44.92811884</a>	-93.301547 MPRB	1
<a href="#">44.9281192</a>	-93.266371 MPRB	1
<a href="#">44.92811989</a>	-93.297257 MPRB	1
<a href="#">44.92812211</a>	-93.249786 MPRB	1
<a href="#">44.92812475</a>	-93.275313 MPRB	1
<a href="#">44.92812505</a>	-93.275437 MPRB	1
<a href="#">44.92812733</a>	-93.215388 MPRB	1
<a href="#">44.92813116</a>	-93.256264 MPRB	1
<a href="#">44.92813523</a>	-93.215241 MPRB	1
<a href="#">44.9281354</a>	-93.247228 MPRB	1
<a href="#">44.92814346</a>	-93.309205 MPRB	1
<a href="#">44.92815236</a>	-93.249957 MPRB	1
<a href="#">44.92815637</a>	-93.279279 MPRB	1
<a href="#">44.92815659</a>	-93.309243 MPRB	1
<a href="#">44.92815735</a>	-93.246135 MPRB	1
<a href="#">44.92816428</a>	-93.262615 MPRB	1
<a href="#">44.92816468</a>	-93.251052 MPRB	1
<a href="#">44.92816611</a>	-93.273974 MPRB	1
<a href="#">44.92817399</a>	-93.266367 MPRB	1
<a href="#">44.92817803</a>	-93.206404 MPRB	1
<a href="#">44.92818108</a>	-93.268912 MPRB	1
<a href="#">44.92819293</a>	-93.256122 MPRB	1
<a href="#">44.92819412</a>	-93.301872 MPRB	1
<a href="#">44.92820416</a>	-93.261167 MPRB	1
<a href="#">44.92820557</a>	-93.28705 MPRB	1
<a href="#">44.92820798</a>	-93.284317 MPRB	1
<a href="#">44.92820798</a>	-93.240933 MPRB	1
<a href="#">44.92820974</a>	-93.228382 MPRB	1
<a href="#">44.92821033</a>	-93.233319 MPRB	1
<a href="#">44.92821383</a>	-93.311452 MPRB	1
<a href="#">44.92821511</a>	-93.307289 MPRB	1
<a href="#">44.92822045</a>	-93.24346 MPRB	1
<a href="#">44.92822096</a>	-93.323884 MPRB	1
<a href="#">44.92822699</a>	-93.253729 MPRB	1
<a href="#">44.92823257</a>	-93.254856 MPRB	1
<a href="#">44.9282368</a>	-93.225596 MPRB	1
<a href="#">44.92824</a>	-93.252304 MPRB	1
<a href="#">44.92824829</a>	-93.322609 MPRB	1
<a href="#">44.92826015</a>	-93.302259 MPRB	1
<a href="#">44.92826471</a>	-93.217941 MPRB	1
<a href="#">44.92826727</a>	-93.302669 MPRB	1
<a href="#">44.92826955</a>	-93.302716 MPRB	1
<a href="#">44.92827967</a>	-93.227115 MPRB	1
<a href="#">44.92828554</a>	-93.251032 MPRB	1
<a href="#">44.92828683</a>	-93.284317 MPRB	1
<a href="#">44.92828984</a>	-93.284473 MPRB	1
<a href="#">44.92829104</a>	-93.322755 MPRB	1
<a href="#">44.92829236</a>	-93.283182 MPRB	1
<a href="#">44.9282926</a>	-93.234745 MPRB	1
<a href="#">44.92829677</a>	-93.263834 MPRB	1
<a href="#">44.92829993</a>	-93.255004 MPRB	1
<a href="#">44.92831086</a>	-93.225585 MPRB	1
<a href="#">44.92831273</a>	-93.283013 MPRB	1
<a href="#">44.92831525</a>	-93.302648 MPRB	1
<a href="#">44.92832056</a>	-93.228236 MPRB	1
<a href="#">44.92832911</a>	-93.295753 MPRB	1
<a href="#">44.92833379</a>	-93.277588 MPRB	1
<a href="#">44.92833632</a>	-93.279152 MPRB	1
<a href="#">44.92833841</a>	-93.204344 MPRB	1
<a href="#">44.92833941</a>	-93.249782 MPRB	1
<a href="#">44.92834976</a>	-93.215242 MPRB	1
<a href="#">44.92835488</a>	-93.272658 MPRB	1

44.92836114	-93.247415 MPRB	1
44.92836167	-93.238405 MPRB	1
44.92836524	-93.206401 MPRB	1
44.92837378	-93.234733 MPRB	1
44.92837761	-93.303141 MPRB	1
44.92837869	-93.246137 MPRB	1
44.9283814	-93.249966 MPRB	1
44.92838222	-93.21652 MPRB	1
44.92838872	-93.225593 MPRB	1
44.9283912	-93.254854 MPRB	1
44.92839589	-93.262398 MPRB	1
44.92839897	-93.303212 MPRB	1
44.92840303	-93.284323 MPRB	1
44.9284088	-93.219409 MPRB	1
44.92840912	-93.253729 MPRB	1
44.92841028	-93.219058 MPRB	1
44.92841978	-93.279159 MPRB	1
44.92842496	-93.255004 MPRB	1
44.92843026	-93.306913 MPRB	1
44.92843091	-93.285774 MPRB	1
44.92843378	-93.24742 MPRB	1
44.92843605	-93.306016 MPRB	1
44.92843886	-93.281869 MPRB	1
44.92843905	-93.268914 MPRB	1
44.92844021	-93.215243 MPRB	1
44.92844136	-93.202923 MPRB	1
44.92844984	-93.307126 MPRB	1
44.92845412	-93.267674 MPRB	1
44.92845893	-93.243605 MPRB	1
44.92845939	-93.251053 MPRB	1
44.92846658	-93.225596 MPRB	1
44.92848228	-93.216664 MPRB	1
44.92848349	-93.297018 MPRB	1
44.92848632	-93.284317 MPRB	1
44.92848904	-93.216518 MPRB	1
44.92849227	-93.217945 MPRB	1
44.92850284	-93.27413 MPRB	1
44.9285035	-93.271363 MPRB	1
44.92850631	-93.30592 MPRB	1
44.92850667	-93.266359 MPRB	1
44.9285085	-93.277458 MPRB	1
44.92850998	-93.215388 MPRB	1
44.92851282	-93.325312 MPRB	1
44.92851664	-93.206405 MPRB	1
44.92852207	-93.252487 MPRB	1
44.92852261	-93.320193 MPRB	1
44.92852797	-93.272812 MPRB	1
44.92852985	-93.275236 MPRB	1
44.92853494	-93.2256 MPRB	1
44.92853624	-93.285771 MPRB	1
44.92854004	-93.26767 MPRB	1
44.9285432	-93.243461 MPRB	1
44.92855987	-93.307045 MPRB	1
44.92856138	-93.305107 MPRB	1
44.92856328	-93.305464 MPRB	1
44.92856555	-93.305169 MPRB	1
44.92857129	-93.288052 MPRB	1
44.92857249	-93.304303 MPRB	1
44.92857795	-93.250574 MPRB	1
44.9285808	-93.25074 MPRB	1
44.92858162	-93.287665 MPRB	1
44.92858162	-93.250366 MPRB	1
44.92858448	-93.287772 MPRB	1
44.92858539	-93.228382 MPRB	1
44.92858801	-93.252057 MPRB	1
44.92859088	-93.248959 MPRB	1
44.92859554	-93.284208 MPRB	1
44.92860107	-93.266372 MPRB	1
44.9286114	-93.276299 MPRB	1
44.92861428	-93.256269 MPRB	1
44.92861564	-93.275237 MPRB	1
44.92861667	-93.273974 MPRB	1
44.92861737	-93.293583 MPRB	1
44.92861849	-93.2256 MPRB	1
44.92862163	-93.278886 MPRB	1
44.92862372	-93.261167 MPRB	1
44.92863498	-93.296526 MPRB	1
44.92863896	-93.206567 MPRB	1
44.92863932	-93.226865 MPRB	1
44.92864125	-93.262614 MPRB	1
44.92864215	-93.226667 MPRB	1
44.92864286	-93.227949 MPRB	1
44.92864337	-93.229068 MPRB	1
44.92864667	-93.228804 MPRB	1
44.9286471	-93.267684 MPRB	1
44.9286472	-93.226221 MPRB	1
44.92864729	-93.232946 MPRB	1



44.92864787	-93.228692 MPRB	1
44.92864799	-93.318679 MPRB	1
44.92864815	-93.232667 MPRB	1
44.9286492	-93.229282 MPRB	1
44.92865375	-93.233595 MPRB	1
44.92865449	-93.235114 MPRB	1
44.92865494	-93.318576 MPRB	1
44.92865522	-93.319075 MPRB	1
44.92865576	-93.236415 MPRB	1
44.928656	-93.273519 MPRB	1
44.92865636	-93.318286 MPRB	1
44.92865688	-93.23667 MPRB	1
44.92865728	-93.236982 MPRB	1
44.9286574	-93.237699 MPRB	1
44.92865831	-93.238153 MPRB	1
44.9286609	-93.238805 MPRB	1
44.92866106	-93.320945 MPRB	1
44.92866163	-93.235556 MPRB	1
44.92866227	-93.239895 MPRB	1
44.92866231	-93.238986 MPRB	1
44.92866306	-93.235647 MPRB	1
44.92866306	-93.235448 MPRB	1
44.92866352	-93.24008 MPRB	1
44.92866372	-93.240239 MPRB	1
44.92866716	-93.241367 MPRB	1
44.92866717	-93.272147 MPRB	1
44.92866818	-93.243011 MPRB	1
44.92866865	-93.215244 MPRB	1
44.92866969	-93.276669 MPRB	1
44.92867079	-93.235752 MPRB	1
44.92867108	-93.217943 MPRB	1
44.92867122	-93.273323 MPRB	1
44.92867176	-93.254724 MPRB	1
44.92867294	-93.240685 MPRB	1
44.92867331	-93.245765 MPRB	1
44.92867396	-93.255309 MPRB	1
44.92867561	-93.277083 MPRB	1
44.92867601	-93.325047 MPRB	1
44.9286762	-93.325415 MPRB	1
44.92867717	-93.270356 MPRB	1
44.92867746	-93.246614 MPRB	1
44.92867748	-93.289767 MPRB	1
44.92867764	-93.246764 MPRB	1
44.92867778	-93.29014 MPRB	1
44.9286781	-93.247145 MPRB	1
44.9286789	-93.247008 MPRB	1
44.92868243	-93.271052 MPRB	1
44.92868257	-93.292263 MPRB	1
44.92868485	-93.285187 MPRB	1
44.92868511	-93.250694 MPRB	1
44.92868524	-93.303826 MPRB	1
44.92868653	-93.249568 MPRB	1
44.92868805	-93.244628 MPRB	1
44.92868957	-93.262741 MPRB	1
44.92869005	-93.327933 MPRB	1
44.92869127	-93.263572 MPRB	1
44.92869236	-93.268177 MPRB	1
44.92869241	-93.265834 MPRB	1
44.92869303	-93.265266 MPRB	1
44.92869341	-93.251872 MPRB	1
44.92869411	-93.248897 MPRB	1
44.92869513	-93.247692 MPRB	1
44.92869833	-93.247872 MPRB	1
44.92869946	-93.267306 MPRB	1
44.92869989	-93.265988 MPRB	1
44.92870271	-93.211565 MPRB	1
44.92870282	-93.293578 MPRB	1
44.92870517	-93.266122 MPRB	1
44.92870643	-93.275239 MPRB	1
44.92870707	-93.26657 MPRB	1
44.92871087	-93.266427 MPRB	1
44.92871126	-93.304254 MPRB	1
44.92871154	-93.225646 MPRB	1
44.92871211	-93.296588 MPRB	1
44.92871311	-93.307803 MPRB	1
44.92872413	-93.281409 MPRB	1
44.92873141	-93.277113 MPRB	1
44.92874409	-93.22722 MPRB	1
44.92874456	-93.227563 MPRB	1
44.92874472	-93.228809 MPRB	1
44.92874479	-93.228498 MPRB	1
44.92874504	-93.228687 MPRB	1
44.92874776	-93.202524 MPRB	1
44.92874967	-93.276992 MPRB	1
44.9287506	-93.226115 MPRB	1
44.9287544	-93.304234 MPRB	1
44.9287554	-93.293718 MPRB	1

44.92875709	-93.318511	MPRB	1
44.92875726	-93.236146	MPRB	1
44.92875726	-93.234343	MPRB	1
44.92875747	-93.234987	MPRB	1
44.92875757	-93.253212	MPRB	1
44.92875894	-93.276669	MPRB	1
44.92875969	-93.236834	MPRB	1
44.92875993	-93.236425	MPRB	1
44.92876033	-93.273662	MPRB	1
44.92876215	-93.251052	MPRB	1
44.92876281	-93.238283	MPRB	1
44.9287631	-93.304012	MPRB	1
44.92876414	-93.238968	MPRB	1
44.92876451	-93.239259	MPRB	1
44.92876471	-93.239419	MPRB	1
44.92876482	-93.28839	MPRB	1
44.92876652	-93.253429	MPRB	1
44.92876654	-93.240068	MPRB	1
44.92876816	-93.240545	MPRB	1
44.92876936	-93.253007	MPRB	1
44.92877011	-93.204194	MPRB	1
44.92877057	-93.249783	MPRB	1
44.92877079	-93.252856	MPRB	1
44.92877149	-93.272274	MPRB	1
44.92877238	-93.254039	MPRB	1
44.92877434	-93.254174	MPRB	1
44.92877443	-93.243123	MPRB	1
44.92877618	-93.244464	MPRB	1
44.92877692	-93.246848	MPRB	1
44.92877714	-93.28576	MPRB	1
44.92877795	-93.249943	MPRB	1
44.92877802	-93.311508	MPRB	1
44.92877831	-93.24248	MPRB	1
44.92877903	-93.245208	MPRB	1
44.92877928	-93.272904	MPRB	1
44.92878068	-93.244232	MPRB	1
44.92878103	-93.324363	MPRB	1
44.92878154	-93.253828	MPRB	1
44.92878231	-93.271273	MPRB	1
44.92878248	-93.25474	MPRB	1
44.92878311	-93.257079	MPRB	1
44.92878331	-93.246365	MPRB	1
44.92878359	-93.279141	MPRB	1
44.9287853	-93.325589	MPRB	1
44.92878548	-93.325945	MPRB	1
44.92878569	-93.270947	MPRB	1
44.92878643	-93.24654	MPRB	1
44.9287868	-93.325776	MPRB	1
44.92878697	-93.326112	MPRB	1
44.92878706	-93.326311	MPRB	1
44.92878714	-93.260737	MPRB	1
44.92878786	-93.254496	MPRB	1
44.92878901	-93.246252	MPRB	1
44.92878996	-93.246452	MPRB	1
44.92878999	-93.260874	MPRB	1
44.92879261	-93.262164	MPRB	1
44.9287931	-93.252294	MPRB	1
44.92879571	-93.328162	MPRB	1
44.9287971	-93.260443	MPRB	1
44.92879773	-93.260165	MPRB	1
44.92879829	-93.26283	MPRB	1
44.92879923	-93.262974	MPRB	1
44.92880226	-93.265756	MPRB	1
44.9288033	-93.248664	MPRB	1
44.9288037	-93.262708	MPRB	1
44.92880438	-93.260306	MPRB	1
44.92880454	-93.266044	MPRB	1
44.92880545	-93.328906	MPRB	1
44.9288087	-93.296647	MPRB	1
44.92881615	-93.219525	MPRB	1
44.92881844	-93.218849	MPRB	1
44.92882009	-93.296568	MPRB	1
44.92882028	-93.218982	MPRB	1
44.92882043	-93.202528	MPRB	1
44.92882294	-93.206567	MPRB	1
44.9288261	-93.308037	MPRB	1
44.92882752	-93.247421	MPRB	1
44.92883623	-93.296586	MPRB	1
44.92883797	-93.276674	MPRB	1
44.9288386	-93.284477	MPRB	1
44.9288387	-93.2771	MPRB	1
44.9288496	-93.252289	MPRB	1
44.9288541	-93.241073	MPRB	1
44.92886117	-93.233465	MPRB	1
44.92886502	-93.307952	MPRB	1
44.9288655	-93.27699	MPRB	1
44.92886645	-93.277629	MPRB	1

44.92886798	-93.238538	MPRB	1
44.92887532	-93.24724	MPRB	1
44.92888256	-93.326589	MPRB	1
44.92888302	-93.289474	MPRB	1
44.92888555	-93.287053	MPRB	1
44.92888637	-93.249789	MPRB	1
44.92888939	-93.285756	MPRB	1
44.9288927	-93.297163	MPRB	1
44.92889462	-93.289616	MPRB	1
44.92889556	-93.266212	MPRB	1
44.9289012	-93.21652	MPRB	1
44.92890656	-93.23459	MPRB	1
44.92891109	-93.202547	MPRB	1
44.92891511	-93.252294	MPRB	1
44.92892739	-93.284469	MPRB	1
44.92893112	-93.251052	MPRB	1
44.92893455	-93.252491	MPRB	1
44.92893571	-93.256123	MPRB	1
44.92893828	-93.297154	MPRB	1
44.92893906	-93.233466	MPRB	1
44.92894255	-93.276643	MPRB	1
44.92894448	-93.261178	MPRB	1
44.92894856	-93.295735	MPRB	1
44.92895492	-93.296511	MPRB	1
44.92895674	-93.273963	MPRB	1
44.92895998	-93.289616	MPRB	1
44.92896107	-93.297072	MPRB	1
44.92896159	-93.318764	MPRB	1
44.92896202	-93.297216	MPRB	1
44.92896368	-93.285756	MPRB	1
44.92896624	-93.271511	MPRB	1
44.92896672	-93.295103	MPRB	1
44.92896847	-93.286909	MPRB	1
44.92896857	-93.296089	MPRB	1
44.92897201	-93.296413	MPRB	1
44.92897223	-93.216665	MPRB	1
44.92897717	-93.263845	MPRB	1
44.92897991	-93.306893	MPRB	1
44.92898855	-93.253726	MPRB	1
44.92898858	-93.253582	MPRB	1
44.9289943	-93.288139	MPRB	1
44.92899748	-93.252301	MPRB	1
44.92899821	-93.243606	MPRB	1
44.92900412	-93.202605	MPRB	1
44.92901197	-93.295619	MPRB	1
44.92902328	-93.296328	MPRB	1
44.92902356	-93.233469	MPRB	1
44.92902382	-93.217798	MPRB	1
44.92902455	-93.206408	MPRB	1
44.92902569	-93.276626	MPRB	1
44.92903114	-93.23967	MPRB	1
44.92903142	-93.228236	MPRB	1
44.92903215	-93.205544	MPRB	1
44.92903228	-93.308735	MPRB	1
44.9290353	-93.294494	MPRB	1
44.92903899	-93.276293	MPRB	1
44.92904098	-93.279286	MPRB	1
44.92904898	-93.262393	MPRB	1
44.92905509	-93.296604	MPRB	1
44.92905787	-93.234731	MPRB	1
44.92906078	-93.296515	MPRB	1
44.92906268	-93.296566	MPRB	1
44.92906315	-93.253726	MPRB	1
44.92906458	-93.296542	MPRB	1
44.92906508	-93.273971	MPRB	1
44.92906613	-93.322599	MPRB	1
44.92906664	-93.25755	MPRB	1
44.92907105	-93.314696	MPRB	1
44.92907236	-93.261177	MPRB	1
44.92907431	-93.217941	MPRB	1
44.92907502	-93.296443	MPRB	1
44.92908072	-93.296594	MPRB	1
44.92909495	-93.254994	MPRB	1
44.9290958	-93.271377	MPRB	1
44.92909733	-93.253582	MPRB	1
44.92909733	-93.297022	MPRB	1
44.92909733	-93.29692	MPRB	1
44.92909873	-93.289615	MPRB	1
44.92909997	-93.2768	MPRB	1
44.92910662	-93.289472	MPRB	1
44.92910824	-93.266358	MPRB	1
44.92910908	-93.24724	MPRB	1
44.92911359	-93.228382	MPRB	1
44.92911698	-93.206181	MPRB	1
44.92912155	-93.296424	MPRB	1
44.92912345	-93.296353	MPRB	1
44.92912772	-93.296979	MPRB	1

44.92912793	-93.279141 MPRB	1
44.92913405	-93.204434 MPRB	1
44.92913478	-93.308097 MPRB	1
44.92913531	-93.296829 MPRB	1
44.92913911	-93.296732 MPRB	1
44.92914119	-93.243605 MPRB	1
44.92914291	-93.297049 MPRB	1
44.92914437	-93.237282 MPRB	1
44.92915383	-93.238551 MPRB	1
44.92915786	-93.205758 MPRB	1
44.9291619	-93.296877 MPRB	1
44.92916926	-93.29629 MPRB	1
44.92917603	-93.284312 MPRB	1
44.92917694	-93.273964 MPRB	1
44.92918056	-93.308834 MPRB	1
44.92918079	-93.214121 MPRB	1
44.92918095	-93.243466 MPRB	1
44.92918388	-93.253728 MPRB	1
44.92918848	-93.296968 MPRB	1
44.92919051	-93.216665 MPRB	1
44.92919698	-93.281872 MPRB	1
44.9291974	-93.215244 MPRB	1
44.92919815	-93.276589 MPRB	1
44.92919818	-93.229674 MPRB	1
44.92920305	-93.262619 MPRB	1
44.92920764	-93.289615 MPRB	1
44.92920819	-93.296348 MPRB	1
44.92921963	-93.309832 MPRB	1
44.92922567	-93.283174 MPRB	1
44.92922662	-93.314556 MPRB	1
44.92922683	-93.260055 MPRB	1
44.9292294	-93.288138 MPRB	1
44.92923022	-93.265147 MPRB	1
44.92923696	-93.292156 MPRB	1
44.92924011	-93.287052 MPRB	1
44.92924017	-93.308026 MPRB	1
44.92924176	-93.256128 MPRB	1
44.92925218	-93.276853 MPRB	1
44.9292605	-93.237115 MPRB	1
44.92926093	-93.234588 MPRB	1
44.92926194	-93.24978 MPRB	1
44.92926461	-93.236004 MPRB	1
44.9292676	-93.306873 MPRB	1
44.9292735	-93.327723 MPRB	1
44.9292737	-93.296394 MPRB	1
44.92927582	-93.205734 MPRB	1
44.92927807	-93.217804 MPRB	1
44.9292808	-93.257543 MPRB	1
44.9292859	-93.279146 MPRB	1
44.9292879	-93.259914 MPRB	1
44.92929278	-93.256132 MPRB	1
44.9292948	-93.216524 MPRB	1
44.92929645	-93.260062 MPRB	1
44.92929731	-93.216665 MPRB	1
44.92929793	-93.25107 MPRB	1
44.92929892	-93.273975 MPRB	1
44.92931775	-93.205486 MPRB	1
44.92932676	-93.277753 MPRB	1
44.92932878	-93.251199 MPRB	1
44.92933443	-93.228239 MPRB	1
44.92933573	-93.206572 MPRB	1
44.92934098	-93.29648 MPRB	1
44.92934303	-93.254857 MPRB	1
44.92934478	-93.29646 MPRB	1
44.92934573	-93.296507 MPRB	1
44.92935346	-93.26877 MPRB	1
44.92935495	-93.307602 MPRB	1
44.92935902	-93.296424 MPRB	1
44.92935908	-93.307678 MPRB	1
44.92936445	-93.263854 MPRB	1
44.92937003	-93.249782 MPRB	1
44.92937326	-93.296513 MPRB	1
44.92937611	-93.296393 MPRB	1
44.92937706	-93.296487 MPRB	1
44.92937799	-93.268917 MPRB	1
44.92937864	-93.254995 MPRB	1
44.92938276	-93.296459 MPRB	1
44.92938561	-93.296264 MPRB	1
44.92938973	-93.30697 MPRB	1
44.92939027	-93.205162 MPRB	1
44.92939357	-93.296679 MPRB	1
44.92940724	-93.284317 MPRB	1
44.929411	-93.287045 MPRB	1
44.92941361	-93.228254 MPRB	1
44.92941676	-93.206412 MPRB	1
44.92941685	-93.274113 MPRB	1
44.92941773	-93.327863 MPRB	1



44.9294209	-93.234728	MPRB	1
44.92942537	-93.248532	MPRB	1
44.92942556	-93.253584	MPRB	1
44.92942562	-93.273962	MPRB	1
44.92943057	-93.222335	MPRB	1
44.9294395	-93.219204	MPRB	1
44.92944725	-93.295821	MPRB	1
44.92944899	-93.262394	MPRB	1
44.92945054	-93.296604	MPRB	1
44.92945648	-93.27151	MPRB	1
44.92945861	-93.308295	MPRB	1
44.92945916	-93.228382	MPRB	1
44.92946054	-93.266363	MPRB	1
44.92946207	-93.271365	MPRB	1
44.92946231	-93.245994	MPRB	1
44.92947128	-93.243461	MPRB	1
44.92947892	-93.242183	MPRB	1
44.92948092	-93.296582	MPRB	1
44.9294813	-93.254995	MPRB	1
44.92948538	-93.262396	MPRB	1
44.92949133	-93.21397	MPRB	1
44.9294977	-93.257539	MPRB	1
44.92949928	-93.263839	MPRB	1
44.92950006	-93.295759	MPRB	1
44.92950698	-93.275628	MPRB	1
44.92950938	-93.314696	MPRB	1
44.92951184	-93.273962	MPRB	1
44.92951421	-93.216522	MPRB	1
44.92951436	-93.261175	MPRB	1
44.92951441	-93.216664	MPRB	1
44.92951769	-93.276058	MPRB	1
44.92952104	-93.206407	MPRB	1
44.9295219	-93.296197	MPRB	1
44.9295219	-93.295839	MPRB	1
44.92952278	-93.286902	MPRB	1
44.92952383	-93.275348	MPRB	1
44.92952474	-93.295851	MPRB	1
44.92952544	-93.294083	MPRB	1
44.92952759	-93.295844	MPRB	1
44.92953234	-93.295924	MPRB	1
44.92953247	-93.271358	MPRB	1
44.92953467	-93.244745	MPRB	1
44.92953614	-93.295784	MPRB	1
44.92953647	-93.296411	MPRB	1
44.92954192	-93.251052	MPRB	1
44.92954373	-93.295836	MPRB	1
44.92954658	-93.296286	MPRB	1
44.92954658	-93.296313	MPRB	1
44.92954699	-93.268917	MPRB	1
44.92954753	-93.295838	MPRB	1
44.9295485	-93.285607	MPRB	1
44.92954943	-93.29627	MPRB	1
44.92955065	-93.293914	MPRB	1
44.92955069	-93.311716	MPRB	1
44.92955133	-93.296216	MPRB	1
44.92955228	-93.295788	MPRB	1
44.92955308	-93.296477	MPRB	1
44.92955513	-93.296252	MPRB	1
44.92955607	-93.29399	MPRB	1
44.92956068	-93.296482	MPRB	1
44.92956842	-93.295745	MPRB	1
44.92956842	-93.295756	MPRB	1
44.92957013	-93.265146	MPRB	1
44.92957127	-93.295689	MPRB	1
44.92957207	-93.296451	MPRB	1
44.92957222	-93.2957	MPRB	1
44.92957317	-93.295827	MPRB	1
44.92957487	-93.263691	MPRB	1
44.92957697	-93.296296	MPRB	1
44.92957697	-93.295824	MPRB	1
44.92957697	-93.295747	MPRB	1
44.92957758	-93.232129	MPRB	1
44.92957981	-93.295651	MPRB	1
44.92957991	-93.206571	MPRB	1
44.92958063	-93.213971	MPRB	1
44.92958118	-93.23967	MPRB	1
44.92958165	-93.263831	MPRB	1
44.92958171	-93.296162	MPRB	1
44.92958187	-93.262396	MPRB	1
44.929582	-93.21412	MPRB	1
44.92958224	-93.294881	MPRB	1
	-93.294866	MPRB	1
44.92958224	-93.29453	MPRB	1
44.92958266	-93.296188	MPRB	1
44.9295843	-93.204382	MPRB	1
44.92958456	-93.295846	MPRB	1
44.92958462	-93.295269	MPRB	1

44.92958769	-93.222449 MPRB	1
44.92958841	-93.295276 MPRB	1
44.92958889	-93.295034 MPRB	1
44.92958889	-93.294645 MPRB	1
44.92958936	-93.295107 MPRB	1
44.92959034	-93.251054 MPRB	1
44.92959076	-93.262608 MPRB	1
44.92959079	-93.295023 MPRB	1
44.92959216	-93.295918 MPRB	1
44.92959316	-93.295106 MPRB	1
44.92959391	-93.296433 MPRB	1
44.92959411	-93.295344 MPRB	1
44.92959411	-93.295125 MPRB	1
44.92959459	-93.294836 MPRB	1
44.92959459	-93.294679 MPRB	1
44.92959743	-93.294822 MPRB	1
44.92959791	-93.293742 MPRB	1
44.92959966	-93.204621 MPRB	1
44.92961313	-93.216667 MPRB	1
44.92961902	-93.239798 MPRB	1
44.92962288	-93.267421 MPRB	1
44.92962873	-93.307832 MPRB	1
44.92962918	-93.256264 MPRB	1
44.92963153	-93.31333 MPRB	1
44.92963979	-93.274111 MPRB	1
44.92964121	-93.258795 MPRB	1
44.92964605	-93.283015 MPRB	1
44.92964838	-93.212852 MPRB	1
44.92965595	-93.2512 MPRB	1
44.92965929	-93.27136 MPRB	1
44.92966132	-93.228237 MPRB	1
44.92966402	-93.254856 MPRB	1
44.92966671	-93.307894 MPRB	1
44.92968388	-93.27734 MPRB	1
44.92968768	-93.277466 MPRB	1
44.92969011	-93.248541 MPRB	1
44.92969426	-93.249783 MPRB	1
44.92970127	-93.28447 MPRB	1
44.92970395	-93.261172 MPRB	1
44.92970597	-93.249944 MPRB	1
44.92970769	-93.277381 MPRB	1
44.92970841	-93.253729 MPRB	1
44.92970953	-93.273962 MPRB	1
44.92972043	-93.277434 MPRB	1
44.92972204	-93.21156 MPRB	1
44.92972518	-93.277322 MPRB	1
44.92972551	-93.286903 MPRB	1
44.92972641	-93.271511 MPRB	1
44.92973134	-93.216524 MPRB	1
44.92973422	-93.244737 MPRB	1
44.92973456	-93.217945 MPRB	1
44.92973948	-93.213971 MPRB	1
44.92974092	-93.277503 MPRB	1
44.92974237	-93.274113 MPRB	1
44.92974323	-93.239794 MPRB	1
44.92974672	-93.253597 MPRB	1
44.9297497	-93.252297 MPRB	1
44.92975461	-93.277558 MPRB	1
44.92975753	-93.277679 MPRB	1
44.92975946	-93.241061 MPRB	1
44.92976011	-93.23332 MPRB	1
44.92976625	-93.251211 MPRB	1
44.92977102	-93.251053 MPRB	1
44.929773	-93.271365 MPRB	1
44.9297736	-93.277635 MPRB	1
44.92977579	-93.215246 MPRB	1
44.9297869	-93.277533 MPRB	1
44.92978946	-93.262622 MPRB	1
44.92979029	-93.277429 MPRB	1
44.92979454	-93.206408 MPRB	1
44.92979497	-93.27768 MPRB	1
44.92980114	-93.277281 MPRB	1
44.92980285	-93.215393 MPRB	1
44.92980518	-93.277637 MPRB	1
44.92981354	-93.277591 MPRB	1
44.9298182	-93.249783 MPRB	1
44.92982084	-93.271512 MPRB	1
44.92982115	-93.284466 MPRB	1
44.92982221	-93.256121 MPRB	1
44.92982345	-93.277541 MPRB	1
44.92982393	-93.277479 MPRB	1
44.92982453	-93.256254 MPRB	1
44.92982549	-93.214117 MPRB	1
44.92982887	-93.216526 MPRB	1
44.92983088	-93.275321 MPRB	1
44.92983158	-93.252296 MPRB	1
44.92984199	-93.27717 MPRB	1

44.929844	-93.206734	MPRB	1
44.92984652	-93.262396	MPRB	1
44.9298497	-93.285747	MPRB	1
44.92985091	-93.307918	MPRB	1
44.92985249	-93.277228	MPRB	1
44.92985336	-93.277346	MPRB	1
44.92985957	-93.219061	MPRB	1
44.92986323	-93.313138	MPRB	1
44.92986453	-93.308331	MPRB	1
44.92986644	-93.253728	MPRB	1
44.92986783	-93.251066	MPRB	1
44.92986914	-93.206231	MPRB	1
44.92987615	-93.27729	MPRB	1
44.92987827	-93.242189	MPRB	1
44.92988018	-93.292014	MPRB	1
44.929881	-93.243463	MPRB	1
44.92988536	-93.271376	MPRB	1
44.92988596	-93.216664	MPRB	1
44.92988775	-93.22838	MPRB	1
44.92990081	-93.268769	MPRB	1
44.92990309	-93.254996	MPRB	1
44.92990462	-93.206018	MPRB	1
44.92990837	-93.229663	MPRB	1
44.92991001	-93.277343	MPRB	1
44.92991284	-93.289611	MPRB	1
44.92991507	-93.246139	MPRB	1
44.92992568	-93.204032	MPRB	1
44.92992599	-93.235857	MPRB	1
44.92992882	-93.321478	MPRB	1
44.92993225	-93.266356	MPRB	1
44.92993413	-93.227113	MPRB	1
44.92993526	-93.2225	MPRB	1
44.92994271	-93.273963	MPRB	1
44.92994367	-93.251059	MPRB	1
44.92994731	-93.220324	MPRB	1
44.92995565	-93.207427	MPRB	1
44.92995676	-93.252487	MPRB	1
44.92996158	-93.253583	MPRB	1
44.92996741	-93.206862	MPRB	1
44.92996968	-93.234587	MPRB	1
44.92997359	-93.240935	MPRB	1
44.92997508	-93.206302	MPRB	1
44.92997786	-93.286898	MPRB	1
44.92997943	-93.287039	MPRB	1
44.92998158	-93.248528	MPRB	1
44.92999201	-93.232114	MPRB	1
44.92999349	-93.284476	MPRB	1
44.92999418	-93.229651	MPRB	1
44.92999521	-93.322755	MPRB	1
44.92999548	-93.228237	MPRB	1
44.93000055	-93.222751	MPRB	1
44.93001079	-93.28433	MPRB	1
44.93001517	-93.255009	MPRB	1
44.93001578	-93.227114	MPRB	1
44.93001813	-93.271364	MPRB	1
44.93002253	-93.320177	MPRB	1
44.93002603	-93.273961	MPRB	1
44.9300275	-93.246135	MPRB	1
44.93002815	-93.253744	MPRB	1
44.93003009	-93.251066	MPRB	1
44.93003427	-93.263829	MPRB	1
44.93003469	-93.289609	MPRB	1
44.93003658	-93.289467	MPRB	1
44.93004121	-93.272809	MPRB	1
44.93004256	-93.266367	MPRB	1
44.93004443	-93.249781	MPRB	1
44.93004456	-93.313237	MPRB	1
44.93004567	-93.205933	MPRB	1
44.93004699	-93.205436	MPRB	1
44.93004752	-93.326428	MPRB	1
44.93004843	-93.22106	MPRB	1
44.93005221	-93.279286	MPRB	1
44.93005941	-93.277447	MPRB	1
44.93006441	-93.256132	MPRB	1
44.9300722	-93.21029	MPRB	1
44.93007366	-93.232115	MPRB	1
44.93008087	-93.220472	MPRB	1
44.93008775	-93.310032	MPRB	1
44.93009051	-93.234729	MPRB	1
44.93009524	-93.281722	MPRB	1
44.93010877	-93.256134	MPRB	1
44.93011089	-93.251056	MPRB	1
44.93011764	-93.279302	MPRB	1
44.93012532	-93.243608	MPRB	1
44.9301431	-93.238534	MPRB	1
44.93014375	-93.327861	MPRB	1
44.93014396	-93.252297	MPRB	1

44.93014488	-93.221132 MPRB	1
44.93014582	-93.286901 MPRB	1
44.93015052	-93.281715 MPRB	1
44.93015209	-93.2512 MPRB	1
44.93015243	-93.262621 MPRB	1
44.93016042	-93.245985 MPRB	1
44.9301638	-93.284316 MPRB	1
44.93016833	-93.263831 MPRB	1
44.93017418	-93.289467 MPRB	1
44.9301751	-93.28446 MPRB	1
44.93019593	-93.249945 MPRB	1
44.93019981	-93.254992 MPRB	1
44.93020311	-93.285618 MPRB	1
44.93021116	-93.287041 MPRB	1
44.93021781	-93.251072 MPRB	1
44.93021933	-93.262386 MPRB	1
44.93022511	-93.314542 MPRB	1
44.9302261	-93.229654 MPRB	1
44.93022688	-93.237111 MPRB	1
44.93023531	-93.272654 MPRB	1
44.93023599	-93.234585 MPRB	1
44.93023892	-93.284328 MPRB	1
44.93024635	-93.265145 MPRB	1
44.93024792	-93.22696 MPRB	1
44.93025222	-93.243461 MPRB	1
44.93025653	-93.267692 MPRB	1
44.93025763	-93.284473 MPRB	1
44.93026292	-93.262603 MPRB	1
44.93026547	-93.228382 MPRB	1
44.93026589	-93.239797 MPRB	1
44.9302671	-93.219063 MPRB	1
44.93028397	-93.21652 MPRB	1
44.93028456	-93.248684 MPRB	1
44.93028724	-93.28561 MPRB	1
44.93029223	-93.27733 MPRB	1
44.93029229	-93.249783 MPRB	1
44.93029525	-93.25755 MPRB	1
44.93029923	-93.234729 MPRB	1
44.93030539	-93.279147 MPRB	1
44.93030601	-93.272811 MPRB	1
44.93030959	-93.289607 MPRB	1
44.9303107	-93.327715 MPRB	1
44.93032152	-93.284325 MPRB	1
44.93032279	-93.308216 MPRB	1
44.93032746	-93.277426 MPRB	1
44.93032916	-93.272651 MPRB	1
44.93033956	-93.28447 MPRB	1
44.93034252	-93.313143 MPRB	1
44.93034709	-93.213974 MPRB	1
44.93035237	-93.243468 MPRB	1
44.93035673	-93.24868 MPRB	1
44.93035792	-93.308145 MPRB	1
44.93035942	-93.264899 MPRB	1
44.93035968	-93.265144 MPRB	1
44.9303625	-93.275766 MPRB	1
44.93036572	-93.320037 MPRB	1
44.93036815	-93.229674 MPRB	1
44.93036954	-93.276324 MPRB	1
44.93037153	-93.27615 MPRB	1
44.93037392	-93.275981 MPRB	1
44.93037472	-93.276485 MPRB	1
44.93037724	-93.290036 MPRB	1
44.93038402	-93.216665 MPRB	1
44.93038415	-93.25864 MPRB	1
44.93038534	-93.285436 MPRB	1
44.93038536	-93.273959 MPRB	1
44.93038744	-93.285162 MPRB	1
44.93039406	-93.26239 MPRB	1
44.93039802	-93.235855 MPRB	1
44.93039966	-93.275694 MPRB	1
44.93040504	-93.249386 MPRB	1
44.93040665	-93.308104 MPRB	1
44.93041056	-93.282327 MPRB	1
44.93041075	-93.276258 MPRB	1
44.93041128	-93.276417 MPRB	1
44.93041318	-93.250366 MPRB	1
44.93041396	-93.260041 MPRB	1
44.93041939	-93.249137 MPRB	1
44.93042223	-93.249001 MPRB	1
44.93042441	-93.278712 MPRB	1
44.9304276	-93.316621 MPRB	1
44.9304276	-93.308203 MPRB	1
44.93042882	-93.311114 MPRB	1
44.93042983	-93.219208 MPRB	1
44.93043086	-93.316442 MPRB	1
44.93044318	-93.227211 MPRB	1
44.93044378	-93.266354 MPRB	1



44.93045215	-93.23437 MPRB	1
44.93045248	-93.236291 MPRB	1
44.93045363	-93.326072 MPRB	1
44.93045596	-93.234999 MPRB	1
44.93045771	-93.238839 MPRB	1
44.93045771	-93.23897 MPRB	1
44.93046079	-93.241186 MPRB	1
44.93046181	-93.239462 MPRB	1
44.93046342	-93.23937 MPRB	1
44.9304641	-93.242987 MPRB	1
44.93046414	-93.244008 MPRB	1
44.93046431	-93.245163 MPRB	1
44.93046513	-93.273573 MPRB	1
44.93046616	-93.246285 MPRB	1
44.93046762	-93.210278 MPRB	1
44.93046819	-93.326144 MPRB	1
44.93047106	-93.273104 MPRB	1
44.93047352	-93.257675 MPRB	1
44.93047923	-93.245925 MPRB	1
44.93048279	-93.27037 MPRB	1
44.93048325	-93.25829 MPRB	1
44.93048396	-93.259024 MPRB	1
44.93048588	-93.257947 MPRB	1
44.93048737	-93.25889 MPRB	1
44.93048852	-93.265567 MPRB	1
44.930489	-93.266029 MPRB	1
44.93049153	-93.328531 MPRB	1
44.93049522	-93.26539 MPRB	1
44.93049538	-93.263593 MPRB	1
44.9304965	-93.267331 MPRB	1
44.93049665	-93.263498 MPRB	1
44.93050126	-93.288834 MPRB	1
44.93050325	-93.289388 MPRB	1
44.93050774	-93.263242 MPRB	1
44.93051685	-93.291502 MPRB	1
44.9305179	-93.285885 MPRB	1
44.93051867	-93.291624 MPRB	1
44.93051937	-93.250246 MPRB	1
44.93051961	-93.292449 MPRB	1
44.93052372	-93.249452 MPRB	1
44.93052553	-93.218396 MPRB	1
44.93052577	-93.283296 MPRB	1
44.93052702	-93.219407 MPRB	1
44.93053149	-93.21802 MPRB	1
44.93054174	-93.312566 MPRB	1
44.93054201	-93.281041 MPRB	1
44.93054492	-93.315169 MPRB	1
44.93054627	-93.280759 MPRB	1
44.93055006	-93.278725 MPRB	1
44.93055064	-93.215529 MPRB	1
44.93055487	-93.284817 MPRB	1
44.93055697	-93.258747 MPRB	1
44.93056361	-93.228522 MPRB	1
44.93056511	-93.214851 MPRB	1
44.93056559	-93.276396 MPRB	1
44.93056741	-93.236408 MPRB	1
44.93056767	-93.227988 MPRB	1
44.93056773	-93.235003 MPRB	1
44.93057046	-93.252717 MPRB	1
44.93057113	-93.319135 MPRB	1
44.93057203	-93.240127 MPRB	1
44.93057249	-93.238844 MPRB	1
44.930576	-93.293182 MPRB	1
44.93057792	-93.242527 MPRB	1
44.93058249	-93.246279 MPRB	1
44.93058268	-93.203057 MPRB	1
44.93059054	-93.257667 MPRB	1
44.9305919	-93.311196 MPRB	1
44.93059218	-93.247015 MPRB	1
44.93059353	-93.256581 MPRB	1
44.93059377	-93.273011 MPRB	1
44.93059397	-93.259226 MPRB	1
44.93059516	-93.25646 MPRB	1
44.93059548	-93.283005 MPRB	1
44.93059716	-93.256356 MPRB	1
44.93059731	-93.27183 MPRB	1
44.93059788	-93.247165 MPRB	1
44.93059883	-93.323079 MPRB	1
44.93060038	-93.28947 MPRB	1
44.93060057	-93.322834 MPRB	1
44.93060067	-93.26222 MPRB	1
44.93060192	-93.284309 MPRB	1
44.93060262	-93.322966 MPRB	1
44.93060272	-93.263558 MPRB	1
44.93060292	-93.204959 MPRB	1
44.93060423	-93.317591 MPRB	1
44.93060489	-93.27035 MPRB	1

44.93060522	-93.270473 MPRB	1
44.93060616	-93.26312 MPRB	1
44.93060773	-93.269311 MPRB	1
44.93060935	-93.288374 MPRB	1
44.93061079	-93.266501 MPRB	1
44.93061184	-93.265788 MPRB	1
44.93061235	-93.262836 MPRB	1
44.93061238	-93.264288 MPRB	1
44.93061249	-93.262937 MPRB	1
44.93061261	-93.264074 MPRB	1
44.93061358	-93.263009 MPRB	1
44.93061408	-93.263741 MPRB	1
44.93061518	-93.325511 MPRB	1
44.93061874	-93.267897 MPRB	1
44.93062064	-93.248672 MPRB	1
44.93062368	-93.267112 MPRB	1
44.93063291	-93.284481 MPRB	1
44.93064015	-93.292913 MPRB	1
44.93064317	-93.21861 MPRB	1
44.9306501	-93.308416 MPRB	1
44.93065459	-93.293104 MPRB	1
44.93066106	-93.292968 MPRB	1
44.93066522	-93.254854 MPRB	1
44.93066535	-93.293112 MPRB	1
44.93066592	-93.20358 MPRB	1
44.9306668	-93.32771 MPRB	1
44.93066853	-93.311006 MPRB	1
44.93066883	-93.288145 MPRB	1
44.93068769	-93.271365 MPRB	1
44.93068909	-93.264184 MPRB	1
44.93069351	-93.252486 MPRB	1
44.93069449	-93.308345 MPRB	1
44.93069568	-93.32786 MPRB	1
44.93069816	-93.256261 MPRB	1
44.93070418	-93.216526 MPRB	1
44.93070536	-93.220473 MPRB	1
44.93071326	-93.259899 MPRB	1
44.93071375	-93.243625 MPRB	1
44.93071414	-93.267431 MPRB	1
44.93071425	-93.289464 MPRB	1
44.9307153	-93.293204 MPRB	1
44.93071587	-93.206747 MPRB	1
44.93072064	-93.209693 MPRB	1
44.93072197	-93.217823 MPRB	1
44.93072572	-93.260052 MPRB	1
44.93072936	-93.208596 MPRB	1
44.93073224	-93.284307 MPRB	1
44.93073296	-93.208029 MPRB	1
44.930734	-93.24234 MPRB	1
44.93073929	-93.234588 MPRB	1
44.93073933	-93.207894 MPRB	1
44.93074267	-93.207103 MPRB	1
44.93074437	-93.245967 MPRB	1
44.93074774	-93.253599 MPRB	1
44.93075399	-93.254852 MPRB	1
44.93075468	-93.30835 MPRB	1
44.93075633	-93.243462 MPRB	1
44.93075637	-93.203948 MPRB	1
44.93076174	-93.258637 MPRB	1
44.93076949	-93.327862 MPRB	1
44.93077769	-93.205335 MPRB	1
44.93078113	-93.248529 MPRB	1
44.93078393	-93.203458 MPRB	1
44.93078509	-93.203635 MPRB	1
44.93078692	-93.205636 MPRB	1
44.93078784	-93.206193 MPRB	1
44.93078862	-93.310475 MPRB	1
44.93078878	-93.271362 MPRB	1
44.93079196	-93.290953 MPRB	1
44.93079241	-93.318912 MPRB	1
44.9307955	-93.308365 MPRB	1
44.93080021	-93.251056 MPRB	1
44.93080697	-93.244001 MPRB	1
44.93080874	-93.206858 MPRB	1
44.93081921	-93.248674 MPRB	1
44.93083804	-93.327852 MPRB	1
44.93084096	-93.267432 MPRB	1
44.93084547	-93.216667 MPRB	1
44.93085122	-93.239667 MPRB	1
44.93085202	-93.230776 MPRB	1
44.93085842	-93.253725 MPRB	1
44.93085992	-93.214116 MPRB	1
44.93086243	-93.245844 MPRB	1
44.93086386	-93.241065 MPRB	1
44.93086539	-93.234588 MPRB	1
44.93087385	-93.245965 MPRB	1
44.93087488	-93.245999 MPRB	1

44.93088116	-93.293581 MPRB	1
44.93088162	-93.215393 MPRB	1
44.93088192	-93.292761 MPRB	1
44.93088733	-93.210284 MPRB	1
44.9308972	-93.311192 MPRB	1
44.93090195	-93.220471 MPRB	1
44.93090892	-93.284472 MPRB	1
44.93091342	-93.262899 MPRB	1
44.93091778	-93.260049 MPRB	1
44.93092996	-93.219065 MPRB	1
44.93093491	-93.293072 MPRB	1
44.93094044	-93.292978 MPRB	1
44.93094847	-93.311058 MPRB	1
44.93095587	-93.246002 MPRB	1
44.93095866	-93.271384 MPRB	1
44.93096011	-93.216666 MPRB	1
44.93096191	-93.293583 MPRB	1
44.93096421	-93.261188 MPRB	1
44.93096835	-93.243625 MPRB	1
44.93096916	-93.213972 MPRB	1
44.93097116	-93.23092 MPRB	1
44.93097246	-93.203075 MPRB	1
44.93097384	-93.271519 MPRB	1
44.93097853	-93.239794 MPRB	1
44.93100488	-93.242182 MPRB	1
44.93101441	-93.240934 MPRB	1
44.93101743	-93.273959 MPRB	1
44.93101876	-93.259897 MPRB	1
44.9310202	-93.243464 MPRB	1
44.93102381	-93.29097 MPRB	1
44.93102694	-93.233313 MPRB	1
44.93103174	-93.233466 MPRB	1
44.93103504	-93.283004 MPRB	1
44.93103636	-93.309808 MPRB	1
44.93103772	-93.210155 MPRB	1
44.93103858	-93.271376 MPRB	1
44.9310432	-93.243614 MPRB	1
44.93104755	-93.243694 MPRB	1
44.93105059	-93.327852 MPRB	1
44.93105358	-93.309114 MPRB	1
44.9310567	-93.291054 MPRB	1
44.93105906	-93.266356 MPRB	1
44.93106294	-93.261185 MPRB	1
44.93106421	-93.217945 MPRB	1
44.93106432	-93.309745 MPRB	1
44.93106464	-93.216525 MPRB	1
44.93106943	-93.321276 MPRB	1
44.93107904	-93.257534 MPRB	1
44.93108301	-93.309019 MPRB	1
44.93108609	-93.220474 MPRB	1
44.93108698	-93.214115 MPRB	1
44.93108986	-93.247263 MPRB	1
44.93109058	-93.234729 MPRB	1
44.93109236	-93.228239 MPRB	1
44.9310955	-93.262597 MPRB	1
44.93109833	-93.314088 MPRB	1
44.93109939	-93.253597 MPRB	1
44.93109959	-93.309075 MPRB	1
44.93110025	-93.23981 MPRB	1
44.93110038	-93.284458 MPRB	1
44.93110118	-93.279674 MPRB	1
44.93110316	-93.273968 MPRB	1
44.93110335	-93.288376 MPRB	1
44.93111352	-93.243602 MPRB	1
44.93111434	-93.309132 MPRB	1
44.9311154	-93.276547 MPRB	1
44.93111795	-93.288125 MPRB	1
44.93112256	-93.238527 MPRB	1
44.93113444	-93.209009 MPRB	1
44.93113977	-93.221576 MPRB	1
44.93114137	-93.30906 MPRB	1
44.93114262	-93.271376 MPRB	1
44.93114327	-93.309092 MPRB	1
44.93115147	-93.308649 MPRB	1
44.93115166	-93.258783 MPRB	1
44.93116698	-93.229517 MPRB	1
44.93116704	-93.220329 MPRB	1
44.93117103	-93.244811 MPRB	1
44.93117175	-93.216666 MPRB	1
44.93117436	-93.247259 MPRB	1
44.9311765	-93.309071 MPRB	1
44.93117732	-93.23092 MPRB	1
44.93119046	-93.272663 MPRB	1
44.93119429	-93.243612 MPRB	1
44.93119977	-93.239806 MPRB	1
44.93119989	-93.308635 MPRB	1
44.93120074	-93.308965 MPRB	1

44.93120145	-93.25737 MPRB	1
44.93120684	-93.27281 MPRB	1
44.93120991	-93.284454 MPRB	1
44.93121473	-93.278028 MPRB	1
44.93121704	-93.271365 MPRB	1
44.93122543	-93.308955 MPRB	1
44.93123825	-93.284303 MPRB	1
44.93123872	-93.248674 MPRB	1
44.93124102	-93.277783 MPRB	1
44.93124631	-93.30904 MPRB	1
44.93124647	-93.243656 MPRB	1
44.93125226	-93.210285 MPRB	1
44.93125998	-93.261322 MPRB	1
44.93126012	-93.312927 MPRB	1
44.93126101	-93.274099 MPRB	1
44.93126514	-93.259896 MPRB	1
44.9312679	-93.291113 MPRB	1
44.93127026	-93.213989 MPRB	1
44.93127692	-93.251067 MPRB	1
44.93128298	-93.230765 MPRB	1
44.93128943	-93.317585 MPRB	1
44.93129122	-93.242351 MPRB	1
44.93131192	-93.272817 MPRB	1
44.9313161	-93.292173 MPRB	1
44.9313184	-93.219066 MPRB	1
44.93132196	-93.273973 MPRB	1
44.93133066	-93.292099 MPRB	1
44.9313346	-93.277776 MPRB	1
44.9313371	-93.247271 MPRB	1
44.9313424	-93.243617 MPRB	1
44.93134826	-93.261186 MPRB	1
44.93134857	-93.237119 MPRB	1
44.93136272	-93.248531 MPRB	1
44.9313673	-93.233323 MPRB	1
44.93136742	-93.246012 MPRB	1
44.93137121	-93.243906 MPRB	1
44.93137296	-93.261319 MPRB	1
44.93138135	-93.251073 MPRB	1
44.93138204	-93.262816 MPRB	1
44.93139085	-93.268914 MPRB	1
44.93140015	-93.28837 MPRB	1
44.93140633	-93.219064 MPRB	1
44.93141137	-93.220487 MPRB	1
44.93141295	-93.235854 MPRB	1
44.93141487	-93.289457 MPRB	1
44.93141627	-93.216523 MPRB	1
44.93142418	-93.216664 MPRB	1
44.93143043	-93.264894 MPRB	1
44.93143203	-93.308667 MPRB	1
44.93143873	-93.292015 MPRB	1
44.93144154	-93.246012 MPRB	1
44.93144243	-93.267679 MPRB	1
44.93144316	-93.277776 MPRB	1
44.93144651	-93.273966 MPRB	1
44.93145292	-93.30868 MPRB	1
44.931455	-93.210141 MPRB	1
44.93145577	-93.308715 MPRB	1
44.93146114	-93.272666 MPRB	1
44.93146121	-93.271363 MPRB	1
44.93146143	-93.243464 MPRB	1
44.93146647	-93.261321 MPRB	1
44.93146654	-93.262396 MPRB	1
44.93147001	-93.308918 MPRB	1
44.93148603	-93.291991 MPRB	1
44.93149028	-93.262803 MPRB	1
44.93149719	-93.251059 MPRB	1
44.93149734	-93.326574 MPRB	1
44.93150137	-93.262907 MPRB	1
44.93150227	-93.264895 MPRB	1
44.93150373	-93.251201 MPRB	1
44.93150425	-93.272816 MPRB	1
44.93151092	-93.246142 MPRB	1
44.93151582	-93.223846 MPRB	1
44.93152171	-93.265141 MPRB	1
44.93152264	-93.262388 MPRB	1
44.93152361	-93.284308 MPRB	1
44.93152477	-93.220482 MPRB	1
44.93153025	-93.232019 MPRB	1
44.93153101	-93.323877 MPRB	1
44.9315372	-93.288141 MPRB	1
44.93153901	-93.318758 MPRB	1
44.93154203	-93.292051 MPRB	1
44.93154204	-93.23092 MPRB	1
44.93155395	-93.271377 MPRB	1
44.93155423	-93.309608 MPRB	1
44.93155864	-93.262827 MPRB	1
44.93155909	-93.24601 MPRB	1



44.9315668	-93.243462 MPRB	1
44.93156873	-93.26491 MPRB	1
44.93157009	-93.27281 MPRB	1
44.93157268	-93.24853 MPRB	1
44.93157494	-93.239666 MPRB	1
44.93158311	-93.28431 MPRB	1
44.931593	-93.258778 MPRB	1
44.93159472	-93.262905 MPRB	1
44.93159789	-93.309721 MPRB	1
44.93159901	-93.309027 MPRB	1
44.93160285	-93.243609 MPRB	1
44.93161017	-93.251202 MPRB	1
44.93161248	-93.216523 MPRB	1
44.93161612	-93.317584 MPRB	1
44.93161665	-93.248674 MPRB	1
44.93162067	-93.262394 MPRB	1
44.93162163	-93.309749 MPRB	1
44.9316233	-93.235849 MPRB	1
44.93162668	-93.310071 MPRB	1
44.93163048	-93.310114 MPRB	1
44.93163168	-93.322739 MPRB	1
44.93163364	-93.29194 MPRB	1
44.93163459	-93.262819 MPRB	1
44.93163825	-93.262592 MPRB	1
44.93164195	-93.253579 MPRB	1
44.93164821	-93.318759 MPRB	1
44.93165084	-93.228382 MPRB	1
44.93165752	-93.264893 MPRB	1
44.93165822	-93.288367 MPRB	1
44.93166497	-93.264637 MPRB	1
44.93166621	-93.261301 MPRB	1
44.93166741	-93.243607 MPRB	1
44.9316676	-93.271508 MPRB	1
44.93168396	-93.262929 MPRB	1
44.93168666	-93.220333 MPRB	1
44.93170429	-93.257521 MPRB	1
44.93170742	-93.223788 MPRB	1
44.93171255	-93.322734 MPRB	1
44.93171295	-93.24867 MPRB	1
44.93171856	-93.258639 MPRB	1
44.93171934	-93.203007 MPRB	1
44.93172508	-93.285745 MPRB	1
44.93172573	-93.215393 MPRB	1
44.93172986	-93.309528 MPRB	1
44.93173143	-93.262819 MPRB	1
44.9317336	-93.259898 MPRB	1
44.93173363	-93.310579 MPRB	1
44.93173367	-93.318747 MPRB	1
44.93173585	-93.309126 MPRB	1
44.93173769	-93.258786 MPRB	1
44.93173866	-93.239671 MPRB	1
44.93174388	-93.28837 MPRB	1
44.93174673	-93.236002 MPRB	1
44.93174697	-93.266361 MPRB	1
44.93174887	-93.238407 MPRB	1
44.93175232	-93.264262 MPRB	1
	-93.263991 MPRB	1
44.93175383	-93.25248 MPRB	1
44.93175482	-93.262387 MPRB	1
44.93175795	-93.210153 MPRB	1
44.93175802	-93.26412 MPRB	1
44.93176223	-93.310649 MPRB	1
44.9317625	-93.263893 MPRB	1
44.93176561	-93.264616 MPRB	1
44.93176814	-93.24744 MPRB	1
44.93177023	-93.214121 MPRB	1
44.93177178	-93.273958 MPRB	1
44.93177767	-93.262589 MPRB	1
44.93177891	-93.264463 MPRB	1
44.93179149	-93.284455 MPRB	1
44.93180869	-93.312919 MPRB	1
44.93182828	-93.263465 MPRB	1
44.93184537	-93.264415 MPRB	1
44.93185031	-93.327695 MPRB	1
44.93185603	-93.239794 MPRB	1
44.93185664	-93.243468 MPRB	1
44.93185728	-93.251202 MPRB	1
44.93186769	-93.239666 MPRB	1
44.93186802	-93.230772 MPRB	1
44.93187078	-93.251059 MPRB	1
44.93187127	-93.243607 MPRB	1
44.93187385	-93.263476 MPRB	1
44.93187998	-93.293276 MPRB	1
44.93188105	-93.252487 MPRB	1
44.93188287	-93.262385 MPRB	1
44.93188606	-93.220474 MPRB	1
44.93190022	-93.29357 MPRB	1

44.93190493	-93.247429 MPRB	1
44.93190803	-93.264356 MPRB	1
44.93191236	-93.210142 MPRB	1
44.93191562	-93.26449 MPRB	1
44.93193271	-93.263465 MPRB	1
44.93193446	-93.279848 MPRB	1
44.9319373	-93.243894 MPRB	1
44.93194575	-93.327845 MPRB	1
44.93194895	-93.235867 MPRB	1
44.93196466	-93.309236 MPRB	1
44.93197345	-93.257528 MPRB	1
44.93197468	-93.265143 MPRB	1
44.93197608	-93.264904 MPRB	1
44.93197624	-93.256258 MPRB	1
44.93198014	-93.317727 MPRB	1
44.93198015	-93.251057 MPRB	1
44.93198504	-93.284449 MPRB	1
44.93198732	-93.243462 MPRB	1
44.93199021	-93.293575 MPRB	1
44.93199746	-93.288369 MPRB	1
44.93200417	-93.288122 MPRB	1
44.93201505	-93.272659 MPRB	1
44.93201516	-93.313076 MPRB	1
44.93203794	-93.251203 MPRB	1
44.93204184	-93.248534 MPRB	1
44.93204935	-93.234585 MPRB	1
44.93205511	-93.267678 MPRB	1
44.93206121	-93.230773 MPRB	1
44.93206511	-93.284311 MPRB	1
44.93206568	-93.24743 MPRB	1
44.93207416	-93.281335 MPRB	1
44.93207567	-93.276562 MPRB	1
44.93207888	-93.21397 MPRB	1
44.93208411	-93.263989 MPRB	1
44.93208801	-93.272662 MPRB	1
44.93208963	-93.262591 MPRB	1
44.9320902	-93.243617 MPRB	1
44.9320909	-93.266212 MPRB	1
44.93210046	-93.284455 MPRB	1
44.93211485	-93.247264 MPRB	1
44.93211804	-93.264905 MPRB	1
44.93213611	-93.325142 MPRB	1
44.93213779	-93.264316 MPRB	1
44.93214202	-93.318745 MPRB	1
44.9321496	-93.288369 MPRB	1
44.93215077	-93.208872 MPRB	1
44.93215356	-93.21397 MPRB	1
44.93215439	-93.293561 MPRB	1
44.93218438	-93.272663 MPRB	1
44.93218742	-93.247267 MPRB	1
44.93218846	-93.243801 MPRB	1
44.93218971	-93.284305 MPRB	1
44.93219037	-93.281313 MPRB	1
44.93219905	-93.245738 MPRB	1
44.93220268	-93.257555 MPRB	1
44.93220296	-93.272803 MPRB	1
44.93220591	-93.24459 MPRB	1
44.93220885	-93.243464 MPRB	1
44.93221738	-93.224155 MPRB	1
44.93223	-93.21667 MPRB	1
44.93223063	-93.283478 MPRB	1
44.93223964	-93.279374 MPRB	1
44.93224315	-93.250971 MPRB	1
44.93224417	-93.31465 MPRB	1
44.93224443	-93.29134 MPRB	1
44.93224573	-93.279115 MPRB	1
44.93224603	-93.264519 MPRB	1
	-93.26423 MPRB	1
44.93225054	-93.26768 MPRB	1
44.93225118	-93.312415 MPRB	1
44.93225204	-93.315011 MPRB	1
44.93225424	-93.293553 MPRB	1
44.93225494	-93.314536 MPRB	1
44.93225552	-93.264409 MPRB	1
	-93.264318 MPRB	1
	-93.263613 MPRB	1
44.93225575	-93.219229 MPRB	1
44.93225666	-93.317453 MPRB	1
44.93225723	-93.318444 MPRB	1
44.93225735	-93.23829 MPRB	1
44.93225761	-93.280297 MPRB	1
44.93226089	-93.319247 MPRB	1
44.93226216	-93.239927 MPRB	1
44.93226234	-93.240074 MPRB	1
44.93226265	-93.239551 MPRB	1
44.93226521	-93.22998 MPRB	1
44.9322659	-93.311663 MPRB	1

<a href="#">44.93226629</a>	-93.229863 MPRB	1
<a href="#">44.93226698</a>	-93.237661 MPRB	1
<a href="#">44.93226928</a>	-93.246506 MPRB	1
<a href="#">44.93226938</a>	-93.234239 MPRB	1
<a href="#">44.9322699</a>	-93.242559 MPRB	1
<a href="#">44.93227033</a>	-93.234478 MPRB	1
<a href="#">44.93227082</a>	-93.23639 MPRB	1
<a href="#">44.93227227</a>	-93.242671 MPRB	1
<a href="#">44.93227373</a>	-93.246216 MPRB	1
<a href="#">44.93227433</a>	-93.24634 MPRB	1
<a href="#">44.93227504</a>	-93.254192 MPRB	1
<a href="#">44.93227515</a>	-93.273837 MPRB	1
<a href="#">44.93227529</a>	-93.247167 MPRB	1
<a href="#">44.93227584</a>	-93.25383 MPRB	1
<a href="#">44.93227603</a>	-93.234373 MPRB	1
<a href="#">44.93227671</a>	-93.27326 MPRB	1
<a href="#">44.93228386</a>	-93.27195 MPRB	1
<a href="#">44.93228407</a>	-93.25593 MPRB	1
<a href="#">44.93228635</a>	-93.271272 MPRB	1
<a href="#">44.93228732</a>	-93.224792 MPRB	1
<a href="#">44.9322882</a>	-93.271008 MPRB	1
<a href="#">44.93228841</a>	-93.271741 MPRB	1
<a href="#">44.93228947</a>	-93.259391 MPRB	1
<a href="#">44.93229037</a>	-93.271831 MPRB	1
<a href="#">44.93229065</a>	-93.257701 MPRB	1
<a href="#">44.93229114</a>	-93.271125 MPRB	1
<a href="#">44.93229268</a>	-93.273534 MPRB	1
<a href="#">44.93229457</a>	-93.272586 MPRB	1
<a href="#">44.93229491</a>	-93.257848 MPRB	1
<a href="#">44.93229818</a>	-93.272385 MPRB	1
<a href="#">44.93230075</a>	-93.225125 MPRB	1
<a href="#">44.93230186</a>	-93.266 MPRB	1
<a href="#">44.93230201</a>	-93.272305 MPRB	1
<a href="#">44.93230679</a>	-93.272178 MPRB	1
<a href="#">44.9323074</a>	-93.289692 MPRB	1
<a href="#">44.93230811</a>	-93.26478 MPRB	1
<a href="#">44.93230871</a>	-93.328532 MPRB	1
<a href="#">44.93230917</a>	-93.271627 MPRB	1
<a href="#">44.93231249</a>	-93.263916 MPRB	1
<a href="#">44.93231438</a>	-93.264342 MPRB	1
<a href="#">44.93231452</a>	-93.264463 MPRB	1
<a href="#">44.93231616</a>	-93.328778 MPRB	1
<a href="#">44.93231709</a>	-93.26714 MPRB	1
<a href="#">44.93231961</a>	-93.266103 MPRB	1
<a href="#">44.93232288</a>	-93.284654 MPRB	1
<a href="#">44.93232343</a>	-93.22119 MPRB	1
<a href="#">44.93234042</a>	-93.247602 MPRB	1
<a href="#">44.93234332</a>	-93.25006 MPRB	1
<a href="#">44.93234344</a>	-93.250161 MPRB	1
<a href="#">44.93234378</a>	-93.250905 MPRB	1
<a href="#">44.9323442</a>	-93.250788 MPRB	1
<a href="#">44.93234442</a>	-93.247705 MPRB	1
<a href="#">44.93234627</a>	-93.250663 MPRB	1
<a href="#">44.93234629</a>	-93.251013 MPRB	1
<a href="#">44.93234804</a>	-93.252192 MPRB	1
<a href="#">44.93235405</a>	-93.312502 MPRB	1
<a href="#">44.93235684</a>	-93.317157 MPRB	1
<a href="#">44.93235719</a>	-93.315054 MPRB	1
<a href="#">44.93236271</a>	-93.238595 MPRB	1
<a href="#">44.93236402</a>	-93.238708 MPRB	1
<a href="#">44.93236611</a>	-93.228541 MPRB	1
<a href="#">44.93236635</a>	-93.228672 MPRB	1
<a href="#">44.93236656</a>	-93.228827 MPRB	1
<a href="#">44.93236658</a>	-93.291266 MPRB	1
<a href="#">44.9323686</a>	-93.234965 MPRB	1
<a href="#">44.93236878</a>	-93.241184 MPRB	1
<a href="#">44.93236955</a>	-93.234831 MPRB	1
<a href="#">44.93237037</a>	-93.242467 MPRB	1
<a href="#">44.93237056</a>	-93.242622 MPRB	1
<a href="#">44.93237197</a>	-93.23896 MPRB	1
<a href="#">44.93237241</a>	-93.241298 MPRB	1
<a href="#">44.93237348</a>	-93.252634 MPRB	1
<a href="#">44.93237505</a>	-93.242059 MPRB	1
<a href="#">44.93237717</a>	-93.254167 MPRB	1
<a href="#">44.93237749</a>	-93.25445 MPRB	1
<a href="#">44.93237917</a>	-93.25383 MPRB	1
<a href="#">44.93238043</a>	-93.255091 MPRB	1
<a href="#">44.93238044</a>	-93.256636 MPRB	1
<a href="#">44.93238129</a>	-93.253941 MPRB	1
<a href="#">44.93238301</a>	-93.255381 MPRB	1
<a href="#">44.93238519</a>	-93.25638 MPRB	1
<a href="#">44.9323859</a>	-93.272894 MPRB	1
<a href="#">44.93238658</a>	-93.246256 MPRB	1
<a href="#">44.93238676</a>	-93.291274 MPRB	1
<a href="#">44.93238709</a>	-93.243142 MPRB	1
<a href="#">44.93238712</a>	-93.271977 MPRB	1
<a href="#">44.93238802</a>	-93.271833 MPRB	1

44.93238848	-93.213663 MPRB	1
44.93238861	-93.273018 MPRB	1
44.93238958	-93.271269 MPRB	1
44.9323899	-93.271596 MPRB	1
44.93239158	-93.271157 MPRB	1
44.93239192	-93.258548 MPRB	1
44.93239224	-93.273176 MPRB	1
44.93239238	-93.273319 MPRB	1
44.93239533	-93.270701 MPRB	1
44.93239543	-93.260149 MPRB	1
44.93239617	-93.270474 MPRB	1
44.93239628	-93.270584 MPRB	1
44.93239636	-93.261435 MPRB	1
44.93239638	-93.260407 MPRB	1
44.93239672	-93.272622 MPRB	1
44.93239708	-93.268672 MPRB	1
44.93239722	-93.262889 MPRB	1
44.93239799	-93.268519 MPRB	1
44.93239815	-93.270367 MPRB	1
44.93239826	-93.260789 MPRB	1
44.93240008	-93.26339 MPRB	1
44.93240016	-93.26173 MPRB	1
	-93.261027 MPRB	1
44.93240022	-93.263525 MPRB	1
44.93240173	-93.272459 MPRB	1
44.93240206	-93.260904 MPRB	1
44.93240341	-93.272359 MPRB	1
44.93240391	-93.265943 MPRB	1
44.93240398	-93.260276 MPRB	1
44.93240473	-93.264457 MPRB	1
44.93240775	-93.261574 MPRB	1
44.93240775	-93.262145 MPRB	1
44.9324085	-93.327386 MPRB	1
44.93241097	-93.211339 MPRB	1
44.93241129	-93.263934 MPRB	1
44.9324128	-93.251057 MPRB	1
44.9324134	-93.264225 MPRB	1
44.9324138	-93.266076 MPRB	1
44.93241407	-93.264062 MPRB	1
44.93241675	-93.267768 MPRB	1
44.93241707	-93.210565 MPRB	1
44.93241773	-93.318746 MPRB	1
44.93242086	-93.265788 MPRB	1
44.93242147	-93.23331 MPRB	1
44.93242456	-93.221493 MPRB	1
44.93243071	-93.221219 MPRB	1
44.93243988	-93.239663 MPRB	1
44.93244189	-93.317577 MPRB	1
44.93244992	-93.290989 MPRB	1
44.93245034	-93.251223 MPRB	1
44.93245098	-93.243463 MPRB	1
44.93245279	-93.238533 MPRB	1
44.9324589	-93.217746 MPRB	1
44.93246009	-93.245011 MPRB	1
44.93246747	-93.257382 MPRB	1
44.93247217	-93.234726 MPRB	1
44.93247459	-93.27137 MPRB	1
44.9324757	-93.241063 MPRB	1
44.93247806	-93.322729 MPRB	1
44.93248217	-93.216206 MPRB	1
44.93248304	-93.28446 MPRB	1
44.93248697	-93.21422 MPRB	1
44.9324925	-93.261315 MPRB	1
44.93249307	-93.272654 MPRB	1
44.93249864	-93.271506 MPRB	1
44.93250075	-93.289453 MPRB	1
44.93250263	-93.256258 MPRB	1
44.93250753	-93.25106 MPRB	1
44.93250923	-93.272809 MPRB	1
44.932528	-93.266364 MPRB	1
44.93253224	-93.318894 MPRB	1
44.9325367	-93.208624 MPRB	1
44.9325377	-93.24361 MPRB	1
44.93253781	-93.220475 MPRB	1
44.93253855	-93.240947 MPRB	1
44.93256505	-93.323856 MPRB	1
44.93257463	-93.271362 MPRB	1
44.93257605	-93.261326 MPRB	1
44.93259467	-93.247424 MPRB	1
44.9325974	-93.263827 MPRB	1
44.93259751	-93.272658 MPRB	1
44.93260005	-93.239657 MPRB	1
44.93260151	-93.326414 MPRB	1
44.93260306	-93.284458 MPRB	1
44.93260522	-93.240941 MPRB	1
44.93260736	-93.265144 MPRB	1
44.93260787	-93.263687 MPRB	1



<a href="#">44.93261102</a>	-93.21029 MPRB	1
<a href="#">44.93261438</a>	-93.202917 MPRB	1
<a href="#">44.93262397</a>	-93.243464 MPRB	1
<a href="#">44.9326267</a>	-93.288368 MPRB	1
<a href="#">44.932628</a>	-93.272814 MPRB	1
<a href="#">44.93262952</a>	-93.224456 MPRB	1
<a href="#">44.93263582</a>	-93.253584 MPRB	1
<a href="#">44.93264119</a>	-93.23092 MPRB	1
<a href="#">44.93264269</a>	-93.220476 MPRB	1
<a href="#">44.93264743</a>	-93.26131 MPRB	1
<a href="#">44.93264964</a>	-93.233466 MPRB	1
<a href="#">44.93266025</a>	-93.224679 MPRB	1
<a href="#">44.93267018</a>	-93.254846 MPRB	1
<a href="#">44.93267093</a>	-93.260046 MPRB	1
<a href="#">44.9326834</a>	-93.291553 MPRB	1
<a href="#">44.93269233</a>	-93.26489 MPRB	1
<a href="#">44.93269356</a>	-93.318892 MPRB	1
<a href="#">44.93270565</a>	-93.25866 MPRB	1
<a href="#">44.93270587</a>	-93.29095 MPRB	1
<a href="#">44.93270782</a>	-93.262606 MPRB	1
<a href="#">44.93270859</a>	-93.24743 MPRB	1
<a href="#">44.93271651</a>	-93.284438 MPRB	1
<a href="#">44.93271691</a>	-93.243611 MPRB	1
<a href="#">44.93271709</a>	-93.291175 MPRB	1
<a href="#">44.93271978</a>	-93.241072 MPRB	1
<a href="#">44.93272098</a>	-93.327686 MPRB	1
<a href="#">44.93272519</a>	-93.327836 MPRB	1
<a href="#">44.93272832</a>	-93.261309 MPRB	1
<a href="#">44.93273397</a>	-93.263681 MPRB	1
<a href="#">44.93276229</a>	-93.312921 MPRB	1
<a href="#">44.93276864</a>	-93.224759 MPRB	1
<a href="#">44.93277347</a>	-93.243464 MPRB	1
<a href="#">44.93277567</a>	-93.23585 MPRB	1
<a href="#">44.93278642</a>	-93.284451 MPRB	1
<a href="#">44.93279761</a>	-93.284297 MPRB	1
<a href="#">44.93280896</a>	-93.265139 MPRB	1
<a href="#">44.93282298</a>	-93.251057 MPRB	1
<a href="#">44.9328263</a>	-93.284455 MPRB	1
<a href="#">44.93283163</a>	-93.327834 MPRB	1
<a href="#">44.9328374</a>	-93.243466 MPRB	1
<a href="#">44.93284188</a>	-93.272806 MPRB	1
<a href="#">44.93284226</a>	-93.237305 MPRB	1
<a href="#">44.93284738</a>	-93.25866 MPRB	1
<a href="#">44.93284826</a>	-93.263823 MPRB	1
<a href="#">44.93286475</a>	-93.233467 MPRB	1
<a href="#">44.93287046</a>	-93.235851 MPRB	1
<a href="#">44.93287152</a>	-93.308925 MPRB	1
<a href="#">44.93288002</a>	-93.246148 MPRB	1
<a href="#">44.93288041</a>	-93.284455 MPRB	1
<a href="#">44.93288201</a>	-93.233312 MPRB	1
<a href="#">44.93289179</a>	-93.235996 MPRB	1
<a href="#">44.93289414</a>	-93.273955 MPRB	1
<a href="#">44.9328981</a>	-93.315391 MPRB	1
<a href="#">44.93289871</a>	-93.224652 MPRB	1
<a href="#">44.93291254</a>	-93.326556 MPRB	1
<a href="#">44.93292865</a>	-93.24106 MPRB	1
<a href="#">44.93292932</a>	-93.245176 MPRB	1
<a href="#">44.93293057</a>	-93.263825 MPRB	1
<a href="#">44.93293586</a>	-93.284291 MPRB	1
<a href="#">44.9329433</a>	-93.262605 MPRB	1
<a href="#">44.93294379</a>	-93.266204 MPRB	1
<a href="#">44.93294404</a>	-93.258776 MPRB	1
<a href="#">44.93294845</a>	-93.286884 MPRB	1
<a href="#">44.93296114</a>	-93.246146 MPRB	1
<a href="#">44.93296605</a>	-93.258648 MPRB	1
<a href="#">44.93297233</a>	-93.28837 MPRB	1
<a href="#">44.93297289</a>	-93.252476 MPRB	1
<a href="#">44.9329758</a>	-93.252302 MPRB	1
<a href="#">44.93298097</a>	-93.230775 MPRB	1
<a href="#">44.93298388</a>	-93.276557 MPRB	1
<a href="#">44.9329933</a>	-93.325269 MPRB	1
<a href="#">44.93300037</a>	-93.245344 MPRB	1
<a href="#">44.93300509</a>	-93.316562 MPRB	1
<a href="#">44.93301193</a>	-93.264893 MPRB	1
<a href="#">44.93301406</a>	-93.220331 MPRB	1
<a href="#">44.93302174</a>	-93.273964 MPRB	1
<a href="#">44.93302206</a>	-93.266372 MPRB	1
<a href="#">44.93302506</a>	-93.272808 MPRB	1
<a href="#">44.93302596</a>	-93.263696 MPRB	1
<a href="#">44.93303502</a>	-93.210289 MPRB	1
<a href="#">44.93304225</a>	-93.284447 MPRB	1
<a href="#">44.93304321</a>	-93.308649 MPRB	1
<a href="#">44.93304577</a>	-93.251202 MPRB	1
<a href="#">44.93305306</a>	-93.284296 MPRB	1
<a href="#">44.93306656</a>	-93.24853 MPRB	1
<a href="#">44.93306746</a>	-93.258779 MPRB	1
<a href="#">44.93307637</a>	-93.252486 MPRB	1

44.93308007	-93.224788	MPRB	1
44.9330801	-93.273961	MPRB	1
44.93308265	-93.247253	MPRB	1
44.93308556	-93.289451	MPRB	1
44.93308663	-93.212851	MPRB	1
44.93309019	-93.230923	MPRB	1
44.93309061	-93.252306	MPRB	1
44.93310693	-93.211436	MPRB	1
44.93310923	-93.308553	MPRB	1
44.93312835	-93.308625	MPRB	1
44.93313008	-93.243614	MPRB	1
44.93313486	-93.284451	MPRB	1
44.9331494	-93.327684	MPRB	1
44.93315226	-93.263831	MPRB	1
44.93315691	-93.266361	MPRB	1
44.93317066	-93.262604	MPRB	1
44.93317383	-93.220477	MPRB	1
44.93317453	-93.249951	MPRB	1
44.93317598	-93.31874	MPRB	1
44.93317618	-93.237107	MPRB	1
44.93317739	-93.241062	MPRB	1
44.93320139	-93.260041	MPRB	1
44.93320165	-93.247253	MPRB	1
44.93320235	-93.308572	MPRB	1
44.93320779	-93.272656	MPRB	1
44.93321524	-93.289594	MPRB	1
44.93321628	-93.272811	MPRB	1
44.93321652	-93.288364	MPRB	1
44.93321822	-93.251056	MPRB	1
44.9332257	-93.31874	MPRB	1
44.93323069	-93.315246	MPRB	1
44.93324027	-93.232034	MPRB	1
44.93324404	-93.209008	MPRB	1
44.93324421	-93.24362	MPRB	1
44.93324537	-93.252299	MPRB	1
44.93324839	-93.220332	MPRB	1
44.93324854	-93.220481	MPRB	1
44.93324857	-93.288112	MPRB	1
44.93325237	-93.277808	MPRB	1
44.93326349	-93.284443	MPRB	1
44.93326354	-93.317572	MPRB	1
44.93326717	-93.244248	MPRB	1
44.93327592	-93.326407	MPRB	1
44.93327845	-93.224931	MPRB	1
44.93327889	-93.212851	MPRB	1
44.93327918	-93.235993	MPRB	1
44.93328006	-93.212682	MPRB	1
44.93328481	-93.237296	MPRB	1
44.93328593	-93.278012	MPRB	1
44.93328596	-93.262606	MPRB	1
44.93328745	-93.204805	MPRB	1
44.93328998	-93.256258	MPRB	1
44.93329149	-93.204969	MPRB	1
44.93329696	-93.247256	MPRB	1
44.9332986	-93.271515	MPRB	1
44.93330031	-93.234584	MPRB	1
44.93330218	-93.260044	MPRB	1
44.93330912	-93.252497	MPRB	1
44.93331594	-93.284292	MPRB	1
44.93331631	-93.247433	MPRB	1
44.93331724	-93.233463	MPRB	1
44.93331942	-93.327684	MPRB	1
44.93332027	-93.266206	MPRB	1
44.93332206	-93.25106	MPRB	1
44.93332405	-93.225163	MPRB	1
44.93333324	-93.220334	MPRB	1
44.93334752	-93.284451	MPRB	1
44.93335009	-93.203226	MPRB	1
44.93336419	-93.267665	MPRB	1
44.93336968	-93.276553	MPRB	1
44.93337113	-93.208866	MPRB	1
44.93337387	-93.323847	MPRB	1
44.93338277	-93.278011	MPRB	1
44.93338429	-93.212852	MPRB	1
44.93338511	-93.217805	MPRB	1
44.93338688	-93.203731	MPRB	1
44.93338989	-93.251203	MPRB	1
44.93339119	-93.283161	MPRB	1
44.93339587	-93.235851	MPRB	1
44.93339725	-93.230775	MPRB	1
44.93339842	-93.25864	MPRB	1
44.93340676	-93.256243	MPRB	1
44.9334153	-93.266204	MPRB	1
44.93341553	-93.2525	MPRB	1
44.93342182	-93.225235	MPRB	1
44.93342797	-93.293007	MPRB	1
44.93344801	-93.327829	MPRB	1

44.93346126	-93.265137 MPRB	1
44.93346608	-93.251059 MPRB	1
44.93347499	-93.27801 MPRB	1
44.93348154	-93.308426 MPRB	1
44.93348909	-93.284437 MPRB	1
44.93349017	-93.233474 MPRB	1
44.93349067	-93.326534 MPRB	1
44.93350119	-93.225292 MPRB	1
44.93350194	-93.284299 MPRB	1
44.93350627	-93.235847 MPRB	1
44.93351315	-93.261318 MPRB	1
44.93351466	-93.229654 MPRB	1
44.93351496	-93.245305 MPRB	1
44.93351861	-93.206344 MPRB	1
44.93353386	-93.310556 MPRB	1
44.93353763	-93.252491 MPRB	1
44.9335396	-93.288361 MPRB	1
44.93354751	-93.327829 MPRB	1
44.93355059	-93.233332 MPRB	1
44.93355198	-93.233465 MPRB	1
44.93355436	-93.266348 MPRB	1
44.93355722	-93.292249 MPRB	1
44.93355797	-93.26514 MPRB	1
44.93356337	-93.284443 MPRB	1
44.93358181	-93.259902 MPRB	1
44.93358326	-93.251214 MPRB	1
44.93358716	-93.252299 MPRB	1
44.93359119	-93.289455 MPRB	1
44.93359281	-93.244368 MPRB	1
44.93359668	-93.243609 MPRB	1
44.93360225	-93.240933 MPRB	1
44.93360477	-93.284293 MPRB	1
44.9336141	-93.308416 MPRB	1
44.93361433	-93.247255 MPRB	1
44.93361875	-93.244443 MPRB	1
44.93363106	-93.257524 MPRB	1
44.93363594	-93.245294 MPRB	1
44.93363876	-93.310526 MPRB	1
44.93363891	-93.235857 MPRB	1
44.93363976	-93.256245 MPRB	1
44.93364199	-93.292689 MPRB	1
44.93364371	-93.308528 MPRB	1
44.93365213	-93.289592 MPRB	1
44.93365507	-93.251061 MPRB	1
44.93365587	-93.238532 MPRB	1
44.93365649	-93.215251 MPRB	1
44.93366436	-93.244841 MPRB	1
44.93366544	-93.288369 MPRB	1
44.93366876	-93.245112 MPRB	1
44.93367829	-93.25612 MPRB	1
44.9336797	-93.237112 MPRB	1
44.93368062	-93.243624 MPRB	1
44.93368082	-93.249969 MPRB	1
44.93368764	-93.272812 MPRB	1
44.93369064	-93.265159 MPRB	1
44.93369204	-93.314222 MPRB	1
44.93370662	-93.225441 MPRB	1
44.93371464	-93.309031 MPRB	1
44.93371881	-93.213983 MPRB	1
44.93372114	-93.248535 MPRB	1
44.93372235	-93.240932 MPRB	1
44.93373398	-93.251205 MPRB	1
44.93374537	-93.220479 MPRB	1
44.93375066	-93.257361 MPRB	1
44.9337512	-93.260044 MPRB	1
44.93375367	-93.256254 MPRB	1
44.93375443	-93.276695 MPRB	1
44.93375859	-93.243466 MPRB	1
44.93376196	-93.233464 MPRB	1
44.93377055	-93.30926 MPRB	1
44.93377213	-93.271354 MPRB	1
44.93377324	-93.203324 MPRB	1
44.9337749	-93.26635 MPRB	1
44.93378002	-93.214119 MPRB	1
44.93378079	-93.308135 MPRB	1
44.93378213	-93.258628 MPRB	1
44.93381371	-93.26131 MPRB	1
44.93382645	-93.260044 MPRB	1
44.93382725	-93.2649 MPRB	1
44.93383127	-93.257527 MPRB	1
44.93383319	-93.30842 MPRB	1
44.93383451	-93.230921 MPRB	1
44.93383746	-93.251205 MPRB	1
44.93385461	-93.252212 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.93385512	-93.308693 MPRB	1
44.93386929	-93.308873 MPRB	1
44.93387214	-93.225359 MPRB	1

44.93387761	-93.267422 MPRB	1
44.93387789	-93.289444 MPRB	1
44.93388167	-93.256256 MPRB	1
44.93388617	-93.252159 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.93388626	-93.292235 MPRB	1
44.93388843	-93.214119 MPRB	1
44.93389583	-93.259882 MPRB	1
44.93390138	-93.309102 MPRB	1
44.93390537	-93.308506 MPRB	1
44.93390718	-93.272813 MPRB	1
44.93391331	-93.210139 MPRB	1
44.93392531	-93.308902 MPRB	1
44.93392547	-93.309843 MPRB	1
44.9339309	-93.281502 MPRB	1
44.93393322	-93.252212 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.93393855	-93.273953 MPRB	1
44.93394621	-93.291641 MPRB	1
44.93394739	-93.320161 MPRB	1
44.93395029	-93.230774 MPRB	1
44.93395048	-93.252159 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.93397246	-93.233464 MPRB	1
44.93398212	-93.324415 MPRB	1
44.93398361	-93.243619 MPRB	1
44.93398679	-93.25222 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.93398806	-93.259893 MPRB	1
44.9339915	-93.310077 MPRB	1
44.933998	-93.311596 MPRB	1
44.93400358	-93.266217 MPRB	1
44.93400714	-93.214097 MPRB	1
44.93401523	-93.31036 MPRB	1
44.93401683	-93.252151 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.93402007	-93.322574 MPRB	1
44.93402741	-93.291632 MPRB	1
44.93404122	-93.311846 MPRB	1
44.93404235	-93.309461 MPRB	1
44.93405364	-93.230453 MPRB	1
44.93405454	-93.23576 MPRB	1
	-93.235698 MPRB	1
44.93405739	-93.235482 MPRB	1
44.93405929	-93.235396 MPRB	1
44.93406083	-93.228002 MPRB	1
44.93406228	-93.319473 MPRB	1
44.93406401	-93.220334 MPRB	1
44.93406487	-93.31842 MPRB	1
44.93406759	-93.323388 MPRB	1
44.93407007	-93.224659 MPRB	1
44.93407351	-93.227084 MPRB	1
44.93407927	-93.31055 MPRB	1
44.93408291	-93.309627 MPRB	1
44.9340865	-93.20333 MPRB	1
44.93408795	-93.311119 MPRB	1
44.93409026	-93.226821 MPRB	1
44.93409199	-93.269605 MPRB	1
44.93409914	-93.309558 MPRB	1
44.93410618	-93.308456 MPRB	1
44.93410938	-93.214121 MPRB	1
44.93412852	-93.221332 MPRB	1
44.93413056	-93.210145 MPRB	1
44.93414631	-93.311685 MPRB	1
44.93414912	-93.311101 MPRB	1
44.93416597	-93.314328 MPRB	1
44.9341696	-93.31662 MPRB	1
44.93416967	-93.31673 MPRB	1
44.93417514	-93.311428 MPRB	1
44.93418825	-93.232364 MPRB	1
44.93418899	-93.235722 MPRB	1
44.934189	-93.228328 MPRB	1
44.93418909	-93.235604 MPRB	1
44.93419099	-93.235486 MPRB	1
44.93419122	-93.235373 MPRB	1
44.93419273	-93.311545 MPRB	1
44.9341947	-93.232676 MPRB	1
44.93419795	-93.318937 MPRB	1
44.93420798	-93.227092 MPRB	1
44.9342115	-93.310725 MPRB	1
44.93421665	-93.269949 MPRB	1
44.93421793	-93.31093 MPRB	1
44.93421836	-93.293561 MPRB	1
44.93422445	-93.31083 MPRB	1
44.93422635	-93.270314 MPRB	1
44.93422684	-93.272432 MPRB	1
44.93422753	-93.269833 MPRB	1
44.93422778	-93.271485 MPRB	1
44.93422811	-93.270479 MPRB	1
44.93422811	-93.269659 MPRB	1
44.93423601	-93.314219 MPRB	1
44.93423644	-93.311304 MPRB	1



44.93424103	-93.317713 MPRB	1
44.93424109	-93.222566 MPRB	1
44.93424363	-93.222678 MPRB	1
44.93425053	-93.311405 MPRB	1
44.93425288	-93.310338 MPRB	1
44.93425599	-93.309608 MPRB	1
44.93425686	-93.288379 MPRB	1
44.93426643	-93.233313 MPRB	1
44.93427411	-93.313108 MPRB	1
44.93427635	-93.263828 MPRB	1
44.93427693	-93.23979 MPRB	1
44.93427783	-93.309541 MPRB	1
44.93427856	-93.263686 MPRB	1
44.93428644	-93.274112 MPRB	1
44.93428832	-93.21748 MPRB	1
44.93428922	-93.309597 MPRB	1
44.93428936	-93.259903 MPRB	1
44.93429112	-93.232193 MPRB	1
44.93429158	-93.237104 MPRB	1
44.9342951	-93.216257 MPRB	1
44.93429535	-93.260058 MPRB	1
44.93429704	-93.258648 MPRB	1
44.93429908	-93.216099 MPRB	1
44.93430234	-93.214949 MPRB	1
44.93430369	-93.293572 MPRB	1
44.93430599	-93.319156 MPRB	1
44.93431154	-93.283164 MPRB	1
44.9343138	-93.253607 MPRB	1
44.93431534	-93.243643 MPRB	1
44.93431582	-93.256272 MPRB	1
44.93431648	-93.249956 MPRB	1
44.9343177	-93.309528 MPRB	1
44.93432243	-93.31272 MPRB	1
44.93432245	-93.309438 MPRB	1
44.93432454	-93.266349 MPRB	1
44.9343249	-93.221748 MPRB	1
44.93433066	-93.288383 MPRB	1
44.93434083	-93.24744 MPRB	1
44.93434869	-93.318908 MPRB	1
44.93435087	-93.248559 MPRB	1
44.93435241	-93.246133 MPRB	1
44.93435946	-93.233462 MPRB	1
44.93435965	-93.320695 MPRB	1
44.93436178	-93.321103 MPRB	1
44.93436253	-93.258647 MPRB	1
44.93436686	-93.282986 MPRB	1
44.93436992	-93.309208 MPRB	1
44.93437762	-93.263686 MPRB	1
44.93437941	-93.312553 MPRB	1
44.93438586	-93.215397 MPRB	1
44.93438812	-93.256104 MPRB	1
44.93439567	-93.251077 MPRB	1
44.93439827	-93.263837 MPRB	1
44.9344022	-93.30905 MPRB	1
44.93440358	-93.273954 MPRB	1
44.93440636	-93.245987 MPRB	1
44.93440771	-93.283159 MPRB	1
44.93440814	-93.260058 MPRB	1
44.93441341	-93.32062 MPRB	1
44.93441484	-93.312641 MPRB	1
44.93441602	-93.2449 MPRB	1
44.93441856	-93.308112 MPRB	1
44.93442108	-93.256272 MPRB	1
44.93442812	-93.321069 MPRB	1
44.93442951	-93.320985 MPRB	1
44.93444029	-93.225774 MPRB	1
44.93444397	-93.308869 MPRB	1
44.93444412	-93.314219 MPRB	1
44.93444489	-93.312596 MPRB	1
44.93444516	-93.267419 MPRB	1
44.93446091	-93.292128 MPRB	1
44.93446127	-93.220479 MPRB	1
44.93446136	-93.247436 MPRB	1
44.93447007	-93.237112 MPRB	1
44.93448499	-93.248696 MPRB	1
44.93448954	-93.308701 MPRB	1
44.93449301	-93.243472 MPRB	1
44.93449667	-93.251223 MPRB	1
44.93450661	-93.284446 MPRB	1
44.9345096	-93.283159 MPRB	1
44.93451198	-93.27266 MPRB	1
44.93451423	-93.263687 MPRB	1
44.93451959	-93.255003 MPRB	1
44.93452134	-93.2934 MPRB	1
44.93453548	-93.226043 MPRB	1
44.93455225	-93.225885 MPRB	1
44.93455667	-93.220333 MPRB	1

44.9345602	-93.243614 MPRB	1
44.93456041	-93.272811 MPRB	1
44.93456253	-93.257361 MPRB	1
44.93456653	-93.318868 MPRB	1
44.9345671	-93.314219 MPRB	1
44.93457998	-93.263692 MPRB	1
44.93458084	-93.30725 MPRB	1
44.93458481	-93.217949 MPRB	1
44.93458731	-93.251083 MPRB	1
44.93458857	-93.258633 MPRB	1
44.93459071	-93.244893 MPRB	1
44.93459866	-93.203433 MPRB	1
44.93460124	-93.243475 MPRB	1
44.93460652	-93.272657 MPRB	1
44.93460882	-93.249968 MPRB	1
44.93461339	-93.274114 MPRB	1
44.93461387	-93.251228 MPRB	1
44.93462335	-93.23963 MPRB	1
44.93463385	-93.30695 MPRB	1
44.93463527	-93.235847 MPRB	1
44.93463534	-93.215406 MPRB	1
44.93464219	-93.307858 MPRB	1
44.93465486	-93.306968 MPRB	1
44.93465608	-93.243624 MPRB	1
44.93465623	-93.306926 MPRB	1
44.93465836	-93.246131 MPRB	1
44.9346755	-93.206345 MPRB	1
44.93467645	-93.31887 MPRB	1
44.93467752	-93.307623 MPRB	1
44.93468145	-93.245987 MPRB	1
44.93468222	-93.233461 MPRB	1
44.93468687	-93.203288 MPRB	1
44.93469007	-93.233313 MPRB	1
44.93469266	-93.244882 MPRB	1
44.93469429	-93.307051 MPRB	1
44.93469814	-93.239635 MPRB	1
44.93470066	-93.249974 MPRB	1
44.93470191	-93.30742 MPRB	1
44.93470481	-93.308037 MPRB	1
44.93470572	-93.321018 MPRB	1
44.93471582	-93.293402 MPRB	1
44.93471896	-93.285584 MPRB	1
44.93472166	-93.307682 MPRB	1
44.93472639	-93.235852 MPRB	1
44.93472877	-93.237106 MPRB	1
44.93474912	-93.24361 MPRB	1
44.93474919	-93.239792 MPRB	1
44.93475187	-93.205244 MPRB	1
44.9347605	-93.307521 MPRB	1
44.93476269	-93.239639 MPRB	1
44.93477073	-93.266211 MPRB	1
44.93477088	-93.266355 MPRB	1
44.93478271	-93.268771 MPRB	1
44.93479183	-93.203375 MPRB	1
44.9347932	-93.247447 MPRB	1
44.93480014	-93.214117 MPRB	1
44.93480235	-93.258661 MPRB	1
44.93480318	-93.256131 MPRB	1
44.93480933	-93.274098 MPRB	1
44.93481332	-93.242345 MPRB	1
44.93481405	-93.233312 MPRB	1
44.93481469	-93.313351 MPRB	1
44.93482699	-93.322717 MPRB	1
44.93482771	-93.251226 MPRB	1
44.93483101	-93.261309 MPRB	1
44.93483301	-93.236 MPRB	1
44.93483669	-93.24348 MPRB	1
44.93483765	-93.237276 MPRB	1
44.93483835	-93.272668 MPRB	1
44.93484052	-93.226265 MPRB	1
44.93484302	-93.239819 MPRB	1
44.93486411	-93.230778 MPRB	1
44.93486426	-93.319772 MPRB	1
44.93486515	-93.224564 MPRB	1
44.93486516	-93.265144 MPRB	1
44.93486968	-93.314229 MPRB	1
44.93487039	-93.3133 MPRB	1
44.93487442	-93.214115 MPRB	1
44.93487987	-93.25501 MPRB	1
44.93488095	-93.203542 MPRB	1
44.93489356	-93.253611 MPRB	1
44.93489451	-93.266216 MPRB	1
44.93489854	-93.274098 MPRB	1
44.93490059	-93.242182 MPRB	1
44.93490195	-93.285589 MPRB	1
44.93490217	-93.266359 MPRB	1
44.93490228	-93.245986 MPRB	1

44.93490318	-93.27282 MPRB	1
44.93490364	-93.237107 MPRB	1
44.93491236	-93.321173 MPRB	1
44.93492516	-93.252324 MPRB	1
44.93492622	-93.317712 MPRB	1
44.93492788	-93.239639 MPRB	1
44.93493872	-93.224343 MPRB	1
44.93494577	-93.320963 MPRB	1
44.93495067	-93.288228 MPRB	1
44.93495496	-93.26006 MPRB	1
44.93495999	-93.209012 MPRB	1
44.93496069	-93.210142 MPRB	1
44.93496494	-93.203503 MPRB	1
44.93496583	-93.313583 MPRB	1
44.93496606	-93.257382 MPRB	1
44.93496917	-93.314221 MPRB	1
44.9349881	-93.248683 MPRB	1
44.93499813	-93.239641 MPRB	1
44.9350027	-93.206486 MPRB	1
44.93500365	-93.277805 MPRB	1
44.93503431	-93.3195 MPRB	1
44.93504231	-93.203405 MPRB	1
44.93504662	-93.260059 MPRB	1
44.93505379	-93.229062 MPRB	1
44.93507049	-93.248564 MPRB	1
44.93507297	-93.277806 MPRB	1
44.93507878	-93.248686 MPRB	1
44.93508921	-93.252323 MPRB	1
44.93509213	-93.233463 MPRB	1
44.93509501	-93.256276 MPRB	1
44.93510157	-93.207586 MPRB	1
44.93510714	-93.237275 MPRB	1
44.9351144	-93.318261 MPRB	1
44.93512277	-93.252514 MPRB	1
44.93512349	-93.317675 MPRB	1
44.93512675	-93.289425 MPRB	1
44.9351351	-93.273956 MPRB	1
44.93513773	-93.242185 MPRB	1
44.93513829	-93.210148 MPRB	1
44.93514153	-93.317195 MPRB	1
44.93515482	-93.318619 MPRB	1
44.93515948	-93.320202 MPRB	1
44.9351602	-93.248561 MPRB	1
44.93516104	-93.232041 MPRB	1
44.93516813	-93.221601 MPRB	1
44.93517001	-93.317707 MPRB	1
44.93517409	-93.316727 MPRB	1
44.93517605	-93.316463 MPRB	1
44.93517818	-93.265154 MPRB	1
44.93517875	-93.220331 MPRB	1
44.93517907	-93.26878 MPRB	1
44.93518665	-93.235996 MPRB	1
44.93518821	-93.213968 MPRB	1
44.93518934	-93.316302 MPRB	1
44.93519046	-93.317506 MPRB	1
44.93519466	-93.319129 MPRB	1
44.93520654	-93.244879 MPRB	1
44.93520769	-93.261181 MPRB	1
44.9352195	-93.293397 MPRB	1
44.93522655	-93.203061 MPRB	1
44.93523554	-93.279834 MPRB	1
44.93523645	-93.24599 MPRB	1
44.93523931	-93.317183 MPRB	1
44.93523994	-93.230926 MPRB	1
44.93525246	-93.314255 MPRB	1
44.93525949	-93.206485 MPRB	1
44.93526017	-93.251214 MPRB	1
44.9352617	-93.320198 MPRB	1
44.93526882	-93.318365 MPRB	1
44.93527349	-93.318578 MPRB	1
44.93527361	-93.305965 MPRB	1
44.93528873	-93.314693 MPRB	1
44.93529273	-93.31475 MPRB	1
44.93529388	-93.233314 MPRB	1
44.93530468	-93.315141 MPRB	1
44.93530712	-93.317962 MPRB	1
44.93531539	-93.316609 MPRB	1
44.93532219	-93.31448 MPRB	1
44.93533078	-93.253612 MPRB	1
44.93533319	-93.317705 MPRB	1
44.9353352	-93.318889 MPRB	1
44.9353354	-93.320492 MPRB	1
44.93533551	-93.305885 MPRB	1
44.93534415	-93.279838 MPRB	1
44.93534421	-93.317595 MPRB	1
44.93534684	-93.279665 MPRB	1
44.93534691	-93.286869 MPRB	1

44.93534746	-93.256138 MPRB	1
44.93535343	-93.208861 MPRB	1
44.93535459	-93.277802 MPRB	1
44.93535684	-93.216516 MPRB	1
44.93536167	-93.242187 MPRB	1
44.93536983	-93.253755 MPRB	1
44.93537845	-93.242341 MPRB	1
44.93538048	-93.259903 MPRB	1
44.93538502	-93.306346 MPRB	1
44.93538763	-93.222866 MPRB	1
44.93538899	-93.263841 MPRB	1
44.93538923	-93.243485 MPRB	1
44.93539499	-93.209006 MPRB	1
44.93540116	-93.264937 MPRB	1
44.93540639	-93.289431 MPRB	1
44.9354134	-93.266226 MPRB	1
44.93541599	-93.3174 MPRB	1
44.93542283	-93.285714 MPRB	1
44.9354231	-93.322565 MPRB	1
44.93542571	-93.317631 MPRB	1
44.9354389	-93.277819 MPRB	1
44.93544542	-93.216515 MPRB	1
44.93544777	-93.246135 MPRB	1
44.93545594	-93.256283 MPRB	1
44.93546539	-93.249818 MPRB	1
44.93546691	-93.234727 MPRB	1
44.93547021	-93.261315 MPRB	1
44.93547085	-93.220477 MPRB	1
44.93547611	-93.210284 MPRB	1
44.93547887	-93.22673 MPRB	1
44.93548031	-93.305617 MPRB	1
44.93549081	-93.3175 MPRB	1
44.93549243	-93.203566 MPRB	1
44.93549683	-93.288355 MPRB	1
44.93549879	-93.306023 MPRB	1
44.93550003	-93.272817 MPRB	1
44.9355028	-93.238983 MPRB	1
44.93550377	-93.261177 MPRB	1
44.93550609	-93.3152 MPRB	1
44.93550742	-93.277812 MPRB	1
44.93550764	-93.284425 MPRB	1
44.93550803	-93.319265 MPRB	1
44.93551276	-93.265159 MPRB	1
44.93551461	-93.254874 MPRB	1
44.93552467	-93.266231 MPRB	1
44.93552542	-93.234586 MPRB	1
44.93552814	-93.264913 MPRB	1
44.93553956	-93.315099 MPRB	1
44.9355436	-93.266362 MPRB	1
44.93554383	-93.315837 MPRB	1
44.93554422	-93.279833 MPRB	1
44.93554832	-93.226579 MPRB	1
44.9355541	-93.255012 MPRB	1
44.93555901	-93.26276 MPRB	1
44.93556113	-93.235998 MPRB	1
44.93556314	-93.251229 MPRB	1
44.93556406	-93.279664 MPRB	1
44.93556406	-93.235853 MPRB	1
44.93556538	-93.305921 MPRB	1
44.9355677	-93.24599 MPRB	1
44.93557252	-93.220479 MPRB	1
44.93557307	-93.264474 MPRB	1
44.93557454	-93.216523 MPRB	1
44.93557673	-93.230779 MPRB	1
44.93558025	-93.286866 MPRB	1
44.93558106	-93.23473 MPRB	1
44.93558504	-93.305465 MPRB	1
44.93558562	-93.239636 MPRB	1
44.93558868	-93.318638 MPRB	1
44.9355887	-93.259907 MPRB	1
44.93559263	-93.288358 MPRB	1
44.93559459	-93.253741 MPRB	1
44.93560505	-93.260055 MPRB	1
44.9356092	-93.277808 MPRB	1
44.93561262	-93.253618 MPRB	1
44.9356145	-93.210282 MPRB	1
44.93561947	-93.268783 MPRB	1
44.93563403	-93.305449 MPRB	1
44.93563784	-93.292126 MPRB	1
44.93564374	-93.31883 MPRB	1
44.93564583	-93.305382 MPRB	1
44.93565731	-93.274111 MPRB	1
44.93565981	-93.272669 MPRB	1
44.9356607	-93.24599 MPRB	1
44.93566516	-93.289434 MPRB	1
44.93567108	-93.234587 MPRB	1
44.93567282	-93.279833 MPRB	1



44.93568279	-93.305396 MPRB	1
44.9356828	-93.28835 MPRB	1
44.93568377	-93.230781 MPRB	1
44.93568624	-93.258647 MPRB	1
44.93568873	-93.289574 MPRB	1
44.93569776	-93.315134 MPRB	1
44.9356996	-93.266372 MPRB	1
44.93570097	-93.305351 MPRB	1
44.93570904	-93.284277 MPRB	1
44.935717	-93.319435 MPRB	1
44.93572049	-93.273963 MPRB	1
44.93572569	-93.221857 MPRB	1
44.93572695	-93.320363 MPRB	1
44.93573118	-93.203181 MPRB	1
44.93573298	-93.318622 MPRB	1
44.93573866	-93.316753 MPRB	1
44.93574504	-93.203011 MPRB	1
44.93574853	-93.288107 MPRB	1
44.93575058	-93.205407 MPRB	1
44.93575203	-93.289573 MPRB	1
44.93575568	-93.289433 MPRB	1
44.93575625	-93.31583 MPRB	1
44.93575936	-93.272673 MPRB	1
44.93576331	-93.292126 MPRB	1
44.93577129	-93.246136 MPRB	1
44.93577911	-93.256281 MPRB	1
44.93579269	-93.213547 MPRB	1
44.93579425	-93.213307 MPRB	1
44.93579747	-93.249965 MPRB	1
44.93579754	-93.318804 MPRB	1
44.93580829	-93.320423 MPRB	1
44.93581594	-93.224469 MPRB	1
44.9358162	-93.210604 MPRB	1
44.93582002	-93.203205 MPRB	1
44.93582097	-93.203172 MPRB	1
44.93582477	-93.203124 MPRB	1
44.93582761	-93.203178 MPRB	1
44.93582937	-93.287426 MPRB	1
44.93583012	-93.257552 MPRB	1
44.93583091	-93.288813 MPRB	1
44.93583342	-93.291891 MPRB	1
44.93583399	-93.28663 MPRB	1
44.93583427	-93.289869 MPRB	1
44.93583946	-93.293173 MPRB	1
44.9358413	-93.203152 MPRB	1
44.93584172	-93.251084 MPRB	1
44.93584564	-93.272821 MPRB	1
44.93584579	-93.289223 MPRB	1
44.93584681	-93.288532 MPRB	1
44.9358476	-93.27268 MPRB	1
44.93584818	-93.253748 MPRB	1
44.93586063	-93.236818 MPRB	1
44.93586082	-93.236967 MPRB	1
44.93586341	-93.268791 MPRB	1
44.93586648	-93.235378 MPRB	1
44.93586687	-93.240064 MPRB	1
44.93586702	-93.239311 MPRB	1
44.93586732	-93.235183 MPRB	1
44.93586798	-93.241853 MPRB	1
44.93586799	-93.235696 MPRB	1
44.93586801	-93.238321 MPRB	1
44.93586964	-93.247737 MPRB	1
44.93587025	-93.234841 MPRB	1
44.93587155	-93.23411 MPRB	1
44.93587224	-93.244312 MPRB	1
44.93587224	-93.24443 MPRB	1
44.93587253	-93.248429 MPRB	1
44.93587421	-93.231064 MPRB	1
44.93587429	-93.237637 MPRB	1
44.93587467	-93.231403 MPRB	1
44.93587555	-93.246921 MPRB	1
44.93587603	-93.24456 MPRB	1
44.93587642	-93.231968 MPRB	1
44.93587651	-93.246785 MPRB	1
44.93587694	-93.224379 MPRB	1
44.9358771	-93.250854 MPRB	1
44.93587722	-93.234971 MPRB	1
44.93587791	-93.235068 MPRB	1
44.93587794	-93.244671 MPRB	1
44.93587821	-93.250987 MPRB	1
44.9358783	-93.247559 MPRB	1
44.93587922	-93.275778 MPRB	1
44.93587931	-93.216737 MPRB	1
44.93588447	-93.249519 MPRB	1
44.93588666	-93.273753 MPRB	1
44.9358894	-93.251642 MPRB	1
44.93589092	-93.273257 MPRB	1

44.93589241	-93.258057 MPRB	1
44.93589355	-93.250242 MPRB	1
44.93589474	-93.260199 MPRB	1
44.93589545	-93.250073 MPRB	1
44.93589725	-93.260928 MPRB	1
44.93589783	-93.254026 MPRB	1
44.93589971	-93.26194 MPRB	1
44.93590036	-93.225719 MPRB	1
44.93590143	-93.261471 MPRB	1
44.93590347	-93.272598 MPRB	1
44.93590489	-93.318941 MPRB	1
44.93590535	-93.213107 MPRB	1
44.93590558	-93.213261 MPRB	1
44.93590732	-93.26464 MPRB	1
44.93591194	-93.305376 MPRB	1
44.93591303	-93.266159 MPRB	1
44.93592113	-93.266635 MPRB	1
44.93592342	-93.318702 MPRB	1
44.93592747	-93.315248 MPRB	1
44.93593437	-93.285996 MPRB	1
44.93593459	-93.28857 MPRB	1
44.93593714	-93.286115 MPRB	1
44.93593804	-93.289656 MPRB	1
44.93594386	-93.284683 MPRB	1
44.93594573	-93.202985 MPRB	1
44.93596259	-93.203385 MPRB	1
44.93596844	-93.318721 MPRB	1
44.93597306	-93.24679 MPRB	1
44.93597319	-93.236679 MPRB	1
44.93597346	-93.278238 MPRB	1
44.93597496	-93.24693 MPRB	1
44.93597546	-93.235729 MPRB	1
44.93597585	-93.239513 MPRB	1
44.9359766	-93.280456 MPRB	1
44.93597801	-93.202951 MPRB	1
44.93597854	-93.240777 MPRB	1
44.93597863	-93.239952 MPRB	1
44.93597902	-93.234999 MPRB	1
44.93597938	-93.234418 MPRB	1
44.93597941	-93.233563 MPRB	1
44.93598001	-93.233185 MPRB	1
44.9359811	-93.238127 MPRB	1
44.9359816	-93.240153 MPRB	1
44.93598173	-93.243355 MPRB	1
44.9359827	-93.203166 MPRB	1
44.935983	-93.238635 MPRB	1
44.935983	-93.23229 MPRB	1
44.9359831	-93.243219 MPRB	1
44.93598335	-93.233851 MPRB	1
44.93598365	-93.244622 MPRB	1
44.93598424	-93.233746 MPRB	1
44.93598444	-93.240277 MPRB	1
44.93598471	-93.304973 MPRB	1
44.9359859	-93.242887 MPRB	1
44.93598769	-93.232393 MPRB	1
44.9359887	-93.248124 MPRB	1
44.93598947	-93.254604 MPRB	1
44.93599023	-93.242774 MPRB	1
44.9359903	-93.203091 MPRB	1
44.93599047	-93.232559 MPRB	1
	-93.23246 MPRB	1
44.93599236	-93.232645 MPRB	1
44.93599459	-93.242641 MPRB	1
44.9359948	-93.252896 MPRB	1
44.93600047	-93.25163 MPRB	1
44.93600236	-93.257903 MPRB	1
44.93600339	-93.29212 MPRB	1
44.936004	-93.260206 MPRB	1
44.93600457	-93.25836 MPRB	1
44.93600459	-93.202942 MPRB	1
44.93600545	-93.260979 MPRB	1
44.93600774	-93.226304 MPRB	1
44.93600829	-93.262289 MPRB	1
44.93600856	-93.258041 MPRB	1
44.93600888	-93.260542 MPRB	1
44.9360089	-93.262175 MPRB	1
44.93600939	-93.258227 MPRB	1
44.93601099	-93.260876 MPRB	1
44.93601104	-93.261414 MPRB	1
44.93601203	-93.293436 MPRB	1
44.93601733	-93.235851 MPRB	1
44.93602112	-93.261989 MPRB	1
44.93602127	-93.271209 MPRB	1
44.93602312	-93.270335 MPRB	1
44.93602504	-93.291976 MPRB	1
44.93602673	-93.267226 MPRB	1
44.93603205	-93.246008 MPRB	1

44.93603261	-93.266847 MPRB	1
44.93603724	-93.266739 MPRB	1
44.93603933	-93.233329 MPRB	1
44.93604037	-93.217801 MPRB	1
44.93604741	-93.293384 MPRB	1
44.93605263	-93.315423 MPRB	1
44.93605906	-93.237128 MPRB	1
44.93606123	-93.238808 MPRB	1
44.93606555	-93.305191 MPRB	1
44.93606625	-93.202999 MPRB	1
44.93606625	-93.202973 MPRB	1
44.93606812	-93.276693 MPRB	1
44.93607088	-93.242198 MPRB	1
44.9360746	-93.293553 MPRB	1
44.93607485	-93.203195 MPRB	1
44.9360762	-93.235997 MPRB	1
44.93607675	-93.203203 MPRB	1
44.93608125	-93.233466 MPRB	1
44.93608335	-93.25109 MPRB	1
44.93608513	-93.212857 MPRB	1
44.93609232	-93.238983 MPRB	1
44.93609235	-93.23728 MPRB	1
44.93609594	-93.220474 MPRB	1
44.93609711	-93.257379 MPRB	1
44.93609807	-93.265165 MPRB	1
44.93610882	-93.220332 MPRB	1
44.93610895	-93.246006 MPRB	1
44.93611763	-93.285566 MPRB	1
44.93612264	-93.261337 MPRB	1
44.93612285	-93.209015 MPRB	1
44.93613621	-93.266383 MPRB	1
44.93614173	-93.233317 MPRB	1
44.93614487	-93.255022 MPRB	1
44.93614914	-93.319088 MPRB	1
44.93615029	-93.262643 MPRB	1
44.93615959	-93.232059 MPRB	1
44.93616599	-93.238984 MPRB	1
44.93616605	-93.24982 MPRB	1
44.93617251	-93.293244 MPRB	1
44.93617459	-93.237131 MPRB	1
44.93617595	-93.304703 MPRB	1
44.93618198	-93.271525 MPRB	1
44.93618249	-93.273968 MPRB	1
44.93618573	-93.208859 MPRB	1
44.93618652	-93.261344 MPRB	1
44.93619156	-93.233466 MPRB	1
44.93619548	-93.212857 MPRB	1
44.93619671	-93.268949 MPRB	1
44.93620153	-93.23728 MPRB	1
44.93621352	-93.20901 MPRB	1
44.93621364	-93.257548 MPRB	1
44.93621695	-93.284283 MPRB	1
44.93622983	-93.26624 MPRB	1
44.93623497	-93.266384 MPRB	1
44.93624362	-93.232058 MPRB	1
44.93624725	-93.238983 MPRB	1
44.93625056	-93.208859 MPRB	1
44.93625116	-93.263714 MPRB	1
44.9362548	-93.319179 MPRB	1
44.93625942	-93.252526 MPRB	1
44.93626709	-93.206479 MPRB	1
44.93627341	-93.304926 MPRB	1
44.93627666	-93.261336 MPRB	1
44.93627755	-93.246002 MPRB	1
44.93627848	-93.304612 MPRB	1
44.93628693	-93.272668 MPRB	1
44.93628886	-93.236008 MPRB	1
44.93628983	-93.277807 MPRB	1
44.93629515	-93.288349 MPRB	1
44.93630572	-93.26894 MPRB	1
44.93630865	-93.208858 MPRB	1
44.93631097	-93.266392 MPRB	1
44.93631175	-93.265173 MPRB	1
44.9363122	-93.253755 MPRB	1
44.93632073	-93.267701 MPRB	1
44.93632641	-93.206337 MPRB	1
44.93632827	-93.203069 MPRB	1
44.93632945	-93.238985 MPRB	1
44.9363331	-93.284279 MPRB	1
44.93633905	-93.20648 MPRB	1
44.9363412	-93.263716 MPRB	1
44.93634309	-93.319359 MPRB	1
44.93634488	-93.263854 MPRB	1
44.9363458	-93.266253 MPRB	1
44.93636196	-93.2322 MPRB	1
44.93636897	-93.272671 MPRB	1
44.93636938	-93.248708 MPRB	1

44.93637152	-93.304536 MPRB	1
44.93637821	-93.319442 MPRB	1
44.93637838	-93.235877 MPRB	1
44.93637906	-93.23347 MPRB	1
44.93638637	-93.277804 MPRB	1
44.93638764	-93.23473 MPRB	1
44.936399	-93.261338 MPRB	1
44.93640088	-93.236016 MPRB	1
44.93640398	-93.265171 MPRB	1
44.93640647	-93.32028 MPRB	1
44.93640771	-93.261186 MPRB	1
44.93640944	-93.203244 MPRB	1
44.9364104	-93.263854 MPRB	1
44.93641442	-93.267704 MPRB	1
44.93642604	-93.284289 MPRB	1
44.936429	-93.237278 MPRB	1
44.93642958	-93.322564 MPRB	1
44.93642984	-93.263721 MPRB	1
44.93643033	-93.262628 MPRB	1
44.93643647	-93.251093 MPRB	1
44.93644372	-93.319428 MPRB	1
44.93645982	-93.304466 MPRB	1
44.93646222	-93.277808 MPRB	1
44.9364667	-93.304748 MPRB	1
44.93647885	-93.319499 MPRB	1
44.9364892	-93.261186 MPRB	1
44.93649363	-93.271528 MPRB	1
44.93649786	-93.248713 MPRB	1
44.93649852	-93.245993 MPRB	1
44.93649868	-93.203275 MPRB	1
44.93650011	-93.252333 MPRB	1
44.93650341	-93.23601 MPRB	1
44.93651022	-93.257551 MPRB	1
44.93651578	-93.217813 MPRB	1
44.93651678	-93.233319 MPRB	1
44.93651903	-93.23459 MPRB	1
44.93652066	-93.320124 MPRB	1
44.93652413	-93.225493 MPRB	1
44.93654379	-93.205055 MPRB	1
44.93654535	-93.221587 MPRB	1
44.93654663	-93.221744 MPRB	1
44.936548	-93.251096 MPRB	1
44.93654906	-93.304403 MPRB	1
44.93655126	-93.273977 MPRB	1
44.93655312	-93.267702 MPRB	1
44.93655315	-93.224236 MPRB	1
44.93655564	-93.203282 MPRB	1
44.93655664	-93.32022 MPRB	1
44.93656058	-93.237293 MPRB	1
44.93658357	-93.277808 MPRB	1
44.93659087	-93.217812 MPRB	1
44.93660784	-93.271531 MPRB	1
44.93660858	-93.22735 MPRB	1
44.93661121	-93.261203 MPRB	1
44.93661184	-93.245994 MPRB	1
44.93661493	-93.320198 MPRB	1
44.93661509	-93.240675 MPRB	1
44.93661589	-93.252523 MPRB	1
44.93661649	-93.251089 MPRB	1
44.93661772	-93.273974 MPRB	1
44.93661917	-93.22033 MPRB	1
44.93661993	-93.233468 MPRB	1
44.93662969	-93.2033 MPRB	1
44.93663178	-93.266388 MPRB	1
44.93663186	-93.267704 MPRB	1
44.93663552	-93.234583 MPRB	1
44.93665008	-93.246128 MPRB	1
44.93665254	-93.304324 MPRB	1
44.9366577	-93.260082 MPRB	1
44.93665836	-93.237294 MPRB	1
44.93665958	-93.28429 MPRB	1
44.93666285	-93.205194 MPRB	1
44.93666842	-93.272829 MPRB	1
44.93667871	-93.279662 MPRB	1
44.93668347	-93.31952 MPRB	1
44.93668392	-93.264933 MPRB	1
44.93669114	-93.277808 MPRB	1
44.93669127	-93.245996 MPRB	1
44.93669372	-93.207574 MPRB	1
44.93670278	-93.204948 MPRB	1
44.93670298	-93.289423 MPRB	1
44.93670612	-93.304906 MPRB	1
44.93671038	-93.248716 MPRB	1
44.93671086	-93.203323 MPRB	1
44.93671243	-93.220484 MPRB	1
44.93671247	-93.252525 MPRB	1
44.9367177	-93.233317 MPRB	1



44.93673264	-93.248561 MPRB	1
44.93673316	-93.242204 MPRB	1
44.93673797	-93.304529 MPRB	1
44.93674561	-93.243494 MPRB	1
44.93674962	-93.261343 MPRB	1
44.93675017	-93.246135 MPRB	1
44.93675128	-93.203367 MPRB	1
44.93675251	-93.265177 MPRB	1
44.93675783	-93.233469 MPRB	1
44.93675981	-93.30424 MPRB	1
44.93676122	-93.251083 MPRB	1
44.93676675	-93.284422 MPRB	1
44.93677352	-93.252347 MPRB	1
44.93677948	-93.240963 MPRB	1
44.936782	-93.278017 MPRB	1
44.93678367	-93.237435 MPRB	1
44.9367846	-93.237772 MPRB	1
44.93678509	-93.237539 MPRB	1
44.93678603	-93.237651 MPRB	1
44.93678612	-93.241111 MPRB	1
44.93678689	-93.239764 MPRB	1
44.93678749	-93.247448 MPRB	1
44.93679362	-93.237852 MPRB	1
44.93679371	-93.238273 MPRB	1
44.93679395	-93.245993 MPRB	1
44.93679629	-93.263721 MPRB	1
44.93680406	-93.235855 MPRB	1
44.93681604	-93.252528 MPRB	1
44.93681916	-93.27283 MPRB	1
44.93682622	-93.271382 MPRB	1
44.93682771	-93.265181 MPRB	1
44.93683177	-93.267709 MPRB	1
44.93683443	-93.262416 MPRB	1
44.93683742	-93.243483 MPRB	1
44.93684347	-93.262635 MPRB	1
44.93684785	-93.268803 MPRB	1
44.93685343	-93.237117 MPRB	1
44.93686544	-93.263861 MPRB	1
44.93687177	-93.241272 MPRB	1
44.93687412	-93.267451 MPRB	1
44.93687903	-93.319505 MPRB	1
44.93688264	-93.244732 MPRB	1
44.93688548	-93.241151 MPRB	1
44.93688791	-93.245994 MPRB	1
44.93688901	-93.239621 MPRB	1
44.93689082	-93.304157 MPRB	1
44.93689091	-93.23947 MPRB	1
44.93689572	-93.240274 MPRB	1
44.93690228	-93.256292 MPRB	1
44.93690547	-93.20367 MPRB	1
44.9369063	-93.241529 MPRB	1
44.93690758	-93.205177 MPRB	1
44.93691622	-93.262631 MPRB	1
44.93691924	-93.26771 MPRB	1
44.93692223	-93.262431 MPRB	1
44.93692715	-93.214107 MPRB	1
44.93692728	-93.288236 MPRB	1
44.93692859	-93.24745 MPRB	1
44.93693003	-93.288348 MPRB	1
44.9369577	-93.253621 MPRB	1
44.9369583	-93.234591 MPRB	1
44.93695988	-93.282979 MPRB	1
44.93696099	-93.240667 MPRB	1
44.93696526	-93.259922 MPRB	1
44.93696684	-93.29211 MPRB	1
44.93696872	-93.272837 MPRB	1
44.93697068	-93.253766 MPRB	1
44.9369708	-93.251224 MPRB	1
44.9369714	-93.266393 MPRB	1
44.9369808	-93.272676 MPRB	1
44.93698271	-93.26009 MPRB	1
44.93699438	-93.262438 MPRB	1
44.93699906	-93.20363 MPRB	1
44.93699997	-93.319806 MPRB	1
44.9370052	-93.2511 MPRB	1
44.93700557	-93.319912 MPRB	1
44.93701606	-93.304382 MPRB	1
44.93701716	-93.244902 MPRB	1
44.93701994	-93.203634 MPRB	1
44.93702374	-93.203592 MPRB	1
44.93703248	-93.272831 MPRB	1
44.93703571	-93.205333 MPRB	1
44.9370449	-93.271534 MPRB	1
44.93704557	-93.203538 MPRB	1
44.93705101	-93.272678 MPRB	1
44.9370526	-93.266387 MPRB	1
44.93706041	-93.242188 MPRB	1

44.93706083	-93.234589	MPRB	1
44.93706263	-93.271373	MPRB	1
44.93707463	-93.233461	MPRB	1
44.93707986	-93.246142	MPRB	1
44.93708414	-93.266245	MPRB	1
44.93709046	-93.258828	MPRB	1
44.93709058	-93.262416	MPRB	1
44.93709107	-93.251224	MPRB	1
44.93709458	-93.284277	MPRB	1
44.93709603	-93.240516	MPRB	1
44.9370988	-93.242359	MPRB	1
44.93709904	-93.279653	MPRB	1
44.93710273	-93.205403	MPRB	1
44.93710707	-93.221598	MPRB	1
44.93711049	-93.252527	MPRB	1
44.9371109	-93.293549	MPRB	1
44.93711399	-93.244904	MPRB	1
44.93711464	-93.273966	MPRB	1
44.93711799	-93.23332	MPRB	1
44.93712667	-93.237291	MPRB	1
44.9371329	-93.271385	MPRB	1
44.93714433	-93.319494	MPRB	1
44.93714497	-93.262642	MPRB	1
44.93714951	-93.266394	MPRB	1
44.93715508	-93.207717	MPRB	1
44.93715577	-93.234591	MPRB	1
44.93717381	-93.321173	MPRB	1
44.93717599	-93.204569	MPRB	1
44.93719087	-93.240519	MPRB	1
44.93719272	-93.203459	MPRB	1
44.9371931	-93.242189	MPRB	1
44.93720092	-93.247267	MPRB	1
44.9372101	-93.205034	MPRB	1
44.93721319	-93.251244	MPRB	1
44.93721652	-93.242366	MPRB	1
44.93721694	-93.292108	MPRB	1
44.93721795	-93.319573	MPRB	1
44.93721814	-93.235859	MPRB	1
44.93722335	-93.25757	MPRB	1
44.9372257	-93.256293	MPRB	1
44.93722667	-93.262639	MPRB	1
44.93722915	-93.243486	MPRB	1
44.93724881	-93.293221	MPRB	1
44.93725138	-93.264943	MPRB	1
44.93725307	-93.245999	MPRB	1
44.93725354	-93.285698	MPRB	1
44.93725409	-93.267715	MPRB	1
44.93727322	-93.246147	MPRB	1
44.93729111	-93.259938	MPRB	1
44.93729921	-93.273968	MPRB	1
44.93730389	-93.24349	MPRB	1
44.93730487	-93.262661	MPRB	1
44.93730614	-93.227859	MPRB	1
44.93731135	-93.277817	MPRB	1
44.93731525	-93.2422	MPRB	1
44.9373181	-93.242359	MPRB	1
44.93732092	-93.277814	MPRB	1
44.93732374	-93.251076	MPRB	1
44.93732424	-93.232048	MPRB	1
44.93732463	-93.256295	MPRB	1
44.93732983	-93.253768	MPRB	1
44.93733145	-93.233469	MPRB	1
44.93733788	-93.263732	MPRB	1
44.93734338	-93.278018	MPRB	1
44.93734866	-93.260094	MPRB	1
44.93735149	-93.215255	MPRB	1
44.93735717	-93.246166	MPRB	1
44.93736466	-93.279657	MPRB	1
44.93736504	-93.224229	MPRB	1
44.93737437	-93.259944	MPRB	1
44.93737847	-93.288098	MPRB	1
44.93737876	-93.266394	MPRB	1
44.93738249	-93.263873	MPRB	1
44.93738652	-93.273971	MPRB	1
44.93739343	-93.237121	MPRB	1
44.9373999	-93.208852	MPRB	1
44.93740082	-93.272834	MPRB	1
44.93740752	-93.220474	MPRB	1
44.9374091	-93.238998	MPRB	1
44.9374229	-93.262414	MPRB	1
44.93742702	-93.262639	MPRB	1
44.93743652	-93.267715	MPRB	1
44.93744506	-93.204874	MPRB	1
44.93744667	-93.205859	MPRB	1
44.93744687	-93.27284	MPRB	1
44.93745318	-93.260093	MPRB	1
44.93746278	-93.242348	MPRB	1

44.93746379	-93.266257 MPRB	1
44.93746421	-93.233461 MPRB	1
44.93746521	-93.293527 MPRB	1
44.93746676	-93.236004 MPRB	1
44.93746744	-93.204858 MPRB	1
44.93747087	-93.278016 MPRB	1
44.93747806	-93.207727 MPRB	1
44.93748073	-93.204891 MPRB	1
44.93748263	-93.204833 MPRB	1
44.93748833	-93.204879 MPRB	1
44.93748911	-93.244893 MPRB	1
44.93749212	-93.204845 MPRB	1
44.93749617	-93.245995 MPRB	1
44.93750123	-93.264944 MPRB	1
44.93750531	-93.205363 MPRB	1
44.93751016	-93.204919 MPRB	1
44.9375131	-93.248719 MPRB	1
44.93751524	-93.238994 MPRB	1
44.93751747	-93.247461 MPRB	1
44.93752045	-93.242353 MPRB	1
44.93752427	-93.256295 MPRB	1
44.93752444	-93.235866 MPRB	1
44.93752519	-93.267719 MPRB	1
44.93753074	-93.256151 MPRB	1
44.93753423	-93.255023 MPRB	1
44.93753595	-93.262641 MPRB	1
44.93753748	-93.266259 MPRB	1
44.9375383	-93.208995 MPRB	1
44.93754243	-93.20885 MPRB	1
44.93754537	-93.257564 MPRB	1
44.93754788	-93.262427 MPRB	1
44.93756104	-93.233465 MPRB	1
44.93756702	-93.205521 MPRB	1
44.93757831	-93.252528 MPRB	1
44.93759482	-93.272825 MPRB	1
44.93760642	-93.267475 MPRB	1
44.93761129	-93.208989 MPRB	1
44.93761157	-93.266249 MPRB	1
44.93761245	-93.261212 MPRB	1
44.93761366	-93.220328 MPRB	1
44.93761454	-93.251099 MPRB	1
44.93761505	-93.322561 MPRB	1
44.93761545	-93.266396 MPRB	1
44.93761959	-93.3203 MPRB	1
44.9376242	-93.255025 MPRB	1
44.9376256	-93.292427 MPRB	1
44.9376282	-93.285339 MPRB	1
44.9376284	-93.289298 MPRB	1
44.93762891	-93.285401 MPRB	1
44.93762928	-93.285829 MPRB	1
44.93762953	-93.286128 MPRB	1
44.93762993	-93.291173 MPRB	1
44.93763334	-93.320435 MPRB	1
44.93763376	-93.287051 MPRB	1
44.9376341	-93.321015 MPRB	1
44.93763461	-93.320867 MPRB	1
44.93763517	-93.320744 MPRB	1
44.93763749	-93.267724 MPRB	1
44.93763848	-93.288977 MPRB	1
44.93764963	-93.280225 MPRB	1
44.93765362	-93.282612 MPRB	1
44.93765746	-93.279083 MPRB	1
44.93767251	-93.275594 MPRB	1
44.93767642	-93.236376 MPRB	1
44.93767821	-93.234499 MPRB	1
44.93767836	-93.241109 MPRB	1
44.93767886	-93.247904 MPRB	1
44.93767926	-93.236093 MPRB	1
44.93767936	-93.27355 MPRB	1
44.93767999	-93.236656 MPRB	1
44.93768027	-93.232918 MPRB	1
44.93768138	-93.251646 MPRB	1
44.93768152	-93.236836 MPRB	1
44.93768199	-93.236451 MPRB	1
44.93768212	-93.237047 MPRB	1
	-93.23695 MPRB	1
44.93768286	-93.250676 MPRB	1
44.93768323	-93.250988 MPRB	1
44.93768401	-93.238608 MPRB	1
44.93768455	-93.240996 MPRB	1
44.93768559	-93.238729 MPRB	1
44.93768593	-93.249692 MPRB	1
44.93768688	-93.273884 MPRB	1
44.93768842	-93.232543 MPRB	1
44.93768854	-93.232659 MPRB	1
44.93768931	-93.273828 MPRB	1
44.93768944	-93.232301 MPRB	1

<a href="#">44.93768952</a>	-93.273337 MPRB	1
<a href="#">44.93769038</a>	-93.232398 MPRB	1
<a href="#">44.93769146</a>	-93.248318 MPRB	1
<a href="#">44.93769157</a>	-93.273755 MPRB	1
<a href="#">44.93769169</a>	-93.258345 MPRB	1
<a href="#">44.93769204</a>	-93.272363 MPRB	1
<a href="#">44.93769435</a>	-93.252661 MPRB	1
<a href="#">44.93769483</a>	-93.273032 MPRB	1
<a href="#">44.9376953</a>	-93.253511 MPRB	1
<a href="#">44.93769541</a>	-93.255331 MPRB	1
<a href="#">44.93769657</a>	-93.255811 MPRB	1
<a href="#">44.93769665</a>	-93.252798 MPRB	1
<a href="#">44.93769674</a>	-93.259662 MPRB	1
<a href="#">44.93769714</a>	-93.258488 MPRB	1
<a href="#">44.93769761</a>	-93.242504 MPRB	1
<a href="#">44.93769844</a>	-93.252092 MPRB	1
<a href="#">44.93769872</a>	-93.211551 MPRB	1
<a href="#">44.93769942</a>	-93.260945 MPRB	1
<a href="#">44.93770166</a>	-93.256697 MPRB	1
<a href="#">44.93770182</a>	-93.262014 MPRB	1
<a href="#">44.93770261</a>	-93.226933 MPRB	1
<a href="#">44.93770407</a>	-93.2269321 MPRB	1
<a href="#">44.93770487</a>	-93.262279 MPRB	1
<a href="#">44.93770551</a>	-93.268656 MPRB	1
<a href="#">44.9377062</a>	-93.260256 MPRB	1
<a href="#">44.93770634</a>	-93.268443 MPRB	1
<a href="#">44.9377079</a>	-93.259819 MPRB	1
<a href="#">44.93771556</a>	-93.269456 MPRB	1
<a href="#">44.9377174</a>	-93.259518 MPRB	1
<a href="#">44.93773004</a>	-93.223713 MPRB	1
<a href="#">44.93773041</a>	-93.223457 MPRB	1
<a href="#">44.93773126</a>	-93.208885 MPRB	1
<a href="#">44.93773611</a>	-93.223129 MPRB	1
<a href="#">44.93773854</a>	-93.222791 MPRB	1
<a href="#">44.93773896</a>	-93.223269 MPRB	1
<a href="#">44.93774239</a>	-93.222651 MPRB	1
<a href="#">44.93775237</a>	-93.220914 MPRB	1
<a href="#">44.93775614</a>	-93.222157 MPRB	1
<a href="#">44.9377614</a>	-93.287134 MPRB	1
<a href="#">44.93776147</a>	-93.287225 MPRB	1
<a href="#">44.937762</a>	-93.296251 MPRB	1
<a href="#">44.93776237</a>	-93.295336 MPRB	1
<a href="#">44.93776409</a>	-93.294763 MPRB	1
<a href="#">44.93776428</a>	-93.296393 MPRB	1
<a href="#">44.93776447</a>	-93.293873 MPRB	1
<a href="#">44.93776549</a>	-93.296584 MPRB	1
<a href="#">44.9377658</a>	-93.29685 MPRB	1
<a href="#">44.93776607</a>	-93.218819 MPRB	1
<a href="#">44.93776631</a>	-93.291858 MPRB	1
<a href="#">44.93776728</a>	-93.299097 MPRB	1
<a href="#">44.93776895</a>	-93.208995 MPRB	1
<a href="#">44.93776956</a>	-93.301941 MPRB	1
<a href="#">44.93777251</a>	-93.218095 MPRB	1
<a href="#">44.93777259</a>	-93.299294 MPRB	1
<a href="#">44.9377731</a>	-93.284844 MPRB	1
<a href="#">44.93777347</a>	-93.300203 MPRB	1
<a href="#">44.93777347</a>	-93.299827 MPRB	1
<a href="#">44.93777643</a>	-93.283437 MPRB	1
<a href="#">44.93777677</a>	-93.300619 MPRB	1
<a href="#">44.93777818</a>	-93.286478 MPRB	1
<a href="#">44.93777819</a>	-93.319696 MPRB	1
<a href="#">44.93777822</a>	-93.282885 MPRB	1
<a href="#">44.93777871</a>	-93.299502 MPRB	1
<a href="#">44.93778029</a>	-93.301124 MPRB	1
<a href="#">44.93778118</a>	-93.282285 MPRB	1
<a href="#">44.93778289</a>	-93.247577 MPRB	1
<a href="#">44.93778354</a>	-93.285148 MPRB	1
<a href="#">44.93778363</a>	-93.282387 MPRB	1
<a href="#">44.93778403</a>	-93.285245 MPRB	1
<a href="#">44.9377843</a>	-93.247796 MPRB	1
<a href="#">44.93778469</a>	-93.240803 MPRB	1
<a href="#">44.93778474</a>	-93.234822 MPRB	1
<a href="#">44.93778475</a>	-93.3024 MPRB	1
<a href="#">44.93778476</a>	-93.23985 MPRB	1
<a href="#">44.93778549</a>	-93.236395 MPRB	1
<a href="#">44.9377855</a>	-93.239417 MPRB	1
<a href="#">44.93778623</a>	-93.242043 MPRB	1
<a href="#">44.93778679</a>	-93.280988 MPRB	1
<a href="#">44.93778698</a>	-93.251369 MPRB	1
<a href="#">44.93778708</a>	-93.235147 MPRB	1
<a href="#">44.93778815</a>	-93.234494 MPRB	1
<a href="#">44.93778849</a>	-93.241808 MPRB	1
<a href="#">44.9377885</a>	-93.250223 MPRB	1
<a href="#">44.93778862</a>	-93.280314 MPRB	1
<a href="#">44.93778901</a>	-93.239136 MPRB	1
<a href="#">44.93778917</a>	-93.250466 MPRB	1
<a href="#">44.93778931</a>	-93.279972 MPRB	1



44.93778986	-93.250075	MPRB	1
44.93778996	-93.250368	MPRB	1
44.93779306	-93.232366	MPRB	1
44.93779332	-93.279377	MPRB	1
44.93779378	-93.280639	MPRB	1
44.93779384	-93.215124	MPRB	1
44.9377944	-93.249556	MPRB	1
44.93779448	-93.214833	MPRB	1
44.93779525	-93.280755	MPRB	1
44.93779571	-93.214943	MPRB	1
44.93779582	-93.249451	MPRB	1
44.93779617	-93.278742	MPRB	1
44.93779717	-93.252164	MPRB	1
44.93779826	-93.278544	MPRB	1
44.93779856	-93.233577	MPRB	1
44.93779908	-93.214326	MPRB	1
44.93779972	-93.256703	MPRB	1
44.93780071	-93.257118	MPRB	1
44.93780132	-93.256986	MPRB	1
44.93780258	-93.276088	MPRB	1
44.937804	-93.279506	MPRB	1
44.93780539	-93.257243	MPRB	1
44.93780628	-93.254649	MPRB	1
44.93780691	-93.254197	MPRB	1
44.93780703	-93.254535	MPRB	1
44.93780724	-93.255784	MPRB	1
44.93780749	-93.2603	MPRB	1
44.93780987	-93.260694	MPRB	1
44.93781028	-93.256407	MPRB	1
44.93781029	-93.261091	MPRB	1
44.93781077	-93.261868	MPRB	1
44.93781082	-93.255263	MPRB	1
44.93781182	-93.260623	MPRB	1
44.93781273	-93.25443	MPRB	1
44.9378146	-93.276892	MPRB	1
44.93781519	-93.273109	MPRB	1
44.9378175	-93.272294	MPRB	1
44.93782222	-93.223509	MPRB	1
44.93782247	-93.258935	MPRB	1
44.9378246	-93.223331	MPRB	1
44.93782736	-93.294512	MPRB	1
44.93782781	-93.224657	MPRB	1
44.93782847	-93.271276	MPRB	1
44.93782869	-93.272419	MPRB	1
44.93782876	-93.224767	MPRB	1
44.93782966	-93.210656	MPRB	1
44.93783199	-93.277034	MPRB	1
44.93783419	-93.235856	MPRB	1
44.93784347	-93.268683	MPRB	1
44.93784354	-93.26907	MPRB	1
44.93784363	-93.209105	MPRB	1
44.93784378	-93.26942	MPRB	1
44.93784396	-93.268379	MPRB	1
44.93784714	-93.238819	MPRB	1
44.93784776	-93.268486	MPRB	1
44.93784909	-93.222175	MPRB	1
44.93784966	-93.268175	MPRB	1
44.93784992	-93.269159	MPRB	1
44.93785157	-93.207999	MPRB	1
44.93785387	-93.295758	MPRB	1
44.93785526	-93.302135	MPRB	1
44.93786109	-93.20673	MPRB	1
44.93786159	-93.205931	MPRB	1
44.93786277	-93.297195	MPRB	1
44.93786645	-93.220789	MPRB	1
44.93786866	-93.206866	MPRB	1
44.93787059	-93.259933	MPRB	1
44.93787981	-93.21944	MPRB	1
44.93788515	-93.279653	MPRB	1
44.93788782	-93.217214	MPRB	1
44.93789102	-93.271393	MPRB	1
44.93791347	-93.240665	MPRB	1
44.93791642	-93.266405	MPRB	1
44.93792714	-93.211978	MPRB	1
44.9379325	-93.271539	MPRB	1
44.93793284	-93.248574	MPRB	1
44.93793511	-93.253767	MPRB	1
44.93793783	-93.239015	MPRB	1
44.93794016	-93.286839	MPRB	1
44.93794743	-93.247453	MPRB	1
44.93795155	-93.289551	MPRB	1
44.93795535	-93.208732	MPRB	1
44.93795687	-93.268959	MPRB	1
44.93796093	-93.29705	MPRB	1
44.93796636	-93.271394	MPRB	1
44.93796776	-93.246152	MPRB	1
44.9379699	-93.268818	MPRB	1

44.93797088	-93.263736	MPRB	1
44.93797439	-93.207442	MPRB	1
44.93799026	-93.244774	MPRB	1
44.93800034	-93.256303	MPRB	1
44.93800821	-93.228573	MPRB	1
44.93801866	-93.244899	MPRB	1
44.93803454	-93.258834	MPRB	1
44.93804383	-93.27284	MPRB	1
44.93804546	-93.271396	MPRB	1
44.9380495	-93.220331	MPRB	1
44.93805702	-93.228407	MPRB	1
44.93805921	-93.279828	MPRB	1
44.93805973	-93.281323	MPRB	1
44.93806185	-93.247462	MPRB	1
44.93806402	-93.297047	MPRB	1
44.93808674	-93.257402	MPRB	1
44.93809429	-93.271546	MPRB	1
44.93810691	-93.226641	MPRB	1
44.93811004	-93.272678	MPRB	1
44.93811495	-93.299735	MPRB	1
44.93811849	-93.281323	MPRB	1
44.93812196	-93.256306	MPRB	1
44.93812409	-93.233318	MPRB	1
44.93813451	-93.258833	MPRB	1
44.93813592	-93.242356	MPRB	1
44.93813896	-93.262651	MPRB	1
44.93814234	-93.273979	MPRB	1
44.93814894	-93.258676	MPRB	1
44.93815106	-93.271543	MPRB	1
44.93815319	-93.220326	MPRB	1
44.93815498	-93.301004	MPRB	1
44.93815652	-93.246003	MPRB	1
44.93816172	-93.208994	MPRB	1
44.93816182	-93.319588	MPRB	1
44.93816264	-93.256169	MPRB	1
44.93816438	-93.248576	MPRB	1
44.93817789	-93.272678	MPRB	1
44.93818545	-93.24365	MPRB	1
44.93818758	-93.298272	MPRB	1
44.9381881	-93.247462	MPRB	1
44.93818831	-93.281325	MPRB	1
44.93818858	-93.233475	MPRB	1
44.93819269	-93.293232	MPRB	1
44.93819279	-93.298465	MPRB	1
44.93819651	-93.251232	MPRB	1
44.93821507	-93.240506	MPRB	1
44.93821555	-93.222894	MPRB	1
44.93821958	-93.242363	MPRB	1
44.93822528	-93.295921	MPRB	1
44.93822578	-93.257416	MPRB	1
44.93822893	-93.256172	MPRB	1
44.93824173	-93.319389	MPRB	1
44.93824205	-93.262654	MPRB	1
44.93824536	-93.262433	MPRB	1
44.93824982	-93.297036	MPRB	1
44.93825079	-93.228749	MPRB	1
44.93825384	-93.220327	MPRB	1
44.93826017	-93.29826	MPRB	1
44.93826909	-93.273963	MPRB	1
44.93827061	-93.271398	MPRB	1
44.93827381	-93.226774	MPRB	1
44.93827416	-93.25995	MPRB	1
44.93827602	-93.246007	MPRB	1
44.93828294	-93.278019	MPRB	1
44.93828383	-93.247455	MPRB	1
44.9382874	-93.277808	MPRB	1
44.93829011	-93.233324	MPRB	1
44.93830028	-93.246155	MPRB	1
44.93830739	-93.233474	MPRB	1
44.93830977	-93.25742	MPRB	1
44.93830982	-93.206445	MPRB	1
44.93831047	-93.289409	MPRB	1
44.93831306	-93.242202	MPRB	1
44.93832079	-93.29827	MPRB	1
44.9383231	-93.243662	MPRB	1
44.93833412	-93.298469	MPRB	1
44.93833529	-93.258702	MPRB	1
44.93834696	-93.271542	MPRB	1
44.93834992	-93.26121	MPRB	1
44.9383527	-93.220473	MPRB	1
44.93835333	-93.262659	MPRB	1
44.93835706	-93.275413	MPRB	1
44.93836499	-93.268959	MPRB	1
44.93836595	-93.294646	MPRB	1
44.93837199	-93.288219	MPRB	1
44.93837269	-93.282976	MPRB	1
44.93837961	-93.266411	MPRB	1

44.93838152	-93.215399 MPRB	1
44.93838798	-93.248724 MPRB	1
44.93838832	-93.304259 MPRB	1
44.93839207	-93.286977 MPRB	1
44.9383943	-93.273976 MPRB	1
44.93840674	-93.284419 MPRB	1
44.93840995	-93.248581 MPRB	1
44.93841224	-93.271544 MPRB	1
44.93841321	-93.204772 MPRB	1
44.93841589	-93.246006 MPRB	1
44.93841761	-93.298258 MPRB	1
44.9384187	-93.25125 MPRB	1
44.93841982	-93.242365 MPRB	1
44.93843496	-93.239009 MPRB	1
44.93843692	-93.252532 MPRB	1
44.93843807	-93.20899 MPRB	1
44.93843877	-93.262439 MPRB	1
44.93843978	-93.262653 MPRB	1
44.93844224	-93.277808 MPRB	1
44.93844889	-93.249827 MPRB	1
44.93845057	-93.267747 MPRB	1
44.93845316	-93.243519 MPRB	1
44.93845794	-93.253777 MPRB	1
44.93846077	-93.258837 MPRB	1
44.93847336	-93.267486 MPRB	1
44.93847704	-93.288223 MPRB	1
44.93848918	-93.297053 MPRB	1
44.93849343	-93.28148 MPRB	1
44.93849438	-93.271546 MPRB	1
44.93849647	-93.246005 MPRB	1
44.93851038	-93.228734 MPRB	1
44.93851153	-93.246145 MPRB	1
44.93851224	-93.285553 MPRB	1
44.93851577	-93.298467 MPRB	1
44.93851607	-93.204047 MPRB	1
44.93851663	-93.294506 MPRB	1
44.93851697	-93.297181 MPRB	1
44.93851989	-93.237129 MPRB	1
44.93852297	-93.277814 MPRB	1
44.93852684	-93.28698 MPRB	1
44.93853188	-93.267734 MPRB	1
44.93853813	-93.286838 MPRB	1
44.93853841	-93.303813 MPRB	1
44.93854314	-93.272688 MPRB	1
44.93855101	-93.31934 MPRB	1
44.93855692	-93.297049 MPRB	1
44.93856003	-93.237314 MPRB	1
44.93856425	-93.247456 MPRB	1
44.93856447	-93.221596 MPRB	1
44.93856785	-93.303861 MPRB	1
44.93857794	-93.295918 MPRB	1
44.93858185	-93.233327 MPRB	1
44.93858257	-93.224408 MPRB	1
44.93858441	-93.262656 MPRB	1
44.93859223	-93.2473 MPRB	1
44.93859354	-93.244772 MPRB	1
44.93859915	-93.319361 MPRB	1
44.93859928	-93.206307 MPRB	1
44.93860075	-93.277814 MPRB	1
44.93860795	-93.238834 MPRB	1
44.93860806	-93.24617 MPRB	1
44.93861559	-93.288085 MPRB	1
44.9386194	-93.272683 MPRB	1
44.93861996	-93.240505 MPRB	1
44.93862047	-93.24602 MPRB	1
44.93862241	-93.304003 MPRB	1
44.93862396	-93.286969 MPRB	1
44.93862752	-93.298255 MPRB	1
44.93862877	-93.29846 MPRB	1
44.93862888	-93.233478 MPRB	1
44.93863351	-93.249988 MPRB	1
44.93864141	-93.251107 MPRB	1
44.93864331	-93.303803 MPRB	1
44.93864844	-93.248578 MPRB	1
44.9386491	-93.255042 MPRB	1
44.93865475	-93.277809 MPRB	1
44.93866036	-93.293371 MPRB	1
44.93866201	-93.228847 MPRB	1
44.93866483	-93.275413 MPRB	1
44.9386715	-93.244774 MPRB	1
44.93867171	-93.257404 MPRB	1
44.93868434	-93.212832 MPRB	1
44.93868566	-93.238838 MPRB	1
44.93869167	-93.240667 MPRB	1
44.93869218	-93.298266 MPRB	1
44.93869238	-93.252538 MPRB	1
44.93870062	-93.276699 MPRB	1

<a href="#">44.93870868</a>	-93.284262 MPRB	1
<a href="#">44.9387102</a>	-93.263888 MPRB	1
<a href="#">44.93871129</a>	-93.234599 MPRB	1
<a href="#">44.93871641</a>	-93.284417 MPRB	1
<a href="#">44.9387178</a>	-93.256166 MPRB	1
<a href="#">44.93872016</a>	-93.271551 MPRB	1
<a href="#">44.93872814</a>	-93.220473 MPRB	1
<a href="#">44.93875112</a>	-93.304205 MPRB	1
<a href="#">44.93875396</a>	-93.235866 MPRB	1
<a href="#">44.93875412</a>	-93.242369 MPRB	1
<a href="#">44.9387568</a>	-93.298271 MPRB	1
<a href="#">44.93875899</a>	-93.221742 MPRB	1
<a href="#">44.93876372</a>	-93.288324 MPRB	1
<a href="#">44.93876742</a>	-93.233334 MPRB	1
<a href="#">44.93877422</a>	-93.263742 MPRB	1
<a href="#">44.93879572</a>	-93.283147 MPRB	1
<a href="#">44.93879579</a>	-93.248725 MPRB	1
<a href="#">44.93879629</a>	-93.286838 MPRB	1
<a href="#">44.93879683</a>	-93.259958 MPRB	1
<a href="#">44.93880703</a>	-93.246172 MPRB	1
<a href="#">44.9388083</a>	-93.21283 MPRB	1
<a href="#">44.93881034</a>	-93.261355 MPRB	1
<a href="#">44.93882411</a>	-93.22897 MPRB	1
<a href="#">44.93882813</a>	-93.288088 MPRB	1
<a href="#">44.93883695</a>	-93.26749 MPRB	1
<a href="#">44.9388375</a>	-93.298264 MPRB	1
<a href="#">44.93883819</a>	-93.271416 MPRB	1
<a href="#">44.93884402</a>	-93.272847 MPRB	1
<a href="#">44.93884504</a>	-93.282972 MPRB	1
<a href="#">44.93884629</a>	-93.276543 MPRB	1
<a href="#">44.93884871</a>	-93.220325 MPRB	1
<a href="#">44.93885106</a>	-93.299581 MPRB	1
<a href="#">44.93885233</a>	-93.242385 MPRB	1
<a href="#">44.93885396</a>	-93.28556 MPRB	1
<a href="#">44.93885643</a>	-93.303806 MPRB	1
<a href="#">44.93885862</a>	-93.246024 MPRB	1
<a href="#">44.93886075</a>	-93.244776 MPRB	1
<a href="#">44.93886654</a>	-93.288211 MPRB	1
<a href="#">44.93886925</a>	-93.244918 MPRB	1
<a href="#">44.93887884</a>	-93.248584 MPRB	1
<a href="#">44.93889204</a>	-93.303793 MPRB	1
<a href="#">44.9388945</a>	-93.29591 MPRB	1
<a href="#">44.93889807</a>	-93.259963 MPRB	1
<a href="#">44.93889908</a>	-93.21012 MPRB	1
<a href="#">44.9388993</a>	-93.298468 MPRB	1
<a href="#">44.93890075</a>	-93.225774 MPRB	1
<a href="#">44.93890094</a>	-93.267743 MPRB	1
<a href="#">44.93890346</a>	-93.239015 MPRB	1
<a href="#">44.93890853</a>	-93.284416 MPRB	1
<a href="#">44.93891064</a>	-93.237317 MPRB	1
<a href="#">44.93891241</a>	-93.260113 MPRB	1
<a href="#">44.93891504</a>	-93.210277 MPRB	1
<a href="#">44.93892057</a>	-93.27284 MPRB	1
<a href="#">44.93892271</a>	-93.247478 MPRB	1
<a href="#">44.93892383</a>	-93.261359 MPRB	1
<a href="#">44.93893087</a>	-93.24873 MPRB	1
<a href="#">44.93893404</a>	-93.282972 MPRB	1
<a href="#">44.93893723</a>	-93.224279 MPRB	1
<a href="#">44.93894354</a>	-93.229054 MPRB	1
<a href="#">44.93894431</a>	-93.27655 MPRB	1
<a href="#">44.93895099</a>	-93.247288 MPRB	1
<a href="#">44.93895169</a>	-93.28822 MPRB	1
<a href="#">44.9389528</a>	-93.303799 MPRB	1
<a href="#">44.93896061</a>	-93.25505 MPRB	1
<a href="#">44.93896526</a>	-93.254909 MPRB	1
<a href="#">44.93897073</a>	-93.246021 MPRB	1
<a href="#">44.93897311</a>	-93.259971 MPRB	1
<a href="#">44.93898692</a>	-93.271545 MPRB	1
<a href="#">44.93898811</a>	-93.298467 MPRB	1
<a href="#">44.93898871</a>	-93.262666 MPRB	1
<a href="#">44.93899061</a>	-93.281484 MPRB	1
<a href="#">44.93900184</a>	-93.203758 MPRB	1
<a href="#">44.93900619</a>	-93.288212 MPRB	1
<a href="#">44.93900881</a>	-93.303786 MPRB	1
<a href="#">44.93901002</a>	-93.304128 MPRB	1
<a href="#">44.9390129</a>	-93.24747 MPRB	1
<a href="#">44.93901403</a>	-93.210121 MPRB	1
<a href="#">44.93901637</a>	-93.262446 MPRB	1
<a href="#">44.93902169</a>	-93.258701 MPRB	1
<a href="#">44.93902439</a>	-93.30228 MPRB	1
<a href="#">44.93902447</a>	-93.248727 MPRB	1
<a href="#">44.93903163</a>	-93.25506 MPRB	1
<a href="#">44.93904126</a>	-93.21283 MPRB	1
<a href="#">44.93904332</a>	-93.206316 MPRB	1
<a href="#">44.93904475</a>	-93.225638 MPRB	1
<a href="#">44.93905025</a>	-93.203659 MPRB	1
<a href="#">44.93905196</a>	-93.254904 MPRB	1



44.9390522	-93.259959	MPRB	1
44.9390541	-93.246174	MPRB	1
44.93905751	-93.253784	MPRB	1
44.93906081	-93.298472	MPRB	1
44.93906986	-93.30405	MPRB	1
44.93907309	-93.248591	MPRB	1
44.93908352	-93.263753	MPRB	1
44.9390884	-93.233326	MPRB	1
44.93909886	-93.206462	MPRB	1
44.9391053	-93.225645	MPRB	1
44.93910733	-93.302274	MPRB	1
44.93910734	-93.272848	MPRB	1
44.93911191	-93.24476	MPRB	1
44.93911315	-93.249831	MPRB	1
44.93911517	-93.258704	MPRB	1
44.93911646	-93.255039	MPRB	1
44.93911859	-93.288322	MPRB	1
44.93912349	-93.279645	MPRB	1
44.93912556	-93.294496	MPRB	1
44.93913764	-93.225786	MPRB	1
44.93914115	-93.252355	MPRB	1
44.93914776	-93.253648	MPRB	1
44.93914986	-93.258843	MPRB	1
44.93915132	-93.289401	MPRB	1
44.93915864	-93.212831	MPRB	1
44.93915958	-93.206475	MPRB	1
44.93916113	-93.239013	MPRB	1
44.93916545	-93.303776	MPRB	1
44.93916858	-93.238837	MPRB	1
44.93916981	-93.233476	MPRB	1
44.93917603	-93.246015	MPRB	1
44.93917875	-93.299577	MPRB	1
44.9391819	-93.29704	MPRB	1
44.93918598	-93.298476	MPRB	1
44.93918755	-93.233326	MPRB	1
44.93919357	-93.283134	MPRB	1
44.9391949	-93.297178	MPRB	1
44.93919506	-93.246156	MPRB	1
44.93919691	-93.273983	MPRB	1
44.93920296	-93.240522	MPRB	1
44.9392054	-93.251109	MPRB	1
44.93920581	-93.267745	MPRB	1
44.93920851	-93.252354	MPRB	1
44.93920858	-93.277839	MPRB	1
44.93922037	-93.294494	MPRB	1
44.93922406	-93.20647	MPRB	1
44.93923733	-93.233476	MPRB	1
44.93923815	-93.294636	MPRB	1
44.93924298	-93.239018	MPRB	1
44.93926313	-93.288073	MPRB	1
44.9392713	-93.247277	MPRB	1
44.93927665	-93.303631	MPRB	1
44.93927814	-93.206461	MPRB	1
44.93927879	-93.298469	MPRB	1
44.93928334	-93.246024	MPRB	1
44.93928919	-93.212831	MPRB	1
44.93929267	-93.253644	MPRB	1
44.93929463	-93.220325	MPRB	1
44.93929589	-93.273985	MPRB	1
44.93930392	-93.294496	MPRB	1
44.93930567	-93.319617	MPRB	1
44.93930723	-93.294634	MPRB	1
44.93931071	-93.260121	MPRB	1
44.93931509	-93.242231	MPRB	1
44.93931886	-93.292088	MPRB	1
44.93932751	-93.299574	MPRB	1
44.93933462	-93.304058	MPRB	1
44.93933523	-93.276542	MPRB	1
44.93934636	-93.284259	MPRB	1
44.93934951	-93.293219	MPRB	1
44.93935238	-93.252358	MPRB	1
44.93935301	-93.267498	MPRB	1
44.93936144	-93.207562	MPRB	1
44.93936423	-93.319657	MPRB	1
44.93936979	-93.294491	MPRB	1
44.93937157	-93.263908	MPRB	1
44.93937971	-93.298468	MPRB	1
44.93938428	-93.210118	MPRB	1
44.9393861	-93.304126	MPRB	1
44.93939025	-93.246025	MPRB	1
44.93939377	-93.237126	MPRB	1
44.93939641	-93.273994	MPRB	1
44.93939699	-93.234741	MPRB	1
44.93940234	-93.272852	MPRB	1
44.9394082	-93.206083	MPRB	1
44.93941024	-93.265217	MPRB	1
44.93941057	-93.206219	MPRB	1

44.93941079	-93.272686	MPRB	1
44.93941271	-93.246157	MPRB	1
44.93941485	-93.253638	MPRB	1
44.93941494	-93.299723	MPRB	1
44.93942206	-93.268835	MPRB	1
44.93942243	-93.266277	MPRB	1
44.93942293	-93.247295	MPRB	1
44.93942365	-93.24237	MPRB	1
44.93943285	-93.244773	MPRB	1
44.9394413	-93.204057	MPRB	1
44.93944183	-93.268982	MPRB	1
44.9394436	-93.28758	MPRB	1
44.93944451	-93.286651	MPRB	1
44.9394451	-93.287349	MPRB	1
44.93944602	-93.288449	MPRB	1
44.93944725	-93.285833	MPRB	1
44.93944747	-93.290208	MPRB	1
44.93944873	-93.291761	MPRB	1
44.9394492	-93.28532	MPRB	1
44.93944938	-93.263911	MPRB	1
44.93945083	-93.285103	MPRB	1
44.93945144	-93.286175	MPRB	1
44.93945203	-93.285967	MPRB	1
44.93945235	-93.285453	MPRB	1
44.93945241	-93.293696	MPRB	1
44.9394528	-93.294202	MPRB	1
44.93945323	-93.284846	MPRB	1
44.9394538	-93.29407	MPRB	1
44.9394551	-93.203907	MPRB	1
44.93945553	-93.283556	MPRB	1
44.93945583	-93.286339	MPRB	1
44.93945973	-93.297621	MPRB	1
44.93945999	-93.295125	MPRB	1
44.93946034	-93.292912	MPRB	1
44.93946072	-93.297484	MPRB	1
44.93946138	-93.296936	MPRB	1
44.93946184	-93.292444	MPRB	1
44.93946214	-93.283303	MPRB	1
44.93946237	-93.282593	MPRB	1
44.93946291	-93.299086	MPRB	1
44.93946481	-93.299255	MPRB	1
44.93946511	-93.281821	MPRB	1
44.93946549	-93.281993	MPRB	1
44.93946603	-93.281595	MPRB	1
44.93946673	-93.301772	MPRB	1
44.93946725	-93.29679	MPRB	1
44.93946747	-93.282121	MPRB	1
44.93946847	-93.294741	MPRB	1
44.93946861	-93.299451	MPRB	1
44.93947033	-93.280022	MPRB	1
44.93947069	-93.280424	MPRB	1
44.93947108	-93.280858	MPRB	1
44.93947474	-93.300107	MPRB	1
44.93947594	-93.29995	MPRB	1
44.93947647	-93.279271	MPRB	1
44.93947715	-93.300191	MPRB	1
44.93948139	-93.299849	MPRB	1
44.93948158	-93.238737	MPRB	1
44.93948268	-93.238589	MPRB	1
44.93948273	-93.23842	MPRB	1
44.93948276	-93.251898	MPRB	1
44.93948347	-93.238199	MPRB	1
44.93948462	-93.276985	MPRB	1
44.93948503	-93.249106	MPRB	1
44.93948561	-93.276808	MPRB	1
44.93948564	-93.2379	MPRB	1
44.93948635	-93.206451	MPRB	1
44.93948795	-93.275653	MPRB	1
44.93948834	-93.25185	MPRB	1
44.93948856	-93.251617	MPRB	1
44.93948875	-93.252176	MPRB	1
44.93948924	-93.23615	MPRB	1
44.93948964	-93.235462	MPRB	1
44.93948965	-93.236471	MPRB	1
44.93948974	-93.233569	MPRB	1
44.93949001	-93.249578	MPRB	1
44.93949021	-93.25202	MPRB	1
44.93949059	-93.234211	MPRB	1
44.93949134	-93.233823	MPRB	1
44.93949177	-93.278685	MPRB	1
44.93949232	-93.251375	MPRB	1
44.93949335	-93.27386	MPRB	1
44.93949476	-93.248954	MPRB	1
44.93949513	-93.273543	MPRB	1
44.93949529	-93.273708	MPRB	1
44.93949546	-93.257138	MPRB	1
44.93949553	-93.254643	MPRB	1

44.93949565	-93.262067 MPRB	1
44.93949586	-93.254476 MPRB	1
44.93949648	-93.237047 MPRB	1
44.93949649	-93.258593 MPRB	1
44.93949666	-93.2515 MPRB	1
44.939497	-93.273353 MPRB	1
44.93949776	-93.273091 MPRB	1
44.93949807	-93.259513 MPRB	1
44.93949838	-93.236878 MPRB	1
44.93949916	-93.259817 MPRB	1
44.93949933	-93.236701 MPRB	1
44.93949987	-93.250725 MPRB	1
44.93950045	-93.256987 MPRB	1
44.93950171	-93.260755 MPRB	1
44.93950214	-93.272264 MPRB	1
44.93950305	-93.253878 MPRB	1
44.9395033	-93.250837 MPRB	1
44.93950394	-93.262845 MPRB	1
44.93950404	-93.262939 MPRB	1
44.93950426	-93.263149 MPRB	1
44.93950522	-93.271203 MPRB	1
44.9395057	-93.264524 MPRB	1
44.93950717	-93.272002 MPRB	1
44.93950731	-93.256701 MPRB	1
44.93950796	-93.26472 MPRB	1
44.93950883	-93.254025 MPRB	1
44.93950961	-93.319763 MPRB	1
44.93951014	-93.253492 MPRB	1
44.9395109	-93.255909 MPRB	1
	-93.254781 MPRB	1
44.9395113	-93.256379 MPRB	1
44.93951131	-93.269061 MPRB	1
44.93951185	-93.255228 MPRB	1
44.9395128	-93.256509 MPRB	1
44.93951719	-93.268702 MPRB	1
44.93951863	-93.266045 MPRB	1
44.93952047	-93.267855 MPRB	1
44.93952049	-93.266877 MPRB	1
44.93952063	-93.268006 MPRB	1
44.93952135	-93.266691 MPRB	1
44.93952187	-93.267204 MPRB	1
44.93952272	-93.22467 MPRB	1
44.93952275	-93.267047 MPRB	1
44.93952768	-93.26556 MPRB	1
44.93953004	-93.206307 MPRB	1
44.9395352	-93.223176 MPRB	1
44.93954596	-93.222074 MPRB	1
44.93955843	-93.29047 MPRB	1
44.93955971	-93.288999 MPRB	1
44.9395607	-93.296056 MPRB	1
44.93956215	-93.286493 MPRB	1
44.93956337	-93.290308 MPRB	1
44.9395658	-93.30401 MPRB	1
44.93956716	-93.219929 MPRB	1
44.93956899	-93.29638 MPRB	1
44.93956944	-93.286729 MPRB	1
44.93957259	-93.218753 MPRB	1
44.93957373	-93.283856 MPRB	1
44.93957473	-93.220183 MPRB	1
44.93957645	-93.21833 MPRB	1
44.93957742	-93.298898 MPRB	1
44.93957881	-93.283655 MPRB	1
44.9395853	-93.238627 MPRB	1
44.93958561	-93.216919 MPRB	1
44.93958703	-93.237986 MPRB	1
44.93958744	-93.238302 MPRB	1
44.93958853	-93.238148 MPRB	1
44.93958919	-93.237657 MPRB	1
44.93958991	-93.278676 MPRB	1
44.93959004	-93.235037 MPRB	1
44.93959046	-93.236105 MPRB	1
44.93959068	-93.236271 MPRB	1
44.93959086	-93.236413 MPRB	1
44.93959105	-93.216037 MPRB	1
44.9395919	-93.235222 MPRB	1
44.93959284	-93.215818 MPRB	1
44.93959287	-93.278201 MPRB	1
44.93959309	-93.278437 MPRB	1
44.93959319	-93.234253 MPRB	1
44.93959346	-93.235431 MPRB	1
44.9395935	-93.234491 MPRB	1
44.93959364	-93.235567 MPRB	1
44.93959464	-93.234377 MPRB	1
44.93959773	-93.250125 MPRB	1
44.93959813	-93.214996 MPRB	1
44.9395982	-93.280282 MPRB	1
44.93959885	-93.279956 MPRB	1

44.93959918	-93.276394	MPRB	1
44.93959951	-93.250417	MPRB	1
44.93959951	-93.248876	MPRB	1
44.93959966	-93.233844	MPRB	1
44.93960009	-93.276144	MPRB	1
44.93960189	-93.214417	MPRB	1
44.93960242	-93.251367	MPRB	1
44.9396047	-93.237446	MPRB	1
44.93960512	-93.256847	MPRB	1
44.93960665	-93.24911	MPRB	1
44.93960673	-93.214305	MPRB	1
44.93960691	-93.254049	MPRB	1
44.93960735	-93.250882	MPRB	1
44.93960761	-93.255325	MPRB	1
44.93960767	-93.273582	MPRB	1
44.93960837	-93.254834	MPRB	1
44.93960886	-93.273742	MPRB	1
44.93960887	-93.25832	MPRB	1
44.93960947	-93.253893	MPRB	1
44.93960952	-93.257852	MPRB	1
44.93961066	-93.248972	MPRB	1
44.93961074	-93.254155	MPRB	1
44.93961159	-93.254501	MPRB	1
44.93961243	-93.253492	MPRB	1
44.93961249	-93.254623	MPRB	1
44.93961251	-93.226271	MPRB	1
44.93961254	-93.254712	MPRB	1
44.93961256	-93.251479	MPRB	1
44.93961278	-93.27246	MPRB	1
44.93961317	-93.258054	MPRB	1
44.93961335	-93.271979	MPRB	1
44.93961349	-93.254266	MPRB	1
44.93961427	-93.256127	MPRB	1
44.93961443	-93.25438	MPRB	1
44.9396147	-93.272322	MPRB	1
44.93961514	-93.271703	MPRB	1
44.9396154	-93.249546	MPRB	1
44.93961546	-93.256022	MPRB	1
44.93961562	-93.272197	MPRB	1
44.9396159	-93.226023	MPRB	1
44.93961598	-93.260284	MPRB	1
44.93961643	-93.255922	MPRB	1
	-93.255698	MPRB	1
44.93961723	-93.252886	MPRB	1
44.93961741	-93.260816	MPRB	1
44.93961825	-93.270683	MPRB	1
44.93961833	-93.255811	MPRB	1
44.93961846	-93.213136	MPRB	1
44.93961861	-93.261119	MPRB	1
44.93961934	-93.212973	MPRB	1
44.93961943	-93.270819	MPRB	1
44.93961954	-93.27093	MPRB	1
44.93962019	-93.270537	MPRB	1
44.93962066	-93.262922	MPRB	1
44.93962107	-93.262067	MPRB	1
44.9396218	-93.263039	MPRB	1
44.93962423	-93.263363	MPRB	1
44.93962453	-93.271536	MPRB	1
44.93962471	-93.271398	MPRB	1
44.93962485	-93.268111	MPRB	1
44.93962533	-93.233219	MPRB	1
44.93962613	-93.271062	MPRB	1
44.93962641	-93.271236	MPRB	1
44.93962762	-93.259817	MPRB	1
44.9396287	-93.26058	MPRB	1
44.93962936	-93.265317	MPRB	1
44.93963016	-93.211977	MPRB	1
44.93963168	-93.268224	MPRB	1
44.93963202	-93.264848	MPRB	1
44.93963294	-93.266795	MPRB	1
44.93963308	-93.233066	MPRB	1
44.93963327	-93.267118	MPRB	1
44.93963368	-93.266527	MPRB	1
44.9396343	-93.211738	MPRB	1
44.9396344	-93.267235	MPRB	1
44.93963477	-93.267306	MPRB	1
44.93964168	-93.210702	MPRB	1
44.93964371	-93.210559	MPRB	1
44.93964474	-93.266009	MPRB	1
44.93965097	-93.242208	MPRB	1
44.93965493	-93.221501	MPRB	1
44.93965838	-93.208431	MPRB	1
44.93965987	-93.207958	MPRB	1
44.93966451	-93.207318	MPRB	1
44.93966469	-93.220051	MPRB	1
44.93966604	-93.20687	MPRB	1
44.93966642	-93.253636	MPRB	1



44.939669	-93.254745	MPRB	1
44.93967051	-93.259957	MPRB	1
44.93967605	-93.268982	MPRB	1
44.93967698	-93.238844	MPRB	1
44.93967783	-93.207436	MPRB	1
44.93967896	-93.219644	MPRB	1
44.93968503	-93.246159	MPRB	1
44.93968655	-93.281483	MPRB	1
44.93968776	-93.217054	MPRB	1
44.93969481	-93.215487	MPRB	1
44.93969645	-93.215701	MPRB	1
44.93970466	-93.273987	MPRB	1
44.93970741	-93.214339	MPRB	1
44.93970979	-93.214204	MPRB	1
44.93971559	-93.271841	MPRB	1
44.93971563	-93.213725	MPRB	1
44.93971981	-93.254715	MPRB	1
44.9397296	-93.229827	MPRB	1
44.93973169	-93.212486	MPRB	1
44.93973571	-93.212187	MPRB	1
44.93975032	-93.27964	MPRB	1
44.93975144	-93.243662	MPRB	1
44.9397524	-93.209887	MPRB	1
44.93975335	-93.209776	MPRB	1
44.93975381	-93.257319	MPRB	1
44.93975792	-93.298259	MPRB	1
44.93976202	-93.253648	MPRB	1
44.93976262	-93.298467	MPRB	1
44.93976757	-93.273989	MPRB	1
44.93976941	-93.20733	MPRB	1
44.93977581	-93.246162	MPRB	1
44.93977934	-93.246014	MPRB	1
44.93978267	-93.25543	MPRB	1
44.93978274	-93.216505	MPRB	1
44.93978608	-93.263761	MPRB	1
44.93979283	-93.257401	MPRB	1
44.93979307	-93.267754	MPRB	1
44.93979519	-93.264976	MPRB	1
44.9398065	-93.272693	MPRB	1
44.93981009	-93.237319	MPRB	1
44.93981969	-93.298457	MPRB	1
44.93982029	-93.277821	MPRB	1
44.93982492	-93.22426	MPRB	1
44.93983647	-93.286821	MPRB	1
44.93983854	-93.262458	MPRB	1
44.93984553	-93.297035	MPRB	1
44.9398469	-93.257567	MPRB	1
44.93985057	-93.255428	MPRB	1
44.93985569	-93.207559	MPRB	1
44.93985872	-93.253786	MPRB	1
44.93986685	-93.298246	MPRB	1
44.93986896	-93.284258	MPRB	1
44.93986922	-93.253946	MPRB	1
44.93987694	-93.282977	MPRB	1
44.93988024	-93.298456	MPRB	1
44.93988032	-93.246013	MPRB	1
44.93988963	-93.224254	MPRB	1
44.93989129	-93.273993	MPRB	1
44.93989504	-93.25558	MPRB	1
44.93989613	-93.21395	MPRB	1
44.93989638	-93.253652	MPRB	1
44.93989822	-93.263762	MPRB	1
44.93990578	-93.272695	MPRB	1
44.93990592	-93.217783	MPRB	1
44.93990803	-93.248723	MPRB	1
44.93991246	-93.277832	MPRB	1
44.93992438	-93.210117	MPRB	1
44.93992544	-93.292085	MPRB	1
44.93993477	-93.272864	MPRB	1
44.93993962	-93.254001	MPRB	1
44.93994892	-93.221754	MPRB	1
44.93995294	-93.298461	MPRB	1
44.9399553	-93.320143	MPRB	1
44.93995695	-93.206467	MPRB	1
44.93996296	-93.279812	MPRB	1
44.93996481	-93.22718	MPRB	1
44.93996531	-93.239002	MPRB	1
44.93996567	-93.271844	MPRB	1
44.93996863	-93.29194	MPRB	1
44.93997081	-93.251122	MPRB	1
44.93997543	-93.248729	MPRB	1
44.93998655	-93.237154	MPRB	1
44.93998714	-93.230014	MPRB	1
44.93998868	-93.24601	MPRB	1
44.93999719	-93.246158	MPRB	1
44.93999813	-93.265227	MPRB	1
44.94000863	-93.299581	MPRB	1

44.94000957	-93.303975 MPRB	1
44.94001978	-93.227186 MPRB	1
44.94002162	-93.229837 MPRB	1
44.94002168	-93.227028 MPRB	1
44.94003316	-93.253781 MPRB	1
44.94003506	-93.253648 MPRB	1
44.94003665	-93.254004 MPRB	1
44.94003764	-93.20647 MPRB	1
44.94003773	-93.223026 MPRB	1
44.94003818	-93.276567 MPRB	1
44.94003982	-93.257214 MPRB	1
44.94004838	-93.272851 MPRB	1
44.94005221	-93.248716 MPRB	1
44.94006277	-93.24998 MPRB	1
44.9400653	-93.237304 MPRB	1
44.94006814	-93.277814 MPRB	1
44.94007298	-93.220336 MPRB	1
44.94007317	-93.276704 MPRB	1
44.94007402	-93.298477 MPRB	1
44.94008208	-93.242394 MPRB	1
44.94008329	-93.261372 MPRB	1
44.94009126	-93.302256 MPRB	1
44.94009168	-93.24616 MPRB	1
44.940093	-93.257354 MPRB	1
44.94010102	-93.298249 MPRB	1
44.94010784	-93.262462 MPRB	1
44.94012924	-93.255802 MPRB	1
44.94012996	-93.234599 MPRB	1
44.94012997	-93.25645 MPRB	1
44.94013022	-93.254161 MPRB	1
44.94013133	-93.246018 MPRB	1
44.94013272	-93.242226 MPRB	1
44.9401388	-93.27657 MPRB	1
44.9401401	-93.264978 MPRB	1
44.94014777	-93.224398 MPRB	1
44.94015254	-93.234749 MPRB	1
44.94015343	-93.272853 MPRB	1
44.94015437	-93.256804 MPRB	1
44.94015726	-93.225623 MPRB	1
44.94015939	-93.205179 MPRB	1
44.94016051	-93.263908 MPRB	1
44.94016355	-93.236013 MPRB	1
44.94016779	-93.239 MPRB	1
44.94017137	-93.237321 MPRB	1
44.94017489	-93.253653 MPRB	1
44.94018163	-93.268993 MPRB	1
44.94018181	-93.277816 MPRB	1
44.94018847	-93.281474 MPRB	1
44.94019205	-93.219505 MPRB	1
44.94019466	-93.254935 MPRB	1
44.940195	-93.262462 MPRB	1
44.94019796	-93.256625 MPRB	1
44.94020347	-93.249841 MPRB	1
44.94020616	-93.204314 MPRB	1
44.94021072	-93.284254 MPRB	1
44.94021308	-93.300839 MPRB	1
44.94021861	-93.25236 MPRB	1
44.94023103	-93.242227 MPRB	1
44.94023369	-93.288068 MPRB	1
44.94023426	-93.298253 MPRB	1
44.94024665	-93.263766 MPRB	1
44.94025787	-93.299711 MPRB	1
44.94025984	-93.230013 MPRB	1
44.94025985	-93.239003 MPRB	1
44.94027128	-93.259959 MPRB	1
44.94027459	-93.27542 MPRB	1
44.94027985	-93.298446 MPRB	1
44.94028148	-93.272854 MPRB	1
44.94028229	-93.277813 MPRB	1
44.940315	-93.298252 MPRB	1
44.94032296	-93.251246 MPRB	1
44.94033398	-93.30281 MPRB	1
44.94033681	-93.297034 MPRB	1
44.94033834	-93.320249 MPRB	1
44.94033966	-93.272709 MPRB	1
44.94034404	-93.249992 MPRB	1
44.94034487	-93.242227 MPRB	1
44.94034786	-93.299717 MPRB	1
44.94036569	-93.23029 MPRB	1
44.94036782	-93.272856 MPRB	1
44.94038257	-93.282967 MPRB	1
44.94038473	-93.257379 MPRB	1
44.94040106	-93.32017 MPRB	1
44.94040139	-93.227023 MPRB	1
44.9404015	-93.25615 MPRB	1
44.94040506	-93.279652 MPRB	1
44.94040875	-93.262685 MPRB	1

44.94041618	-93.320262	MPRB	1
44.94041773	-93.251264	MPRB	1
44.94041859	-93.256577	MPRB	1
44.94042266	-93.246183	MPRB	1
44.94043431	-93.253897	MPRB	1
44.94043706	-93.297023	MPRB	1
44.94044706	-93.264983	MPRB	1
44.94044743	-93.295758	MPRB	1
44.94044971	-93.256045	MPRB	1
44.94046139	-93.292075	MPRB	1
44.94046666	-93.246034	MPRB	1
44.94046805	-93.256429	MPRB	1
44.94048119	-93.321764	MPRB	1
44.94048363	-93.22047	MPRB	1
44.94048412	-93.272868	MPRB	1
44.94048671	-93.282969	MPRB	1
44.94048713	-93.257129	MPRB	1
44.94048734	-93.303519	MPRB	1
44.94049262	-93.29825	MPRB	1
44.94049896	-93.295895	MPRB	1
44.94050065	-93.279651	MPRB	1
44.94050306	-93.237315	MPRB	1
44.94051221	-93.230198	MPRB	1
44.94051293	-93.255232	MPRB	1
44.94051884	-93.243673	MPRB	1
44.94052108	-93.208978	MPRB	1
44.94052357	-93.262465	MPRB	1
44.94053389	-93.215224	MPRB	1
44.94054057	-93.275422	MPRB	1
44.9405422	-93.298437	MPRB	1
44.94054878	-93.267517	MPRB	1
44.94055026	-93.238849	MPRB	1
44.94055682	-93.262679	MPRB	1
44.94056193	-93.272702	MPRB	1
44.94057086	-93.320468	MPRB	1
44.940575	-93.246014	MPRB	1
44.94057571	-93.258515	MPRB	1
44.94057844	-93.272867	MPRB	1
44.94057913	-93.300995	MPRB	1
44.94058567	-93.273993	MPRB	1
44.94058981	-93.29717	MPRB	1
44.94059582	-93.216501	MPRB	1
44.94060282	-93.298448	MPRB	1
44.94061865	-93.279648	MPRB	1
44.94061946	-93.25517	MPRB	1
44.9406239	-93.235869	MPRB	1
44.94062833	-93.284253	MPRB	1
44.94062905	-93.244782	MPRB	1
44.94063293	-93.253646	MPRB	1
44.94064086	-93.251265	MPRB	1
44.94064443	-93.275423	MPRB	1
44.94064872	-93.267519	MPRB	1
44.94065148	-93.248593	MPRB	1
44.94065937	-93.298453	MPRB	1
44.940662	-93.237131	MPRB	1
44.94066457	-93.249991	MPRB	1
44.94068435	-93.272865	MPRB	1
44.94068796	-93.259113	MPRB	1
44.94069161	-93.279647	MPRB	1
44.9406949	-93.220197	MPRB	1
44.94069841	-93.21409	MPRB	1
44.94069929	-93.284263	MPRB	1
44.94070258	-93.297167	MPRB	1
44.94071411	-93.246161	MPRB	1
44.94071745	-93.267523	MPRB	1
44.94072489	-93.238851	MPRB	1
44.94073007	-93.230557	MPRB	1
44.940737	-93.304	MPRB	1
44.94073768	-93.215367	MPRB	1
44.94074114	-93.239001	MPRB	1
44.9407417	-93.23587	MPRB	1
44.94074395	-93.237321	MPRB	1
44.94075334	-93.275423	MPRB	1
44.94075589	-93.237134	MPRB	1
44.94076263	-93.272871	MPRB	1
44.94076318	-93.270631	MPRB	1
44.94077528	-93.234746	MPRB	1
44.94077641	-93.298445	MPRB	1
44.94078103	-93.240676	MPRB	1
44.94078117	-93.267526	MPRB	1
44.94078643	-93.267772	MPRB	1
44.94079027	-93.279625	MPRB	1
44.94079142	-93.282979	MPRB	1
44.94079208	-93.29825	MPRB	1
44.94079238	-93.25973	MPRB	1
44.94079238	-93.259365	MPRB	1
44.9407972	-93.271641	MPRB	1

44.94079785	-93.238843	MPRB	1
44.94080971	-93.277817	MPRB	1
44.94081871	-93.249847	MPRB	1
44.94081974	-93.300978	MPRB	1
44.94083492	-93.263773	MPRB	1
44.94084081	-93.273995	MPRB	1
44.94084429	-93.298252	MPRB	1
44.94084719	-93.254404	MPRB	1
44.94085204	-93.22047	MPRB	1
44.94085382	-93.246025	MPRB	1
44.9408595	-93.23587	MPRB	1
44.94086356	-93.234746	MPRB	1
44.94086708	-93.237137	MPRB	1
44.94086761	-93.236017	MPRB	1
44.94087515	-93.244928	MPRB	1
44.94087732	-93.298444	MPRB	1
44.9408818	-93.292072	MPRB	1
44.94088478	-93.257519	MPRB	1
44.94089135	-93.276706	MPRB	1
44.94089184	-93.219528	MPRB	1
44.94089431	-93.272703	MPRB	1
44.94089933	-93.303996	MPRB	1
44.9409044	-93.298251	MPRB	1
44.94090875	-93.271286	MPRB	1
44.94092445	-93.262692	MPRB	1
44.94092616	-93.249842	MPRB	1
44.94093124	-93.24239	MPRB	1
44.94093235	-93.204152	MPRB	1
44.94093723	-93.259872	MPRB	1
44.94094598	-93.298449	MPRB	1
44.94096118	-93.302245	MPRB	1
44.94096226	-93.28953	MPRB	1
44.9409665	-93.235863	MPRB	1
44.940967	-93.219042	MPRB	1
44.9409693	-93.230528	MPRB	1
44.94098381	-93.303984	MPRB	1
44.94099469	-93.299716	MPRB	1
44.9409995	-93.272859	MPRB	1
44.94100017	-93.240682	MPRB	1
44.94100141	-93.238839	MPRB	1
44.94101694	-93.320262	MPRB	1
44.94101794	-93.246164	MPRB	1
44.94101988	-93.263934	MPRB	1
44.94102277	-93.243663	MPRB	1
44.94102725	-93.249852	MPRB	1
44.94103165	-93.24602	MPRB	1
44.9410389	-93.298459	MPRB	1
44.94105493	-93.298249	MPRB	1
44.94105674	-93.251126	MPRB	1
44.94105743	-93.20455	MPRB	1
44.94106256	-93.267775	MPRB	1
44.94106925	-93.303984	MPRB	1
44.94107415	-93.260113	MPRB	1
44.94108139	-93.28832	MPRB	1
44.94109012	-93.246179	MPRB	1
44.94109816	-93.237323	MPRB	1
44.94110536	-93.243662	MPRB	1
44.94111512	-93.240515	MPRB	1
44.94111765	-93.230839	MPRB	1
44.94112613	-93.272861	MPRB	1
44.94112613	-93.246021	MPRB	1
44.94113381	-93.303499	MPRB	1
44.94113604	-93.267777	MPRB	1
44.9411423	-93.253665	MPRB	1
44.94114386	-93.298458	MPRB	1
44.94114622	-93.262694	MPRB	1
44.94115182	-93.217922	MPRB	1
44.94115267	-93.289383	MPRB	1
44.94115666	-93.266458	MPRB	1
44.94115895	-93.208831	MPRB	1
44.9411662	-93.279827	MPRB	1
44.94117054	-93.217793	MPRB	1
44.94118733	-93.223018	MPRB	1
44.94118991	-93.292076	MPRB	1
44.9411947	-93.226994	MPRB	1
44.9411975	-93.242229	MPRB	1
44.94120409	-93.259968	MPRB	1
44.94121786	-93.253804	MPRB	1
44.94123355	-93.265243	MPRB	1
44.94123616	-93.250013	MPRB	1
44.9412405	-93.261245	MPRB	1
44.94124153	-93.262699	MPRB	1
44.94124476	-93.275427	MPRB	1
44.94124648	-93.272713	MPRB	1
44.94125054	-93.272873	MPRB	1
44.94125136	-93.288494	MPRB	1
44.94125172	-93.223029	MPRB	1



44.94125508	-93.293078	MPRB	1
44.94126214	-93.295243	MPRB	1
44.94126239	-93.287214	MPRB	1
44.94126354	-93.283567	MPRB	1
44.9412641	-93.297785	MPRB	1
44.94126558	-93.258279	MPRB	1
44.94126642	-93.298017	MPRB	1
44.94127127	-93.296346	MPRB	1
44.94127144	-93.243968	MPRB	1
44.94127288	-93.245808	MPRB	1
44.94127354	-93.243086	MPRB	1
44.94127414	-93.259239	MPRB	1
44.94127472	-93.267525	MPRB	1
44.94127513	-93.246587	MPRB	1
44.94127575	-93.242739	MPRB	1
44.94127704	-93.302329	MPRB	1
44.94127762	-93.276852	MPRB	1
44.94127991	-93.302454	MPRB	1
44.94127998	-93.276985	MPRB	1
44.94128137	-93.239812	MPRB	1
44.94128226	-93.277126	MPRB	1
44.94128312	-93.276197	MPRB	1
44.94128313	-93.241215	MPRB	1
44.94128323	-93.240238	MPRB	1
44.94128341	-93.239318	MPRB	1
44.94128391	-93.278914	MPRB	1
44.94128401	-93.279027	MPRB	1
44.94128489	-93.281868	MPRB	1
44.94128514	-93.239642	MPRB	1
44.94128529	-93.234602	MPRB	1
44.94128574	-93.240125	MPRB	1
44.94128584	-93.23916	MPRB	1
44.94128664	-93.228163	MPRB	1
44.94128671	-93.23672	MPRB	1
44.94128692	-93.237911	MPRB	1
44.94128717	-93.278729	MPRB	1
44.94128966	-93.275891	MPRB	1
44.94129002	-93.235183	MPRB	1
44.94129036	-93.228394	MPRB	1
44.94129056	-93.2356	MPRB	1
44.94129138	-93.226716	MPRB	1
44.94129279	-93.24814	MPRB	1
44.94129957	-93.237582	MPRB	1
44.94130174	-93.237408	MPRB	1
44.94130208	-93.260392	MPRB	1
44.94130611	-93.260993	MPRB	1
44.94130704	-93.252811	MPRB	1
44.94130745	-93.272987	MPRB	1
44.94130792	-93.262216	MPRB	1
44.9413082	-93.272446	MPRB	1
44.9413092	-93.272591	MPRB	1
44.94130951	-93.27311	MPRB	1
44.94130951	-93.261855	MPRB	1
44.94130982	-93.271689	MPRB	1
44.94131084	-93.261744	MPRB	1
44.94131132	-93.224142	MPRB	1
44.94131198	-93.269411	MPRB	1
44.94131336	-93.251715	MPRB	1
44.9413144	-93.271044	MPRB	1
44.9413153	-93.253556	MPRB	1
44.94131537	-93.223841	MPRB	1
44.9413158	-93.269094	MPRB	1
44.94131636	-93.264594	MPRB	1
44.94131678	-93.224492	MPRB	1
44.94131757	-93.26791	MPRB	1
44.94131791	-93.26814	MPRB	1
44.94131791	-93.267114	MPRB	1
44.94131995	-93.269861	MPRB	1
44.94132027	-93.267405	MPRB	1
44.9413255	-93.259564	MPRB	1
44.94132558	-93.224864	MPRB	1
44.94132594	-93.264317	MPRB	1
44.94132662	-93.264402	MPRB	1
44.94132864	-93.268501	MPRB	1
44.94132915	-93.253805	MPRB	1
44.94133526	-93.205799	MPRB	1
44.94133737	-93.221972	MPRB	1
44.94134404	-93.221144	MPRB	1
44.94134429	-93.221321	MPRB	1
44.94134437	-93.234635	MPRB	1
44.94134818	-93.220914	MPRB	1
44.94136568	-93.286414	MPRB	1
44.94136929	-93.286317	MPRB	1
44.94137112	-93.286493	MPRB	1
44.9413747	-93.28542	MPRB	1
44.94137569	-93.259719	MPRB	1
44.9413775	-93.287355	MPRB	1

44.94137805	-93.287937 MPRB	1
44.94137807	-93.294992 MPRB	1
44.9413786	-93.287873 MPRB	1
44.94137989	-93.295965 MPRB	1
44.94137995	-93.284776 MPRB	1
44.94138001	-93.296118 MPRB	1
44.94138007	-93.216975 MPRB	1
44.94138079	-93.216351 MPRB	1
44.94138268	-93.216127 MPRB	1
44.9413838	-93.216247 MPRB	1
44.94138754	-93.215624 MPRB	1
44.94138778	-93.281561 MPRB	1
44.94138797	-93.281777 MPRB	1
44.94138805	-93.280032 MPRB	1
44.94138899	-93.234688 MPRB	1
44.94139163	-93.253935 MPRB	1
44.9413935	-93.215107 MPRB	1
44.94139415	-93.21479 MPRB	1
44.94139426	-93.24119 MPRB	1
44.94139648	-93.240838 MPRB	1
44.94139694	-93.246616 MPRB	1
44.94139743	-93.242664 MPRB	1
44.94140028	-93.239649 MPRB	1
44.94140064	-93.279434 MPRB	1
44.94140121	-93.240389 MPRB	1
44.94140139	-93.239485 MPRB	1
44.94140152	-93.238524 MPRB	1
44.9414032	-93.27851 MPRB	1
44.94140428	-93.213683 MPRB	1
44.94140448	-93.237745 MPRB	1
44.9414054	-93.248959 MPRB	1
44.94140566	-93.245582 MPRB	1
44.94140579	-93.28107 MPRB	1
44.94140583	-93.235708 MPRB	1
44.94140619	-93.245924 MPRB	1
44.94140664	-93.249718 MPRB	1
44.94140678	-93.235421 MPRB	1
44.94140744	-93.234894 MPRB	1
44.94140877	-93.23912 MPRB	1
44.941409	-93.23508 MPRB	1
44.94140914	-93.236209 MPRB	1
44.94140979	-93.245757 MPRB	1
44.9414098	-93.246869 MPRB	1
44.94141017	-93.276796 MPRB	1
44.94141075	-93.245382 MPRB	1
	-93.243212 MPRB	1
44.9414127	-93.275843 MPRB	1
44.94141299	-93.239294 MPRB	1
44.94141326	-93.276442 MPRB	1
44.94141402	-93.252289 MPRB	1
44.94141513	-93.235581 MPRB	1
44.94141849	-93.250122 MPRB	1
44.94141883	-93.228829 MPRB	1
44.94142073	-93.251514 MPRB	1
44.94142161	-93.277673 MPRB	1
44.94142358	-93.228712 MPRB	1
44.9414285	-93.272435 MPRB	1
44.94143007	-93.271932 MPRB	1
44.9414303	-93.210883 MPRB	1
44.94143345	-93.273539 MPRB	1
44.94143439	-93.210742 MPRB	1
44.94143808	-93.268476 MPRB	1
44.94144023	-93.300825 MPRB	1
44.9414414	-93.268397 MPRB	1
44.94144406	-93.270026 MPRB	1
44.94144499	-93.26179 MPRB	1
44.94144588	-93.26808 MPRB	1
44.94144819	-93.223266 MPRB	1
44.94144935	-93.260576 MPRB	1
44.94144963	-93.235812 MPRB	1
44.94145103	-93.264648 MPRB	1
44.94145232	-93.266143 MPRB	1
44.9414533	-93.267093 MPRB	1
44.94145552	-93.265922 MPRB	1
44.94145954	-93.297016 MPRB	1
44.94146173	-93.294472 MPRB	1
44.9414625	-93.302092 MPRB	1
44.94146735	-93.206897 MPRB	1
44.94146863	-93.222045 MPRB	1
44.94147086	-93.220587 MPRB	1
44.9414728	-93.249848 MPRB	1
44.94147285	-93.244771 MPRB	1
44.94147399	-93.220794 MPRB	1
44.94147559	-93.289524 MPRB	1
44.94147719	-93.246023 MPRB	1
44.94147731	-93.287015 MPRB	1
44.94147799	-93.244918 MPRB	1

44.94147853	-93.205763 MPRB	1
44.94148004	-93.203723 MPRB	1
44.94148026	-93.204949 MPRB	1
44.94148153	-93.253666 MPRB	1
44.94148364	-93.263787 MPRB	1
44.94148558	-93.204745 MPRB	1
44.94148579	-93.249993 MPRB	1
44.94148622	-93.204611 MPRB	1
44.94148902	-93.218694 MPRB	1
44.94149722	-93.271432 MPRB	1
44.94150055	-93.237328 MPRB	1
44.94151172	-93.266318 MPRB	1
44.94151667	-93.216063 MPRB	1
44.94152353	-93.214966 MPRB	1
44.94152549	-93.287642 MPRB	1
44.94152622	-93.266464 MPRB	1
44.94152766	-93.214213 MPRB	1
44.94152978	-93.213885 MPRB	1
44.94153073	-93.27542 MPRB	1
44.94153092	-93.265248 MPRB	1
44.94153623	-93.293199 MPRB	1
44.94153659	-93.213177 MPRB	1
44.94153687	-93.262479 MPRB	1
44.94153903	-93.213064 MPRB	1
44.94155185	-93.211182 MPRB	1
44.94155472	-93.210418 MPRB	1
44.94155526	-93.293341 MPRB	1
44.94155572	-93.210244 MPRB	1
44.94155921	-93.242229 MPRB	1
44.94156255	-93.298261 MPRB	1
44.94157014	-93.254418 MPRB	1
44.94158385	-93.238849 MPRB	1
44.94158521	-93.287147 MPRB	1
44.94158927	-93.252372 MPRB	1
44.94158966	-93.271433 MPRB	1
44.94159097	-93.205877 MPRB	1
44.94160218	-93.288312 MPRB	1
44.9416053	-93.303744 MPRB	1
44.94161311	-93.253668 MPRB	1
44.94161665	-93.276569 MPRB	1
44.94161798	-93.281489 MPRB	1
44.94163316	-93.32024 MPRB	1
44.94163358	-93.267775 MPRB	1
44.9416461	-93.271426 MPRB	1
44.94167945	-93.247496 MPRB	1
44.94167995	-93.298243 MPRB	1
44.94168863	-93.253891 MPRB	1
44.94169409	-93.244922 MPRB	1
44.94169459	-93.303814 MPRB	1
44.94170791	-93.287975 MPRB	1
44.94171439	-93.238859 MPRB	1
44.94171644	-93.242397 MPRB	1
44.94171661	-93.249992 MPRB	1
44.94171988	-93.272714 MPRB	1
44.94172405	-93.265253 MPRB	1
44.94172562	-93.253671 MPRB	1
44.94173374	-93.302087 MPRB	1
44.94173626	-93.267534 MPRB	1
44.94174542	-93.246042 MPRB	1
44.94174598	-93.288308 MPRB	1
44.94174833	-93.287972 MPRB	1
44.94175826	-93.276713 MPRB	1
44.94176417	-93.267783 MPRB	1
44.94177221	-93.254901 MPRB	1
44.94177933	-93.248727 MPRB	1
44.94179329	-93.28807 MPRB	1
44.94179827	-93.272871 MPRB	1
44.94180293	-93.287091 MPRB	1
44.94180448	-93.265247 MPRB	1
44.94180528	-93.279642 MPRB	1
44.94180883	-93.238854 MPRB	1
44.94181107	-93.249998 MPRB	1
44.94182189	-93.255022 MPRB	1
44.94182619	-93.244938 MPRB	1
44.94182883	-93.302086 MPRB	1
44.9418365	-93.30223 MPRB	1
44.94184234	-93.263793 MPRB	1
44.94184866	-93.237139 MPRB	1
44.94185406	-93.272709 MPRB	1
44.94186216	-93.29841 MPRB	1
44.94186905	-93.259121 MPRB	1
44.94187382	-93.259039 MPRB	1
44.94187457	-93.254996 MPRB	1
44.94187653	-93.262482 MPRB	1
44.94187824	-93.224237 MPRB	1
44.94188408	-93.255201 MPRB	1
44.94188415	-93.204331 MPRB	1

44.94188835	-93.303836	MPRB	1
44.94189034	-93.266307	MPRB	1
44.94189211	-93.246194	MPRB	1
44.9418923	-93.293329	MPRB	1
44.94191999	-93.263789	MPRB	1
44.9419215	-93.215365	MPRB	1
44.94192183	-93.297013	MPRB	1
44.94192649	-93.299692	MPRB	1
44.94192678	-93.298414	MPRB	1
44.94192971	-93.267789	MPRB	1
44.94193712	-93.244704	MPRB	1
44.94193747	-93.287265	MPRB	1
44.94194132	-93.30223	MPRB	1
44.94194261	-93.239006	MPRB	1
44.94194685	-93.297138	MPRB	1
44.94196797	-93.20865	MPRB	1
44.94196924	-93.254515	MPRB	1
44.94197143	-93.244934	MPRB	1
44.94197147	-93.228482	MPRB	1
44.9419735	-93.243689	MPRB	1
44.94197605	-93.248605	MPRB	1
44.94197887	-93.206454	MPRB	1
44.94198084	-93.293334	MPRB	1
44.94199076	-93.288072	MPRB	1
44.94199141	-93.298419	MPRB	1
44.94201137	-93.298248	MPRB	1
44.94202476	-93.255705	MPRB	1
44.94203103	-93.272868	MPRB	1
44.94203715	-93.273999	MPRB	1
44.94203896	-93.297016	MPRB	1
44.94204792	-93.298419	MPRB	1
44.94204974	-93.26269	MPRB	1
44.94205108	-93.271574	MPRB	1
44.94205876	-93.244789	MPRB	1
44.94207153	-93.2638	MPRB	1
44.94208145	-93.208648	MPRB	1
44.94208841	-93.286946	MPRB	1
44.94209599	-93.298251	MPRB	1
44.94209722	-93.228492	MPRB	1
44.94209905	-93.248754	MPRB	1
44.94210039	-93.262486	MPRB	1
44.94210335	-93.288297	MPRB	1
44.94211109	-93.243736	MPRB	1
44.94211255	-93.298424	MPRB	1
44.94211559	-93.281477	MPRB	1
44.94212001	-93.246026	MPRB	1
44.9421203	-93.275421	MPRB	1
44.94212231	-93.253679	MPRB	1
44.94212494	-93.302084	MPRB	1
44.94213026	-93.282961	MPRB	1
44.94213296	-93.259982	MPRB	1
44.94214233	-93.30223	MPRB	1
44.94214689	-93.254944	MPRB	1
44.94214903	-93.265005	MPRB	1
44.94215117	-93.205171	MPRB	1
44.94215363	-93.300819	MPRB	1
44.94215944	-93.29825	MPRB	1
44.94216446	-93.235958	MPRB	1
44.94216985	-93.244923	MPRB	1
44.94218121	-93.298428	MPRB	1
44.94219051	-93.242401	MPRB	1
44.94219125	-93.235814	MPRB	1
44.9421925	-93.263794	MPRB	1
44.94220439	-93.262711	MPRB	1
44.94220599	-93.217917	MPRB	1
44.94221097	-93.260225	MPRB	1
44.94221192	-93.260432	MPRB	1
44.94221312	-93.272713	MPRB	1
44.94221382	-93.260329	MPRB	1
44.94221569	-93.302082	MPRB	1
44.94221782	-93.246188	MPRB	1
44.94222358	-93.265007	MPRB	1
44.94222762	-93.286807	MPRB	1
44.94222799	-93.240537	MPRB	1
44.94222961	-93.298422	MPRB	1
44.94223455	-93.208648	MPRB	1
44.94223634	-93.20631	MPRB	1
44.94227178	-93.265257	MPRB	1
44.94227731	-93.213943	MPRB	1
44.94227968	-93.300958	MPRB	1
44.94228087	-93.28951	MPRB	1
44.94228646	-93.272875	MPRB	1
44.9422925	-93.259972	MPRB	1
44.94230619	-93.253817	MPRB	1
44.94231242	-93.262706	MPRB	1
44.94231489	-93.240525	MPRB	1
44.94231615	-93.274005	MPRB	1



44.94231681	-93.298235 MPRB	1
44.94231927	-93.251126 MPRB	1
44.94232005	-93.246049 MPRB	1
44.9423212	-93.258818 MPRB	1
44.94232286	-93.26249 MPRB	1
44.94232316	-93.229996 MPRB	1
44.94232333	-93.303486 MPRB	1
44.94232689	-93.246181 MPRB	1
44.9423399	-93.248606 MPRB	1
44.94234345	-93.300813 MPRB	1
44.94234775	-93.288051 MPRB	1
44.94236231	-93.281486 MPRB	1
44.94236286	-93.298426 MPRB	1
44.94236387	-93.302226 MPRB	1
44.94236808	-93.243771 MPRB	1
44.94238465	-93.300962 MPRB	1
44.94238875	-93.221739 MPRB	1
44.94239013	-93.212666 MPRB	1
44.94239021	-93.23901 MPRB	1
44.94239207	-93.298244 MPRB	1
44.94239509	-93.302081 MPRB	1
44.94239579	-93.303492 MPRB	1
44.94239838	-93.259981 MPRB	1
44.94240894	-93.274005 MPRB	1
44.94241146	-93.240528 MPRB	1
44.94241472	-93.246052 MPRB	1
44.94243922	-93.243686 MPRB	1
44.94244104	-93.281483 MPRB	1
44.94245694	-93.251132 MPRB	1
44.94246235	-93.247479 MPRB	1
44.94246281	-93.28312 MPRB	1
44.94246347	-93.297161 MPRB	1
44.94247589	-93.298425 MPRB	1
44.94247625	-93.303962 MPRB	1
44.94247971	-93.269039 MPRB	1
44.94248077	-93.297008 MPRB	1
44.94248859	-93.262707 MPRB	1
44.94250016	-93.242238 MPRB	1
44.94251122	-93.212668 MPRB	1
44.94251286	-93.235824 MPRB	1
44.94251411	-93.274005 MPRB	1
44.94251499	-93.256079 MPRB	1
44.9425294	-93.243681 MPRB	1
44.94253801	-93.300954 MPRB	1
44.94253806	-93.206452 MPRB	1
44.94254346	-93.271581 MPRB	1
44.9425489	-93.205171 MPRB	1
44.94254954	-93.298245 MPRB	1
44.94255168	-93.303939 MPRB	1
44.94256656	-93.25128 MPRB	1
44.94257467	-93.26271 MPRB	1
44.94257952	-93.26249 MPRB	1
44.9425799	-93.287746 MPRB	1
44.94258357	-93.29843 MPRB	1
44.94258712	-93.242398 MPRB	1
44.94261385	-93.212826 MPRB	1
44.94261408	-93.279638 MPRB	1
44.94261914	-93.254948 MPRB	1
44.94262241	-93.298248 MPRB	1
44.94263536	-93.255825 MPRB	1
44.94263788	-93.243688 MPRB	1
44.94263937	-93.274005 MPRB	1
44.94264295	-93.288292 MPRB	1
44.94264808	-93.293186 MPRB	1
44.94265534	-93.269037 MPRB	1
44.94266344	-93.295733 MPRB	1
44.94267203	-93.249999 MPRB	1
44.94267499	-93.239013 MPRB	1
44.94268643	-93.299683 MPRB	1
44.94269771	-93.252567 MPRB	1
44.94270787	-93.279637 MPRB	1
44.94271992	-93.256522 MPRB	1
44.94272189	-93.208799 MPRB	1
44.94272679	-93.259984 MPRB	1
44.94272755	-93.256203 MPRB	1
44.94273129	-93.246041 MPRB	1
44.9427325	-93.237338 MPRB	1
44.94273851	-93.288041 MPRB	1
44.94273964	-93.26648 MPRB	1
44.94274127	-93.293186 MPRB	1
44.94274586	-93.272722 MPRB	1
44.94274809	-93.205197 MPRB	1
44.94274813	-93.275433 MPRB	1
44.94274906	-93.272882 MPRB	1
44.94275042	-93.248608 MPRB	1
44.94275103	-93.297023 MPRB	1
44.94275532	-93.288298 MPRB	1

44.94276051	-93.226996 MPRB	1
44.94276411	-93.249858 MPRB	1
44.94277107	-93.30209 MPRB	1
44.9427922	-93.215365 MPRB	1
44.94279434	-93.254945 MPRB	1
44.94279701	-93.300955 MPRB	1
44.94279767	-93.203396 MPRB	1
44.94280164	-93.248746 MPRB	1
44.94280238	-93.244926 MPRB	1
44.94280282	-93.279634 MPRB	1
44.94280968	-93.287812 MPRB	1
44.9428099	-93.244793 MPRB	1
44.94281236	-93.287574 MPRB	1
44.94281442	-93.287624 MPRB	1
44.94281542	-93.205184 MPRB	1
44.94281556	-93.287504 MPRB	1
44.94281667	-93.287409 MPRB	1
44.94282868	-93.262497 MPRB	1
44.94282952	-93.246028 MPRB	1
44.94283185	-93.230092 MPRB	1
44.94283432	-93.246184 MPRB	1
44.94283536	-93.208804 MPRB	1
44.94283852	-93.219192 MPRB	1
44.9428457	-93.302096 MPRB	1
44.94285629	-93.266483 MPRB	1
44.94286151	-93.285306 MPRB	1
44.94286394	-93.287838 MPRB	1
44.94286955	-93.253409 MPRB	1
44.94287009	-93.252094 MPRB	1
44.94287048	-93.28057 MPRB	1
44.94287345	-93.278203 MPRB	1
44.94287457	-93.279428 MPRB	1
44.94287489	-93.251923 MPRB	1
44.94287565	-93.281169 MPRB	1
44.94287636	-93.253565 MPRB	1
44.94287651	-93.299172 MPRB	1
44.9428774	-93.246893 MPRB	1
44.94287815	-93.242073 MPRB	1
44.94287835	-93.243998 MPRB	1
44.94287845	-93.246595 MPRB	1
44.94287896	-93.253995 MPRB	1
44.94287921	-93.245091 MPRB	1
44.9428795	-93.240099 MPRB	1
44.94287976	-93.251586 MPRB	1
44.94288083	-93.253278 MPRB	1
44.94288114	-93.280296 MPRB	1
44.94288191	-93.239985 MPRB	1
44.94288341	-93.226995 MPRB	1
44.94288394	-93.249777 MPRB	1
44.94288508	-93.279959 MPRB	1
44.94288681	-93.254674 MPRB	1
44.94288805	-93.248342 MPRB	1
44.9428883	-93.221595 MPRB	1
44.94288868	-93.241109 MPRB	1
44.94288937	-93.244441 MPRB	1
44.94289134	-93.228327 MPRB	1
44.9428919	-93.235755 MPRB	1
44.94289397	-93.250293 MPRB	1
44.94289411	-93.237574 MPRB	1
44.94289421	-93.236933 MPRB	1
44.94289536	-93.237056 MPRB	1
44.94289604	-93.262712 MPRB	1
44.94289886	-93.235443 MPRB	1
44.94290076	-93.236591 MPRB	1
44.94290192	-93.302076 MPRB	1
44.94290377	-93.300473 MPRB	1
44.94291401	-93.257098 MPRB	1
44.94292501	-93.203295 MPRB	1
44.94293125	-93.269033 MPRB	1
44.94293812	-93.225618 MPRB	1
44.94295159	-93.262496 MPRB	1
44.9429581	-93.263951 MPRB	1
44.94295939	-93.287698 MPRB	1
44.94296134	-93.287303 MPRB	1
44.94296278	-93.288895 MPRB	1
44.94296475	-93.289961 MPRB	1
44.94296641	-93.299781 MPRB	1
44.94296797	-93.298511 MPRB	1
44.94296829	-93.284748 MPRB	1
44.94296931	-93.284595 MPRB	1
44.94297024	-93.28706 MPRB	1
44.94297054	-93.265016 MPRB	1
44.94297066	-93.294684 MPRB	1
44.94297071	-93.253236 MPRB	1
44.94297126	-93.252822 MPRB	1
44.94297131	-93.280117 MPRB	1
44.9429714	-93.280219 MPRB	1

44.94297216	-93.20507 MPRB	1
44.94297404	-93.287434 MPRB	1
44.9429769	-93.279044 MPRB	1
44.94297722	-93.251049 MPRB	1
44.9429775	-93.252125 MPRB	1
44.94297765	-93.253397 MPRB	1
44.94297767	-93.27989 MPRB	1
44.94297778	-93.280011 MPRB	1
44.94297926	-93.251933 MPRB	1
44.94297948	-93.245203 MPRB	1
44.94298105	-93.278384 MPRB	1
44.94298181	-93.245022 MPRB	1
44.94298197	-93.244093 MPRB	1
44.9429821	-93.239992 MPRB	1
44.94298226	-93.245393 MPRB	1
44.94298233	-93.282515 MPRB	1
44.94298237	-93.241236 MPRB	1
44.94298291	-93.243811 MPRB	1
44.94298306	-93.247135 MPRB	1
44.94298353	-93.23871 MPRB	1
44.94298364	-93.239323 MPRB	1
44.94298395	-93.278524 MPRB	1
44.94298457	-93.254288 MPRB	1
44.94298617	-93.250917 MPRB	1
44.9429868	-93.278128 MPRB	1
44.94298867	-93.237732 MPRB	1
44.9429894	-93.240844 MPRB	1
44.94298976	-93.2479 MPRB	1
44.94299147	-93.254559 MPRB	1
44.94299189	-93.241124 MPRB	1
44.94299372	-93.251635 MPRB	1
44.94300707	-93.256885 MPRB	1
44.94301449	-93.255132 MPRB	1
44.94301823	-93.230054 MPRB	1
44.9430248	-93.259856 MPRB	1
44.94303368	-93.256255 MPRB	1
44.94303502	-93.221739 MPRB	1
44.9430365	-93.300813 MPRB	1
44.94303752	-93.249858 MPRB	1
44.94304722	-93.282953 MPRB	1
44.943056	-93.25114 MPRB	1
44.94306936	-93.248608 MPRB	1
44.94306966	-93.25128 MPRB	1
44.94307525	-93.286801 MPRB	1
44.94307796	-93.246177 MPRB	1
44.94308028	-93.20769 MPRB	1
44.94308034	-93.209967 MPRB	1
44.94308148	-93.205068 MPRB	1
44.94308507	-93.24876 MPRB	1
44.94308697	-93.277219 MPRB	1
44.94309188	-93.281293 MPRB	1
44.94309349	-93.28567 MPRB	1
44.94309524	-93.247296 MPRB	1
44.94309709	-93.230067 MPRB	1
44.94310088	-93.301855 MPRB	1
44.94310509	-93.276993 MPRB	1
44.94310571	-93.275807 MPRB	1
44.94310609	-93.27621 MPRB	1
44.94310942	-93.273916 MPRB	1
44.94311014	-93.301223 MPRB	1
44.94311586	-93.272041 MPRB	1
44.94311819	-93.271253 MPRB	1
44.94311932	-93.271346 MPRB	1
44.94311998	-93.227613 MPRB	1
44.94312099	-93.270946 MPRB	1
44.94312128	-93.27313 MPRB	1
44.94312192	-93.273629 MPRB	1
44.94312263	-93.2705 MPRB	1
44.94312275	-93.270785 MPRB	1
44.94312415	-93.270678 MPRB	1
44.94312506	-93.262964 MPRB	1
44.94312686	-93.258562 MPRB	1
44.94312886	-93.268467 MPRB	1
44.94312887	-93.268302 MPRB	1
44.94312919	-93.268798 MPRB	1
44.94312974	-93.268182 MPRB	1
44.94313099	-93.265607 MPRB	1
44.94313227	-93.264752 MPRB	1
44.9431328	-93.265485 MPRB	1
44.94313461	-93.263732 MPRB	1
44.94313484	-93.268071 MPRB	1
44.94313682	-93.269275 MPRB	1
44.94313771	-93.264371 MPRB	1
44.94313898	-93.211325 MPRB	1
44.94314135	-93.282959 MPRB	1
44.94314262	-93.246032 MPRB	1
44.94314294	-93.267238 MPRB	1

44.94315161	-93.250002 MPRB	1
44.94315278	-93.222762 MPRB	1
44.94315393	-93.203224 MPRB	1
44.9431751	-93.220859 MPRB	1
44.94318144	-93.255227 MPRB	1
44.9431871	-93.248752 MPRB	1
44.94318755	-93.285517 MPRB	1
44.94318762	-93.25237 MPRB	1
44.9431945	-93.251138 MPRB	1
44.94319533	-93.281474 MPRB	1
44.94319819	-93.240693 MPRB	1
44.94319886	-93.303267 MPRB	1
44.94320413	-93.301252 MPRB	1
44.94320703	-93.320025 MPRB	1
44.94320962	-93.281296 MPRB	1
44.94321259	-93.276227 MPRB	1
44.94321543	-93.273668 MPRB	1
44.94321776	-93.27234 MPRB	1
44.94321819	-93.215656 MPRB	1
44.94321851	-93.273562 MPRB	1
44.94322103	-93.271914 MPRB	1
44.94322395	-93.271728 MPRB	1
44.94322418	-93.203224 MPRB	1
44.94322503	-93.273392 MPRB	1
44.94322549	-93.271182 MPRB	1
44.94322627	-93.262852 MPRB	1
44.94322679	-93.270414 MPRB	1
44.94322689	-93.263441 MPRB	1
44.94322768	-93.21486 MPRB	1
44.94322798	-93.270555 MPRB	1
44.94322798	-93.262992 MPRB	1
44.94322811	-93.270687 MPRB	1
44.94322824	-93.273277 MPRB	1
44.94322903	-93.269548 MPRB	1
44.94322954	-93.270061 MPRB	1
44.94322961	-93.299538 MPRB	1
44.94322964	-93.264573 MPRB	1
44.94323029	-93.263722 MPRB	1
44.9432303	-93.264335 MPRB	1
44.94323143	-93.269889 MPRB	1
44.94323446	-93.264753 MPRB	1
44.94323523	-93.265493 MPRB	1
44.94323723	-93.267444 MPRB	1
44.94323789	-93.268097 MPRB	1
44.94323794	-93.266611 MPRB	1
44.94323844	-93.265994 MPRB	1
44.94323862	-93.267278 MPRB	1
44.94324002	-93.267147 MPRB	1
44.94324081	-93.246033 MPRB	1
44.9432422	-93.269136 MPRB	1
44.94324301	-93.298249 MPRB	1
44.94324704	-93.304146 MPRB	1
44.94326027	-93.25528 MPRB	1
44.94327736	-93.24875 MPRB	1
44.94328366	-93.229921 MPRB	1
44.94328541	-93.271451 MPRB	1
44.94328734	-93.262503 MPRB	1
44.94328832	-93.244797 MPRB	1
44.94329241	-93.238857 MPRB	1
44.9432947	-93.263815 MPRB	1
44.94329544	-93.243688 MPRB	1
44.94330017	-93.244915 MPRB	1
44.94330146	-93.298246 MPRB	1
44.94330499	-93.2689 MPRB	1
44.94330577	-93.252385 MPRB	1
44.9433061	-93.28129 MPRB	1
44.9433229	-93.269044 MPRB	1
44.9433241	-93.255356 MPRB	1
44.94332602	-93.255219 MPRB	1
44.94334846	-93.319994 MPRB	1
44.94335277	-93.246178 MPRB	1
44.94335281	-93.298422 MPRB	1
44.9433572	-93.244797 MPRB	1
44.94336302	-93.271448 MPRB	1
44.94337781	-93.256983 MPRB	1
44.9433791	-93.262502 MPRB	1
44.94338184	-93.294589 MPRB	1
44.94338385	-93.299682 MPRB	1
44.94338469	-93.230075 MPRB	1
44.9433864	-93.253683 MPRB	1
44.94339217	-93.288036 MPRB	1
44.94339233	-93.277835 MPRB	1
44.94339302	-93.207126 MPRB	1
44.94340977	-93.272902 MPRB	1
44.94341276	-93.227156 MPRB	1
44.94341338	-93.296993 MPRB	1
44.94341623	-93.271458 MPRB	1



<a href="#">44.94342154</a>	-93.204282 MPRB	1
<a href="#">44.9434216</a>	-93.257876 MPRB	1
<a href="#">44.94343284</a>	-93.252573 MPRB	1
<a href="#">44.94343798</a>	-93.294449 MPRB	1
<a href="#">44.94343925</a>	-93.246196 MPRB	1
<a href="#">44.94343974</a>	-93.255477 MPRB	1
<a href="#">44.94344767</a>	-93.237334 MPRB	1
<a href="#">44.94344871</a>	-93.240527 MPRB	1
<a href="#">44.94344944</a>	-93.255333 MPRB	1
<a href="#">44.9434566</a>	-93.209979 MPRB	1
<a href="#">44.943458</a>	-93.258424 MPRB	1
<a href="#">44.94345921</a>	-93.244926 MPRB	1
<a href="#">44.94345927</a>	-93.298241 MPRB	1
<a href="#">44.94346233</a>	-93.253684 MPRB	1
<a href="#">44.94346968</a>	-93.298414 MPRB	1
<a href="#">44.94347218</a>	-93.203466 MPRB	1
<a href="#">44.94347405</a>	-93.258333 MPRB	1
<a href="#">44.94347635</a>	-93.271459 MPRB	1
<a href="#">44.94348114</a>	-93.256035 MPRB	1
<a href="#">44.94348193</a>	-93.259997 MPRB	1
<a href="#">44.94349073</a>	-93.286798 MPRB	1
<a href="#">44.94349408</a>	-93.255391 MPRB	1
<a href="#">44.94350181</a>	-93.272889 MPRB	1
<a href="#">44.94350653</a>	-93.258425 MPRB	1
<a href="#">44.94352693</a>	-93.229921 MPRB	1
<a href="#">44.94353096</a>	-93.281474 MPRB	1
<a href="#">44.9435335</a>	-93.205064 MPRB	1
<a href="#">44.94353358</a>	-93.240705 MPRB	1
<a href="#">44.94353978</a>	-93.271457 MPRB	1
<a href="#">44.94353984</a>	-93.298415 MPRB	1
<a href="#">44.94354293</a>	-93.212676 MPRB	1
<a href="#">44.94354513</a>	-93.263816 MPRB	1
<a href="#">44.94354761</a>	-93.257996 MPRB	1
<a href="#">44.94354974</a>	-93.208807 MPRB	1
<a href="#">44.94355802</a>	-93.263953 MPRB	1
<a href="#">44.94356001</a>	-93.258301 MPRB	1
<a href="#">44.9435617</a>	-93.299679 MPRB	1
<a href="#">44.94356733</a>	-93.272724 MPRB	1
<a href="#">44.94357503</a>	-93.221746 MPRB	1
<a href="#">44.94358073</a>	-93.246034 MPRB	1
<a href="#">44.94358196</a>	-93.298419 MPRB	1
<a href="#">44.94358793</a>	-93.298248 MPRB	1
<a href="#">44.94358801</a>	-93.24053 MPRB	1
<a href="#">44.94358828</a>	-93.256822 MPRB	1
<a href="#">44.9435929</a>	-93.242238 MPRB	1
<a href="#">44.94359371</a>	-93.256164 MPRB	1
<a href="#">44.94359745</a>	-93.215366 MPRB	1
<a href="#">44.94359797</a>	-93.288033 MPRB	1
<a href="#">44.94360221</a>	-93.258394 MPRB	1
<a href="#">44.94360278</a>	-93.244797 MPRB	1
<a href="#">44.94360621</a>	-93.208806 MPRB	1
<a href="#">44.94360885</a>	-93.212661 MPRB	1
<a href="#">44.94362194</a>	-93.216498 MPRB	1
<a href="#">44.94362257</a>	-93.237334 MPRB	1
<a href="#">44.94362501</a>	-93.207552 MPRB	1
<a href="#">44.94362709</a>	-93.262502 MPRB	1
<a href="#">44.94362934</a>	-93.286936 MPRB	1
<a href="#">44.9436396</a>	-93.251283 MPRB	1
<a href="#">44.94364002</a>	-93.288283 MPRB	1
<a href="#">44.9436435</a>	-93.258489 MPRB	1
<a href="#">44.94364758</a>	-93.302073 MPRB	1
<a href="#">44.94365806</a>	-93.298244 MPRB	1
<a href="#">44.94367022</a>	-93.221593 MPRB	1
<a href="#">44.94367545</a>	-93.268909 MPRB	1
<a href="#">44.94367634</a>	-93.240712 MPRB	1
<a href="#">44.94369484</a>	-93.258561 MPRB	1
<a href="#">44.94369584</a>	-93.208808 MPRB	1
<a href="#">44.9436966</a>	-93.298237 MPRB	1
<a href="#">44.94369792</a>	-93.249869 MPRB	1
<a href="#">44.94370191</a>	-93.278023 MPRB	1
<a href="#">44.94370406</a>	-93.25685 MPRB	1
<a href="#">44.94370557</a>	-93.281295 MPRB	1
<a href="#">44.94371173</a>	-93.255391 MPRB	1
<a href="#">44.94371455</a>	-93.26905 MPRB	1
<a href="#">44.94371596</a>	-93.256111 MPRB	1
<a href="#">44.94372344</a>	-93.244798 MPRB	1
<a href="#">44.9437317</a>	-93.256217 MPRB	1
<a href="#">44.94374412</a>	-93.259246 MPRB	1
<a href="#">44.94374473</a>	-93.288278 MPRB	1
<a href="#">44.94375141</a>	-93.251285 MPRB	1
<a href="#">44.94375536</a>	-93.240696 MPRB	1
<a href="#">44.94377027</a>	-93.298237 MPRB	1
<a href="#">44.94378196</a>	-93.268908 MPRB	1
<a href="#">44.94378277</a>	-93.208812 MPRB	1
<a href="#">44.94378526</a>	-93.256083 MPRB	1
<a href="#">44.94378582</a>	-93.262727 MPRB	1
<a href="#">44.94379477</a>	-93.20866 MPRB	1

44.94379622	-93.255395 MPRB	1
44.94379901	-93.256507 MPRB	1
44.94380144	-93.262508 MPRB	1
44.94380157	-93.248617 MPRB	1
44.9438052	-93.274019 MPRB	1
44.9438124	-93.249869 MPRB	1
44.94382171	-93.278014 MPRB	1
44.94382408	-93.239013 MPRB	1
44.94382969	-93.25369 MPRB	1
44.94383153	-93.261422 MPRB	1
44.94384036	-93.208661 MPRB	1
44.94384047	-93.265281 MPRB	1
44.94385809	-93.228502 MPRB	1
44.9438593	-93.256066 MPRB	1
44.94386955	-93.298412 MPRB	1
44.94387531	-93.219191 MPRB	1
44.94387838	-93.255506 MPRB	1
44.94388218	-93.25562 MPRB	1
44.9438841	-93.255723 MPRB	1
44.94388693	-93.25541 MPRB	1
44.94388778	-93.255858 MPRB	1
44.94388872	-93.212672 MPRB	1
44.94388979	-93.255301 MPRB	1
44.94389083	-93.262724 MPRB	1
44.94389155	-93.281279 MPRB	1
44.94389177	-93.252572 MPRB	1
44.94389453	-93.286935 MPRB	1
44.94390066	-93.304279 MPRB	1
44.94390095	-93.252395 MPRB	1
44.94390528	-93.277836 MPRB	1
44.94392062	-93.288029 MPRB	1
44.94392195	-93.208657 MPRB	1
44.9439228	-93.249863 MPRB	1
44.94392333	-93.298412 MPRB	1
44.94392343	-93.298237 MPRB	1
44.94392695	-93.205061 MPRB	1
44.94392716	-93.228506 MPRB	1
44.94393354	-93.26382 MPRB	1
44.94393911	-93.320048 MPRB	1
44.94394663	-93.255315 MPRB	1
44.94394758	-93.255238 MPRB	1
44.94395514	-93.267833 MPRB	1
44.9439657	-93.255637 MPRB	1
44.94396971	-93.302211 MPRB	1
44.94397491	-93.227152 MPRB	1
44.94397709	-93.255536 MPRB	1
44.9439838	-93.242244 MPRB	1
44.94398494	-93.263963 MPRB	1
44.94398522	-93.271464 MPRB	1
44.94398689	-93.302071 MPRB	1
44.94398753	-93.255417 MPRB	1
44.94398895	-93.298243 MPRB	1
44.94398959	-93.229925 MPRB	1
44.94399073	-93.299675 MPRB	1
44.94399275	-93.25624 MPRB	1
44.9439935	-93.298414 MPRB	1
44.94399598	-93.228489 MPRB	1
44.94399625	-93.277843 MPRB	1
44.94400056	-93.282947 MPRB	1
44.94400073	-93.208668 MPRB	1
44.94400605	-93.255316 MPRB	1
44.94400833	-93.255233 MPRB	1
44.94401148	-93.246193 MPRB	1
44.94401165	-93.25002 MPRB	1
44.94401536	-93.262732 MPRB	1
44.94401737	-93.230071 MPRB	1
44.94402579	-93.258799 MPRB	1
44.9440265	-93.255689 MPRB	1
44.94402741	-93.298415 MPRB	1
44.94403915	-93.259385 MPRB	1
44.94403921	-93.298241 MPRB	1
44.94404023	-93.265038 MPRB	1
44.94404348	-93.258684 MPRB	1
44.94406201	-93.26396 MPRB	1
44.94406498	-93.259928 MPRB	1
44.94407101	-93.272893 MPRB	1
44.94407664	-93.25257 MPRB	1
44.94408197	-93.255512 MPRB	1
44.94408245	-93.255414 MPRB	1
44.94408388	-93.255605 MPRB	1
44.94409126	-93.246193 MPRB	1
44.9440926	-93.303957 MPRB	1
44.94409422	-93.285657 MPRB	1
44.94409748	-93.288273 MPRB	1
44.9441027	-93.242232 MPRB	1
44.94410383	-93.28679 MPRB	1
44.94410697	-93.293169 MPRB	1

44.94410938	-93.298243	MPRB	1
44.9441129	-93.262732	MPRB	1
44.94411785	-93.263956	MPRB	1
44.94411993	-93.302213	MPRB	1
44.94412114	-93.319774	MPRB	1
44.94412209	-93.288026	MPRB	1
44.94412875	-93.277817	MPRB	1
44.94412946	-93.225756	MPRB	1
44.94413894	-93.255709	MPRB	1
44.94414368	-93.279783	MPRB	1
44.94415548	-93.302068	MPRB	1
44.94415712	-93.304426	MPRB	1
44.94415766	-93.217782	MPRB	1
44.94416108	-93.256062	MPRB	1
44.94417132	-93.243553	MPRB	1
44.9441751	-93.261277	MPRB	1
44.94417768	-93.242242	MPRB	1
44.94419336	-93.205166	MPRB	1
44.94419397	-93.255694	MPRB	1
44.94419807	-93.251287	MPRB	1
44.94420111	-93.285651	MPRB	1
44.94421936	-93.277819	MPRB	1
44.94422391	-93.229922	MPRB	1
44.94422471	-93.278016	MPRB	1
44.94423459	-93.262728	MPRB	1
44.94424087	-93.304737	MPRB	1
44.94424334	-93.211459	MPRB	1
44.94425012	-93.240537	MPRB	1
44.94426717	-93.298426	MPRB	1
44.94426938	-93.212674	MPRB	1
44.94427525	-93.255931	MPRB	1
44.94427807	-93.243534	MPRB	1
44.94428701	-93.255659	MPRB	1
44.94428868	-93.30409	MPRB	1
44.9442887	-93.252395	MPRB	1
44.94429106	-93.267837	MPRB	1
44.94429279	-93.205167	MPRB	1
44.94429581	-93.25579	MPRB	1
44.94429756	-93.207553	MPRB	1
44.9442992	-93.255717	MPRB	1
44.94430159	-93.271602	MPRB	1
44.94430339	-93.256555	MPRB	1
44.94430534	-93.269053	MPRB	1
44.94430799	-93.255882	MPRB	1
44.94431946	-93.283115	MPRB	1
44.94432599	-93.267586	MPRB	1
44.94433506	-93.272901	MPRB	1
44.94433612	-93.278013	MPRB	1
44.94433975	-93.219041	MPRB	1
44.94434038	-93.281282	MPRB	1
44.944342	-93.298426	MPRB	1
44.94435101	-93.212666	MPRB	1
44.94435378	-93.211457	MPRB	1
44.94435756	-93.293161	MPRB	1
44.94436048	-93.24241	MPRB	1
44.94437199	-93.238854	MPRB	1
44.94437337	-93.259377	MPRB	1
44.94437727	-93.262745	MPRB	1
44.94437851	-93.265276	MPRB	1
44.94438582	-93.24368	MPRB	1
44.94438624	-93.299526	MPRB	1
44.94438686	-93.281466	MPRB	1
44.94439123	-93.263825	MPRB	1
44.94439332	-93.240696	MPRB	1
44.9444143	-93.304165	MPRB	1
44.94441538	-93.246055	MPRB	1
44.94443509	-93.271458	MPRB	1
44.94443945	-93.268907	MPRB	1
44.94444121	-93.272903	MPRB	1
44.94444339	-93.262743	MPRB	1
44.94444396	-93.266489	MPRB	1
44.9444473	-93.229925	MPRB	1
44.94444993	-93.212808	MPRB	1
44.94445456	-93.255237	MPRB	1
44.94445468	-93.255429	MPRB	1
44.94445599	-93.25572	MPRB	1
44.94445599	-93.255569	MPRB	1
44.94445825	-93.242414	MPRB	1
44.94445912	-93.269058	MPRB	1
44.94446254	-93.278012	MPRB	1
44.94446369	-93.267842	MPRB	1
44.94447249	-93.244784	MPRB	1
44.9444743	-93.279786	MPRB	1
44.9444748	-93.238859	MPRB	1
44.94448432	-93.240696	MPRB	1
44.94448558	-93.27961	MPRB	1
44.94448613	-93.295717	MPRB	1

44.94448896	-93.246201 MPRB	1
44.94449086	-93.265292 MPRB	1
44.94449165	-93.205168 MPRB	1
44.94449256	-93.300937 MPRB	1
44.94450232	-93.254963 MPRB	1
44.94451239	-93.319762 MPRB	1
44.94451896	-93.262743 MPRB	1
44.94452104	-93.253689 MPRB	1
44.94452465	-93.272735 MPRB	1
44.9445323	-93.25513 MPRB	1
44.9445368	-93.262519 MPRB	1
44.94453899	-93.250035 MPRB	1
44.94454491	-93.242412 MPRB	1
44.94454761	-93.240717 MPRB	1
44.9445578	-93.304534 MPRB	1
44.9445654	-93.255562 MPRB	1
44.94456968	-93.25543 MPRB	1
44.94457014	-93.255713 MPRB	1
44.9445707	-93.272902 MPRB	1
44.94457623	-93.247493 MPRB	1
44.94457859	-93.288021 MPRB	1
44.94458194	-93.248758 MPRB	1
44.94458565	-93.244787 MPRB	1
44.94458691	-93.207575 MPRB	1
44.94459325	-93.278015 MPRB	1
44.94459361	-93.25115 MPRB	1
44.9445976	-93.265287 MPRB	1
44.94459842	-93.205061 MPRB	1
44.94460505	-93.293162 MPRB	1
44.94460573	-93.207701 MPRB	1
44.94460858	-93.238865 MPRB	1
44.9446161	-93.221745 MPRB	1
44.94462412	-93.263969 MPRB	1
44.94462575	-93.243693 MPRB	1
44.94462611	-93.26383 MPRB	1
44.94463511	-93.244946 MPRB	1
44.94464726	-93.221599 MPRB	1
44.94465432	-93.25557 MPRB	1
44.94465785	-93.271462 MPRB	1
44.94466689	-93.299239 MPRB	1
44.94466731	-93.283359 MPRB	1
44.94466836	-93.319522 MPRB	1
44.9446711	-93.251726 MPRB	1
44.94467133	-93.258479 MPRB	1
44.9446733	-93.255483 MPRB	1
44.9446758	-93.251044 MPRB	1
44.94467615	-93.303662 MPRB	1
44.94467771	-93.296686 MPRB	1
44.94467788	-93.252851 MPRB	1
44.94467864	-93.26428 MPRB	1
44.94467901	-93.264633 MPRB	1
44.94467969	-93.205063 MPRB	1
44.94467974	-93.251928 MPRB	1
44.94467987	-93.243741 MPRB	1
44.94467994	-93.287017 MPRB	1
44.94468008	-93.247711 MPRB	1
44.94468025	-93.252254 MPRB	1
44.94468027	-93.247866 MPRB	1
44.94468114	-93.253076 MPRB	1
44.94468166	-93.260304 MPRB	1
44.94468171	-93.245385 MPRB	1
44.94468229	-93.251551 MPRB	1
44.94468241	-93.245963 MPRB	1
44.94468265	-93.239488 MPRB	1
44.94468268	-93.247592 MPRB	1
44.94468334	-93.240451 MPRB	1
44.94468363	-93.239399 MPRB	1
44.9446847	-93.240262 MPRB	1
44.94468504	-93.239291 MPRB	1
44.94468586	-93.239942 MPRB	1
44.94468776	-93.237693 MPRB	1
44.94468807	-93.239173 MPRB	1
44.94469045	-93.254289 MPRB	1
44.94469055	-93.238643 MPRB	1
44.944693	-93.255252 MPRB	1
44.94469482	-93.244147 MPRB	1
	-93.238782 MPRB	1
44.94469483	-93.205169 MPRB	1
44.94469531	-93.253567 MPRB	1
44.94469548	-93.272899 MPRB	1
44.94469965	-93.254031 MPRB	1
44.94470116	-93.254439 MPRB	1
44.94471503	-93.258342 MPRB	1
44.94471786	-93.25626 MPRB	1
44.94473771	-93.25845 MPRB	1
44.94474607	-93.267849 MPRB	1
44.94475273	-93.265293 MPRB	1



44.94476225	-93.221732 MPRB	1
44.94476394	-93.212809 MPRB	1
44.94476442	-93.25523 MPRB	1
44.94477686	-93.211461 MPRB	1
44.94477702	-93.263518 MPRB	1
44.94477826	-93.26367 MPRB	1
44.9447821	-93.252887 MPRB	1
44.94478358	-93.260879 MPRB	1
44.94478366	-93.253551 MPRB	1
44.94478534	-93.253265 MPRB	1
44.94478651	-93.252696 MPRB	1
44.94478721	-93.253425 MPRB	1
44.9447886	-93.253086 MPRB	1
44.94479054	-93.253002 MPRB	1
44.9447914	-93.297527 MPRB	1
44.94479354	-93.260409 MPRB	1
44.94479455	-93.299383 MPRB	1
44.94479543	-93.261531 MPRB	1
44.94479548	-93.254082 MPRB	1
44.94479554	-93.289912 MPRB	1
44.94479561	-93.254178 MPRB	1
44.94479574	-93.2543 MPRB	1
44.94479702	-93.299108 MPRB	1
44.94479828	-93.28617 MPRB	1
44.94480024	-93.260011 MPRB	1
44.9448005	-93.253948 MPRB	1
44.94480053	-93.303913 MPRB	1
44.94480238	-93.296653 MPRB	1
44.9448029	-93.249761 MPRB	1
44.94480335	-93.252161 MPRB	1
44.94480383	-93.24848 MPRB	1
44.94480438	-93.254861 MPRB	1
44.94480455	-93.248832 MPRB	1
44.94480468	-93.24894 MPRB	1
44.94480469	-93.248138 MPRB	1
44.94480482	-93.249056 MPRB	1
44.94480495	-93.249171 MPRB	1
44.94480521	-93.25225 MPRB	1
44.94480545	-93.254724 MPRB	1
44.94480582	-93.251951 MPRB	1
44.94480582	-93.247607 MPRB	1
44.94480688	-93.244274 MPRB	1
44.9448069	-93.256277 MPRB	1
44.94480704	-93.252093 MPRB	1
44.94480733	-93.29978 MPRB	1
44.94480756	-93.250841 MPRB	1
44.94480838	-93.250995 MPRB	1
44.94480886	-93.251112 MPRB	1
44.94480894	-93.251408 MPRB	1
44.94480911	-93.251537 MPRB	1
44.9448092	-93.240035 MPRB	1
44.94480921	-93.245047 MPRB	1
44.944811	-93.240242 MPRB	1
44.94481117	-93.250159 MPRB	1
44.94481177	-93.249591 MPRB	1
44.94481282	-93.249404 MPRB	1
44.94481455	-93.247792 MPRB	1
44.9448147	-93.25047 MPRB	1
44.94481554	-93.247981 MPRB	1
44.94481698	-93.23823 MPRB	1
44.944817	-93.250285 MPRB	1
44.94481852	-93.242806 MPRB	1
44.94481852	-93.304274 MPRB	1
44.94481897	-93.250404 MPRB	1
44.94481992	-93.205168 MPRB	1
44.94482073	-93.24099 MPRB	1
44.94482182	-93.25876 MPRB	1
44.94482438	-93.238446 MPRB	1
44.94482741	-93.238339 MPRB	1
44.94483645	-93.271608 MPRB	1
44.94484245	-93.203846 MPRB	1
44.94485209	-93.26505 MPRB	1
44.94485765	-93.290448 MPRB	1
44.94486232	-93.265292 MPRB	1
44.94486252	-93.283129 MPRB	1
44.94486673	-93.256197 MPRB	1
44.94486763	-93.240547 MPRB	1
44.94487167	-93.255244 MPRB	1
44.9448736	-93.254964 MPRB	1
44.94487955	-93.253837 MPRB	1
44.94488213	-93.246039 MPRB	1
44.94488284	-93.205064 MPRB	1
44.94488305	-93.263971 MPRB	1
44.9448867	-93.23886 MPRB	1
44.94488686	-93.255344 MPRB	1
44.94489459	-93.27689 MPRB	1
44.94489549	-93.276141 MPRB	1

44.94489658	-93.239013	MPRB	1
44.94489731	-93.277742	MPRB	1
44.94490016	-93.275917	MPRB	1
44.94490217	-93.29052	MPRB	1
44.94490293	-93.319315	MPRB	1
44.94490696	-93.277593	MPRB	1
44.94490775	-93.276027	MPRB	1
44.9449108	-93.248754	MPRB	1
44.94491086	-93.273013	MPRB	1
44.94491645	-93.272356	MPRB	1
44.94491657	-93.286921	MPRB	1
44.94491723	-93.255434	MPRB	1
44.94491723	-93.27227	MPRB	1
44.94491846	-93.229325	MPRB	1
44.9449187	-93.228155	MPRB	1
44.94491908	-93.228706	MPRB	1
44.94491953	-93.273328	MPRB	1
44.94492036	-93.23057	MPRB	1
44.94492056	-93.228246	MPRB	1
44.94492172	-93.230329	MPRB	1
44.94492182	-93.228007	MPRB	1
44.9449221	-93.271869	MPRB	1
44.94492335	-93.227899	MPRB	1
44.94492469	-93.265644	MPRB	1
44.94492482	-93.226038	MPRB	1
44.94492683	-93.228928	MPRB	1
44.94492737	-93.228626	MPRB	1
44.94492789	-93.228838	MPRB	1
44.94492834	-93.230486	MPRB	1
44.94492864	-93.229112	MPRB	1
44.94492894	-93.266715	MPRB	1
44.94493029	-93.26946	MPRB	1
44.94493098	-93.226918	MPRB	1
44.94493276	-93.226577	MPRB	1
44.94493522	-93.208646	MPRB	1
44.94493602	-93.293159	MPRB	1
44.94494015	-93.254963	MPRB	1
44.94494428	-93.248629	MPRB	1
44.94495773	-93.240551	MPRB	1
44.94495962	-93.2039	MPRB	1
44.94496146	-93.29712	MPRB	1
44.94496374	-93.255523	MPRB	1
44.94496563	-93.25524	MPRB	1
44.94497295	-93.252588	MPRB	1
44.94497783	-93.30206	MPRB	1
44.94498826	-93.262524	MPRB	1
44.94498841	-93.255338	MPRB	1
44.94498904	-93.246197	MPRB	1
44.9449936	-93.21899	MPRB	1
44.94499451	-93.203738	MPRB	1
44.94500036	-93.27802	MPRB	1
44.9450047	-93.249869	MPRB	1
44.94500509	-93.248761	MPRB	1
44.94500641	-93.217665	MPRB	1
44.94500791	-93.322975	MPRB	1
44.94500957	-93.218022	MPRB	1
44.9450121	-93.218106	MPRB	1
44.94501593	-93.255431	MPRB	1
44.94501974	-93.25558	MPRB	1
44.94502846	-93.272502	MPRB	1
44.94502952	-93.273314	MPRB	1
44.94502986	-93.299663	MPRB	1
44.94503057	-93.228239	MPRB	1
44.9450318	-93.214559	MPRB	1
44.94503261	-93.214839	MPRB	1
44.94503274	-93.230679	MPRB	1
44.9450329	-93.214949	MPRB	1
44.94503502	-93.272594	MPRB	1
44.94503577	-93.277042	MPRB	1
44.94503775	-93.270565	MPRB	1
44.94503789	-93.228083	MPRB	1
44.94503795	-93.270854	MPRB	1
44.94504066	-93.213645	MPRB	1
44.94504067	-93.270468	MPRB	1
44.94504127	-93.273028	MPRB	1
44.94504312	-93.227503	MPRB	1
44.94504404	-93.271287	MPRB	1
44.94504548	-93.270981	MPRB	1
44.94504599	-93.271191	MPRB	1
44.9450464	-93.26846	MPRB	1
44.94504718	-93.212916	MPRB	1
44.94504768	-93.209841	MPRB	1
44.94504897	-93.212436	MPRB	1
44.94504902	-93.208411	MPRB	1
44.9450515	-93.212201	MPRB	1
44.94505399	-93.209621	MPRB	1
44.94505479	-93.265603	MPRB	1

44.94505579	-93.260158 MPRB	1
44.9450571	-93.265427 MPRB	1
44.9450574	-93.268187 MPRB	1
44.94505842	-93.212525 MPRB	1
44.94505915	-93.266596 MPRB	1
44.94505963	-93.255517 MPRB	1
44.9450669	-93.262738 MPRB	1
44.94508549	-93.228493 MPRB	1
44.94509009	-93.246196 MPRB	1
44.94509093	-93.255619 MPRB	1
44.9450937	-93.325538 MPRB	1
44.94509386	-93.279817 MPRB	1
44.94509573	-93.2424 MPRB	1
44.94509631	-93.275449 MPRB	1
44.94509803	-93.219616 MPRB	1
44.94509803	-93.305308 MPRB	1
44.94510183	-93.285649 MPRB	1
44.94510369	-93.262521 MPRB	1
44.94511385	-93.277824 MPRB	1
44.94511417	-93.266379 MPRB	1
44.94511643	-93.218568 MPRB	1
44.94511746	-93.217649 MPRB	1
44.94511824	-93.298213 MPRB	1
44.94511832	-93.298419 MPRB	1
44.94512059	-93.271469 MPRB	1
44.94512467	-93.283114 MPRB	1
44.94512541	-93.249878 MPRB	1
44.9451256	-93.252579 MPRB	1
44.94513748	-93.288014 MPRB	1
44.94513792	-93.260174 MPRB	1
44.94513903	-93.215022 MPRB	1
44.94513922	-93.214919 MPRB	1
44.94514056	-93.263974 MPRB	1
44.94514203	-93.278023 MPRB	1
44.94514214	-93.25626 MPRB	1
44.94514803	-93.214351 MPRB	1
44.94514836	-93.213669 MPRB	1
44.94514867	-93.258126 MPRB	1
44.94515334	-93.213498 MPRB	1
44.94515437	-93.29188 MPRB	1
44.94515587	-93.227003 MPRB	1
44.94515629	-93.21022 MPRB	1
44.94516054	-93.255382 MPRB	1
44.94516244	-93.21096 MPRB	1
44.94516245	-93.255273 MPRB	1
44.9451667	-93.262734 MPRB	1
44.94516864	-93.299531 MPRB	1
44.94517575	-93.288146 MPRB	1
44.94517953	-93.319642 MPRB	1
44.94518041	-93.240554 MPRB	1
44.94518232	-93.252586 MPRB	1
44.94518371	-93.298212 MPRB	1
44.94519335	-93.246056 MPRB	1
44.94520257	-93.240711 MPRB	1
44.94520935	-93.258008 MPRB	1
44.94520939	-93.296974 MPRB	1
44.94521343	-93.263974 MPRB	1
44.94521392	-93.217779 MPRB	1
44.9452145	-93.279807 MPRB	1
44.94521652	-93.248616 MPRB	1
44.94523079	-93.319562 MPRB	1
44.94523268	-93.271467 MPRB	1
44.94524217	-93.255268 MPRB	1
44.94524244	-93.221741 MPRB	1
44.94524565	-93.282944 MPRB	1
44.94524689	-93.29822 MPRB	1
44.9452485	-93.283116 MPRB	1
44.94525063	-93.299524 MPRB	1
44.94525175	-93.276571 MPRB	1
44.94526008	-93.255125 MPRB	1
44.94526364	-93.208673 MPRB	1
44.94526531	-93.246046 MPRB	1
44.94526887	-93.24863 MPRB	1
44.94527019	-93.203693 MPRB	1
44.94527382	-93.278025 MPRB	1
44.94527636	-93.288149 MPRB	1
44.94528593	-93.292025 MPRB	1
44.94529751	-93.254969 MPRB	1
44.94529955	-93.298418 MPRB	1
44.94530211	-93.267853 MPRB	1
44.9453072	-93.281284 MPRB	1
44.94531469	-93.298217 MPRB	1
44.94531644	-93.255267 MPRB	1
44.94531694	-93.247498 MPRB	1
44.9453201	-93.219037 MPRB	1
44.94532138	-93.282946 MPRB	1
44.94532417	-93.248618 MPRB	1

44.94532617	-93.212661 MPRB	1
44.94532634	-93.216637 MPRB	1
44.94533156	-93.263979 MPRB	1
44.94533182	-93.279812 MPRB	1
44.94533789	-93.257247 MPRB	1
44.94534039	-93.262525 MPRB	1
44.94534641	-93.256734 MPRB	1
44.94534852	-93.319309 MPRB	1
44.94535074	-93.26892 MPRB	1
44.9453521	-93.22174 MPRB	1
44.94535684	-93.228343 MPRB	1
44.94535688	-93.298424 MPRB	1
44.94536353	-93.288142 MPRB	1
44.9453692	-93.271467 MPRB	1
44.9453725	-93.28145 MPRB	1
44.94537266	-93.278024 MPRB	1
44.94537588	-93.25712 MPRB	1
44.94538351	-93.253826 MPRB	1
44.94538683	-93.267603 MPRB	1
44.94538781	-93.260164 MPRB	1
44.94539084	-93.222865 MPRB	1
44.94539157	-93.255216 MPRB	1
44.94540126	-93.272743 MPRB	1
44.94540144	-93.265057 MPRB	1
44.94540693	-93.261291 MPRB	1
44.94540756	-93.256839 MPRB	1
44.94541003	-93.303472 MPRB	1
44.94542304	-93.265312 MPRB	1
44.94542493	-93.246043 MPRB	1
44.945427	-93.29842 MPRB	1
44.94542824	-93.288141 MPRB	1
44.94543596	-93.30095 MPRB	1
44.94543629	-93.268917 MPRB	1
44.94544379	-93.242394 MPRB	1
44.94544501	-93.259714 MPRB	1
44.94545014	-93.299514 MPRB	1
44.94545552	-93.302057 MPRB	1
44.94545774	-93.211315 MPRB	1
44.94545813	-93.319025 MPRB	1
44.94546033	-93.263981 MPRB	1
44.94546143	-93.208674 MPRB	1
44.9454621	-93.302203 MPRB	1
44.94546966	-93.28144 MPRB	1
44.94547123	-93.244953 MPRB	1
44.94547223	-93.208827 MPRB	1
44.94547249	-93.259159 MPRB	1
44.9454727	-93.298398 MPRB	1
44.94547342	-93.267851 MPRB	1
44.94547496	-93.256127 MPRB	1
44.94548686	-93.271474 MPRB	1
44.94549083	-93.253704 MPRB	1
44.94549299	-93.253845 MPRB	1
44.94549468	-93.288141 MPRB	1
44.94549963	-93.255135 MPRB	1
44.94550026	-93.203618 MPRB	1
44.94551152	-93.249882 MPRB	1
44.94551362	-93.240556 MPRB	1
44.94552426	-93.267604 MPRB	1
44.94553466	-93.242255 MPRB	1
44.94553702	-93.246045 MPRB	1
44.94553759	-93.255309 MPRB	1
44.94553899	-93.211307 MPRB	1
44.94554437	-93.242401 MPRB	1
44.9455513	-93.298402 MPRB	1
44.94555754	-93.25591 MPRB	1
44.94556034	-93.208678 MPRB	1
44.94556417	-93.255133 MPRB	1
44.94556872	-93.253712 MPRB	1
44.94557376	-93.20883 MPRB	1
44.94557631	-93.288141 MPRB	1
44.94558131	-93.262737 MPRB	1
44.94558234	-93.258845 MPRB	1
44.94558743	-93.271479 MPRB	1
44.94559386	-93.257559 MPRB	1
44.94559553	-93.246189 MPRB	1
44.94559974	-93.214091 MPRB	1
44.94560572	-93.255874 MPRB	1
44.94560795	-93.263837 MPRB	1
44.94561	-93.256309 MPRB	1
44.94561086	-93.232106 MPRB	1
44.94561897	-93.30551 MPRB	1
44.94562274	-93.240568 MPRB	1
44.94562516	-93.300947 MPRB	1
44.94562728	-93.25116 MPRB	1
44.94563712	-93.212818 MPRB	1
44.94563797	-93.267604 MPRB	1
44.94564425	-93.263836 MPRB	1



44.94565411	-93.246059 MPRB	1
44.94566174	-93.288138 MPRB	1
44.94567644	-93.280402 MPRB	1
44.94568642	-93.28312 MPRB	1
44.94568693	-93.208676 MPRB	1
44.9456896	-93.298379 MPRB	1
44.94569024	-93.252386 MPRB	1
44.94569767	-93.255267 MPRB	1
44.94569916	-93.257289 MPRB	1
44.94569993	-93.256878 MPRB	1
44.94570103	-93.255392 MPRB	1
44.9457018	-93.248625 MPRB	1
44.94570254	-93.262738 MPRB	1
44.94570599	-93.255625 MPRB	1
44.94570751	-93.289883 MPRB	1
44.94570871	-93.278024 MPRB	1
44.94570927	-93.289967 MPRB	1
44.94571289	-93.25116 MPRB	1
44.94571675	-93.289767 MPRB	1
44.94572102	-93.251297 MPRB	1
44.94572469	-93.221733 MPRB	1
44.94572914	-93.289557 MPRB	1
44.9457297	-93.263843 MPRB	1
44.94573764	-93.263986 MPRB	1
44.94574811	-93.296972 MPRB	1
44.94575097	-93.288146 MPRB	1
44.94575291	-93.2676 MPRB	1
44.94575298	-93.207699 MPRB	1
44.94575667	-93.261443 MPRB	1
44.94576068	-93.298378 MPRB	1
44.94576673	-93.247512 MPRB	1
44.94576698	-93.283113 MPRB	1
44.94576851	-93.265063 MPRB	1
44.94576937	-93.300926 MPRB	1
44.94577042	-93.246046 MPRB	1
44.94577079	-93.271473 MPRB	1
44.94577123	-93.262532 MPRB	1
44.94577163	-93.293293 MPRB	1
44.94578512	-93.302053 MPRB	1
44.94580187	-93.298383 MPRB	1
44.94581169	-93.242423 MPRB	1
44.94581978	-93.212659 MPRB	1
44.94583139	-93.251295 MPRB	1
44.94583573	-93.247322 MPRB	1
44.94583798	-93.262753 MPRB	1
44.94584015	-93.253847 MPRB	1
44.94584999	-93.251161 MPRB	1
44.94585054	-93.298388 MPRB	1
44.9458764	-93.262535 MPRB	1
44.9458775	-93.217769 MPRB	1
44.94588662	-93.249861 MPRB	1
44.94588906	-93.300777 MPRB	1
44.94589652	-93.302196 MPRB	1
44.94590214	-93.282956 MPRB	1
44.9459045	-93.208675 MPRB	1
44.94591622	-93.293289 MPRB	1
44.94592913	-93.298392 MPRB	1
44.94592969	-93.246203 MPRB	1
44.94593777	-93.298199 MPRB	1
44.94593912	-93.26275 MPRB	1
44.94594872	-93.32077 MPRB	1
44.94594968	-93.318777 MPRB	1
44.94595215	-93.318931 MPRB	1
44.94595452	-93.260169 MPRB	1
44.94595856	-93.250045 MPRB	1
44.94596033	-93.267605 MPRB	1
44.945962	-93.251161 MPRB	1
44.94596595	-93.230075 MPRB	1
44.9459778	-93.298397 MPRB	1
44.94598803	-93.262537 MPRB	1
44.94598927	-93.283109 MPRB	1
44.94599535	-93.286916 MPRB	1
44.94599706	-93.208831 MPRB	1
44.94599775	-93.320708 MPRB	1
44.94601367	-93.265319 MPRB	1
44.94601678	-93.221732 MPRB	1
44.94601734	-93.293146 MPRB	1
44.94602161	-93.269083 MPRB	1
44.94603192	-93.32078 MPRB	1
44.9460334	-93.299651 MPRB	1
44.94603683	-93.320715 MPRB	1
44.94603833	-93.262755 MPRB	1
44.94605192	-93.283091 MPRB	1
44.94605971	-93.222867 MPRB	1
44.94606165	-93.298398 MPRB	1
44.94606966	-93.297109 MPRB	1
44.946083	-93.242405 MPRB	1

44.94608437	-93.253705 MPRB	1
44.94609207	-93.26399 MPRB	1
44.94609318	-93.263848 MPRB	1
44.9461254	-93.238864 MPRB	1
44.94613027	-93.248764 MPRB	1
44.94613096	-93.255134 MPRB	1
44.94613301	-93.303465 MPRB	1
44.94614223	-93.305629 MPRB	1
44.94615722	-93.305909 MPRB	1
44.94618216	-93.318634 MPRB	1
44.94618252	-93.244794 MPRB	1
44.946189	-93.252398 MPRB	1
44.9461907	-93.24605 MPRB	1
44.94620171	-93.281284 MPRB	1
44.94621099	-93.258908 MPRB	1
44.94621444	-93.249859 MPRB	1
44.94621514	-93.255135 MPRB	1
44.94621558	-93.298404 MPRB	1
44.94622535	-93.318365 MPRB	1
44.94624774	-93.302194 MPRB	1
44.94625395	-93.246195 MPRB	1
44.94625451	-93.318727 MPRB	1
44.94625945	-93.230092 MPRB	1
44.94626589	-93.298376 MPRB	1
44.94627327	-93.271628 MPRB	1
44.9462769	-93.30522 MPRB	1
44.94628112	-93.302048 MPRB	1
44.94628129	-93.244812 MPRB	1
44.9462825	-93.272912 MPRB	1
44.94628601	-93.26019 MPRB	1
44.94629251	-93.262544 MPRB	1
44.94630395	-93.281281 MPRB	1
44.94630429	-93.212808 MPRB	1
44.94630492	-93.299503 MPRB	1
44.9463054	-93.265324 MPRB	1
44.94630966	-93.297102 MPRB	1
44.94631458	-93.242403 MPRB	1
44.94632433	-93.256377 MPRB	1
44.94633081	-93.318501 MPRB	1
44.94633142	-93.257504 MPRB	1
44.94634121	-93.257654 MPRB	1
44.94637353	-93.260047 MPRB	1
44.94637559	-93.28692 MPRB	1
44.94639208	-93.263854 MPRB	1
44.9463931	-93.281451 MPRB	1
44.94640998	-93.264002 MPRB	1
44.94641077	-93.225625 MPRB	1
44.94641201	-93.248755 MPRB	1
44.94641284	-93.25514 MPRB	1
44.94641904	-93.279793 MPRB	1
44.94641914	-93.267868 MPRB	1
44.94643653	-93.251302 MPRB	1
44.94643949	-93.320517 MPRB	1
44.9464422	-93.246193 MPRB	1
44.94644772	-93.3208 MPRB	1
44.94644937	-93.208829 MPRB	1
44.94645118	-93.289686 MPRB	1
44.94645157	-93.290269 MPRB	1
44.94645491	-93.31852 MPRB	1
44.94645535	-93.203986 MPRB	1
44.94646071	-93.266545 MPRB	1
44.94646858	-93.267633 MPRB	1
44.94647798	-93.264001 MPRB	1
44.94647925	-93.320669 MPRB	1
44.94649561	-93.228351 MPRB	1
44.94650225	-93.320607 MPRB	1
44.94650904	-93.303888 MPRB	1
44.94651059	-93.300568 MPRB	1
44.94651094	-93.272751 MPRB	1
44.9465125	-93.304918 MPRB	1
44.94651597	-93.29525 MPRB	1
44.94651756	-93.284705 MPRB	1
44.94651857	-93.292381 MPRB	1
44.94651892	-93.301146 MPRB	1
44.94651964	-93.284847 MPRB	1
44.94652	-93.289845 MPRB	1
44.94652013	-93.290242 MPRB	1
44.94652215	-93.281225 MPRB	1
44.94652289	-93.301025 MPRB	1
44.94652466	-93.225758 MPRB	1
44.94652529	-93.304684 MPRB	1
44.94652562	-93.287645 MPRB	1
44.94653113	-93.282308 MPRB	1
44.9465317	-93.287863 MPRB	1
44.94654002	-93.320545 MPRB	1
44.94654797	-93.306058 MPRB	1
44.94654899	-93.320456 MPRB	1

44.94655596	-93.208677	MPRB	1
44.94656089	-93.320665	MPRB	1
44.94656276	-93.213933	MPRB	1
44.94657069	-93.306077	MPRB	1
44.94657442	-93.20416	MPRB	1
44.9465797	-93.212805	MPRB	1
44.94658363	-93.206309	MPRB	1
44.94660405	-93.320419	MPRB	1
44.94665184	-93.207707	MPRB	1
44.94666625	-93.282446	MPRB	1
44.94666787	-93.281709	MPRB	1
44.9466682	-93.282079	MPRB	1
44.94666843	-93.282341	MPRB	1
44.94667853	-93.283403	MPRB	1
44.94668007	-93.253706	MPRB	1
44.94668021	-93.284013	MPRB	1
44.94668149	-93.296036	MPRB	1
44.9466823	-93.285127	MPRB	1
44.9466828	-93.244794	MPRB	1
44.94668358	-93.204171	MPRB	1
44.9466839	-93.258764	MPRB	1
44.94668542	-93.29484	MPRB	1
44.94668594	-93.293438	MPRB	1
44.94668785	-93.248627	MPRB	1
44.94669213	-93.229929	MPRB	1
44.94669333	-93.251292	MPRB	1
44.94669504	-93.206452	MPRB	1
44.94669615	-93.305205	MPRB	1
44.94670374	-93.232938	MPRB	1
44.94670375	-93.303919	MPRB	1
44.94670501	-93.305965	MPRB	1
44.94670502	-93.301708	MPRB	1
44.94671229	-93.288825	MPRB	1
44.94671557	-93.242245	MPRB	1
44.9467212	-93.253848	MPRB	1
44.94672202	-93.211457	MPRB	1
44.94672902	-93.28294	MPRB	1
44.94674304	-93.244942	MPRB	1
44.94674603	-93.24733	MPRB	1
44.94674884	-93.255143	MPRB	1
44.9467538	-93.291863	MPRB	1
44.94675666	-93.281451	MPRB	1
44.94676026	-93.285493	MPRB	1
44.94676254	-93.322782	MPRB	1
44.94676921	-93.210538	MPRB	1
44.94677147	-93.258763	MPRB	1
44.94678158	-93.302188	MPRB	1
44.94678603	-93.244798	MPRB	1
44.94678606	-93.320781	MPRB	1
44.94679252	-93.263854	MPRB	1
44.94679396	-93.230924	MPRB	1
44.94679481	-93.231074	MPRB	1
44.9468086	-93.262762	MPRB	1
44.94681372	-93.283115	MPRB	1
44.9468156	-93.271493	MPRB	1
44.94682526	-93.269081	MPRB	1
44.94682792	-93.255129	MPRB	1
44.94684363	-93.282954	MPRB	1
44.94686157	-93.263997	MPRB	1
44.9468636	-93.303459	MPRB	1
44.94686757	-93.317637	MPRB	1
44.9468793	-93.211072	MPRB	1
44.94687941	-93.24863	MPRB	1
44.94688051	-93.267628	MPRB	1
44.94688131	-93.21095	MPRB	1
44.94688203	-93.215623	MPRB	1
44.9468831	-93.211182	MPRB	1
44.9468864	-93.302187	MPRB	1
44.94688725	-93.221371	MPRB	1
44.94688749	-93.260195	MPRB	1
44.94689156	-93.298362	MPRB	1
44.94689326	-93.28564	MPRB	1
44.94689759	-93.283103	MPRB	1
44.94690597	-93.271495	MPRB	1
44.94690959	-93.320925	MPRB	1
44.94691441	-93.244793	MPRB	1
44.94691801	-93.298221	MPRB	1
44.946931	-93.25514	MPRB	1
44.94695965	-93.263999	MPRB	1
44.94696994	-93.246056	MPRB	1
44.9469702	-93.249887	MPRB	1
44.94697107	-93.26004	MPRB	1
44.94697492	-93.267617	MPRB	1
44.94698033	-93.285493	MPRB	1
44.94698429	-93.300771	MPRB	1
44.94698611	-93.240733	MPRB	1
44.94698934	-93.298366	MPRB	1

44.94699284	-93.248635	MPRB	1
44.94699314	-93.260184	MPRB	1
44.94699452	-93.263852	MPRB	1
44.94699505	-93.320729	MPRB	1
44.94701145	-93.271637	MPRB	1
44.94701248	-93.282904	MPRB	1
44.94701484	-93.25131	MPRB	1
44.94701535	-93.248768	MPRB	1
44.94702301	-93.262543	MPRB	1
44.94702673	-93.208675	MPRB	1
44.94702681	-93.272926	MPRB	1
44.94703071	-93.266551	MPRB	1
44.94703159	-93.250052	MPRB	1
44.9470329	-93.298224	MPRB	1
44.9470385	-93.300767	MPRB	1
44.94704177	-93.249887	MPRB	1
44.94706674	-93.271631	MPRB	1
44.94706745	-93.320864	MPRB	1
44.94707635	-93.242427	MPRB	1
44.94707744	-93.20647	MPRB	1
44.94708047	-93.261466	MPRB	1
44.94708523	-93.25877	MPRB	1
44.9470855	-93.317403	MPRB	1
44.94709023	-93.321004	MPRB	1
44.9470963	-93.272759	MPRB	1
44.94710307	-93.30594	MPRB	1
44.94710692	-93.248771	MPRB	1
44.94710902	-93.302187	MPRB	1
44.94710966	-93.206309	MPRB	1
44.94711888	-93.282944	MPRB	1
44.94712075	-93.264003	MPRB	1
44.94713254	-93.26895	MPRB	1
44.94713599	-93.206468	MPRB	1
44.94713643	-93.242252	MPRB	1
44.94715206	-93.250052	MPRB	1
44.94715609	-93.263862	MPRB	1
44.9471573	-93.251155	MPRB	1
44.94715821	-93.271639	MPRB	1
44.94716106	-93.252423	MPRB	1
44.94717347	-93.258931	MPRB	1
44.94717712	-93.286768	MPRB	1
44.94718863	-93.300913	MPRB	1
44.94719228	-93.298356	MPRB	1
44.9471924	-93.21791	MPRB	1
44.94720627	-93.302187	MPRB	1
44.94720958	-93.29825	MPRB	1
44.94721066	-93.264005	MPRB	1
44.94721353	-93.320656	MPRB	1
44.94722185	-93.244801	MPRB	1
44.94722637	-93.291858	MPRB	1
44.94722656	-93.248768	MPRB	1
44.94722895	-93.211461	MPRB	1
44.94723174	-93.268953	MPRB	1
44.94723571	-93.25242	MPRB	1
44.94723771	-93.208675	MPRB	1
44.94723795	-93.246208	MPRB	1
44.94723826	-93.255146	MPRB	1
44.9472411	-93.252601	MPRB	1
44.94724401	-93.253856	MPRB	1
44.94725262	-93.283099	MPRB	1
44.9472559	-93.271496	MPRB	1
44.94726505	-93.267875	MPRB	1
44.94727365	-93.281289	MPRB	1
44.9472758	-93.230078	MPRB	1
44.94729901	-93.278029	MPRB	1
44.94730123	-93.251309	MPRB	1
44.9473055	-93.277816	MPRB	1
44.94730635	-93.233583	MPRB	1
44.94731281	-93.258913	MPRB	1
44.94731535	-93.279796	MPRB	1
44.94732123	-93.204477	MPRB	1
44.94733162	-93.285492	MPRB	1
44.94733793	-93.248635	MPRB	1
44.94733963	-93.268949	MPRB	1
44.94734025	-93.227164	MPRB	1
44.94734235	-93.282945	MPRB	1
44.94734579	-93.281283	MPRB	1
44.94735021	-93.252602	MPRB	1
44.94735128	-93.281455	MPRB	1
44.94736113	-93.263865	MPRB	1
44.94736922	-93.274033	MPRB	1
44.94736951	-93.206314	MPRB	1
44.94736981	-93.208828	MPRB	1
44.9473726	-93.283119	MPRB	1
44.947373	-93.250047	MPRB	1
44.94737492	-93.286771	MPRB	1
44.94737493	-93.257662	MPRB	1



44.94737874	-93.246052 MPRB	1
44.94737878	-93.262545 MPRB	1
44.94738359	-93.257512 MPRB	1
44.94738937	-93.272933 MPRB	1
44.94739236	-93.205217 MPRB	1
44.94739572	-93.298253 MPRB	1
44.94739688	-93.244946 MPRB	1
44.94740723	-93.248632 MPRB	1
44.9474101	-93.258923 MPRB	1
44.94741161	-93.279802 MPRB	1
44.94741894	-93.21918 MPRB	1
44.94742584	-93.227162 MPRB	1
44.94742808	-93.271494 MPRB	1
44.94743203	-93.28146 MPRB	1
44.94744026	-93.248774 MPRB	1
44.94744387	-93.305859 MPRB	1
44.94744407	-93.270183 MPRB	1
44.9474505	-93.302182 MPRB	1
44.94745663	-93.274041 MPRB	1
44.94746013	-93.230078 MPRB	1
44.94746444	-93.246214 MPRB	1
44.94749472	-93.305874 MPRB	1
44.94749706	-93.270186 MPRB	1
44.94750653	-93.279804 MPRB	1
44.94750925	-93.24989 MPRB	1
44.9475176	-93.285488 MPRB	1
44.94752204	-93.286907 MPRB	1
44.94752219	-93.267623 MPRB	1
44.94752443	-93.233742 MPRB	1
44.94752806	-93.208824 MPRB	1
44.94752919	-93.281439 MPRB	1
44.94753037	-93.302036 MPRB	1
44.94753048	-93.272923 MPRB	1
44.94753256	-93.298366 MPRB	1
44.94753764	-93.247323 MPRB	1
44.94755109	-93.257671 MPRB	1
44.94757572	-93.274043 MPRB	1
44.94757873	-93.317188 MPRB	1
44.94758055	-93.228331 MPRB	1
44.94758237	-93.251153 MPRB	1
44.9475846	-93.26255 MPRB	1
44.94758618	-93.267878 MPRB	1
44.94759812	-93.27978 MPRB	1
44.94759835	-93.25239 MPRB	1
44.94760653	-93.233778 MPRB	1
44.94760659	-93.208689 MPRB	1
44.94762683	-93.298241 MPRB	1
44.94762819	-93.244814 MPRB	1
44.9476292	-93.221585 MPRB	1
44.94763368	-93.248773 MPRB	1
44.94763485	-93.25514 MPRB	1
44.94763843	-93.263863 MPRB	1
44.94763906	-93.224252 MPRB	1
44.94763976	-93.274035 MPRB	1
44.94765031	-93.258783 MPRB	1
44.94765302	-93.253866 MPRB	1
44.94765584	-93.30218 MPRB	1
44.94765869	-93.286753 MPRB	1
44.94766955	-93.244949 MPRB	1
44.94766962	-93.283111 MPRB	1
44.9476712	-93.207712 MPRB	1
44.94767273	-93.246055 MPRB	1
44.94767541	-93.252391 MPRB	1
44.94768819	-93.260195 MPRB	1
44.94769809	-93.254994 MPRB	1
44.94769874	-93.279794 MPRB	1
44.94770219	-93.264006 MPRB	1
44.94771453	-93.274038 MPRB	1
44.94772316	-93.244803 MPRB	1
44.94772518	-93.248776 MPRB	1
44.9477349	-93.217764 MPRB	1
44.9477403	-93.216484 MPRB	1
44.94775139	-93.272765 MPRB	1
44.94775775	-93.2077 MPRB	1
44.94775949	-93.222864 MPRB	1
44.94776636	-93.269097 MPRB	1
44.94777016	-93.246068 MPRB	1
44.94778344	-93.298248 MPRB	1
44.94778495	-93.263866 MPRB	1
44.94779369	-93.25386 MPRB	1
44.9477962	-93.229932 MPRB	1
44.94779995	-93.274043 MPRB	1
44.94780055	-93.254991 MPRB	1
44.94780261	-93.267623 MPRB	1
44.94780648	-93.27803 MPRB	1
44.94780864	-93.294402 MPRB	1
44.94781848	-93.29313 MPRB	1

44.94781946	-93.29836 MPRB	1
44.94782153	-93.2052 MPRB	1
44.94782267	-93.249886 MPRB	1
44.94782369	-93.258935 MPRB	1
44.94782387	-93.244809 MPRB	1
44.94783821	-93.282925 MPRB	1
44.94784184	-93.257669 MPRB	1
44.94784919	-93.31661 MPRB	1
44.94785688	-93.269104 MPRB	1
44.94786871	-93.302177 MPRB	1
44.9478694	-93.272767 MPRB	1
44.9478704	-93.225634 MPRB	1
44.94787243	-93.258803 MPRB	1
44.94788155	-93.316704 MPRB	1
44.94788396	-93.214074 MPRB	1
44.94789059	-93.243696 MPRB	1
44.94789114	-93.257526 MPRB	1
44.94789243	-93.249888 MPRB	1
44.94789892	-93.283106 MPRB	1
44.94790715	-93.267884 MPRB	1
44.94791151	-93.267619 MPRB	1
44.94791281	-93.211459 MPRB	1
44.9479129	-93.26277 MPRB	1
44.9479158	-93.29822 MPRB	1
44.94791706	-93.244959 MPRB	1
44.94791852	-93.274054 MPRB	1
44.94791905	-93.269104 MPRB	1
44.94791907	-93.244811 MPRB	1
44.94792148	-93.286758 MPRB	1
44.94792455	-93.248772 MPRB	1
44.94793041	-93.298374 MPRB	1
44.94793629	-93.205275 MPRB	1
44.94793738	-93.258804 MPRB	1
44.94793915	-93.277823 MPRB	1
44.94796947	-93.252398 MPRB	1
44.94797248	-93.210232 MPRB	1
44.94797544	-93.205318 MPRB	1
44.94797717	-93.269102 MPRB	1
44.94798	-93.244958 MPRB	1
44.94798048	-93.258922 MPRB	1
44.94798814	-93.253864 MPRB	1
44.94799113	-93.251306 MPRB	1
44.94800363	-93.263878 MPRB	1
44.94800583	-93.267632 MPRB	1
44.9480095	-93.206321 MPRB	1
44.94801538	-93.244819 MPRB	1
44.9480182	-93.219048 MPRB	1
44.94802024	-93.2831 MPRB	1
44.94802738	-93.205364 MPRB	1
44.94802784	-93.298267 MPRB	1
44.94803355	-93.298354 MPRB	1
44.94803869	-93.258781 MPRB	1
44.94804167	-93.258941 MPRB	1
44.94804287	-93.282926 MPRB	1
44.9480493	-93.293263 MPRB	1
44.94805523	-93.2524 MPRB	1
44.94806614	-93.27165 MPRB	1
44.94806992	-93.269103 MPRB	1
44.94807746	-93.205416 MPRB	1
44.94807812	-93.21904 MPRB	1
44.94808116	-93.271503 MPRB	1
44.94808375	-93.251309 MPRB	1
44.94808716	-93.272935 MPRB	1
44.94809799	-93.244807 MPRB	1
44.94809959	-93.250051 MPRB	1
44.94810288	-93.212649 MPRB	1
44.94810979	-93.30457 MPRB	1
44.94810998	-93.283111 MPRB	1
44.9481126	-93.3162 MPRB	1
44.94811513	-93.257685 MPRB	1
44.94812385	-93.293121 MPRB	1
44.94812517	-93.298379 MPRB	1
44.9481342	-93.269101 MPRB	1
44.94813899	-93.206315 MPRB	1
44.9481427	-93.316134 MPRB	1
44.94814371	-93.250051 MPRB	1
44.94815017	-93.205467 MPRB	1
44.94815812	-93.271502 MPRB	1
44.94815911	-93.257675 MPRB	1
44.94816103	-93.266559 MPRB	1
44.9481664	-93.252386 MPRB	1
44.94817276	-93.258793 MPRB	1
44.94817612	-93.305907 MPRB	1
44.94818127	-93.271652 MPRB	1
44.94819901	-93.27276 MPRB	1
44.94820557	-93.233101 MPRB	1
44.94821081	-93.286758 MPRB	1

44.94821825	-93.305846 MPRB	1
44.94821959	-93.244964 MPRB	1
44.94822166	-93.272936 MPRB	1
44.94822979	-93.257517 MPRB	1
44.94825195	-93.316302 MPRB	1
44.94825288	-93.30598 MPRB	1
44.94825323	-93.262436 MPRB	1
44.9482587	-93.270016 MPRB	1
44.94825891	-93.301936 MPRB	1
44.94825951	-93.261569 MPRB	1
44.94825982	-93.28082 MPRB	1
44.94825994	-93.264239 MPRB	1
44.94826186	-93.262923 MPRB	1
44.94826188	-93.205806 MPRB	1
44.948262	-93.26171 MPRB	1
44.94826219	-93.206008 MPRB	1
44.94826239	-93.206136 MPRB	1
44.9482624	-93.27011 MPRB	1
44.94826302	-93.25954 MPRB	1
44.94826357	-93.301575 MPRB	1
44.94826389	-93.25846 MPRB	1
44.94826398	-93.264335 MPRB	1
44.948264	-93.258565 MPRB	1
44.94826409	-93.259444 MPRB	1
44.94826409	-93.277596 MPRB	1
44.94826413	-93.271245 MPRB	1
44.94826413	-93.258685 MPRB	1
44.94826432	-93.271322 MPRB	1
44.94826441	-93.271411 MPRB	1
44.9482646	-93.271157 MPRB	1
44.94826467	-93.259637 MPRB	1
44.94826554	-93.270981 MPRB	1
44.94826574	-93.259733 MPRB	1
44.94826631	-93.258341 MPRB	1
44.94826631	-93.27768 MPRB	1
44.94826678	-93.302485 MPRB	1
44.94826739	-93.215463 MPRB	1
44.94826755	-93.302643 MPRB	1
44.94826787	-93.269319 MPRB	1
44.94826792	-93.270785 MPRB	1
44.94826854	-93.284679 MPRB	1
44.94826948	-93.273055 MPRB	1
44.94826949	-93.284841 MPRB	1
44.94827071	-93.269517 MPRB	1
44.9482711	-93.302363 MPRB	1
44.94827124	-93.26978 MPRB	1
44.9482713	-93.275701 MPRB	1
44.9482713	-93.275594 MPRB	1
44.94827137	-93.271803 MPRB	1
44.94827177	-93.275966 MPRB	1
44.94827192	-93.268106 MPRB	1
44.94827207	-93.267523 MPRB	1
44.94827219	-93.269644 MPRB	1
44.94827233	-93.273203 MPRB	1
44.94827267	-93.276433 MPRB	1
44.94827327	-93.271969 MPRB	1
44.94827337	-93.27064 MPRB	1
44.94827348	-93.295523 MPRB	1
44.94827375	-93.272593 MPRB	1
44.94827377	-93.267988 MPRB	1
44.94827422	-93.272082 MPRB	1
44.94827424	-93.286078 MPRB	1
44.94827463	-93.270549 MPRB	1
44.9482747	-93.272526 MPRB	1
44.94827564	-93.272668 MPRB	1
	-93.272358 MPRB	1
44.94827609	-93.296828 MPRB	1
44.94827638	-93.293363 MPRB	1
44.94827639	-93.39681 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94827668	-93.268357 MPRB	1
44.94827684	-93.305562 MPRB	1
44.94827704	-93.295942 MPRB	1
44.94827741	-93.276307 MPRB	1
44.94827744	-93.232952 MPRB	1
44.94827754	-93.257362 MPRB	1
44.94827754	-93.272199 MPRB	1
44.94827763	-93.264108 MPRB	1
44.94827774	-93.255464 MPRB	1
44.94827853	-93.232824 MPRB	1
44.94827861	-93.278523 MPRB	1
44.94828024	-93.298042 MPRB	1
44.94828042	-93.259015 MPRB	1
44.94828071	-93.232603 MPRB	1
44.94828085	-93.26879 MPRB	1
44.94828151	-93.264975 MPRB	1
44.94828163	-93.279008 MPRB	1
44.94828183	-93.256968 MPRB	1

44.94828183	-93.284491 MPRB	1
44.9482839	-93.279244 MPRB	1
44.94828409	-93.279101 MPRB	1
44.94828491	-93.279475 MPRB	1
44.94828524	-93.276922 MPRB	1
44.94828526	-93.278876 MPRB	1
	-93.278181 MPRB	1
44.94828564	-93.252266 MPRB	1
44.94828601	-93.251682 MPRB	1
44.94828621	-93.278305 MPRB	1
44.94828621	-93.278409 MPRB	1
44.94828638	-93.279359 MPRB	1
44.94828705	-93.284602 MPRB	1
44.94828716	-93.278757 MPRB	1
44.94828724	-93.254219 MPRB	1
44.94828915	-93.23071 MPRB	1
44.94829087	-93.254093 MPRB	1
44.94829226	-93.27395 MPRB	1
44.94829249	-93.268648 MPRB	1
44.94829301	-93.253936 MPRB	1
44.94829416	-93.273665 MPRB	1
44.9482963	-93.256516 MPRB	1
44.9482974	-93.256658 MPRB	1
44.94829987	-93.252877 MPRB	1
44.94830013	-93.252758 MPRB	1
44.9483008	-93.292109 MPRB	1
44.94830368	-93.305748 MPRB	1
44.94830451	-93.396532 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94830485	-93.305981 MPRB	1
44.94833082	-93.31582 MPRB	1
44.94833915	-93.316226 MPRB	1
44.948353	-93.396148 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94836613	-93.395927 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94839547	-93.278243 MPRB	1
44.94840077	-93.315964 MPRB	1
44.94840567	-93.395649 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94840602	-93.395549 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94841156	-93.31568 MPRB	1
44.94841199	-93.316128 MPRB	1
44.94843114	-93.315883 MPRB	1
44.94843692	-93.396833 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94843702	-93.269244 MPRB	1
44.94843959	-93.270502 MPRB	1
44.94844026	-93.206638 MPRB	1
44.94844063	-93.270598 MPRB	1
44.94844077	-93.213576 MPRB	1
44.94844108	-93.252265 MPRB	1
44.94844155	-93.250163 MPRB	1
44.94844205	-93.267398 MPRB	1
44.94844222	-93.253939 MPRB	1
44.94844299	-93.266994 MPRB	1
44.94844353	-93.270006 MPRB	1
44.94844458	-93.26852 MPRB	1
44.94844541	-93.251004 MPRB	1
44.94844544	-93.213848 MPRB	1
44.94844585	-93.270105 MPRB	1
44.94844885	-93.269591 MPRB	1
44.9484491	-93.296798 MPRB	1
44.94844924	-93.265616 MPRB	1
44.94844981	-93.278134 MPRB	1
44.94844985	-93.278077 MPRB	1
44.94844994	-93.270926 MPRB	1
	-93.270771 MPRB	1
44.94845075	-93.269884 MPRB	1
44.94845178	-93.272404 MPRB	1
44.94845184	-93.271221 MPRB	1
	-93.271039 MPRB	1
44.94845265	-93.26978 MPRB	1
44.94845368	-93.272137 MPRB	1
44.94845374	-93.27377 MPRB	1
	-93.273389 MPRB	1
44.94845436	-93.254159 MPRB	1
44.94845475	-93.396636 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94845521	-93.277036 MPRB	1
44.94845548	-93.276184 MPRB	1
44.94845564	-93.271412 MPRB	1
	-93.271334 MPRB	1
44.94845584	-93.254057 MPRB	1
44.94845614	-93.276938 MPRB	1
44.94845648	-93.284703 MPRB	1
44.94845753	-93.273228 MPRB	1
44.94845756	-93.276263 MPRB	1
44.9484578	-93.260923 MPRB	1
44.94845784	-93.302308 MPRB	1
44.94845786	-93.276093 MPRB	1
44.94845787	-93.289586 MPRB	1
44.9484583	-93.276326 MPRB	1



44.9484585	-93.250329	MPRB	1
44.94845937	-93.272638	MPRB	1
	-93.272511	MPRB	1
44.94845938	-93.272017	MPRB	1
44.94845938	-93.271865	MPRB	1
44.94845943	-93.27308	MPRB	1
44.9484596	-93.275649	MPRB	1
44.94845965	-93.275996	MPRB	1
44.94845981	-93.250691	MPRB	1
44.94845996	-93.277145	MPRB	1
44.94846027	-93.286276	MPRB	1
44.94846047	-93.261006	MPRB	1
44.94846164	-93.247725	MPRB	1
44.94846262	-93.296589	MPRB	1
44.94846263	-93.256738	MPRB	1
44.94846282	-93.316084	MPRB	1
44.94846283	-93.254631	MPRB	1
44.94846356	-93.249112	MPRB	1
44.94846419	-93.254298	MPRB	1
44.94846441	-93.278983	MPRB	1
	-93.278809	MPRB	1
44.94846518	-93.226719	MPRB	1
44.94846609	-93.254401	MPRB	1
44.94846643	-93.244186	MPRB	1
44.94846655	-93.271774	MPRB	1
44.94846753	-93.247853	MPRB	1
44.9484682	-93.279141	MPRB	1
44.9484695	-93.256643	MPRB	1
44.94847072	-93.232916	MPRB	1
44.94847201	-93.279309	MPRB	1
44.9484739	-93.278624	MPRB	1
	-93.278465	MPRB	1
	-93.278305	MPRB	1
44.94847547	-93.306046	MPRB	1
44.94847653	-93.254519	MPRB	1
44.94848253	-93.303153	MPRB	1
44.94851669	-93.248784	MPRB	1
44.94851994	-93.268971	MPRB	1
44.94852392	-93.271488	MPRB	1
44.94853537	-93.270409	MPRB	1
44.94853569	-93.267668	MPRB	1
44.94854012	-93.297106	MPRB	1
44.94854934	-93.233059	MPRB	1
44.9485515	-93.274038	MPRB	1
44.9485525	-93.271644	MPRB	1
44.94856035	-93.247542	MPRB	1
44.9485686	-93.303302	MPRB	1
44.94857148	-93.244223	MPRB	1
44.94857442	-93.260209	MPRB	1
44.94858178	-93.306022	MPRB	1
44.94859901	-93.3033	MPRB	1
44.94859991	-93.245219	MPRB	1
44.94860561	-93.297099	MPRB	1
44.94860591	-93.245584	MPRB	1
44.94861399	-93.246019	MPRB	1
44.94861509	-93.245383	MPRB	1
44.94861787	-93.295633	MPRB	1
44.94861811	-93.245945	MPRB	1
44.94861826	-93.267647	MPRB	1
44.94862347	-93.252611	MPRB	1
44.94863104	-93.272776	MPRB	1
44.94863217	-93.245124	MPRB	1
44.94864132	-93.274034	MPRB	1
44.94864365	-93.394844	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94864692	-93.207556	MPRB	1
44.94865121	-93.244372	MPRB	1
44.94865348	-93.27674	MPRB	1
44.9486548	-93.246173	MPRB	1
44.9486619	-93.394526	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94866384	-93.251318	MPRB	1
44.94867718	-93.264031	MPRB	1
44.94868517	-93.260216	MPRB	1
44.94869348	-93.272776	MPRB	1
44.94870475	-93.326171	MPRB	1
44.94870832	-93.315569	MPRB	1
44.94871016	-93.243571	MPRB	1
44.94871294	-93.266412	MPRB	1
44.94871741	-93.394176	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94872249	-93.298171	MPRB	1
44.94872632	-93.251134	MPRB	1
44.94872903	-93.315974	MPRB	1
44.94873211	-93.303293	MPRB	1
44.94873526	-93.393975	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94873879	-93.247558	MPRB	1
44.94874427	-93.256391	MPRB	1
44.94874661	-93.276736	MPRB	1
44.94876412	-93.297084	MPRB	1

44.94876473	-93.242258	MPRB	1
44.94876545	-93.228343	MPRB	1
44.9487683	-93.246784	MPRB	1
44.94876917	-93.262556	MPRB	1
44.94877316	-93.272757	MPRB	1
44.94878279	-93.265342	MPRB	1
44.948785	-93.245269	MPRB	1
44.94879197	-93.286905	MPRB	1
44.94879602	-93.315517	MPRB	1
44.94880323	-93.315956	MPRB	1
44.9488035	-93.268972	MPRB	1
44.94880833	-93.269117	MPRB	1
44.94881252	-93.306425	MPRB	1
44.94881347	-93.245056	MPRB	1
44.94881626	-93.393278	Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94882107	-93.297084	MPRB	1
44.948822	-93.245332	MPRB	1
44.94882202	-93.291978	MPRB	1
44.94882287	-93.284206	MPRB	1
44.94882506	-93.315689	MPRB	1
44.94882612	-93.262567	MPRB	1
44.94882896	-93.247557	MPRB	1
44.94883011	-93.216486	MPRB	1
44.94883174	-93.260208	MPRB	1
44.9488372	-93.244477	MPRB	1
44.94884649	-93.249865	MPRB	1
44.94885144	-93.244414	MPRB	1
44.94886188	-93.243836	MPRB	1
44.94886774	-93.315851	MPRB	1
44.94886852	-93.244327	MPRB	1
44.94887446	-93.247236	MPRB	1
44.9488772	-93.253697	MPRB	1
44.94888095	-93.256394	MPRB	1
44.94889141	-93.271641	MPRB	1
44.94889547	-93.258801	MPRB	1
44.94889625	-93.315578	MPRB	1
44.94889652	-93.265338	MPRB	1
44.94890297	-93.303297	MPRB	1
44.94890696	-93.243355	MPRB	1
44.94891911	-93.244097	MPRB	1
44.94891978	-93.244925	MPRB	1
44.94892429	-93.245519	MPRB	1
44.94892832	-93.24529	MPRB	1
44.94893612	-93.248618	MPRB	1
44.9489401	-93.262791	MPRB	1
44.94894109	-93.267638	MPRB	1
44.94894382	-93.262545	MPRB	1
44.94894458	-93.260205	MPRB	1
44.948949	-93.298153	MPRB	1
44.94895014	-93.216628	MPRB	1
44.94895189	-93.246378	MPRB	1
44.94895205	-93.297081	MPRB	1
44.94895632	-93.243282	MPRB	1
44.94895893	-93.272771	MPRB	1
44.94895984	-93.298423	MPRB	1
44.94895992	-93.283096	MPRB	1
44.94896018	-93.257656	MPRB	1
44.94896721	-93.27165	MPRB	1
44.94897714	-93.265088	MPRB	1
44.94897766	-93.268967	MPRB	1
44.94897767	-93.243526	MPRB	1
44.94898785	-93.258795	MPRB	1
44.94899286	-93.245394	MPRB	1
44.94899312	-93.303297	MPRB	1
44.94899936	-93.251179	MPRB	1
44.94900266	-93.262531	MPRB	1
44.9490109	-93.297076	MPRB	1
44.94901469	-93.315589	MPRB	1
44.94901754	-93.245533	MPRB	1
44.94901786	-93.258928	MPRB	1
44.94901883	-93.286761	MPRB	1
44.94901959	-93.302172	MPRB	1
44.94902026	-93.242873	MPRB	1
44.94902829	-93.262777	MPRB	1
44.94903757	-93.267636	MPRB	1
44.94904319	-93.216622	MPRB	1
44.94904945	-93.272928	MPRB	1
44.94905151	-93.256245	MPRB	1
44.94905417	-93.221586	MPRB	1
44.94905456	-93.244923	MPRB	1
44.94905724	-93.245189	MPRB	1
44.94905934	-93.315468	MPRB	1
44.949065	-93.242818	MPRB	1
44.94906643	-93.211525	MPRB	1
44.94907025	-93.257668	MPRB	1
44.94907775	-93.245527	MPRB	1
44.94908167	-93.293115	MPRB	1

44.94908778	-93.297072 MPRB	1
44.94908833	-93.265088 MPRB	1
44.94909537	-93.242927 MPRB	1
44.94909891	-93.315282 MPRB	1
44.94910275	-93.263867 MPRB	1
44.94910746	-93.249882 MPRB	1
44.94910866	-93.243151 MPRB	1
44.94911093	-93.258797 MPRB	1
44.94911304	-93.25004 MPRB	1
44.94911444	-93.260033 MPRB	1
44.94912195	-93.243066 MPRB	1
44.94912198	-93.315203 MPRB	1
44.94912368	-93.208825 MPRB	1
44.94914355	-93.314746 MPRB	1
44.94914481	-93.256394 MPRB	1
44.94914576	-93.272769 MPRB	1
44.94914762	-93.314641 MPRB	1
44.94915055	-93.303442 MPRB	1
44.94915173	-93.271647 MPRB	1
44.94915422	-93.245127 MPRB	1
44.94915731	-93.215353 MPRB	1
44.94915877	-93.315073 MPRB	1
44.94915927	-93.26278 MPRB	1
44.94916497	-93.293111 MPRB	1
44.94916858	-93.267879 MPRB	1
44.94917304	-93.24679 MPRB	1
44.94917694	-93.245281 MPRB	1
44.94917707	-93.291842 MPRB	1
44.94918752	-93.254982 MPRB	1
44.9491891	-93.257669 MPRB	1
44.94918995	-93.258781 MPRB	1
44.94919214	-93.222995 MPRB	1
44.94919364	-93.260033 MPRB	1
44.949195	-93.257504 MPRB	1
44.94919533	-93.247524 MPRB	1
44.94920287	-93.246552 MPRB	1
44.94920425	-93.313879 MPRB	1
44.94920781	-93.242543 MPRB	1
44.94921137	-93.314397 MPRB	1
44.94921953	-93.271647 MPRB	1
44.94922445	-93.242905 MPRB	1
44.94922516	-93.266568 MPRB	1
44.94923307	-93.267626 MPRB	1
44.94923795	-93.272769 MPRB	1
44.94923992	-93.210104 MPRB	1
44.94924243	-93.245338 MPRB	1
44.94924292	-93.215355 MPRB	1
44.94924721	-93.267891 MPRB	1
44.94924735	-93.260171 MPRB	1
44.94924803	-93.2869 MPRB	1
44.94925159	-93.270205 MPRB	1
44.94926414	-93.269118 MPRB	1
44.94926928	-93.244009 MPRB	1
44.9492724	-93.212662 MPRB	1
44.94927369	-93.247093 MPRB	1
44.94928121	-93.260027 MPRB	1
44.94928325	-93.24465 MPRB	1
44.94928419	-93.245232 MPRB	1
44.94928544	-93.26509 MPRB	1
44.94928609	-93.245729 MPRB	1
44.94928709	-93.267628 MPRB	1
44.94928941	-93.244545 MPRB	1
44.94929123	-93.212799 MPRB	1
44.94929209	-93.246537 MPRB	1
44.94929324	-93.249886 MPRB	1
44.94930133	-93.247529 MPRB	1
44.94930323	-93.243116 MPRB	1
44.94930731	-93.295358 MPRB	1
44.94931454	-93.264011 MPRB	1
44.94931631	-93.313804 MPRB	1
44.94931834	-93.215364 MPRB	1
44.94932029	-93.25638 MPRB	1
44.949323	-93.266404 MPRB	1
44.94932401	-93.298716 MPRB	1
44.94932945	-93.316155 MPRB	1
44.94934799	-93.243314 MPRB	1
44.94935096	-93.251165 MPRB	1
44.94935097	-93.314228 MPRB	1
44.9493528	-93.212648 MPRB	1
44.94936142	-93.269109 MPRB	1
44.94936859	-93.244388 MPRB	1
44.9493785	-93.31354 MPRB	1
44.94937854	-93.272752 MPRB	1
44.94937857	-93.244548 MPRB	1
44.94937945	-93.314103 MPRB	1
44.949384	-93.246784 MPRB	1
44.94938434	-93.379918 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1

44.94938703	-93.31631 MPRB	1
44.94938705	-93.30564 MPRB	1
44.94938859	-93.246518 MPRB	1
44.9493909	-93.245847 MPRB	1
44.94939375	-93.377944 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94940188	-93.247012 MPRB	1
44.94940572	-93.257524 MPRB	1
44.94940609	-93.243984 MPRB	1
44.94940855	-93.390588 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94941502	-93.376338 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94941574	-93.221729 MPRB	1
44.94942001	-93.219034 MPRB	1
44.94943177	-93.390486 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94943346	-93.267632 MPRB	1
44.94943467	-93.264011 MPRB	1
44.9494386	-93.226993 MPRB	1
44.94944678	-93.284351 MPRB	1
44.94944799	-93.260032 MPRB	1
44.94945109	-93.283096 MPRB	1
44.94945919	-93.390408 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94946017	-93.244618 MPRB	1
44.94946349	-93.286901 MPRB	1
44.9494654	-93.24427 MPRB	1
44.9494707	-93.313838 MPRB	1
44.9494754	-93.303438 MPRB	1
44.94948059	-93.225761 MPRB	1
44.94948088	-93.390333 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94948148	-93.216486 MPRB	1
44.94949017	-93.222852 MPRB	1
44.94949028	-93.28675 MPRB	1
44.94949036	-93.289441 MPRB	1
44.94949151	-93.305215 MPRB	1
44.94950019	-93.37946 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94950184	-93.379823 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94950219	-93.246219 MPRB	1
44.94950383	-93.379223 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94950621	-93.251314 MPRB	1
44.94950717	-93.379078 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.9495095	-93.211529 MPRB	1
44.9495133	-93.262786 MPRB	1
44.94951415	-93.383835 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94951521	-93.269104 MPRB	1
44.94951569	-93.272912 MPRB	1
44.94951888	-93.378564 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.9495193	-93.378868 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94951985	-93.378703 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94952118	-93.384294 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94952321	-93.378119 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94952516	-93.37753 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.9495274	-93.260196 MPRB	1
44.94952822	-93.380483 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94952994	-93.265349 MPRB	1
44.94953301	-93.256398 MPRB	1
44.9495411	-93.246047 MPRB	1
44.94954111	-93.305547 MPRB	1
44.94954198	-93.305703 MPRB	1
44.9495472	-93.208974 MPRB	1
44.94954874	-93.32848 MPRB	1
44.94954969	-93.389851 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94955312	-93.272754 MPRB	1
44.94955431	-93.305697 MPRB	1
44.94955594	-93.389694 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.94955692	-93.389406 Hennepin County Planting Project 2020-2022	1
44.9495585	-93.260035 MPRB	1
44.94956182	-93.2664 MPRB	1
44.94956358	-93.31288 MPRB	1
44.94958219	-93.246135 MPRB	1
44.94958989	-93.245873 MPRB	1
44.94959599	-93.313051 MPRB	1
44.94959781	-93.245523 MPRB	1
44.94960009	-93.265348 MPRB	1
44.94960361	-93.257521 MPRB	1
44.94960827	-93.303299 MPRB	1
44.94961868	-93.244709 MPRB	1
44.94961985	-93.212801 MPRB	1
44.94962125	-93.267871 MPRB	1
44.94962552	-93.25623 MPRB	1
44.94962726	-93.324909 MPRB	1
44.94963002	-93.313033 MPRB	1
44.94963317	-93.246184 MPRB	1
44.94963689	-93.306044 MPRB	1
44.94964096	-93.247314 MPRB	1
44.9496471	-93.312976 MPRB	1
44.94964733	-93.306032 MPRB	1
44.94964828	-93.305603 MPRB	1
44.94964832	-93.26019 MPRB	1
44.94965047	-93.208299 MPRB	1



44.94965052	-93.257674 MPRB	1
44.9496507	-93.255123 MPRB	1
44.94965616	-93.244252 MPRB	1
44.94965635	-93.267627 MPRB	1
44.94966009	-93.26896 MPRB	1
44.94966199	-93.265082 MPRB	1
44.94966314	-93.26003 MPRB	1
44.9496667	-93.251316 MPRB	1
44.94966723	-93.245722 MPRB	1
44.94967124	-93.251176 MPRB	1
44.94967215	-93.298418 MPRB	1
44.94967599	-93.217767 MPRB	1
44.94969041	-93.265347 MPRB	1
44.9496913	-93.244173 MPRB	1
44.94970068	-93.308312 MPRB	1
44.94970299	-93.272926 MPRB	1
44.94970344	-93.28143 MPRB	1
44.94970457	-93.244491 MPRB	1
44.94970781	-93.254982 MPRB	1
44.94970834	-93.216484 MPRB	1
44.94971495	-93.312712 MPRB	1
44.94971565	-93.205827 MPRB	1
44.94972144	-93.313556 MPRB	1
44.94972161	-93.266418 MPRB	1
44.94972217	-93.258795 MPRB	1
44.94972377	-93.229897 MPRB	1
44.94972711	-93.312611 MPRB	1
44.94972723	-93.24514 MPRB	1
44.94973462	-93.217774 MPRB	1
44.9497378	-93.251172 MPRB	1
44.94974457	-93.219176 MPRB	1
44.94974798	-93.307541 MPRB	1
44.94974872	-93.245291 MPRB	1
44.94975013	-93.244665 MPRB	1
44.94976281	-93.267622 MPRB	1
44.94976668	-93.249868 MPRB	1
44.94977013	-93.256394 MPRB	1
44.94977168	-93.248773 MPRB	1
44.9497732	-93.265074 MPRB	1
44.94978014	-93.268957 MPRB	1
44.9497867	-93.256233 MPRB	1
44.94978974	-93.307647 MPRB	1
44.94979204	-93.252416 MPRB	1
44.94979915	-93.291983 MPRB	1
44.94979964	-93.287944 MPRB	1
44.94980157	-93.286889 MPRB	1
44.94980517	-93.245909 MPRB	1
44.94981023	-93.244183 MPRB	1
44.94981051	-93.281429 MPRB	1
44.94981482	-93.245724 MPRB	1
	-93.245637 MPRB	1
44.94981537	-93.307705 MPRB	1
44.94982205	-93.251169 MPRB	1
44.94982771	-93.307738 MPRB	1
44.94982867	-93.22173 MPRB	1
44.94983322	-93.258795 MPRB	1
44.9498334	-93.307758 MPRB	1
44.94984038	-93.247113 MPRB	1
44.94984103	-93.246495 MPRB	1
44.94984376	-93.27291 MPRB	1
44.94984415	-93.295647 MPRB	1
44.94984929	-93.217898 MPRB	1
44.94984983	-93.246028 MPRB	1
44.94985078	-93.245302 MPRB	1
44.94985124	-93.29185 MPRB	1
44.94985239	-93.307804 MPRB	1
44.94985959	-93.243944 MPRB	1
44.94986019	-93.305312 MPRB	1
44.94986117	-93.251316 MPRB	1
44.94986283	-93.307827 MPRB	1
44.94986757	-93.30785 MPRB	1
44.94987306	-93.256399 MPRB	1
44.94988297	-93.249867 MPRB	1
44.94988784	-93.2464 MPRB	1
44.94989806	-93.27291 MPRB	1
44.94990234	-93.245099 MPRB	1
44.94990343	-93.245177 MPRB	1
44.94990481	-93.271497 MPRB	1
44.94990514	-93.243957 MPRB	1
44.94990668	-93.260065 MPRB	1
44.94991374	-93.267864 MPRB	1
44.94991408	-93.307944 MPRB	1
44.94992291	-93.245857 MPRB	1
44.94993101	-93.291977 MPRB	1
44.94993146	-93.246127 MPRB	1
44.9499369	-93.22173 MPRB	1
44.9499382	-93.245595 MPRB	1

44.94994152	-93.311215 MPRB	1
44.94994214	-93.311132 MPRB	1
44.94994377	-93.263998 MPRB	1
44.94994669	-93.247194 MPRB	1
44.94994709	-93.245324 MPRB	1
44.94994917	-93.31024 MPRB	1
44.94995029	-93.247321 MPRB	1
44.94995833	-93.324598 MPRB	1
44.9499611	-93.267862 MPRB	1
44.94996149	-93.305717 MPRB	1
44.94996408	-93.256393 MPRB	1
44.94996482	-93.266402 MPRB	1
44.94996629	-93.25625 MPRB	1
44.94996945	-93.252416 MPRB	1
44.94997401	-93.311534 MPRB	1
44.94997694	-93.272908 MPRB	1
44.94997694	-93.271491 MPRB	1
44.94998028	-93.262787 MPRB	1
44.94998096	-93.31658 MPRB	1
44.94998646	-93.257495 MPRB	1
44.94999694	-93.24593 MPRB	1
44.94999873	-93.311353 MPRB	1
44.94999963	-93.289803 MPRB	1
44.95000148	-93.326165 MPRB	1
44.95000217	-93.258772 MPRB	1
44.95002542	-93.245589 MPRB	1
44.95002548	-93.249058 MPRB	1
44.9500295	-93.252686 MPRB	1
44.95002966	-93.252252 MPRB	1
44.95002972	-93.253312 MPRB	1
44.9500301	-93.252137 MPRB	1
44.9500305	-93.301045 MPRB	1
44.95003162	-93.249169 MPRB	1
44.95003162	-93.248986 MPRB	1
44.95003171	-93.250736 MPRB	1
44.95003179	-93.254338 MPRB	1
	-93.253384 MPRB	1
44.95003263	-93.256084 MPRB	1
44.95003284	-93.252793 MPRB	1
44.95003492	-93.24534 MPRB	1
44.95003528	-93.256602 MPRB	1
44.95003546	-93.249785 MPRB	1
44.95003585	-93.250846 MPRB	1
44.95003591	-93.251688 MPRB	1
44.95003614	-93.251444 MPRB	1
44.95003627	-93.256514 MPRB	1
44.95003736	-93.248265 MPRB	1
44.95003736	-93.248399 MPRB	1
44.95003738	-93.255828 MPRB	1
44.95003775	-93.250969 MPRB	1
44.95003831	-93.24795 MPRB	1
44.95003917	-93.303617 MPRB	1
44.95003926	-93.249419 MPRB	1
44.95003965	-93.251067 MPRB	1
44.95004021	-93.247827 MPRB	1
44.95004034	-93.312556 MPRB	1
44.95004116	-93.249594 MPRB	1
44.95004259	-93.258497 MPRB	1
44.95004275	-93.25864 MPRB	1
44.95004306	-93.24773 MPRB	1
44.95004455	-93.258359 MPRB	1
44.95004637	-93.265321 MPRB	1
44.95005519	-93.304841 MPRB	1
44.95005636	-93.259941 MPRB	1
44.95005971	-93.290193 MPRB	1
44.95005979	-93.246002 MPRB	1
44.95006222	-93.28971 MPRB	1
44.95006253	-93.28976 MPRB	1
44.95006294	-93.225747 MPRB	1
44.9500651	-93.312039 MPRB	1
44.9500657	-93.290274 MPRB	1
44.95006841	-93.289822 MPRB	1
44.95006895	-93.290356 MPRB	1
44.95007861	-93.263864 MPRB	1
44.95007994	-93.262774 MPRB	1
44.95010298	-93.209693 MPRB	1
44.95010703	-93.21196 MPRB	1
44.9501119	-93.310909 MPRB	1
44.95011575	-93.223751 MPRB	1
44.95011876	-93.225892 MPRB	1
44.95012223	-93.309696 MPRB	1
44.95012853	-93.22062 MPRB	1
44.9501362	-93.311267 MPRB	1
44.95014056	-93.309817 MPRB	1
44.95014348	-93.304872 MPRB	1
44.95015358	-93.312206 MPRB	1
44.95016599	-93.302374 MPRB	1

44.95017199	-93.207664 MPRB	1
44.95017368	-93.246176 MPRB	1
44.95017682	-93.305156 MPRB	1
44.95017955	-93.304787 MPRB	1
44.95019606	-93.310763 MPRB	1
44.95019838	-93.310116 MPRB	1
44.95020734	-93.316467 MPRB	1
44.95020739	-93.310624 MPRB	1
44.95021593	-93.210018 MPRB	1
44.95021992	-93.245386 MPRB	1
44.95022118	-93.216201 MPRB	1
44.95022138	-93.213511 MPRB	1
44.95022637	-93.310594 MPRB	1
44.9502339	-93.234347 MPRB	1
44.95023406	-93.23447 MPRB	1
44.95023435	-93.234168 MPRB	1
44.95023543	-93.233441 MPRB	1
44.95023572	-93.233664 MPRB	1
44.95023586	-93.311035 MPRB	1
44.95023607	-93.228585 MPRB	1
44.95023684	-93.240791 MPRB	1
44.95023709	-93.228874 MPRB	1
44.95023874	-93.241991 MPRB	1
44.95023899	-93.228965 MPRB	1
44.95023931	-93.230385 MPRB	1
44.95024025	-93.230681 MPRB	1
44.95024064	-93.241365 MPRB	1
44.95024085	-93.230586 MPRB	1
44.95024245	-93.220626 MPRB	1
44.9502443	-93.310915 MPRB	1
44.95024444	-93.241788 MPRB	1
44.95024721	-93.229081 MPRB	1
44.95024728	-93.241135 MPRB	1
44.95025107	-93.305128 MPRB	1
44.95025171	-93.310372 MPRB	1
44.95027572	-93.311204 MPRB	1
44.95027762	-93.31099 MPRB	1
44.95028901	-93.311035 MPRB	1
44.95029144	-93.20926 MPRB	1
44.95029477	-93.24731 MPRB	1
44.95029921	-93.207661 MPRB	1
44.95030616	-93.226984 MPRB	1
44.95031101	-93.309933 MPRB	1
44.95032312	-93.310294 MPRB	1
44.9503237	-93.308852 MPRB	1
44.95033365	-93.242261 MPRB	1
44.95033647	-93.310431 MPRB	1
44.95033773	-93.246105 MPRB	1
44.95035541	-93.245468 MPRB	1
44.95035626	-93.224223 MPRB	1
44.95036301	-93.245331 MPRB	1
44.95036717	-93.310578 MPRB	1
44.95037379	-93.247041 MPRB	1
44.95039088	-93.246835 MPRB	1
44.9503925	-93.242265 MPRB	1
44.95039485	-93.310439 MPRB	1
44.95041127	-93.212659 MPRB	1
44.95041426	-93.24509 MPRB	1
44.95041745	-93.246065 MPRB	1
44.95042316	-93.221749 MPRB	1
44.95042486	-93.315868 MPRB	1
44.95043697	-93.259671 MPRB	1
44.95043887	-93.259766 MPRB	1
44.95044077	-93.259581 MPRB	1
44.95044124	-93.316929 MPRB	1
44.95044273	-93.245669 MPRB	1
44.9504489	-93.219044 MPRB	1
44.9504523	-93.242266 MPRB	1
44.9504706	-93.2461 MPRB	1
44.95047569	-93.300749 MPRB	1
44.95049861	-93.266392 MPRB	1
44.95050138	-93.263852 MPRB	1
44.95050629	-93.326293 MPRB	1
44.95050809	-93.257507 MPRB	1
44.95050914	-93.231655 MPRB	1
44.95050974	-93.25908 MPRB	1
44.95051304	-93.242274 MPRB	1
44.95051354	-93.281425 MPRB	1
44.95051733	-93.259191 MPRB	1
44.95052224	-93.285479 MPRB	1
44.95052354	-93.249877 MPRB	1
44.95052412	-93.257636 MPRB	1
44.95053077	-93.252407 MPRB	1
44.95054046	-93.284214 MPRB	1
44.95054088	-93.251298 MPRB	1
44.95054098	-93.305327 MPRB	1
44.95054874	-93.255093 MPRB	1

<a href="#">44.95055206</a>	-93.265062 MPRB	1
<a href="#">44.95055676</a>	-93.258913 MPRB	1
<a href="#">44.95055909</a>	-93.259093 MPRB	1
<a href="#">44.95056288</a>	-93.25916 MPRB	1
<a href="#">44.95056763</a>	-93.259235 MPRB	1
<a href="#">44.95057026</a>	-93.221588 MPRB	1
<a href="#">44.95057515</a>	-93.30582 MPRB	1
<a href="#">44.95057626</a>	-93.288213 MPRB	1
<a href="#">44.95059138</a>	-93.249862 MPRB	1
<a href="#">44.95059202</a>	-93.305934 MPRB	1
<a href="#">44.95059516</a>	-93.257641 MPRB	1
<a href="#">44.95060234</a>	-93.312941 MPRB	1
<a href="#">44.95060451</a>	-93.267614 MPRB	1
<a href="#">44.95061256</a>	-93.259313 MPRB	1
<a href="#">44.95061261</a>	-93.248749 MPRB	1
<a href="#">44.95061638</a>	-93.212804 MPRB	1
<a href="#">44.95061698</a>	-93.259241 MPRB	1
<a href="#">44.95063675</a>	-93.252408 MPRB	1
<a href="#">44.95063967</a>	-93.256393 MPRB	1
<a href="#">44.95064547</a>	-93.259351 MPRB	1
<a href="#">44.95064569</a>	-93.208332 MPRB	1
<a href="#">44.95064823</a>	-93.254976 MPRB	1
<a href="#">44.95065009</a>	-93.284198 MPRB	1
<a href="#">44.95065081</a>	-93.30594 MPRB	1
<a href="#">44.95065193</a>	-93.251301 MPRB	1
<a href="#">44.95065348</a>	-93.30328 MPRB	1
<a href="#">44.95065638</a>	-93.259065 MPRB	1
<a href="#">44.95066488</a>	-93.206998 MPRB	1
<a href="#">44.95066808</a>	-93.259122 MPRB	1
<a href="#">44.95067046</a>	-93.259292 MPRB	1
<a href="#">44.95067599</a>	-93.20677 MPRB	1
<a href="#">44.95067722</a>	-93.207026 MPRB	1
<a href="#">44.95067812</a>	-93.266552 MPRB	1
<a href="#">44.95068251</a>	-93.312541 MPRB	1
<a href="#">44.95068275</a>	-93.31258 MPRB	1
<a href="#">44.95068458</a>	-93.312887 MPRB	1
<a href="#">44.95068734</a>	-93.312605 MPRB	1
<a href="#">44.95068899</a>	-93.278256 MPRB	1
<a href="#">44.95068909</a>	-93.31292 MPRB	1
<a href="#">44.95069021</a>	-93.266389 MPRB	1
<a href="#">44.95069459</a>	-93.257634 MPRB	1
<a href="#">44.95069797</a>	-93.312647 MPRB	1
<a href="#">44.95070261</a>	-93.31268 MPRB	1
<a href="#">44.95070288</a>	-93.25913 MPRB	1
<a href="#">44.95070378</a>	-93.312628 MPRB	1
<a href="#">44.95070747</a>	-93.2594 MPRB	1
<a href="#">44.95070807</a>	-93.312712 MPRB	1
<a href="#">44.95071232</a>	-93.312746 MPRB	1
<a href="#">44.9507133</a>	-93.242334 MPRB	1
<a href="#">44.95071376</a>	-93.267872 MPRB	1
<a href="#">44.95071435</a>	-93.210116 MPRB	1
<a href="#">44.95071513</a>	-93.305787 MPRB	1
<a href="#">44.95071647</a>	-93.303285 MPRB	1
<a href="#">44.95072051</a>	-93.256389 MPRB	1
<a href="#">44.95072133</a>	-93.3129 MPRB	1
<a href="#">44.95072222</a>	-93.284209 MPRB	1
<a href="#">44.95072286</a>	-93.312817 MPRB	1
<a href="#">44.95072365</a>	-93.312728 MPRB	1
<a href="#">44.9507267</a>	-93.267618 MPRB	1
<a href="#">44.95073004</a>	-93.312768 MPRB	1
<a href="#">44.95073705</a>	-93.259105 MPRB	1
<a href="#">44.95073784</a>	-93.259343 MPRB	1
<a href="#">44.95074259</a>	-93.259268 MPRB	1
<a href="#">44.95075617</a>	-93.266396 MPRB	1
<a href="#">44.95076173</a>	-93.259128 MPRB	1
<a href="#">44.95076263</a>	-93.229887 MPRB	1
<a href="#">44.95076301</a>	-93.306014 MPRB	1
<a href="#">44.95076696</a>	-93.25624 MPRB	1
<a href="#">44.95077486</a>	-93.259452 MPRB	1
<a href="#">44.95077595</a>	-93.242369 MPRB	1
<a href="#">44.9507815</a>	-93.259339 MPRB	1
<a href="#">44.95078956</a>	-93.25003 MPRB	1
<a href="#">44.95079007</a>	-93.275447 MPRB	1
<a href="#">44.95079276</a>	-93.256378 MPRB	1
<a href="#">44.95079847</a>	-93.252583 MPRB	1
<a href="#">44.95081107</a>	-93.280819 MPRB	1
<a href="#">44.95081133</a>	-93.279378 MPRB	1
<a href="#">44.95081779</a>	-93.258927 MPRB	1
<a href="#">44.95082588</a>	-93.259486 MPRB	1
<a href="#">44.95082623</a>	-93.207229 MPRB	1
<a href="#">44.95082667</a>	-93.255116 MPRB	1
<a href="#">44.95083192</a>	-93.207177 MPRB	1
<a href="#">44.95083194</a>	-93.242399 MPRB	1
<a href="#">44.95083428</a>	-93.266403 MPRB	1
<a href="#">44.95083453</a>	-93.248594 MPRB	1
<a href="#">44.95083703</a>	-93.259178 MPRB	1
<a href="#">44.95084462</a>	-93.259268 MPRB	1



44.95084866	-93.256237 MPRB	1
44.95085758	-93.326383 MPRB	1
44.9508586	-93.305988 MPRB	1
44.9508594	-93.22173 MPRB	1
44.95086514	-93.207082 MPRB	1
44.95087404	-93.259128 MPRB	1
44.95087564	-93.256395 MPRB	1
44.95087672	-93.282908 MPRB	1
44.95087695	-93.305797 MPRB	1
44.95087849	-93.212803 MPRB	1
44.95087905	-93.214081 MPRB	1
44.9508794	-93.242434 MPRB	1
44.95088555	-93.20715 MPRB	1
44.9508867	-93.266543 MPRB	1
44.95088853	-93.259478 MPRB	1
44.95089309	-93.262758 MPRB	1
44.95089362	-93.260039 MPRB	1
44.95092459	-93.303292 MPRB	1
44.95092576	-93.266387 MPRB	1
44.95092781	-93.242467 MPRB	1
44.95092906	-93.259228 MPRB	1
44.95093491	-93.305555 MPRB	1
44.95094832	-93.259452 MPRB	1
44.9509553	-93.269088 MPRB	1
44.95095767	-93.31603 MPRB	1
44.95096214	-93.244997 MPRB	1
44.9509637	-93.260031 MPRB	1
44.95096512	-93.259133 MPRB	1
44.95096741	-93.212657 MPRB	1
44.95096761	-93.256239 MPRB	1
44.95097096	-93.316024 MPRB	1
44.95097336	-93.242497 MPRB	1
44.9509795	-93.316041 MPRB	1
44.95098129	-93.257489 MPRB	1
44.95098744	-93.282907 MPRB	1
44.9509898	-93.259228 MPRB	1
44.9509899	-93.262763 MPRB	1
44.95099366	-93.32659 MPRB	1
44.95099723	-93.221589 MPRB	1
44.95099986	-93.257634 MPRB	1
44.95100206	-93.252598 MPRB	1
44.95100346	-93.210335 MPRB	1
44.95100719	-93.266399 MPRB	1
44.95100778	-93.275302 MPRB	1
44.95100838	-93.32869 MPRB	1
44.95101761	-93.259318 MPRB	1
44.95102177	-93.242525 MPRB	1
44.95102185	-93.25892 MPRB	1
44.95102593	-93.265062 MPRB	1
44.95103894	-93.307432 MPRB	1
44.95105714	-93.308481 MPRB	1
44.95105844	-93.257489 MPRB	1
44.9510632	-93.283082 MPRB	1
44.95106393	-93.262766 MPRB	1
44.95106616	-93.210428 MPRB	1
44.95106894	-93.287953 MPRB	1
44.95107534	-93.2537 MPRB	1
44.95107953	-93.259707 MPRB	1
44.95108471	-93.257631 MPRB	1
44.95108791	-93.267868 MPRB	1
44.95109273	-93.247512 MPRB	1
44.95109322	-93.228302 MPRB	1
44.95109429	-93.286881 MPRB	1
44.95109558	-93.276539 MPRB	1
44.95109708	-93.259642 MPRB	1
44.95109795	-93.307364 MPRB	1
44.95110088	-93.259559 MPRB	1
44.95110435	-93.248599 MPRB	1
44.95110901	-93.256382 MPRB	1
44.95111107	-93.249862 MPRB	1
44.95111796	-93.259449 MPRB	1
44.95112121	-93.308464 MPRB	1
44.95112698	-93.259594 MPRB	1
44.95112723	-93.307455 MPRB	1
44.95113127	-93.230052 MPRB	1
44.95113827	-93.252602 MPRB	1
44.95113862	-93.210534 MPRB	1
44.95114509	-93.328687 MPRB	1
44.95115011	-93.29813 MPRB	1
44.95115233	-93.265062 MPRB	1
44.95115912	-93.216631 MPRB	1
44.95118263	-93.25764 MPRB	1
44.95118323	-93.281416 MPRB	1
44.95118419	-93.305436 MPRB	1
44.95118724	-93.210607 MPRB	1
44.95120522	-93.265329 MPRB	1
44.95120569	-93.308683 MPRB	1

44.95121723	-93.262533 MPRB	1
44.95121823	-93.266393 MPRB	1
44.95122433	-93.279581 MPRB	1
44.95122441	-93.305372 MPRB	1
44.95123124	-93.252574 MPRB	1
44.95123158	-93.284192 MPRB	1
44.95123476	-93.229883 MPRB	1
44.95124021	-93.328368 MPRB	1
44.95124419	-93.210697 MPRB	1
44.9512444	-93.208071 MPRB	1
44.95124521	-93.262766 MPRB	1
44.95125357	-93.258783 MPRB	1
44.95126273	-93.208172 MPRB	1
44.9512635	-93.253693 MPRB	1
44.95127213	-93.290546 MPRB	1
44.95127539	-93.318666 MPRB	1
44.95127551	-93.210752 MPRB	1
44.95127937	-93.290694 MPRB	1
44.95128109	-93.244935 MPRB	1
44.95128255	-93.256378 MPRB	1
44.9512829	-93.284192 MPRB	1
44.9512838	-93.257635 MPRB	1
44.9512842	-93.31852 MPRB	1
44.95128984	-93.294379 MPRB	1
44.95129579	-93.268922 MPRB	1
44.95131002	-93.286881 MPRB	1
44.95131813	-93.214087 MPRB	1
44.95132007	-93.22159 MPRB	1
44.95132737	-93.225745 MPRB	1
44.9513334	-93.328294 MPRB	1
44.95133706	-93.248759 MPRB	1
44.95133807	-93.263993 MPRB	1
44.95134796	-93.256231 MPRB	1
44.95135299	-93.21268 MPRB	1
44.95135539	-93.305108 MPRB	1
44.95137628	-93.225751 MPRB	1
44.95137712	-93.300733 MPRB	1
44.9513884	-93.325422 MPRB	1
44.95139042	-93.262776 MPRB	1
44.95139058	-93.318523 MPRB	1
44.95139187	-93.265057 MPRB	1
44.95139193	-93.27976 MPRB	1
44.95139285	-93.224354 MPRB	1
44.9513994	-93.319653 MPRB	1
44.95140731	-93.269082 MPRB	1
44.95141185	-93.242757 MPRB	1
44.95141309	-93.268922 MPRB	1
44.95141357	-93.318663 MPRB	1
44.95142912	-93.307637 MPRB	1
44.95143425	-93.28434 MPRB	1
44.95143425	-93.266536 MPRB	1
44.95143679	-93.28688 MPRB	1
44.95143803	-93.225739 MPRB	1
44.95144426	-93.305296 MPRB	1
44.95144918	-93.282907 MPRB	1
44.95145597	-93.316767 MPRB	1
44.95145873	-93.303422 MPRB	1
44.95145942	-93.250013 MPRB	1
44.95146044	-93.308438 MPRB	1
44.95146654	-93.257635 MPRB	1
44.95146826	-93.262534 MPRB	1
44.95146993	-93.307676 MPRB	1
44.95147855	-93.266392 MPRB	1
44.95147888	-93.295645 MPRB	1
44.95148249	-93.26277 MPRB	1
44.951485	-93.265047 MPRB	1
44.95148701	-93.308588 MPRB	1
44.95149348	-93.242762 MPRB	1
44.95149697	-93.318523 MPRB	1
44.95149819	-93.288216 MPRB	1
44.95150412	-93.297063 MPRB	1
44.95150498	-93.255084 MPRB	1
44.9515118	-93.26654 MPRB	1
44.95152877	-93.307974 MPRB	1
44.95152996	-93.252584 MPRB	1
44.9515302	-93.279592 MPRB	1
44.95153055	-93.247321 MPRB	1
44.95153767	-93.300905 MPRB	1
44.95154675	-93.263854 MPRB	1
44.95154979	-93.266396 MPRB	1
44.95155262	-93.305 MPRB	1
44.95155669	-93.284348 MPRB	1
44.9515577	-93.287945 MPRB	1
44.95156371	-93.242761 MPRB	1
44.95156521	-93.288208 MPRB	1
44.95156959	-93.304938 MPRB	1
44.95157585	-93.250022 MPRB	1

44.95157814	-93.265052	MPRB	1
44.95157868	-93.275279	MPRB	1
44.95158025	-93.262526	MPRB	1
44.95158579	-93.275429	MPRB	1
44.95159692	-93.257481	MPRB	1
44.95160386	-93.20884	MPRB	1
44.95160589	-93.252588	MPRB	1
44.95161157	-93.262768	MPRB	1
44.95161568	-93.268921	MPRB	1
44.95161621	-93.297059	MPRB	1
44.95161794	-93.304855	MPRB	1
44.95163271	-93.221732	MPRB	1
44.95163371	-93.260022	MPRB	1
44.95163951	-93.25763	MPRB	1
44.95164343	-93.242758	MPRB	1
44.95164594	-93.279594	MPRB	1
44.9516466	-93.320144	MPRB	1
44.95164863	-93.212666	MPRB	1
44.95165309	-93.281415	MPRB	1
44.9516531	-93.270187	MPRB	1
44.95165474	-93.322489	MPRB	1
44.95166304	-93.225592	MPRB	1
44.95166831	-93.300559	MPRB	1
44.95167079	-93.247516	MPRB	1
44.95167558	-93.262521	MPRB	1
44.95167794	-93.265052	MPRB	1
44.95168087	-93.252585	MPRB	1
44.95168138	-93.233048	MPRB	1
44.95169029	-93.327542	MPRB	1
44.95169035	-93.26277	MPRB	1
44.9516945	-93.209006	MPRB	1
44.9516984	-93.286872	MPRB	1
44.95170395	-93.260028	MPRB	1
44.95170633	-93.297056	MPRB	1
44.95171069	-93.304519	MPRB	1
44.95171603	-93.275278	MPRB	1
44.95171801	-93.230045	MPRB	1
44.95172411	-93.242759	MPRB	1
44.95172643	-93.279591	MPRB	1
44.95173601	-93.304244	MPRB	1
44.9517445	-93.308236	MPRB	1
44.9517448	-93.277799	MPRB	1
44.95176145	-93.316875	MPRB	1
44.95176378	-93.276531	MPRB	1
44.95176431	-93.309991	MPRB	1
44.95176646	-93.30452	MPRB	1
44.95176821	-93.269081	MPRB	1
44.9517699	-93.257489	MPRB	1
44.95177005	-93.257627	MPRB	1
44.95177076	-93.21407	MPRB	1
44.95177956	-93.262767	MPRB	1
44.95178094	-93.21649	MPRB	1
44.95178515	-93.284188	MPRB	1
44.95179766	-93.263994	MPRB	1
44.95179771	-93.256236	MPRB	1
44.95179932	-93.211281	MPRB	1
44.95180091	-93.317235	MPRB	1
44.95180301	-93.297059	MPRB	1
44.95180478	-93.242754	MPRB	1
44.9518065	-93.26532	MPRB	1
44.95180655	-93.293091	MPRB	1
44.95181129	-93.285616	MPRB	1
44.9518164	-93.31089	MPRB	1
44.95181744	-93.251146	MPRB	1
44.9518178	-93.225588	MPRB	1
44.95182039	-93.252584	MPRB	1
44.95183092	-93.2676	MPRB	1
44.95183548	-93.316855	MPRB	1
44.95183778	-93.212804	MPRB	1
44.95184421	-93.309149	MPRB	1
44.95184994	-93.250038	MPRB	1
44.9518577	-93.214081	MPRB	1
44.95186346	-93.303286	MPRB	1
44.95186766	-93.211364	MPRB	1
44.95186961	-93.265464	MPRB	1
44.95187033	-93.266161	MPRB	1
44.95187089	-93.268114	MPRB	1
44.95187523	-93.263168	MPRB	1
44.95187564	-93.268834	MPRB	1
44.9518757	-93.211646	MPRB	1
44.95187779	-93.257261	MPRB	1
44.95187913	-93.263076	MPRB	1
44.95187944	-93.267265	MPRB	1
44.95187991	-93.245949	MPRB	1
44.95187991	-93.245381	MPRB	1
44.95187991	-93.245531	MPRB	1
44.95188092	-93.257784	MPRB	1

44.9518837	-93.245703 MPRB	1
44.95188399	-93.260377 MPRB	1
44.9518848	-93.30436 MPRB	1
44.95188608	-93.267438 MPRB	1
44.95188663	-93.285691 MPRB	1
44.95188726	-93.252254 MPRB	1
44.95188746	-93.295378 MPRB	1
44.95189053	-93.286055 MPRB	1
44.95189095	-93.286539 MPRB	1
44.951891	-93.249192 MPRB	1
44.95189158	-93.260544 MPRB	1
44.95189161	-93.24217 MPRB	1
44.95189191	-93.244048 MPRB	1
44.95189252	-93.296248 MPRB	1
44.95189253	-93.256128 MPRB	1
44.95189322	-93.251574 MPRB	1
44.95189327	-93.250718 MPRB	1
44.95189333	-93.243771 MPRB	1
44.95189349	-93.243907 MPRB	1
44.95189367	-93.241722 MPRB	1
44.95189384	-93.244196 MPRB	1
44.95189399	-93.244312 MPRB	1
44.95189405	-93.242006 MPRB	1
44.95189524	-93.251741 MPRB	1
44.95189585	-93.254288 MPRB	1
	-93.253552 MPRB	1
44.95189599	-93.284059 MPRB	1
44.95189633	-93.255549 MPRB	1
44.9518966	-93.253016 MPRB	1
44.95189691	-93.251434 MPRB	1
44.95189772	-93.242926 MPRB	1
44.95189775	-93.253419 MPRB	1
44.9518987	-93.254505 MPRB	1
44.95189943	-93.243308 MPRB	1
44.95190013	-93.255745 MPRB	1
44.95190103	-93.243121 MPRB	1
44.95190184	-93.241507 MPRB	1
44.95190241	-93.247652 MPRB	1
44.95190553	-93.244946 MPRB	1
44.95190728	-93.24625 MPRB	1
44.95190823	-93.246899 MPRB	1
44.95191039	-93.218034 MPRB	1
44.95191212	-93.221244 MPRB	1
44.95191218	-93.226052 MPRB	1
44.9519128	-93.303433 MPRB	1
44.9519153	-93.215834 MPRB	1
44.95191892	-93.215764 MPRB	1
44.9519196	-93.2262 MPRB	1
44.95194599	-93.301878 MPRB	1
44.95198026	-93.310727 MPRB	1
44.95198052	-93.303278 MPRB	1
44.95199937	-93.264912 MPRB	1
44.95200431	-93.291302 MPRB	1
44.95200456	-93.269667 MPRB	1
44.95200472	-93.26814 MPRB	1
44.95200601	-93.280383 MPRB	1
44.95200718	-93.256787 MPRB	1
44.95200739	-93.291407 MPRB	1
44.95200801	-93.292178 MPRB	1
44.95200825	-93.292475 MPRB	1
44.95200856	-93.31241 MPRB	1
44.95200859	-93.325547 MPRB	1
44.95200867	-93.29301 MPRB	1
44.95200876	-93.265641 MPRB	1
44.95200876	-93.28348 MPRB	1
44.95200884	-93.258293 MPRB	1
44.95200923	-93.258649 MPRB	1
44.9520102	-93.294967 MPRB	1
44.95201032	-93.247707 MPRB	1
44.95201077	-93.292887 MPRB	1
44.95201082	-93.285858 MPRB	1
44.95201095	-93.283906 MPRB	1
44.95201102	-93.296022 MPRB	1
44.95201129	-93.263691 MPRB	1
44.95201141	-93.264255 MPRB	1
44.95201141	-93.28444 MPRB	1
44.95201212	-93.256636 MPRB	1
44.95201251	-93.285713 MPRB	1
44.95201265	-93.25288 MPRB	1
44.95201269	-93.257149 MPRB	1
44.95201281	-93.26743 MPRB	1
44.95201283	-93.286096 MPRB	1
44.95201297	-93.259743 MPRB	1
44.95201354	-93.25025 MPRB	1
44.9520138	-93.287804 MPRB	1
44.95201469	-93.26459 MPRB	1
44.95201705	-93.266757 MPRB	1



<a href="#">44.95201736</a>	-93.265778 MPRB	1
<a href="#">44.95201802</a>	-93.264815 MPRB	1
<a href="#">44.95201856</a>	-93.266614 MPRB	1
<a href="#">44.95201895</a>	-93.266884 MPRB	1
<a href="#">44.95201922</a>	-93.25412 MPRB	1
<a href="#">44.9520199</a>	-93.264696 MPRB	1
<a href="#">44.95202047</a>	-93.286211 MPRB	1
<a href="#">44.95202072</a>	-93.280143 MPRB	1
<a href="#">44.95202082</a>	-93.250681 MPRB	1
<a href="#">44.95202112</a>	-93.25481 MPRB	1
<a href="#">44.95202112</a>	-93.254262 MPRB	1
<a href="#">44.9520221</a>	-93.265905 MPRB	1
<a href="#">44.95202213</a>	-93.249422 MPRB	1
<a href="#">44.95202214</a>	-93.279897 MPRB	1
<a href="#">44.95202225</a>	-93.249725 MPRB	1
<a href="#">44.95202253</a>	-93.24959 MPRB	1
<a href="#">44.95202301</a>	-93.255754 MPRB	1
<a href="#">44.95202324</a>	-93.248911 MPRB	1
<a href="#">44.95202328</a>	-93.249039 MPRB	1
<a href="#">44.95202355</a>	-93.249168 MPRB	1
<a href="#">44.95202431</a>	-93.28403 MPRB	1
<a href="#">44.95202491</a>	-93.253947 MPRB	1
<a href="#">44.95202586</a>	-93.252224 MPRB	1
<a href="#">44.95203033</a>	-93.218171 MPRB	1
<a href="#">44.95203073</a>	-93.218449 MPRB	1
<a href="#">44.95203113</a>	-93.309942 MPRB	1
<a href="#">44.95203147</a>	-93.214487 MPRB	1
<a href="#">44.9520317</a>	-93.212217 MPRB	1
<a href="#">44.95203184</a>	-93.243781 MPRB	1
<a href="#">44.95203205</a>	-93.212063 MPRB	1
<a href="#">44.95203291</a>	-93.222336 MPRB	1
<a href="#">44.9520333</a>	-93.222162 MPRB	1
<a href="#">44.95203375</a>	-93.243907 MPRB	1
<a href="#">44.95203393</a>	-93.244057 MPRB	1
<a href="#">44.95203493</a>	-93.223991 MPRB	1
<a href="#">44.95203537</a>	-93.241598 MPRB	1
<a href="#">44.95203564</a>	-93.241854 MPRB	1
<a href="#">44.95203575</a>	-93.223843 MPRB	1
<a href="#">44.9520358</a>	-93.22322 MPRB	1
<a href="#">44.95203591</a>	-93.242071 MPRB	1
<a href="#">44.95203642</a>	-93.21313 MPRB	1
<a href="#">44.95203762</a>	-93.22801 MPRB	1
<a href="#">44.95203803</a>	-93.223719 MPRB	1
<a href="#">44.95203848</a>	-93.223613 MPRB	1
<a href="#">44.95203955</a>	-93.223393 MPRB	1
<a href="#">44.95204023</a>	-93.222912 MPRB	1
<a href="#">44.95204268</a>	-93.243326 MPRB	1
<a href="#">44.95204291</a>	-93.242479 MPRB	1
<a href="#">44.95204295</a>	-93.243078 MPRB	1
<a href="#">44.95204337</a>	-93.242852 MPRB	1
<a href="#">44.95206386</a>	-93.299012 MPRB	1
<a href="#">44.9520703</a>	-93.279181 MPRB	1
<a href="#">44.95207362</a>	-93.27899 MPRB	1
<a href="#">44.95207362</a>	-93.27908 MPRB	1
<a href="#">44.95207934</a>	-93.249852 MPRB	1
<a href="#">44.95208261</a>	-93.298586 MPRB	1
<a href="#">44.95208786</a>	-93.211756 MPRB	1
<a href="#">44.95208797</a>	-93.293236 MPRB	1
<a href="#">44.95209614</a>	-93.310522 MPRB	1
<a href="#">44.95210353</a>	-93.284202 MPRB	1
<a href="#">44.95210768</a>	-93.235834 MPRB	1
<a href="#">44.95211175</a>	-93.254941 MPRB	1
<a href="#">44.95211266</a>	-93.310114 MPRB	1
<a href="#">44.95211305</a>	-93.316812 MPRB	1
<a href="#">44.95211327</a>	-93.281412 MPRB	1
<a href="#">44.95211509</a>	-93.219966 MPRB	1
<a href="#">44.95211642</a>	-93.23004 MPRB	1
<a href="#">44.95212094</a>	-93.246036 MPRB	1
<a href="#">44.95212775</a>	-93.219058 MPRB	1
<a href="#">44.95213217</a>	-93.212022 MPRB	1
<a href="#">44.95213447</a>	-93.218836 MPRB	1
<a href="#">44.95213768</a>	-93.218119 MPRB	1
<a href="#">44.95213768</a>	-93.218032 MPRB	1
<a href="#">44.95213976</a>	-93.299318 MPRB	1
<a href="#">44.95214206</a>	-93.220067 MPRB	1
<a href="#">44.95215124</a>	-93.246198 MPRB	1
<a href="#">44.95215188</a>	-93.257624 MPRB	1
<a href="#">44.95215428</a>	-93.211844 MPRB	1
<a href="#">44.95215603</a>	-93.286879 MPRB	1
<a href="#">44.95215718</a>	-93.23608 MPRB	1
<a href="#">44.95215737</a>	-93.266534 MPRB	1
<a href="#">44.95216023</a>	-93.278012 MPRB	1
<a href="#">44.95216329</a>	-93.247312 MPRB	1
<a href="#">44.95216393</a>	-93.283074 MPRB	1
<a href="#">44.95216522</a>	-93.25127 MPRB	1
<a href="#">44.95217198</a>	-93.311405 MPRB	1
<a href="#">44.95217571</a>	-93.257481 MPRB	1

44.95218095	-93.235351 MPRB	1
44.95218779	-93.216501 MPRB	1
44.95218909	-93.247493 MPRB	1
44.95218915	-93.311006 MPRB	1
44.95219374	-93.216762 MPRB	1
44.95219611	-93.279752 MPRB	1
44.95219796	-93.26785 MPRB	1
44.95220159	-93.316774 MPRB	1
44.95220272	-93.256373 MPRB	1
44.95221032	-93.227119 MPRB	1
44.95221431	-93.316502 MPRB	1
44.95221604	-93.251272 MPRB	1
44.95222813	-93.299731 MPRB	1
44.95222926	-93.296901 MPRB	1
44.95223175	-93.276527 MPRB	1
44.95223464	-93.281246 MPRB	1
44.95223889	-93.286879 MPRB	1
44.95224251	-93.275422 MPRB	1
44.95224452	-93.215362 MPRB	1
44.95225302	-93.284326 MPRB	1
44.95225614	-93.284195 MPRB	1
44.95225963	-93.212003 MPRB	1
44.95226187	-93.266528 MPRB	1
44.95226611	-93.257624 MPRB	1
44.95228093	-93.287916 MPRB	1
44.95228877	-93.275277 MPRB	1
44.95229512	-93.263829 MPRB	1
44.95229701	-93.229864 MPRB	1
44.95230097	-93.256372 MPRB	1
44.95231124	-93.289414 MPRB	1
44.95231454	-93.24606 MPRB	1
44.95232519	-93.233015 MPRB	1
44.95232661	-93.246203 MPRB	1
44.95232856	-93.31378 MPRB	1
44.95233809	-93.284205 MPRB	1
44.9523461	-93.327545 MPRB	1
44.95234624	-93.317136 MPRB	1
44.95235086	-93.219815 MPRB	1
44.95235096	-93.257624 MPRB	1
44.95235241	-93.30145 MPRB	1
44.95235426	-93.258755 MPRB	1
44.95235469	-93.216502 MPRB	1
44.95236749	-93.267833 MPRB	1
44.9523758	-93.212672 MPRB	1
44.95238133	-93.284199 MPRB	1
44.95238617	-93.279752 MPRB	1
44.9523909	-93.216504 MPRB	1
44.95239259	-93.251144 MPRB	1
44.95240058	-93.217785 MPRB	1
44.95240712	-93.317605 MPRB	1
44.95242017	-93.212239 MPRB	1
44.95242198	-93.303639 MPRB	1
44.95243148	-93.297036 MPRB	1
44.9524318	-93.316864 MPRB	1
44.95243248	-93.212802 MPRB	1
44.95244184	-93.257638 MPRB	1
44.95244868	-93.257476 MPRB	1
44.95245773	-93.316521 MPRB	1
44.95246317	-93.258909 MPRB	1
44.95246566	-93.281411 MPRB	1
44.95247671	-93.212328 MPRB	1
44.95248191	-93.252587 MPRB	1
44.95248526	-93.283067 MPRB	1
44.95248761	-93.246056 MPRB	1
44.95249346	-93.316768 MPRB	1
44.95249519	-93.268923 MPRB	1
44.95249702	-93.219824 MPRB	1
44.9525172	-93.297037 MPRB	1
44.95253385	-93.326151 MPRB	1
44.95254038	-93.275428 MPRB	1
44.95254679	-93.260016 MPRB	1
44.95254796	-93.22712 MPRB	1
44.95255309	-93.252581 MPRB	1
44.95255561	-93.262752 MPRB	1
44.95256406	-93.274162 MPRB	1
44.95256773	-93.219729 MPRB	1
44.95256963	-93.219411 MPRB	1
44.95257153	-93.219624 MPRB	1
44.95257153	-93.219514 MPRB	1
44.95257578	-93.267826 MPRB	1
44.95257669	-93.266509 MPRB	1
44.95257939	-93.257619 MPRB	1
44.95258505	-93.287929 MPRB	1
44.95259058	-93.267575 MPRB	1
44.95260241	-93.247509 MPRB	1
44.95260324	-93.281234 MPRB	1
44.95260636	-93.300935 MPRB	1

44.95261428	-93.268923	MPRB	1
44.95263409	-93.31175	MPRB	1
44.95263673	-93.326142	MPRB	1
44.95265412	-93.237343	MPRB	1
44.95266339	-93.217802	MPRB	1
44.95266625	-93.266378	MPRB	1
44.95267838	-93.301739	MPRB	1
44.95268087	-93.287917	MPRB	1
44.95269096	-93.252585	MPRB	1
44.95269804	-93.275417	MPRB	1
44.95270345	-93.252392	MPRB	1
44.95270591	-93.26504	MPRB	1
44.95271143	-93.316406	MPRB	1
44.95273192	-93.256367	MPRB	1
44.95273838	-93.32628	MPRB	1
44.95273843	-93.26531	MPRB	1
44.95275226	-93.263837	MPRB	1
44.95275342	-93.266523	MPRB	1
44.95275547	-93.257471	MPRB	1
44.95275758	-93.274167	MPRB	1
44.95279621	-93.252584	MPRB	1
44.9528152	-93.31731	MPRB	1
44.95281797	-93.213044	MPRB	1
44.95281992	-93.281408	MPRB	1
44.95282993	-93.26384	MPRB	1
44.9528301	-93.226936	MPRB	1
44.95283724	-93.246052	MPRB	1
44.95284049	-93.311768	MPRB	1
44.95284242	-93.268917	MPRB	1
44.9528491	-93.316802	MPRB	1
44.95284958	-93.287944	MPRB	1
44.95285217	-93.259278	MPRB	1
44.95285759	-93.256203	MPRB	1
44.95285989	-93.31625	MPRB	1
44.95286009	-93.258489	MPRB	1
44.95286378	-93.295767	MPRB	1
44.95286379	-93.257482	MPRB	1
44.95286769	-93.259134	MPRB	1
44.95287556	-93.302136	MPRB	1
44.95287798	-93.31699	MPRB	1
44.95288242	-93.252577	MPRB	1
44.95289105	-93.228441	MPRB	1
44.95289131	-93.291963	MPRB	1
44.95289464	-93.226949	MPRB	1
44.9528947	-93.211134	MPRB	1
44.95290177	-93.2969	MPRB	1
44.95290604	-93.260181	MPRB	1
44.95291003	-93.213185	MPRB	1
44.9529147	-93.316851	MPRB	1
44.952928	-93.268917	MPRB	1
44.95293025	-93.247497	MPRB	1
44.95293375	-93.328669	MPRB	1
44.9529416	-93.21323	MPRB	1
44.95295994	-93.316875	MPRB	1
44.95296772	-93.233037	MPRB	1
44.95297084	-93.257473	MPRB	1
44.95299039	-93.228443	MPRB	1
44.95299062	-93.252579	MPRB	1
44.95299841	-93.21665	MPRB	1
44.95301007	-93.281409	MPRB	1
44.95301355	-93.316684	MPRB	1
44.95304919	-93.322904	MPRB	1
44.95305082	-93.262733	MPRB	1
44.95305186	-93.226939	MPRB	1
44.95305403	-93.3167	MPRB	1
44.95305721	-93.287935	MPRB	1
44.95306568	-93.28672	MPRB	1
44.95306939	-93.256205	MPRB	1
44.95307134	-93.294501	MPRB	1
44.95308137	-93.286863	MPRB	1
44.95308166	-93.32866	MPRB	1
44.95308393	-93.216656	MPRB	1
44.95308833	-93.257468	MPRB	1
44.9530884	-93.320845	MPRB	1
44.9530962	-93.268913	MPRB	1
44.95309962	-93.215219	MPRB	1
44.95310068	-93.281414	MPRB	1
44.95312521	-93.216766	MPRB	1
44.95313139	-93.293096	MPRB	1
44.95313727	-93.289402	MPRB	1
44.95315168	-93.256202	MPRB	1
44.95315736	-93.28672	MPRB	1
44.95316559	-93.246052	MPRB	1
44.95316574	-93.234822	MPRB	1
44.95316663	-93.302258	MPRB	1
44.95317354	-93.216632	MPRB	1
44.95317443	-93.315898	MPRB	1

44.95317709	-93.322867	MPRB	1
44.95318019	-93.257486	MPRB	1
44.95318142	-93.311908	MPRB	1
44.95318865	-93.284321	MPRB	1
44.95319187	-93.246185	MPRB	1
44.95319408	-93.256198	MPRB	1
44.95320345	-93.254928	MPRB	1
44.95321175	-93.281404	MPRB	1
44.95321659	-93.276522	MPRB	1
44.95321835	-93.328663	MPRB	1
44.95321844	-93.299362	MPRB	1
44.95323451	-93.22844	MPRB	1
44.95326592	-93.213507	MPRB	1
44.95326891	-93.247496	MPRB	1
44.95327613	-93.284193	MPRB	1
44.95327872	-93.266357	MPRB	1
44.95328014	-93.256217	MPRB	1
44.95328109	-93.281227	MPRB	1
44.95328872	-93.321529	MPRB	1
44.95330261	-93.233026	MPRB	1
44.95330354	-93.322128	MPRB	1
44.95331109	-93.251279	MPRB	1
44.95332984	-93.3219	MPRB	1
44.95334176	-93.238068	MPRB	1
44.95334222	-93.249999	MPRB	1
44.95334255	-93.263973	MPRB	1
44.95334407	-93.321941	MPRB	1
44.95335451	-93.322136	MPRB	1
44.95335596	-93.25747	MPRB	1
44.95335777	-93.321103	MPRB	1
44.95336047	-93.2856	MPRB	1
44.95336093	-93.288185	MPRB	1
44.95336346	-93.321169	MPRB	1
44.95336542	-93.322448	MPRB	1
44.95336575	-93.267573	MPRB	1
44.9533701	-93.32124	MPRB	1
44.95337302	-93.322324	MPRB	1
44.95337539	-93.322749	MPRB	1
44.95337824	-93.322187	MPRB	1
44.95337864	-93.321341	MPRB	1
44.95338833	-93.246183	MPRB	1
44.95339058	-93.322361	MPRB	1
44.9533915	-93.28686	MPRB	1
44.95339459	-93.233033	MPRB	1
44.9533947	-93.283064	MPRB	1
44.95339785	-93.290538	MPRB	1
44.95340235	-93.311593	MPRB	1
44.95340498	-93.315286	MPRB	1
44.95340704	-93.263972	MPRB	1
44.9534145	-93.289401	MPRB	1
44.95341521	-93.328664	MPRB	1
44.9534188	-93.246045	MPRB	1
44.95342286	-93.238128	MPRB	1
44.95342509	-93.275423	MPRB	1
44.95342708	-93.281406	MPRB	1
44.95343164	-93.315653	MPRB	1
44.95343707	-93.268905	MPRB	1
44.95344426	-93.252387	MPRB	1
44.9534613	-93.248591	MPRB	1
44.95346641	-93.216914	MPRB	1
44.95347016	-93.25747	MPRB	1
44.95347245	-93.315532	MPRB	1
44.95348795	-93.265287	MPRB	1
44.95348833	-93.319709	MPRB	1
44.95349425	-93.238176	MPRB	1
44.95350619	-93.246028	MPRB	1
44.95350762	-93.260157	MPRB	1
44.95352315	-93.272871	MPRB	1
44.95352713	-93.284181	MPRB	1
44.95352846	-93.263967	MPRB	1
44.95353646	-93.283058	MPRB	1
44.95353905	-93.326368	MPRB	1
44.95354118	-93.313479	MPRB	1
44.95354522	-93.326591	MPRB	1
44.95354903	-93.21651	MPRB	1
44.9535567	-93.268901	MPRB	1
44.95355706	-93.276689	MPRB	1
44.95356155	-93.257474	MPRB	1
44.95356227	-93.327288	MPRB	1
44.9535624	-93.216631	MPRB	1
44.95356462	-93.295769	MPRB	1
44.95358849	-93.322631	MPRB	1
44.9535922	-93.217169	MPRB	1
44.95359311	-93.263823	MPRB	1
44.95359679	-93.256218	MPRB	1
44.95361909	-93.26396	MPRB	1
44.95361982	-93.286717	MPRB	1



44.95362302	-93.291807 MPRB	1
44.95362549	-93.324079 MPRB	1
44.95362762	-93.262503 MPRB	1
44.95363566	-93.276524 MPRB	1
44.95364376	-93.228281 MPRB	1
44.95365016	-93.324191 MPRB	1
44.95367049	-93.255836 MPRB	1
44.95367629	-93.25449 MPRB	1
44.95367714	-93.267456 MPRB	1
44.95367801	-93.253883 MPRB	1
44.95367811	-93.256116 MPRB	1
44.95367889	-93.254655 MPRB	1
44.95367972	-93.266231 MPRB	1
44.95368222	-93.254065 MPRB	1
44.95368298	-93.262963 MPRB	1
44.95368302	-93.255727 MPRB	1
44.9536853	-93.257048 MPRB	1
44.95368704	-93.280412 MPRB	1
44.95368782	-93.25355 MPRB	1
44.95368794	-93.28746 MPRB	1
44.953688	-93.278753 MPRB	1
44.95368829	-93.273116 MPRB	1
44.95368831	-93.26338 MPRB	1
44.95368883	-93.255347 MPRB	1
44.95368902	-93.263172 MPRB	1
44.95368903	-93.289167 MPRB	1
44.95368976	-93.255504 MPRB	1
44.95368993	-93.287286 MPRB	1
44.95369021	-93.262848 MPRB	1
44.95369023	-93.284018 MPRB	1
44.95369027	-93.279324 MPRB	1
44.95369111	-93.255179 MPRB	1
44.95369182	-93.286986 MPRB	1
44.95369185	-93.285764 MPRB	1
44.95369188	-93.294913 MPRB	1
44.95369231	-93.28331 MPRB	1
44.95369231	-93.27458 MPRB	1
44.95369326	-93.251692 MPRB	1
44.95369335	-93.250758 MPRB	1
44.95369391	-93.251546 MPRB	1
44.95369417	-93.212667 MPRB	1
44.95369428	-93.292946 MPRB	1
44.95369487	-93.252073 MPRB	1
44.95369924	-93.296502 MPRB	1
44.95369931	-93.299053 MPRB	1
44.95369938	-93.248946 MPRB	1
44.95370024	-93.246631 MPRB	1
44.95370087	-93.298347 MPRB	1
44.953701	-93.298524 MPRB	1
44.95370271	-93.311907 MPRB	1
44.95370283	-93.248498 MPRB	1
44.95370564	-93.29468 MPRB	1
44.95370629	-93.247145 MPRB	1
44.95370683	-93.226937 MPRB	1
44.95370884	-93.245906 MPRB	1
44.95376265	-93.257622 MPRB	1
44.9537725	-93.258531 MPRB	1
44.95377356	-93.257045 MPRB	1
44.95377969	-93.254817 MPRB	1
44.95377971	-93.266701 MPRB	1
44.95378158	-93.253031 MPRB	1
44.95378227	-93.267326 MPRB	1
44.95378486	-93.274271 MPRB	1
44.95378549	-93.27493 MPRB	1
44.95378779	-93.280255 MPRB	1
44.95378878	-93.266209 MPRB	1
44.95378938	-93.253347 MPRB	1
44.95379066	-93.264324 MPRB	1
44.95379133	-93.252676 MPRB	1
44.95379146	-93.286566 MPRB	1
44.95379202	-93.287229 MPRB	1
44.95379321	-93.286989 MPRB	1
44.95379332	-93.283419 MPRB	1
44.95379378	-93.286466 MPRB	1
44.95379453	-93.292676 MPRB	1
44.95379532	-93.228282 MPRB	1
44.95379617	-93.286369 MPRB	1
44.95379771	-93.252832 MPRB	1
44.95379931	-93.251003 MPRB	1
44.95379948	-93.265629 MPRB	1
44.95379983	-93.295855 MPRB	1
44.95379989	-93.265706 MPRB	1
44.95379989	-93.265532 MPRB	1
44.95380103	-93.250708 MPRB	1
44.95380112	-93.297807 MPRB	1
44.95380215	-93.246878 MPRB	1
44.95380602	-93.28493 MPRB	1

44.95380763	-93.226938 MPRB	1
44.95381143	-93.251656 MPRB	1
44.95381143	-93.249186 MPRB	1
44.95381262	-93.247041 MPRB	1
44.95381706	-93.247164 MPRB	1
44.9538183	-93.314808 MPRB	1
44.9538251	-93.257671 MPRB	1
44.95383205	-93.215604 MPRB	1
44.95383222	-93.215719 MPRB	1
44.9538324	-93.215846 MPRB	1
44.95383244	-93.300598 MPRB	1
44.95383938	-93.272868 MPRB	1
44.95385637	-93.28455 MPRB	1
44.95385771	-93.268912 MPRB	1
44.95385827	-93.285073 MPRB	1
44.95386066	-93.284693 MPRB	1
44.95386788	-93.214138 MPRB	1
44.95386875	-93.296895 MPRB	1
44.95386952	-93.248569 MPRB	1
44.95386997	-93.219508 MPRB	1
44.95387091	-93.219305 MPRB	1
44.9538782	-93.28534 MPRB	1
44.95389434	-93.285376 MPRB	1
44.95390458	-93.252569 MPRB	1
44.95391807	-93.313444 MPRB	1
44.95392667	-93.281224 MPRB	1
44.95393357	-93.257466 MPRB	1
44.95393823	-93.258489 MPRB	1
44.953945	-93.257692 MPRB	1
44.95394614	-93.257895 MPRB	1
44.95395044	-93.286855 MPRB	1
44.95395471	-93.258252 MPRB	1
44.95395672	-93.325122 MPRB	1
44.95396018	-93.283068 MPRB	1
44.95396906	-93.324875 MPRB	1
44.95397348	-93.2591 MPRB	1
44.95397429	-93.228279 MPRB	1
44.95397553	-93.265282 MPRB	1
44.95398225	-93.257619 MPRB	1
44.95398775	-93.258527 MPRB	1
44.95398936	-93.325013 MPRB	1
44.95400327	-93.268905 MPRB	1
44.95400662	-93.222873 MPRB	1
44.95401151	-93.228438 MPRB	1
44.9540163	-93.215367 MPRB	1
44.95401696	-93.227102 MPRB	1
44.95401979	-93.324937 MPRB	1
44.95402315	-93.325019 MPRB	1
44.95402435	-93.285586 MPRB	1
44.95402851	-93.31471 MPRB	1
44.9540429	-93.258449 MPRB	1
44.95404677	-93.296892 MPRB	1
44.9540523	-93.259186 MPRB	1
44.95405589	-93.267815 MPRB	1
44.95407058	-93.212767 MPRB	1
44.95407144	-93.315716 MPRB	1
44.95407185	-93.268907 MPRB	1
44.95407489	-93.248572 MPRB	1
44.95407673	-93.325043 MPRB	1
44.95408698	-93.24871 MPRB	1
44.95410229	-93.258024 MPRB	1
44.95410862	-93.259249 MPRB	1
44.95411592	-93.286714 MPRB	1
44.95412214	-93.258256 MPRB	1
44.95412339	-93.287928 MPRB	1
44.95413443	-93.281224 MPRB	1
44.95413679	-93.257602 MPRB	1
44.95414075	-93.300685 MPRB	1
44.95414091	-93.267564 MPRB	1
44.95415634	-93.279745 MPRB	1
44.95416123	-93.242568 MPRB	1
44.95416705	-93.238633 MPRB	1
44.95416712	-93.213735 MPRB	1
44.95417556	-93.258307 MPRB	1
44.95417748	-93.259329 MPRB	1
44.95418234	-93.248572 MPRB	1
44.95419063	-93.228266 MPRB	1
44.95419401	-93.301642 MPRB	1
44.95419516	-93.213889 MPRB	1
44.95419587	-93.288185 MPRB	1
44.95419906	-93.287932 MPRB	1
44.95420446	-93.268893 MPRB	1
44.95420646	-93.256322 MPRB	1
44.95422021	-93.281402 MPRB	1
44.95422162	-93.301857 MPRB	1
44.95422531	-93.257863 MPRB	1
44.95422712	-93.246177 MPRB	1

44.95423177	-93.260012 MPRB	1
44.95423382	-93.259396 MPRB	1
44.95423766	-93.302042 MPRB	1
44.9542388	-93.258239 MPRB	1
44.95424557	-93.286853 MPRB	1
44.95425658	-93.287929 MPRB	1
44.95427294	-93.228271 MPRB	1
44.95427333	-93.312991 MPRB	1
44.95428062	-93.267564 MPRB	1
44.95428066	-93.274142 MPRB	1
44.95428264	-93.248572 MPRB	1
44.95428725	-93.285387 MPRB	1
44.95428908	-93.257847 MPRB	1
44.95428931	-93.257461 MPRB	1
44.95429125	-93.257943 MPRB	1
44.95429274	-93.254931 MPRB	1
44.954293	-93.257733 MPRB	1
44.95429333	-93.265035 MPRB	1
44.95429408	-93.279563 MPRB	1
44.95429802	-93.268902 MPRB	1
44.95430038	-93.272867 MPRB	1
44.95430338	-93.284361 MPRB	1
44.95430454	-93.314536 MPRB	1
44.95431192	-93.285386 MPRB	1
44.95431285	-93.258161 MPRB	1
44.95432056	-93.246182 MPRB	1
44.95432751	-93.316974 MPRB	1
44.95433562	-93.257619 MPRB	1
44.95434503	-93.281219 MPRB	1
44.9543597	-93.2638 MPRB	1
44.95436848	-93.316861 MPRB	1
44.95436911	-93.223013 MPRB	1
44.95436982	-93.228277 MPRB	1
44.95437333	-93.26001 MPRB	1
44.95437817	-93.301518 MPRB	1
44.954381	-93.286852 MPRB	1
44.95438864	-93.289264 MPRB	1
44.95439109	-93.281394 MPRB	1
44.95439712	-93.248721 MPRB	1
44.95440705	-93.267564 MPRB	1
44.95440712	-93.2665 MPRB	1
44.95441692	-93.257617 MPRB	1
44.95442524	-93.268897 MPRB	1
44.95442986	-93.258002 MPRB	1
44.95443691	-93.238822 MPRB	1
44.95445053	-93.248587 MPRB	1
44.95445189	-93.283056 MPRB	1
44.95446747	-93.233203 MPRB	1
44.95447009	-93.248732 MPRB	1
44.95447935	-93.262517 MPRB	1
44.95447943	-93.284911 MPRB	1
44.95448259	-93.260003 MPRB	1
44.95448425	-93.285005 MPRB	1
44.95448583	-93.259477 MPRB	1
44.95449005	-93.259631 MPRB	1
44.95449109	-93.285132 MPRB	1
44.95449477	-93.276513 MPRB	1
44.95450907	-93.223015 MPRB	1
44.95451292	-93.285446 MPRB	1
44.95452076	-93.233207 MPRB	1
44.95452411	-93.259401 MPRB	1
44.95453152	-93.24603 MPRB	1
44.95454747	-93.253789 MPRB	1
44.95455047	-93.257677 MPRB	1
44.95455888	-93.284617 MPRB	1
44.95456971	-93.262515 MPRB	1
44.95457281	-93.258413 MPRB	1
44.9545731	-93.248569 MPRB	1
44.95457464	-93.301394 MPRB	1
44.95458885	-93.252564 MPRB	1
44.95458913	-93.260009 MPRB	1
44.95459491	-93.28671 MPRB	1
44.95459856	-93.249991 MPRB	1
44.95460688	-93.285441 MPRB	1
44.9546077	-93.285585 MPRB	1
44.95460947	-93.276669 MPRB	1
44.95461021	-93.246035 MPRB	1
44.95462316	-93.268896 MPRB	1
44.95466033	-93.249837 MPRB	1
44.95466265	-93.301345 MPRB	1
44.95467101	-93.247455 MPRB	1
44.95467263	-93.26251 MPRB	1
44.9546788	-93.256332 MPRB	1
44.95469337	-93.265028 MPRB	1
44.95469419	-93.25256 MPRB	1
44.9546952	-93.266502 MPRB	1
44.95469888	-93.219039 MPRB	1

44.95470575	-93.238999 MPRB	1
44.95470759	-93.276671 MPRB	1
44.9547104	-93.213805 MPRB	1
44.95471277	-93.260009 MPRB	1
44.95471683	-93.272875 MPRB	1
44.95473967	-93.25746 MPRB	1
44.95475814	-93.268894 MPRB	1
44.95476346	-93.294349 MPRB	1
44.95476698	-93.281383 MPRB	1
44.95477108	-93.259438 MPRB	1
44.95478789	-93.262714 MPRB	1
44.95479171	-93.257996 MPRB	1
44.95479255	-93.257596 MPRB	1
44.95479362	-93.248556 MPRB	1
44.95479598	-93.28518 MPRB	1
44.95479655	-93.272871 MPRB	1
44.95479693	-93.254914 MPRB	1
44.95479847	-93.283063 MPRB	1
44.95480441	-93.276512 MPRB	1
44.95480547	-93.228416 MPRB	1
44.9548067	-93.258203 MPRB	1
44.95480808	-93.25256 MPRB	1
44.95482288	-93.213961 MPRB	1
44.95482608	-93.281225 MPRB	1
44.95482869	-93.25746 MPRB	1
44.9548323	-93.255059 MPRB	1
44.9548336	-93.249995 MPRB	1
44.95484195	-93.259576 MPRB	1
44.95484271	-93.268904 MPRB	1
44.95484481	-93.301266 MPRB	1
44.95485167	-93.259985 MPRB	1
44.95485902	-93.253655 MPRB	1
44.95486003	-93.246169 MPRB	1
44.95487606	-93.295627 MPRB	1
44.95488453	-93.291799 MPRB	1
44.95488917	-93.248572 MPRB	1
44.95490641	-93.258243 MPRB	1
44.95491864	-93.249984 MPRB	1
44.95492007	-93.253661 MPRB	1
44.95492386	-93.252557 MPRB	1
44.95492624	-93.259556 MPRB	1
44.95492639	-93.285453 MPRB	1
44.95492801	-93.257593 MPRB	1
44.95492893	-93.257455 MPRB	1
44.95494669	-93.257943 MPRB	1
44.9549515	-93.257727 MPRB	1
44.95495202	-93.257843 MPRB	1
44.95495867	-93.268885 MPRB	1
44.95496126	-93.294349 MPRB	1
44.95496897	-93.216639 MPRB	1
44.95497036	-93.24618 MPRB	1
44.95497038	-93.283056 MPRB	1
44.95497095	-93.260145 MPRB	1
44.95497606	-93.259983 MPRB	1
44.95498043	-93.234781 MPRB	1
44.95498217	-93.258075 MPRB	1
44.95499006	-93.247471 MPRB	1
44.9549914	-93.258122 MPRB	1
44.95499493	-93.258175 MPRB	1
44.95499777	-93.282885 MPRB	1
44.95499903	-93.247288 MPRB	1
44.95500033	-93.319333 MPRB	1
44.95500549	-93.285454 MPRB	1
44.95501198	-93.291796 MPRB	1
44.95501455	-93.257829 MPRB	1
44.95501777	-93.257981 MPRB	1
44.95502085	-93.249999 MPRB	1
44.95502461	-93.258144 MPRB	1
44.95502648	-93.217765 MPRB	1
44.95502862	-93.281224 MPRB	1
44.95503925	-93.268885 MPRB	1
44.95505277	-93.234784 MPRB	1
44.95505487	-93.239254 MPRB	1
44.95505814	-93.266484 MPRB	1
44.95505889	-93.258121 MPRB	1
44.95506046	-93.289251 MPRB	1
44.95506592	-93.301512 MPRB	1
44.95507674	-93.311936 MPRB	1
44.95507718	-93.216644 MPRB	1
44.9550851	-93.231596 MPRB	1
44.95509235	-93.312541 MPRB	1
44.95509505	-93.327256 MPRB	1
44.95509558	-93.259977 MPRB	1
44.95509798	-93.239011 MPRB	1
44.95510644	-93.312031 MPRB	1
44.95510845	-93.256184 MPRB	1
44.95510878	-93.312386 MPRB	1



44.95510956	-93.257862 MPRB	1
44.95511169	-93.295618 MPRB	1
44.95511906	-93.257792 MPRB	1
44.95515085	-93.268869 MPRB	1
44.95515229	-93.256338 MPRB	1
44.95516633	-93.248709 MPRB	1
44.95516769	-93.251122 MPRB	1
44.95516843	-93.248579 MPRB	1
44.95517251	-93.285328 MPRB	1
44.95517511	-93.286705 MPRB	1
44.95517531	-93.282885 MPRB	1
44.95518236	-93.25974 MPRB	1
44.95518501	-93.257945 MPRB	1
44.95519083	-93.286852 MPRB	1
44.95519859	-93.257882 MPRB	1
44.95520254	-93.276505 MPRB	1
44.95520275	-93.273994 MPRB	1
44.95520321	-93.216633 MPRB	1
44.95520375	-93.327378 MPRB	1
44.95520851	-93.259971 MPRB	1
44.9552122	-93.3135 MPRB	1
44.95521334	-93.301275 MPRB	1
44.95521516	-93.228235 MPRB	1
44.95521931	-93.268873 MPRB	1
44.95522505	-93.2216 MPRB	1
44.95522874	-93.289248 MPRB	1
44.95523406	-93.327354 MPRB	1
44.95523412	-93.301571 MPRB	1
44.95523571	-93.257447 MPRB	1
44.95523811	-93.258298 MPRB	1
44.95525303	-93.257894 MPRB	1
44.95525776	-93.221738 MPRB	1
44.95526015	-93.298602 MPRB	1
44.95527491	-93.256346 MPRB	1
44.95527772	-93.273988 MPRB	1
44.95529558	-93.284876 MPRB	1
44.95530228	-93.289248 MPRB	1
44.95530863	-93.251258 MPRB	1
44.9553188	-93.314063 MPRB	1
44.95532553	-93.262714 MPRB	1
44.95532803	-93.301312 MPRB	1
44.9553283	-93.257744 MPRB	1
44.95534031	-93.256179 MPRB	1
44.95534383	-93.258981 MPRB	1
44.955345	-93.257811 MPRB	1
44.9553527	-93.273988 MPRB	1
44.95537208	-93.286701 MPRB	1
44.95537547	-93.315296 MPRB	1
44.95537832	-93.315433 MPRB	1
44.95538035	-93.256329 MPRB	1
44.95538306	-93.315539 MPRB	1
44.95538389	-93.222872 MPRB	1
44.95538624	-93.31313 MPRB	1
44.9553912	-93.285582 MPRB	1
44.95539331	-93.293213 MPRB	1
44.95539342	-93.281222 MPRB	1
44.95539921	-93.31324 MPRB	1
44.95540142	-93.24872 MPRB	1
44.95540281	-93.246163 MPRB	1
44.95540428	-93.295756 MPRB	1
44.95540433	-93.258205 MPRB	1
44.95540844	-93.327214 MPRB	1
44.95540908	-93.246015 MPRB	1
44.95541665	-93.268889 MPRB	1
44.95541714	-93.265027 MPRB	1
44.95541835	-93.313326 MPRB	1
44.95542491	-93.250003 MPRB	1
44.95543859	-93.289393 MPRB	1
44.95544385	-93.313266 MPRB	1
44.95545244	-93.264878 MPRB	1
44.9554611	-93.274802 MPRB	1
44.95546122	-93.264776 MPRB	1
44.95546125	-93.263716 MPRB	1
44.95546165	-93.25703 MPRB	1
44.9554621	-93.263033 MPRB	1
44.95546217	-93.300046 MPRB	1
44.95546284	-93.268267 MPRB	1
44.95546294	-93.264635 MPRB	1
44.95546487	-93.285244 MPRB	1
44.95546578	-93.258129 MPRB	1
44.95546581	-93.257745 MPRB	1
44.95546635	-93.272983 MPRB	1
44.95546672	-93.250454 MPRB	1
44.95546692	-93.25911 MPRB	1
44.95546857	-93.271684 MPRB	1
44.95546859	-93.256016 MPRB	1
44.95546904	-93.256421 MPRB	1

44.95546937	-93.265598	MPRB	1
44.95547135	-93.283155	MPRB	1
44.9554721	-93.268771	MPRB	1
44.95547227	-93.315054	MPRB	1
44.95547304	-93.247625	MPRB	1
44.95547307	-93.255217	MPRB	1
44.95547367	-93.285834	MPRB	1
44.95547379	-93.285984	MPRB	1
44.9554741	-93.286346	MPRB	1
44.95547422	-93.265486	MPRB	1
44.95547423	-93.2865	MPRB	1
44.95547426	-93.24969	MPRB	1
44.95547437	-93.282479	MPRB	1
44.95547508	-93.283279	MPRB	1
44.95547535	-93.285687	MPRB	1
44.95547638	-93.265715	MPRB	1
44.95547799	-93.258345	MPRB	1
44.95547832	-93.296372	MPRB	1
44.95547928	-93.293704	MPRB	1
44.95547955	-93.245896	MPRB	1
44.95548	-93.293335	MPRB	1
44.95548001	-93.254501	MPRB	1
44.95548008	-93.293441	MPRB	1
44.95548041	-93.293858	MPRB	1
44.95548045	-93.281092	MPRB	1
44.95548107	-93.248939	MPRB	1
44.95548111	-93.254658	MPRB	1
44.95548129	-93.258627	MPRB	1
44.9554813	-93.248142	MPRB	1
44.9554816	-93.289577	MPRB	1
44.95548191	-93.287243	MPRB	1
44.955482	-93.246979	MPRB	1
44.95548212	-93.291563	MPRB	1
44.95548212	-93.253541	MPRB	1
44.95548225	-93.248463	MPRB	1
44.95548265	-93.24683	MPRB	1
44.95548271	-93.268612	MPRB	1
44.95548296	-93.292606	MPRB	1
44.955484	-93.294882	MPRB	1
44.95548436	-93.327253	MPRB	1
44.95548454	-93.253368	MPRB	1
44.95548488	-93.283446	MPRB	1
44.95548491	-93.283568	MPRB	1
44.9554851	-93.245743	MPRB	1
44.9554851	-93.248304	MPRB	1
44.95548605	-93.247736	MPRB	1
44.95548605	-93.245555	MPRB	1
44.95548643	-93.315636	MPRB	1
44.95548982	-93.296488	MPRB	1
44.95549008	-93.292192	MPRB	1
44.95549513	-93.297937	MPRB	1
44.95549522	-93.298049	MPRB	1
44.95550259	-93.298194	MPRB	1
44.95550683	-93.314328	MPRB	1
44.95550779	-93.313984	MPRB	1
44.95551083	-93.314665	MPRB	1
44.95551328	-93.231682	MPRB	1
44.95552084	-93.223993	MPRB	1
44.95552104	-93.22075	MPRB	1
44.95552106	-93.226087	MPRB	1
44.95552259	-93.2272	MPRB	1
44.95552534	-93.218339	MPRB	1
44.95552701	-93.228855	MPRB	1
44.95552796	-93.228685	MPRB	1
44.9555286	-93.216992	MPRB	1
44.95552922	-93.217422	MPRB	1
44.95552986	-93.225979	MPRB	1
44.95553271	-93.22738	MPRB	1
44.95553754	-93.218647	MPRB	1
44.9555384	-93.226821	MPRB	1
44.95554057	-93.22467	MPRB	1
44.95554161	-93.215573	MPRB	1
44.9555778	-93.215145	MPRB	1
44.95558921	-93.269207	MPRB	1
44.95559248	-93.268237	MPRB	1
44.95559271	-93.273646	MPRB	1
44.95559364	-93.293983	MPRB	1
44.95559502	-93.260529	MPRB	1
44.95559589	-93.273332	MPRB	1
44.95559591	-93.26589	MPRB	1
44.95559621	-93.260683	MPRB	1
44.95559665	-93.280685	MPRB	1
44.95559739	-93.297332	MPRB	1
44.95559741	-93.281524	MPRB	1
44.95559784	-93.257736	MPRB	1
44.95559794	-93.29636	MPRB	1
44.9555985	-93.282575	MPRB	1

44.95559895	-93.28004 MPRB	1
44.95559902	-93.257268 MPRB	1
44.95559916	-93.280267 MPRB	1
44.95559922	-93.254063 MPRB	1
44.95559923	-93.251882 MPRB	1
44.95559925	-93.280373 MPRB	1
44.95559942	-93.289866 MPRB	1
44.95559953	-93.285836 MPRB	1
44.95559967	-93.248415 MPRB	1
44.95559993	-93.296057 MPRB	1
44.95560043	-93.282702 MPRB	1
44.9556006	-93.284981 MPRB	1
44.95560067	-93.250928 MPRB	1
44.95560072	-93.285112 MPRB	1
44.9556008	-93.25935 MPRB	1
44.9556009	-93.285322 MPRB	1
44.95560095	-93.254185 MPRB	1
44.9556012	-93.251388 MPRB	1
44.95560191	-93.254428 MPRB	1
44.95560249	-93.255553 MPRB	1
44.95560251	-93.290974 MPRB	1
44.95560259	-93.260845 MPRB	1
44.95560265	-93.255697 MPRB	1
44.95560282	-93.246197 MPRB	1
44.95560295	-93.287738 MPRB	1
44.95560327	-93.258286 MPRB	1
44.95560354	-93.255356 MPRB	1
44.95560366	-93.250171 MPRB	1
44.95560429	-93.254768 MPRB	1
44.95560449	-93.275014 MPRB	1
44.95560462	-93.275146 MPRB	1
44.95560462	-93.287581 MPRB	1
44.95560515	-93.250424 MPRB	1
44.95560526	-93.248247 MPRB	1
44.9556055	-93.253456 MPRB	1
44.95560583	-93.255901 MPRB	1
44.95560604	-93.253935 MPRB	1
44.95560617	-93.283548 MPRB	1
44.95560682	-93.254628 MPRB	1
44.95560724	-93.256829 MPRB	1
44.95560727	-93.245066 MPRB	1
44.95560758	-93.25293 MPRB	1
44.95560762	-93.25843 MPRB	1
44.95560894	-93.248086 MPRB	1
44.95560905	-93.28179 MPRB	1
44.95561094	-93.3138 MPRB	1
44.95561106	-93.313998 MPRB	1
44.95561115	-93.256976 MPRB	1
44.95561131	-93.314399 MPRB	1
44.95561145	-93.314635 MPRB	1
44.95561187	-93.250606 MPRB	1
44.95561266	-93.258937 MPRB	1
44.95561334	-93.247896 MPRB	1
44.95561361	-93.258548 MPRB	1
	-93.257097 MPRB	1
44.95561394	-93.286306 MPRB	1
44.95561472	-93.249179 MPRB	1
44.95561501	-93.247623 MPRB	1
44.95561546	-93.315004 MPRB	1
44.95561606	-93.247742 MPRB	1
44.95561607	-93.245987 MPRB	1
44.95561773	-93.245655 MPRB	1
44.95561922	-93.246486 MPRB	1
44.95562121	-93.252692 MPRB	1
44.95563572	-93.235624 MPRB	1
44.9556405	-93.228874 MPRB	1
44.95564145	-93.235981 MPRB	1
44.95564733	-93.215682 MPRB	1
44.95564837	-93.224815 MPRB	1
44.95564885	-93.222141 MPRB	1
44.9556492	-93.227758 MPRB	1
44.95564931	-93.226505 MPRB	1
44.95564958	-93.222663 MPRB	1
44.95564964	-93.223465 MPRB	1
44.95565068	-93.226644 MPRB	1
44.95565204	-93.286702 MPRB	1
44.95565534	-93.220078 MPRB	1
44.95565716	-93.299787 MPRB	1
44.95566703	-93.289244 MPRB	1
44.95566986	-93.293213 MPRB	1
44.95567756	-93.268882 MPRB	1
44.95569713	-93.272687 MPRB	1
44.9557158	-93.298669 MPRB	1
44.95573413	-93.290665 MPRB	1
44.95573568	-93.225416 MPRB	1
44.95574181	-93.257445 MPRB	1
44.95574414	-93.258718 MPRB	1

44.95575333	-93.231581 MPRB	1
44.95576374	-93.289244 MPRB	1
44.95576472	-93.253649 MPRB	1
44.9557657	-93.311964 MPRB	1
44.95577804	-93.293207 MPRB	1
44.95577998	-93.215408 MPRB	1
44.95578019	-93.267555 MPRB	1
44.95578426	-93.263948 MPRB	1
44.95578485	-93.257602 MPRB	1
44.95578721	-93.233178 MPRB	1
44.95579354	-93.311806 MPRB	1
44.95579954	-93.286702 MPRB	1
44.95579969	-93.269006 MPRB	1
44.95580469	-93.284295 MPRB	1
44.95581271	-93.219494 MPRB	1
44.95582011	-93.279548 MPRB	1
44.95583147	-93.249816 MPRB	1
44.95583336	-93.236346 MPRB	1
44.95583339	-93.298946 MPRB	1
44.95584552	-93.215291 MPRB	1
44.95585068	-93.215344 MPRB	1
44.95585219	-93.257453 MPRB	1
44.95585367	-93.248711 MPRB	1
44.95585592	-93.257593 MPRB	1
44.95585635	-93.327218 MPRB	1
44.9558573	-93.32719 MPRB	1
44.95586547	-93.255065 MPRB	1
44.95586587	-93.290519 MPRB	1
44.95587963	-93.215257 MPRB	1
44.95588238	-93.276503 MPRB	1
44.95588253	-93.276661 MPRB	1
44.95589531	-93.302388 MPRB	1
44.95589674	-93.303023 MPRB	1
44.95590598	-93.313596 MPRB	1
44.95593872	-93.234793 MPRB	1
44.95594318	-93.249826 MPRB	1
44.9559457	-93.232985 MPRB	1
44.95594889	-93.299227 MPRB	1
44.95595925	-93.247264 MPRB	1
44.95596154	-93.28925 MPRB	1
44.95596634	-93.276657 MPRB	1
44.95596871	-93.23785 MPRB	1
44.9559703	-93.26887 MPRB	1
44.95597281	-93.223925 MPRB	1
44.95597298	-93.269023 MPRB	1
44.95597557	-93.301287 MPRB	1
44.95597637	-93.284159 MPRB	1
44.95598519	-93.258866 MPRB	1
44.9559856	-93.251097 MPRB	1
44.95598857	-93.257463 MPRB	1
44.95599116	-93.327004 MPRB	1
44.95600279	-93.221025 MPRB	1
44.95602169	-93.286838 MPRB	1
44.95602351	-93.236163 MPRB	1
44.95602443	-93.247468 MPRB	1
44.95603412	-93.23784 MPRB	1
44.95604103	-93.303076 MPRB	1
44.95605606	-93.259994 MPRB	1
44.95606258	-93.315037 MPRB	1
44.95606739	-93.268865 MPRB	1
44.95607145	-93.303005 MPRB	1
44.95607849	-93.223928 MPRB	1
44.95609416	-93.266484 MPRB	1
44.95610487	-93.284295 MPRB	1
44.95611086	-93.291794 MPRB	1
44.95611826	-93.222555 MPRB	1
44.95612275	-93.286698 MPRB	1
44.95612752	-93.290661 MPRB	1
44.95612905	-93.224072 MPRB	1
44.95613169	-93.222399 MPRB	1
44.95615127	-93.248572 MPRB	1
44.95615933	-93.282871 MPRB	1
44.9561714	-93.237845 MPRB	1
44.9561789	-93.314887 MPRB	1
44.95618041	-93.251093 MPRB	1
44.95620535	-93.232991 MPRB	1
44.95621222	-93.2487 MPRB	1
44.95623827	-93.271422 MPRB	1
44.9562394	-93.20976 MPRB	1
44.95625104	-93.247462 MPRB	1
44.95625503	-93.248567 MPRB	1
44.95627914	-93.249999 MPRB	1
44.9562885	-93.236159 MPRB	1
44.95630523	-93.28138 MPRB	1
44.95631115	-93.262699 MPRB	1
44.95632949	-93.303149 MPRB	1
44.95633945	-93.222392 MPRB	1



44.9563407	-93.327358	MPRB	1
44.9563419	-93.328942	MPRB	1
44.9563433	-93.232985	MPRB	1
44.95634401	-93.228396	MPRB	1
44.95634427	-93.328792	MPRB	1
44.95635021	-93.300454	MPRB	1
44.95636373	-93.329168	MPRB	1
44.95636451	-93.329083	MPRB	1
44.95636777	-93.248544	MPRB	1
44.9563749	-93.209496	MPRB	1
44.95637799	-93.267553	MPRB	1
44.95638727	-93.227071	MPRB	1
44.95639408	-93.23616	MPRB	1
44.95639672	-93.299918	MPRB	1
44.95639797	-93.248711	MPRB	1
44.95640467	-93.268878	MPRB	1
44.95640912	-93.247022	MPRB	1
44.95641189	-93.246908	MPRB	1
44.95641213	-93.247115	MPRB	1
44.95641273	-93.246432	MPRB	1
44.95641325	-93.281375	MPRB	1
44.95641345	-93.245814	MPRB	1
44.95641363	-93.245965	MPRB	1
44.95641389	-93.246101	MPRB	1
44.95641443	-93.246627	MPRB	1
44.95641463	-93.24679	MPRB	1
44.95641611	-93.245627	MPRB	1
44.95641748	-93.239918	MPRB	1
44.95641782	-93.328134	MPRB	1
44.95642162	-93.245403	MPRB	1
44.95642315	-93.245237	MPRB	1
44.95642452	-93.245048	MPRB	1
44.95642602	-93.279714	MPRB	1
44.9564342	-93.22392	MPRB	1
44.95643465	-93.325383	MPRB	1
44.95644987	-93.22407	MPRB	1
44.95645782	-93.314368	MPRB	1
44.95646031	-93.27516	MPRB	1
44.95646252	-93.276652	MPRB	1
44.9564781	-93.248563	MPRB	1
44.9564903	-93.26012	MPRB	1
44.95649209	-93.299898	MPRB	1
44.95649426	-93.229984	MPRB	1
44.9564953	-93.239972	MPRB	1
44.95650646	-93.246318	MPRB	1
44.9565068	-93.246599	MPRB	1
44.95650803	-93.246707	MPRB	1
44.95650852	-93.246819	MPRB	1
44.9565095	-93.246452	MPRB	1
44.95650972	-93.245634	MPRB	1
44.95650979	-93.245537	MPRB	1
44.95651021	-93.295819	MPRB	1
44.95651045	-93.244854	MPRB	1
44.95651057	-93.234786	MPRB	1
44.956511	-93.245131	MPRB	1
44.95651117	-93.245748	MPRB	1
44.95651255	-93.245409	MPRB	1
44.95651383	-93.245269	MPRB	1
44.95651668	-93.247168	MPRB	1
44.95651753	-93.245924	MPRB	1
44.95651769	-93.246956	MPRB	1
44.95652053	-93.223919	MPRB	1
44.95653056	-93.276647	MPRB	1
44.95653558	-93.284149	MPRB	1
44.95654535	-93.209762	MPRB	1
44.95654676	-93.263805	MPRB	1
44.95655292	-93.295736	MPRB	1
44.95656206	-93.255061	MPRB	1
44.95656381	-93.257451	MPRB	1
44.95656664	-93.229993	MPRB	1
44.95656814	-93.256178	MPRB	1
44.95657529	-93.282867	MPRB	1
44.95657661	-93.248558	MPRB	1
44.95659684	-93.240038	MPRB	1
44.95660332	-93.234543	MPRB	1
44.95660467	-93.314196	MPRB	1
44.95661672	-93.300808	MPRB	1
44.95661946	-93.234788	MPRB	1
44.95662273	-93.239246	MPRB	1
44.95662291	-93.247273	MPRB	1
44.95662648	-93.263794	MPRB	1
44.95662713	-93.236347	MPRB	1
44.95662721	-93.266328	MPRB	1
44.95663249	-93.248699	MPRB	1
44.956643	-93.253783	MPRB	1
44.9566492	-93.28138	MPRB	1
44.9566525	-93.300893	MPRB	1

44.95665385	-93.286693 MPRB	1
44.9566581	-93.258708 MPRB	1
44.95666102	-93.301201 MPRB	1
44.95666356	-93.28544 MPRB	1
44.95666498	-93.281202 MPRB	1
44.95666545	-93.325262 MPRB	1
44.95666546	-93.229822 MPRB	1
44.95666751	-93.249996 MPRB	1
44.95667246	-93.21948 MPRB	1
44.95667943	-93.27776 MPRB	1
44.95668104	-93.27155 MPRB	1
44.95668499	-93.225544 MPRB	1
44.95668519	-93.291364 MPRB	1
44.95668797	-93.25744 MPRB	1
44.95671215	-93.266333 MPRB	1
44.95672748	-93.21075 MPRB	1
44.95672804	-93.28429 MPRB	1
44.956736	-93.268866 MPRB	1
44.95674708	-93.267795 MPRB	1
44.9567499	-93.224073 MPRB	1
44.95676001	-93.325212 MPRB	1
44.95677247	-93.247896 MPRB	1
44.95678699	-93.210101 MPRB	1
44.9567945	-93.271553 MPRB	1
44.95679658	-93.228231 MPRB	1
44.95679933	-93.209813 MPRB	1
44.95680395	-93.284288 MPRB	1
44.9568163	-93.29179 MPRB	1
44.95681899	-93.247607 MPRB	1
44.95682154	-93.301595 MPRB	1
44.95682441	-93.239244 MPRB	1
44.95682699	-93.266475 MPRB	1
44.95684805	-93.224067 MPRB	1
44.95684981	-93.27157 MPRB	1
44.95685446	-93.210501 MPRB	1
44.95685463	-93.21713 MPRB	1
44.95685464	-93.303923 MPRB	1
44.9568591	-93.281205 MPRB	1
44.95687314	-93.301708 MPRB	1
44.95687352	-93.208551 MPRB	1
44.95687704	-93.232978 MPRB	1
44.9568775	-93.271432 MPRB	1
44.95689053	-93.31213 MPRB	1
44.95689393	-93.306527 MPRB	1
44.95689609	-93.306578 MPRB	1
44.95689746	-93.276495 MPRB	1
44.95689796	-93.27539 MPRB	1
44.95690632	-93.306484 MPRB	1
44.95690655	-93.268865 MPRB	1
44.95690766	-93.306511 MPRB	1
44.95691112	-93.265008 MPRB	1
44.95691219	-93.306482 MPRB	1
44.95691335	-93.266472 MPRB	1
44.95691402	-93.251232 MPRB	1
44.95691825	-93.247248 MPRB	1
44.95691856	-93.301523 MPRB	1
44.9569209	-93.31218 MPRB	1
44.95692118	-93.306599 MPRB	1
44.95692365	-93.263787 MPRB	1
44.95692456	-93.306531 MPRB	1
44.95692773	-93.301841 MPRB	1
44.956929	-93.240268 MPRB	1
44.95693098	-93.248687 MPRB	1
44.95693781	-93.306446 MPRB	1
44.95694108	-93.306501 MPRB	1
44.95694268	-93.217948 MPRB	1
44.9569429	-93.21932 MPRB	1
44.95694856	-93.306574 MPRB	1
44.95695183	-93.327146 MPRB	1
44.9569558	-93.228388 MPRB	1
44.95695638	-93.259985 MPRB	1
44.95696213	-93.222539 MPRB	1
44.95696396	-93.306594 MPRB	1
44.95696772	-93.285575 MPRB	1
44.9569705	-93.263787 MPRB	1
44.9569749	-93.263929 MPRB	1
44.95697713	-93.281375 MPRB	1
44.9569802	-93.306265 MPRB	1
44.95698068	-93.248248 MPRB	1
44.95698405	-93.306176 MPRB	1
44.95698921	-93.262481 MPRB	1
44.95699225	-93.289239 MPRB	1
44.95699353	-93.258716 MPRB	1
44.95699562	-93.227064 MPRB	1
44.95699704	-93.302001 MPRB	1
44.95699929	-93.255053 MPRB	1
44.95700039	-93.225408 MPRB	1

44.95700203	-93.293201 MPRB	1
44.95702886	-93.248687 MPRB	1
44.95703248	-93.268877 MPRB	1
44.95704983	-93.272684 MPRB	1
44.95705036	-93.303786 MPRB	1
44.95705074	-93.248555 MPRB	1
44.95706091	-93.240361 MPRB	1
44.95706175	-93.254908 MPRB	1
44.95706508	-93.306999 MPRB	1
44.95706919	-93.306993 MPRB	1
44.95707099	-93.234531 MPRB	1
44.95707162	-93.306787 MPRB	1
44.95707683	-93.302195 MPRB	1
44.95707706	-93.266332 MPRB	1
44.95707753	-93.266487 MPRB	1
44.95707956	-93.306995 MPRB	1
44.95708357	-93.25757 MPRB	1
44.95708361	-93.299963 MPRB	1
44.95708535	-93.311933 MPRB	1
44.95708712	-93.258716 MPRB	1
44.9570903	-93.255054 MPRB	1
44.95709475	-93.306994 MPRB	1
44.9570958	-93.237656 MPRB	1
44.95709892	-93.285565 MPRB	1
44.95710855	-93.23924 MPRB	1
44.9571141	-93.313926 MPRB	1
44.95711723	-93.24869 MPRB	1
44.95712137	-93.286692 MPRB	1
44.95712229	-93.312269 MPRB	1
44.95712933	-93.302319 MPRB	1
44.95713074	-93.248448 MPRB	1
44.95713113	-93.290759 MPRB	1
44.95713548	-93.22406 MPRB	1
44.95714061	-93.272681 MPRB	1
44.95714207	-93.254906 MPRB	1
44.95714562	-93.307018 MPRB	1
44.95716117	-93.247453 MPRB	1
44.95716655	-93.295718 MPRB	1
44.95717063	-93.248557 MPRB	1
44.95717134	-93.303861 MPRB	1
44.95717186	-93.218122 MPRB	1
44.95717315	-93.307057 MPRB	1
44.95717946	-93.23139 MPRB	1
44.9571801	-93.279542 MPRB	1
44.95718058	-93.266328 MPRB	1
44.95719126	-93.306962 MPRB	1
44.95719472	-93.240452 MPRB	1
44.95719497	-93.239421 MPRB	1
44.95719963	-93.285565 MPRB	1
44.95720562	-93.256312 MPRB	1
44.95720575	-93.286692 MPRB	1
44.95720586	-93.281367 MPRB	1
44.95720602	-93.239234 MPRB	1
44.95720702	-93.25363 MPRB	1
44.95721117	-93.279712 MPRB	1
44.95721188	-93.254904 MPRB	1
44.95721642	-93.249806 MPRB	1
44.95723456	-93.291276 MPRB	1
44.95723703	-93.22407 MPRB	1
44.95723858	-93.248336 MPRB	1
44.95723938	-93.291233 MPRB	1
44.95724866	-93.302089 MPRB	1
44.95726326	-93.264906 MPRB	1
44.95726335	-93.279305 MPRB	1
44.95726488	-93.271172 MPRB	1
44.95726502	-93.265618 MPRB	1
44.95726552	-93.268771 MPRB	1
44.95726612	-93.266686 MPRB	1
44.95726627	-93.26683 MPRB	1
44.95726658	-93.264528 MPRB	1
44.95726799	-93.280194 MPRB	1
44.95726839	-93.263658 MPRB	1
44.95726944	-93.264779 MPRB	1
44.95727017	-93.302637 MPRB	1
44.95727074	-93.287026 MPRB	1
44.9572709	-93.279805 MPRB	1
44.95727108	-93.279999 MPRB	1
44.95727174	-93.280732 MPRB	1
44.95727188	-93.276884 MPRB	1
44.95727208	-93.292015 MPRB	1
44.95727288	-93.266167 MPRB	1
44.9572733	-93.264654 MPRB	1
44.95727436	-93.279456 MPRB	1
44.95727454	-93.282017 MPRB	1
44.95727558	-93.288354 MPRB	1
44.95727576	-93.279183 MPRB	1
44.95727583	-93.288454 MPRB	1

44.95727639	-93.250633	MPRB	1
44.95727775	-93.249414	MPRB	1
44.95727846	-93.250804	MPRB	1
44.95727879	-93.25825	MPRB	1
44.95728017	-93.24955	MPRB	1
44.95728066	-93.252024	MPRB	1
44.95728161	-93.26054	MPRB	1
44.95728162	-93.258349	MPRB	1
44.95728182	-93.259506	MPRB	1
44.95728196	-93.291464	MPRB	1
44.957282	-93.256721	MPRB	1
44.95728245	-93.261334	MPRB	1
44.95728247	-93.259142	MPRB	1
44.95728255	-93.260324	MPRB	1
44.9572828	-93.262322	MPRB	1
44.95728323	-93.251666	MPRB	1
44.95728386	-93.256597	MPRB	1
44.95728417	-93.250978	MPRB	1
44.95728542	-93.25644	MPRB	1
44.95728596	-93.259314	MPRB	1
44.95728719	-93.255508	MPRB	1
44.95728884	-93.261045	MPRB	1
44.95728892	-93.254777	MPRB	1
44.95728973	-93.237565	MPRB	1
44.95729013	-93.247588	MPRB	1
44.95729038	-93.236954	MPRB	1
44.95729066	-93.260238	MPRB	1
44.95729082	-93.257238	MPRB	1
44.95729101	-93.2577	MPRB	1
44.9572911	-93.25699	MPRB	1
44.95729187	-93.237178	MPRB	1
44.9572924	-93.253342	MPRB	1
44.95729315	-93.240361	MPRB	1
44.95729434	-93.257101	MPRB	1
44.95729569	-93.25448	MPRB	1
44.95729587	-93.235619	MPRB	1
44.9572959	-93.248371	MPRB	1
44.957296	-93.240155	MPRB	1
44.95729655	-93.252856	MPRB	1
44.95729707	-93.238256	MPRB	1
44.95729723	-93.238643	MPRB	1
44.95729777	-93.252772	MPRB	1
44.95730043	-93.235918	MPRB	1
44.95730044	-93.238055	MPRB	1
44.95730057	-93.238996	MPRB	1
44.95730288	-93.255763	MPRB	1
44.95730451	-93.234008	MPRB	1
44.95730691	-93.232829	MPRB	1
44.95730935	-93.23269	MPRB	1
44.95731119	-93.230239	MPRB	1
44.95731687	-93.22747	MPRB	1
44.95731838	-93.228974	MPRB	1
44.95732355	-93.227222	MPRB	1
44.95732382	-93.326258	MPRB	1
44.95732598	-93.226761	MPRB	1
44.9573272	-93.218887	MPRB	1
44.95735756	-93.307323	MPRB	1
44.957368	-93.265903	MPRB	1
44.9573693	-93.267173	MPRB	1
44.95737049	-93.233533	MPRB	1
44.95737321	-93.265713	MPRB	1
44.95737359	-93.263502	MPRB	1
44.95737541	-93.267873	MPRB	1
44.95737594	-93.268394	MPRB	1
44.9573775	-93.27693	MPRB	1
44.95737778	-93.264699	MPRB	1
44.95737827	-93.262817	MPRB	1
44.95737891	-93.263309	MPRB	1
44.95737904	-93.302623	MPRB	1
44.95737988	-93.266956	MPRB	1
44.95738028	-93.279805	MPRB	1
44.95738199	-93.276776	MPRB	1
44.95738256	-93.282019	MPRB	1
44.95738257	-93.264575	MPRB	1
44.95738485	-93.288276	MPRB	1
44.95738783	-93.279982	MPRB	1
44.95738874	-93.264427	MPRB	1
44.95739019	-93.297795	MPRB	1
44.95739332	-93.251848	MPRB	1
44.95739344	-93.292552	MPRB	1
44.9573938	-93.261793	MPRB	1
44.95739397	-93.264032	MPRB	1
44.95739588	-93.261488	MPRB	1
44.95739701	-93.262049	MPRB	1
44.95740166	-93.255378	MPRB	1
44.95740252	-93.260605	MPRB	1
44.95740324	-93.259808	MPRB	1



44.95740342	-93.251346 MPRB	1
44.95740424	-93.258056 MPRB	1
44.95740501	-93.259563 MPRB	1
44.95740575	-93.260196 MPRB	1
44.95740605	-93.256043 MPRB	1
44.95740608	-93.25895 MPRB	1
44.95740728	-93.257148 MPRB	1
44.95740775	-93.257384 MPRB	1
44.9574082	-93.258344 MPRB	1
44.95740859	-93.256668 MPRB	1
44.95740859	-93.256545 MPRB	1
44.9574093	-93.258602 MPRB	1
44.95740997	-93.253867 MPRB	1
44.95741012	-93.259085 MPRB	1
44.95741187	-93.255159 MPRB	1
44.95741199	-93.258463 MPRB	1
44.95741339	-93.326391 MPRB	1
44.95741565	-93.254259 MPRB	1
44.95741565	-93.253363 MPRB	1
44.95741657	-93.254415 MPRB	1
44.95741755	-93.254037 MPRB	1
44.95741903	-93.252613 MPRB	1
44.95741922	-93.313307 MPRB	1
44.95742044	-93.252853 MPRB	1
44.95742061	-93.252985 MPRB	1
44.95742085	-93.25273 MPRB	1
44.95742271	-93.294336 MPRB	1
44.95742514	-93.253151 MPRB	1
44.95742968	-93.237939 MPRB	1
44.95743168	-93.237241 MPRB	1
44.95743228	-93.238846 MPRB	1
44.95743448	-93.238541 MPRB	1
44.95743453	-93.236754 MPRB	1
44.9574355	-93.239009 MPRB	1
44.95743575	-93.235139 MPRB	1
44.95743597	-93.236897 MPRB	1
44.95743654	-93.238172 MPRB	1
44.95743789	-93.237618 MPRB	1
44.95743801	-93.232518 MPRB	1
44.95743832	-93.237105 MPRB	1
44.95743868	-93.231114 MPRB	1
44.95743928	-93.235619 MPRB	1
44.95743984	-93.231989 MPRB	1
44.95744329	-93.226398 MPRB	1
44.9574448	-93.230475 MPRB	1
44.95744566	-93.224762 MPRB	1
44.95744623	-93.224502 MPRB	1
44.95744647	-93.234077 MPRB	1
44.95744736	-93.23358 MPRB	1
44.95744737	-93.224651 MPRB	1
44.95745027	-93.222098 MPRB	1
44.95745055	-93.222959 MPRB	1
44.95745132	-93.226105 MPRB	1
44.95745321	-93.227162 MPRB	1
44.95745935	-93.326424 MPRB	1
44.95746136	-93.218891 MPRB	1
44.95746231	-93.284286 MPRB	1
44.95747161	-93.317615 MPRB	1
44.95747337	-93.279541 MPRB	1
44.9574758	-93.256179 MPRB	1
44.95748326	-93.251089 MPRB	1
44.95748893	-93.262507 MPRB	1
44.957493	-93.251238 MPRB	1
44.95751139	-93.25757 MPRB	1
44.95751453	-93.253637 MPRB	1
44.95752022	-93.231283 MPRB	1
44.95752157	-93.325484 MPRB	1
44.9575234	-93.232978 MPRB	1
44.95752649	-93.230416 MPRB	1
44.9575283	-93.303799 MPRB	1
44.9575351	-93.303008 MPRB	1
44.95753906	-93.232696 MPRB	1
44.95754982	-93.279708 MPRB	1
44.95755137	-93.256158 MPRB	1
44.95755896	-93.312024 MPRB	1
44.95757528	-93.240716 MPRB	1
44.95757727	-93.228221 MPRB	1
44.95758581	-93.326985 MPRB	1
44.95758587	-93.23273 MPRB	1
44.95758899	-93.290652 MPRB	1
44.9575903	-93.232637 MPRB	1
44.95759056	-93.254899 MPRB	1
44.95759748	-93.267543 MPRB	1
44.95759761	-93.307672 MPRB	1
44.9575979	-93.245048 MPRB	1
44.95759805	-93.258858 MPRB	1
44.95759833	-93.271431 MPRB	1

44.95760297	-93.232899	MPRB	1
44.9576036	-93.22997	MPRB	1
44.95760829	-93.271334	MPRB	1
44.95762017	-93.231986	MPRB	1
44.95762187	-93.326921	MPRB	1
44.95763059	-93.226882	MPRB	1
44.95764425	-93.266493	MPRB	1
44.9576455	-93.240766	MPRB	1
44.95764847	-93.286833	MPRB	1
44.95764934	-93.265266	MPRB	1
44.95764945	-93.285414	MPRB	1
44.95766002	-93.249805	MPRB	1
44.95766106	-93.271294	MPRB	1
44.95766166	-93.288167	MPRB	1
44.95766275	-93.317374	MPRB	1
44.95766309	-93.30376	MPRB	1
44.95766338	-93.232427	MPRB	1
44.95766673	-93.300399	MPRB	1
44.95767253	-93.222528	MPRB	1
44.95767919	-93.232553	MPRB	1
44.95768066	-93.251092	MPRB	1
44.95768562	-93.248547	MPRB	1
44.9576859	-93.29064	MPRB	1
44.95768741	-93.30373	MPRB	1
44.95769807	-93.271341	MPRB	1
44.95771415	-93.303724	MPRB	1
44.95773346	-93.232955	MPRB	1
44.95773897	-93.258701	MPRB	1
44.95774891	-93.249961	MPRB	1
44.95775158	-93.265265	MPRB	1
44.95775477	-93.286834	MPRB	1
44.95775838	-93.251238	MPRB	1
44.95775843	-93.264995	MPRB	1
44.95775987	-93.301622	MPRB	1
44.9577679	-93.26891	MPRB	1
44.95777184	-93.251089	MPRB	1
44.95777347	-93.230073	MPRB	1
44.95777748	-93.262693	MPRB	1
44.9577817	-93.310608	MPRB	1
44.9577839	-93.228224	MPRB	1
44.95778756	-93.294468	MPRB	1
44.95778798	-93.223908	MPRB	1
44.95778926	-93.296871	MPRB	1
44.95780874	-93.257573	MPRB	1
44.95782932	-93.249969	MPRB	1
44.95783611	-93.26139	MPRB	1
44.95783705	-93.23007	MPRB	1
44.9578431	-93.251238	MPRB	1
44.95784583	-93.25998	MPRB	1
44.95785426	-93.256309	MPRB	1
44.95786427	-93.249803	MPRB	1
44.95786852	-93.240929	MPRB	1
44.9578747	-93.279714	MPRB	1
44.95787653	-93.264995	MPRB	1
44.95787656	-93.256159	MPRB	1
44.95787736	-93.267785	MPRB	1
44.95789061	-93.249965	MPRB	1
44.95789453	-93.268903	MPRB	1
44.95789827	-93.257555	MPRB	1
44.95790122	-93.288166	MPRB	1
44.95791151	-93.275381	MPRB	1
44.95791466	-93.211782	MPRB	1
44.9579433	-93.251236	MPRB	1
44.9579453	-93.276637	MPRB	1
44.95794831	-93.291924	MPRB	1
44.9579588	-93.308476	MPRB	1
44.95796109	-93.277748	MPRB	1
44.95796214	-93.249968	MPRB	1
44.95796934	-93.247438	MPRB	1
44.95797553	-93.223895	MPRB	1
44.95798004	-93.267553	MPRB	1
44.9579848	-93.26892	MPRB	1
44.95798986	-93.316887	MPRB	1
44.95799003	-93.249781	MPRB	1
44.9579924	-93.255046	MPRB	1
44.95799654	-93.230217	MPRB	1
44.95799982	-93.306149	MPRB	1
44.95800183	-93.325406	MPRB	1
44.95800486	-93.30812	MPRB	1
44.95801023	-93.231831	MPRB	1
44.95801054	-93.286829	MPRB	1
44.95801071	-93.291773	MPRB	1
44.95801359	-93.31715	MPRB	1
44.95803166	-93.22822	MPRB	1
44.95803844	-93.301282	MPRB	1
44.95804074	-93.27664	MPRB	1
44.95804869	-93.222365	MPRB	1

44.9580556	-93.245438	MPRB	1
44.95805729	-93.286687	MPRB	1
44.9580677	-93.232973	MPRB	1
44.95807045	-93.279704	MPRB	1
44.95807082	-93.23185	MPRB	1
44.95807775	-93.256305	MPRB	1
44.95807803	-93.289379	MPRB	1
44.95809987	-93.266487	MPRB	1
44.95810619	-93.262686	MPRB	1
44.95810654	-93.220992	MPRB	1
44.95811017	-93.228224	MPRB	1
44.95811864	-93.290645	MPRB	1
44.95812816	-93.264994	MPRB	1
44.95813254	-93.317311	MPRB	1
44.95815435	-93.303085	MPRB	1
44.9581613	-93.27971	MPRB	1
44.95816337	-93.325787	MPRB	1
44.95816628	-93.249799	MPRB	1
44.95817056	-93.249979	MPRB	1
44.95817419	-93.245529	MPRB	1
44.95817649	-93.24724	MPRB	1
44.95817716	-93.238275	MPRB	1
44.95817811	-93.238402	MPRB	1
44.95817941	-93.258852	MPRB	1
44.95817974	-93.307051	MPRB	1
44.95819139	-93.22538	MPRB	1
44.95819803	-93.301662	MPRB	1
44.95820086	-93.317397	MPRB	1
44.95820452	-93.311641	MPRB	1
44.95820537	-93.29192	MPRB	1
44.95820564	-93.325806	MPRB	1
44.9582066	-93.22822	MPRB	1
44.95821171	-93.286829	MPRB	1
44.95822321	-93.296865	MPRB	1
44.95822525	-93.325641	MPRB	1
44.95823039	-93.29965	MPRB	1
44.95823664	-93.256169	MPRB	1
44.95824549	-93.325772	MPRB	1
44.95824562	-93.268909	MPRB	1
44.95824641	-93.317442	MPRB	1
44.9582545	-93.23869	MPRB	1
44.95827245	-93.257565	MPRB	1
44.95828165	-93.301314	MPRB	1
44.95828473	-93.248527	MPRB	1
44.95828851	-93.245626	MPRB	1
44.95829274	-93.302164	MPRB	1
44.95829402	-93.227041	MPRB	1
44.95829671	-93.317462	MPRB	1
44.95830298	-93.251226	MPRB	1
44.95831241	-93.285418	MPRB	1
44.95831901	-93.21918	MPRB	1
44.95833688	-93.311774	MPRB	1
44.9583379	-93.224039	MPRB	1
44.95834482	-93.256165	MPRB	1
44.95835206	-93.302299	MPRB	1
44.95836089	-93.223889	MPRB	1
44.9583629	-93.286686	MPRB	1
44.95837904	-93.26247	MPRB	1
44.95838685	-93.268891	MPRB	1
44.95839395	-93.262687	MPRB	1
44.95839446	-93.317469	MPRB	1
44.95841622	-93.259951	MPRB	1
44.95842588	-93.267546	MPRB	1
44.95842829	-93.286828	MPRB	1
44.95843499	-93.290502	MPRB	1
44.95843524	-93.255034	MPRB	1
44.95843715	-93.309663	MPRB	1
44.95844077	-93.249976	MPRB	1
44.95844849	-93.22389	MPRB	1
44.95845581	-93.24591	MPRB	1
44.95845685	-93.303069	MPRB	1
44.95845714	-93.296859	MPRB	1
44.95845891	-93.285422	MPRB	1
44.9584612	-93.310394	MPRB	1
44.95846979	-93.224042	MPRB	1
44.95847228	-93.317445	MPRB	1
44.95847268	-93.286682	MPRB	1
44.95847475	-93.268889	MPRB	1
44.95848522	-93.212286	MPRB	1
44.95851484	-93.262462	MPRB	1
44.95851965	-93.289227	MPRB	1
44.95852237	-93.245971	MPRB	1
44.95852706	-93.266481	MPRB	1
44.95853032	-93.259961	MPRB	1
44.95853129	-93.249795	MPRB	1
44.95854018	-93.252291	MPRB	1
44.95855009	-93.317517	MPRB	1

44.95855009	-93.317367 MPRB	1
44.95855161	-93.268906 MPRB	1
44.95855199	-93.317415 MPRB	1
44.95855863	-93.296858 MPRB	1
44.95855873	-93.25742 MPRB	1
44.95857121	-93.222515 MPRB	1
44.95857436	-93.260103 MPRB	1
44.95857458	-93.305806 MPRB	1
44.95858527	-93.271431 MPRB	1
44.95858763	-93.252284 MPRB	1
44.95860193	-93.266485 MPRB	1
44.95860968	-93.25885 MPRB	1
44.9586108	-93.253623 MPRB	1
44.95861327	-93.307472 MPRB	1
44.95862885	-93.262462 MPRB	1
44.9586301	-93.230057 MPRB	1
44.95864059	-93.247235 MPRB	1
44.9586427	-93.307825 MPRB	1
44.95864281	-93.21994 MPRB	1
44.95865335	-93.266487 MPRB	1
44.95865411	-93.268914 MPRB	1
44.95867021	-93.286817 MPRB	1
44.95867087	-93.295585 MPRB	1
44.95867508	-93.307936 MPRB	1
44.95869186	-93.311776 MPRB	1
44.95869241	-93.257422 MPRB	1
44.95869721	-93.2797 MPRB	1
44.95870206	-93.289227 MPRB	1
44.95870354	-93.284138 MPRB	1
44.95870803	-93.247419 MPRB	1
44.95871975	-93.267786 MPRB	1
44.95872672	-93.258846 MPRB	1
44.95872791	-93.300906 MPRB	1
44.95874607	-93.22236 MPRB	1
44.95876604	-93.25742 MPRB	1
44.95876661	-93.307922 MPRB	1
44.95877013	-93.262461 MPRB	1
44.95878051	-93.279526 MPRB	1
44.95878923	-93.220826 MPRB	1
44.95879086	-93.224053 MPRB	1
44.95879712	-93.266487 MPRB	1
44.95880718	-93.310015 MPRB	1
44.95881277	-93.25885 MPRB	1
44.95883057	-93.25248 MPRB	1
44.95883329	-93.31306 MPRB	1
44.95883501	-93.299635 MPRB	1
44.95884941	-93.262458 MPRB	1
44.95885737	-93.241625 MPRB	1
44.95885783	-93.281358 MPRB	1
44.95885883	-93.286671 MPRB	1
44.95886705	-93.271553 MPRB	1
44.95887259	-93.259954 MPRB	1
44.95887275	-93.260102 MPRB	1
44.95887861	-93.300595 MPRB	1
44.95888204	-93.258849 MPRB	1
44.95888956	-93.224034 MPRB	1
44.95889189	-93.284272 MPRB	1
44.95889518	-93.295579 MPRB	1
44.95890056	-93.266486 MPRB	1
44.9589125	-93.327063 MPRB	1
44.95891628	-93.306087 MPRB	1
44.95892044	-93.307761 MPRB	1
44.95893478	-93.2703 MPRB	1
44.95893725	-93.236134 MPRB	1
44.95894026	-93.259961 MPRB	1
44.95894109	-93.25108 MPRB	1
44.95894154	-93.236281 MPRB	1
44.95894468	-93.241663 MPRB	1
44.95897134	-93.220417 MPRB	1
44.95897766	-93.286824 MPRB	1
44.95898293	-93.307823 MPRB	1
44.95899341	-93.259967 MPRB	1
44.95900524	-93.224043 MPRB	1
44.95901171	-93.257557 MPRB	1
44.95901237	-93.256305 MPRB	1
44.95901477	-93.258848 MPRB	1
44.95904775	-93.266938 MPRB	1
44.9590503	-93.262349 MPRB	1
44.95905153	-93.295309 MPRB	1
44.9590553	-93.259472 MPRB	1
44.95905564	-93.259786 MPRB	1
44.95905614	-93.264437 MPRB	1
44.95905615	-93.279202 MPRB	1
44.9590564	-93.260483 MPRB	1
44.95905683	-93.29035 MPRB	1
44.95905746	-93.279076 MPRB	1
44.95905746	-93.2809 MPRB	1



44.95905758	-93.295416 MPRB	1
44.95905771	-93.279354 MPRB	1
44.95905815	-93.25964 MPRB	1
44.95905867	-93.263365 MPRB	1
44.95905881	-93.263499 MPRB	1
44.95905949	-93.264149 MPRB	1
44.95905956	-93.262214 MPRB	1
44.95905962	-93.264277 MPRB	1
44.9590602	-93.262045 MPRB	1
44.95906071	-93.261823 MPRB	1
44.95906102	-93.295186 MPRB	1
44.95906113	-93.264035 MPRB	1
44.95906137	-93.267193 MPRB	1
44.95906173	-93.290972 MPRB	1
44.95906205	-93.258363 MPRB	1
44.95906267	-93.285814 MPRB	1
44.95906312	-93.292708 MPRB	1
44.95906369	-93.290225 MPRB	1
44.95906378	-93.261115 MPRB	1
44.95906397	-93.285118 MPRB	1
44.95906398	-93.257699 MPRB	1
44.95906398	-93.285664 MPRB	1
44.95906503	-93.286363 MPRB	1
44.9590654	-93.290087 MPRB	1
44.9590655	-93.286911 MPRB	1
44.95906685	-93.260983 MPRB	1
44.95906795	-93.280762 MPRB	1
44.95906833	-93.252104 MPRB	1
44.95906903	-93.264855 MPRB	1
44.95907036	-93.251611 MPRB	1
44.95907093	-93.295947 MPRB	1
44.95907099	-93.289007 MPRB	1
44.95907122	-93.261637 MPRB	1
44.95907122	-93.256716 MPRB	1
44.95907142	-93.257234 MPRB	1
44.95907194	-93.25534 MPRB	1
44.95907209	-93.255467 MPRB	1
44.95907258	-93.25591 MPRB	1
44.95907272	-93.256033 MPRB	1
44.95907283	-93.251447 MPRB	1
44.95907292	-93.247572 MPRB	1
44.95907309	-93.258562 MPRB	1
44.95907336	-93.250629 MPRB	1
44.95907385	-93.25006 MPRB	1
44.95907407	-93.256398 MPRB	1
44.95907419	-93.252629 MPRB	1
44.95907441	-93.255168 MPRB	1
44.95907451	-93.250494 MPRB	1
44.95907478	-93.25028 MPRB	1
44.95907525	-93.252776 MPRB	1
44.95907534	-93.251343 MPRB	1
44.95907964	-93.242669 MPRB	1
44.95908105	-93.252921 MPRB	1
44.9590811	-93.299402 MPRB	1
44.95908155	-93.299143 MPRB	1
44.95908222	-93.254757 MPRB	1
44.95908398	-93.254393 MPRB	1
44.95908422	-93.248867 MPRB	1
44.95908436	-93.2432 MPRB	1
44.95908555	-93.253533 MPRB	1
44.95908588	-93.2542 MPRB	1
44.95908641	-93.256984 MPRB	1
44.9590867	-93.24914 MPRB	1
44.95908696	-93.254623 MPRB	1
44.95908982	-93.253264 MPRB	1
44.95910063	-93.31288 MPRB	1
44.95910978	-93.231692 MPRB	1
44.95911012	-93.231844 MPRB	1
44.95911571	-93.227389 MPRB	1
44.95911773	-93.234394 MPRB	1
44.9591194	-93.22848 MPRB	1
44.95912549	-93.212205 MPRB	1
44.95912708	-93.227925 MPRB	1
44.95914233	-93.230234 MPRB	1
44.95914626	-93.302708 MPRB	1
44.9591651	-93.280341 MPRB	1
44.95916532	-93.230392 MPRB	1
44.95916535	-93.280613 MPRB	1
44.95916712	-93.280206 MPRB	1
44.95916809	-93.278649 MPRB	1
44.95917149	-93.286451 MPRB	1
44.95917225	-93.285116 MPRB	1
44.95917328	-93.286325 MPRB	1
44.95917434	-93.295168 MPRB	1
44.95917586	-93.297158 MPRB	1
44.95917682	-93.264308 MPRB	1
44.95917808	-93.267178 MPRB	1

44.95917819	-93.288279	MPRB	1
44.95917898	-93.26289	MPRB	1
44.95918024	-93.297409	MPRB	1
44.95918059	-93.264422	MPRB	1
44.95918112	-93.284404	MPRB	1
44.95918162	-93.286045	MPRB	1
44.95918192	-93.256457	MPRB	1
44.95918203	-93.256857	MPRB	1
44.95918243	-93.263549	MPRB	1
44.95918369	-93.256366	MPRB	1
44.95918401	-93.302648	MPRB	1
44.95918404	-93.263655	MPRB	1
44.95918456	-93.257174	MPRB	1
44.95918528	-93.26328	MPRB	1
44.959186	-93.258697	MPRB	1
44.95918618	-93.264195	MPRB	1
44.95918958	-93.21293	MPRB	1
44.95919274	-93.251403	MPRB	1
44.95919301	-93.251638	MPRB	1
44.95919341	-93.299359	MPRB	1
44.95919405	-93.253822	MPRB	1
44.95919621	-93.250606	MPRB	1
44.95919668	-93.253732	MPRB	1
44.95919851	-93.249	MPRB	1
44.95920092	-93.247712	MPRB	1
44.95920197	-93.248849	MPRB	1
44.95920302	-93.311823	MPRB	1
44.95920425	-93.252106	MPRB	1
44.95921776	-93.243954	MPRB	1
44.95923305	-93.30218	MPRB	1
44.95923356	-93.235047	MPRB	1
44.95923585	-93.23659	MPRB	1
44.9592413	-93.212994	MPRB	1
44.95924496	-93.223333	MPRB	1
44.95924632	-93.224307	MPRB	1
44.95925329	-93.212031	MPRB	1
44.95925834	-93.2717	MPRB	1
44.95926089	-93.271919	MPRB	1
44.95926105	-93.274843	MPRB	1
44.9592617	-93.270372	MPRB	1
44.95926208	-93.273245	MPRB	1
44.95926336	-93.274723	MPRB	1
44.95926799	-93.270727	MPRB	1
44.95928149	-93.247398	MPRB	1
44.95928344	-93.261199	MPRB	1
44.95928653	-93.25813	MPRB	1
44.95929437	-93.266345	MPRB	1
44.95929819	-93.232962	MPRB	1
44.95931707	-93.274469	MPRB	1
44.95933111	-93.310142	MPRB	1
44.95933603	-93.24915	MPRB	1
44.95934337	-93.256107	MPRB	1
44.95934533	-93.273963	MPRB	1
44.95935482	-93.274172	MPRB	1
44.95936618	-93.271426	MPRB	1
44.9593692	-93.302373	MPRB	1
44.95937073	-93.243931	MPRB	1
44.95937635	-93.305801	MPRB	1
44.95938672	-93.296851	MPRB	1
44.95939252	-93.329134	MPRB	1
44.95939496	-93.266342	MPRB	1
44.95939657	-93.282851	MPRB	1
44.95939788	-93.271552	MPRB	1
44.95940351	-93.243759	MPRB	1
44.95942094	-93.308946	MPRB	1
44.9594228	-93.220785	MPRB	1
44.95942665	-93.327747	MPRB	1
44.95943012	-93.227024	MPRB	1
44.95944044	-93.243973	MPRB	1
44.95944593	-93.290495	MPRB	1
44.95944767	-93.285541	MPRB	1
44.95944791	-93.301995	MPRB	1
44.95944832	-93.30854	MPRB	1
44.95944866	-93.327658	MPRB	1
44.95945596	-93.236286	MPRB	1
44.95946625	-93.249164	MPRB	1
44.95946777	-93.328575	MPRB	1
44.95947307	-93.284273	MPRB	1
44.95947896	-93.309103	MPRB	1
44.95948231	-93.306799	MPRB	1
44.95948371	-93.291926	MPRB	1
44.95948373	-93.277726	MPRB	1
44.95949069	-93.295723	MPRB	1
44.95949269	-93.258108	MPRB	1
44.95950127	-93.220769	MPRB	1
44.95950586	-93.283013	MPRB	1
44.959507	-93.244013	MPRB	1

44.9595122	-93.233113 MPRB	1
44.95951362	-93.23782 MPRB	1
44.95952693	-93.261196 MPRB	1
44.95953161	-93.328673 MPRB	1
44.95953493	-93.240993 MPRB	1
44.95954158	-93.267544 MPRB	1
44.95954559	-93.282845 MPRB	1
44.95954767	-93.265257 MPRB	1
44.9595502	-93.301906 MPRB	1
44.95956068	-93.266355 MPRB	1
44.95956831	-93.329017 MPRB	1
44.95957051	-93.286676 MPRB	1
44.95957633	-93.279523 MPRB	1
44.95958885	-93.258109 MPRB	1
44.95959283	-93.266479 MPRB	1
44.9596046	-93.327778 MPRB	1
44.9596295	-93.289222 MPRB	1
44.95963009	-93.276624 MPRB	1
44.95963599	-93.242137 MPRB	1
44.95964212	-93.251047 MPRB	1
44.95964407	-93.26636 MPRB	1
44.95966038	-93.289361 MPRB	1
44.95966471	-93.236306 MPRB	1
44.95966593	-93.256097 MPRB	1
44.95967277	-93.272847 MPRB	1
44.95967347	-93.258317 MPRB	1
44.95968554	-93.289221 MPRB	1
44.95969722	-93.267791 MPRB	1
44.95969805	-93.272911 MPRB	1
44.95970005	-93.229768 MPRB	1
44.95970283	-93.28301 MPRB	1
44.95970432	-93.221528 MPRB	1
44.95970786	-93.313329 MPRB	1
44.95970848	-93.265239 MPRB	1
44.95971123	-93.256237 MPRB	1
44.95971229	-93.249942 MPRB	1
44.95971474	-93.224029 MPRB	1
44.95971486	-93.296857 MPRB	1
44.95971569	-93.2689 MPRB	1
44.95971753	-93.29573 MPRB	1
44.95972233	-93.302076 MPRB	1
44.95972279	-93.239239 MPRB	1
44.95972811	-93.244162 MPRB	1
44.9597368	-93.264988 MPRB	1
44.95974293	-93.240848 MPRB	1
44.95974411	-93.302037 MPRB	1
44.9597513	-93.266475 MPRB	1
44.95975508	-93.259753 MPRB	1
44.9597591	-93.286826 MPRB	1
44.95976067	-93.294305 MPRB	1
44.95976835	-93.287907 MPRB	1
44.95978316	-93.224022 MPRB	1
44.95978514	-93.296992 MPRB	1
44.95979369	-93.247279 MPRB	1
44.95980495	-93.223881 MPRB	1
44.95980617	-93.26892 MPRB	1
44.95981409	-93.266354 MPRB	1
44.95982113	-93.328043 MPRB	1
44.95982118	-93.328372 MPRB	1
44.95982423	-93.296845 MPRB	1
44.95982722	-93.283016 MPRB	1
44.95982824	-93.251054 MPRB	1
44.95983927	-93.273924 MPRB	1
44.95984007	-93.25975 MPRB	1
44.95984645	-93.287907 MPRB	1
44.95984861	-93.259581 MPRB	1
44.95985056	-93.247286 MPRB	1
44.95986464	-93.289219 MPRB	1
44.95987306	-93.267537 MPRB	1
44.95987688	-93.265239 MPRB	1
44.9598791	-93.24737 MPRB	1
44.95988757	-93.328087 MPRB	1
44.95989501	-93.298123 MPRB	1
44.95989751	-93.247304 MPRB	1
44.95990218	-93.273011 MPRB	1
44.9599069	-93.282847 MPRB	1
44.95991592	-93.328153 MPRB	1
44.95991793	-93.264997 MPRB	1
44.95992293	-93.283015 MPRB	1
44.95993062	-93.307103 MPRB	1
44.95993621	-93.232935 MPRB	1
44.95993957	-93.259742 MPRB	1
44.95994633	-93.240996 MPRB	1
44.95995313	-93.267796 MPRB	1
44.95995465	-93.266361 MPRB	1
44.95995828	-93.268914 MPRB	1
44.95996323	-93.224021 MPRB	1

44.9599657	-93.256234	MPRB	1
44.95996841	-93.295593	MPRB	1
44.95997106	-93.233115	MPRB	1
44.95999675	-93.282845	MPRB	1
44.95999768	-93.255559	MPRB	1
44.95999876	-93.255432	MPRB	1
44.96000022	-93.255107	MPRB	1
44.9600113	-93.251188	MPRB	1
44.96002143	-93.259739	MPRB	1
44.96002912	-93.283009	MPRB	1
44.96003342	-93.224016	MPRB	1
44.96003626	-93.301486	MPRB	1
44.9600456	-93.256235	MPRB	1
44.9600472	-93.254776	MPRB	1
44.96005486	-93.253627	MPRB	1
44.96005559	-93.296992	MPRB	1
44.96005813	-93.299637	MPRB	1
44.96006215	-93.308335	MPRB	1
44.96006666	-93.312951	MPRB	1
44.96006926	-93.282844	MPRB	1
44.96007784	-93.279526	MPRB	1
44.96008337	-93.255862	MPRB	1
44.96008492	-93.255139	MPRB	1
44.96008588	-93.255998	MPRB	1
44.96008843	-93.228351	MPRB	1
44.96009349	-93.253149	MPRB	1
44.96009593	-93.25308	MPRB	1
44.96010095	-93.25571	MPRB	1
44.96010879	-93.273741	MPRB	1
44.96011163	-93.286675	MPRB	1
44.96011518	-93.289218	MPRB	1
44.9601282	-93.271552	MPRB	1
44.9601291	-93.307171	MPRB	1
44.96013772	-93.282844	MPRB	1
44.96014184	-93.272681	MPRB	1
44.96014424	-93.259739	MPRB	1
44.96014892	-93.266478	MPRB	1
44.96015237	-93.24428	MPRB	1
44.960174	-93.296998	MPRB	1
44.96017591	-93.221714	MPRB	1
44.96019118	-93.211836	MPRB	1
44.96019319	-93.266362	MPRB	1
44.96019419	-93.268914	MPRB	1
44.96020023	-93.251045	MPRB	1
44.96020111	-93.266479	MPRB	1
44.96020432	-93.256234	MPRB	1
44.96021552	-93.301842	MPRB	1
44.9602167	-93.249759	MPRB	1
44.96022358	-93.30393	MPRB	1
44.96022391	-93.2581	MPRB	1
44.96022442	-93.271554	MPRB	1
44.96022636	-93.282844	MPRB	1
44.96022945	-93.223635	MPRB	1
44.96024652	-93.307188	MPRB	1
44.96025181	-93.244342	MPRB	1
44.96026767	-93.265242	MPRB	1
44.96027246	-93.301654	MPRB	1
44.96027317	-93.301516	MPRB	1
44.9602777	-93.311063	MPRB	1
44.9602781	-93.294311	MPRB	1
44.960286	-93.268912	MPRB	1
44.96028625	-93.249943	MPRB	1
44.96029126	-93.266478	MPRB	1
44.96029328	-93.29444	MPRB	1
44.96029342	-93.298267	MPRB	1
44.96029885	-93.282844	MPRB	1
44.9603103	-93.226835	MPRB	1
44.96032422	-93.274455	MPRB	1
44.96033869	-93.25975	MPRB	1
44.96034237	-93.275368	MPRB	1
44.96035138	-93.283008	MPRB	1
44.96035355	-93.23611	MPRB	1
44.96035843	-93.299797	MPRB	1
44.96036156	-93.254773	MPRB	1
44.96036244	-93.266479	MPRB	1
44.96036876	-93.26754	MPRB	1
44.9603709	-93.229782	MPRB	1
44.9603818	-93.228348	MPRB	1
44.96039121	-93.258298	MPRB	1
44.96039181	-93.247794	MPRB	1
44.96039355	-93.274576	MPRB	1
44.96039552	-93.282844	MPRB	1
44.96039953	-93.259741	MPRB	1
44.96040399	-93.249309	MPRB	1
44.96040607	-93.268905	MPRB	1
44.9604143	-93.266345	MPRB	1
44.9604279	-93.28427	MPRB	1



44.96043602	-93.244451 MPRB	1
44.96044648	-93.273572 MPRB	1
44.96044707	-93.301686 MPRB	1
44.96045446	-93.233111 MPRB	1
44.96045466	-93.301573 MPRB	1
44.96046717	-93.266476 MPRB	1
44.96046775	-93.261193 MPRB	1
44.96046825	-93.229949 MPRB	1
44.96046993	-93.299647 MPRB	1
44.96047153	-93.2689 MPRB	1
44.96047207	-93.267805 MPRB	1
44.96047222	-93.223319 MPRB	1
44.96048013	-93.282838 MPRB	1
44.96048467	-93.222422 MPRB	1
44.96049985	-93.326155 MPRB	1
44.96050719	-93.244502 MPRB	1
44.960511	-93.31053 MPRB	1
44.96051668	-93.222754 MPRB	1
44.96052072	-93.326093 MPRB	1
44.96052167	-93.326043 MPRB	1
44.96053211	-93.325995 MPRB	1
44.96053283	-93.228339 MPRB	1
44.96053515	-93.266474 MPRB	1
44.96053618	-93.304484 MPRB	1
44.96053682	-93.273565 MPRB	1
44.96053825	-93.274863 MPRB	1
44.96054028	-93.275116 MPRB	1
44.96054261	-93.308328 MPRB	1
44.96054295	-93.268904 MPRB	1
44.96055285	-93.242581 MPRB	1
44.96055338	-93.264987 MPRB	1
44.96055356	-93.279516 MPRB	1
44.96055387	-93.275213 MPRB	1
44.96055842	-93.326699 MPRB	1
44.96056257	-93.272923 MPRB	1
44.96057339	-93.249936 MPRB	1
44.96057824	-93.259589 MPRB	1
44.96057844	-93.254785 MPRB	1
44.96059169	-93.304236 MPRB	1
44.96059306	-93.222869 MPRB	1
44.9605965	-93.273074 MPRB	1
44.96060347	-93.266474 MPRB	1
44.96060657	-93.301788 MPRB	1
44.96060775	-93.310614 MPRB	1
44.96061149	-93.279699 MPRB	1
44.96061318	-93.283008 MPRB	1
44.96061491	-93.299633 MPRB	1
44.96061611	-93.294442 MPRB	1
44.96062474	-93.254915 MPRB	1
44.9606258	-93.239244 MPRB	1
44.9606303	-93.301795 MPRB	1
44.96063073	-93.223108 MPRB	1
44.96065957	-93.28135 MPRB	1
44.96066231	-93.265245 MPRB	1
44.9606752	-93.304149 MPRB	1
44.96067598	-93.279684 MPRB	1
44.96067771	-93.272955 MPRB	1
44.96067991	-93.244611 MPRB	1
44.96068213	-93.296982 MPRB	1
44.96068249	-93.25623 MPRB	1
44.96068545	-93.313685 MPRB	1
44.96068821	-93.224703 MPRB	1
44.9606884	-93.253457 MPRB	1
44.96069165	-93.284268 MPRB	1
44.96069726	-93.262491 MPRB	1
44.9607087	-93.295715 MPRB	1
44.96071447	-93.249322 MPRB	1
44.96071824	-93.283017 MPRB	1
44.96072611	-93.25493 MPRB	1
44.96073388	-93.282843 MPRB	1
44.96074229	-93.25739 MPRB	1
44.96075199	-93.273031 MPRB	1
44.96075463	-93.221624 MPRB	1
44.96075917	-93.275208 MPRB	1
44.96077565	-93.244638 MPRB	1
44.96078357	-93.254772 MPRB	1
44.9607841	-93.283006 MPRB	1
44.96078476	-93.249152 MPRB	1
44.96078715	-93.279702 MPRB	1
44.9607892	-93.259597 MPRB	1
44.96079258	-93.265231 MPRB	1
44.96079627	-93.232924 MPRB	1
44.96079743	-93.272975 MPRB	1
44.96080501	-93.301196 MPRB	1
44.96080585	-93.30185 MPRB	1
44.96080871	-93.299797 MPRB	1
44.96081323	-93.256099 MPRB	1

## Attestation of Additionality



## Hennepin County Planting Project 2020-2022

### Attestation of Additionality

I am the Director of Programs and Operations of Green Minneapolis and make this attestation regarding additionality from this tree planting project, Hennepin County Planting Project 2020-2022.

- Project Description
  - The Project that is the subject of this attestation is described more fully in both our Application and our Project Design Document (PDD), both of which are incorporated into this attestation.
- Legal Requirements Test (Protocol Section 1.8)
  - Project trees are not required by law or ordinance to be planted.
- The Project did not plant trees on sites that were converted out of a forest use or that were cleared of healthy trees and then planted with project trees (Protocol Section 1.9)
- Project-Specific Baseline or Performance Standard Baseline
  - Project trees are additional based on a project specific baseline. See PDD; or
  - Project trees are additional based on the Performance Standard baseline; see attached baseline to the PDD.
- Project Implementation Agreement for Project Duration
  - Green Minneapolis and Hennepin County has signed a Project Implementation Agreement with City Forest Credits for 26 years.
- The 26-year Project Duration commitment is additional to and longer than any commitment Green Minneapolis and Hennepin County makes to non-carbon project tree plantings.

Signed on May 1 in 2023, by Michaela Neu, Director of Programs and Operations, for Green Minneapolis.

*Michaela Neu*

\_\_\_\_\_  
Signature

\_\_\_\_ Michaela Neu \_\_\_\_\_  
Printed Name

\_\_\_\_ 904-404-2669 \_\_\_\_\_  
Phone

\_\_\_\_ mneu@greenminneapolis.org \_\_\_\_\_  
Email

## Carbon Quantification Initial Credit Tool



**This copy assigned to INSERT ORGANIZATION NAME. Proprietary and confidential CFC information. Do not forward to third parties without CFC permission.**

### Directions

- 1) In Table 1 record the number of sites planted for each tree species.
- 2) If species are not listed, add them to the bottom of Table 1.

### Table 1. Planting List

Scientific Name	Common Name	Tree-Type	No. Sites
<i>Acer ginnalo</i>	Amur maple	BDS	
<i>Acer negundo</i>	boxelder	BDM	
<i>Acer nigrum</i>	black maple	BDL	
<i>Acer palmatum</i>	Japanese maple	BDS	
<i>Acer platanoides</i>	Norway maple	BDL	
<i>Acer rubrum</i>	red maple	BDS	1
<i>Acer saccharinum</i>	silver maple	BDL	
<i>Acer saccharum</i>	sugar maple	BDL	
<i>Acer species</i>	maple	BDL	1
<i>Aesculus glabra</i>	Ohio buckeye	BDS	26
<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'		BDL	3
<i>Albizia julibrissin</i>	mimosa	BDS	
<i>Alnus species</i>	alder	BDM	3
<i>Amelanchier canadensis</i>	serviceberry, shadblow	BDS	
<i>Amelanchier laevis</i>	serviceberry, Allegheny	BDM	
<i>Amelanchier spp.</i>	serviceberry, spp.	BDS	35
<i>Betula nigra</i>	river birch	BDS	23
<i>Betula papyrifera</i>	paper birch	BDL	
<i>Betula species</i>	birch	BDM	
<i>Broadleaf Deciduous Large</i>	broadleaf deciduous large	BDL	
<i>Broadleaf Deciduous Medium</i>	broadleaf deciduous medium	BDM	
<i>Broadleaf Deciduous Small</i>	broadleaf deciduous small	BDS	
<i>Broadleaf Evergreen Large</i>	broadleaf evergreen large	BEL	
<i>Broadleaf Evergreen Medium</i>	broadleaf evergreen medium	BEM	
<i>Broadleaf Evergreen Small</i>	broadleaf evergreen small	BES	
<i>Carya species</i>	hickory	BDL	4
<i>Castanea dentata</i>	American chestnut	BDL	
<i>Catalpa species</i>	catlpa	BDL	
<i>Catalpa speciosa</i>	northern catalpa	BDL	43
<i>Celtis occidentalis</i>	northern hackberry	BDS	75
<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	katsuratree	BDM	7
<i>Cercis canadensis</i>	eastern redbud	BDS	2
<i>Cladrastis kentuckea</i>	yellowwood	BDM	3
<i>Conifer Evergreen Large</i>	conifer evergreen large	CEL	
<i>Conifer Evergreen Medium</i>	conifer evergreen medium	CEM	
<i>Conifer Evergreen Small</i>	conifer evergreen small	CES	
<i>Cornus florida</i>	flowering dogwood	BDS	
<i>Cornus species</i>	dogwood	BDS	
<i>Cornus colurna</i>	Turkish filbert	BDL	19
<i>Crataegus crusgalli</i>	hawthorn, cockspur	BDS	6
<i>Crataegus spp.</i>	hawthorn, spp.	BDS	18
<i>Crataegus viridis</i>	hawthorn, green	BDM	
<i>Fraxinus americana</i>	white ash	BDL	
<i>Fraxinus nigra</i>	black ash	BDM	
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	green ash	BDL	
<i>Fraxinus larkina</i>	ash	BDM	
<i>Ginkgo biloba</i>	ginkgo	BDM	57
<i>Gleditsia triacanthos</i>	honeylocust	BDL	18
<i>Gleditsia triacanthos inermis</i>	honeylocust, thornless	BDL	
<i>Gymnocladus dioicus</i>	Kentucky coffeetree	BDS	81
<i>Hibiscus syriacus</i>	rose-of-sharon	BDS	
<i>Ilex opaca</i>	American holly	BES	
<i>Ilex species</i>	holly	BES	
<i>Juglans nigra</i>	black walnut	BDL	
<i>Juniperus species</i>	juniper	CEM	
<i>Juniperus virginiana</i>	eastern red cedar	CEM	
<i>Larix laricina</i>	Tamarack	CEM	2
<i>Liquidambar styraciflua</i>	sweetgum	BDL	
<i>Liriodendron tulipifera</i>	tulip tree	BDL	
<i>Maackia amurensis</i>	Maackia Amur	BDM	11
<i>Magnolia acuminata</i>		BDL	3
<i>Magnolia grandiflora</i>	southern magnolia	BEM	
<i>Magnolia virginiana</i>	sweetbay	BEM	
<i>Malus species</i>	apple	BDS	
<i>Malus spp.</i>	crabapple, flowering	BDL	67
<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	down redwood	BDL	7
<i>Morus alba</i>	white mulberry	BDM	
<i>Morus species</i>	mulberry	BDL	
<i>Nyssa sylvatica</i>	blackgum	BDM	5
<i>Ostrya virginiana</i>	eastern hophornbeam	BDM	5
<i>Parrotia persica</i>	persian ironwood	BDS	
<i>Phellodendron amurense</i>	Amur corktree	BDM	
<i>Picea abies</i>	Norway spruce	CEL	
<i>Picea mariana</i>	black spruce	CEM	
<i>Picea pungens</i>	blue spruce	CEM	
<i>Picea species</i>	spruce	CEL	17
<i>Pinus contorta</i>	Bolander beach pine	CEM	
<i>Pinus nigra</i>	Austrian pine	CEM	3
<i>Pinus ponderosa</i>	ponderosa pine	CEL	
<i>Pinus resinosa</i>	red pine	CEL	
<i>Pinus strobus</i>	eastern white pine	CEL	4
<i>Pinus sylvestris</i>	Scotch pine	CEM	
<i>Pinus virginiana</i>	Virginia pine	CEM	
<i>Platanus occidentalis</i>	American sycamore	BDL	
<i>Platanus x acerifolia</i>	plane-tree, London	BDL	5
<i>Populus deltoides</i>	eastern cottonwood	BDL	
<i>Populus nigra</i>	black poplar	BDL	
<i>Populus species</i>	cottonwood	BDL	
<i>Populus tremuloides</i>	quaking aspen	BDL	
<i>Prunus cerasifera</i>	cherry plum	BDS	
<i>Prunus serotina</i>	black cherry	BDL	
<i>Prunus serrulata</i>	kwanzan cherry	BDL	
<i>Prunus species</i>	plum	BDS	
<i>Prunus virginiana</i>	common chokecherry	BDS	
<i>Pyrus calleryana</i>	Callery pear	BDM	
<i>Pyrus species</i>	pear	BDM	
<i>Quercus alba</i>	white oak	BDL	
<i>Quercus bicolor</i>	swamp white oak	BDL	69
<i>Quercus coccinea</i>	scarlet oak	BDL	
<i>Quercus ellipsoidalis</i>	northern pin oak	BDL	
<i>Quercus macrocarpa</i>	bur oak	BDL	15
<i>Quercus nigra</i>	water oak	BEL	
<i>Quercus palustris</i>	pin oak	BDL	3
<i>Quercus rubra</i>	northern red oak	BDL	
<i>Quercus species</i>	oak	BDL	5
<i>Rhamnus species</i>	buckthorn	BDS	
<i>Rhus species</i>	sumac	BDS	
<i>Robinia pseudoacacia</i>	black locust	BDL	
<i>Salix discolor</i>	pussy willow	BDS	
<i>Salix species</i>	willow	BDL	
<i>Sorbus species</i>	mountain ash	BDS	36
<i>Syringa reticulata</i>	Japanese tree lilac	BDS	112
<i>Syringa species</i>	lilac	BDS	
<i>Taxodium distichum</i>	Baldcypress	BDL	1
<i>Thuja occidentalis</i>	northern white cedar	CEL	
<i>Tilia americana</i>	American basswood	BDL	36
<i>Tilia cordata</i>	littleleaf linden	BDM	
<i>Tilia species</i>	basswood	BDL	
<i>Tsuga canadensis</i>	eastern hemlock	CEL	
<i>Ulmus americana</i>	American elm	BDS	103
<i>Ulmus parvifolia</i>	Chinese elm	BDL	
<i>Ulmus pumila</i>	Siberian elm	BDM	
<i>Ulmus species</i>	elm	BDL	34
<i>Ulmus thomasi</i>	elm, rock	BDL	
<i>Ulmus x</i>	elm, hybrid	BDL	

### Table 2. Summary of Planting Sites

Tree-Type	Tree-Type Abbreviation	No. Sites Planted
Brdf Decid Large (>50 ft)	BDL	534
Brdf Decid Med (30-50 ft)	BDM	132
Brdf Decid Small (<30 ft)	BDS	276
Brdf Evgrn Large (>50 ft)	BEL	0
Brdf Evgrn Med (30-50 ft)	BEM	0
Brdf Evgrn Small (<30 ft)	BES	0
Conif Evgrn Large (>50 ft)	CEL	21
Conif Evgrn Med (30-50 ft)	CEM	5
Conif Evgrn Small (<30 ft)	CES	0
esculus glabra; Aesculus glabra 'LavaDak'		Total Sites Planted
		968

For *Alnus hirsuta* 'Harbin'; *Alnus spaethii*

For *Carya cordiformis*; *Carya ovata*; and *Carya* spp.

For *Catalpa* spp.; *Catalpa x erubescens*  
For *Celtis occidentalis*; *Celtis occidentalis* 'JFS-KSU1'

For *Cladrastis kentukea*; *Cladrastis kentukea* 'Perkins Pink'

For *Crataegus crus-galli*; *Crataegus crus-galli* var. *inermis*  
For *Crataegus phaenopyrum*; *Crataegus* spp.; *Crataegus* x *mordenensis* 'Snowbird'

For Ginkgo biloba; Ginkgo biloba 'Autumn Gold'; Ginkgo biloba 'Goldspire'; Ginkgo biloba 'JFS-UGA2'; Ginkgo biloba 'JN9'; Ginkgo biloba 'Magyar'; Ginkgo biloba 'Princeton Sentry'; Ginkgo biloba 'The President'

For *Gymnocladus dioicus*; *Gymnocladus dioicus* 'Espresso'; *Gymnocladus dioicus* 'J.C.McDaniel'; *Gymnocladus dioicus* 'McKBranded'; *Gymnocladus dioicus* 'UMNSynergy'

For Malus 'Adams'; Malus 'Chestnut' S-M7; Malus 'Freedom' S-M7; Malus 'Indian Summer'; Malus 'Jewelcole'; Malus 'Liberty' S-M7; Malus 'Prairie Rose'; Malus 'Prairifire'; Malus 'Red Splendor'; Malus 'Royal Raindrops'; Malus spp.; Malus 'Spring Snow'; Malus 'Zestar' S-

For *Nyssa sylvatica*; *Nyssa sylvatica* 'Wildfire'  
For *Ostrya virginiana*; *Ostrya virginiana* 'JFS-KW'

For *Picea glauca*; *Picea glauca* 'Densata'

For *Pinus strobus*; *Pinus strobus* 'Patton's Silver Splendor'

For *Platanus x acerifolia* 'Bloodgood'; *Platanus x acerifolia* 'Metzam'; *Platanus x acerifolia* 'Morton Circle'

For *Quercus bicolor*; *Quercus bicolor* 'Bonnie and Mike'

For *Quercus macrocarpa*; *Quercus macrocarpa* 'JFS-KW3'

For *Quercus robur* x *alba* 'Crimschmidt'; *Quercus* spp.; *Quercus* spp. (Columnar); *Quercus* spp. (Red Oak Group); *Quercus* spp. (White Oak Group); *Quercus* x *bimundorum* 'Midwest'; *Quercus* x *macdanielli* 'Clemons'; *Quercus* x *warei* 'Long'; *Quercus* x *warei* 'Nadler'

For *Sorbus hybrida*  
For *Syringa reticulata*

For *Tilia americana*; *Tilia americana* 'Boulevard'; *Tilia americana* 'McKsentry'; *Tilia americana* 'Redmond'

For *Ulmus americana*; *Ulmus americana* 'Jefferson'; *Ulmus americana* 'Lewis & Clark'; *Ulmus americana* 'New Harmony'; *Ulmus americana* 'St Croix PP20 097'

For *Ulmus davidiana* var. *japonica* 'Discovery'; *Ulmus* 'Frontier'; *Ulmus* 'Morton'; *Ulmus* 'Morton Glossy'; *Ulmus* 'New Horizon'; *Ulmus* 'Patriot'; *Ulmus* spp. (DED Resistant)



This copy assigned to INSERT ORGANIZATION NAME. Proprietary and confidential CFC information. Do not forward to third parties without CFC permission.												
	Directions											
	Using the information you provide and background data, the tool calculates the amount of Credits that could be issued after planting (10%), at Year 4 (30%), at Year 6 (30%), at Year 14 (10%), and at Year 26 (20%). A mortality deduction (% loss) is applied to account for anticipated tree losses (Cell D6). A 5% Reversal Pool Account deduction is applied that will go into a program-wide pool to insure against catastrophic loss of trees. This tool is used to determine credits issued after planting (Intial Crediting). A different tool is used for credit issuance in Years 4, 6, 14, and 26. The tool in those years requires calculation of a sample and collection of data on tree status in the sample sites.											
	Mortality Deduction (%):	20%										
	Table 3. Projected CO <sub>2</sub> stored by live trees 25 years after planting, issued at five times over the Project Duration. These values account for anticipated tree losses and the 5% Reversal Pool Account deduction.											
							10%	30%	30%	10%	20%	
		No. Sites Planted	No. Live Trees	Mortality	25-yr CO <sub>2</sub> stored	Total 25-yr CO <sub>2</sub>	Year 0	Year 4	Year 6	Year 14	Year 26	
	BDL	534	427	0.20	3,978.85	1614.8	161.48	484.43	484.43	161.48	322.96	
	BDM	132	106	0.20	2,451.33	245.9	24.59	73.78	73.78	24.59	49.18	
	BDS	276	221	0.20	700.27	146.9	14.69	44.07	44.07	14.69	29.38	
	BEL	0	0	0.20	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	BEM	0	0	0.20	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	BES	0	0	0.20	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CEL	21	17	0.20	2,144.53	34.2	3.42	10.27	10.27	3.42	6.85	
	CEM	5	4	0.20	723.89	2.8	0.28	0.83	0.83	0.28	0.55	
	CES	0	0	0.20	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		968	774	0.20	9,998.9	2044.6	204.46	613.37	613.37	204.46	408.91	
												sumcheck
					Credits issued	2045	204	613	613	204	411	2045
					Buffer Credits	108	11	32	32	11	22	108

**This copy assigned to INSERT ORGANIZATION NAME. Proprietary and confidential CFC information. Do not forward to third parties without CFC permission.**

In Table 4 the tool infers the amount of CO<sub>2</sub> stored after 25 years from the sample to the population of live trees. Values in column H account for anticipated tree losses and the 5% Reversal Pool Account deduction.

**Table 4. Grand Total CO<sub>2</sub> Stored after 25 years (all live trees, includes anticipated tree loss and Reversal Pool Account deduction)**

Tree-Type	No. Sites Planted	Mortality Deduction (%)	Total Live Trees After Mortality	25-yr CO <sub>2</sub> stored (kg/tree)	CO <sub>2</sub> Total - No Deductions (t)	Grand Total CO <sub>2</sub> with Deductions (t)
Brdlf Decid Large (>50 ft)	534	0.20	427	3,978.85	2,124.7	1,614.8
Brdlf Decid Med (30-50 ft)	132	0.20	106	2,451.33	323.6	245.9
Brdlf Decid Small (<30 ft)	276	0.20	221	700.27	193.3	146.9
Brdlf Evgrn Large (>50 ft)	0	0.20	0	0.00	0.0	0.0
Brdlf Evgrn Med (30-50 ft)	0	0.20	0	0.00	0.0	0.0
Brdlf Evgrn Small (<30 ft)	0	0.20	0	0.00	0.0	0.0
Conif Evgrn Large (>50 ft)	21	0.20	17	2,144.53	45.0	34.2
Conif Evgrn Med (30-50 ft)	5	0.20	4	723.89	3.6	2.8
Conif Evgrn Small (<30 ft)	0	0.20	0	0.00	0.0	0.0
	968		774	9999	2,690.2	2,044.6



**This copy assigned to INSERT ORGANIZATION NAME. Proprietary and confidential CFC information. Do not forward to third parties without CFC permission.**

	Using the information you provide and background data, the tool provides estimates of co-benefits per year after 25 years.								
	<b>Table 5. Co-Benefits per year after 25 years (all live trees, includes tree mortality)</b>								
	<b>Ecosystem Services</b>	<b>Resource Units Totals</b>	<b>Total \$</b>						
	Rainfall Interception (m3/yr)	5,186.01	\$37,126.97						
	Air Quality (t/yr)								
	O3	0.0695	\$232.14						
	NOx	0.0114	\$37.96						
	PM10	0.0373	\$105.88						
	Net VOCs	0.0331	\$273.35						
	Air Quality Total	0.1512	\$649.33						
	Energy (kWh/yr & kBtu/yr)								
	Cooling - Electricity	156,599.61	\$11,885.91						
	Heating - Natural Gas	2,262,061.54	\$22,020.56						
	Energy Total (\$/yr)		\$33,906.47						
	Grand Total (\$/yr)		\$71,682.77						
			\$1,863,752.09						

# Tree Planting Data

PROJECT_NAME	FACIL_NAME	STATUS	COMMON_NAM	GENUS	SPECIES	PLANT_DATE	LONG (x)	LAT (y)
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Manchurian Alder	Alnus	Hirsute	5/4/2020	-93.3249	45.05965
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/11/2020	-93.3245	45.05866
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/11/2020	-93.3243	45.05638
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	5/11/2020	-93.3235	45.05361
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/11/2020	-93.3245	45.05878
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/11/2020	-93.324	45.05607
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/11/2020	-93.324	45.05474
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/11/2020	-93.3248	45.05887
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/11/2020	-93.3248	45.05867
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	5/11/2020	-93.3247	45.06066
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/11/2020	-93.3239	45.05407
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	5/11/2020	-93.3246	45.0577
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Manchurian Alder	Alnus	Hirsute	5/11/2020	-93.3244	45.05644
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	5/11/2020	-93.3241	45.05554
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/11/2020	-93.3246	45.05815
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Columna	5/11/2020	-93.3233	45.05308
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	5/11/2020	-93.324	45.0552
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/11/2020	-93.3239	45.05595
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	5/11/2020	-93.3245	45.0574
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/11/2020	-93.3248	45.05936
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	5/11/2020	-93.3228	45.05235
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	5/11/2020	-93.3242	45.06004
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/11/2020	-93.324	45.05534
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/11/2020	-93.3239	45.05518
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	5/11/2020	-93.3244	45.0573
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	5/11/2020	-93.3242	45.05609
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	5/11/2020	-93.3243	45.05993
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/11/2020	-93.3241	45.05428
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Black Gum	Nyssa	Sylvatica	5/11/2020	-93.3242	45.05702
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/11/2020	-93.3242	45.05428
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	5/11/2020	-93.3244	45.05717
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	5/11/2020	-93.3241	45.05539
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/11/2020	-93.3249	45.05943
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/11/2020	-93.3238	45.05547
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	London Planetree	Platanus	Xacerifolia	5/11/2020	-93.3239	45.05493
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/11/2020	-93.3247	45.05826
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	5/11/2020	-93.323	45.05292
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/11/2020	-93.3239	45.05451
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/11/2020	-93.3233	45.05295
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Prairie Stature	Quercus	x Bimundorum	5/11/2020	-93.3244	45.05699
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/11/2020	-93.324	45.05485
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	5/11/2020	-93.3235	45.05354
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/11/2020	-93.3232	45.05272
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	5/11/2020	-93.3228	45.05256
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Black Gum	Nyssa	Sylvatica	5/11/2020	-93.3241	45.05654
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/11/2020	-93.3239	45.05444
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/11/2020	-93.3239	45.05579
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/11/2020	-93.324	45.0543
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	5/11/2020	-93.3243	45.05999
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/11/2020	-93.3242	45.0558
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/11/2020	-93.3238	45.05437
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	5/11/2020	-93.3239	45.05459
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	5/11/2020	-93.3243	45.05615
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/11/2020	-93.3248	45.05905
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/11/2020	-93.324	45.05506
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/11/2020	-93.3232	45.05253
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/11/2020	-93.3232	45.05263
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/11/2020	-93.3239	45.05569
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Black Gum	Nyssa	Sylvatica	5/11/2020	-93.3241	45.05644
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	5/11/2020	-93.324	45.05463
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/11/2020	-93.3242	45.05566
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	5/11/2020	-93.3228	45.05248
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	5/11/2020	-93.3243	45.056
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	London Planetree	Platanus	Xacerifolia	5/11/2020	-93.3239	45.05505
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/11/2020	-93.3237	45.05404
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/11/2020	-93.3232	45.05283
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/11/2020	-93.324	45.0562
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	5/11/2020	-93.3227	45.05222
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	5/11/2020	-93.3243	45.05996
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/11/2020	-93.324	45.05558
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	5/11/2020	-93.325	45.05995
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/11/2020	-93.3244	45.05806
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Black Gum	Nyssa	Sylvatica	5/11/2020	-93.324	45.05634
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	5/11/2020	-93.3249	45.05993
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/11/2020	-93.3244	45.05841

Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	5/11/2020	-93.3249	45.05995
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/11/2020	-93.3243	45.05651
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	5/11/2020	-93.323	45.05302
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/11/2020	-93.3248	45.05918
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/11/2020	-93.3245	45.05854
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Columna	5/11/2020	-93.3234	45.05332
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/11/2020	-93.3238	45.05533
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/11/2020	-93.3237	45.05396
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	5/11/2020	-93.3251	45.05997
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/11/2020	-93.3244	45.0583
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/11/2020	-93.3239	45.05559
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/11/2020	-93.3241	45.05569
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Black Gum	Nyssa	Sylvatica	5/11/2020	-93.3242	45.0569
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	5/11/2020	-93.3243	45.06002
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/11/2020	-93.3247	45.05805
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	5/12/2020	-93.4286	44.85041
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	5/12/2020	-93.4286	44.85045
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	5/12/2020	-93.4286	44.85043
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	5/12/2020	-93.4287	44.85042
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	5/12/2020	-93.4287	44.85044
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	5/12/2020	-93.4286	44.85046
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	5/12/2020	-93.4287	44.85036
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/12/2020	-93.4276	44.85009
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	5/12/2020	-93.4287	44.8504
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	5/12/2020	-93.4287	44.85037
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	5/12/2020	-93.4286	44.85058
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/12/2020	-93.4287	44.85061
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	5/12/2020	-93.4287	44.85033
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/12/2020	-93.4288	44.85043
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/12/2020	-93.4277	44.85022
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	5/12/2020	-93.4287	44.85033
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/12/2020	-93.4278	44.85006
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	5/12/2020	-93.4277	44.8502
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	5/12/2020	-93.4286	44.85039
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Eden Prairie Libr	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	5/12/2020	-93.4286	44.85061
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	European Mountain Ash	Sorbus	Aucuparia	9/16/2020	-93.3795	44.9495
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	St Croix Elm	Ulmus	Americana St Croix	9/16/2020	-93.3968	44.94844
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Manchurian Alder	Alnus	Hirsute	9/16/2020	-93.3966	44.94845
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	9/16/2020	-93.3798	44.9495
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Crabapple	Malus	Spp	9/16/2020	-93.3838	44.94951
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	9/16/2020	-93.3945	44.94866
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	9/16/2020	-93.3948	44.94864
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/16/2020	-93.3779	44.94939
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Crabapple	Malus	Spp	9/16/2020	-93.3956	44.94841
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	9/16/2020	-93.3894	44.94956
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	9/16/2020	-93.3897	44.94956
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	9/16/2020	-93.3805	44.94953
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Oak Leaf Mountain Ash	Sorbus	Hybrida	9/16/2020	-93.3906	44.94941
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Crabapple	Malus	Spp	9/16/2020	-93.3959	44.94837
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	European Mountain Ash	Sorbus	Aucuparia	9/16/2020	-93.3792	44.9495
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/16/2020	-93.394	44.94874
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Oak Leaf Mountain Ash	Sorbus	Hybrida	9/16/2020	-93.3904	44.94946
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	9/16/2020	-93.3933	44.94882
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	9/16/2020	-93.3965	44.9483
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Crabapple	Malus	Spp	9/16/2020	-93.3843	44.94952
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	9/16/2020	-93.3799	44.94938
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Showy Mountain Ash	Sorbus	Decora	9/16/2020	-93.3781	44.94952
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Crabapple	Malus	Spp	9/16/2020	-93.3787	44.94952
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Crabapple	Malus	Spp	9/16/2020	-93.3955	44.94841
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Oak Leaf Mountain Ash	Sorbus	Hybrida	9/16/2020	-93.3903	44.94948
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	European Mountain Ash	Sorbus	Aucuparia	9/16/2020	-93.3791	44.94951
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	9/16/2020	-93.3775	44.94953
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	9/16/2020	-93.3942	44.94872
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	European Mountain Ash	Sorbus	Aucuparia	9/16/2020	-93.3905	44.94943
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	9/16/2020	-93.3968	44.94828
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Crabapple	Malus	Spp	9/16/2020	-93.3786	44.94952
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Crabapple	Malus	Spp	9/16/2020	-93.3789	44.94952
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	9/16/2020	-93.3899	44.94955
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	9/16/2020	-93.3961	44.94835
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/21/2020	-93.4218	45.14285
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Austrian Pine	Pinus	Nigra	9/21/2020	-93.4218	45.14084
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Black Hills Spruce	Picea	Glauca var. densata	9/21/2020	-93.4219	45.13923
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Black Hills Spruce	Picea	Glauca var. densata	9/21/2020	-93.4218	45.14123
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Black Hills Spruce	Picea	Glauca var. densata	9/21/2020	-93.4218	45.14072
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/21/2020	-93.4219	45.14021
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/21/2020	-93.4218	45.14058



Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Bur Oak	Quercus	Macrocarpa	9/21/2020	-93.4218	45.14236
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	9/21/2020	-93.4218	45.14221
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Honeylocust	Gleditsia	Tricanthos	9/21/2020	-93.4219	45.14012
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Black Hills Spruce	Picea	Glauca var. densata	9/21/2020	-93.4218	45.1413
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Black Hills Spruce	Picea	Glauca var. densata	9/21/2020	-93.4219	45.13915
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	9/21/2020	-93.4218	45.14145
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/21/2020	-93.4218	45.14241
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/21/2020	-93.4219	45.14006
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Shagbark Hickory	Carya	Ovata	9/21/2020	-93.4219	45.13858
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/21/2020	-93.4218	45.14065
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Bur Oak	Quercus	Macrocarpa	9/21/2020	-93.4218	45.14212
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Austrian Pine	Pinus	Nigra	9/21/2020	-93.4219	45.13948
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	9/21/2020	-93.4218	45.14269
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/21/2020	-93.4218	45.14194
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/21/2020	-93.4218	45.14183
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Shagbark Hickory	Carya	Ovata	9/21/2020	-93.4219	45.13846
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Black Hills Spruce	Picea	Glauca var. densata	9/21/2020	-93.4218	45.14096
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Black Hills Spruce	Picea	Glauca var. densata	9/21/2020	-93.4218	45.14119
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Black Hills Spruce	Picea	Glauca var. densata	9/21/2020	-93.4219	45.13931
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Black Hills Spruce	Picea	Glauca var. densata	9/21/2020	-93.4219	45.13942
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Black Hills Spruce	Picea	Glauca var. densata	9/21/2020	-93.4218	45.14093
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Eastern White Pine	Pinus	Strobus	9/21/2020	-93.4218	45.141
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Black Hills Spruce	Picea	Glauca var. densata	9/21/2020	-93.4218	45.14088
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Shagbark Hickory	Carya	Ovata	9/21/2020	-93.4219	45.13888
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	9/21/2020	-93.4218	45.14263
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Austrian Pine	Pinus	Nigra	9/21/2020	-93.4219	45.13936
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Black Hills Spruce	Picea	Glauca var. densata	9/21/2020	-93.4219	45.13897
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	9/21/2020	-93.4218	45.14156
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Shagbark Hickory	Carya	Ovata	9/21/2020	-93.4219	45.13866
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Black Hills Spruce	Picea	Glauca var. densata	9/21/2020	-93.4218	45.14136
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/21/2020	-93.4218	45.14248
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/21/2020	-93.4218	45.14254
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/21/2020	-93.4218	45.14278
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	9/21/2020	-93.4218	45.14228
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Bur Oak	Quercus	Macrocarpa	9/21/2020	-93.4219	45.13906
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Black Hills Spruce	Picea	Glauca var. densata	9/21/2020	-93.4218	45.14111
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Princeton Elm	Ulmus	Americana Princetc	9/21/2020	-93.4219	45.13875
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/21/2020	-93.4218	45.14204
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 202	Existing	Eastern White Pine	Pinus	Strobus	9/21/2020	-93.4219	45.14061
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	9/28/2020	-93.3245	45.0575
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	9/28/2020	-93.3237	45.05546
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/28/2020	-93.3204	45.04655
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	9/28/2020	-93.3229	45.0531
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	9/28/2020	-93.324	45.05681
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	9/28/2020	-93.3229	45.05323
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	9/28/2020	-93.3242	45.05772
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	9/28/2020	-93.3226	45.05241
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	9/28/2020	-93.3246	45.05761
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	9/28/2020	-93.3246	45.05789
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	9/28/2020	-93.3231	45.05377
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	9/28/2020	-93.3248	45.05927
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Princeton Elm	Ulmus	Americana Princetc	9/28/2020	-93.3214	45.04954
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/28/2020	-93.3202	45.04626
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	9/28/2020	-93.3246	45.05779
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	9/28/2020	-93.3228	45.05295
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Beacon Oak	Quercus	Bicolor Bonnie and	9/28/2020	-93.3199	45.04535
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	9/30/2020	-93.3574	44.90729
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	9/30/2020	-93.3571	44.90767
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	9/30/2020	-93.3577	44.90696
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	European Mountain Ash	Sorbus	Aucuparia	9/30/2020	-93.3569	44.90802
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	St Croix Elm	Ulmus	Americana St Croix	9/30/2020	-93.4173	44.92075
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Columna	9/30/2020	-93.3577	44.90764
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/30/2020	-93.418	44.92101
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Columna	9/30/2020	-93.3577	44.90751
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	9/30/2020	-93.3576	44.90707
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	New Horizon Elm	Ulmus	Japonica x Pumila	9/30/2020	-93.3566	44.90843
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	St Croix Elm	Ulmus	Americana St Croix	9/30/2020	-93.4189	44.92076
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	St Croix Elm	Ulmus	Americana St Croix	9/30/2020	-93.3571	44.90832
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Katsura Tree	Cercidiphy	Japonicum	9/30/2020	-93.3573	44.90799
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/30/2020	-93.3567	44.90822
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/30/2020	-93.4164	44.92099
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	European Mountain Ash	Sorbus	Aucuparia	9/30/2020	-93.357	44.90795
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Katsura Tree	Cercidiphy	Japonicum	9/30/2020	-93.3574	44.90791
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	Princeton Elm	Ulmus	Americana Princetc	9/30/2020	-93.3942	44.92444
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	New Horizon Elm	Ulmus	Japonica x Pumila	9/30/2020	-93.3565	44.90868
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	St Croix Elm	Ulmus	Americana St Croix	9/30/2020	-93.4192	44.92075

Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	9/30/2020	-93.3574	44.90738
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad	Dioicus	9/30/2020	-93.4163	44.92099
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	European Mountain Ash	Sorbus	Aucuparia	9/30/2020	-93.3569	44.90808
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	St Croix Elm	Ulmus	Americana St Croix	9/30/2020	-93.3572	44.90826
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad	Dioicus	9/30/2020	-93.3575	44.90717
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad	Dioicus	9/30/2020	-93.3569	44.9087
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/30/2020	-93.3565	44.90834
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad	Dioicus	9/30/2020	-93.3569	44.90861
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/30/2020	-93.3566	44.90828
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	New Horizon Elm	Ulmus	Japonica x Pumila	9/30/2020	-93.3567	44.90829
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	9/30/2020	-93.357	44.90786
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	9/30/2020	-93.3572	44.90756
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad	Dioicus	9/30/2020	-93.4176	44.92075
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad	Dioicus	9/30/2020	-93.3924	44.92447
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad	Dioicus	9/30/2020	-93.3578	44.90689
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	9/30/2020	-93.3573	44.90747
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	St Croix Elm	Ulmus	Americana St Croix	9/30/2020	-93.4178	44.92101
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	St Croix Elm	Ulmus	Americana St Croix	9/30/2020	-93.4194	44.92075
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 158	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	9/30/2020	-93.3571	44.90776
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad	Dioicus	9/30/2020	-93.4166	44.92099
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/30/2020	-93.393	44.92445
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/30/2020	-93.4172	44.92101
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 1	Existing	Showy Mountain Ash	Sorbus	Decora	10/5/2020	-93.4902	44.83788
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/5/2020	-93.38	45.03294
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 70	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad	Dioicus	10/5/2020	-93.3872	45.0075
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 1	Existing	Eastern Redbud	Cercis	Canadensis	10/5/2020	-93.4903	44.83786
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 70	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/5/2020	-93.3744	45.00721
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 66	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/5/2020	-93.3543	44.99927
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/5/2020	-93.389	44.92501
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/5/2020	-93.3922	44.92448
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/5/2020	-93.3902	44.92476
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/5/2020	-93.4135	44.921
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 1	Existing	Eastern Redbud	Cercis	Canadensis	10/5/2020	-93.4901	44.83789
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/5/2020	-93.268	44.86328
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 70	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/5/2020	-93.3888	45.00751
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 1	Existing	Crabapple	Malus	Spp	10/5/2020	-93.4913	44.8377
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 70	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/5/2020	-93.3894	45.00752
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 3	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/5/2020	-93.3906	44.92467
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 70	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/5/2020	-93.3884	45.00751
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 70	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/5/2020	-93.3746	45.00744
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/5/2020	-93.268	44.86318
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 24	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/8/2020	-93.5206	45.0145
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 24	Existing	Crabapple	Malus	Spp	10/8/2020	-93.5205	45.0145
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 24	Existing	Showy Mountain Ash	Sorbus	Decora	10/8/2020	-93.5195	45.01452
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 24	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/8/2020	-93.5208	45.0145
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 24	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/8/2020	-93.5209	45.0145
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 24	Existing	Showy Mountain Ash	Sorbus	Decora	10/8/2020	-93.5203	45.01449
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 24	Existing	Crabapple	Malus	Spp	10/8/2020	-93.5211	45.0145
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CORD 24	Existing	Crabapple	Malus	Spp	10/8/2020	-93.5196	45.01451
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 5	Existing	Prairie Stature	Quercus	x Bimundorum	10/15/2020	-93.3763	44.94942
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Bloomington Rec	Existing	Yellowwood	Cladrastis	Kentukea	10/15/2020	-93.2986	44.83141
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 8	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/19/2020	-93.3747	45.06418
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 8	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/19/2020	-93.3748	45.06436
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 130	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad	Dioicus	10/19/2020	-93.3724	45.07973
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 130	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/19/2020	-93.3723	45.07969
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 8	Existing	European Mountain Ash	Sorbus	Aucuparia	10/19/2020	-93.3748	45.06391
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 103	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/19/2020	-93.377	45.10854
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 57	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/19/2020	-93.299	45.05338
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 130	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad	Dioicus	10/19/2020	-93.3726	45.07983
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 130	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/19/2020	-93.3725	45.07978
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 57	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/19/2020	-93.299	45.05345
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 8	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/19/2020	-93.3748	45.06427
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus	Spp	5/4/2021	-93.4743	45.02933
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus	Spp	5/4/2021	-93.4744	45.02935
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad	Dioicus	5/6/2021	-93.3213	45.04816
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/6/2021	-93.3217	45.04929
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad	Dioicus	5/6/2021	-93.3215	45.04846
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/6/2021	-93.3241	45.05402
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/6/2021	-93.3217	45.04941
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	5/6/2021	-93.3211	45.04762
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/6/2021	-93.3218	45.04954
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad	Dioicus	5/6/2021	-93.3213	45.04806
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	5/6/2021	-93.3209	45.04718
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	5/6/2021	-93.3247	45.06088
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	5/6/2021	-93.3249	45.06139
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Plymouth Comm	Existing	River Birch	Betula	Nigra	5/20/2021	-93.48	45.02266

Hennepin County Planting Project 2020-2022	Government Center	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Columna	10/1/2021	-93.2672	44.97517
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 61	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad	Dioicus	10/5/2021	-93.4528	44.98095
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 6	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	10/5/2021	-93.4439	44.9989
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 6	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/5/2021	-93.4443	44.99872
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 61	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad	Dioicus	10/5/2021	-93.4528	44.98105
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 6	Existing	European Mountain Ash	Sorbus	Aucuparia	10/5/2021	-93.4436	44.99899
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 6	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	10/5/2021	-93.4435	44.99907
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 61	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/5/2021	-93.4529	44.98139
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 61	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	10/5/2021	-93.4527	44.98061
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 61	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	10/5/2021	-93.4527	44.98072
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 6	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	10/5/2021	-93.4438	44.99893
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 61	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/5/2021	-93.4529	44.9816
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 6	Existing	European Mountain Ash	Sorbus	Aucuparia	10/5/2021	-93.4437	44.99897
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 61	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad	Dioicus	10/5/2021	-93.4528	44.98086
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 61	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	10/5/2021	-93.4527	44.98051
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Unknown Hawthorn	Crataegus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.03891
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.04214
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Unknown Hawthorn	Crataegus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.04327
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Hybrid Elm	Ulmus	Spp	10/6/2021	-93.3805	45.03613
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/6/2021	-93.3802	45.04069
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.03702
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Unknown Hawthorn	Crataegus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.03744
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Crabapple	Malus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.0411
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.03851
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Crabapple	Malus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.03492
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/6/2021	-93.3802	45.03971
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Amur Maackia	Maackia	Amurensis	10/6/2021	-93.3805	45.03505
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Hybrid Elm	Ulmus	Spp	10/6/2021	-93.3805	45.03588
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.04048
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.04283
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Unknown Hawthorn	Crataegus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.03754
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.03692
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	10/6/2021	-93.3805	45.04345
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.04306
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Unknown Hawthorn	Crataegus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.03547
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	European Mountain Ash	Sorbus	Aucuparia	10/6/2021	-93.3802	45.03671
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Hybrid Elm	Ulmus	Spp	10/6/2021	-93.3804	45.03398
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/6/2021	-93.3802	45.0379
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Hybrid Elm	Ulmus	Spp	10/6/2021	-93.3805	45.03599
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/6/2021	-93.3802	45.038
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Unknown Hawthorn	Crataegus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.04274
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Hybrid Elm	Ulmus	Spp	10/6/2021	-93.3804	45.03387
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Pin Oak	Quercus	Palustris	10/6/2021	-93.3805	45.04227
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Unknown Hawthorn	Crataegus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.04262
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Unknown Hawthorn	Crataegus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.0416
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Crabapple	Malus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.03409
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/6/2021	-93.3802	45.0381
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Hybrid Elm	Ulmus	Spp	10/6/2021	-93.3804	45.03377
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.0384
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.03711
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/6/2021	-93.3802	45.04058
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.04204
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Unknown Hawthorn	Crataegus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.03902
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Crabapple	Malus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.04119
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Amur Maackia	Maackia	Amurensis	10/6/2021	-93.3805	45.03484
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.0415
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.04129
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.04294
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Pin Oak	Quercus	Palustris	10/6/2021	-93.3805	45.04249
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.03463
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Unknown Hawthorn	Crataegus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.04317
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	10/6/2021	-93.3805	45.03795
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Crabapple	Malus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.03419
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	10/6/2021	-93.3805	45.04161
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.04028
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/6/2021	-93.3802	45.04079
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Unknown Hawthorn	Crataegus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.03556
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Amur Maackia	Maackia	Amurensis	10/6/2021	-93.3805	45.03494
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Crabapple	Malus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.03501
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Crabapple	Malus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.03618
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	European Mountain Ash	Sorbus	Aucuparia	10/6/2021	-93.3802	45.03681
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/6/2021	-93.3802	45.03982
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.0404
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	European Mountain Ash	Sorbus	Aucuparia	10/6/2021	-93.3802	45.03661
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Pin Oak	Quercus	Palustris	10/6/2021	-93.3805	45.04275
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Unknown Hawthorn	Crataegus	Spp	10/6/2021	-93.3802	45.04337

Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.04139
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.04191
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 156	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/6/2021	-93.3802	45.03451
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/11/2021	-93.4322	45.10792
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Princeton Elm	Ulmus	Americana Princetc	10/11/2021	-93.4272	45.10903
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Princeton Elm	Ulmus	Americana Princetc	10/11/2021	-93.4353	45.10668
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Oak Leaf Mountain Ash	Sorbus	Hybrida	10/11/2021	-93.3245	45.05695
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	10/11/2021	-93.4304	45.10851
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/11/2021	-93.3239	45.05634
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	10/11/2021	-93.4285	45.10925
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	10/11/2021	-93.4307	45.10843
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ulmus	Americana	10/11/2021	-93.3239	45.05657
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	10/11/2021	-93.3242	45.05786
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Honeylocust	Gleditsia	Tricanthos	10/11/2021	-93.3241	45.05455
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Regal Prince Oak	Quercus	x Warei	10/11/2021	-93.3243	45.05691
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	10/11/2021	-93.4248	45.10933
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Princeton Elm	Ulmus	Americana Princetc	10/11/2021	-93.4275	45.10903
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	10/11/2021	-93.3205	45.04622
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	10/11/2021	-93.4254	45.10932
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	10/11/2021	-93.324	45.05547
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	10/11/2021	-93.3208	45.04688
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Princeton Elm	Ulmus	Americana Princetc	10/11/2021	-93.428	45.10897
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/11/2021	-93.4282	45.10895
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	10/11/2021	-93.3205	45.04685
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	10/11/2021	-93.4269	45.10934
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Princeton Elm	Ulmus	Americana Princetc	10/11/2021	-93.4358	45.10639
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	10/11/2021	-93.3214	45.04963
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Princeton Elm	Ulmus	Americana Princetc	10/11/2021	-93.4274	45.10903
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	10/11/2021	-93.4262	45.10934
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	10/11/2021	-93.4249	45.10903
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Princeton Elm	Ulmus	Americana Princetc	10/11/2021	-93.4278	45.109
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/11/2021	-93.4245	45.10903
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Princeton Elm	Ulmus	Americana Princetc	10/11/2021	-93.4277	45.10901
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	10/11/2021	-93.3229	45.05265
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/11/2021	-93.4241	45.10933
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/11/2021	-93.3214	45.04882
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	10/11/2021	-93.4254	45.10904
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Oak Leaf Mountain Ash	Sorbus	Hybrida	10/11/2021	-93.3244	45.0568
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/11/2021	-93.3225	45.05227
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	10/11/2021	-93.4265	45.10933
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	10/11/2021	-93.4303	45.10855
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/11/2021	-93.4281	45.10897
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	10/11/2021	-93.43	45.10862
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/11/2021	-93.4244	45.10933
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/11/2021	-93.3224	45.05209
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	10/11/2021	-93.4297	45.10904
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	10/11/2021	-93.324	45.05405
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/11/2021	-93.3199	45.04476
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/11/2021	-93.4245	45.10903
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	10/11/2021	-93.4336	45.10757
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/11/2021	-93.323	45.05236
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Princeton Elm	Ulmus	Americana Princetc	10/11/2021	-93.4359	45.10633
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/11/2021	-93.3213	45.04872
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/11/2021	-93.3213	45.04862
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	10/11/2021	-93.4335	45.10763
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Princeton Elm	Ulmus	Americana Princetc	10/11/2021	-93.4271	45.10905
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/11/2021	-93.3249	45.05955
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Oak Leaf Mountain Ash	Sorbus	Hybrida	10/11/2021	-93.3244	45.05662
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/11/2021	-93.4331	45.10787
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	10/11/2021	-93.4268	45.10933
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 109	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	10/11/2021	-93.4343	45.10719
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Rogers Library	Existing	Hybrid Elm	Ulmus	Spp	10/15/2021	-93.5484	45.19147
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Rogers Library	Existing	Hybrid Elm	Ulmus	Spp	10/15/2021	-93.5478	45.19193
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Katsura Tree	Cercidiphy	Japonicum	10/21/2021	-93.507	45.01909
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Honeylocust	Gleditsia	Tricanthos	10/21/2021	-93.5072	45.02146
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	European Mountain Ash	Sorbus	Aucuparia	10/21/2021	-93.507	45.01927
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Showy Mountain Ash	Sorbus	Decora	10/21/2021	-93.5072	45.01657
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	10/21/2021	-93.5073	45.02205
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	10/21/2021	-93.5072	45.01775
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Unknown Hawthorn	Crataegus	Spp	10/21/2021	-93.507	45.02132
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/21/2021	-93.5072	45.01823
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Columna	10/21/2021	-93.5075	45.01977
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Honeylocust	Gleditsia	Tricanthos	10/21/2021	-93.5072	45.02168
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	European Mountain Ash	Sorbus	Aucuparia	10/21/2021	-93.5074	45.02037
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Honeylocust	Gleditsia	Tricanthos	10/21/2021	-93.5075	45.02168
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Honeylocust	Gleditsia	Tricanthos	10/21/2021	-93.5072	45.02157



Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Columna	10/21/2021	-93.507	45.01631
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	European Mountain Ash	Sorbus	Aucuparia	10/21/2021	-93.5074	45.0171
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Showy Mountain Ash	Sorbus	Decora	10/21/2021	-93.5073	45.01635
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/21/2021	-93.5072	45.01696
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Honeylocust	Gleditsia	Tricanthos	10/21/2021	-93.5075	45.01501
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/21/2021	-93.5072	45.02061
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladus	Dioicus	10/21/2021	-93.507	45.01729
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/21/2021	-93.5072	45.0205
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Yellowwood	Cladrastis	Kentukea	10/21/2021	-93.5074	45.01827
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	10/21/2021	-93.5072	45.01787
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/21/2021	-93.5072	45.01682
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Unknown Hawthorn	Crataegus	Spp	10/21/2021	-93.507	45.0162
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/21/2021	-93.5072	45.02037
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	10/21/2021	-93.5073	45.02192
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Honeylocust	Gleditsia	Tricanthos	10/21/2021	-93.507	45.01946
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Yellowwood	Cladrastis	Kentukea	10/21/2021	-93.5075	45.01821
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/21/2021	-93.5075	45.02328
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	10/21/2021	-93.507	45.02126
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Honeylocust	Gleditsia	Tricanthos	10/21/2021	-93.5072	45.02134
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/21/2021	-93.5072	45.01811
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/21/2021	-93.5072	45.02022
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Unknown Hawthorn	Crataegus	Spp	10/21/2021	-93.5075	45.02008
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Columna	10/21/2021	-93.507	45.02002
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/21/2021	-93.5072	45.01799
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 101	Existing	European Mountain Ash	Sorbus	Aucuparia	10/21/2021	-93.5074	45.0179
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Amur Maackia	Maackia	Amurensis	10/27/2021	-93.2677	44.89355
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Accolade Elm	Ulmus	Morton	10/27/2021	-93.2678	44.88858
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	10/27/2021	-93.2677	44.88935
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Amur Maackia	Maackia	Amurensis	10/27/2021	-93.2677	44.89342
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/27/2021	-93.2677	44.89296
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladus	Dioicus	10/27/2021	-93.2678	44.88903
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/27/2021	-93.2679	44.89337
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	10/27/2021	-93.2677	44.88816
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/27/2021	-93.2677	44.89312
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	10/27/2021	-93.2678	44.88891
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	10/27/2021	-93.2678	44.8888
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/27/2021	-93.2677	44.89288
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Accolade Elm	Ulmus	Morton	10/27/2021	-93.2677	44.88844
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/27/2021	-93.2677	44.88964
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	10/27/2021	-93.2678	44.88771
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladus	Dioicus	10/27/2021	-93.2678	44.88635
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/27/2021	-93.2677	44.89266
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	10/27/2021	-93.2678	44.88745
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/27/2021	-93.2679	44.89368
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/27/2021	-93.2677	44.88983
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/27/2021	-93.2679	44.89346
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Ironwood, American Hornbeam	Ostrya	Virginiana	10/27/2021	-93.2679	44.89306
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	10/27/2021	-93.2678	44.88763
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/27/2021	-93.2677	44.89321
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	10/27/2021	-93.2678	44.88869
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Accolade Elm	Ulmus	Morton	10/27/2021	-93.2677	44.8883
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/27/2021	-93.2677	44.88999
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladus	Dioicus	10/27/2021	-93.2678	44.88927
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	10/27/2021	-93.2678	44.88672
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Honeylocust	Gleditsia	Tricanthos	10/27/2021	-93.2678	44.8862
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/27/2021	-93.2677	44.89281
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	10/27/2021	-93.2677	44.88785
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Amur Maackia	Maackia	Amurensis	10/27/2021	-93.2677	44.89329
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/27/2021	-93.2677	44.89274
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	10/27/2021	-93.2677	44.88991
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladus	Dioicus	10/27/2021	-93.2678	44.88916
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/27/2021	-93.2677	44.88974
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	10/27/2021	-93.2678	44.88657
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/27/2021	-93.2677	44.89304
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	10/27/2021	-93.2677	44.88803
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 35	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladus	Dioicus	10/27/2021	-93.2678	44.88644
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	5/9/2022	-93.4313	45.06033
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/9/2022	-93.4312	45.06027
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/9/2022	-93.4356	45.06201
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Honeylocust	Gleditsia	Tricanthos	5/9/2022	-93.4235	45.05844
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Honeylocust	Gleditsia	Tricanthos	5/9/2022	-93.4233	45.05843
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/9/2022	-93.4307	45.05999
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/9/2022	-93.4362	45.06213
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	5/9/2022	-93.4368	45.06225
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	5/9/2022	-93.4316	45.06051
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Autumn Brilliance Serviceberry	Amelanchier	x Grandiflora	5/9/2022	-93.435	45.06187

Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Showy Mountain Ash	Sorbus	Decora	5/9/2022	-93.4224	45.05844
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Autumn Brilliance Servi	Amelanch	x Grandiflora	5/9/2022	-93.4351	45.06191
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	New Horizon Elm	Ulmus	Japonica x Pumila	5/9/2022	-93.4302	45.05974
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Autumn Brilliance Servi	Amelanch	x Grandiflora	5/9/2022	-93.4301	45.05968
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	New Horizon Elm	Ulmus	Japonica x Pumila	5/9/2022	-93.4304	45.05984
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Autumn Brilliance Servi	Amelanch	x Grandiflora	5/9/2022	-93.4299	45.05958
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/9/2022	-93.4364	45.06216
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/9/2022	-93.4311	45.06021
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Showy Mountain Ash	Sorbus	Decora	5/9/2022	-93.4222	45.05844
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	5/9/2022	-93.4228	45.05843
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Autumn Brilliance Servi	Amelanch	x Grandiflora	5/9/2022	-93.4318	45.06061
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	5/9/2022	-93.4365	45.0622
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Autumn Brilliance Servi	Amelanch	x Grandiflora	5/9/2022	-93.43	45.05963
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Showy Mountain Ash	Sorbus	Decora	5/9/2022	-93.4238	45.05845
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	5/9/2022	-93.4225	45.05844
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Basswood	Tilia	Americana	5/9/2022	-93.4354	45.06196
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	5/9/2022	-93.4227	45.05843
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	5/9/2022	-93.4305	45.05992
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Autumn Brilliance Servi	Amelanch	x Grandiflora	5/9/2022	-93.4317	45.06056
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Autumn Brilliance Servi	Amelanch	x Grandiflora	5/9/2022	-93.4353	45.06194
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Showy Mountain Ash	Sorbus	Decora	5/9/2022	-93.424	45.05845
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Honeylocust	Gleditsia	Tricanthos	5/9/2022	-93.4236	45.05844
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	New Horizon Elm	Ulmus	Japonica x Pumila	5/9/2022	-93.4303	45.05979
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	St Croix Elm	Ulmus	Americana St Croix	5/10/2022	-93.4116	45.05848
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	5/10/2022	-93.4184	45.05854
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	5/10/2022	-93.4181	45.05854
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Crabapple	Malus	Spp	5/10/2022	-93.4103	45.05847
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	5/10/2022	-93.4164	45.05855
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	St Croix Elm	Ulmus	Americana St Croix	5/10/2022	-93.4112	45.05848
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Crabapple	Malus	Spp	5/10/2022	-93.4105	45.05847
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	5/10/2022	-93.4165	45.05855
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	5/10/2022	-93.4186	45.05854
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Crabapple	Malus	Spp	5/10/2022	-93.4108	45.05847
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	5/10/2022	-93.4187	45.05853
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	5/10/2022	-93.417	45.05855
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	5/10/2022	-93.4189	45.05853
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	5/10/2022	-93.4165	45.05855
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 61	Existing	Red Maple	Acer	Rubrum	6/7/2022	-93.4411	45.06131
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 61	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	6/7/2022	-93.441	45.06133
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 61	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	6/7/2022	-93.4411	45.0613
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Columna	9/27/2022	-93.3266	45.06669
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Bur Oak	Quercus	Macrocarpa	9/27/2022	-93.3268	45.06703
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	9/27/2022	-93.3284	45.07026
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	9/27/2022	-93.3313	45.07512
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/27/2022	-93.3263	45.0663
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	9/27/2022	-93.3285	45.0702
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	9/27/2022	-93.3253	45.06339
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	9/27/2022	-93.3254	45.06214
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	9/27/2022	-93.3287	45.07076
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Accolade Elm	Ulmus	Morton	9/27/2022	-93.3256	45.06527
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Bur Oak	Quercus	Macrocarpa	9/27/2022	-93.3264	45.06699
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	9/27/2022	-93.3291	45.07079
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/27/2022	-93.3311	45.07424
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Katsura Tree	Cercidiphy	Japonicum	9/27/2022	-93.3264	45.06365
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Katsura Tree	Cercidiphy	Japonicum	9/27/2022	-93.3274	45.06865
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Crabapple	Malus	Spp	9/27/2022	-93.3257	45.06417
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	9/27/2022	-93.3293	45.07115
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Accolade Elm	Ulmus	Morton	9/27/2022	-93.3306	45.07302
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	9/27/2022	-93.3253	45.06354
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Accolade Elm	Ulmus	Morton	9/27/2022	-93.3303	45.07327
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	9/27/2022	-93.3256	45.06333
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	St Croix Elm	Ulmus	Americana St Croix	9/27/2022	-93.3253	45.06238
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	9/27/2022	-93.3294	45.07124
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	9/27/2022	-93.3312	45.07484
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	9/27/2022	-93.3287	45.07015
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Columna	9/27/2022	-93.3266	45.06678
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	9/27/2022	-93.3292	45.07156
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	9/27/2022	-93.3307	45.07323
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Crabapple	Malus	Spp	9/27/2022	-93.3254	45.06441
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Columna	9/27/2022	-93.3262	45.06671
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Accolade Elm	Ulmus	Morton	9/27/2022	-93.3257	45.0656
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	9/27/2022	-93.3313	45.075
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Accolade Elm	Ulmus	Morton	9/27/2022	-93.326	45.06544
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	9/27/2022	-93.3298	45.0719
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	9/27/2022	-93.3259	45.0651
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	9/27/2022	-93.33	45.07283

Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	9/27/2022	-93.3271	45.06805
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/27/2022	-93.3252	45.06185
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Bur Oak	Quercus	Macrocarpa	9/27/2022	-93.3265	45.06715
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Bur Oak	Quercus	Macrocarpa	9/27/2022	-93.325	45.06146
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Accolade Elm	Ulmus	Morton	9/27/2022	-93.3256	45.06514
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/27/2022	-93.3306	45.07354
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	St Croix Elm	Ulmus	Americana St Croix	9/27/2022	-93.3253	45.06254
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Accolade Elm	Ulmus	Morton	9/27/2022	-93.3307	45.07313
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/27/2022	-93.3314	45.0746
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Colurna	9/27/2022	-93.3265	45.0666
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	9/27/2022	-93.3261	45.06369
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	9/27/2022	-93.3286	45.07034
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	9/27/2022	-93.33	45.07217
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	St Croix Elm	Ulmus	Americana St Croix	9/27/2022	-93.3253	45.06289
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	9/27/2022	-93.3286	45.07064
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	9/27/2022	-93.3275	45.06884
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Bur Oak	Quercus	Macrocarpa	9/27/2022	-93.3252	45.06119
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/27/2022	-93.3263	45.06621
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/27/2022	-93.3252	45.06285
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/27/2022	-93.326	45.06633
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	9/27/2022	-93.3253	45.06369
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Accolade Elm	Ulmus	Morton	9/27/2022	-93.3259	45.0652
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Crabapple	Malus	Spp	9/27/2022	-93.3295	45.07191
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Accolade Elm	Ulmus	Morton	9/27/2022	-93.3259	45.06534
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	9/27/2022	-93.3255	45.0624
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	9/27/2022	-93.3285	45.06978
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Colurna	9/27/2022	-93.3261	45.06655
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/27/2022	-93.3253	45.06199
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Crabapple	Malus	Spp	9/27/2022	-93.3254	45.06431
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	9/27/2022	-93.3308	45.07335
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	9/27/2022	-93.3309	45.07346
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Bur Oak	Quercus	Macrocarpa	9/27/2022	-93.325	45.06165
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	9/27/2022	-93.3287	45.07048
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Katsura Tree	Cercidiphylla	Japonicum	9/27/2022	-93.3262	45.06367
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	9/27/2022	-93.3288	45.07057
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/27/2022	-93.3252	45.06273
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/27/2022	-93.3309	45.0739
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	9/27/2022	-93.3257	45.06446
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	9/27/2022	-93.327	45.06792
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	9/27/2022	-93.3268	45.06763
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Crabapple	Malus	Spp	9/27/2022	-93.3295	45.07208
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	9/27/2022	-93.3312	45.07518
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/27/2022	-93.3255	45.06271
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Crabapple	Malus	Spp	9/27/2022	-93.3257	45.06424
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/27/2022	-93.3313	45.0745
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Bur Oak	Quercus	Macrocarpa	9/27/2022	-93.325	45.06182
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	St Croix Elm	Ulmus	Americana St Croix	9/27/2022	-93.3253	45.06218
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	9/27/2022	-93.3258	45.06483
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	9/27/2022	-93.3284	45.06965
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/27/2022	-93.3263	45.06612
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	9/27/2022	-93.3289	45.07052
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	St Croix Elm	Ulmus	Americana St Croix	9/27/2022	-93.3253	45.06269
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/27/2022	-93.3312	45.07436
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	9/27/2022	-93.3251	45.06233
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/27/2022	-93.3307	45.07374
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	9/27/2022	-93.3297	45.07176
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Bur Oak	Quercus	Macrocarpa	9/27/2022	-93.3267	45.06688
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	9/27/2022	-93.326	45.06378
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	9/27/2022	-93.3254	45.06229
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Katsura Tree	Cercidiphylla	Japonicum	9/27/2022	-93.3273	45.06852
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	9/27/2022	-93.3276	45.06901
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	9/27/2022	-93.3256	45.06348
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	9/27/2022	-93.329	45.07125
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	9/27/2022	-93.3312	45.07523
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	9/27/2022	-93.3252	45.06256
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/27/2022	-93.3252	45.06167
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	9/27/2022	-93.3256	45.06372
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Accolade Elm	Ulmus	Morton	9/27/2022	-93.3303	45.07335
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/27/2022	-93.331	45.07407
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Crabapple	Malus	Spp	9/27/2022	-93.3293	45.07174
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	9/27/2022	-93.3286	45.06994
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Bur Oak	Quercus	Macrocarpa	9/27/2022	-93.3269	45.06717
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	9/27/2022	-93.3294	45.07134
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	9/27/2022	-93.3313	45.07492
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	9/27/2022	-93.3301	45.07298
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	9/27/2022	-93.3256	45.06314

Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/27/2022	-93.3262	45.06604
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Bur Oak	Quercus	Macrocarpa	9/27/2022	-93.3253	45.06158
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	9/27/2022	-93.3288	45.07037
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	9/27/2022	-93.3253	45.06326
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	9/27/2022	-93.3258	45.06389
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	9/27/2022	-93.3291	45.07142
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	9/27/2022	-93.3254	45.06464
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	9/27/2022	-93.3258	45.06471
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Ohio Buckeye	Aesculus	Glabra	9/27/2022	-93.3255	45.06288
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	9/27/2022	-93.3252	45.06243
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	9/27/2022	-93.3258	45.06498
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Basswood	Tilia	Americana	9/27/2022	-93.3298	45.07197
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Bur Oak	Quercus	Macrocarpa	9/27/2022	-93.3253	45.06144
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	9/27/2022	-93.3258	45.06587
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Crabapple	Malus	Spp	9/27/2022	-93.3254	45.06414
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Bur Oak	Quercus	Macrocarpa	9/27/2022	-93.325	45.06156
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	9/27/2022	-93.328	45.06959
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	9/27/2022	-93.3269	45.06775
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocla	Dioicus	9/27/2022	-93.3309	45.07431
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	9/27/2022	-93.3292	45.07092
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 152	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	9/27/2022	-93.3255	45.06493
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 2	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/3/2022	-93.3084	45.01581
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 2	Existing	Regal Prince Oak	Quercus	x Warei	10/3/2022	-93.3084	45.01546
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 2	Existing	Honeylocust	Gleditsia	Tricanthos	10/3/2022	-93.3084	45.01531
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 2	Existing	Honeylocust	Gleditsia	Tricanthos	10/3/2022	-93.3084	45.01612
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 2	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	10/3/2022	-93.3084	45.01605
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 2	Existing	Regal Prince Oak	Quercus	x Warei	10/3/2022	-93.3084	45.01525
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 2	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	10/3/2022	-93.3084	45.01656
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 2	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/3/2022	-93.3085	45.01576
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Brooklyn Park Lit	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Columna	10/4/2022	-93.3757	45.10982
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Brooklyn Park Lit	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Columna	10/4/2022	-93.3763	45.10983
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Brooklyn Park Lit	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	10/4/2022	-93.3754	45.11085
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Brooklyn Park Lit	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	10/4/2022	-93.3756	45.11086
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Brooklyn Park Lit	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/4/2022	-93.3754	45.10971
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Brooklyn Park Lit	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/4/2022	-93.3755	45.11066
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Brooklyn Park Lit	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/4/2022	-93.3755	45.10975
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Brooklyn Park Lit	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/4/2022	-93.3756	45.11053
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Brooklyn Park Lit	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/4/2022	-93.3756	45.11059
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Brooklyn Park Lit	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/4/2022	-93.3755	45.11059
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Brooklyn Park Lit	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/4/2022	-93.3757	45.10971
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Brooklyn Park Lit	Existing	Snake Bark Maple	Acer	Pensylvanicum	10/4/2022	-93.376	45.10996
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Plymouth Comm	Existing	River Birch	Betula	Nigra	10/7/2022	-93.48	45.02259
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Amur Maackia	Maackia	Amurensis	10/11/2022	-93.4608	45.07604
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Columna	10/11/2022	-93.4608	45.076
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Horse Chestnut	Aesculus	Hippocastanum	10/11/2022	-93.3254	45.12304
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/11/2022	-93.3217	45.12281
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/11/2022	-93.3226	45.12289
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	10/11/2022	-93.3257	45.12307
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Amur Maackia	Maackia	Amurensis	10/11/2022	-93.4608	45.07587
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Columna	10/11/2022	-93.4608	45.07591
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Amur Maackia	Maackia	Amurensis	10/11/2022	-93.3242	45.12299
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Horse Chestnut	Aesculus	Hippocastanum	10/11/2022	-93.325	45.12301
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	10/11/2022	-93.3246	45.12302
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Columna	10/11/2022	-93.4608	45.07609
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/11/2022	-93.3228	45.12289
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Amur Maackia	Maackia	Amurensis	10/11/2022	-93.324	45.12298
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Turkish Hazel	Corylus	Columna	10/11/2022	-93.4608	45.07582
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Amur Maackia	Maackia	Amurensis	10/11/2022	-93.4608	45.07595
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Horse Chestnut	Aesculus	Hippocastanum	10/11/2022	-93.3252	45.12289
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	10/11/2022	-93.3255	45.12305
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	10/11/2022	-93.322	45.12285
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax Foreited Lots	Existing	Ironwood, American Ho	Ostrya	Virginiana	10/12/2022	-93.3128	45.00169
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Dawn Redwood	Metasequ	Glyptostroboides	10/12/2022	-93.2522	44.93395
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax Foreited Lots	Existing	Cucumber Magnolia	Magnolia	Acuminata	10/12/2022	-93.3135	45.00881
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Dawn Redwood	Metasequ	Glyptostroboides	10/12/2022	-93.2522	44.93399
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Dawn Redwood	Metasequ	Glyptostroboides	10/12/2022	-93.2522	44.93385
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Accolade Elm	Ulmus	Morton	10/12/2022	-93.2522	44.93402
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax Foreited Lots	Existing	Ironwood, American Ho	Ostrya	Virginiana	10/12/2022	-93.3129	45.00167
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax Foreited Lots	Existing	Dawn Redwood	Metasequ	Glyptostroboides	10/12/2022	-93.3135	45.00897
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax Foreited Lots	Existing	Cucumber Magnolia	Magnolia	Acuminata	10/12/2022	-93.3135	45.00876
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots	Existing	Accolade Elm	Ulmus	Morton	10/12/2022	-93.2522	44.93393
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax Foreited Lots	Existing	Tamarack, Eastern Larcl	Larix	Laricina	10/12/2022	-93.3129	45.00172
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax Foreited Lots	Existing	Dawn Redwood	Metasequ	Glyptostroboides	10/12/2022	-93.3136	45.00894
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax Foreited Lots	Existing	Tamarack, Eastern Larcl	Larix	Laricina	10/12/2022	-93.3128	45.00176
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax Foreited Lots	Existing	Bald Cypress	Taxodium	Distichum	10/12/2022	-93.313	45.00167
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax Foreited Lots	Existing	Ironwood, American Ho	Ostrya	Virginiana	10/12/2022	-93.3128	45.0017



Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax Foreited Lots Existing	Cucumber Magnolia	Magnolia Acuminata	10/12/2022	-93.3135	45.0088
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax forfeited lots Existing	Dawn Redwood	Metasequ Glyptostroboides	10/12/2022	-93.2522	44.93389
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Tax Foreited Lots Existing	Dawn Redwood	Metasequ Glyptostroboides	10/12/2022	-93.3135	45.00889
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 1 Existing	American Elm	Ulmus Americana	10/13/2022	-93.4123	44.82405
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 1 Existing	American Elm	Ulmus Americana	10/13/2022	-93.4124	44.82409
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 1 Existing	American Elm	Ulmus Americana	10/13/2022	-93.4121	44.82398
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 1 Existing	American Elm	Ulmus Americana	10/13/2022	-93.412	44.82393
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Adult Correction Existing	River Birch	Betula Nigra	10/14/2022	-93.4788	44.98985
Hennepin County Planting Project 2020-2022	Hennepin County Existing	American Elm	Ulmus Americana	10/17/2022	-93.4623	44.89451
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	Eastern White Pine	Pinus Strobus	10/24/2022	-93.3414	45.05364
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	Black Hills Spruce	Picea Glauca var. densata	10/24/2022	-93.3413	45.05364
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladioic	10/24/2022	-93.3414	45.05375
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	Showy Mountain Ash	Sorbus Decora	10/24/2022	-93.342	45.05335
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladioic	10/24/2022	-93.3413	45.0539
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	Black Hills Spruce	Picea Glauca var. densata	10/24/2022	-93.3413	45.05356
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	Unknown Serviceberry	Amelanch Spp	10/24/2022	-93.342	45.05339
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	Eastern White Pine	Pinus Strobus	10/24/2022	-93.3413	45.0536
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	Black Hills Spruce	Picea Glauca var. densata	10/24/2022	-93.3413	45.0537
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	Princeton Elm	Ulmus Americana Princetc	10/24/2022	-93.3423	45.0534
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa Reticulata	10/25/2022	-93.3212	44.8768
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa Reticulata	10/25/2022	-93.3212	44.8758
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Unknown Hawthorn	Crataegus Spp	10/25/2022	-93.3212	44.87745
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	American Elm	Ulmus Americana	10/25/2022	-93.3419	45.05348
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Unknown Hawthorn	Crataegus Spp	10/25/2022	-93.3212	44.87765
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa Reticulata	10/25/2022	-93.3212	44.87589
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladioic	10/25/2022	-93.3212	44.87562
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Honeylocust	Gleditsia Tricanthos	10/25/2022	-93.3212	44.87529
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Crabapple	Malus Spp	10/25/2022	-93.3212	44.87518
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Crabapple	Malus Spp	10/25/2022	-93.3212	44.87506
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Accolade Elm	Ulmus Morton	10/25/2022	-93.3212	44.87727
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Accolade Elm	Ulmus Morton	10/25/2022	-93.3212	44.87715
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa Reticulata	10/25/2022	-93.3212	44.87597
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladioic	10/25/2022	-93.3212	44.87552
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa Reticulata	10/25/2022	-93.3212	44.87697
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Unknown Hawthorn	Crataegus Spp	10/25/2022	-93.3213	44.87754
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Crabapple	Malus Spp	10/25/2022	-93.3212	44.87495
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Accolade Elm	Ulmus Morton	10/25/2022	-93.3212	44.87704
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa Reticulata	10/25/2022	-93.3212	44.87688
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Honeylocust	Gleditsia Tricanthos	10/25/2022	-93.3212	44.87542
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Honeylocust	Gleditsia Tricanthos	10/25/2022	-93.3212	44.87536
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladioic	10/25/2022	-93.3212	44.8757
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 31 Existing	Accolade Elm	Ulmus Morton	10/25/2022	-93.3212	44.87736
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	American Elm	Ulmus Americana	10/26/2022	-93.3418	45.05351
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	Ohio Buckeye	Aesculus Glabra	10/27/2022	-93.3414	45.0536
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	Ironwood, American Ho	Ostrya Virginiana	10/27/2022	-93.3412	45.05388
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	Crabapple	Malus Spp	10/27/2022	-93.3417	45.05339
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	Crabapple	Malus Spp	10/27/2022	-93.3418	45.05341
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	Accolade Elm	Ulmus Morton	10/27/2022	-93.3412	45.05399
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	Crabapple	Malus Spp	10/27/2022	-93.3417	45.05348
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 10 Existing	Ginkgo	Ginkgo Biloba	10/27/2022	-93.3413	45.05369
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 1 Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa Reticulata	10/28/2022	-93.3869	44.80799
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 1 Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa Reticulata	10/28/2022	-93.3646	44.80795
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 1 Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa Reticulata	10/28/2022	-93.3648	44.80794
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 1 Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa Reticulata	10/28/2022	-93.3645	44.80795
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 1 Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa Reticulata	10/28/2022	-93.3709	44.80799
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	Hackberry	Celtis Occidentalis	11/3/2022	-93.4295	45.03345
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladioic	11/3/2022	-93.4266	45.03355
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	Northern Catalpa	Catalpa Speciosa	11/3/2022	-93.4272	45.03357
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	Ginkgo	Ginkgo Biloba	11/3/2022	-93.4307	45.03327
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	River Birch	Betula Nigra	11/3/2022	-93.4138	45.03314
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	Northern Catalpa	Catalpa Speciosa	11/3/2022	-93.4269	45.03356
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	Northern Catalpa	Catalpa Speciosa	11/3/2022	-93.4275	45.03357
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	Ginkgo	Ginkgo Biloba	11/3/2022	-93.4237	45.03335
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	Swamp White Oak	Quercus Bicolor	11/3/2022	-93.4172	45.03304
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladioic	11/3/2022	-93.4148	45.03311
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	Crabapple	Malus Spp	11/3/2022	-93.4231	45.0333
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	Crabapple	Malus Spp	11/3/2022	-93.4232	45.03331
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	Crabapple	Malus Spp	11/3/2022	-93.4477	45.02804
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	Ginkgo	Ginkgo Biloba	11/3/2022	-93.4239	45.03337
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	American Elm	Ulmus Americana	11/3/2022	-93.4371	45.03185
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladioic	11/3/2022	-93.4144	45.03312
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	Crabapple	Malus Spp	11/3/2022	-93.4112	45.0332
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	Crabapple	Malus Spp	11/3/2022	-93.4471	45.02816
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	Crabapple	Malus Spp	11/3/2022	-93.4185	45.03302
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	American Elm	Ulmus Americana	11/3/2022	-93.4414	45.03035
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9 Existing	River Birch	Betula Nigra	11/3/2022	-93.4137	45.03314

Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad dioicus	11/3/2022	-93.4146	45.03311
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Swamp White Oak	Quercus bicolor	11/3/2022	-93.4124	45.03318
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Ginkgo	Ginkgo biloba	11/3/2022	-93.4242	45.03337
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	River Birch	Betula nigra	11/3/2022	-93.4158	45.03307
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Cockspur Hawthorn	Crataegus crusgalli	11/3/2022	-93.4175	45.03303
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus spp	11/3/2022	-93.4313	45.03313
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Cockspur Hawthorn	Crataegus crusgalli	11/3/2022	-93.4176	45.03303
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus spp	11/3/2022	-93.4481	45.028
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Hackberry	Celtis occidentalis	11/3/2022	-93.4253	45.03345
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus spp	11/3/2022	-93.4417	45.03026
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Northern Catalpa	Catalpa speciosa	11/3/2022	-93.4282	45.03356
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Ginkgo	Ginkgo biloba	11/3/2022	-93.4312	45.03316
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Hackberry	Celtis occidentalis	11/3/2022	-93.4297	45.03343
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Swamp White Oak	Quercus bicolor	11/3/2022	-93.4126	45.03317
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus spp	11/3/2022	-93.4182	45.03302
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Ginkgo	Ginkgo biloba	11/3/2022	-93.4244	45.0334
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad dioicus	11/3/2022	-93.4291	45.03349
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	River Birch	Betula nigra	11/3/2022	-93.4162	45.03307
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	American Elm	Ulmus americana	11/3/2022	-93.4411	45.03048
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Hackberry	Celtis occidentalis	11/3/2022	-93.4301	45.03336
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus spp	11/3/2022	-93.4111	45.03322
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	London Planetree	Platanus xacerifolia	11/3/2022	-93.4152	45.03309
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa reticulata	11/3/2022	-93.4363	45.03204
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Ginkgo	Ginkgo biloba	11/3/2022	-93.4238	45.03335
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus spp	11/3/2022	-93.4408	45.03061
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Swamp White Oak	Quercus bicolor	11/3/2022	-93.4168	45.03305
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Northern Catalpa	Catalpa speciosa	11/3/2022	-93.4276	45.03357
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	River Birch	Betula nigra	11/3/2022	-93.4132	45.03315
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad dioicus	11/3/2022	-93.4288	45.03352
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	River Birch	Betula nigra	11/3/2022	-93.4157	45.03308
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Hackberry	Celtis occidentalis	11/3/2022	-93.425	45.03344
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Northern Catalpa	Catalpa speciosa	11/3/2022	-93.4281	45.03356
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad dioicus	11/3/2022	-93.4264	45.03355
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Ginkgo	Ginkgo biloba	11/3/2022	-93.431	45.0332
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Hackberry	Celtis occidentalis	11/3/2022	-93.4294	45.03347
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus spp	11/3/2022	-93.4317	45.03307
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Cockspur Hawthorn	Crataegus crusgalli	11/3/2022	-93.4117	45.03319
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus spp	11/3/2022	-93.441	45.03052
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	London Planetree	Platanus xacerifolia	11/3/2022	-93.4142	45.03313
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus spp	11/3/2022	-93.4235	45.03335
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	River Birch	Betula nigra	11/3/2022	-93.4156	45.03309
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	River Birch	Betula nigra	11/3/2022	-93.4139	45.03313
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	American Elm	Ulmus americana	11/3/2022	-93.4416	45.0303
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus spp	11/3/2022	-93.4229	45.03329
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	American Elm	Ulmus americana	11/3/2022	-93.4475	45.02809
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Ginkgo	Ginkgo biloba	11/3/2022	-93.4244	45.0334
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus spp	11/3/2022	-93.4183	45.03302
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Swamp White Oak	Quercus bicolor	11/3/2022	-93.4167	45.03305
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Swamp White Oak	Quercus bicolor	11/3/2022	-93.4166	45.03306
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Ginkgo	Ginkgo biloba	11/3/2022	-93.4304	45.03333
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus spp	11/3/2022	-93.4469	45.02824
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Showy Mountain Ash	Sorbus decora	11/3/2022	-93.4181	45.03303
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Ginkgo	Ginkgo biloba	11/3/2022	-93.424	45.03337
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Hackberry	Celtis occidentalis	11/3/2022	-93.4293	45.03347
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Northern Catalpa	Catalpa speciosa	11/3/2022	-93.4278	45.03357
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Ginkgo	Ginkgo biloba	11/3/2022	-93.4248	45.03342
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	American Elm	Ulmus americana	11/3/2022	-93.4372	45.03182
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Hackberry	Celtis occidentalis	11/3/2022	-93.4257	45.03349
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Ginkgo	Ginkgo biloba	11/3/2022	-93.4309	45.03321
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	London Planetree	Platanus xacerifolia	11/3/2022	-93.4153	45.03309
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad dioicus	11/3/2022	-93.4151	45.03309
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad dioicus	11/3/2022	-93.429	45.03351
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Swamp White Oak	Quercus bicolor	11/3/2022	-93.417	45.03305
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Swamp White Oak	Quercus bicolor	11/3/2022	-93.4127	45.03317
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnoclad dioicus	11/3/2022	-93.4263	45.03353
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Hackberry	Celtis occidentalis	11/3/2022	-93.4298	45.03341
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Cockspur Hawthorn	Crataegus crusgalli	11/3/2022	-93.4178	45.03303
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Ginkgo	Ginkgo biloba	11/3/2022	-93.4302	45.03335
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa reticulata	11/3/2022	-93.4366	45.03197
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Northern Catalpa	Catalpa speciosa	11/3/2022	-93.4274	45.03358
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Ginkgo	Ginkgo biloba	11/3/2022	-93.4308	45.03324
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	River Birch	Betula nigra	11/3/2022	-93.416	45.03306
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa reticulata	11/3/2022	-93.4377	45.03169
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Cockspur Hawthorn	Crataegus crusgalli	11/3/2022	-93.4121	45.03318
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa reticulata	11/3/2022	-93.4365	45.03201
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	American Elm	Ulmus americana	11/3/2022	-93.4476	45.02806

Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	11/3/2022	-93.4123	45.03319
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	11/3/2022	-93.4251	45.03344
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	11/3/2022	-93.4262	45.03352
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Cockspur Hawthorn	Crataegus	Crusgalli	11/3/2022	-93.4119	45.03318
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	River Birch	Betula	Nigra	11/3/2022	-93.4161	45.03307
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	River Birch	Betula	Nigra	11/3/2022	-93.413	45.03316
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	11/3/2022	-93.4374	45.03177
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus	Spp	11/3/2022	-93.4114	45.03321
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	River Birch	Betula	Nigra	11/3/2022	-93.4163	45.03306
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	11/3/2022	-93.4285	45.03354
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus	Spp	11/3/2022	-93.4315	45.0331
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Japanese Tree Lilac	Syringa	Reticulata	11/3/2022	-93.4373	45.03179
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	11/3/2022	-93.4259	45.03351
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	11/3/2022	-93.426	45.03351
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	11/3/2022	-93.415	45.03311
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus	Spp	11/3/2022	-93.411	45.03322
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	11/3/2022	-93.4268	45.03356
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	11/3/2022	-93.4254	45.03347
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	River Birch	Betula	Nigra	11/3/2022	-93.4134	45.03314
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	11/3/2022	-93.4273	45.03358
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	11/3/2022	-93.4249	45.03343
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	11/3/2022	-93.4305	45.03331
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Swamp White Oak	Quercus	Bicolor	11/3/2022	-93.4125	45.03318
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	River Birch	Betula	Nigra	11/3/2022	-93.4136	45.03314
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	River Birch	Betula	Nigra	11/3/2022	-93.4165	45.03306
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	River Birch	Betula	Nigra	11/3/2022	-93.4131	45.03316
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus	Spp	11/3/2022	-93.4234	45.03333
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	11/3/2022	-93.428	45.03357
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus	Spp	11/3/2022	-93.4479	45.02802
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	11/3/2022	-93.4173	45.03304
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	River Birch	Betula	Nigra	11/3/2022	-93.4141	45.03313
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	11/3/2022	-93.4243	45.03338
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus	Spp	11/3/2022	-93.423	45.03329
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Northern Catalpa	Catalpa	Speciosa	11/3/2022	-93.4271	45.03357
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	River Birch	Betula	Nigra	11/3/2022	-93.4164	45.03306
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	11/3/2022	-93.4413	45.03038
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	11/3/2022	-93.4145	45.03312
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	River Birch	Betula	Nigra	11/3/2022	-93.4128	45.03317
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	11/3/2022	-93.4284	45.03355
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	11/3/2022	-93.4474	45.02811
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Showy Mountain Ash	Sorbus	Decora	11/3/2022	-93.4116	45.03321
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	River Birch	Betula	Nigra	11/3/2022	-93.4154	45.03309
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	11/3/2022	-93.4412	45.03044
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	11/3/2022	-93.4472	45.02814
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus	Spp	11/3/2022	-93.4409	45.03057
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus	Spp	11/3/2022	-93.4314	45.03311
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	11/3/2022	-93.4292	45.03349
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	11/3/2022	-93.4369	45.03188
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	American Elm	Ulmus	Americana	11/3/2022	-93.4368	45.03193
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus	Spp	11/3/2022	-93.4418	45.03019
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus	Spp	11/3/2022	-93.447	45.02821
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Kentucky Coffeetree	Gymnocladia	Dioicus	11/3/2022	-93.4287	45.03352
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	11/3/2022	-93.43	45.0334
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	11/3/2022	-93.4258	45.03349
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Hackberry	Celtis	Occidentalis	11/3/2022	-93.4256	45.03348
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Crabapple	Malus	Spp	11/3/2022	-93.442	45.03012
Hennepin County Planting Project 2020-2022	CSAH 9	Existing	Ginkgo	Ginkgo	Biloba	11/3/2022	-93.4246	45.03341

# Social Impacts



# City Forest Carbon Project

## Social Impacts



### *UN Sustainable Development Goals*

The 17 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) are an urgent call for action and global partnership among all countries, representing key benchmarks for creating a better world and environment for everyone. Well-designed and managed urban forests make significant contributions to the environmental sustainability, economic viability and livability of cities. They help mitigate climate change and natural disasters, reduce energy costs, poverty and malnutrition, and provide ecosystem services and public benefits. See more details in the CFC Carbon Project Social Impact Reference Guide.

### *Instructions*

This template sets out all relevant SDGs and lists various urban forest project activities that fall within each SDG. Evaluate the SDGs to determine how your carbon project provides social impacts that may contribute towards achievement of the global goals. Check the box(es) that contain one of your project activities and describe in no fewer than two sentences how your project activities align with the corresponding SDG. On page 12, select the icon for three to five of the most relevant SDGs to your project and provide any additional information.

## SDG 3 – Good Health and Well Being

Goal: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

Examples of project activities include, but are not limited to:

- ☒ Plant or protect trees to reduce or remove air pollutants
  - ☐ If planting trees, select trees for reduced pollen counts and irritant production
- ☒ Plant or protect trees to create shade, provide UV exposure protection, reduce extreme heat negative effects, and/or reduce temperatures to relieve urban heat effects
  - ☐ Design project to buffer sounds, optimize biodiversity, or create nature experiences
  - ☐ Locate project near vulnerable populations, such as children or elderly
- ☒ Locate project near high volume roads to screen pollutants
  - ☐ Locate project near people to encourage recreation, provide new parks or green space, or otherwise promote an active lifestyle
  - ☐ Locate project near schools, elderly facilities, or mental health services to promote nature-based wellness, attention restoration, or other mental well-being
  - ☐ Locate project in area with conditions of project-defined high inequity to trees, such as at schools, affordable or subsidized housing, formerly redlined neighborhoods, areas with high property vacancy rates, or area with high proportion of renters
- ☒ Reduce stormwater runoff or improve infiltration rates
  - ☐ Design project to reduce human exposure to specific pollutants or toxins
  - ☐ Other

The trees planted through the Hennepin County Planting Project 2020-2022 were all planted in Hennepin County, a very developed and impervious landscape. In addition to carbon sequestration, these trees provide other co-benefits to the urban core including the reduction of air pollution, urban heat effects and stormwater runoff. Most trees were planted as street trees, acting as a screen for particulate air pollution, specifically from traffic. These trees also increase the stormwater infiltration rate of the urban soils.

## SDG 6 – Clean Water and Sanitation

Goal: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

Examples of project activities include, but are not limited to:

- ☐ Research and assess environmental injustices related to water in project area
- ☐ Locate project near high-traffic roads or to otherwise improve, mitigate, or remediate toxic landscapes near water
- ☐ Protect or plant trees to improve historically or culturally important sites related to water that have been degraded and/or neglected
- ☒ Reduce stormwater by planting or protecting trees
- ☐ Plant forested buffers adjacent to streams, rivers, wetlands, or floodplains
- ☐ Prevent soil erosion by protect steep slopes
- ☒ Improve infiltration rates
- ☐ Improve, mitigate, or remediate toxic landscapes and human exposure to risk
- ☐ Drought resistance, such as selecting appropriate water-efficient trees for project climate zone
- ☐ Other

The trees planted through the Hennepin County Planting Project 2020-2022 mitigate stormwater runoff and increase the infiltration rates of urban soils.

## SDG 8 – Decent Work and Economic Growth

Goal: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

Examples of project activities include, but are not limited to:

- ☐ Community participation in project implementation, including such things as providing access to financial resources for ongoing community-based care
- ☐ Emphasize local hiring and support small businesses
- ☒ Promote local economic opportunities through workforce training, career pathway development, or other employment
- ☐ Other

The expansion of the urban tree canopy through the Hennepin County Planting Project 2020-2022 will generate the need for an expanded environmental workforce to support the planting, auditing and maintenance of trees. Partners of this planting project are committed to supporting urban arborist workforce programs that focus on youth and young adults from our community, providing paid training opportunities and a pathway to sustainable, living wage jobs.



## SDG 10 – Reduced Inequalities

Goal: Reduce inequalities within and among countries

Examples of project activities include, but are not limited to:

- ☐ Provide connections and cohesion for social health, such as create or reinforce places that promote informal interactions, engage local residents and users in tree management, include symbolic or cultural elements, or other events
- ☐ Research, understand, and design to address understand historic and current sociocultural inequities, community health conditions, environmental injustices, or prior local greening efforts in community
- ☐ Locate project near vulnerable populations, such as children or elderly, to provide air quality improvements or buffer against extreme heat effects
- ☐ Locate project in high-density residential areas or where there is a lack of trees to improve access and promote an active lifestyle
- ☐ Locate project near schools, elderly facilities, or mental health services to promote nature-based wellness, attention restoration, or other mental well-being
- ☒ Locate project in area with conditions of project-defined high inequity to trees, such as at schools, affordable or subsidized housing, formerly redlined neighborhoods, areas with high property vacancy rates, or area with high proportion of renters
- ☐ Locate project near high-traffic roads or to otherwise improve, mitigate, or remediate toxic landscapes
- ☐ Protect or plant trees to improve historically or culturally important sites that have been degraded and/or neglected
- ☐ Community engagement in project design, including such things as engaging and respecting existing relationships and social networks, community cultural traditions, and public participation methods that are empowering and inclusive
- ☐ Community participation in project implementation, including such things as addressing and removing barriers to participation, promote ongoing community-based care and access to financial resources
- ☐ Emphasize local hiring and support small businesses
- ☐ Research and consider potential for gentrification and displacements
- ☒ Promote local economic opportunities through workforce training, career pathway development, or other employment
- ☐ Other

The Hennepin County Planting Project 2020-2022 planted trees specifically in areas of limited tree coverage that have a high correlation with areas of concentrated poverty. These areas display the highest vulnerability to impacts from climate change and are in need of assistance in greening projects. The expansion of the urban tree canopy through this project will also generate the need for an expanded environmental workforce to support the planting, auditing and maintenance of trees. Partners of this planting project are committed to supporting urban arborist workforce programs that focus on youth and young adults from our community, providing paid training opportunities and a pathway to sustainable, living wage jobs.

## SDG 11 – Sustainable Cities and Communities

Overall: Make cities inclusive, safe, resilient, and sustainable.

Examples of project activities include, but are not limited to:

- ☒ Plant or protect trees to reduce or remove air pollutants
  - ☐ If planting trees, select trees for reduced pollen counts and irritant production
- ☒ Locate project near high volume roads to screen pollutants
  - ☐ Locate project near vulnerable populations, such as children or elderly
- ☒ Plant or protect trees to create shade, provide UV exposure protection, reduce extreme heat negative effects, and/or reduce temperatures to relieve urban heat effects
  - ☐ Locate project near people to encourage recreation, provide new parks or green space, or otherwise promote an active lifestyle
  - ☐ Design project to improve wellness and mental health, such as planting trees to buffer sounds, optimize biodiversity, optimize views from buildings, or create nature experiences
  - ☐ Locate project near schools, elderly facilities, or mental health services to promote nature-based wellness, attention restoration, or other mental well-being
  - ☐ Provide connections and cohesion for social health, such as create or reinforce places that promote informal interactions, engage local residents and users in tree management, include symbolic or cultural elements, or other events
  - ☐ Research, understand, and design to address understand historic and current sociocultural inequities, community health conditions, environmental injustices, or prior local greening efforts in community
- ☒ Locate project in area with conditions of project-defined high inequity to trees, such as at schools, affordable or subsidized housing, formerly redlined neighborhoods, areas with high property vacancy rates, or area with high proportion of renters
  - ☐ Community engagement in project design, including such things as engaging and respecting existing relationships and social networks, community cultural traditions, and public participation methods that are empowering and inclusive
  - ☐ Community participation in project implementation, including such things as addressing and removing barriers to participation, promote ongoing community-based care and access to financial resources
  - ☐ Other

The trees planted through the Hennepin County Planting Project 2020-2022 were all planted in Hennepin County, a very developed and impervious landscape. In addition to carbon sequestration, these trees provide other co-benefits to the urban core including the reduction of air pollution, urban heat effects and stormwater runoff. Most trees were planted as street trees, acting as a screen for particulate air pollution, specifically from traffic. These trees also increase the stormwater infiltration rate of the urban soils. Also, this project planted trees specifically in areas of limited tree coverage that have a high correlation with areas of concentrated poverty. These areas display the highest vulnerability to impacts from climate change and are in need of assistance in greening projects.

## SDG 12 – Responsible Production and Consumption

Goal: Ensure sustainable consumption and production patterns

Examples of project activities include, but are not limited to:

- ☒ Plant or protect trees to create shade or reduce temperatures to relieve urban heat effects
- ☒ Provide cooling benefits and energy savings by shading impervious surfaces such as streets or parking lots, or planting trees on south and west sides of buildings
- ☐ Other

The trees planted through the Hennepin County Planting Project 2020-2022, in addition to carbon sequestration, will reduce urban heat effects. Most trees were planted as street trees and will shade homes and buildings, reducing heating and cooling costs over time.

## SDG 13 – Climate Action

Goal: Take urgent action to combat climate change and its impacts.

Examples of project activities include, but are not limited to:

- ☒ X Plant or protect trees to reduce or remove air pollutants
- ☒ X Plant or protect trees to create shade or reduce temperatures to relieve urban heat effects
- ☐ □ Promote community capacity for social and climate resilience by engaging local residents or users in tree management, or other events to connect people to the project
- ☐ □ Reflect cultural traditions and inclusive engagement for climate resilience
- ☐ □ Design project to improve soil health
- ☒ X Provide cooling benefits and energy savings by shading impervious surfaces such as streets or parking lots, or planting trees on south and west sides of buildings
- ☒ X Plant or protect trees to reduce stormwater runoff
- ☐ □ Select water-efficient trees for climate zone and drought resistance
- ☒ X Create and/or enhance wildlife habitat
- ☐ □ Other

The trees planted through the Hennepin County Planting Project 2020-2022 were all planted in Hennepin County, a very developed and impervious landscape. In addition to carbon sequestration, these trees provide other co-benefits to the urban core including the reduction of air pollution, urban heat effects and stormwater runoff. Most trees were planted as street trees and will shade homes and buildings, reducing heating and cooling costs over time. These trees also increase the stormwater infiltration rate of the urban soils and habitat diversity throughout the County.



## SDG 14 – Life Below Water

Goal: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.

Examples of project activities located in areas with marine ecosystems include, but are not limited to:

- ☐ Locate project near high-traffic roads or to otherwise improve, mitigate, or remediate toxic landscapes near water
- ☒ Plant or protect trees in project areas to reduce stormwater runoff
- ☐ Plant forested buffers adjacent to streams, rivers, wetlands, or floodplains
- ☐ Prevent soil erosion into by protecting steep slopes
- ☒ Improve infiltration rates
- ☐ Improve, mitigate, or remediate toxic landscapes and human exposure to risk
- ☐ Drought resistance, such as selecting appropriate water-efficient trees for project climate zone
- ☒ Enhance wildlife habitat, such as riparian habitat for fish, birds, and other animals
- ☐ Other

The trees planted through the Hennepin County Planting Project 2020-2022, in addition to carbon sequestration, will reduce stormwater runoff. These trees also increase the stormwater infiltration rate of the urban soils and habitat diversity throughout the County.

## SDG 15 – Life on Land

Goal: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss.

Examples of project activities include, but are not limited to the following with increased functionality of green infrastructure:

- ☒ Plant or protect trees to reduce stormwater runoff
- ☐ Select water-efficient trees for climate zone and drought resistance
- ☒ Create and/or enhance wildlife habitat to improve local biodiversity
- ☐ Plant forested buffers adjacent to streams, rivers, wetlands, or floodplains
- ☐ Prevent soil erosion by protect steep slopes
- ☒ Improve infiltration rates
- ☐ Other

The trees planted through the Hennepin County Planting Project 2020-2022, in addition to carbon sequestration, will reduce stormwater runoff. These trees also increase the stormwater infiltration rate of the urban soils and habitat diversity throughout the County.

## SDG 17 – Partnerships for the Goals

Overall: Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.

Examples of project activities include, but are not limited to:

- ☐ Promote community connections and capacity for social resilience by engaging local residents or users in tree management, or other events to connect people to the project
- ☐ Community engagement in project design, including such things as engaging and respecting existing relationships and social networks, community cultural traditions, and public participation methods that are empowering and inclusive
- ☐ Community participation in project implementation, including such things as addressing and removing barriers to participation, promote ongoing community-based care and access to financial resources
- ☐ Other

## Summary of Project Social Impacts



The trees planted through the Hennepin County Planting Project 2020-2022 were all planted in Hennepin County, a very developed and impervious landscape. In addition to carbon sequestration, these trees provide other co-benefits to the urban core including the reduction of air pollution, urban heat effects and stormwater runoff. Most trees were planted as street trees, acting as a screen for particulate air pollution, specifically from traffic. These trees also increase the stormwater infiltration rate of the urban soils.



The trees planted through the Hennepin County Planting Project 2020-2022 were all planted in Hennepin County, a very developed and impervious landscape. In addition to carbon sequestration, these trees provide other co-benefits to the urban core including the reduction of air pollution, urban heat effects and stormwater runoff. Most trees were planted as street trees, acting as a screen for particulate air pollution, specifically from traffic. These trees also increase the stormwater infiltration rate of the urban soils. Also, this project planted trees specifically in areas of limited tree coverage that have a high correlation with areas of concentrated poverty. These areas display the highest vulnerability to impacts from climate change and are in need of assistance in greening projects.



The trees planted through the Hennepin County Planting Project 2020-2022 were all planted in Hennepin County, a very developed and impervious landscape. In addition to carbon sequestration, these trees provide other co-benefits to the urban core including the reduction of air pollution, urban heat effects and stormwater runoff. Most trees were planted as street trees and will shade homes and buildings, reducing heating and cooling costs over time. These trees also increase the stormwater infiltration rate of the urban soils and habitat diversity throughout the County.